


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.


We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Soc. 1843 e. 9/11-12

Annalen

der

Königlichen Sternwarte

bei München,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. Lamont,

ordentl. Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der königlichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Ritter des königl. Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, des päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, des königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der astronomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königl. Belgischen Academie der Wissenschaften in Brüssel, der königl. Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, Correspondenten der königl. Societät der Wissenschaften in Lüttich u. s. w.

XI. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXVI. Band.)



München.

Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (E. Lintner).

1862.

Inhalts-Verzeichniss.

I.

Magnetische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während der

Jahre 1857 und 1858.

(Hinsichtlich der Einrichtung der Beobachtungen findet man die nöthigen Erklärungen im III. Bande dieser Annalen S. 1.)

Declination.

	Morgens.								Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	45,0	45,2	45,4	45,1	46,8	47,4	47,4	46,5	45,3	46,0	46,0	45,7
2	44,9	44,8	45,0	46,0	48,1	49,1	49,6	47,1	46,2	46,0	45,7	45,0
3	44,3	44,3	45,4	46,3	47,3	48,1	48,0	47,0	45,6	44,9	44,9	44,8
4	43,9	44,7	45,2	46,3	47,3	49,0	49,1	47,8	46,2	45,3	45,3	44,4
5	44,5	44,6	45,5	46,7	48,1	50,1	49,1	47,4	45,6	45,0	45,6	45,4
6	44,0	43,4	44,7	46,9	47,0	47,6	48,0	47,0	45,3	45,8	45,3	44,2
7	43,8	43,0	43,1	44,5	45,3	46,7	47,6	46,7	46,2	46,9	48,0	48,0
8	45,0	45,9	45,7	46,2	47,1	48,4	49,0	48,0	47,4	46,0	46,0	44,6
9	44,0	43,8	43,9	44,9	46,1	46,4	46,1	45,8	45,2	45,1	45,1	44,6
10	44,4	43,9	43,1	44,6	45,1	45,7	46,0	45,5	45,0	45,0	45,0	44,9
11	45,0	47,0	44,6	44,8	46,5	47,9	47,2	46,5	46,0	45,2	45,1	45,0
12	44,4	44,9	44,3	44,6	46,0	47,5	48,0	48,1	46,5	45,4	45,2	46,0
13	44,8	44,4	43,7	44,9	46,8	47,5	48,0	47,2	45,7	45,5	45,0	45,0
14	44,5	44,2	43,7	44,2	45,8	47,6	49,0	47,2	46,0	45,1	45,6	45,7
15	45,0	44,9	44,6	45,3	45,8	46,0	47,0	47,0	46,1	45,2	44,8	45,3
16	44,3	43,8	43,2	43,7	45,2	45,8	46,5	47,0	47,0	45,5	45,5	45,1
17	45,8	46,0	44,5	44,1	43,4	48,6	49,9	47,1	43,0	40,2	46,1	48,9
18	43,5	43,8	43,7	43,2	44,8	46,1	47,6	47,1	45,2	44,8	44,6	43,9
19	44,0	44,0	43,7	44,4	45,6	45,6	46,0	46,1	45,5	42,9	45,9	44,9
20	44,5	43,9	43,6	44,5	45,5	46,2	46,8	47,0	46,0	45,0	44,3	44,1
21	44,2	43,8	43,1	44,1	46,0	47,3	48,7	48,1	46,2	45,2	44,6	44,2
22	44,0	43,8	43,2	44,0	44,9	45,8	46,1	45,9	45,2	44,6	44,5	44,9
23	44,4	44,0	42,9	44,2	45,3	47,1	46,8	48,0	45,8	44,4	44,0	44,5
24	44,4	44,4	44,2	43,9	44,6	46,1	46,3	46,6	45,8	44,9	44,7	44,4
25	44,0	43,7	43,0	42,8	44,2	46,1	47,1	48,5	46,8	46,4	45,5	45,3
26	44,9	45,0	43,0	43,1	44,6	45,4	49,0	48,1	46,9	45,2	44,8	44,9
27	44,1	43,7	42,2	41,1	42,4	44,0	45.4	45,6	45,0	45,7	44,6	45,3
28	44,8	43,9	42,6	43,2	45,3	46,9	48,1	48,1	46,1	45,9	45,1	45,3
29	44,0	43,9	43,0	43,4	45,0	46,1	47.6	48,0	46,8	45,6	45,1	44,9
30	44,3	43,8	43,0	43,4	44,6	46,5	47.1	46,6	45,8	45,8	45,2	44,9
31	44,7	43,8	43,0	43,5	45,5	47,6	48,9	48,6	47,1	46,0	45,4	45,2

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-13,2	-14,0	-15,0	-16,2	-15,1	-15,2	-15,0	-14,7	-14,4	-14,6	-13,9	-13,9
2	-11,4	-11,1	-13,1	-15,3	-17,1	-17,5	-17,5	-15,3	-14,0	-16,0	-15,5	-14,2
3	-14,0	-14,7	-15,4	-16,6	-14,1	-18,4	-17,9	-17,7	-16,8	-15,6	-14,9	-14,0
4	-13,6	-15,4	-15,3	-16,3	-16,4	-17,2	-16,9	-15,7	-15,8	-14,8	-14,6	-13,5
5	-11,5	-12,5	-13,7	-14,0	-15,2	-15,1	-14,3	-13,0	-12,2	-12,8	-13,1	-15,0
6	-12,6	-13,1	-14,4	-15,0	-14,4	-14,9	-14,9	-14,8	-13,5	-13,9	-14,0	-13,4
7	-11,6	-10,8	-12,0	-12,5	-12,5	-12,5	-11,8	-13,6	-13,4	-12,9	-14,5	-14,9
8	-9,7	-11,8	-13,0	-13,4	-15,8	-16,3	-16,0	-16,1	-16,8	-15,9	-15,6	-13,6
9	-10,8	-10,1	-9,2	-10,0	-10,2	-10,0	-10,3	-10,5	-10,4	-10,8	-10,9	-10,4
10	-9,2	-9,1	-10,3	-11,7	-11,1	-11,3	-9,9	-10,1	-10,0	-9,9	-9,6	-6,1
11	-6,8	-10,0	-10,6	-13,6	-13,7	-16,0	-16,4	-14,5	-14,2	-14,5	-14,1	-14,2
12	-11,4	-12,8	-13,3	-14,7	-15,6	-13,6	-12,2	-12,8	-12,3	-15,3	-16,8	-17,0
13	-10,8	-11,2	-12,1	-13,7	-13,4	-14,2	-15,0	-16,2	-12,9	-13,6	-12,8	-12,6
14	-10,2	-10,2	-10,9	-13,8	-15,7	-16,9	-12,8	-11,2	-10,9	-12,9	-12,6	-12,8
15	-10,5	-10,8	-11,9	-12,1	-13,8	-12,7	-12,0	-11,7	-11,6	-10,4	-8,6	-10,4
16	-7,2	-10,3	-9,4	-10,8	-12,9	-13,2	-13,6	-16,2	-13,3	-11,3	-9,7	-10,2
17	-12,0	-15,8	-16,2	-16,3	-16,3	-17,8	-25,4	-22,9	-23,3	-23,4	-23,6	-17,8
18	-13,9	-14,2	-14,1	-16,4	-18,8	-19,1	-19,0	-19,0	-19,0	-16,3	-15,5	-14,7
19	-11,6	-9,5	-9,8	-11,0	-12,7	-14,0	-14,1	-15,3	-18,4	-16,7	-16,9	-15,0
20	-18,9	-13,9	-14,4	-15,6	-16,1	-15,9	-15,5	-15,1	-14,8	-14,0	-13,6	-13,3
21	-11,6	-11,4	-12,2	-14,2	-14,8	-15,4	-15,7	-15,2	-14,5	-14,2	-13,8	-13,3
22	-9,9	-9,3	-10,2	-10,9	-11,9	-11,8	-12,0	-12,4	-11,2	-10,7	-10,9	-11,2
23	-8,1	-7,9	-9,6	-12,2	-14,0	-13,8	-13,5	-12,6	-12,0	-13,4	-13,1	-12,7
24	-9,3	-8,6	-10,3	-11,5	-12,7	-13,5	-14,2	-13,5	-12,7	-12,1	-12,6	-12,3
25	-8,9	-9,0	-10,7	-11,8	-12,8	-16,0	-15,6	-14,4	-13,0	-12,9	-13,4	-13,2
26	-11,5	-10,7	-11,1	-13,1	-12,7	-14,6	-14,2	-13,5	-12,9	-13,1	-12,2	-12,8
27	-9,8	-9,6	-10,1	-11,5	-12,6	-13,7	-12,7	-13,4	-13,5	-13,5	-16,7	-13,9
28	-8,7	-8,0	-9,8	-13,1	-14,5	-14,1	-13,3	-12,9	-12,6	-13,3	-14,2	-12,4
29	-8,1	-8,0	-8,8	-11,9	-14,1	-13,8	-13,5	-14,1	-14,6	-13,3	-11,5	-11,6
30	-8,2	-8,8	-10,0	-11,8	-13,6	-14,9	-14,2	-13,6	-12,6	-10,6	-10,2	-10,1
31	-8,9	-8,7	-9,2	-11,4	-12,5	-13,9	-12,8	-11,8	-13,2	-13,2	-12,5	-11,6

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	31,9	31,0	30,4	29,6	30,8	30,7	30,5	30,8	31,1	31,0	31,5	31,6
2	33,3	33,6	32,0	30,6	29,7	29,0	29,3	31,1	31,8	30,0	30,3	31,5
3	31,7	31,3	30,4	29,6	30,5	29,5	30,0	30,3	29,7	30,1	31,3	31,8
4	32,7	31,6	31,4	30,5	30,5	30,3	30,7	31,3	31,1	31,8	31,5	32,2
5	32,3	31,6	30,6	30,8	30,0	30,3	30,9	32,0	32,6	32,5	32,2	31,0
6	32,8	32,3	31,7	32,9	32,6	31,1	31,0	31,2	32,1	31,9	32,2	32,2
7	33,8	34,0	33,1	32,9	32,8	33,1	33,5	32,3	32,1	32,4	31,2	30,9
8	34,3	33,2	32,3	31,8	30,1	30,0	30,0	30,0	29,5	30,0	30,2	31,9
9	34,2	34,3	34,7	34,3	34,3	34,7	34,5	34,4	34,4	34,3	34,3	34,6
10	34,5	34,7	33,8	32,9	33,2	33,1	34,1	33,9	33,9	34,3	34,3	34,5
11	35,3	32,5	33,4	31,3	31,3	30,1	30,8	31,5	31,6	31,6	31,9	31,9
12	34,4	33,9	33,5	32,4	31,6	32,5	34,0	33,2	33,5	31,4	30,2	29,8
13	33,3	33,1	32,6	31,8	32,0	31,7	31,2	30,5	32,6	32,1	32,6	32,7
14	34,4	34,3	33,8	31,8	30,9	30,1	33,2	34,0	34,0	32,5	32,9	33,0
15	33,2	33,6	32,7	32,8	32,1	33,0	33,2	33,9	33,5	34,0	35,7	34,1
16	35,1	32,8	33,8	33,2	32,2	32,4	32,4	30,5	32,0	33,1	34,0	33,3
17	30,8	27,9	28,6	28,5	29,3	28,8	23,8	25,1	25,0	24,7	24,1	28,4
18	31,5	31,8	31,8	30,1	28,7	28,2	28,5	28,2	28,0	29,8	29,9	30,4
19	31,1	32,8	33,0	32,6	31,7	31,2	31,8	30,6	28,6	30,1	29,8	31,0
20	31,5	31,7	31,2	30,2	29,9	29,8	30,2	30,4	30,5	31,2	31,5	31,5
21	31,4	31,7	31,0	30,2	30,3	30,0	29,9	30,2	30,3	30,3	30,5	30,6
22	32,4	32,9	32,2	31,6	31,3	31,5	31,2	31,8	32,1	32,4	31,7	32,1
23	33,2	33,2	32,0	30,5	29,6	29,6	30,5	30,8	31,2	30,4	30,6	30,9
24	32,6	33,2	32,1	31,8	31,1	30,8	30,9	31,1	31,6	31,4	31,1	31,3
25	33,1	32,7	32,0	31,5	31,1	29,2	29,8	30,6	31,3	31,2	30,5	30,3
26	31,9	32,0	31,9	31,0	31,4	29,9	30,0	30,3	30,9	30,3	31,2	30,9
27	32,6	32,6	32,2	32,1	31,6	31,8	32,0	31,6	31,3	30,3	28,3	30,1
28	33,3	33,9	32,8	30,7	29,7	30,2	30,8	31,1	31,2	30,6	30,0	31,2
29	33,0	33,3	32,8	30,8	30,0	30,1	30,7	30,1	29,8	30,6	31,7	31,8
30	32,9	32,8	32,2	31,1	30,2	29,5	30,0	30,6	31,0	32,4	32,2	32,1
31	32,6	32,7	32,5	31,2	30,6	29,8	30,8	31,5	30,3	29,9	30,0	30,2

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	44,3	44,9	43,8	44,0	44,6	46,4	48,0	48,4	46,9	45,8	45,8	44,2
2	44,2	44,0	43,5	44,1	46,0	47,6	48,8	48,8	47,1	45,7	44,7	44,5
3	44,0	43,8	43,2	43,6	44,9	47,6	49,1	48,4	47,0	45,6	45,2	44,9
4	44,4	43,7	42,7	43,4	45,2	46,9	47,3	47,8	46,7	45,8	44,8	44,8
5	44,0	43,8	43,0	43,1	44,7	46,2	47,4	47,9	46,4	45,8	45,0	45,2
6	44,1	43,7	43,0	43,1	44,5	46,7	48,0	49,0	47,8	46,0	44,9	44,2
7	43,6	43,3	42,7	43,0	44,6	46,8	49,0	49,0	48,4	48,5	48,0	47,2
8	43,6	43,3	43,7	44,0	46,5	47,3	47,7	47,5	48,0	46,2	45,2	46,0
9	44,2	44,5	44,6	44,4	45,1	46,9	48,9	50,1	48,9	47,5	46,5	45,7
10	44,7	44,2	43,4	43,4	44,7	47,2	50,2	52,1	52,0	46,8	41,9	45,2
11	44,5	43,4	42,8	41,9	45,4	47,0	48,6	49,2	48,9	46,9	45,6	45,6
12	44,9	44,0	42,7	43,6	46,6	49,1	50,4	50,3	49,0	46,9	45,4	44,5
13	44,4	43,4	42,5	42,4	44,6	46,6	48,4	48,0	46,7	47,4	44,6	45,3
14	44,4	43,6	42,8	42,8	44,6	46,4	48,4	48,6	47,9	46,2	45,5	45,8
15	44,9	43,9	43,4	43,4	45,8	46,9	48,4	49,4	47,8	46,3	45,4	45,0
16	43,5	43,0	42,4	43,4	45,2	50,1	50,9	51,3	50,3	47,1	46,5	45,2
17	44,0	45,3	44,8	46,2	47,2	49,2	48,7	48,9	48,0	46,9	45,5	43,1
18	44,0	43,5	42,3	44,4	46,6	48,6	49,4	48,8	47,2	46,4	45,8	45,2
19	44,0	42,9	42,5	43,4	46,0	47,9	48,9	50,8	48,8	46,3	45,5	41,8
20	44,8	43,9	44,2	45,0	47,5	48,9	48,2	48,0	46,4	45,0	45,0	44,9
21	44,0	42,8	41,8	43,5	46,2	48,9	47,9	47,9	47,6	46,2	45,4	44,9
22	43,7	42,8	43,0	43,3	45,5	48,0	48,0	47,9	47,8	45,9	44,6	44,7
23	43,3	42,5	41,9	43,0	46,0	48,1	48,6	48,0	47,6	46,7	45,1	44,1
24	43,0	41,7	41,2	42,4	45,2	47,1	47,9	48,4	47,8	46,0	44,9	44,8
25	43,5	42,8	42,5	43,1	44,7	46,8	47,7	47,4	47,3	45,6	44,9	44,9
26	43,8	43,0	43,0	44,7	47,1	48,7	49,0	48,6	48,0	46,9	46,5	47,1
27	44,1	44,3	43,3	47,0	48,6	52,4	49,8	52,0	49,4	46,9	46,0	46,3
28	45,6	44,1	43,2	43,9	46,5	47,3	48,0	48,8	47,6	47,1	46,6	45,6

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,8	-8,8	-8,7	-10,2	-11,8	-14,2	-14,2	-11,9	-11,2	-12,6	-14,2	-11,2
2	-8,1	-7,4	-8,8	-10,2	-13,0	-16,0	-16,0	-14,0	-12,0	-11,6	-10,9	-9,5
3	-7,2	-7,7	-8,2	-9,7	-11,9	-14,1	-14,1	-12,5	-10,6	-10,5	-10,9	-10,7
4	-6,8	-6,6	-8,7	-10,6	-11,6	-12,8	-12,7	-11,7	-10,1	-9,8	-10,1	-9,6
5	-6,9	-8,6	-9,0	-10,5	-12,8	-13,4	-13,2	-12,1	-11,4	-11,0	-11,2	-10,9
6	-6,8	-6,3	-7,0	-9,1	-11,5	-12,9	-13,9	-12,9	-12,7	-10,0	-8,4	-8,2
7	-3,4	-2,4	-5,3	-7,6	-8,7	-11,3	-11,4	-10,8	-8,4	-6,3	-6,5	-9,2
8	-7,7	-8,1	-10,1	-12,0	-12,5	-12,4	-12,7	-13,4	-13,2	-13,8	-10,9	-9,6
9	-6,1	-5,6	-7,3	-9,0	-12,6	-12,8	-12,5	-12,0	-14,9	-11,6	-11,4	-10,5
10	-6,8	-6,7	-10,0	-7,3	-9,4	-10,7	-12,1	-15,9	-20,5	-15,7	-15,3	-9,8
11	-8,3	-8,5	-10,9	-12,4	-13,8	-17,0	-16,3	-16,3	-13,5	-13,2	-11,4	-10,5
12	-9,8	-9,8	-10,4	-12,4	-15,4	-16,9	-16,5	-15,2	-13,7	-12,7	-10,7	-11,2
13	-7,9	-7,5	-9,2	-11,0	-12,9	-15,0	-16,0	-15,2	-11,7	-12,6	-13,5	-13,4
14	-7,8	-7,7	-9,5	-11,6	-13,3	-12,4	-13,3	-14,8	-15,0	-13,4	-11,1	-11,6
15	-7,2	-8,0	-10,4	-14,6	-13,9	-16,1	-15,0	-14,5	-12,6	-10,8	-10,6	-10,3
16	-7,7	-7,0	-7,3	-8,3	-8,1	-8,0	-17,5	-21,6	-18,5	-18,6	-13,7	-11,7
17	-5,3	-6,3	-6,4	-12,2	-13,3	-14,0	-15,0	-15,7	-18,1	-14,4	-13,2	-12,9
18	-7,0	-7,4	-8,5	-10,4	-14,0	-13,0	-13,2	-12,3	-12,1	-11,4	-11,8	-12,2
19	-10,5	-9,7	-11,7	-13,7	-15,1	-16,7	-17,6	-18,1	-16,9	-13,4	-14,2	-15,0
20	-9,6	-9,9	-11,0	-15,0	-17,6	-15,8	15,0	-13,6	-13,2	-13,8	-15,0	-11,1
21	-7,2	-8,7	-10,6	-11,9	-14,9	-16,7	-16,2	-13,9	-12,8	-12,0	-11,8	-11,1
22	-8,4	-9,1	-10,8	-12,4	-13,2	-13,4	-13,3	-12,8	-11,4	-10,3	-10,1	-10,6
23	-5,5	-5,8	-9,2	-11,9	-13,0	-13,6	-14,6	-13,7	-12,7	-11,7	-12,2	-11,2
24	-6,1	-7,4	-9,0	-11,7	-14,3	-15,1	-14,3	-13,1	-11,8	-10,8	-10,0	-9,6
25	-6,9	-8,0	-10,0	-10,3	-10,9	-11,9	-11,0	-11,2	-10,7	-10,5	-10,9	-10,5
26	-7,0	-8,9	-10,9	-12,7	-11,6	-10,9	-8,1	-7,7	-9,4	-11,0	-10,0	-8,3
27	-10,5	-11,7	-12,3	-13,9	-19,2	-19,0	-13,9	-13,9	-16,4	-13,8	-14,4	-12,3
28	-8,5	-9,9	-11,3	-11,0	-12,0	-14,5	-15,1	-14,0	-13,7	-13,0	-12,8	-12,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	32,4	32,8	32,8	31,6	30,8	29,3	29,6	31,0	31,6	30,4	29,2	31,2
2	32,4	32,7	31,8	31,0	29,1	28,1	28,7	29,8	31,0	31,0	31,2	31,5
3	32,1	31,9	31,5	30,7	29,8	28,0	28,1	29,4	31,0	30,7	30,4	30,8
4	32,6	32,7	31,4	30,6	30,2	29,5	29,2	30,3	31,3	31,4	31,2	31,6
5	33,2	32,5	32,0	31,1	29,8	29,1	29,5	30,7	31,0	31,2	30,8	30,4
6	32,2	32,5	31,4	30,6	30,3	29,5	28,7	29,1	29,8	30,6	31,4	30,9
7	32,0	32,5	31,0	30,4	30,6	29,6	29,9	30,8	32,6	32,9	32,5	30,0
8	28,3	28,0	27,6	27,6	27,6	28,3	28,7	28,2	28,0	27,2	28,8	29,3
9	29,7	30,0	29,7	29,3	27,3	27,9	28,4	28,7	26,5	26,3	28,3	28,7
10	31,8	32,1	30,6	30,2	29,8	29,1	28,3	25,4	21,8	25,1	24,9	28,6
11	30,0	30,1	28,8	27,8	27,2	25,0	25,1	25,6	27,3	28,3	29,2	29,6
12	30,0	30,0	29,9	28,6	26,7	25,9	25,4	25,8	26,9	27,7	28,9	28,6
13	30,4	30,5	30,0	29,2	28,2	26,6	25,7	26,4	29,0	28,1	27,7	27,6
14	31,0	31,1	30,4	29,8	29,1	29,2	28,1	26,9	27,1	28,0	29,4	28,8
15	31,4	30,9	29,2	27,0	27,4	26,1	26,8	27,2	28,3	29,5	29,5	29,5
16	30,7	31,1	32,0	32,5	32,4	31,9	25,0	22,1	24,3	24,4	27,6	28,7
17	31,6	31,9	33,0	29,1	29,1	28,6	28,2	27,5	25,3	28,0	28,4	28,0
18	31,6	31,7	31,4	30,4	28,3	28,6	28,6	29,2	29,4	29,6	29,3	29,2
19	29,6	30,7	29,6	28,2	27,4	26,7	25,8	25,4	25,6	28,3	27,7	27,0
20	29,9	29,9	29,7	27,7	25,5	26,9	27,3	28,6	29,2	29,2	27,6	29,9
21	32,0	30,9	30,4	30,4	28,4	26,5	27,5	28,6	29,4	29,9	30,0	30,3
22	31,9	31,8	30,7	29,5	29,3	29,0	28,0	28,9	29,9	30,7	31,1	30,5
23	33,2	32,5	31,0	29,4	28,8	28,3	28,1	27,9	28,7	29,2	29,3	30,0
24	32,7	31,9	30,7	29,6	28,6	28,5	29,3	30,0	30,8	31,4	31,9	32,0
25	33,0	32,8	32,3	32,3	31,9	31,7	31,8	31,6	31,9	32,1	31,9	31,8
26	32,1	32,9	31,9	31,7	31,3	32,1	33,9	34,0	32,9	31,8	32,4	33,8
27	30,2	29,5	30,2	29,2	25,5	25,9	29,5	29,2	27,4	29,1	28,4	29,8
28	31,5	30,2	29,6	30,6	30,3	28,4	28,1	28,9	29,1	29,1	29,3	29,5

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	43,9	43,7	43,0	44,8	45,2	47,9	51,8	48,1	49,1	47,6	47,4	45,6
2	44,0	43,3	43,0	43,2	44,9	46,4	48,0	47,8	46,8	45,3	43,7	44,9
3	43,7	44,0	43,3	43,1	44,9	46,9	48,2	49,3	48,2	46,8	45,2	45,4
4	44,0	43,1	42,8	43,8	46,2	47,9	50,8	48,8	47,2	46,0	45,0	45,5
5	44,4	43,8	43,0	44,1	47,0	49,6	50,2	49,2	48,0	45,8	44,9	45,4
6	43,7	43,5	45,0	46,3	48,6	50,2	50,8	48,8	47,6	45,1	45,3	46,0
7	42,5	43,9	45,2	46,2	49,4	50,0	50,9	50,7	48,2	46,4	45,4	45,8
8	43,0	43,3	43,3	46,0	48,9	49,8	49,1	47,8	46,2	44,2	44,0	44,9
9	43,1	42,4	43,1	45,0	48,1	49,7	50,0	47,1	45,8	44,0	43,1	44,2
10	42,8	41,9	41,2	43,8	46,8	48,6	50,1	48,2	46,4	45,1	44,2	44,4
11	43,4	43,0	41,5	43,3	46,8	52,9	55,0	54,3	47,2	47,2	45,6	40,0
12	43,0	42,3	42,0	44,2	46,5	49,0	49,4	48,3	46,6	44,8	44,0	44,3
13	43,0	42,3	43,3	46,9	48,9	53,9	51,2	51,7	48,5	44,2	46,2	45,6
14	43,1	42,8	43,2	45,2	47,1	48,9	49,4	48,6	47,8	46,7	45,8	43,9
15	43,2	42,8	43,0	44,1	46,8	48,4	49,1	49,0	46,7	44,2	44,2	45,2
16	44,3	41,9	42,0	44,0	46,2	48,3	49,2	48,9	49,2	46,7	45,6	45,6
17	44,2	42,2	41,8	44,4	47,1	48,6	51,4	50,0	48,0	47,0	45,1	38,8
18	42,2	42,0	43,1	43,0	48,8	49,6	50,2	52,0	43,1	45,8	46,3	39,6
19	44,1	43,5	43,4	44,1	47,3	48,9	50,3	52,2	50,7	45,2	44,8	43,6
20	43,6	43,3	42,0	42,1	44,8	48,1	48,4	48,4	48,1	46,4	45,2	40,9
21	42,8	41,8	42,0	43,9	46,6	48,1	49,2	49,2	47,7	45,8	45,1	45,2
22	42,9	42,9	42,0	44,1	48,6	49,9	50,9	50,2	49,0	46,1	44,2	41,5
23	43,0	43,9	43,0	46,8	49,1	50,1	50,4	49,7	47,9	45,6	44,6	44,7
24	41,5	40,0	40,6	44,2	48,8	51,2	51,1	49,6	47,0	45,2	44,1	44,7
25	41,3	40,3	42,0	45,0	49,0	50,6	50,7	49,2	47,2	45,2	43,8	43,6
26	40,8	39,3	39,9	42,2	46,2	48,4	50,0	48,2	46,2	44,4	43,4	43,9
27	41,5	40,0	39,8	42,0	45,1	47,1	48,5	48,4	47,0	45,1	44,1	44,1
28	40,9	39,8	39,0	43,2	47,0	49,4	51,2	51,7	47,9	46,0	45,2	45,1
29	42,7	41,9	43,0	43,6	46,3	48,9	50,7	50,7	47,9	45,3	44,1	43,5
30	42,2	41,5	40,6	42,3	45,0	47,0	48,9	49,2	48,4	46,6	44,7	44,3
31	41,1	40,0	40,6	43,0	46,1	48,1	50,3	49,2	48,1	46,6	44,4	44,2

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,6	-7,9	-8,8	-9,0	-12,2	-14,2	-14,0	-13,2	-11,2	-12,1	-14,7	-12,7
2	-7,7	-7,2	-8,1	-10,0	-11,9	-13,4	-13,4	-13,5	-13,1	-12,4	-13,6	-12,7
3	-4,3	-5,1	-7,6	-9,3	-10,1	-12,0	-12,2	-10,5	-10,9	-10,8	-11,2	-11,0
4	-8,2	-8,9	-10,0	-12,0	-14,8	-14,5	-13,3	-13,5	-12,5	-11,9	-12,2	-12,4
5	-11,3	-12,3	-13,0	-13,6	-14,5	-13,6	-13,2	-12,0	-10,6	-10,1	-10,0	-9,3
6	-7,4	-8,3	-7,9	-9,5	-9,9	-10,4	-9,9	-9,6	-9,0	-10,5	-9,6	-8,8
7	-10,4	-12,9	-14,7	-15,1	-12,6	-12,9	-13,9	-13,6	-12,7	-11,5	-12,9	-13,4
8	-13,5	-15,3	-18,1	-17,1	-18,1	-17,5	-15,1	-14,6	-14,1	-14,2	-10,8	-13,9
9	-14,9	-14,4	-15,1	-16,6	-15,8	-13,0	-11,8	-10,4	-10,1	-10,2	-11,5	-10,2
10	-9,1	-10,0	-10,2	-10,4	-12,9	-12,8	-14,9	-11,3	-9,8	-9,9	-9,8	-9,8
11	-7,5	-7,4	-10,7	-11,2	-11,1	-11,4	-19,9	-17,2	-13,6	-11,6	-13,1	-19,0
12	-9,6	-11,3	-13,3	-14,2	-15,0	-14,7	-15,1	-13,7	-12,5	-11,8	-11,0	-9,4
13	-6,8	-7,8	-9,7	-10,6	-14,2	-12,7	-14,4	-14,5	-14,9	-15,4	-14,8	-13,3
14	-6,1	-7,1	-12,6	-14,2	-17,2	-17,1	-15,0	-15,4	-15,9	-17,2	-16,3	-16,0
15	-12,7	-14,0	-15,0	-15,2	-17,0	-17,4	-17,0	-16,4	-18,3	-19,7	-19,1	-18,1
16	-10,6	-12,0	-12,4	-12,3	-13,6	-14,4	-13,6	-13,4	-10,2	-10,6	-9,8	-9,0
17	-11,4	-12,2	-13,1	-14,1	-15,5	-18,2	-15,3	-16,0	-16,7	-15,4	13,3	-20,8
18	-13,1	-15,7	-15,7	-15,1	-15,3	-17,8	-18,6	-18,7	-21,6	-15,9	-18,8	-19,5
19	-12,8	-14,0	-13,7	-16,0	-17,5	-16,2	-14,4	-15,5	-18,8	-18,1	-15,3	-13,5
20	-12,5	-13,3	-13,9	-16,1	-16,6	-18,7	-17,5	-15,5	-15,7	-16,1	-16,4	-19,1
21	-10,2	-10,8	-12,0	-13,0	-12,8	-11,3	-11,0	-12,4	-15,1	-14,0	-13,5	-12,4
22	-11,0	-13,0	-14,0	-14,0	-13,6	-13,1	-12,7	-11,1	-12,0	-13,8	-14,2	-14,5
23	-15,1	-14,8	-14,9	-14,0	-16,3	-14,8	-13,9	-18,3	-13,2	-13,7	-13,6	-13,1
24	-8,7	-11,6	-13,5	-15,3	-15,8	-14,0	-12,9	-12,2	-12,5	-11,9	-12,4	-11,9
25	-11,9	-15,0	-14,3	-15,6	-14,4	-14,6	-12,7	-11,7	-12,3	-13,4	-14,0	-15,7
26	-11,5	-13,1	-14,4	-13,1	-12,2	-12,0	-10,1	-10,6	-10,9	-11,2	-12,6	-13,9
27	-12,0	-12,1	-13,5	-13,4	-13,0	-13,8	-12,2	-11,7	-12,2	-13,5	-13,2	-12,2
28	-10,3	-11,8	-13,1	-15,9	-15,6	-14,3	-12,4	-11,3	-12,9	-10,7	-9,7	-10,5
29	-10,5	-11,5	-14,6	-15,8	-16,1	-14,6	-15,3	-15,0	-14,1	-15,3	-12,8	-12,4
03	-11,6	-14,0	-14,2	-15,9	-17,0	-18,2	-17,8	-16,0	-16,3	-15,4	-15,1	-15,2
31	-10,4	-11,4	-14,0	-16,2	-15,0	-16,0	-14,3	-15,1	-14,3	-13,2	-14,0	-13,7

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	31,9	32,3	32,2	32,8	30,4	28,9	28,5	29,1	30,6	30,0	28,2	29,8
2	32,2	32,8	32,5	31,5	30,7	29,5	29,6	29,2	29,5	29,4	30,2	29,9
3	34,2	34,1	33,3	32,6	32,2	31,4	31,2	31,9	31,2	31,3	30,9	30,7
4	31,1	31,0	31,1	30,3	29,1	29,7	30,3	30,0	30,2	30,3	30,1	30,2
5	31,2	30,7	30,0	29,7	28,9	29,0	28,8	29,4	30,0	29,9	30,1	30,5
6	31,0	30,7	31,4	30,3	30,2	30,2	30,7	31,1	31,3	30,1	30,9	31,4
7	30,5	28,5	27,6	27,7	29,5	29,2	28,8	28,7	29,1	29,6	29,5	29,0
8	28,7	27,3	26,1	27,1	27,0	26,9	28,2	29,2	29,1	29,0	29,1	29,4
9	28,1	28,4	27,8	26,6	26,7	28,7	29,7	30,1	30,4	30,1	29,2	30,3
10	30,9	30,0	30,6	30,5	29,0	29,0	28,3	30,0	31,2	31,3	30,9	31,1
11	31,9	32,2	30,4	30,5	30,7	30,7	24,5	25,6	28,1	29,3	28,8	24,6
12	30,1	28,8	28,2	28,4	28,5	29,1	28,4	29,3	29,4	29,9	30,1	30,3
13	31,8	31,1	30,5	30,7	26,9	30,2	29,0	28,7	28,6	27,6	27,8	29,0
14	30,6	30,7	28,2	28,5	27,1	26,5	28,5	27,8	28,2	27,4	27,7	28,2
15	30,5	30,4	29,6	29,9	29,6	29,4	29,9	30,8	29,8	29,1	29,2	29,6
16	30,3	29,4	29,8	30,2	29,8	29,3	29,8	30,1	31,8	31,6	31,8	32,6
17	29,8	29,1	30,0	29,4	29,3	27,1	29,4	29,4	28,9	29,5	31,1	25,2
18	29,1	27,5	28,5	29,4	29,8	28,1	27,4	27,0	25,2	28,8	26,7	26,7
19	29,5	29,4	30,4	29,7	28,6	29,8	30,5	29,6	27,2	27,7	29,7	30,8
20	29,5	29,2	29,3	28,2	28,8	27,6	28,4	29,5	29,0	28,5	27,3	25,7
21	30,0	29,7	29,2	28,6	29,1	30,3	30,8	29,8	27,8	28,2	28,7	29,3
22	28,8	27,8	27,3	27,7	28,3	28,9	29,0	30,1	29,4	28,1	27,6	27,6
23	26,1	26,7	27,1	27,9	26,0	27,2	27,9	28,5	28,4	28,2	28,4	28,8
24	30,8	29,0	27,8	26,6	26,6	27,8	28,4	28,7	28,6	29,0	28,6	29,4
25	29,3	28,3	28,1	28,3	29,0	29,2	30,2	30,7	30,2	29,4	29,1	28,8
26	30,8	30,2	29,8	30,6	31,2	31,6	32,3	32,0	31,8	31,4	30,5	29,5
27	31,1	31,2	30,6	30,5	30,6	30,3	31,4	31,6	31,5	31,2	31,3	31,8
28	32,4	31,8	29,6	29,8	29,9	31,1	32,0	32,7	31,8	33,1	33,4	33,0
29	32,5	32,3	31,0	30,2	29,8	31,1	30,6	31,4	32,3	31,4	32,2	32,7
30	31,4	30,0	31,0	30,6	29,9	29,2	29,5	30,6	30,2	31,0	31,9	31,7
31	34,0	33,8	32,6	31,5	32,2	32,2	33,4	33,0	33,3	34,4	33,7	33,5

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	40,8	39,0	38,9	41,0	45,4	47,9	50,0	50,0	48,2	46,7	45,6	44,6
2	41,9	41,5	41,9	44,2	46,8	50,4	50,8	49,2	47,2	45,8	44,0	44,2
3	41,9	40,7	41,3	44,0	47,2	49,9	51,8	51,3	49,5	48,1	46,4	44,8
4	41,0	40,0	40,6	44,0	48,3	51,4	51,9	51,4	47,5	45,9	45,0	45,1
5	40,7	40,1	41,2	44,8	48,1	50,3	51,6	51,8	49,4	48,0	46,2	45,0
6	40,0	38,8	39,7	41,3	45,2	47,6	48,8	49,1	48,2	46,8	45,4	44,0
7	39,2	39,7	39,6	42,2	45,4	48,6	51,0	51,2	49,3	47,4	45,9	44,2
8	40,5	38,9	38,9	41,2	45,6	50,0	52,4	50,5	47,9	45,6	44,4	44,1
9	39,1	38,4	38,0	41,5	46,6	49,0	49,8	48,2	46,8	45,1	45,2	44,2
10	44,1	39,4	40,7	43,8	46,8	49,2	50,2	49,5	48,0	46,7	45,4	44,0
11	40,7	39,2	42,1	46,1	48,6	50,5	51,0	50,1	49,0	47,1	46,8	44,5
12	51,1	46,2	48,2	47,6	49,5	52,0	56,1	55,7	54,9	54,5	53,0	46,2
13	40,1	41,4	43,3	46,1	49,0	51,4	54,0	52,0	52,3	45,9	47,9	45,0
14	40,4	40,1	41,7	44,7	47,8	51,6	54,7	54,3	50,6	47,9	46,1	46,1
15	41,2	40,0	40,1	42,2	46,1	49,9	51,2	50,8	49,0	48,1	46,1	44,2
16	40,2	41,2	42,6	43,2	45,9	48,2	49,2	48,7	46,5	45,6	44,6	48,6
17	39,8	39,8	40,8	42,1	44,2	47,5	49,1	49,1	46,9	46,6	45,8	44,9
18	41,1	40,6	41,1	43,3	44,8	47,5	49,2	50,0	48,7	48,0	47,1	45,8
19	41,2	39,8	40,2	42,1	46,0	49,9	51,0	51,2	49,4	48,2	47,2	45,8
20	42,1	40,8	41,1	43,6	45,9	48,2	50,1	50,1	48,8	47,5	46,0	45,0
21	40,0	39,2	41,0	44,7	47,0	49,9	50,3	49,6	47,1	46,0	46,0	46,0
22	41,2	41,1	42,2	45,0	47,9	50,2	51,5	50,2	48,5	47,7	46,8	45,5
23	40,7	40,4	41,1	43,9	46,2	48,5	48,5	47,4	46,0	45,8	44,6	44,0
24	40,7	40,5	41,8	44,1	46,8	49,1	49,6	48,9	47,1	45,8	44,4	43,5
25	39,3	38,0	39,3	43,0	47,2	50,2	49,5	48,0	46,1	45,1	44,9	41,0
26	41,0	38,8	39,3	42,2	47,4	50,0	51,4	50,0	48,1	46,0	44,4	42,9
27	39,2	40,0	36,4	39,1	43,4	48,2	49,8	50,2	49,8	49,0	46,9	45,5
28	39,3	38,6	39,6	42,1	45,1	48,4	50,6	51,2	48,7	46,9	45,2	44,7
29	40,5	41,2	43,0	44,6	44,4	45,6	46,0	46,1	45,0	43,9	43,7	43,4
30	41,3	40,8	41,8	44,2	46,0	47,2	47,8	46,6	45,2	44,2	43,8	43,3

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-10,8	-12,1	-13,0	-15,6	-15,1	-15,1	-16,1	-17,0	-16,2	-13,4	-14,7	-13,9
2	-10,3	-12,3	-13,9	-15,9	-17,8	-14,3	-16,4	-16,4	-16,3	-16,2	-16,0	-14,1
3	-13,2	-14,6	-16,4	-17,9	-16,9	-16,2	-13,8	-15,2	-15,6	-14,0	-14,2	-12,7
4	-12,3	-14,3	-17,4	-18,1	-18,0	-16,4	-17,0	-15,2	-17,3	-15,2	-14,1	-13,0
5	-12,8	-15,8	-17,8	-18,7	-20,0	-20,1	-21,2	-20,1	-20,6	-17,8	-16,1	-15,4
6	-13,4	-15,4	-17,1	-18,2	-18,8	-18,4	-17,6	-17,4	-17,9	-18,7	-18,2	-17,0
7	-16,3	-16,8	-18,1	-18,5	-20,2	-18,9	-15,1	-14,4	-15,0	-15,7	-14,8	-14,1
8	-13,1	-13,5	-16,5	-18,7	-19,7	-16,8	-14,7	-14,2	-13,2	-12,8	-14,2	-13,9
9	-8,6	-12,8	-14,3	-16,3	-15,0	-15,0	-14,9	-12,6	-12,9	-10,8	-11,6	-13,1
10	-14,3	-15,6	-17,6	-18,8	-18,6	-17,1	-18,6	-19,6	-16,5	-16,1	-16,0	-14,9
11	-11,9	-15,1	-18,0	-21,2	-19,5	-19,4	-18,1	-17,9	-17,4	-19,5	-19,7	-16,8
12	-17,4	-18,5	-26,3	-26,7	-26,4	-25,5	-28,8	-25,8	-21,6	-20,9	22,3	-21,0
13	-13,3	-17,4	-21,1	-22,7	-22,4	-23,5	-22,9	-21,1	-16,4	-15,7	-15,0	-15,0
14	-13,9	-14,6	-17,1	-19,6	-19,8	-19,3	-17,3	-19,3	-17,6	-17,3	-16,1	-14,1
15	-10,3	-12,6	-15,7	-18,7	-18,3	-16,5	-14,4	-14,7	-12,8	-11,1	-11,9	-12,1
16	-10,1	-17,4	-17,2	-19,0	-17,7	-16,4	-16,1	-15,0	-14,3	-12,8	-12,5	-11,6
17	-10,8	-12,4	-15,2	-18,1	-17,1	-16,0	-19,2	-17,0	-15,1	-13,4	-14,6	-14,1
18	-9,6	-13,2	-14,3	-15,7	-13,6	-13,9	-15,1	-14,8	-17,1	-16,6	-17,6	-15,7
19	-11,4	-13,4	-15,6	-17,0	-17,3	-17,3	-17,6	-15,8	-16,7	-16,4	-15,2	-16,3
20	-11,2	-13,2	-14,8	-16,0	-16,6	-16,1	-16,3	-15,2	-15,0	-14,6	-15,2	-14,5
21	-14,5	-18,0	-20,4	-18,3	-17,2	-14,8	-13,9	-13,3	-15,0	-15,2	-16,1	-12,1
22	-14,7	-16,0	-16,1	-15,3	-13,8	-12,7	-13,7	-14,4	-14,4	-15,0	-16,0	-14,6
23	-13,6	-15,3	-14,9	-14,8	-14,0	-13,3	-13,1	-11,6	-12,0	-11,7	-11,9	-11,6
24	-13,2	-15,4	-14,9	-13,3	-12,9	-12,5	-11,8	-11,2	-11,0	-12,0	-11,0	-11,2
25	-10,4	-13,0	-13,5	-12,0	-10,4	-11,4	-10,4	-9,5	-9,5	-9,2	-12,9	-13,6
26	-8,8	-9,8	-11,2	-11,4	-11,4	-10,1	-6,5	-7,2	-7,1	-8,0	-8,8	-9,7
27	-11,8	-11,2	-12,0	-11,9	-11,8	-12,5	-12,5	-14,1	-14,4	-14,6	-14,8	-12,2
28	-10,7	-12,5	-14,2	-14,0	-13,3	-14,6	-13,3	-14,0	-14,6	-15,0	-11,0	-9,8
29	-13,1	-14,2	-17,0	-13,8	-12,9	-12,1	-12,9	-12,8	-13,1	-14,5	-10,9	-9,1
30	-10,1	-11,6	-12,5	-13,6	-12,4	-11,6	-10,9	-12,2	-11,5	-13,0	-11,6	-10,5

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	34,8	33,9	33,0	31,5	32,0	32,4	32,0	31,1	31,6	33,7	31,7	32,4
2	33,1	32,3	31,2	30,5	29,6	32,4	30,6	30,0	30,4	30,6	30,7	32,4
3	32,0	31,3	30,3	29,9	30,7	31,4	33,0	31,5	31,3	32,2	31,9	33,0
4	32,6	32,0	30,7	31,0	30,5	31,2	30,9	31,4	30,5	31,2	31,9	33,1
5	30,5	29,2	28,1	27,7	28,2	28,7	27,5	27,1	26,3	28,1	29,3	30,1
6	30,0	29,4	28,7	28,0	27,2	27,4	27,9	27,6	27,2	26,8	27,0	27,9
7	29,0	28,8	28,1	27,5	26,8	27,7	30,2	30,6	30,2	29,6	30,4	30,8
8	31,6	31,9	31,1	30,3	29,8	31,0	32,0	32,3	32,8	33,1	32,4	32,7
9	34,3	32,4	31,8	30,4	31,5	31,6	32,5	33,3	34,1	34,7	35,4	33,6
10	31,3	30,4	28,9	28,3	28,4	29,2	28,0	27,6	29,8	30,0	29,7	30,6
11	31,3	29,9	28,5	26,0	27,8	28,1	29,8	30,0	29,0	27,9	28,0	29,9
12	27,4	26,4	21,2	21,4	21,8	21,4	19,2	20,3	23,2	23,7	22,2	23,0
13	28,8	26,7	25,1	24,7	25,6	26,3	25,9	26,1	29,1	29,0	28,9	28,8
14	28,3	28,1	26,9	26,7	27,8	27,9	28,9	27,4	28,2	28,5	28,4	29,0
15	28,7	27,7	26,1	24,4	25,3	26,7	28,0	27,6	28,6	29,8	29,2	29,0
16	30,3	25,4	26,1	25,4	26,4	27,4	27,8	28,5	29,1	29,9	30,1	30,7
17	30,8	29,8	29,3	28,9	30,0	30,8	29,2	29,6	31,0	31,7	30,9	31,0
18	32,4	31,1	30,5	30,3	32,1	32,0	31,2	30,8	29,1	29,4	28,7	30,1
19	29,7	29,0	28,2	27,2	26,6	25,9	25,9	26,0	25,8	26,4	27,8	26,8
20	28,3	27,7	26,2	25,7	25,8	25,9	26,4	26,8	26,9	27,3	26,8	27,2
21	27,2	25,6	24,2	26,0	26,6	28,5	28,7	29,4	27,7	27,5	26,9	29,2
22	26,6	26,0	26,0	26,6	27,8	28,4	27,7	27,3	27,8	27,6	26,6	27,4
23	27,2	25,6	26,4	26,9	27,4	27,8	28,2	28,8	28,6	29,0	28,6	28,6
24	28,0	26,7	27,2	27,7	28,7	29,2	29,8	30,1	29,8	29,3	29,6	29,6
25	28,8	27,2	27,0	27,8	29,3	28,8	29,8	30,1	29,9	30,0	27,4	26,6
26	30,2	29,7	28,5	28,4	29,1	30,1	32,2	32,1	32,0	31,2	30,9	30,5
27	28,4	29,0	28,7	29,1	29,6	29,4	29,2	28,0	27,8	27,4	27,1	29,0
28	30,1	29,4	28,5	28,9	29,6	29,2	30,2	29,3	28,7	28,4	30,5	32,1
29	29,3	28,2	26,1	28,7	29,8	30,6	30,0	29,9	29,3	28,9	31,2	32,4
30	31,7	31,2	30,4	30,4	31,5	32,2	32,6	31,8	31,8	31,4	32,2	32,9

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	38,7	37,9	39,0	42,0	45,3	47,2	47,2	46,0	44,9	43,9	43,2	42,8
2	39,2	38,6	39,1	41,0	44,0	46,8	47,4	47,0	45,9	44,9	43,8	42,2
3	37,9	38,4	40,5	43,7	46,8	49,1	49,3	49,2	47,2	45,6	44,2	43,2
4	38,2	39,1	41,1	44,2	46,5	47,6	48,1	46,8	45,1	43,9	43,0	43,2
5	38,1	38,5	40,0	43,1	45,8	48,4	48,4	46,9	45,4	43,9	43,2	42,8
6	39,9	40,4	41,5	44,0	46,1	47,7	50,9	51,3	48,8	49,0	48,4	47,2
7	38,8	40,2	41,1	42,0	44,0	48,2	53,0	54,6	54,4	52,5	52,5	51,1
8	48,9	37,8	44,8	46,9	47,8	48,5	51,4	45,7	46,1	47,8	45,3	43,3
9	37,8	36,6	37,3	40,9	44,6	47,0	49,0	49,8	49,0	47,1	46,4	45,0
10	39,2	39,7	41,0	42,2	44,5	47,1	47,7	46,9	46,9	45,9	46,9	47,1
11	38,9	38,0	41,2	46,0	48,9	50,7	50,6	49,2	45,4	43,8	43,0	42,5
12	41,1	38,5	39,6	42,5	45,1	47,9	48,8	47,5	46,3	44,6	43,1	42,8
13	38,0	38,0	39,2	41,6	45,8	51,6	51,0	49,3	48,0	46,7	44,0	42,1
14	38,9	38,6	39,3	41,8	45,5	48,2	49,9	51,2	49,6	48,3	46,2	43,6
15	39,1	39,2	40,8	43,5	46,2	49,0	49,2	49,1	48,0	46,8	44,9	44,9
16	39,5	39,8	40,9	43,4	46,1	47,6	48,9	48,6	47,7	46,4	45,1	44,6
17	38,8	38,2	39,6	42,0	44,0	46,6	47,1	48,2	47,7	45,6	45,0	44,1
18	38,9	38,6	39,2	40,6	43,6	46,9	47,8	48,0	46,8	45,5	44,5	43,7
19	40,4	39,9	40,8	43,1	47,1	50,2	51,7	50,5	47,8	46,8	44,2	43,9
20	38,0	38,1	38,9	42,8	44,9	46,0	47,9	48,0	45,4	44,0	44,5	42,8
21	38,6	39,1	41,0	44,4	46,6	48,8	48,6	48,1	47,2	45,6	44,8	43,8
22	40,7	41,1	42,9	44,9	47,1	50,2	50,2	50,4	49,4	47,9	46,2	45,2
23	40,2	39,6	40,5	43,2	47,4	50,7	52.1	51,1	49,0	46,0	44,1	43,4
24	39,1	39,0	40,7	43,8	46,8	49,1	50,5	50,5	48,0	45,9	44,1	42,9
25	36,9	37,8	39,2	43,2	48,0	50,1	52,4	52,4	52,0	50,4	47,1	45,3
26	39,8	38,2	38,1	40,2	44,2	48,4	50,0	52,2	50,5	48,0	45,5	44,0
27	38,5	37,9	38,0	40,1	43,7	46,8	48,8	48,2	47,9	46,8	45,2	43,8
28	38,2	37,6	38,3	41,9	46,0	47,9	48,9	50,0	49,9	49,0	46,0	44,0
29	39,6	39,8	40,7	43,5	47,3	49,2	49,8	50,2	48,1	44,4	42,8	42,5
30	37,5	37,0	38,8	43,0	45,8	49,0	50,8	49,1	48,1	46,3	43,8	42,6
31	36,1	36,1	37.6	40.8	45,0	48,0	49,9	49,2	47,1	45,3	43,1	41,6

Intensität.

	Morgens.								Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-12,1	-12,7	-13,2	-13,4	-12,8	012,7	-12,1	-11,4	-11,1	-11,1	-10,4	-10,1
2	-8,6	-9,6	-9,8	-10,5	-10,6	-11,8	-13,3	-12,7	-11,9	-12,7	-11,8	-10,7
3	-10,9	-13,2	-13,9	-15,1	-14,5	-13,3	-13,8	-11,8	-14,6	-13,9	-12,5	-10,8
4	-12,0	-15,1	-16,0	-16,0	-14,5	-13,2	-11,9	-12,2	-12,4	-11,9	-12,2	-11,0
5	-14,0	-15,5	-15,1	-14,2	-12,5	-12,9	-14,3	-14,0	-13,6	-13,3	-12,2	-11,2
6	-10,8	-11,3	-11,9	-13,6	-12,7	-11,9	-9,7	-11,5	-15,5	-13,0	-12,3	-12,2
7	-12,2	-13,0	-13,3	-13,5	-13,8	-10,4	-8,2	-7,2	-10,2	-10,6	-10,8	-19,9
8	-37,8	-48,3	-49,5	-47,6	-42,0	-35,7	-30,5	-29,5	-27,6	-26,5	-26,2	-23,5
9	-23,5	-26,7	-27,9	-28,3	-26,7	-25,6	-24,6	-24,1	-22,2	-22,1	-22,5	-21,7
10	-19,4	-19,6	-19,9	-23,6	-20,7	-20,9	-23,1	-19,8	-19,8	-20,4	-14,3	-18,2
11	-15,9	-22,2	-27,3	-22,8	-22,8	-19,4	-26,0	-24,0	-23,5	-23,6	-18,1	-18,1
12	-20,6	-24,2	-24,4	-25,5	-25,9	-24,1	-23,9	-24,3	-22,2	-18,3	-18,1	-15,9
13	-21,1	-22,2	-23,3	-23,5	-22,6	-22,6	-22,9	-21,1	-19,2	-16,3	-16,9	-18,0
14	-18,6	-20,0	-21,6	-22,8	-22,1	-21,2	-21,6	-20,0	-20,5	-19,1	-18,8	-18,8
15	-16,6	-19,8	-20,0	-19,2	-21,0	-19,1	-21,0	-19,3	-18,6	-17,7	-16,8	-17,4
16	-16,2	-18,6	-19,8	-20,5	-21,3	-22,0	-19,9	-22,2	-18,8	-17,9	-17,5	-18,4
17	-16,6	-17,3	-17,2	-17,0	-17,0	-17,5	-18,1	-17,7	-18,6	-20,7	-17,1	-13,2
18	-14,8	-15,4	-16,5	-17,5	-17,7	-16,7	-14,4	-13,6	-14,6	-13,8	-13,5	-14,1
19	-16,8	-17,3	-17,6	-17,3	-18,2	-19,2	-18,8	-20,8	-16,6	-18,9	-16,2	-14,5
20	-15,0	-18,3	-21,1	-23,9	-19,9	-17,2	-15,7	-17,9	-20,3	-18,9	-15,4	-17,4
21	-19,6	-21,7	-23,1	-24,2	-22,6	-20,1	-18,4	-18,3	-18,4	-18,4	-18,0	-18,6
22	-19,7	-22,9	-24,1	-22,4	-19,9	-15,8	-15,7	-15,2	-16,0	-16,0	-17,6	-17,4
23	-19,9	-22,0	-22,8	-23,4	-21,5	-20,1	-19,3	-20,0	-18,9	-19,9	-20,7	-21,5
24	-19,1	-21,8	-24,4	-24,9	-24,3	-22,7	-21,7	-16,2	-20,6	-17,9	-17,1	-17,5
25	-16,0	-18,2	-20,2	-21,8	-22,3	-23,5	-20,5	-21,8	-17,9	-14,7	-20,3	-17,3
26	-18,5	-19,6	-21,1	-22,7	-23,4	-23,1	-22,8	-20,4	-18,0	-17,9	-16,5	-14,3
27	-16,8	-17,9	-18,2	-18,2	-19,5	-18,3	-17,7	-18,3	-16,7	-15,8	-14,3	-10,3
28	-14,6	-17,1	-18,7	-20,1	-20,0	-19,0	-17,4	-10,6	-11,7	-10,8	-19,0	-15,3
29	-16,8	-18,3	-19,9	-19,5	-19,5	-18,4	-16,5	-17,2	-15,2	-15,8	-17,1	-17,4
30	-13,4	-16,5	-21,0	-23,0	-22,6	-20,3	-19,7	-20,6	-19,0	-17,5	-19,5	-18,3
31	-17,2	-18,3	-20,0	-21,8	-21,1	-20,0	-18,7	-15,7	-15,9	-16,4	-15,9	-15,5

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	31,7	31,5	31,1	31,5	32,1	32,1	32,3	32,6	32,8	33,0	33,1	33,6
2	33,1	31,3	32,3	31,1	30,4	31,4	32,4	32,7	33,0	32,6	32,9	33,3
3	31,2	31,1	31,1	31,3	31,4	32,1	31,5	32,4	32,7	30,9	31,6	32,8
4	30,4	29,6	28,9	29,6	30,7	31,7	32,1	32,4	32,1	32,4	31,9	32,9
5	30,7	30,4	30,9	32,1	33,1	32,7	31,7	31,7	31,8	31,9	32,6	33,3
6	32,8	32,5	32,6	32,0	32,7	32,8	34,5	32,1	29,6	30,9	30,8	31,0
7	30,1	29,9	30,3	31,0	30,6	32,7	37,2	34,6	31,7	31,5	30,9	24,3
8	12,9	5,7	4,3	5,1	8,9	12,7	16,2	17,6	18,5	19,3	19,5	21,8
9	20,7	19,2	18,4	18,9	19,4	20,9	20,4	21,5	22,4	22,2	22,4	23,0
10	23,7	24,2	24,1	21,6	24,0	23,9	22,2	24,2	24,2	23,7	27,5	24,5
11	27,2	23,2	19,8	22,8	22,9	25,2	20,4	22,1	21,8	22,2	25,8	25,9
12	23,4	21,4	21,5	20,6	20,3	21,4	21,4	21,6	22,7	25,7	25,5	27,0
13	23,0	22,1	21,2	21,6	22,1	21,9	22,2	23,8	25,2	27,2	26,2	25,3
14	24,3	24,1	23,2	22,6	23,1	24,0	23,3	24,3	23,6	24,6	24,6	25,0
15	24,3	23,6	24,1	24,7	23,6	25,2	24,1	24,3	25,0	25,2	26,3	24,9
16	24,5	23,8	22,8	22,8	22,9	21,7	23,6	22,7	24,7	25,2	26,0	25,8
17	25,7	25,2	25,6	26,3	26,6	26,1	24,5	25,2	24,7	23,6	26,1	28,3
18	27,2	27,7	27,4	27,8	28,5	30,1	31,4	31,4	30,2	30,3	30,4	29,9
19	28,7	28,4	28,3	28,1	28,2	26,8	27,3	26,0	27,9	26,0	28,1	29,7
20	29,1	26,8	25,0	23,4	25,8	27,7	28,5	27,6	24,8	26,0	28,4	26,8
21	25,2	24,7	23,5	22,9	24,2	26,2	26,9	26,0	26,4	25,8	25,8	25,8
22	24,5	23,0	22,0	23,9	24,8	27,2	27,1	27,1	26,2	26,4	25,0	25,0
23	22,8	21,4	21,3	20,7	22,3	21,5	22,6	22,6	23,8	23,5	23,2	23,5
24	21,8	20,0	18,3	18,3	18,9	20,0	20,0	22,0	21,0	22,4	22,9	22,8
25	21,8	21,2	20,7	20,2	20,1	18,9	20,4	19,4	21,7	24,8	20,1	22,3
26	20,7	21,0	20,3	19,4	18,9	18,0	19,4	20,2	21,5	22,0	22,9	24,2
27	22,4	21,8	21,8	21,9	21,7	22,3	22,8	22,3	23,7	24,1	25,3	28,1
28	25,3	23,8	24,3	24,0	24,4	25,5	26,9	31,9	30,5	31,0	25,2	27,4
29	25,1	22,9	23,7	24,5	25,1	26,4	27,3	26,7	28,6	27,7	27,0	26,6
30	29,3	27,8	24,5	23,5	24,8	26,2	26,8	26,2	26,9	27,7	26,0	26,8
31	27,0	26,4	25,6	24,5	25,0	25,6	26,9	28,2	28,3	27,9	28,2	28,8

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	37,9	38,9	40,9	42,6	45,2	47,2	48,9	49,4	49,0	47,7	46,0	45,4
2	37,1	41,0	40,7	42,9	45,3	46,9	48,6	48,9	46,8	45,6	44,6	43,0
3	37,3	38,3	40,0	42,5	44,8	46,6	47,3	45,8	45,0	44,2	43,7	43,1
4	37,6	37,9	40,4	42,3	46,0	48,1	48,9	47,4	46,2	44,6	42,6	41,8
5	39,6	39,0	40,4	44,0	48,7	51,7	51,0	49,0	48,0	45,7	43,5	42,0
6	38,2	39,2	40,5	42,0	43,6	45,9	47,9	48,0	47,6	46,2	44,9	44,0
7	39,4	38,9	39,9	42,8	44,8	47,8	48,3	48,1	46,9	45,8	44,0	43,1
8	38,3	38,1	39,5	42,8	46,0	48,6	49,4	49,0	47,8	44,7	43,4	42,5
9	39,0	39,0	39,4	42,5	44,9	48,5	50,0	50,0	47,7	44,8	43,2	42,1
10	36,3	35,6	37,6	42,2	47,0	50,2	51,2	51,2	49,2	46,5	43,8	42,2
11	37,0	36,2	37,1	41,0	45,0	49,0	50,5	50,0	48,0	46,5	44,9	43,1
12	37,1	38,5	38,5	40,2	43,7	47,6	47,7	47,8	47,0	45,9	43,8	43,0
13	36,8	37,7	39,0	41,9	44,8	47,0	48,2	49,5	49,2	46,7	44,5	43,5
14	37,6	37,1	37,8	40,3	43,5	46,2	47,2	46,5	46,0	44,8	44,1	43,2
15	37,3	37,1	38,6	41,8	44,5	47,0	47,5	47,8	47,9	46,2	45,8	43,1
16	38,1	38,8	39,7	41,4	44,4	47,1	49,1	49,0	48,5	47,5	45,9	44,2
17	38,0	38,2	40,1	43,1	46,1	48,8	49,0	48,9	47,4	45,7	44,4	43,0
18	36,9	38,0	39,0	41,0	44,6	46,3	48,0	47,6	47,0	45,4	43,4	42,9
19	37,8	39,0	39,8	41,7	44,4	46,6	47,4	47,4	46,3	44,9	43,8	43,2
20	37,7	37,8	37,8	40,0	43,5	46,9	49,4	49,8	49,5	47,0	44,0	43,2
21	38,2	37,3	38,0	41,0	46,0	49,1	50,0	49,2	48,9	47,6	45,0	43,8
22	40,0	38,2	39,2	40,8	43,5	47,2	48,4	48,5	49,3	47,7	46,9	41,7
23	36,6	36,8	38,8	41,0	43,6	46,9	48,7	49,4	48,4	46,8	44,2	43,0
24	35,9	37,8	39,2	40,4	43,1	46,2	47,8	48,0	47,0	45,4	44,7	44,0
25	37,6	38,0	39,3	41,5	44,3	47,1	49,6	48,6	47,4	46,5	45,0	44,1
26	38,0	37,9	38,9	42,0	45,2	47,5	49,5	49,0	47,2	46,2	46,2	45,2
27	37,9	37,1	37,5	39,8	42,4	45,6	47,2	47,8	45,3	43,6	43,0	42,7
28	36,3	36,4	37,4	41,2	45,7	48,2	48,2	47,6	47,8	47,8	46,8	44,2
29	37,7	38,5	40,6	43,0	45,0	46,0	47,2	47,4	48,0	46,3	45,0	43,7
30	37,3	37,0	37,5	40,0	42,1	43,6	45,9	46,8	46,5	45,9	45,3	44,4

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-14,3	-17,1	-17,5	-17,1	-15,1	-15,0	-14,9	-15,5	-14,0	-14,4	-13,2	-12,0
2	-10,3	-11,8	-13,3	-15,0	-15,5	-14,0	-12,2	-13,0	-12,6	-13,3	-13,6	-13,0
3	-12,6	-13,0	-14,4	-15,2	-14,3	-12,2	-12,7	-13,6	-13,8	-12,3	-12,6	-12,2
4	-13,1	-16,0	-17,5	-18,1	-17,9	-19,0	-17,7	-14,6	-13,0	-16,3	-15,8	-14,3
5	-15,0	-18,2	-19,0	-19,8	-24,2	-23,5	-19,2	-17,2	-16,0	-15,7	-17,3	-16,4
6	-17,2	-18,1	-18,3	-16,6	-18,4	-19,7	-19,5	-18,4	-15,6	-16,6	-13,6	-16,8
7	-19,4	-22,3	-21,7	-18,9	-15,4	-16,6	-17,0	-18,0	-17,4	-18,6	-18,7	-16,8
8	-17,1	-18,6	-19,6	-20,2	-20,1	-17,5	-17,3	-16,1	-14,2	-16,1	-15,5	-15,0
9	-16,6	-20,0	-21,9	-21,6	-18,9	-15,9	-17,0	-16,3	-14,6	-15,3	-13,3	-12,1
10	-11,3	-13,6	-15,6	-16,8	-17,9	-16,8	-14,9	-12,6	-11,2	-12,5	-13,1	-12,0
11	-11,3	-13,2	-16,1	-16,2	-15,6	-12,6	-11,8	-12,5	-13,0	-11,4	-13,5	-14,2
12	-11,1	-13,5	-14,1	-14,1	-11,7	-11,8	-14,3	-13,7	-12,9	-14,6	-12,7	-11,5
13	-12,9	-14,7	-14,8	-15,3	-13,8	-12,8	-11,6	-11,7	-11,3	-13,5	-8,9	-8,6
14	-13,0	-14,4	-15,0	-15,2	-15,7	-14,6	-12,8	-11,5	-10,6	-9,4	-10,5	-10,6
15	-9,5	-12,1	-12,5	-13,2	-13,0	-11,8	-12,8	-13,4	-11,7	-10,4	-10,8	-10,4
16	-11,1	-13,9	-15,8	-16,0	-16,6	-15,2	-15,3	-11,3	-9,6	-8,3	-8,5	-8,7
17	-16,2	-16,2	-16,3	-15,2	-14,0	-15,3	-16,8	-15,2	-14,9	-12,9	-11,8	-12,1
18	-15,0	-17,0	-16,9	-16,0	-15,8	-14,5	-14,3	-15,1	-14,9	-15,1	-14,3	-14,0
19	-16,1	-16,8	-15,8	-15,2	-14,0	-14,4	-14,9	-13,8	-14,9	-14,4	-14,8	-14,0
20	-13,8	-15,5	-16,6	-15,0	-14,3	-13,2	-13,0	-13,2	-11,4	-12,6	-14,8	-13,7
21	-14,3	-16,6	-19,1	-18,7	-17,1	-15,3	-15,1	-14,0	-12,9	-12,6	-12,3	-10,9
22	-15,5	-15,2	-15,8	-19,5	-21,9	-18,9	-18,3	-16,9	-16,5	-15,5	-20,4	-20,4
23	-14,5	-16,5	-18,4	-19,0	-17,3	-16,5	-15,0	-14,6	-13,2	-13,0	-16,0	-13,8
24	-15,8	-18,7	-18,6	-18,6	-17,2	-15,2	-16,0	-15,2	-15,1	-14,0	-13,4	-13,0
25	-10,4	-12,6	-15,3	-17,8	-19,5	-19,8	-17,1	-15,1	-12,3	-12,4	-12,1	-12,7
26	-12,0	-12,7	-14,0	-15,9	-16,1	-16,7	-16,3	-15,0	-12,4	-10,8	-11,1	-11,4
27	-12,5	-14,4	-15,9	-15,3	-16,8	-16,9	-17,5	-16,5	-13,9	-12,8	-11,7	-11,3
28	-12,4	-14,9	-15,6	-15,4	-18,9	-21,1	-23,1	-18,4	-17,7	-14,9	-13,6	-17,5
29	-18,1	-20,6	-22,0	-22,2	-20,4	-18,5	-17,2	-17,2	-16,1	-15,3	-15,4	-15,5
30	-13,3	-14,3	-15,4	-16,1	-16,5	-15,5	-15,8	-15,3	-14,2	-12,7	-12,0	-12,3

Inclination.

	Morgens.								Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	29,1	26,9	26,3	26,8	28,6	28,7	28,4	28,1	28,8	29,2	29,8	30,2
2	29,3	29,4	29,5	28,9	28,9	30,5	31,9	31,5	31,8	31,4	31,0	31,3
3	30,4	30,7	29,8	29,7	30,8	32,4	31,7	31,0	30,9	31,4	31,7	31,7
4	31,0	29,7	28,5	28,2	28,5	27,7	29,0	30,6	31,1	28,4	28,5	29,6
5	28,2	28,3	26,8	25,9	22,8	23,8	26,7	27,5	28,8	29,0	27,6	28,0
6	26,8	26,2	26,3	28,2	26,3	25,3	25,9	26,8	28,4	28,1	30,1	28,0
7	25,2	24,0	24,8	27,0	29,4	29,0	27,8	26,5	26,4	25,7	25,8	27,0
8	27,0	26,0	25,5	25,4	25,1	27,1	27,2	27,9	28,9	28,3	28,3	28,5
9	26,8	24,4	23,4	23,6	25,9	27,7	26,7	27,3	28,5	27,2	29,1	29,9
10	29,0	27,4	26,6	26,4	26,5	27,8	29,0	30,6	31,6	30,6	30,5	30,9
11	31,6	30,2	28,2	28,1	29,9	31,8	31,7	32,1	32,0	32,9	31,0	30,1
12	31,1	29,6	29,3	29,8	31,8	31,8	30,2	30,8	30,2	28,9	30,1	30,9
13	29,0	28,2	28,0	27,9	29,7	30,1	31,1	30,5	30,7	29,2	32,1	32,4
14	28,1	27,6	27,6	27,5	27,9	28,8	30,4	31,6	32,0	33,1	32,3	31,9
15	30,4	30,0	30,0	29,7	30,5	31,5	30,5	30,2	31,8	32,1	31,7	31,9
16	29,5	28,1	27,5	27,8	27,1	28,3	28,2	31,0	32,2	32,9	32,7	32,7
17	27,5	28,0	27,8	28,5	29,8	28,7	27,8	28,1	28,8	29,2	30,4	30,1
18	27,5	26,1	26,9	27,9	27,9	28,6	28,9	27,9	28,0	27,6	27,9	28,1
19	27,0	26,6	28,0	28,7	29,8	29,5	28,5	29,0	27,9	28,5	28,5	28,6
20	28,3	27,1	26,7	27,7	28,4	29,0	29,0	28,5	29,6	29,0	27,4	28,1
21	28,2	27,2	25,4	26,0	26,8	27,8	27,9	28,5	29,1	29,5	29,1	30,7
22	26,7	27,2	27,2	25,6	23,8	25,3	26,2	27,6	27,7	28,0	24,9	25,0
23	27,4	26,7	26,1	26,5	28,1	29,1	29,9	29,7	30,6	30,5	27,9	29,6
24	25,7	24,4	25,1	25,8	27,1	28,1	27,2	27,3	27,4	27,6	27,9	28,6
25	22,8	28,1	26,6	25,4	24,1	23,8	25,1	26,6	28,2	27,6	27,1	28,0
26	28,0	27,6	26,4	25,1	24,7	24,5	24,9	26,9	26,8	27,6	27,4	27,4
27	27,2	26,2	25,3	26,0	25,6	25,4	24,6	25,2	26,7	27,7	28,0	28,3
28	28,0	27,2	26,0	26,5	24,8	22,5	19,5	22,6	22,8	26,4	26,6	28,3
29	22,1	20,5	20,4	19,9	20,1	23,0	23,2	22,8	23,4	23,2	23,2	23,7
30	23,2	23,2	23,2	23,0	23,1	23,6	23,4	24,0	24,5	25,1	25,5	25,4

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	38,1	38,9	38,9	40,0	43,2	46,0	46,3	46,3	46,3	46,1	45,9	45,0
2	38,4	38,1	40,5	41,6	43,0	45,8	46,9	47,8	47,8	46,2	44,8	43,3
3	36,9	37,2	38,5	40,3	43,6	46,1	46,0	45,5	45,4	43,9	42,7	41,6
4	37,2	37,4	38,9	41,5	44,5	47,8	48,1	47,9	47,2	46,0	43,8	42,0
5	36,6	37,0	39,2	42,3	44,3	46,9	48,2	48,5	48,0	46,0	44,0	43,4
6	37,6	38,0	39,2	40,4	43,4	45,9	48,0	48,4	47,2	45,3	43,6	42,6
7	40,1	39,3	40,3	42,6	46,4	48,3	49,0	46,4	44,6	48,5	42,7	42,5
8	37,8	36,3	42,0	44,0	47,6	50,1	50,7	51,9	51,8	50,8	50,0	42,9
9	37,5	38,8	39,9	40,9	42,8	44,9	47,2	48,8	49,4	49,8	48,0	47,4
10	38,2	37,9	37,3	38,8	42,1	45,6	48,5	49,9	49,5	49,0	46,9	45,3
11	42,4	39,8	40,9	41,2	42,0	43,9	46,2	48,1	47,6	46,4	45,0	44,6
12	36,0	36,9	40,9	41,4	42,8	44,8	45,8	45,9	45,9	45,9	45,1	43,9
13	37,0	36,0	36,9	39,3	43,2	45,4	46,8	47,2	46,3	45,7	45,0	44,2
14	36,7	36,1	36,6	39,5	43,5	45,3	47,0	48,5	48,0	47,5	46,0	44,5
15	38,6	38,6	38,1	41,0	43,9	45,1	47,4	48,2	47,3	45,8	44,1	43,9
16	37,5	37,4	39,1	41,6	44,5	47,8	49,0	49,6	48,1	46,4	45,0	43,6
17	37,5	37,5	38,8	40,3	42,1	44,0	46,0	46,8	45,9	46,1	45,8	45,1
18	36,8	38,0	40,6	43,1	45,4	47,0	49,0	48,9	47,1	46,1	45,0	44,0
19	36,8	36,6	38,2	42,0	43,9	45,1	46,4	47,0	46,5	45,2	43,9	42,0
20	37,6	38,3	39,8	42,2	43,4	45,9	48,3	48,8	47,1	45,5	44,1	43,6
21	37,3	37,5	38,8	42,2	44,6	47,6	50,1	51,0	49,8	47,8	44,8	42,5
22	36,3	36,9	39,4	41,8	45,9	49,1	50,9	50,5	47,9	45,5	43,1	42,2
23	35,5	37,8	36,3	40,4	43,4	45,9	48,2	49,1	50,0	49,4	44,9	41,3
24	38,0	38,2	39,4	43,0	46,2	48,2	50,6	51,1	48,8	47,0	42,9	41,6
25	38,1	39,1	39,6	40,1	44,2	46,0	47,0	48,1	47,8	45,1	43,8	42,0
26	39,8	40,8	40,2	48,5	48,5	48,8	50,2	51,2	49,6	47,3	45,0	44,2
27	40,2	44,4	43,8	45,4	47,0	47,8	48,2	49,0	49,3	47,6	45,4	43,8
28	37,8	39,4	40,2	42,0	44,9	46,5	46,5	46,8	46,0	44,2	44,0	42,2
29	40,6	41,7	41,1	43,7	46,9	48,8	48,9	49,8	49,4	47,9	46,0	43,9
30	38,7	39,6	41,3	43,9	45,1	45,8	47,3	47,6	46,4	44,0	42,4	42,2
31	36,9	37,4	38,1	41,1	44,4	48,1	50,5	50,1	48,3	45,1	43,5	42,6

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-11,0	-12,8	-12,8	-12,7	-11,6	-9,9	10,2	-7,9	-6,7	-8,9	-9,9	-8,5
2	-9,8	-11,6	-12,3	-12,7	-13,0	-9,6	-10,5	-10,4	-10,4	-10,7	-11,1	-9,7
3	-12,4	-14,2	-15,6	-17,3	-16,7	-14,3	-12,8	-11,3	-10,1	-10,3	-12,0	-13,2
4	-11,7	-14,4	-17,5	-16,2	-15,5	-16,7	-16,2	-14,4	-13,1	-12,0	-11,6	-10,8
5	-11,7	-13,4	-15,5	-16,6	-16,6	-15,6	-12,6	-11,7	-11,6	-11,3	-11,8	-12,0
6	-11,9	-15,0	-16,0	-16,6	-16,5	-14,3	-13,2	-12,0	-11,8	-11,5	-12,4	-12,2
7	-11,1	-12,0	-12,1	-11,1	-9,6	-8,4	-8,0	-9,2	-8,9	-9,6	-7,5	-7,6
8	-7,7	-16,1	-15,8	-17,0	-16,8	-14,1	-17,7	-12,6	-15,0	-15,6	-17,7	-16,5
9	-15,2	-17,2	-17,8	-18,1	-17,6	-17,7	-17,9	-16,6	-14,6	-13,1	-14,8	-8,4
10	-13,1	-14,8	-13,3	-14,9	-16,9	-17,3	-15,5	-13,7	-12,4	-11,2	-12,8	-11,3
11	-11,3	-11,7	-14,4	-17,7	-17,9	-17,6	-16,1	-15,1	-12,1	-10,5	-11,8	-11,5
12	-17,4	-21,8	-26,5	-22,2	-18,9	-16,7	-17,0	-18,0	-16,8	-16,2	-14,8	-13,6
13	-14,7	-15,4	-15,4	-17,8	-18,9	-18,5	-17,7	-18,1	-16,7	-16,0	-14,6	-15,0
14	-13,6	-15,5	-15,8	-16,2	-14,7	-15,4	-15,5	-13,6	-14,2	-14,4	-13,0	-11,9
15	-15,7	-17,6	-18,1	-17,8	-18,6	-16,2	-17,7	-18,2	-15,3	-15,6	-16,7	-15,9
16	-13,7	-16,6	-18,7	-19,4	-20,9	-21,3	-18,4	-17,7	-18,0	-16,3	-15,6	-17,2
17	-14,8	-14,4	-13,9	-15,7	-15,0	-14,0	-12,1	-10,7	-10,8	-8,9	-9,9	-9,4
18	-11,3	-12,0	-12,7	-19,2	-14,8	-11,0	-11,6	-10,9	-11,2	-12,0	-11,2	-12,1
19	-11,2	-12,6	-15,2	-16,1	-13,9	-12,6	-11,3	-11,2	-10,9	-10,0	-9,8	-9,1
20	-10,4	-13,5	-17,2	-19,1	-16,7	-16,6	-16,5	-17,1	-14,1	-12,5	-11,7	-12,2
21	-14,7	-15,6	-15,9	-19,2	-21,8	-19,4	-18,6	-16,4	-13,7	-14,1	-14,1	-13,6
22	-12,7	-15,9	-18,4	-20,7	-21,5	-19,2	-17,9	-14,6	-13,9	-15,1	-15,8	-14,7
23	-5,5	-7,5	-9,8	-10,7	-8,5	-7,9	-6,0	-9,7	-8,3	-8,1	-9,5	-8,5
24	-8,4	-12,0	-14,8	-20,4	-19,3	-14,9	-12,9	-11,0	-10,7	-9,7	-10,1	-11,7
25	-11,7	-17,2	-13,7	-14,1	-14,3	-12,0	-10,5	-10,9	-9,7	-10,2	-11,0	-12,4
26	-18,2	-18,6	-21,9	-26,8	-22,7	-17,7	-15,6	-15,9	-14,7	-14,3	-14,2	-13,7
27	-19,0	-18,6	-19,5	-17,3	-17,8	-18,6	-17,6	-18,4	-14,9	-15,7	-15,2	-14,7
28	-14,8	-17,2	-18,5	-18,1	-19,0	-18,6	-15,6	-16,7	-15,8	-16,1	-16,2	-17,6
29	-15,0	-14,4	-14,7	-16,1	-16,0	-15,8	-16,4	-16,6	-16,3	-15,9	-16,0	-15,0
30	-12,4	-14,6	-15,8	-14,1	-13,6	-14,2	-12,8	-13,5	-13,6	-14,4	-15,3	-14,5
31	-13,7	-15,6	-16,3	-17,3	-18,0	-14,8	-13,6	-14,4	-14,5	-15,7	-15,7	-15,3

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	25,6	24,7	25,0	25,0	26,2	27,7	27,9	29,3	29,5	27,1	25,9	27,6
2	26,3	25,5	24,9	25,2	25,4	28,0	27,7	27,3	27,2	26,3	26,1	27,0
3	25,1	24,2	23,6	22,7	24,4	25,1	26,4	27,2	27,5	27,4	26,2	25,4
4	26,2	25,3	24,1	24,7	25,7	24,9	25,0	26,1	25,8	27,0	27,6	28,0
5	27,0	26,2	24,9	24,1	25,0	25,2	27,2	27,5	26,7	26,4	26,1	26,0
6	26,8	25,5	24,8	24,4	25,2	26,4	26,5	27,3	26,8	26,7	26,1	26,4
7	27,0	26,2	26,3	27,0	27,8	28,8	29,0	28,9	28,9	28,8	30,1	29,7
8	29,3	23,3	24,1	23,4	24,4	25,7	23,7	27,1	23,9	22,9	21,0	22,7
9	23,7	22,4	22,1	21,9	22,4	22,3	22,0	23,4	24,5	25,6	24,2	28,4
10	23,4	23,7	24,6	24,3	22,8	22,8	24,0	25,3	25,9	26,5	25,3	26,1
11	24,5	24,8	23,0	21,1	21,1	21,6	22,2	23,6	24,7	25,5	24,9	25,4
12	21,1	18,1	15,0	18,1	20,6	22,0	21,7	20,8	21,5	21,8	22,9	23,9
13	22,9	22,5	22,7	21,1	20,7	21,1	21,4	20,6	21,8	21,7	22,6	22,4
14	22,2	21,1	21,1	21,0	21,6	20,4	21,0	21,9	22,2	22,5	23,5	24,1
15	20,7	20,5	19,2	19,9	19,6	21,0	20,8	20,1	21,4	21,5	20,2	21,1
16	22,1	22,1	21,0	20,5	19,7	19,6	21,8	20,8	19,1	20,9	21,2	20,0
17	20,0	20,0	20,3	18,5	18,9	19,1	20,8	21,0	20,9	21,5	20,7	21,0
18	18,8	18,0	17,7	13,1	16,5	19,6	19,2	19,8	18,7	18,2	18,9	18,6
19	19,1	18,0	16,0	15,9	17,8	18,2	18,7	19,3	19,6	20,1	20,5	21,0
20	19,0	17,5	16,0	15,8	17,6	17,9	17,6	18,0	19,3	19,7	20,0	19,4
21	17,3	16,4	16,1	14,1	14,1	15,7	15,6	17,0	18,7	18,2	18,3	18,5
22	16,2	14,3	12,7	11,6	10,9	12,5	14,8	16,4	17,0	17,5	16,5	17,0
23	20,4	19,1	17,2	16,5	18,9	18,5	20,6	17,4	18,2	18,1	16,9	16,8
24	17,8	15,6	14,6	11,1	11,2	15,1	16,5	17,2	17,2	17,4	16,8	15,8
25	15,0	11,4	14,0	14,1	14,2	15,2	17,2	17,0	17,6	16,7	16,3	15,1
26	12,1	11,8	9,7	6,3	9,7	13,1	14,6	13,8	14,6	14,9	15,0	15,1
27	10,4	12,0	12,0	14,3	14,4	13,4	13,4	12,4	13,4	14,0	14,9	15,5
28	13,1	12,3	11,8	11,9	12,1	13,0	14,5	14,6	14,9	14,7	13,6	13,6
29	12,5	12,9	13,1	12,8	13,9	13,8	13,9	11,8	11,9	12,2	12,1	13,0
30	14,5	13,4	13,3	13,9	14,4	14,4	15,1	14,8	14,8	14,2	13,7	14,6
31	12,1	11,0	10,9	11,0	12,0	14,3	14,5	14,0	14,1	13,4	14,2	14,6

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	38,9	39,9	41,1	43,2	45,4	47,3	47,4	47,0	46,2	44,0	43,4	43,1
2	36,9	37,1	38,8	40,5	42,6	45,0	46,1	46,8	46,1	44,9	44,0	43,5
3	37,9	38,6	40,0	41,2	44,2	46,6	48,9	48,6	45,0	45,1	43,9	42,4
4	38,4	38,9	40,2	43,1	45,8	48,2	49,1	48,8	48,5	45,3	43,9	42,9
5	39,5	39,0	40,5	43,0	45,6	48,1	48,6	48,0	46,4	44,1	42,1	41,6
6	37,0	37,1	39,0	41,3	45,0	48,6	49,5	50,2	48,8	45,8	43,2	42,0
7	37,9	38,5	39,5	41,5	43,9	48,6	50,4	50,2	48,6	45,4	45,0	44,0
8	35,0	35,9	36,7	41,0	45,1	48,0	50,0	49,3	47,1	45,0	43,0	42,0
9	34,8	35,9	36,9	39,0	45,0	49,0	50,9	48,0	46,1	43,1	41,4	41,0
10	35,2	35,6	37,2	39,9	43,2	45,9	47,4	46,8	45,8	43,6	41,8	40,6
11	36,4	35,7	38,3	43,1	46,4	48,9	49,5	50,0	48,4	45,4	43,2	42,4
12	35,7	36,7	38,0	40,4	43,4	47,1	48,8	47,6	44,4	43,1	42,5	42,0
13	36,2	37,2	39,5	42,7	45,3	48,4	47,4	48,0	43,9	43,8	44,0	43,5
14	38,3	39,2	40,8	43,2	46,2	48,1	46,6	45,7	44,3	42,8	40,6	41,1
15	36,8	37,2	38,5	40,2	43,2	46,2	48,5	46,8	45,4	43,3	42,6	40,4
16	37,3	38,3	40,4	43,1	45,8	47,9	48,5	47,1	45,0	43,2	41,9	40,8
17	35,6	35,4	37,4	40,9	44,0	46,5	47,0	45,1	43,5	41,6	40,1	39,9
18	36,3	37,2	40,2	42,7	44,3	45,3	46,2	45,8	44,7	42,5	41,2	41,2
19	36,0	36,1	37,5	39,6	41,9	44,1	45,6	45,1	43,2	40,9	39,8	39,8
20	37,3	37,2	38,9	41,1	45,5	49,0	49,3	47,3	43,8	41,9	40,8	41,0
21	36,6	37,8	40,6	42,4	43,2	44,8	45,6	45,4	44,2	42,1	41,1	40,8
22	37,8	38,1	41,0	44,1	46,1	48,9	49,9	47,7	45,2	42,5	40,9	39,9
23	39,2	40,5	42,1	44,1	46,8	48,0	48,0	47,8	48,1	46,1	43,9	42,1
24	37,1	37,4	39,1	41,9	44,1	46,4	47,1	47,1	44,7	43,3	42,1	41,2
25	36,3	36,9	39,4	41,6	43,8	46,6	48,2	47,0	45,4	44,2	42,8	41,8
26	37,7	37,9	39,7	41,9	44,2	47,2	49,7	49,1	47,4	45,1	43,6	42,7
27	35,3	36,5	39,1	42,7	45,8	47,7	48,2	48,0	46,9	45,0	43,2	42,0
28	35,8	36,2	38,4	40,5	45,7	46,7	48,2	46,4	44,7	43,7	42,2	40,9
29	35,7	37,0	38,9	40,9	44,0	45,9	46,8	45,4	44,0	41,9	40,9	40,8
30	36,7	37,1	37,1	40,1	43,2	46,8	47,0	45,6	44,2	42,8	41,8	41,4
31	36,4	37,4	38,6	40,9	44,8	47,0	47,8	47,2	43,8	41,8	40,1	40,0

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-15,8	-18,0	-18,6	-17,9	-16,4	-15,2	-15,1	-15,8	-14,9	-15,7	-15,1	-13,7
2	-12,6	-14,0	-15,8	-15,6	-16,6	-16,3	-16,1	-17,7	-16,0	-15,2	-14,5	-13,0
3	-13,3	-15,6	-15,9	-15,0	-15,1	-16,0	-16,3	-16,8	-16,7	-12,5	-14,7	-16,1
4	-14,9	-19,5	-22,1	-22,9	-21,5	-18,1	-17,0	-15,7	-17,3	-16,3	-17,4	-16,8
5	-17,4	-19,1	-21,1	-21,0	-19,6	-17,0	-15,2	-14,9	-14,3	-14,3	-15,2	-15,6
6	-13,8	-16,5	-17,6	-17,5	-17,1	-15,2	-14,9	-13,7	-13,3	-15,1	-14,8	-15,8
7	-7,4	-8,4	-9,9	-10,8	-8,8	-6,3	-8,4	-10,3	-10,7	-10,7	-11,5	-9,5
8	-4,0	-3,0	-4,4	-8,8	-11,1	-10,3	-9,1	-5,6	-3,1	-2,5	-3,3	-2,8
9	-6,4	-8,9	-12,4	-13,6	-14,8	-12,3	-9,9	-8,0	-6,6	-7,3	-6,6	-6,1
10	-4,0	-6,5	-8,4	-8,7	-8,4	-7,6	-7,8	-6,2	-5,7	-3,9	-2,9	-3,0
11	-2,2	-4,6	-9,4	-14,0	-9,7	-6,0	-4,3	-4,8	-5,8	-5,2	-5,0	-5,0
12	-3,6	-5,1	-6,0	-6,6	-8,3	-8,0	-9,8	-3,7	-5,0	-3,6	-4,5	-5,0
13	-4,1	-7,1	-7,9	-7,6	-11,4	-7,7	-9,7	-4,7	-15,4	-5,1	-7,9	-5,1
14	-6,5	-5,2	-6,3	-6,5	-7,3	-6,1	-4,7	-4,8	-4,2	-8,6	-6,8	-6,0
15	-4,8	-6,4	-8,1	-7,6	-8,3	-7,1	-6,1	-6,1	-5,8	-7,5	-7,2	-8,1
16	-6,3	-7,2	-8,8	-10,3	-9,1	-7,8	-6,9	-6,0	-4,8	-3,7	-2,5	-2,5
17	-2,6	-4,9	-6,1	-4,3	-2,6	-1,4	0,0	0,0	0,2	-0,6	-0,4	0,3
18	-1,5	-3,2	-3,9	-2,2	0,0	0,5	0,5	-0,3	-0,1	0,4	0,0	1,4
19	-0,8	-3,0	-6,3	-5,9	-4,6	-2,2	-0,1	0,0	-0,4	-0,8	-0,9	-0,6
20	-0,9	-4,3	-6,6	-6,0	-0,7	4,2	4,9	0,4	-4,9	-3,9	-2,6	1,0
21	-3,7	-7,0	-8,0	-6,8	-4,1	-2,6	-1,8	-1,6	-1,0	-0,9	-0,7	-1,2
22	0,8	-1,8	-4,5	-7,2	-6,9	-6,6	-3,2	-2,8	-3,3	-5,0	-3,0	-1,6
23	-5,0	-5,2	-4,7	-6,5	-5,6	-3,5	-2,3	-3,8	-4,0	-6,8	-7,8	-3,9
24	-2,8	-5,0	-6,6	-5,8	-5,0	-4,2	-3,2	-3,0	-4,8	-3,4	-3,2	-3,2
25	-1,2	-2,5	-5,1	-4,6	-3,7	-1,9	0,2	-0,7	-1,5	0,0	-1,0	-0,3
26	1,8	-1,8	-3,8	-4,7	-4,4	-1,7	0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	0,1
27	0,9	-2,2	-4,7	-6,1	-5,7	-5,7	-2,6	-1,0	-0,4	0,3	0,7	0,7
28	1,7	0,2	-3,0	-6,0	-3,2	-4,5	-3,4	-3,0	-1,5	-1,0	0,3	0,5
29	5,7	2,5	-0,7	-3,8	-4,5	-3,8	-1,9	-0,1	0,5	0,2	1,2	1,2
30	2,1	-1,5	-2,7	-3,5	-4,7	-4,9	-2,5	0,5	-0,2	0,5	0,2	2,0
31	-2,2	-0,8	-3,6	-5,8	-2,7	-2,2	-1,6	-1,2	-1,3	-0,8	-0,9	0,1

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	11,0	9,7	9,1	9,8	10,6	11,9	11,8	11,1	11,5	11,0	11,1	12,3
2	10,4	10,0	9,6	9,9	9,8	10,0	10,5	10,4	11,2	11,2	11,6	12,8
3	10,0	9,1	9,1	9,7	9,6	9,5	8,7	8,7	8,7	11,9	10,8	9,8
4	9,3	7,4	5,2	5,2	6,6	7,4	8,9	9,9	9,4	9,7	9,6	10,3
5	7,9	7,0	5,6	6,0	6,8	8,1	10,4	11,0	11,0	11,3	11,0	11,1
6	8,9	7,1	6,3	6,5	5,9	8,2	8,9	9,7	10,7	9,1	9,3	9,3
7	10,1	9,4	8,5	8,2	9,8	11,8	10,0	8,3	8,4	8,5	7,9	9,1
8	11,1	11,1	10,8	11,1	11,5	12,5	13,4	15,4	17,0	17,0	16,4	17,0
9	14,8	12,9	10,9	9,0	10,1	12,0	13,8	15,0	15,6	15,0	15,5	16,2
10	15,9	14,5	13,2	12,7	13,4	14,5	14,6	15,9	16,4	17,8	18,4	18,4
11	18,3	17,0	14,4	11,6	15,5	18,8	19,3	18,9	17,9	18,4	18,4	18,2
12	18,0	18,1	17,7	16,7	16,2	16,7	16,2	20,0	19,4	19,5	19,4	19,3
13	18,4	17,0	16,4	16,9	14,8	17,6	15,8	19,5	11,9	19,2	16,9	18,7
14	15,6	16,8	16,9	16,8	16,8	18,0	19,1	19,2	19,3	17,2	18,0	18,6
15	17,1	16,4	15,5	16,0	16,3	17,3	18,3	18,1	18,4	17,5	17,6	17,0
16	16,3	15,6	15,3	13,9	14,9	16,2	16,8	17,0	17,1	16,9	17,9	18,4
17	17,4	15,5	15,3	16,9	18,4	19,3	20,1	20,3	20,6	20,6	20,3	21,5
18	20,9	19,8	19,3	20,9	22,8	23,3	23,0	22,3	22,3	22,9	22,4	23,6
19	22,1	20,6	18,7	18,8	20,0	21,6	22,8	22,3	21,9	21,8	21,7	22,0
20	21,9	19,5	18,9	19,2	23,5	27,1	27,2	23,8	20,5	21,1	22,6	24,8
21	21,1	18,8	18,2	19,0	21,2	22,7	22,8	22,6	23,2	23,3	23,6	23,4
22	24,3	22,9	20,3	18,6	20,0	21,4	22,9	23,2	22,4	22,1	23,7	24,8
23	21,1	21,0	21,3	22,0	22,7	23,4	24,2	23,4	23,1	21,1	20,9	23,1
24	21,7	20,6	19,6	21,1	22,3	23,6	24,2	24,4	23,6	24,3	24,0	23,6
25	20,9	19,7	18,5	19,4	20,6	22,0	23,8	23,2	23,2	23,4	23,0	23,2
26	21,2	19,7	18,5	18,3	19,0	21,2	22,6	23,0	22,9	22,8	22,9	23,5
27	21,3	20,0	17,9	17,1	17,6	18,0	19,9	20,8	21,4	21,0	21,6	22,0
28	21,7	21,2	20,1	19,3	20,6	19,2	19,3	19,6	20,2	20,3	20,5	20,3
29	22,6	20,7	19,0	19,0	18,9	18,9	20,1	21,5	21,8	21,9	22,5	22,6
30	21,1	18,9	17,9	18,1	17,7	18,3	20,3	22,4	22,1	22,5	22,5	23,4
31	20,4	19,2	18,0	16,9	19,4	19,0	19,8	19,4	19,2	19,6	19,1	20,9

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	36,9	36,9	38,4	40,5	43,0	45,2	45,2	44,2	42,6	41,6	41,1	38,8
2	38,5	39,2	41,6	44,7	47,4	48,7	48,2	46,1	44,3	42,7	41,9	41,5
3	37,8	38,9	40,8	43,0	45,7	47,1	48,0	48,0	45,4	43,2	41,9	41,8
4	38,4	42,5	53,1	49,6	44,4	45,2	46,2	44,9	44,1	42,6	40,4	39,8
5	35,4	35,8	38,7	42,4	44,8	46,8	49,6	45,8	43,6	41,7	40,9	40,5
6	36,3	36,6	39,4	43,1	45,6	46,7	48,1	46,2	44,1	40,9	39,6	39,9
7	35,1	35,6	37,4	40,8	44,4	47,2	50,2	46,7	47,4	44,5	43,0	41,1
8	35,4	35,5	38,1	41,8	45,0	47,6	48,0	47,6	45,6	44,2	43,0	41,4
9	36,1	36,2	38,8	41,0	46,0	47,9	48,8	46,6	44,6	43,4	41,1	41,2
10	35,3	35,0	38,2	42,0	45,5	49,1	49,2	46,0	44,0	42,2	41,8	40,2
11	35,8	35,2	37,5	40,9	44,1	47,0	47,8	46,5	44,9	42,0	40,5	39,7
12	36,9	37,3	39,8	42,2	44,3	46,2	46,2	43,8	41,3	39,8	39,3	39,9
13	36,0	37,2	39,6	42,2	43,7	45,1	44,6	42,3	40,8	39,1	39,6	40,3
14	33,4	39,3	39,1	42,6	46,2	45,8	45,8	46,4	42,0	41,1	39,7	40,3
15	38,0	37,4	39,0	41,1	45,0	45,3	46,1	45,0	44,0	41,0	39,9	39,9
16	38,0	38,2	39,8	42,2	44,4	45,0	44,6	43,2	41,2	39,7	40,2	40,6
17	36,7	36,7	37,6	41,0	44,1	46,9	46,0	44,2	41,8	40,4	40,1	40,7
18	38,0	37,8	39,0	42,1	44,2	44,9	45,9	43,1	41,8	41,5	40,3	41,4
19	36,9	37,5	39,8	43,5	45,9	47,5	47,4	45,8	42,8	41,3	40,7	41,6
20	37,1	38,1	40,1	42,2	44,5	45,5	45,8	44,7	43,3	41,8	41,3	42,0
21	37,0	37,0	39,4	43,9	50,5	52,4	53,8	52,0	52,2	42,8	44,7	38,3
22	40,1	40,1	43,2	44,1	47,4	48,9	48,9	47,3	40,1	42,2	40,0	40,1
23	37,0	37,2	40,1	43,8	46,6	48,1	48,8	46,2	42,7	43,4	41,2	40,7
24	37,9	37,8	38,8	41,6	44,8	46,8	45,2	44,7	44,4	42,7	41,5	41,6
25	37,0	36,6	37,3	41,8	45,0	45,9	46,8	46,5	44,7	43,0	41,9	40,6
26	39,2	38,0	41,2	42,1	43,0	45,1	44,6	44,4	43,2	41,2	42,2	41,9
27	38,9	38,0	38,1	39,1	41,6	44,9	44,9	44,9	43,9	43,0	42,0	42,0
28	37,1	36,3	36,5	38,1	40,5	42,4	44,0	44,5	43,7	42,1	41,2	44,8
29	37,7	36,5	36,2	38,0	41,7	43,4	44,4	43,9	42,4	41,6	41,0	40,9
30	38,1	38,4	38,0	38,0	41,3	44,0	46,7	45,9	44,9	42,6	42,8	38,8

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	-3,9	-7,0	-2,5	0,8	2,9	1,6	-0,1	-1,3	-2,8	-1,3	-0,9
2	-0,4	-4,1	-3,3	-1,2	0,6	1,1	0,6	-0,6	-2,4	-3,5	-3,5	-2,2
3	1,6	-1,0	-3,0	-3,0	-1,8	-0,3	2,8	3,0	-1,3	0,3	-1,4	1,4
4	-16,0	-31,8	-26,9	-14,2	-10,6	-10,0	-11,1	-9,3	-7,5	-5,6	-5,4	-3,4
5	-5,2	-6,9	-8,0	-8,4	-7,6	-4,3	-3,6	-3,8	-0,1	-1,9	-2,4	-0,7
6	-3,8	-7,4	-9,6	-10,1	-8,2	-6,6	-5,0	-3,5	-3,1	-2,9	-1,8	0,1
7	0,0	-2,8	-4,4	-8,2	-5,6	-6,4	-2,6	-1,8	-6,3	-7,5	-11,0	-2,4
8	-2,0	-5,4	-8,1	-0,7	-8,9	-6,3	-2,2	-2,7	-3,5	-3,3	-2,1	-2,3
9	0,8	-3,2	-7,2	-8,0	-5,2	-5,0	-2,9	-1,7	0,3	0,6	-0,4	1,6
10	1,0	-1,8	-6,4	-8,6	-8,0	-6,9	-3,8	-12,9	-2,9	-3,4	-0,5	-3,4
11	-2,7	-4,3	-6,4	-8,9	-8,1	-5,8	-3,8	-1,3	0,0	2,1	1,7	1,3
12	0,4	-1,0	-0,7	-0,4	-0,1	0,2	0,6	1,2	1,3	1,6	2,0	3,5
13	2,1	0,8	-1,0	-0,4	0,2	0,9	4,5	5,1	5,7	3,9	4,1	5,2
14	-1,0	7,5	5,0	3,3	3,1	4,7	6,4	6,5	3,0	5,6	5,8	3,8
15	1,3	-2,0	-2,0	-4,2	-2,4	-2,8	0,5	-0,6	-1,8	-1,9	-0,9	1,5
16	2,7	-2,5	-4,1	-2,4	-1,7	1,4	1,6	1,9	0,5	0,0	1,6	1,6
17	3,7	1,3	0,2	-0,9	-2,1	-0,5	1,1	1,9	2,1	1,8	2,5	2,1
18	3,9	0,7	-0,8	-2,0	-2,2	2,0	3,0	2,9	1,2	-0,1	-0,4	0,6
19	0,0	0,3	1,1	2,4	1,9	4,1	5,6	5,3	4,6	3,3	2,1	2,7
20	4,9	2,1	0,6	0,7	1,0	2,3	3,8	4,2	3,8	2,5	3,5	5,0
21	11,7	10,0	6,1	4,3	4,4	4,8	7,4	-1,6	0,0	-2,6	-8,1	-4,9
22	5,1	-1,9	2,0	0,1	-3,4	1,7	1,3	0,7	0,2	1,1	1,0	1,9
23	3,9	2,3	1,3	1,7	2,3	1,1	3,2	3,0	0,3	1,7	2,7	4,0
24	9,9	6,3	3,0	0,5	1,3	3,2	2,9	2,8	3,7	1,4	4,0	5,1
25	9,0	5,6	1,6	1,2	5,0	4,4	4,6	6,9	6,9	6,6	7,0	5,8
26	10,1	6,4	3,6	5,1	3,8	4,8	4,8	4,2	4,0	5,0	7,2	7,0
27	9,9	6,6	5,2	5,8	5,3	7,1	5,1	5,7	6,6	6,6	7,1	6,0
28	8,7	7,2	6,3	4,8	5,0	4,8	5,4	5,9	6,5	6,4	6,8	12,9
29	8,6	7,5	5,6	5,0	6,1	5,6	6,6	7,6	7,6	7,6	7,9	8,8
30	16,4	14,2	10,5	5,8	3,2	5,3	4,9	2,6	1,3	2,7	4,2	4,7

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	20,1	17,7	16,4	20,0	23,2	24,6	22,7	21,2	20,1	19,8	20,9	21,0
2	19,2	17,7	18,4	20,5	21,4	22,6	23,2	23,2	22,0	21,3	20,4	21,3
3	20,7	18,9	17,7	17,9	19,3	20,1	22,6	22,0	19,0	19,6	19,0	20,8
4	9,2	−4,3	0,3	9,7	12,3	12,9	12,0	13,3	14,7	15,8	15,8	17,6
5	14,3	13,6	12,8	12,9	14,2	16,7	16,7	17,1	19,7	18,4	18,0	19,3
6	16,0	14,2	12,7	12,5	14,0	15,1	16,3	17,4	17,9	18,0	18,9	19,8
7	20,2	18,1	17,4	16,3	17,7	18,1	21,0	21,7	18,3	16,7	14,4	20,4
8	18,0	17,4	16,7	16,9	17,2	19,4	21,8	22,0	21,7	21,7	22,8	22,5
9	20,8	19,8	18,2	17,7	19,4	19,7	21,0	21,9	23,4	24,0	22,4	23,7
10	22,2	20,9	17,2	15,6	17,6	18,3	20,0	14,0	20,4	20,4	22,9	20,2
11	17,5	16,1	15,2	13,8	14,3	16,6	18,2	19,4	20,0	20,7	19,5	19,2
12	16,9	16,4	17,3	18,2	19,1	20,0	20,9	21,3	21,5	21,4	21,5	22,1
13	19,1	18,5	17,6	18,7	19,8	20,9	23,2	24,1	24,4	23,5	23,6	24,1
14	17,9	24,8	23,5	22,4	22,4	21,9	24,9	24,9	22,4	24,2	24,6	23,3
15	20,9	18,6	18,8	17,2	18,7	18,4	20,6	20,0	18,6	18,5	20,0	21,9
16	20,3	18,6	19,5	20,3	21,6	22,6	23,0	23,1	22,4	22,1	23,2	23,0
17	21,0	19,9	20,4	20,8	21,2	21,7	22,2	22,5	22,6	22,3	22,9	22,9
18	21,1	20,7	19,9	19,8	20,2	23,6	24,2	24,1	23,2	22,5	21,3	22,3
19	17,8	18,0	18,6	20,0	19,7	21,7	22,2	22,3	21,4	20,3	19,6	19,8
20	18,8	17,3	16,8	17,7	18,6	20,0	21,3	21,6	20,9	20,5	20,4	21,3
21	19,8	19,2	17,2	17,4	17,7	18,2	20,3	14,0	15,0	12,8	9,0	11,3
22	15,1	11,1	15,2	14,1	12,4	16,3	16,5	15,3	14,9	15,5	15,8	16,9
23	17,4	16,8	16,9	18,0	18,4	18,6	19,4	19,2	17,4	18,4	19,2	19,8
24	18,8	17,0	15,8	15,5	17,3	19,2	19,3	19,4	19,4	17,7	19,2	19,5
25	17,1	16,7	13,9	14,3	17,0	17,4	17,7	18,1	16,7	16,0	16,3	15,6
26	15,4	13,3	11,9	13,7	13,0	14,3	14,5	14,6	14,5	15,1	16,8	16,9
27	19,2	17,5	17,0	17,4	17,9	19,3	19,1	17,8	17,8	17,7	18,2	17,0
28	17,3	16,4	16,4	15,9	16,6	16,6	17,1	16,6	16,7	16,6	17,1	21,1
29	20,7	19,6	19,0	18,8	19,7	19,4	20,2	20,8	20,5	20,6	20,4	21,9
30	26,6	25,0	22,7	19,3	21,9	20,1	18,4	16,6	15,8	16,6	17,8	18,4

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	40,9	41,2	41,1	41,9	43,7	45,9	46,0	46,9	44,8	43,2	40,8	36,2
2	41,1	40,9	40,9	41,2	43,0	44,9	45,5	44,4	42,1	40,8	39,6	38,9
3	36,8	37,0	38,4	40,6	43,0	44,1	44,2	43,6	42,3	40,7	40,2	40,2
4	38,2	37,1	38,3	38,7	43,1	44,2	45,2	44,7	43,7	42,4	41,7	41,0
5	38,3	36,8	37,4	39,0	42,4	46,2	46,2	46,1	45,1	45,0	46,0	42,2
6	36,5	36,3	36,9	38,9	41,6	43,0	43,0	42,9	41,9	40,5	40,1	40,2
7	36,8	35,9	35,6	37,9	44,4	46,9	46,7	46,2	45,8	46,2	43,7	41,8
8	35,8	37,7	35,8	38,8	41,3	44,0	46,1	45,5	43,9	42,0	40,9	40,5
9	36,9	35,6	35,6	37,9	41,0	44,9	46,4	46,9	44,8	41,9	40,1	40,7
10	39,0	37,0	36,3	37,4	40,0	42,8	44,6	45,1	44,8	42,8	41,8	41,0
11	38,7	37,6	36,8	37,2	38,9	41,1	43,0	44,1	42,9	41,5	40,6	40,8
12	38,9	36,9	36,0	37,1	40,5	43,7	44,9	44,8	42,6	40,6	40,1	40,1
13	38,1	37,1	36,2	37,9	41,0	44,0	44,9	43,8	42,0	40,8	40,8	41,0
14	38,0	36,6	35,9	37,0	40,0	42,8	43,9	43,5	43,0	41,3	41,0	40,8
15	39,0	38,2	37,7	38,3	40,3	42,4	43,8	44,6	44,2	42,8	41,7	41,7
16	38,0	37,9	36,9	37,8	40,5	43,3	44,8	43,8	42,8	41,3	40,4	39,9
17	37,7	36,8	36,4	37,9	40,5	43,1	44,0	44,9	45,1	43,4	42,8	45,0
18	38,2	37,0	38,2	39,3	41,7	42,2	44,6	45,6	38,3	41,2	41,7	41,6
19	38,7	36,8	35,8	37,6	40,6	41,9	43,4	42,8	41,8	42,6	41,2	40,4
20	37,9	36,8	36,7	40,8	41,7	43,3	44,9	44,2	42,9	41,2	36,9	39,0
21	38,2	36,9	35,9	38,0	42,1	46,0	47,5	47,0	44,7	41,0	42,4	40,8
22	38,1	36,8	36,2	37,2	40,7	43,1	43,8	44,0	42,6	41,2	40,8	40,5
23	38,1	37,7	37,7	39,1	42,2	44,4	45,5	45,9	43,9	41,2	40,7	39,8
24	38,0	37,5	36,5	38,1	40,0	41,9	43,2	44,0	41,9	41,1	40,8	41,1
25	37,9	38,1	37,7	38,8	41,8	43,4	45,4	43,0	41,1	39,9	39,9	40,0
26	38,7	38,0	37,1	37,8	41,0	43,0	44,2	43,6	41,0	40,0	39,9	39,0
27	38,3	37,3	36,7	37,7	39,9	42,2	43,0	42,7	41,2	39,8	39,8	39,5
28	37,9	37,7	37,2	38,8	41,9	43,4	43,5	42,9	41,2	40,1	40,1	40,2
29	38,1	36,8	36,6	38,0	41,8	43,6	45,3	45,2	44,9	43,3	43,0	41,0
30	40,6	39,6	40,9	39,7	43,5	45,3	47,0	46,7	44,2	42,0	41,6	36,4
31	38,1	36,8	35,5	36,7	39,9	42,2	43,1	42,8	41,8	40,5	39,5	39,0

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	11,6	9,5	8,3	5,7	4,8	4,2	2,5	2,2	0,2	0,2	1,1	3,4
2	8,9	9,0	6,0	6,9	5,2	4,6	5,5	4,8	4,4	6,1	7,4	7,2
3	9,8	7,5	5,6	5,8	5,6	7,5	8,0	6,8	6,5	6,0	5,2	6,6
4	12,5	8,4	5,1	2,1	5,2	7,5	7,9	8,6	7,1	7,0	7,6	9,2
5	11,6	9,6	7,5	5,2	6,7	8,6	8,6	9,0	6,1	6,2	4,1	6,9
6	7,6	6,7	4,9	5,2	7,4	8,0	9,2	10,8	11,8	12,4	12,7	12,8
7	16,9	13,3	10,7	8,3	7,4	7,2	6,2	9,8	9,5	9,8	7,3	5,2
8	9,8	9,5	8,0	7,3	5,4	5,0	7,7	7,4	8,7	9,8	11,7	11,1
9	13,6	12,0	9,4	6,6	3,8	4,9	6,6	9,1	11,8	9,7	11,8	12,3
10	12,8	13,0	11,4	9,2	7,2	8,2	10,0	10,9	11,2	11,4	12,6	12,7
11	14,2	13,2	12,0	11,0	10,2	9,9	10,8	12,4	12,5	12,1	12,5	13,4
12	13,1	11,7	10,0	8,7	7,7	9,1	11,0	11,4	11,5	12,1	11,8	12,9
13	15,2	13,4	9,7	7,9	7,8	10,9	11,8	12,3	12,1	11,8	11,8	13,4
14	14,0	13,3	11,6	9,1	8,3	7,4	8,8	9,4	9,4	10,7	10,9	12,2
15	15,6	14,6	13,7	13,1	11,8	10,5	10,3	10,2	9,2	9,0	8,9	8,7
16	13,1	11,8	10,3	10,3	10,4	11,6	12,3	12,1	11,9	11,9	12,7	12,7
17	14,2	13,2	11,1	9,4	10,1	11,1	13,9	14,2	11,1	4,7	4,9	5,0
18	11,3	8,9	6,7	4,1	4,8	5,5	6,4	5,4	-1,4	5,2	4,4	9,2
19	14,1	10,6	8,8	4,9	3,5	6,1	6,7	4,6	4,8	5,8	4,9	9,7
20	13,0	11,8	7,4	5,2	5,5	6,2	7,2	7,0	8,0	7,6	8,5	9,2
21	14,8	12,6	8,6	5,2	3,9	3,3	3,3	6,0	6,2	4,0	7,1	9,3
22	12,4	10,1	9,2	6,9	6,2	7,0	8,5	9,2	9,4	9,2	9,8	11,0
23	15,3	11,8	8,6	8,3	6,9	7,8	7,7	8,0	9,2	10,4	11,2	13,0
24	10,1	8,1	5,6	6,0	4,9	5,1	6,4	7,9	8,1	7,8	8,6	10,5
25	14,9	11,5	11,4	10,3	9,5	9,5	9,3	8,5	9,1	9,6	10,2	12,2
26	16,1	13,9	12,1	10,2	10,8	9,1	10,3	11,3	10,9	10,4	11,9	13,0
27	14,8	13,9	12,5	9,8	9,1	9,6	10,5	11,4	12,0	12,8	13,4	14,1
28	15,2	14,1	12,1	10,7	9,2	9,4	11,0	11,8	11,6	12,3	13,1	13,9
29	17,1	15,8	14,4	11,1	11,1	10,5	11,1	7,2	8,1	7,7	6,2	8,0
30	14,8	11,5	12,9	12,0	10,0	4,2	4,8	7,0	8,3	10,7	11,2	10,8
31	14,3	14,1	13,0	11,1	9,7	9,7	9,9	11,0	10,6	11,1	13,7	14,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	23,8	22,2	21,2	19,9	19,7	19,3	17,9	17,5	16,1	16,0	17,0	18,9
2	21,8	21,9	20,9	20,4	19,3	19,3	19,6	19,7	19,9	21,2	21,6	22,2
3	23,7	21,8	19,0	19,6	17,9	18,7	19,9	20,2	19,3	17,5	17,0	19,4
4	29,9	28,7	27,7	26,4	29,5	31,6	32,0	31,7	29,9	29,1	29,3	30,4
5	29,2	28,9	28,6	28,0	29,0	30,0	30,0	30,2	27,9	27,5	25,9	28,0
6	27,9	27,3	26,5	26,9	28,2	28,5	29,1	29,6	28,9	28,4	28,1	28,2
7	29,6	28,3	27,2	26,3	26,2	27,0	26,7	29,1	29,0	29,2	27,2	25,7
8	27,2	27,9	27,3	27,3	26,2	25,8	27,9	27,7	28,8	29,5	30,6	29,9
9	30,5	29,1	27,7	26,3	24,9	25,8	26,8	29,0	30,2	29,4	30,7	31,5
10	30,6	31,0	30,0	29,1	28,2	29,2	30,7	31,3	31,3	31,4	32,2	32,4
11	32,2	31,5	30,7	30,2	29,9	29,6	30,1	31,4	31,6	31,2	31,5	32,1
12	31,1	29,9	29,1	28,1	28,5	27,2	28,0	32,4	32,6	32,5	31,8	32,1
13	32,0	30,9	29,2	28,9	29,0	31,3	31,7	32,0	31,6	31,4	31,3	32,2
14	32,0	31,6	30,9	29,4	29,2	30,3	31,1	31,5	31,6	32,0	32,0	32,9
15	32,0	32,0	31,7	31,5	31,1	30,7	30,3	30,4	29,6	29,5	29,4	29,3
16	31,1	30,0	29,1	29,4	29,6	30,6	31,2	30,9	30,9	30,6	31,3	31,4
17	33,2	31,6	30,1	29,1	29,5	30,4	32,2	32,9	30,1	25,3	25,7	25,9
18	30,2	28,6	27,0	25,1	26,0	26,6	27,2	26,2	21,4	26,2	25,7	29,2
19	30,2	28,7	27,2	25,6	26,0	26,9	27,2	25,8	26,2	26,8	26,2	29,4
20	30,0	29,6	27,7	26,4	26,0	26,5	27,0	26,8	27,8	27,1	28,1	28,5
21	30,2	29,3	28,3	27,4	26,9	26,3	26,1	28,2	28,1	26,6	28,3	29,8
22	29,0	27,7	26,6	25,2	24,9	25,6	26,6	27,9	27,9	27,6	27,8	28,5
23	28,7	26,7	25,2	25,3	25,1	26,0	25,7	25,9	26,8	27,4	28,3	29,7
24	26,8	25,1	23,5	23,9	23,0	23,9	24,2	25,5	25,9	25,2	26,6	27,1
25	28,9	26,1	26,9	26,4	26,7	27,0	26,3	26,0	26,5	27,1	27,8	28,9
26	28,8	27,4	27,0	26,2	26,6	26,0	26,8	27,6	27,2	27,0	28,1	29,1
27	28,9	28,2	27,5	26,1	25,9	20,2	27,0	27,6	28,6	29,0	29,4	29,7
28	29,3	28,7	28,2	27,6	26,9	27,4	28,4	29,0	28,7	29,5	29,9	30,2
29	31,6	30,8	30,7	28,8	28,8	28,7	28,7	25,7	26,5	25,8	24,6	25,9
30	28,8	27,0	27,9	27,6	26,1	22,3	22,5	24,0	25,4	26,8	27,2	26,6
31	28,3	28,3	27,8	27,3	26,4	26,3	26,6	27,0	26,8	27,5	28,6	28,9

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	37,7	36,2	35,8	37,9	40,9	42,3	44,9	45,4	43,6	41,9	40,8	39,5
2	38,0	37,2	37,0	39,0	43,0	43,9	44,0	43,6	43,5	41,2	40,3	39,6
3	37,6	36,9	36,8	39,3	42,4	45,6	44,3	46,1	42,1	43,0	42,2	40,8
4	36,6	37,4	37,5	38,4	45,5	43,5	43,2	42,7	41,8	41,3	40,2	40,6
5	37,7	36,5	36,3	40,3	43,8	43,0	44,7	43,8	41,7	40,6	37,0	40,0
6	37,8	36,9	36,6	37,8	39,3	41,8	42,9	42,3	40,8	39,7	39,5	39,4
7	37,4	36,5	35,8	37,3	40,3	42,3	43,5	41,9	40,7	39,8	39,5	39,0
8	37,2	36,1	35,5	37,2	40,0	42,3	42,9	42,3	41,1	40,1	39,2	39,2
9	37,8	36,2	36,0	37,8	39,5	42,9	43,1	42,8	42,3	44,6	41,9	38,7
10	35,9	35,7	35,6	39,2	37,8	43,0	38,2	42,4	40,5	39,6	38,8	38,2
11	38,0	37,4	36,9	37,5	39,4	40,8	41,2	43,0	41,9	43,6	42,1	43,3
12	37,6	37,5	37,8	38,8	41,9	43,8	45,1	43,1	45,3	37,7	38,7	45,0
13	40,2	40,0	39,8	40,0	42,4	42,5	43,2	41,9	39,1	39,4	38,6	36,4
14	37,9	37,1	37,4	37,4	39,7	41,2	42,1	41,5	40,1	40,2	39,8	39,1
15	38,0	37,9	37,7	38,1	40,0	41,5	41,9	41,1	40,1	39,7	39,3	37,1
16	38,9	39,0	38,8	39,0	40,1	40,9	42,5	41,4	40,1	39,0	20,4	35,7
17	42,2	41,6	42,1	41,6	41,8	45,7	44,7	44,0	40,6	36,5	36,3	34,6
18	53,6	46,5	42,9	45,6	45,6	46,1	43,0	45,0	39,5	33,8	37,1	38,2
19	37,0	36,7	36,9	38,0	40,2	40,0	42,2	41,8	41,3	40,5	39,8	39,5
20	38,3	38,2	37,8	38,2	40,0	41,3	42,0	42,1	40,8	40,3	40,6	38,4
21	38,3	38,7	38,6	38,5	39,5	40,8	42,3	41,6	41,2	40,0	40,2	39,9
22	38,0	37,9	37,8	38,6	39,6	41,7	44,2	41,5	41,2	40,7	39,1	38,4
23	38,3	39,0	41,0	42,3	41,9	43,2	43,0	42,8	42,0	32,4	36,5	32,9
24	43,6	39,8	39,3	38,4	40,1	40,9	42,1	41,7	39,3	38,1	29,8	34,4
25	38,5	38,5	39,2	39,8	40,6	41,7	41,6	41,1	41,0	39,3	37,8	38,3
26	42,6	40,4	40,1	40,2	42,0	41,9	42,0	40,9	39,8	39,2	38,7	39,1
27	38,1	37,5	38,6	39,8	41,3	41,6	41,7	41,3	40,1	40,2	39,0	39,0
28	37,7	37,9	37,1	38,9	40,2	41,5	41,5	40,1	39,1	39,9	40,7	38,5
29	37,9	38,0	38,2	39,0	39,9	40,9	40,8	39,7	39,9	38,8	36,8	38,5
30	37,5	37,9	37,4	38,5	39,8	39,9	39,7	39,1	39,1	39,0	39,1	37,2

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	21,3	19,2	16,4	13,0	12,1	11,3	10,3	10,0	10,7	12,2	13,6	14,9
2	22,2	20,7	17,8	15,7	16,7	17,1	18,1	19,6	18,5	18,5	20,0	21,3
3	22,0	20,3	18,1	17,0	17,1	18,9	18,0	13,6	15,3	18,2	19,6	19,8
4	20,1	18,7	15,8	10,5	10,2	7,2	12,1	13,7	13,0	13,5	13,8	13,3
5	14,8	14,4	11,4	9,0	8,1	9,0	10,3	12,2	12,2	8,8	12,6	11,3
6	16,8	16,8	15,2	13,5	11,4	11,4	12,7	14,0	14,3	14,9	15,3	16,7
7	18,7	17,8	15,0	12,8	11,9	12,0	13,3	14,1	14,5	15,0	15,6	15,5
8	19,5	18,3	15,9	12,8	11,4	12,8	13,8	14,4	15,0	15,9	15,9	16,3
9	19,1	17,7	14,0	12,1	8,7	10,4	11,4	13,2	13,7	18,3	19,4	23,1
10	12,7	11,0	11,4	8,4	5,0	3,4	8,2	12,9	12,9	13,7	14,6	15,5
11	17,8	18,7	18,0	17,3	16,7	15,8	17,1	20,6	17,7	16,0	11,9	5,3
12	19,8	19,5	18,5	17,8	17,2	15,1	16,0	18,4	17,7	11,4	13,2	8,0
13	20,6	17,6	11,6	14,4	12,7	9,7	12,3	13,0	14,8	15,1	15,5	20,9
14	22,5	20,0	18,3	17,6	17,1	16,6	16,4	16,4	15,9	17,0	17,8	18,6
15	22,8	23,0	19,3	18,0	16,9	16,3	16,3	16,6	16,8	16,3	16,8	17,1
16	22,1	22,9	21,8	19,0	17,8	16,0	15,4	14,0	14,9	16,0	19,5	16,7
17	22,5	18,9	16,8	19,0	12,4	7,7	13,1	6,3	10,0	12,6	11,2	10,1
18	12,7	7,6	4,7	0,5	1,6	3,0	7,1	9,1	4,5	6,1	11,1	11,9
19	18,0	17,2	16,2	15,0	15,9	16,0	16,7	16,2	16,1	17,4	19,2	20,5
20	24,3	24,0	22,4	21,4	21,4	21,4	21,2	22,1	20,7	22,1	23,7	23,6
21	24,1	24,5	23,9	22,2	21,2	21,2	21,8	22,1	21,4	21,5	21,9	20,0
22	24,8	24,3	22,4	21,0	20,6	20,4	19,2	19,9	21,8	23,0	23,7	24,2
23	32,7	27,5	22,0	21,1	20,0	19,1	16,4	16,6	17,0	7,9	10,0	9,2
24	22,5	21,0	19,5	19,3	17,8	16,4	14,9	15,9	14,2	13,4	17,2	12,2
25	23,6	21,8	19,7	19,2	18,2	16,9	18,5	20,1	19,1	18,8	17,1	16,8
26	23,3	23,3	21,0	16,9	17,9	18,2	18,0	18,7	19,8	20,8	22,1	22,9
27	22,1	21,9	19,5	17,4	17,3	16,1	19,2	19,1	15,4	17,0	17,1	17,7
28	23,4	21,9	21,5	20,0	18,9	19,3	20,5	20,0	20,8	19,2	19,9	21,8
29	24,3	25,0	24,7	22,9	22,1	21,9	19,9	20,5	20,5	20,7	21,2	21,7
30	27,0	26,2	24,7	23,7	24,0	23,8	23,4	22,6	23,3	24,2	24,8	25,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	31,5	29,5	28,8	27,3	27,3	27,5	27,4	27,4	28,0	28,7	29,4	29,9
2	31,4	30,1	28,3	27,5	28,0	29,0	29,9	31,4	30,5	30,1	31,0	31,5
3	31,2	30,3	29,2	29,1	29,5	31,2	29,9	27,0	28,5	30,6	31,7	32,2
4	33,6	32,5	30,4	29,0	28,7	26,1	30,5	30,2	29,9	30,0	30,1	30,1
5	30,3	29,5	27,9	26,7	25,5	26,6	27,6	28,8	28,8	26,8	24,8	28,4
6	31,4	31,6	30,6	29,4	28,3	28,5	29,6	30,5	30,3	30,7	30,9	31,6
7	32,0	31,3	30,1	28,7	28,3	28,4	29,2	30,8	31,1	31,6	31,8	32,3
8	31,8	32,1	30,8	29,1	29,4	29,4	29,9	30,5	31,1	31,7	31,6	32,0
9	34,0	33,0	30,1	29,2	26,7	28,2	28,6	30,6	30,4	33,8	34,8	37,2
10	28,7	27,6	27,8	25,7	23,3	22,2	25,6	28,8	28,8	29,0	29,4	30,5
11	31,4	31,9	31,4	31,3	30,8	30,3	31,0	33,6	31,5	29,9	27,0	21,8
12	32,2	32,6	31,7	31,8	31,9	29,9	30,4	32,0	31,9	26,7	27,7	23,8
13	32,5	30,3	26,7	29,8	28,9	27,0	29,0	29,1	30,1	29,9	29,8	33,5
14	33,5	31,6	30,3	29,9	30,1	30,4	80,7	31,3	30,7	31,4	31,8	31,8
15	33,0	33,1	30,6	30,7	30,2	30,6	31,0	31,1	31,1	30,7	30,5	30,7
16	32,9	33,0	32,8	31,2	30,7	30,2	29,5	28,4	29,1	80,0	33,0	29,8
17	31,8	29,1	28,5	31,0	25,6	22,4	26,2	20,8	23,4	25,3	24,6	23,4
18	25,8	21,8	19,7	16,2	17,2	17,6	20,9	21,5	18,3	18,8	22,3	23,0
19	27,8	27,2	26,6	25,8	26,3	26,9	27,9	28,2	27,9	28,7	29,5	30,0
20	31,7	31,3	30,7	30,4	30,5	30,7	30,3	30,7	30,0	30,9	31,9	31,6
21	31,7	32,2	31,7	30,7	29,9	30,0	30,4	30,7	30,1	30,2	30,3	29,2
22	32,2	31,9	30,2	29,2	29,0	29,0	28,2	28,7	30,2	30,8	31,3	31,6
23	36,3	32,5	29,1	29,7	29,2	29,3	28,3	28,3	28,4	21,4	21,6	20,9
24	29,6	28,3	27,6	28,9	27,9	27,3	25,9	26,3	26,9	25,4	27,2	23,0
25	31,0	29,7	28,2	28,4	27,7	26,8	28,5	29,6	29,0	28,7	26,9	26,9
26	32,1	31,4	30,1	27,2	27,9	28,8	28,7	29,0	29,8	30,2	31,5	31,7
27	30,9	30,3	28,5	27,0	26,8	26,1	28,4	28,5	25,9	27,2	26,8	27,0
28	31,4	30,0	30,0	29,0	28,1	28,3	29,2	28,9	29,2	28,0	28,6	80,2
29	32,9	33,2	32,5	31,0	30,9	30,8	29,3	29,7	29,6	29,7	29,9	29,6
30	34,0	33,1	32,4	31,7	31,9	31,8	31,6	31,0	31,3	32,0	32,3	32,6

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	38,0	37,7	37,6	39,0	39,9	39,5	40,2	40,1	39,6	39,0	38,9	38,3
2	38,2	37,8	37,2	38,0	39,2	40,0	41,8	41,0	40,9	40,2	38,8	38,6
3	37,5	37,7	37,1	38,8	37,6	38,1	38,6	39,3	39,3	38,3	38,1	37,6
4	38,0	38,1	37,9	38,9	39,2	40,0	40,0	40,0	38,7	38,7	38,5	38,0
5	37,5	38,0	38,2	39,2	39,5	40,3	40,7	39,3	39,1	38,8	38,6	38,4
6	37,6	38,0	38,4	39,4	40,4	40,6	40,4	39,8	39,2	38,4	39,1	38,6
7	37,8	37,4	37,8	39,0	39,6	40,5	40,8	39,8	38,5	38,9	38,6	38,0
8	37,5	37,7	37,7	38,4	40,1	40,5	40,2	39,4	38,0	38,1	38,1	37,9
9	37,3	36,9	37,5	38,6	39,6	40,1	40,0	39,0	38,1	38,0	38,1	37,9
10	37,8	37,7	39,1	39,6	41,3	40,4	40,8	39,4	38,8	39,2	38,2	35,1
11	36,9	36,8	37,1	39,0	39,5	40,0	40,9	40,2	39,7	38,7	37,8	37,2
12	37,0	36,5	36,0	37,9	39,0	39,0	40,5	40,6	40,0	39,0	38,3	38,8
13	37,0	37,0	36,6	38,4	39,4	40,0	40,7	39,4	38,3	37,1	37,3	37,6
14	36,7	36,5	35,7	36,7	38,4	39,3	40,2	40,4	39,3	38,8	37,7	37,6
15	37,1	36,5	35,5	36,5	37,6	38,4	40,6	40,2	39,4	38,4	37,8	37,4
16	37,0	36,0	36,4	38,0	38,7	39,0	39,6	39,4	38,8	38,7	38,4	38,9
17	30,5	25,7	16,5	36,9	25,2	36,5	48,4	35,9	46,0	36,9	40,6	36,0
18	36,3	37,5	36,5	37,7	39,3	40,3	40,9	41,1	38,4	37,1	37,1	36,9
19	36,4	36,6	36,1	38,0	38,9	39,9	40,0	39,4	38,5	38,1	36,5	37,0
20	36,7	38,2	36,5	37,4	38,8	39,5	39,8	40,4	39,0	38,4	38,9	38,7
21	36,6	36,3	36,0	37,5	39,0	39,7	39,7	39,5	38,7	39,4	39,7	38,9
22	36,5	36,7	36,5	37,4	38,9	39,6	40,3	40,0	39,1	37,8	37,5	37,1
23	36,5	36,9	37,0	38,8	42,5	45,0	42,4	40,1	39,0	39,9	37,3	39,9
24	39,0	40,8	40,1	39,6	41,9	43,2	44,0	43,8	42,5	39,6	38,7	37,7
25	39,1	38,8	37,9	39,6	39,6	40,7	43,1	40,0	39,9	39,2	38,1	37,5
26	37,1	37,0	36,4	37,9	39,0	40,0	40,0	39,8	39,0	37,9	37,4	37,1
27	36,9	36,9	36,6	39,2	39,5	41,4	41,7	39,3	38,0	37,5	36,9	35,4
28	45,1	47,8	48,5	46,3	45,2	45,1	43,8	43,1	42,6	42,6	40,3	42,1
29	37,0	36,0	36,0	37,6	38,8	40,5	41,5	41,6	41,9	39,7	38,3	37,2
30	37,2	36,7	36,6	37,9	38,3	39,0	39,6	39,5	38,6	38,2	38,1	37,8
31	38,1	37,5	37,2	38,1	38,9	40,1	41,1	41,2	40,0	39,1	38,4	38,5

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	25,4	27,8	27,4	26,1	24,4	24,5	25,0	25,4	25,8	27,0	27,0	27,1
2	28,7	28,8	26,5	24,8	25,2	25,6	26,8	24,8	21,9	22,1	24,6	25,0
3	26,2	26,2	25,0	24,2	22,7	23,0	24,1	23,6	24,3	25,4	25,8	26,2
4	28,5	27,8	26,0	24,1	24,6	24,8	26,0	26,1	26,0	25,9	26,5	26,0
5	30,8	30,6	28,1	28,2	27,8	27,9	28,0	25,3	25,6	26,4	25,2	25,8
6	25,1	24,9	23,3	23,2	23,5	24,2	25,2	25,4	25,6	26,1	26,3	25,8
7	25,7	25,5	24,9	24,1	24,0	25,1	25,9	25,8	25,7	25,4	25,6	26,1
8	29,9	28,7	26,8	26,1	25,5	26,2	27,2	26,7	26,8	26,3	26,8	27,0
9	28,0	26,9	26,3	26,1	26,4	27,0	27,0	27,0	26,9	26,1	26,4	26,7
10	31,5	28,6	25,9	25,5	24,8	25,2	26,6	27,0	26,5	26,3	23,6	18,9
11	28,8	27,9	26,2	23,2	23,6	23,8	23,1	22,9	23,0	23,1	24,5	25,2
12	28,0	26,6	26,1	25,1	24,0	22,0	23,8	24,4	24,6	22,5	20,8	22,2
13	28,0	27,6	25,2	25,2	24,8	25,0	25,3	24,7	24,8	25,3	26,7	27,4
14	28,7	27,7	27,4	25,7	24,8	24,1	23,8	24,0	25,1	26,1	26,6	26,7
15	31,0	30,7	29,7	26,6	24,4	25,1	26,0	26,0	26,5	26,7	27,3	27,5
16	30,0	29,5	28,6	25,4	23,3	22,7	23,0	24,5	26,0	24,4	26,2	26,2
17	23,4	-2,6	4,6	11,4	1,2	0,7	0,1	-0,4	-1,0	4,8	-2,3	11,6
18	9,6	10,3	8,5	8,2	8,3	9,7	11,9	17,5	16,1	13,5	13,8	13,7
19	20,6	21,2	19,2	16,1	15,0	15,6	17,1	17,5	18,6	14,0	15,5	16,9
20	22,0	22,5	20,0	18,0	14,8	15,5	15,9	19,3	16,0	14,8	16,1	19,6
21	20,4	20,6	18,5	17,6	17,2	17,9	18,6	19,5	20,3	20,6	17,9	20,4
22	21,2	21,4	20,6	19,2	19,1	17,8	18,3	20,9	21,3	20,4	21,7	21,6
23	21,1	21,8	20,4	19,4	14,4	15,2	17,0	21,7	19,4	10,4	15,1	16,3
24	24,7	20,3	17,1	14,8	14,1	14,6	14,3	13,8	13,1	14,0	15,5	16,9
25	22,9	24,4	21,6	20,6	18,4	17,6	15,0	16,9	17,1	18,0	18,6	20,3
26	22,2	22,3	22,3	19,1	16,9	18,6	18,3	19,2	19,1	20,2	21,5	21,8
27	26,3	26,1	27,2	29,0	27,6	22,3	20,7	20,3	21,4	21,1	20,8	19,4
28	23,7	19,1	15,3	12,4	10,3	11,4	10,1	14,4	16,2	15,1	15,7	14,8
29	25,0	25,4	24,1	21,5	20.1	18,9	19,5	19,0	19,0	20,8	22,7	24,1
30	29,3	28,2	27,7	27,2	26,4	26,0	25,2	24,9	25,6	26,2	26,7	27,2
31	31,0	31,4	31,1	27,8	24,0	22,0	22,9	23,3	24,1	26,0	25,0	25,8

Inclination.

Morgens. — Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	33,3	34,8	34,6	33,9	32,7	32,6	32,8	33,1	33,6	34,0	34,4	34,4
2	34,7	34,8	34,5	32,5	33,1	33,6	34,4	33,0	30,9	31,2	33,0	33,2
3	33,5	33,6	32,6	32,1	31,6	32,0	32,8	32,5	32,9	33,4	34,0	33,9
4	35,5	34,5	33,5	32,7	32,8	33,6	34,4	34,8	34,5	34,3	34,5	34,6
5	36,8	36,9	35,2	35,2	34,0	35,3	35,5	33,8	33,9	34,0	33,6	33,8
6	34,0	33,8	32,9	32,9	33,8	33,8	34,2	34,3	34,7	34,9	35,1	35,0
7	34,7	34,4	33,9	33,5	33,5	34,4	35,0	35,0	34,8	34,8	34,6	35,0
8	37,3	36,5	35,4	34,5	34,0	34,7	35,3	34,8	34,9	34,7	35,1	35,1
9	35,8	35,0	34,5	34,4	34,6	35,0	34,9	34,7	35,1	34,5	34,9	35,1
10	38,2	35,9	33,7	33,1	32,6	33,3	34,2	34,8	34,3	34,4	32,4	28,7
11	35,3	34,4	33,3	31,8	32,3	32,4	32,0	31,5	31,7	31,9	32,9	33,2
12	34,8	34,5	33,9	33,4	32,6	31,0	32,8	32,8	33,1	32,0	30,4	31,7
13	35,4	35,3	33,7	33,4	33,4	33,4	33,7	33,4	33,4	33,7	35,1	35,3
14	35,7	35,4	34,9	33,3	33,0	32,9	32,8	32,8	33,6	34,0	34,2	34,5
15	35,9	35,7	35,6	34,7	33,7	34,5	35,2	34,8	34,7	35,6	35,8	35,6
16	36,1	35,9	35,4	34,2	33,7	34,0	34,2	34,7	35,8	34,7	35,4	34,9
17	32,7	16,0	18,5	22,8	16,8	15,7	19,1	5,3	12,2	17,1	11,0	21,6
18	20,2	20,7	19,5	19,3	19,6	21,1	22,8	26,7	25,5	23,6	23,8	23,8
19	26,6	26,7	26,1	25,0	25,0	25,9	27,0	27,2	28,0	24,8	25,5	26,1
20	29,4	29,5	28,0	26,7	24,8	25,8	25,9	28,2	28,2	25,0	26,1	28,8
21	28,6	29,2	27,6	27,0	26,8	27,4	28,0	28,8	29,3	29,8	27,7	29,7
22	31,1	31,5	30,9	29,9	29,0	29,0	29,4	31,1	31,4	31,3	31,6	31,2
23	30,7	31,9	30,6	30,1	26,2	27,2	28,1	31,7	30,4	23,8	26,5	27,9
24	33,6	30,4	27,7	26,0	25,9	26,4	26,2	26,0	25,3	25,6	26,9	28,0
25	32,1	32,5	31,4	31,6	30,8	30,6	28,7	29,9	30,1	30,5	30,7	31,5
26	32,7	33,2	33,0	30,9	29,1	31,0	31,0	31,7	31,4	31,9	31,9	32,1
27	35,5	35,1	36,0	37,5	36,5	32,9	32,0	31,5	32,1	31,8	30,9	29,7
28	34,2	30,1	26,9	24,3	22,8	23,4	22,4	25,2	26,7	25,6	25,5	25,9
29	29,4	29,0	28,5	27,6	27,9	28,7	29,3	28,6	28,5	29,6	30,0	30,5
30	32,8	32,4	32,0	32,0	32,4	32,6	32,2	32,2	32,7	33,0	33,2	33,3
31	35,7	35,6	35,3	34,0	32,5	31,9	32,3	32,4	33,1	34,2	33,2	33,5

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	37,8	36,0	36,8	38,2	39,1	39,8	40,8	40,8	39,1	38,5	39,0	38,8
2	37,4	37,2	37,0	38,5	39,8	40,8	42,1	41,1	39,8	38,4	39,5	40,0
3	37,6	37,0	36,3	37,6	38,4	40,9	42,5	41,0	40,0	39,0	39,1	38,6
4	38,2	37,1	36,0	36,8	37,8	40,0	41,9	41,2	39,9	39,4	38,7	38,6
5	37,7	37,1	36,8	36,4	37,0	39,5	41,5	40,7	40,6	41,2	39,9	39,6
6	37,9	38,4	37,9	39,4	39,6	41,0	43,6	42,2	39,7	39,1	40,0	39,7
7	37,0	36,9	37,5	38,0	38,9	41,0	41,9	40,6	38,9	38,8	38,9	38,8
8	37,4	37,8	36,0	36,6	39,1	41,4	42,6	41,7	40,6	37,4	37,5	38,8
9	39,1	47,8	41,7	39,8	44,4	40,9	40,2	39,2	38,5	37,4	38,1	38,0
10	36,1	34,9	36,2	36,8	39,0	42,5	42,8	41,8	39,1	37,7	36,4	36,4
11	37,0	36,0	36,0	37,7	38,1	40,9	42,0	42,8	40,1	38,5	37,9	38,3
12	37,1	37,6	36,8	37,7	39,4	40,6	41,7	41,2	39,1	38,7	38,1	37,8
13	38,1	40,1	40,2	38,9	38,9	42,0	44,1	44,1	39,1	39,5	38,6	36,1
14	36,9	36,4	37,0	37,4	38,3	39,0	39,8	39,6	38,9	38,4	38,8	38,1
15	37,4	36,1	35,4	36,8	38,4	39,8	40,9	40,1	39,0	38,0	38,0	38,0
16	36,5	36,1	36,8	38,4	38,9	40,1	40,8	40,9	39,8	38,9	38,6	38,6
17	37,1	37,3	36,9	38,0	40,5	40,6	41,9	42,0	42,8	42,7	41,8	39,8
18	37,0	36,8	36,4	38,1	39,8	42,3	42,6	42,4	40,1	40,1	38,6	38,9
19	37,2	36,0	35,8	37,1	38,1	40,4	41,8	41,3	38,7	37,5	37,6	37,6
20	36,5	35,9	34,9	36,6	38,5	40,1	41,7	41,9	39,6	38,3	39,4	40,6
21	37,3	37,5	37,1	37,9	39,0	41,9	42,4	41,8	40,1	38,5	37,9	37,9
22	37,3	37,4	37,1	38,7	40,5	40,7	41,6	40,8	39,7	38,8	38,9	38,7
23	37,4	37,1	36,8	38,1	39,8	40,5	40,9	41,0	38,7	37,8	38,2	38,1
24	37,2	36,2	35,9	36,0	38,1	39,6	40,9	41,4	39,8	38,4	37,7	37,7
25	38,0	38,1	36,2	37,9	38,7	40,4	41,9	39,9	39,0	38,1	37,8	37,5
26	36,8	36,2	35,1	36,3	38,1	40,1	41,6	41,6	40,7	39,5	39,0	39,1
27	37,2	37,3	36,3	36,5	38,8	40,0	39,9	40,5	40,0	41,3	38,4	38,5
28	37,6	36,6	35,8	36,1	38,4	40,1	42,0	41,6	41,0	38,6	39,3	38,1
29	37,4	36,5	35,4	36,9	38,8	39,9	40,0	40,8	39,0	39,6	38,4	38,2
30	37,1	36,9	35,9	36,2	38,5	40,0	41,[illegible]	42,1	40,2	39,6	38,3	37,8
31	37,0	36,4	35,5	36,6	39,9	41,3	41,9	41,7	40,0	38,8	38,4	38,0

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	30,9	31,4	29,1	27,8	25,8	25,2	24,3	25,1	25,7	26,6	27,2	26,1
2	27,7	27,8	27,5	25,9	24,0	24,0	24,7	25,5	26,2	27,2	26,0	26,1
3	26,2	26,6	25,4	23,5	23,6	23,1	24,3	24,1	25,7	26,4	25,6	25,8
4	30,3	31,0	26,4	26,5	25,0	23,8	24,5	25,1	26,9	28,1	28,9	29,2
5	33,1	33,3	32,4	30,2	26,5	27,6	26,3	24,6	24,3	24,4	26,9	29,2
6	34,1	34,9	32,7	30,9	30,4	27,7	27,6	27,0	26,4	28,0	28,7	29,1
7	31,9	32,2	30,9	27,6	24,9	23,1	25,0	24,4	26,0	25,8	28,2	29,3
8	32,4	32,1	30,3	27,4	25,7	24,8	26,0	25,4	27,7	36,2	35,5	25,0
9	29,1	12,9	18,3	11,3	10,6	5,1	10,6	9,0	11,3	14,1	16,9	18,5
10	[illegible]1,0	21,1	17,7	13,9	10,6	14,1	19,3	16,6	18,4	18,7	18,7	20,5
11	27,2	26,8	22,6	18,3	18,0	18,1	16,1	19,4	20,7	21,6	23,1	23,8
12	28,1	25,3	23,4	23,3	23,3	24,3	24,8	24,0	28,1	25,4	25,5	25,9
13	29,1	26,7	24,5	20,9	20,0	20,8	19,0	21,8	17,7	24,0	29,0	23,9
14	26,1	25,2	26,9	24,5	22,4	23,1	24,1	24,1	23,2	22,8	24,4	25,9
15	28,6	29,2	27,7	25,1	24,2	23,8	23,6	24,4	25,4	25,6	26,0	26,5
16	30,7	30,5	27,1	27,1	25,4	27,6	24,6	25,5	26,1	26,0	26,0	26,9
17	24,9	24,6	23,1	22,6	22,2	21,8	22,3	24,4	22,4	18,5	22,8	23,3
18	24,0	24,7	24,5	23,8	20,4	22,5	25,1	25,7	26,2	26,0	25,6	26,5
19	27,5	27,2	25,1	23,3	22,8	23,4	24,8	24,9	24,7	25,5	26,3	28,6
20	28,3	27,8	25,9	23,9	22,3	21,6	23,3	24,6	26,5	28,1	27,0	26,5
21	27,1	27,1	26,4	24,2	25,1	26,2	25,5	24,9	26,5	26,5	26,2	26,3
22	31,1	31,6	29,6	28,3	27,5	27,3	28,4	28,6	29,3	29,0	27,7	27,1
23	30,7	29,7	29,5	28,9	28,3	28,9	29,2	26,7	30,8	31,3	31,8	32,0
24	31,6	32,4	31,7	30,7	31,2	29,0	29,5	29,9	30,4	30,7	31,0	31,5
25	33,4	34,9	33,9	32,2	29,4	27,2	26,0	28,3	[illegible]0,2	30,9	31,2	32,0
26	37,8	38,6	37,1	34,4	32,1	31,2	30,2	31,1	31,3	32,8	31,9	32,9
27	41,7	43,8	40,6	38,0	36,4	35,1	34,0	33,6	33,9	34,1	34,7	36,7
28	40,2	40,0	36,3	34,5	32,8	31,7	30,8	30,4	31,0	28,3	32,9	35,0
29	42,2	42,0	40,0	39,0	36,9	34,7	33,2	33,6	34,2	35,2	35,6	37,3
30	44,1	44,3	43,7	40,4	35,9	32,8	32,6	33,3	34,8	35,6	36,5	37,3
31	37,2	36,8	34,9	33,5	31,8	29,9	31,2	33,0	32,1	32,1	32,7	35,7

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	35,0	35,4	33,8	33,6	33,1	33,8	33,6	33,6	33,6	34,0	33,7	32,7
2	33,4	33,6	33,0	32,1	31,2	31,5	31,3	32,1	33,0	33,4	32,5	32,9
3	32,8	32,8	31,8	30,6	30,6	30,9	31,3	31,0	32,0	32,9	31,8	32,2
4	33,0	33,2	31,4	30,1	29,0	28,2	28,8	29,0	30,1	31,0	31,7	31,7
5	34,5	34,5	34,4	32,6	30,9	33,0	32,6	31,4	30,9	31,0	32,7	33,9
6	33,5	33,7	32,3	31,4	31,4	30,4	31,1	31,0	30,5	31,6	31,9	32,1
7	31,0	31,5	30,4	28,9	28,5	28,4	30,1	29,6	30,6	30,8	31,8	32,2
8	31,6	31,6	30,7	20,2	28,9	28,8	29,6	29,3	31,0	37,8	37,0	28,5
9	28,9	16,5	24,3	16,4	17,2	14,4	17,6	16,9	18,6	20,6	22,2	23,0
10	24,5	24,6	22,1	19,9	17,4	20,0	23,9	22,4	23,5	23,9	24,[illegible]	25,2
11	27,6	27,0	25,1	22,8	23,2	23,8	22,0	24,3	25,0	26,0	26,9	27,1
12	28,5	27,1	26,0	26,1	26,3	27,4	27,8	26,9	26,1	27,9	28,1	28,3
13	30,5	28,8	27,1	24,4	24,0	24,9	23,5	25,5	22,3	27,1	25,7	27,2
14	28,5	28,1	29,0	27,6	26,3	27,1	28,2	28,2	27,7	27,4	28,3	29,1
15	30,7	31,0	30,2	28,6	28,2	28,2	27,9	28,5	29,2	29,3	29,4	29,6
16	33,4	33,2	30,7	30,7	29,1	31,5	29,8	30,6	30,9	30,9	31,1	30,8
17	29,1	28,8	26,0	27,5	28,3	27,0	27,8	28,6	27,4	24,5	27,6	27,6
18	27,6	27,8	27,4	26,8	24,6	26,4	28,4	28,8	29,1	28,8	28,6	29,2
19	29,5	29,7	28,3	26,9	26,5	27,4	28,8	28,4	28,2	28,9	29,6	30,0
20	31,3	31,1	29,8	28,5	27,3	26,8	28,2	29,1	30,5	31,7	30,8	29,7
21	32,8	32,5	31,6	30,3	30,5	31,3	30,4	30,5	31,3	31,5	31,6	31,7
22	32,0	32,3	31,6	31,3	30,7	30,5	31,4	31,8	32,9	32,5	31,7	30,9
23	32,0	31,1	31,2	30,2	30,2	30,8	31,1	31,3	33,2	33,1	32,2	32,2
24	33,6	34,5	34,1	33,2	33,6	32,3	32,6	33,1	33,3	33,8	33,6	34,2
25	34,6	35,6	34,5	33,5	31,7	29,8	29,6	30,9	32,1	31,9	32,4	32,5
26	33,4	33,7	32,7	31,7	30,9	30,9	30,9	31,5	31,7	32,9	31,6	31,8
27	33,9	35,1	32,8	31,9	31,3	30,8	30,8	30,6	30,8	30,8	31,4	32,5
28	32,4	32,0	30,7	29,2	29,2	29,0	29,0	29,4	30,2	27,8	30,6	31,5
29	33,6	33,8	33,0	32,6	31,9	31,3	30,5	31,1	31,8	31,6	31,7	32,4
30	33,7	33,6	33,4	31,7	29,9	28,4	29,1	28,6	31,2	31,5	31,8	31,9
31	33,0	33,4	32,4	31,5	30,8	30,1	30,9	32,1	31,6	31,9	32,3	32,5

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	37,0	36,0	34,9	35,1	37,2	40,6	42,0	42,5	41,4	39,9	39,5	39,0
2	36,4	37,0	37,7	39,4	40,5	42,9	45,0	45,4	45,1	44,5	39,2	38,9
3	39,4	40,5	38,8	39,0	43,8	42,6	43,0	42,8	43,8	41,1	38,3	35,7
4	40,2	39,0	37,0	38,0	40,0	42,1	43,4	44,1	40,7	42,2	37,2	38,6
5	37,3	37,5	35,6	36,6	37,6	39,8	41,0	41,2	41,1	40,1	39,1	38,9
6	37,3	37,0	36,7	36,8	38,4	41,6	43,1	41,4	42,7	40,4	38,8	38,1
7	36,3	36,6	35,7	36,2	41,2	40,6	42,1	42,7	40,8	39,3	38,8	37,9
8	36,4	36,6	36,7	37,4	39,2	40,7	41,9	40,9	40,4	39,5	38,8	36,5
9	36,9	36,0	35,2	36,8	38,1	40,0	40,9	41,2	41,2	40,4	39,2	37,8
10	36,8	36,0	35,6	36,8	38,7	41,0	42,2	42,6	41,6	39,7	37,9	36,0
11	36,4	35,5	35,5	36,1	39,1	40,2	41,7	41,8	40,7	38,4	37,9	38,1
12	36,9	35,6	35,0	36,7	38,6	39,1	42,1	42,3	40,8	39,1	39,0	38,5
13	35,8	35,9	35,5	36,1	39,2	40,6	41,6	42,4	41,6	39,4	40,2	40,7
14	39,7	38,0	37,7	37,3	40,5	40,3	41,4	43,1	41,4	39,9	38,0	39,2
15	36,9	36,7	36,7	38,6	37,6	39,6	41,6	42,0	41,7	42,2	40,5	43,2
16	35,3	36,2	36,7	38,0	39,8	40,3	42,6	43,3	40,9	35,1	37,7	39,3
17	37,3	34,3	35,6	34,7	39,5	39,8	41,8	44,5	42,9	36,8	37,0	37,7
18	36,4	35,0	35,2	38,0	40,8	42,7	43,1	43,5	42,4	39,1	35,9	37,7
19	36,6	35,8	35,7	35,7	38,2	41,0	41,9	41,6	41,0	39,5	38,6	35,8
20	36,4	36,8	36,7	37,7	39,5	42,1	41,8	40,5	40,2	38,8	38,3	38,1
21	36,6	36,1	35,9	38,2	40,2	41,7	40,8	40,8	39,8	38,7	38,5	38,0
22	36,0	35,0	35,1	37,9	39,9	41,7	42,1	43,0	42,8	42,9	43,0	40,8
23	37,0	36,1	34,6	35,3	37,6	40,2	41,8	41,1	41,8	41,1	40,8	40,5
24	37,1	36,8	36,6	35,9	38,0	40,3	42,4	42,6	42,7	41,7	40,9	39,9
25	37,0	37,5	35,9	37,7	39,9	42,8	43,3	42,7	42,0	40,6	40,2	40,3
26	36,6	35,1	33,6	35,8	40,2	42,5	43,7	42,9	41,0	39,2	38,3	38,7
27	36,3	35,5	36,3	38,9	41,8	44,0	45,6	44,2	41,6	40,2	40,3	41,3
28	36,5	36,0	35,9	38,9	42,5	45,3	44,1	44,1	42,1	40,1	38,9	38,9

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	34,9	35,0	33,2	32,0	31,3	30,6	34,0	33,2	33,8	33,5	33,9	33,9
2	36,0	35,0	33,9	33,1	30,2	31,6	34,0	31,6	21,8	27,5	30,0	31,1
3	37,5	34,7	33,8	29,9	24,0	26,4	23,4	22,9	23,6	24,5	23,0	23,3
4	33,5	34,9	30,2	29,1	25,9	24,6	23,1	23,5	26,6	22,9	24,8	28,2
5	31,6	28,3	29,3	29,5	28,4	29,8	29,0	28,8	29,1	30,9	31,1	31,5
6	33,3	33,8	32,3	29,1	29,2	30,2	27,1	23,2	26,5	28,6	30,4	31,1
7	36,2	36,8	33,4	28,2	30,7	27,8	29,6	30,2	31,0	31,0	32,0	32,9
8	36,3	36,1	35,0	33,6	32,8	32,0	31,9	31,6	31,6	31,6	32,5	31,7
9	34,9	34,1	32,1	31,3	31,0	29,9	31,1	31,6	31,9	32,7	32,9	32,7
10	35,7	35,0	33,0	31,3	29,4	30,2	31,8	32,1	32,6	33,5	33,4	32,4
11	35,5	35,4	34,4	31,0	29,7	28,4	29,1	30,3	31,3	31,6	31,3	33,0
12	37,8	36,7	34,6	32,2	30,1	29,8	30,6	32,7	33,3	33,9	34,0	34,6
13	38,2	37,0	36,4	33,2	30,6	27,6	31,1	32,5	31,4	33,8	35,8	27,5
14	34,8	37,0	33,2	28,3	27,4	27,9	28,1	29,2	30,9	31,9	29,8	31,3
15	30,7	32,0	28,3	27,7	28,2	30,6	32,4	32,0	32,2	25,9	16,1	21,7
16	30,4	28,3	27,0	26,0	25,8	23,7	26,5	23,7	26,0	26,5	21,2	24,1
17	28,7	26,0	24,4	17,2	19,1	20,5	22,4	20,8	16,6	23,4	26,8	26,5
18	32,6	31,9	28,7	25,0	23,4	20,3	20,8	25,5	28,5	29,7	30,2	32,3
19	36,9	38,4	34,7	31,5	28,6	28,5	29,0	31,0	30,8	30,2	30,8	32,6
20	37,6	37,0	35,2	32,9	31,4	28,7	27,2	30,6	31,6	31,5	31,7	32,0
21	33,8	32,5	30,9	31,0	31,4	30,8	29,7	30,3	30,1	31,2	32,2	33,6
22	37,1	38,1	34,9	32,1	30,1	30,3	29,0	29,0	28,3	28,5	29,9	32,9
23	39,5	40,0	38,0	34,9	32,9	33,0	32,4	31,2	32,5	31,2	31,6	33,0
24	40,9	41,0	36,9	34,3	31,4	29,9	30,7	31,1	32,1	32,3	32,9	34,0
25	39,3	39,6	37,0	34,8	32,4	30,9	30,8	32,3	33,9	33,4	33,7	34,8
26	39,6	37,9	33,0	27,9	27,6	28,7	29,8	31,3	32,1	31,6	30,9	31,9
27	38,9	37,1	33,9	32,0	30,9	31,3	35,3	34,8	34,5	35,9	39,7	35,7
28	38,5	36,7	33,1	29,1	25,5	24,8	27,9	30,3	29,7	27,7	29,2	30,7

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	34,4	34,6	33,7	32,8	31,8	31,8	32,0	33,5	34,3	34,0	34,5	34,0
2	33,4	33,8	33,3	33,4	31,8	32,7	34,0	32,4	24,8	28,8	30,0	30,9
3	34,3	32,6	32,0	29,4	25,4	27,4	24,9	24,6	25,1	25,9	24,7	25,1
4	30,7	31,4	28,7	28,0	26,2	26,1	25,7	26,1	28,3	24,8	26,4	28,8
5	31,4	29,9	30,5	31,4	30,6	30,8	30,2	30,0	30,1	31,3	31,5	32,0
6	33,0	33,7	32,5	30,4	30,5	29,4	28,9	27,8	28,9	30,7	31,8	32,3
7	32,6	33,2	30,8	27,8	30,8	28,6	30,8	31,0	31,6	31,6	32,2	32,4
8	33,0	32,8	32,6	31,6	31,3	31,0	31,1	31,1	31,4	31,6	31,9	31,0
9	32,9	32,4	30,8	30,8	30,2	29,5	30,8	30,8	31,2	31,9	32,1	32,2
10	32,5	31,9	30,4	29,2	28,1	29,0	30,4	31,0	31,2	31,8	32,2	31,5
11	33,8	33,5	32,6	30,3	29,5	28,8	26,7	30,7	31,5	31,7	31,8	32,9
12	34,1	33,8	31,5	30,8	29,5	29,8	30,9	32,3	33,5	33,7	33,9	34,5
13	34,6	33,8	33,5	32,1	31,2	29,3	31,8	32,2	31,7	32,8	33,0	28,5
14	32,0	33,7	31,4	26,9	29,0	29,4	29,8	30,0	31,0	32,5	31,7	32,4
15	33,0	33,4	31,4	30,6	30,9	33,1	34,4	33,9	33,8	28,8	21,5	25,2
16	32,2	30,2	29,9	29,2	29,4	28,5	30,3	28,3	29,5	29,7	25,1	26,8
17	30,6	28,4	27,4	22,6	24,0	25,4	27,0	26,5	22,1	27,0	29,5	29,3
18	30,4	29,6	27,6	26,3	25,7	23,7	24,2	28,2	29,8	30,3	30,9	31,7
19	31,8	32,8	31,8	30,7	30,2	30,6	31,5	33,0	32,4	31,9	32,0	32,8
20	32,6	32,1	31,9	32,2	32,2	30,1	29,1	31,3	32,4	32,6	32,3	32,4
21	32,0	31,1	30,0	30,5	31,0	30,8	30,3	31,0	30,8	31,8	32,5	33,0
22	33,9	34,0	33,1	32,7	31,6	31,7	30,6	30,4	30,6	30,2	31,0	32,1
23	35,0	35,8	35,7	34,5	33,3	33,2	32,8	32,1	33,0	32,1	32,1	32,7
24	36,2	35,5	35,8	33,4	31,6	30,8	31,5	31,7	32,2	32,4	32,2	32,8
25	34,4	34,6	33,9	33,7	32,5	31,4	31,4	32,7	33,1	33,1	33,2	33,6
26	33,8	32,2	30,4	28,3	28,8	29,5	30,1	31,4	31,8	31,4	30,9	31,2
27	33,3	31,7	30,4	30,3	30,2	31,0	34,3	33,9	33,9	34,5	37,3	34,1
28	32,5	31,8	29,5	28,3	26,5	26,3	27,2	29,5	28,7	28,1	29,8	30,5

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	36,5	34,8	34,1	37,5	42,0	46,0	47,8	48,6	49,0	46,0	47,4	43,4
2	36,6	35,6	35,0	37,2	42,4	45,4	45,4	45,6	47,3	41,3	41,1	40,7
3	38,8	36,9	34,7	36,9	39,5	41,6	43,3	44,1	42,6	41,3	39,1	37,7
4	35,1	33,4	33,0	35,1	37,4	40,0	41,8	42,5	42,1	40,9	39,0	38,2
5	35,6	33,1	32,8	34,8	38,9	42,7	43,4	44,4	43,0	42,0	39,7	39,6
6	35,9	34,0	34,1	36,9	40,6	43,0	47,1	47,2	44,5	39,5	36,8	38,5
7	36,1	35,2	35,2	36,6	39,5	42,4	44,0	43,0	41,6	39,4	39,0	39,3
8	36,8	35,8	35,7	38,3	40,8	43,0	44,0	45,0	42,9	40,0	37,4	37,5
9	35,8	34,6	34,7	36,7	39,7	42,7	42,6	42,2	40,9	38,8	37,8	38,1
10	35,9	34,3	33,8	35,6	39,4	43,1	45,3	45,5	44,6	42,3	39,7	39,5
11	36,2	34,1	33,9	36,1	40,4	44,8	46,0	46,0	44,9	41,6	39,8	39,4
12	36,6	34,9	32,6	35,9	39,6	43,6	46,2	47,2	46,6	40,4	39,6	39,2
13	44,9	41,3	39,2	40,4	44,4	44,5	49,7	50,8	46,2	43,5	43,2	42,5
14	32,7	36,0	32,6	36,1	36,8	40,2	41,0	45,6	45,6	41,5	39,4	39,7
15	35,8	37,1	34,9	38,9	40,1	40,9	44,6	36,4	40,4	34,2	36,5	38,2
16	35,8	33,2	32,8	35,6	38,3	42,1	44,6	42,4	40,3	38,1	36,9	37,4
17	33,7	33,0	31,7	33,5	36,5	42,2	45,4	42,1	42,2	38,2	38,5	29,5
18	32,9	31,8	31,0	32,4	37,0	42,0	44,9	45,6	43,2	40,8	38,3	37,0
19	33,0	32,2	31,6	34,2	38,1	42,1	45,0	43,1	42,3	40,0	38,0	37,3
20	33,7	31,4	31,0	33,6	39,2	43,9	45,7	45,8	41,0	37,7	38,1	37,0
21	35,1	33,3	33,7	35,4	39,3	42,6	44,2	44,2	42,0	39,2	36,7	37,7
22	33,8	35,1	34,1	34,9	39,5	44,6	46,9	46,1	45,0	41,1	40,1	38,8
23	32,1	30,2	32,6	35,6	41,0	43,8	45,6	44,9	43,4	41,7	40,2	39,5
24	35,0	34,2	34,9	38,5	39,9	43,6	44,8	45,4	43,4	41,8	39,6	39,0
25	34,6	34,7	33,9	34,5	36,7	40,8	43,2	43,4	42,8	40,8	40,2	39,1
26	34,2	32,5	33,0	36,0	40,8	44,2	46,8	44,9	42,4	40,9	39,8	39,6
27	34,9	33,4	34,1	38,8	44,2	45,6	45,0	44,0	42,0	40,0	38,9	38,9
28	32,0	33,1	39,9	39,1	40,9	46,9	45,6	44,6	44,5	41,9	40,0	39,1
29	52,2	34,9	36,1	42,4	46,7	44,5	45,3	46,6	44,8	43,2	39,4	37,8
30	33,3	31,7	34,2	37,4	41,4	45,8	50,1	45,7	42,1	39,7	35,2	32,7
31	37,0	35,9	32,9	36,0	40,0	44,0	46,0	46,9	45,0	43,0	40,8	39,1

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	38,4	37,4	34,2	31,0	25,0	26,2	26,4	28,4	32,1	27,8	27,6	29,4
2	31,2	32,4	28,2	24,8	22,2	17,8	20,8	22,2	23,5	19,5	26,2	29,0
3	36,3	33,5	30,8	26,9	25,0	16,8	26,3	28,2	29,3	30,5	29,8	27,3
4	36,8	33,6	30,4	27,1	25,2	24,0	25,4	27,5	29,7	31,2	31,7	32,2
5	35,2	33,7	31,0	28,6	26,9	24,3	26,5	29,0	32,2	33,1	29,8	32,3
6	32,4	33,2	31,7	26,6	22,5	27,1	30,3	29,8	24,4	27,5	27,7	29,2
7	33,0	32,8	33,5	28,3	26,3	27,1	28,5	31,4	31,8	32,1	34,3	32,9
8	36,0	35,1	31,2	27,6	27,5	27,5	28,2	28,6	31,4	28,6	28,2	30,6
9	35,1	35,0	32,8	31,0	29,9	29,1	30,0	31,2	32,1	32,0	31,7	32,8
10	34,6	32,6	29,7	27,3	26,9	27,4	26,6	26,5	27,2	28,2	28,1	28,3
11	36,6	34,7	30,8	27,2	26,5	20,2	26,8	27,4	29,1	31,2	31,9	32,4
12	37,2	35,2	33,3	31,8	30,5	29,9	29,8	29,8	31,1	29,3	31,9	33,1
13	27,1	18,1	18,6	13,4	20,7	21,0	22,0	19,0	22,1	16,4	21,2	21,6
14	25,0	24,5	25,7	22,3	23,4	24,6	24,0	20,9	18,1	16,8	19,0	23,7
15	26,2	25,0	23,1	18,2	25,4	18,3	24,8	25,6	22,8	30,7	22,6	24,8
16	27,2	25,4	22,3	21,6	22,1	24,3	32,2	26,4	23,9	25,8	27,4	31,3
17	26,7	23,7	18,4	16,0	21,1	22,0	22,7	23,7	22,9	24,9	27,7	34,3
18	32,0	28,4	28,1	26,3	23,6	21,9	25,7	27,1	26,9	29,7	29,9	30,9
19	35,0	32,9	31,5	25,1	26,8	27,6	29,2	27,8	29,0	30,2	31,9	32,7
20	32,7	32,1	30,4	27,9	26,8	26,2	28,8	31,0	28,8	29,2	29,1	29,8
21	32,8	31,7	29,4	27,6	25,9	27,2	28,2	30,6	30,3	30,9	29,1	30,5
22	31,1	28,4	26,3	24,5	26,0	25,8	25,0	25,4	27,9	27,4	27,9	30,2
23	31,2	27,9	25,2	24,9	24,8	27,0	24,7	26,6	28,4	28,8	28,0	30,3
24	35,1	32,7	28,1	21,5	22,0	22,8	25,0	25,5	26,6	28,1	27,6	29,2
25	30,7	30,4	28,0	28,1	29,2	31,1	29,5	30,2	29,7	30,1	30,6	30,0
26	36,6	34,4	30,7	29,9	30,2	29,9	30,4	31,2	30,9	32,0	31,4	32,8
27	31,7	29,7	27,9	25,2	26,4	25,4	28,2	29,9	28,3	29,0	29,5	31,1
28	35,8	23,7	21,2	20,0	21,3	23,8	26,6	25,4	27,3	27,4	28,2	29,8
29	16,9	9,6	9,3	13,2	10,7	5,6	10,2	9,3	14,8	8,7	22,8	19,4
30	26,6	22,2	13,6	12,5	12,4	14,9	19,0	14,8	22,9	24,8	23,0	26,8
31	26,9	25,3	24,3	19,1	15,1	17,1	19,0	20,6	19,9	21,0	23,4	23,8

Inclination.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
1	32,5	32,2	30,1	28,5	25,0	25,3	26,0	27,1	29,8	26,1	28,0	27,1
2	27,4	28,4	27,1	24,9	23,7	20,0	21,6	22,9	24,3	21,1	25,7	26,0
3	32,9	30,4	28,2	25,8	24,5	18,8	25,7	27,3	27,9	28,5	28,0	26,2
4	31,1	29,0	27,1	25,7	24,5	24,8	25,3	26,7	28,1	29,1	29,6	29,4
5	31,2	30,6	28,8	27,4	26,3	25,4	26,6	27,9	29,8	30,5	28,1	30,0
6	29,0	29,7	29,0	26,4	22,7	27,3	28,7	28,2	23,6	25,7	26,3	27,9
7	29,8	29,4	30,4	27,1	25,9	26,4	27,6	29,5	29,7	29,0	30,3	29,5
8	31,8	30,8	30,1	27,7	28,4	28,6	29,3	29,8	31,3	28,9	28,4	29,1
9	30,4	30,6	29,8	28,8	28,1	28,1	28,8	29,6	30,2	30,0	29,5	30,4
10	31,4	30,4	29,3	28,8	28,5	29,0	29,4	29,8	30,8	31,4	30,8	30,8
11	31,2	30,2	28,8	26,8	26,4	27,8	26,9	27,6	28,9	29,9	30,6	30,8
12	33,7	32,2	31,0	30,0	29,0	28,6	28,3	28,1	28,8	27,6	29,4	30,6
13	23,1	18,2	16,8	13,1	19,0	19,5	19,9	17,5	19,5	15,8	19,1	19,3
14	23,5	22,7	24,0	21,9	24,7	23,5	23,1	20,1	17,6	18,7	18,2	21,2
15	23,6	22,2	21,7	18,3	23,1	20,9	22,2	24,4	21,8	25,8	20,9	22,7
16	25,4	24,3	22,2	21,8	21,9	23,9	23,1	25,1	23,8	24,6	25,9	28,8
17	26,4	24,3	20,9	19,3	22,9	24,0	23,9	24,4	23,7	25,2	27,5	32,5
18	30,9	30,2	28,1	26,7	25,6	24,6	26,9	27,5	26,6	28,8	28,3	30,2
19	33,2	32,1	31,8	27,1	28,7	29,7	30,7	28,5	30,0	30,8	31,1	32,3
20	32,1	32,5	32,6	31,7	30,4	30,0	32,2	32,5	32,5	32,5	30,7	31,2
21	31,8	32,3	32,1	31,4	31,3	31,8	32,2	32,9	33,0	32,7	31,5	32,6
22	32,6	31,1	31,8	30,8	31,3	31,9	31,3	31,3	32,5	32,6	32,0	33,3
23	32,5	30,8	30,0	29,8	30,0	32,1	32,3	32,5	32,7	2,5	32,5	33,3
24	36,0	35,2	33,8	28,6	30,4	30,7	31,7	30,6	31,2	31,8	31,3	32,0
25	35,0	34,7	34,1	33,8	33,9	34,9	33,1	32,8	31,9	32,0	31,9	31,3
26	34,1	32,8	31,3	31,1	31,6	31,1	31,9	31,8	31,5	32,1	31,7	32,4
27	30,9	29,3	28,1	26,9	27,8	27,5	29,1	30,0	28,7	29,5	29,8	30,9
28	33,4	24,4	23,2	22,0	23,9	25,5	27,7	26,6	27,4	27,6	28,9	29,5
29	17,4	13,4	14,4	16,3	15,2	11,0	14,2	13,8	17,1	12,4	22,8	20,4
30	25,4	23,5	18,5	17,7	18,6	20,2	23,3	20,0	26,9	26,7	25,0	26,9
31	26,0	25,9	25,0	23,9	23,9	25,1	26,0	25,9	24,9	25,1	25,8	25,1

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	36,6	33,2	32,0	34,2	38,0	44,4	47,2	46,0	42,9	40,4	37,6	36,4
2	33,4	31,6	31,0	33,8	37,2	41,4	46,6	44,7	41,5	40,7	27,8	33,3
3	34,8	32,7	32,5	33,9	39,6	41,5	43,4	43,4	41,8	40,0	36,1	34,8
4	33,7	30,7	31,0	33,2	38,3	41,1	43,7	43,8	41,7	39,8	37,1	36,5
5	32,1	30,5	31,0	33,0	37,1	41,6	45,1	45,5	44,1	40,1	39,0	37,1
6	34,5	33,0	32,4	34,9	38,6	41,9	44,0	44,6	42,1	39,0	37,2	36,5
7	32,7	31,0	31,0	33,0	36,8	40,1	42,0	43,0	41,6	39,4	37,3	36,0
8	31,8	30,0	29,8	32,0	35,3	39,5	43,1	43,1	41,6	38,9	38,1	38,2
9	30,9	30,0	28,1	34,6	39,3	41,8	46,3	48,0	59,9	60,0	71,3	44,5
10	28,0	30,8	37,1	36,2	41,4	42,9	52,4	50,5	42,9	50,2	38,3	40,1
11	33,9	32,3	32,7	36,6	41,7	45,1	44,5	46,6	38,1	41,8	37,5	32,6
12	32,6	30,1	30,9	34,6	39,5	40,6	42,1	41,7	39,6	38,8	37,7	35,1
13	32,1	31,6	31,6	35,4	39,4	42,9	46,1	45,4	45,1	37,2	38,6	38,3
14	33,5	32,6	32,2	35,8	39,1	43,8	44,5	45,9	43,9	41,3	37,8	32,4
15	35,3	40,0	39,4	37,6	40,9	42,6	43,8	43,0	41,9	40,2	38,0	37,8
16	34,0	31,1	32,4	34,8	39,1	45,6	49,2	47,9	47,0	45,3	41,7	39,9
17	33,1	32,1	34,0	37,9	41,1	45,5	47,2	46,7	44,6	42,2	40,1	38,6
18	32,0	30,1	30,8	33,5	36,9	42,4	42,9	42,8	41,4	39,9	37,1	36,8
19	32,1	30,6	30,7	32,0	36,6	41,4	43,9	44,2	41,8	38,9	36,8	35,9
20	32,9	32,0	33,0	36,3	41,0	43,8	45,6	43,9	43,8	40,7	40,4	38,8
21	30,7	31,6	32,0	34,8	39,6	43,5	46,3	48,4	46,4	43,2	41,2	38,8
22	31,8	31,8	32,2	34,6	38,1	41,7	44,1	43,7	40,7	39,2	37,9	37,3
23	31,4	30,7	32,3	35,6	41,0	46,4	48,1	48,9	46,9	44,7	42,5	39,0
24	32,7	33,0	35,1	38,3	41,6	44,4	46,6	44,2	42,0	39,9	38,0	37,9
25	31,9	31,6	32,7	35,9	38,5	41,3	43,5	43,4	41,5	39,5	37,5	36,3
26	31,5	31,6	32,8	37,3	41,0	44,5	46,0	44,6	42,3	40,5	38,4	37,1
27	32,1	31,3	33,7	38,1	41,5	45,5	49,1	47,9	45,2	42,6	40,8	37,7
28	32,2	32,1	32,9	34,9	39,9	43,0	45,2	44,7	44,8	41,4	42,0	37,5
29	33,4	32,6	34,1	36,3	39,1	42,5	44,6	43,6	41,0	40,6	38,2	37,4
30	32,7	32,0	31,9	34,5	38,8	42,6	43,1	40,9	39,9	37,8	36,8	35,9

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	29,9	26,5	24,4	23,2	21,4	21,7	21,6	24,3	23,8	25,8	27,4	27,6
2	29,4	26,6	25,2	24,4	19,2	22,6	27,2	22,2	27,7	31,7	27,9	31,2
3	29,4	29,9	27,0	26,8	25,5	26,3	27,4	26,7	27,1	28,2	24,8	26,0
4	30,6	29,6	27,3	26,4	25,5	24,7	25,7	27,1	27,8	29,1	29,8	26,6
5	34,3	26,8	27,5	26,7	25,7	21,2	23,0	23,5	24,9	27,5	28,8	28,9
6	30,5	28,0	27,1	26,1	26,3	25,8	28,0	29,4	30,8	31,0	31,9	31,8
7	32,8	31,4	29,6	29,0	29,5	30,2	31,7	32,0	31,6	32,0	32,1	32,0
8	34,0	32,3	30,0	27,2	27,6	28,3	31,1	33,1	33,2	33,4	34,9	37,7
9	31,8	33,0	31,1	27,0	27,6	26,0	24,5	25,5	26,5	28,4	6,8	13,4
10	15,7	6,1	9,6	12,4	16,4	9,5	11,0	5,5	20,5	6,9	14,7	14,0
11	20,3	19,6	13,3	6,3	14,4	14,8	15,3	16,8	22,4	19,4	21,7	30,3
12	20,5	22,3	20,1	11,5	13,4	17,2	20,1	21,5	24,2	24,5	26,8	24,1
13	28,9	24,7	21,4	20,7	17,5	19,7	21,9	20,0	24,3	27,2	25,1	23,9
14	24,5	23,5	20,4	15,2	11,0	15,2	22,6	24,9	23,1	21,1	24,7	22,8
15	27,2	19,9	18,8	17,5	16,3	20,7	22,2	22,4	23,0	22,0	26,0	25,3
16	26,7	21,9	19,4	18,2	19,1	20,4	18,8	22,0	23,0	24,6	22,2	24,1
17	26,0	24,6	20,9	20,2	22,1	24,2	24,1	22,3	27,4	23,9	24,1	26,5
18	28,7	27,6	25,2	22,6	23,3	26,9	26,3	29,3	27,4	27,[illegible]	27,4	28,5
19	29,9	28,7	25,9	23,5	24,0	27,4	28,4	29,4	29,0	29,6	29,4	29,1
20	30,2	28,9	26,6	24,3	26,5	27,1	28,1	31,3	33,2	30,4	35,3	35,2
21	34,1	30,2	27,3	23,0	23,6	22,5	22,3	24,6	22,6	26,4	29,4	28,5
22	26,0	24,0	21,8	21,5	23,8	23,4	24,2	24,4	25,2	26,4	27,0	25,9
23	32,2	29,4	27,1	25,2	23,4	24,4	22,7	24,7	25,6	27,1	28,3	27,9
24	31,3	27,8	26,0	25,1	25,8	25,8	28,0	26,8	27,0	27,3	30,2	28,6
25	28,6	27,0	25,7	25,2	26,0	26,9	28,3	28,5	29,2	30,2	29,7	29,1
26	31,0	28,8	25,4	24,9	24,0	25,7	26,6	27,1	28,1	28,1	28,4	29,3
27	30,8	27,5	23,3	22,9	24,8	25,9	24,4	23,9	28,7	30,6	32,2	28,7
28	33,3	30,0	28,7	27,0	27,2	23,9	26,7	22,8	24,8	25,8	24,0	25,5
29	29,8	28,3	26,5	25,1	23,0	23,8	22,8	20,4	24,4	27,3	26,0	27,4
30	27,5	25,7	24,8	24,3	25,1	25,9	24,5	25,7	26,6	26,4	28,1	27,4

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h.	9h.	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	27,0	25,0	23,8	22,8	21,9	22,0	21,5	22,8	22,7	23,9	24,8	24,7
2	25,3	23,8	22,5	22,5	18,4	20,9	24,0	20,1	23,8	26,1	24,0	26,5
3	24,8	25,5	23,7	23,9	28,4	24,1	25,0	25,8	26,1	27,1	24,6	25,7
4	29,1	28,7	27,8	27,1	26,4	26,0	27,0	27,7	28,3	29,1	29,6	27,6
5	28,4	27,1	26,0	27,1	26,9	24,5	25,3	26,0	26,7	28,1	29,0	29,1
6	28,4	26,0	25,5	25,4	25,9	30,8	27,1	28,5	28,5	28,6	29,2	29,3
7	29,0	28,4	27,5	27,5	28,2	28,7	29,6	29,6	29,8	30,2	30,3	30,0
8	30,8	30,0	30,5	29,2	29,2	30,2	31,9	32,3	32,4	33,4	34,4	35,5
9	31,9	32,7	33,0	30,0	29,8	27,0	27,4	26,0	26,5	22,9	9,6	14,0
10	18,4	13,4	15,1	17,7	19,0	15,6	15,9	13,0	20,4	12,2	18,3	17,6
11	22,9	22,8	17,8	15,0	18,2	18,4	20,0	20,5	24,6	22,5	24,8	30,5
12	23,6	25,2	24,0	17,9	19,4	22,1	24,7	25,4	27,1	27,6	28,9	26,6
13	29,0	25,8	24,2	24,0	23,3	25,8	26,5	25,6	28,1	30,0	27,8	27,2
14	26,3	25,9	24,2	21,2	18,6	21,8	26,7	28,4	26,8	25,2	27,7	26,4
15	26,8	22,2	21,9	21,8	21,0	24,5	25,6	25,1	26,0	25,2	28,0	27,7
16	28,4	24,1	22,8	22,8	23,2	24,1	22,3	24,5	25,0	25,8	24,3	26,4
17	27,6	27,2	26,0	25,3	26,6	27,8	28,1	27,1	27,1	27,1	27,2	28,4
18	28,8	28,1	26,8	25,2	25,9	28,2	28,2	30,0	29,4	29,4	29,6	30,5
19	30,4	30,1	29,0	27,9	28,8	31,3	32,3	32,8	32,6	32,9	32,9	32,6
20	30,9	30,0	29,1	28,3	29,9	30,0	30,6	32,0	34,4	32,3	35,6	35,7
21	35,6	33,5	32,3	30,2	30,4	29,3	28,7	29,7	27,8	30,4	33,4	34,2
22	28,7	27,3	26,7	26,3	28,2	28,2	28,3	28,4	29,0	29,7	30,1	29,2
23	31,7	30,9	29,8	28,3	27,4	28,1	26,5	27,7	28,2	29,0	29,5	29,1
24	29,8	28,4	28,1	28,2	29,3	28,8	30,1	28,6	28,8	29,3	31,0	29,9
25	29,9	28,6	27,6	27,4	27,9	28,7	29,7	30,0	30,8	30,8	30,2	29,6
26	29,3	27,6	25,6	25,9	26,1	27,7	27,8	27,8	28,9	28,1	28,2	29,1
27	28,4	27,1	23,9	23,2	25,6	25,9	25,4	24,9	28,0	29,5	30,3	28,4
28	29,3	27,5	27,0	26,3	26,9	25,1	26,6	23,0	24,4	25,0	23,6	24,7
29	26,4	25,4	25,0	23,8	23,6	23,5	23,2	22,0	25,8	28,0	26,6	27,4
30	27,1	25,5	24,7	24,9	25,6	25,8	24,9	25,9	26,8	25,8	26,8	26,5

Declination.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
1	31,7	30,6	31,6	34,3	37,9	40,0	41,8	41,5	40,2	38,1	36,9	36,0
2	31,2	29,6	29,9	32,0	35,1	38,6	40,6	41,4	41,1	39,7	37,7	36,1
3	32,8	31,6	31,6	33,0	35,7	39,4	42,0	41,1	39,9	38,7	37,3	36,2
4	31,0	31,8	33,7	34,7	38,0	41,1	43,4	43,2	41,6	40,2	39,1	37,6
5	31,0	30,7	31,2	34,0	37,0	39,9	41,0	40,6	39,6	38,1	37,3	36,9
6	31,6	31,4	33,3	37,1	40,2	43,3	45,0	43,8	41,9	40,2	38,8	38,0
7	31,0	31,2	32,7	36,4	40,5	43,9	44,1	42,1	39,8	39,1	38,0	38,3
8	28,4	30,8	34,0	39,0	42,0	41,7	43,1	42,4	38,4	36,5	35,9	36,9
9	32,0	31,0	32,1	34,2	36,8	40,6	40,0	43,5	37,3	38,1	36,1	35,1
10	29,3	33,0	33,0	35,6	37,8	38,8	39,2	39,5	37,3	38,0	37,7	35,7
11	31,9	29,3	32,4	34,7	37,8	39,7	39,9	39,8	39,3	38,8	38,0	37,8
12	30,6	32,0	33,3	37,2	41,3	42,7	43,0	41,3	40,0	39,0	36,8	36,0
13	32,1	32,0	34,2	36,5	39,0	42,9	44,6	42,4	41,5	39,8	37,5	35,8
14	28,5	28,8	30,7	34,2	38,6	42,2	44,8	43,9	41,8	39,5	37,2	36,0
15	30,8	29,6	30,6	33,8	37,7	40,8	42,9	43,0	41,1	39,3	38,0	37,0
16	30,9	30,6	32,5	35,2	38,1	41,1	42,8	42,1	40,6	39,0	37,8	36,0
17	29,6	30,4	32,6	34,6	37,7	42,0	43,7	42,8	42,1	39,0	38,0	36,3
18	29,3	30,5	32,8	34,6	38,3	40,9	41,1	42,9	41,0	40,0	38,4	36,6
19	30,1	29,8	31,2	34,5	38,9	42,7	44,9	42,1	40,9	39,4	37,9	36,5
20	30,5	29,3	30,1	33,0	36,8	40,4	42,0	41,1	40,0	38,9	38,0	37,4
21	29,2	31,1	33,0	36,4	40,1	42,7	42,6	43,0	41,9	40,1	38,3	35,7
22	31,7	28,0	31,0	33,1	38,8	39,6	39,8	41,4	41,8	40,7	37,8	36,9
23	28,4	27,5	31,1	34,8	38,7	39,9	40,0	41,6	40,9	39,7	38,7	38,1
24	31,2	31,8	34,0	35,8	38,2	40,6	43,0	44,0	44,0	44,6	41,7	38,4
25	29,5	29,2	30,5	33,3	37,0	40,9	44,0	42,0	40,6	38,1	36,8	35,4
26	29,1	31,3	30,5	34,2	36,7	40,2	43,2	43,0	42,2	40,3	38,6	36,4
27	28,0	28,1	29,7	33,7	38,7	41,7	42,1	40,4	40,4	39,7	36,8	36,8
28	31,5	32,8	34,0	38,6	36,6	39,0	41,0	42,0	40,7	38,9	37,1	36,3
29	28,7	28,4	29,7	31,6	36,8	39,6	42,7	42,6	41,6	39,4	38,4	36,4
30	29,2	29,0	30,0	33,9	39,1	41,1	48,0	44,1	42,6	39,5	38,8	36,9
31	31,6	30,3	30,6	34,3	36,8	41,7	44,1	43,2	42,0	40,0	37,5	36,1

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	33,8	31,9	30,4	28,0	28,0	29,9	31,3	30,6	32,9	31,1	33,0	33,0
2	33,2	32,2	30,9	29,0	27,7	28,0	29,1	31,0	32,1	32,9	33,5	34,9
3	34,7	33,2	32,6	31,3	31,5	33,4	35,4	35,9	35,8	35,9	36,5	38,1
4	35,4	33,1	31,1	30,1	30,1	30,8	29,7	30,6	30,2	31,9	32,2	33,5
5	34,8	31,3	30,0	28,6	30,0	31,9	32,2	32,4	33,0	32,7	32,7	33,1
6	33,7	31,1	29,8	29,4	28,4	31,2	32,0	32,3	31,7	31,5	30,4	29,8
7	31,5	29,1	27,4	28,5	32,4	33,6	35,0	34,8	34,6	36,0	37,1	36,8
8	24,2	24,1	21,4	20,4	12,1	21,3	22,8	19,7	21,6	27,3	30,0	35,6
9	26,9	19,1	21,1	22,5	21,4	17,9	20,0	25,0	21,7	29,1	29,4	33,7
10	22,4	24,5	24,4	22,2	23,9	23,3	23,7	23,5	28,3	27,8	31,3	31,5
11	30,3	28,5	27,7	28,3	29,4	28,0	28,9	30,0	30,4	31,0	31,5	30,2
12	26,4	26,0	26,8	25,6	25,7	27,2	29,1	30,7	31,9	32,8	30,6	30,9
13	29,5	27,0	24,5	25,4	26,7	28,7	30,0	28,7	31,3	30,2	30,7	30,8
14	28,5	26,5	25,7	25,8	26,2	27,8	28,5	28,0	28,0	28,0	29,5	29,1
15	29,6	26,5	25,3	24,9	24,3	24,4	26,9	26,6	29,7	30,9	31,8	32,1
16	30,7	27,6	23,9	22,9	25,1	28,6	30,4	30,8	30,7	32,1	33,9	33,8
17	32,5	30,4	28,4	25,4	24,2	25,9	22,8	25,2	29,9	28,1	33,0	33,0
18	30,1	27,5	26,1	26,8	25,3	27,0	25,9	27,7	26,6	28,0	29,4	31,8
19	29,2	28,8	26,7	24,3	22,9	23,6	24,6	25,7	27,6	29,5	29,7	31,6
20	30,5	29,2	27,7	27,1	29,0	30,7	31,1	31,8	32,7	31,7	32,9	33,5
21	33,2	31,3	28,2	26,6	25,4	27,5	26,0	28,2	28,1	30,7	31,5	32,0
22	38,3	33,8	30,8	27,7	23,4	19,1	24,4	27,3	29,7	35,1	33,0	33,7
23	32,1	31,2	28,0	28,3	27,8	29,3	33,7	34,8	32,0	33,4	33,3	36,0
24	19,0	16,3	16,7	17,8	18,5	18,7	19,8	22,2	25,6	20,2	20,7	22,8
25	26,4	22,9	21,4	21,8	22,8	23,0	25,4	25,6	28,5	29,0	30,2	28,3
26	28,4	24,4	26,7	26,6	28,3	29,6	29,9	32,1	32,7	31,9	31,1	34,1
27	32,6	31,0	30,0	30,4	32,9	27,2	26,8	31,5	32,3	34,0	28,5	32,2
28	29,3	27,4	26,4	23,6	28,2	29,0	29,0	27,6	29,8	30,6	31,3	29,5
29	30,3	28,9	26,1	25,2	27,2	28,6	29,9	29,9	29,0	28,1	32,4	31,3
30	32,3	28,8	26,6	26,7	29,1	28,5	29,8	33,6	29,6	34,4	36,0	36,0
31	29,5	28,8	24,7	23,6	25,1	27,0	27,1	25,9	29,5	31,2	28,6	30,2

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	28,5	26,8	25,6	23,8	24,0	25,4	26,8	26,1	27,2	26,1	27,6	27,5
2	26,6	26,3	25,9	25,1	24,1	24,5	25,3	26,5	27,2	27,6	27,9	28,9
3	28,4	27,4	27,2	26,8	27,3	28,8	29,8	29,9	29,8	29,3	29,2	29,7
4	28,7	27,2	26,6	26,7	28,1	29,9	30,6	30,7	31,1	32,0	32,2	32,9
5	30,7	29,6	29,2	29,1	29,0	30,3	30,9	30,6	31,2	30,3	30,5	31,4
6	31,1	29,4	28,5	28,5	27,8	30,3	30,6	30,8	30,4	30,2	30,2	30,2
7	29,9	28,3	27,2	28,4	31,6	32,7	33,1	33,0	32,9	34,0	35,1	34,6
8	23,7	24,0	21,0	20,2	14,0	20,7	21,1	18,7	20,0	24,2	25,9	30,0
9	24,4	19,1	20,2	20,6	20,7	17,6	19,0	22,5	20,7	25,1	24,9	28,1
10	21,2	23,1	23,1	22,1	23,4	23,7	23,9	23,6	26,9	26,8	29,3	29,3
11	27,0	27,4	27,9	28,3	28,8	27,9	28,7	29,1	29,1	29,9	30,1	29,7
12	26,0	26,0	27,0	26,3	28,2	29,6	31,4	31,6	32,0	32,2	30,8	30,9
13	28,1	26,9	24,6	25,4	26,2	27,8	28,2	27,9	29,5	28,8	29,1	29,3
14	26,7	25,8	25,1	25,6	25,9	27,8	28,0	27,3	27,0	27,5	28,8	28,5
15	28,0	26,1	25,5	25,8	25,7	25,6	27,5	27,3	29,1	30,0	30,6	30,6
16	30,2	28,0	25,5	24,9	26,9	29,6	31,3	30,9	30,4	31,2	32,1	31,9
17	30,6	28,8	28,0	26,0	25,9	26,9	25,7	27,7	30,1	28,7	31,8	31,7
18	29,3	28,0	26,9	27,3	26,5	28,1	27,2	28,1	26,9	28,1	28,9	30,8
19	31,1	31,3	28,4	27,2	26,6	27,6	27,2	27,9	29,3	30,6	30,8	31,8
20	29,2	28,4	27,7	27,5	29,8	30,5	30,7	30,6	31,0	29,9	30,8	31,3
21	29,6	28,9	27,3	26,0	25,2	26,8	25,7	27,0	27,7	29,7	30,9	31,7
22	34,7	33,0	33,0	31,8	29,5	25,4	29,8	29,8	31,7	35,1	33,2	33,9
23	31,9	31,5	29,8	31,0	30,7	31,9	34,4	35,2	32,9	33,7	33,1	35,4
24	20,6	18,8	19,3	20,2	21,5	21,5	22,8	24,1	26,7	22,3	22,3	24,0
25	25,5	22,9	21,9	22,4	23,5	23,6	25,0	25,0	26,0	26,5	27,8	27,0
26	26,8	23,9	25,9	25,8	27,3	28,4	28,4	29,6	29,9	29,3	28,6	30,6
27	28,2	27,5	26,9	27,6	30,0	25,9	25,3	29,2	29,6	30,6	26,8	29,4
28	26,7	25,8	25,7	28,6	27,6	28,5	28,2	27,0	28,6	28,9	28,2	27,4
29	29,5	27,8	26,6	26,6	28,3	29,3	29,9	29,9	29,0	28,5	31,5	30,7
30	30,9	28,0	27,1	27,4	29,7	30,0	31,8	33,5	31,1	34,4	35,6	35,4
31	30,6	30,6	28,1	26,8	28,1	28,8	29,6	28,4	30,9	32,1	30,1	32,2

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	29,5	27,8	30,1	32,1	37,0	41,9	41,2	40,7	39,1	36,8	35,2	34,2
2	30,1	30,6	29,9	32,7	39,0	42,8	45,3	46,4	43,4	40,6	37,0	34,3
3	28,6	27,4	29,0	33,0	37,0	39,9	42,0	43,0	42,0	40,2	37,9	37,0
4	31,2	31,8	30,1	33,0	36,4	40,8	40,5	43,2	42,1	37,8	37,5	35,8
5	29,4	29,1	30,0	33,4	36,7	39,2	40,9	40,0	41,2	39,4	38,6	36,7
6	31,0	29,5	31,2	34,5	37,1	39,4	38,7	40,3	39,7	39,0	36,8	36,9
7	30,5	32,4	35,4	34,7	37,8	40,7	40,0	40,0	42,3	39,4	36,4	37,6
8	30,7	30,1	32,0	35,2	37,5	40,4	40,4	40,9	41,1	37,5	37,1	35,6
9	31,2	30,4	33,0	35,6	36,6	39,9	40,6	41,9	40,6	38,9	37,0	34,2
10	31,5	31,1	31,6	33,3	35,2	36,9	38,2	38,4	39,2	37,9	37,3	36,4
11	30,4	30,7	32,4	35,2	38,5	41,3	42,8	41,0	42,3	39,2	36,7	34,2
12	27,5	27,3	29,1	32,2	37,6	41,0	41,9	42,9	42,7	41,3	39,1	36,2
13	32,6	31,6	33,5	35,9	38,9	40,1	39,7	40,8	41,1	39,1	38,1	36,8
14	27,6	30,2	31,2	33,6	38,1	41,1	42,9	41,6	40,5	38,6	36,6	34,7
15	29,3	30,8	31,4	33,6	36,2	38,5	40,0	40,8	40,3	38,8	37,0	35,7
16	29,7	30,2	31,9	35,3	37,5	40,2	40,8	41,9	40,8	39,9	38,0	36,9
17	30,9	29,3	31,5	34,1	36,1	40,7	43,0	43,3	43,9	40,9	37,4	38,0
18	31,6	32,2	32,6	33,8	35,6	39,1	41,9	41,6	40,7	40,0	38,6	36,6
19	30,3	28,8	28,4	31,6	34,8	38,2	38,6	39,1	40,0	39,1	38,2	35,8
20	26,5	29,5	31,8	35,0	38,2	39,8	39,6	43,4	39,6	38,8	38,6	36,3
21	28,6	29,1	31,5	33,4	36,0	38,4	39,0	38,9	37,4	35,9	34,0	33,0
22	28,7	28,6	29,7	32,2	35,5	39,3	41,0	40,4	39,4	36,4	34,8	35,7
23	29,4	39,9	34,0	32,6	39,9	39,8	40,0	37,9	38,8	43,9	35,8	37,1
24	34,6	34,7	37,4	37,8	39,9	42,6	42,2	40,8	38,7	37,1	41,6	36,4
25	35,4	29,2	36,2	34,9	37,6	36,0	37,2	37,9	38,9	36,6	35,2	33,3
26	32,4	35,3	34,5	34,2	36,1	38,2	39,3	38,7	37,5	36,6	36,4	35,6
27	29,3	30,6	32,5	35,8	38,8	40,1	41,8	42,0	40,1	39,2	36,3	35,9
28	30,7	31,8	32,9	34,9	36,5	37,9	38,9	40,6	40,0	39,1	37,9	37,2
29	29,0	28,2	29,9	32,0	35,7	36,1	37,1	38,6	39,4	37,6	36,8	36,2
30	30,5	29,2	28,1	31,9	37,7	42,0	44,8	42,5	41,2	39,2	37,3	36,2

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	30,7	28,6	26,8	25,4	24,8	26,6	27,8	29,7	30,9	32,2	33,5	33,2
2	29,7	25,0	24,1	20,7	25,0	25,1	24,5	26,8	25,2	26,6	29,6	31,1
3	29,2	28,6	27,9	26,8	27,9	29,4	30,8	29,0	29,6	32,7	31,8	34,8
4	22,9	21,0	23,8	21,8	18,5	15,7	20,1	27,0	28,7	28,4	30,8	36,4
5	21,7	25,7	23,9	24,5	23,3	28,8	23,3	23,9	26,7	25,1	31,6	32,8
6	23,4	22,1	22,6	20,7	20,7	25,6	25,3	26,1	24,2	25,9	30,7	31,2
7	26,2	25,5	20,2	24,0	25,2	25,3	27,1	29,0	31,2	30,7	23,9	31,4
8	24,5	22,7	23,6	19,5	20,7	23,0	27,0	26,0	27,7	24,9	24,8	27,5
9	27,6	26,2	22,0	23,4	25,5	27,0	21,4	28,0	29,3	29,8	30,4	28,9
10	28,0	25,6	26,6	26,2	27,2	27,2	26,8	27,5	27,4	28,3	27,7	29,0
11	27,3	25,8	25,1	25,6	24,6	26,2	27,0	28,1	25,4	27,7	27,6	27,7
12	28,9	26,6	26,9	26,7	25,3	23,6	25,2	28,3	30,4	31,2	29,1	30,8
13	27,4	23,6	22,3	23,1	23,5	20,7	22,1	24,4	27,7	26,7	30,8	32,4
14	24,2	21,4	21,0	22,0	24,2	24,5	25,3	27,2	28,9	28,6	30,4	29,1
15	25,9	23,0	21,1	21,9	22,7	24,6	26,1	26,4	28,9	30,0	29,5	29,8
16	28,6	26,7	25,0	24,5	23,6	23,0	24,2	28,5	26,9	31,2	32,1	32,3
17	30,6	29,2	25,4	21,4	21,9	24,9	22,6	24,6	27,1	29,0	26,6	30,9
18	25,9	25,6	24,1	22,8	23,3	22,2	24,0	19,8	24,3	28,2	30,1	31,3
19	31,7	28,3	26,4	25,8	25,3	22,0	24,6	23,4	30,7	29,0	31,1	29,3
20	29,9	27,6	23,8	23,9	15,7	20,0	30,9	29,0	29,4	31,3	32,4	29,8
21	31,1	29,4	26,6	26,2	25,8	25,1	26,0	26,9	30,8	31,5	30,4	31,6
22	34,4	32,6	31,2	31,6	32,9	32,5	32,0	33,2	34,2	34,8	38,2	36,6
23	15,5	32,2	27,9	32,7	24,1	25,3	22,2	26,9	34,7	35,0	32,0	38,0
24	20,3	22,0	17,7	10,9	14,0	16,3	19,5	19,8	24,5	23,0	29,5	24,2
25	17,1	13,4	17,8	14,7	16,2	19,4	21,9	27,0	25,0	23,6	26,7	31,5
26	21,2	18,9	23,3	25,8	23,7	23,0	23,1	22,5	25,6	30,1	33,7	35,5
27	32,2	27,0	25,5	24,2	26,1	25,9	26,2	27,5	31,8	32,0	28,8	30,6
28	28,4	26,4	23,6	23,0	24,2	25,6	26,8	26,1	27,5	30,5	32,0	35,3
29	36,3	32,7	31,1	29,4	28,7	29,6	32,0	32,9	33,8	33,4	33,6	34,4
30	36,3	33,7	33,8	31,6	30,8	23,6	28,0	23,1	31,0	31,7	30,2	29,7

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	31,8	31,8	30,1	29,2	29,8	30,4	31,0	32,3	32,9	33,8	34,3	34,2
2	33,5	31,1	31,0	29,7	32,2	31,8	31,3	32,6	31,3	31,6	34,4	34,9
3	31,5	31,6	31,0	30,7	31,0	32,2	32,8	31,1	31,5	33,2	33,0	35,0
4	26,7	25,3	27,2	26,0	23,2	20,9	23,6	31,4	31,2	28,0	29,2	33,5
5	25,9	28,0	27,5	27,9	28,7	30,1	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	17,7	22,4	22,0	22,3	20,6	21,6	24,8	25,3
7	21,1	20,5	17,1	20,7	19,1	21,2	22,3	24,2	25,5	24,9	19,7	25,2
8	19,6	18,5	19,5	16,7	17,6	18,9	20,9	21,5	22,2	20,0	19,9	21,8
9	21,3	20,5	17,4	19,2	20,9	22,0	21,5	22,1	23,3	22,8	23,8	22,4
10	22,1	20,9	22,0	21,6	22,2	21,9	21,5	22,2	21,5	22,8	23,5	23,4
11	22,6	21,3	20,2	20,7	20,4	21,4	20,9	17,9	19,8	21,8	21,4	21,7
12	21,9	21,1	21,2	21,3	20,5	18,2	18,9	22,5	23,8	23,3	21,1	22,1
13	19,8	17,6	17,3	16,7	17,0	14,8	14,6	15,3	19,3	17,9	20,9	22,0
14	16,2	14,3	13,8	14,6	16,3	16,1	16,5	17,4	18,3	19,1	20,2	19,2
15	17,6	15,8	14,6	15,0	15,8	17,4	18,0	17,3	17,9	18,6	18,8	19,9
16	19,1	18,2	17,6	16,8	16,6	15,5	16,8	19,0	17,9	21,0	21,1	21,1
17	19,6	18,8	15,7	12,6	16,1	16,1	14,0	14,8	15,9	18,9	17,0	20,0
18	14,2	14,0	12,6	11,3	12,8	11,9	13,1	10,0	12,7	15,6	16,6	17,6
19	—	—	—	14,3	13,4	10,4	12,5	10,9	16,0	15,4	16,6	18,1
20	14,9	13,1	10,5	11,2	6,0	9,0	16,6	14,0	14,0	15,5	16,3	14,6
21	15,1	14,1	12,5	12,8	13,0	12,6	13,2	14,1	17,4	17,9	16,3	17,0
22	19,1	17,9	17,3	17,8	18,3	18,9	18,2	19,5	20,0	20,0	22,8	21,8
23	6,8	18,0	15,2	19,8	13,0	14,5	12,0	16,0	21,3	20,8	18,3	21,8
24	9,1	10,9	8,1	3,4	6,0	7,8	9,7	9,3	12,6	10,6	14,8	10,8
25	7,4	4,2	6,9	5,0	6,4	8,2	9,7	13,0	11,2	10,7	13,0	16,4
26	8,4	7,2	11,5	14,0	12,8	11,8	11,6	10,9	12,9	16,1	18,8	20,2
27	15,6	12,8	12,5	12,8	14,8	14,0	14,8	14,9	17,0	17,4	14,3	15,9
28	13,9	12,6	10,8	10,6	11,9	12,7	13,6	13,3	14,0	16,2	17,3	19,5
29	20,1	17,8	17,7	16,3	16,2	17,3	18,5	18,2	19,1	18,3	18,0	18,4
30	19,7	17,8	18,4	18,7	17,7	11,1	14,6	10,5	16,0	16,3	15,3	15,1

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	27,2	27,2	29,6	34,2	38,4	45,2	47,1	43,9	46,9	44,0	41,3	33,7
2	30,2	30,9	32,0	36,5	39,3	39,9	42,8	42,1	40,3	36,8	36,2	34,8
3	25,7	26,7	29,2	32,8	35,1	38,9	43,9	44,0	43,8	44,9	35,6	37,5
4	29,6	29,1	28,3	33,0	37,0	37,7	40,3	39,2	38,6	42,3	40,5	37,9
5	34,5	31,6	33,4	32,7	33,2	35,2	35,5	39,0	40,4	37,4	37,8	38,1
6	26,6	28,4	32,7	34,8	36,7	40,5	41,0	41,2	41,7	40,0	39,0	37,0
7	28,7	30,1	29,2	31,1	34,2	37,0	37,2	37,9	37,9	36,8	36,2	36,1
8	28,5	28,0	28,0	30,3	34,4	36,9	37,8	40,2	40,1	38,8	37,7	36,3
9	27,7	27,8	28,1	30,9	34,9	38,8	43,4	43,5	40,9	38,4	37,1	35,4
10	25,6	27,0	28,6	31,8	36,9	40,0	42,1	44,9	43,3	41,0	38,3	35,2
11	27,8	29,3	30,3	32,0	36,0	40,1	43,7	43,1	41,1	38,7	36,1	34,9
12	28,0	27,8	31,0	33,9	35,9	37,1	37,9	38,9	37,8	35,6	34,4	33,5
13	27,5	28,5	30,6	34,7	37,5	38,9	40,8	41,0	39,8	39,0	37,4	35,9
14	27,5	27,6	29,1	32,1	35,3	39,1	43,3	44,4	43,0	41,0	36,2	35,9
15	29,4	31,6	33,9	33,4	34,8	37,7	40,5	41,4	42,5	41,8	38,0	36,4
16	28,4	28,5	29,3	31,9	34,9	37,5	38,7	39,1	40,7	39,2	36,9	35,4
17	29,0	28,8	29,9	31,9	35,4	36,3	38,8	39,4	39,3	37,4	36,0	34,5
18	27,6	27,5	27,5	29,5	31,5	36,4	38,2	38,8	38,2	37,8	36,2	35,8
19	27,8	28,8	30,1	31,8	34,2	37,0	38,9	38,4	38,8	37,8	36,8	36,1
20	29,4	28,9	30,0	34,7	38,2	39,9	42,8	42,2	44,8	39,8	39,2	34,7
21	30,1	30,0	31,2	33,5	36,7	39,0	39,1	39,1	38,6	37,5	35,9	35,1
22	27,9	29,6	29,6	32,1	35,5	37,5	39,1	40,2	38,9	37,0	35,8	34,1
23	28,5	28,5	28,6	31,5	35,5	40,4	42,8	42,2	40,5	37,6	35,5	34,2
24	28,4	28,6	30,0	31,0	35,0	38,9	41,1	41,6	40,6	39,9	38,3	37,0
25	27,9	29,3	31,4	33,7	37,0	40,3	42,1	41,1	40,2	38,4	37,2	36,1
26	29,1	33,0	32,8	35,0	38,9	43,0	45,3	47,0	46,9	45,2	41,2	38,8
27	27,3	27,8	29,3	34,5	37,9	42,0	43,5	42,2	39,8	37,4	35,0	34,5
28	27,2	26,1	29,0	32,2	35,0	38,1	40,0	41,4	42,1	38,0	36,2	35,0
29	27,9	33,4	35,1	32,6	34,6	39,4	40,9	41,6	39,9	36,5	34,8	33,8
30	34,8	36,9	34,0	34,5	36,5	41,1	41,0	41,8	41,5	42,1	38,9	36,6
31	29,7	28,9	28,9	30,9	33,5	36,8	40,9	40,2	40,1	38,9	36,9	34,1

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	34,0	28,3	25,8	22,5	29,6	31,7	26,0	29,8	28,7	29,8	30,1	30,7
2	28,3	28,6	19,5	21,5	19,0	24,3	24,4	23,7	30,5	29,1	36,6	32,2
3	30,8	29,4	26,8	29,1	30,5	30,0	32,0	29,0	35,6	42,4	32,3	39,4
4	32,6	33,7	31,7	26,5	31,4	28,6	31,0	29,0	32,6	41,7	39,8	34,1
5	31,5	30,2	31,3	26,6	25,6	28,9	24,5	26,6	29,1	33,6	37,4	35,5
6	27,4	22,1	18,9	23,9	27,4	28,2	20,2	27,8	27,3	29,0	32,0	32,6
7	27,8	27,0	25,6	26,6	27,8	29,3	30,6	29,3	31,2	33,0	32,7	32,8
8	32,9	30,8	29,6	27,6	26,9	28,5	28,8	31,3	33,3	35,3	36,5	37,5
9	34,8	32,7	30,8	28,1	26,9	29,1	29,8	29,7	33,4	37,3	36,7	36,1
10	35,4	32,0	30,6	27,3	28,1	26,1	26,9	29,0	34,2	35,3	37,3	36,9
11	35,6	30,7	29,1	27,9	27,3	28,9	31,4	35,1	36,9	37,9	39,9	39,1
12	37,4	35,6	33,8	31,9	32,9	35,3	37,6	40,3	42,0	41,2	40,8	42,3
13	34,9	38,6	34,7	35,6	35,7	36,7	38,3	37,2	35,1	36,2	37,8	39,0
14	35,8	35,0	34,9	35,2	33,9	35,6	38,3	41,7	40,5	44,5	37,8	36,9
15	36,1	31,4	31,1	31,3	31,4	33,6	32,1	32,4	31,7	31,0	31,6	31,8
16	33,5	32,4	29,8	27,5	26,3	27,5	26,2	30,9	33,4	32,9	34,4	35,1
17	35,5	33,0	29,9	28,2	27,4	31,7	35,7	35,7	35,9	35,9	34,1	35,6
18	35,3	32,9	31,5	32,2	33,3	36,0	35,0	34,7	33,6	35,5	33,5	34,6
19	36,4	33,8	31,5	30,0	31,0	32,9	34,1	33,2	35,2	34,1	34,3	36,8
20	36,8	33,0	28,8	28,4	31,9	34,0	34,0	32,4	36,1	30,1	34,0	38,2
21	35,0	33,9	31,2	29,1	30,3	31,0	33,9	34,0	33,5	34,4	34,0	35,8
22	38,3	38,2	38,4	38,2	37,9	38,8	40,5	40,9	39,2	40,0	38,9	40,8
23	37,7	35,4	33,9	33,2	33,9	33,7	35,6	35,9	38,1	40,2	39,7	40,7
24	40,5	36,6	34,5	33,2	35,2	35,0	38,7	39,4	38,9	38,2	38,6	39,9
25	36,8	34,8	34,6	36,4	37,9	39,5	39,9	38,4	36,9	37,3	38,0	38,8
26	37,6	31,1	31,6	30,4	32,1	30,5	28,1	32,2	27,6	35,9	40,0	34,0
27	34,9	33,4	30,6	25,9	26,9	31,4	32,0	34,3	34,8	34,0	36,1	37,2
28	35,4	34,1	29,6	27,9	30,6	36,4	37,1	37,2	37,3	34,9	36,9	38,8
29	40,6	31,8	32,3	35,7	36,2	33,7	32,9	35,0	32,7	35,1	38,1	40,0
30	35,5	29,1	31,9	31,3	34,3	34,7	33,4	35,2	36,7	35,8	35,9	38,6
31	37,6	34,6	33,6	32,0	31,6	32,2	32,0	37,3	39,3	40,7	42,1	41,8

Inclination.

	Morgens.						Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	17,9	14,3	12,3	9,7	14,6	16,7	12,2	14,1	14,5	15,2	14,9	15,4
2	12,7	9,1	6,5	8,2	6,4	10,8	11,1	10,2	14,3	13,7	19,1	16,0
3	13,5	12,9	11,2	13,5	14,2	14,8	15,3	12,2	17,0	21,9	14,2	19,6
4	14,8	16,1	15,2	11,5	16,2	16,4	16,7	16,7	18,4	24,7	23,7	19,0
5	15,1	15,1	16,2	14,5	13,4	11,6	12,1	13,1	14,1	17,9	20,0	17,6
6	11,1	7,7	6,6	10,8	14,2	13,8	12,2	12,2	10,5	11,9	14,8	16,0
7	10,0	10,9	9,9	10,2	12,1	13,5	14,0	13,4	14,9	14,9	15,3	15,2
8	15,9	14,8	14,2	13,4	13,3	14,7	14,9	16,2	17,1	18,7	19,6	20,1
9	18,1	17,6	16,3	15,8	15,0	17,7	17,3	16,4	19,5	22,0	20,3	20,2
10	17,0	17,0	16,8	14,8	15,8	14,0	14,1	17,6	18,9	19,0	19,5	19,1
11	16,1	13,2	12,6	12,0	12,0	13,0	14,6	16,4	17,4	18,3	19,0	18,0
12	18,5	17,2	15,6	14,8	15,9	17,9	19,5	21,9	23,1	22,4	22,3	23,5
13	19,1	18,8	19,8	20,9	21,3	22,0	23,2	22,1	20,6	21,4	22,4	23,0
14	21,0	21,1	21,7	21,9	21,2	22,7	25,1	27,5	26,1	28,5	23,3	23,0
15	21,4	18,2	18,1	19,0	19,7	20,5	19,6	19,8	19,6	19,4	20,1	20,3
16	21,0	20,4	18,6	17,3	16,4	17,5	16,6	20,5	21,9	22,0	22,2	23,3
17	22,8	21,1	19,3	18,5	17,9	21,4	24,3	24,3	24,6	24,6	18,3	24,4
18	23,7	22,1	21,5	22,7	24,0	25,9	25,2	24,2	23,0	24,4	22,3	22,8
19	23,9	22,8	21,4	20,7	22,0	23,4	23,5	23,3	24,3	23,7	23,7	24,9
20	23,2	20,9	18,1	17,9	20,7	22,0	21,4	19,6	23,1	18,9	21,3	21,0
21	20,7	20,1	19,2	18,0	20,3	20,8	21,7	21,1	20,2	20,6	20,9	22,1
22	21,9	21,5	22,0	21,8	22,0	22,9	24,5	24,7	23,3	23,5	23,1	24,3
23	22,1	21,0	21,4	21,8	22,2	22,6	23,9	24,4	26,0	27,2	26,9	27,5
24	25,4	23,6	23,0	23,0	24,1	24,4	25,1	26,0	25,4	24,6	23,6	24,4
25	22,6	21,1	21,0	22,7	24,2	25,1	26,0	24,9	23,6	23,2	23,2	23,2
26	19,4	15,2	15,6	15,2	16,9	16,8	15,3	17,7	13,6	19,2	21,4	15,8
27	14,9	14,7	12,9	10,4	11,2	14,1	15,3	17,2	17,3	17,4	18,6	18,8
28	18,3	17,1	14,0	12,8	14,9	19,0	19,5	19,4	18,4	17,0	18,8	20,1
29	22,9	15,9	16,3	18,6	19,4	17,6	17,3	19,0	16,9	18,6	20,9	22,1
30	18,7	13,9	16,6	16,1	18,2	18,2	17,1	18,2	19,2	18,2	18,0	20,0
31	19,2	17,3	15,8	15,6	15,8	16,5	16,3	19,6	21,1	22,5	23,5	22,2

Declination.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	27,5	27,0	27,9	29,1	33,0	35,6	39,8	38,0	39,0	38,8	33,9	32,9
2	27,8	29,0	29,3	31,1	34,5	38,2	40,4	39,1	37,3	35,1	35,0	34,4
3	27,5	27,2	29,9	30,8	32,4	35,9	38,9	40,1	38,1	37,0	35,4	33,9
4	26,8	26,5	30,0	31,3	36,0	38,7	40,2	40,0	39,9	37,0	34,9	34,0
5	29,3	29,2	29,8	31,8	33,6	34,9	36,2	37,1	38,0	37,4	35,8	35,2
6	29,5	29,8	30,5	31,5	35,5	38,2	38,1	39,5	39,7	37,8	34,7	34,4
7	28,5	28,0	30,8	32,8	36,1	38,9	39,6	39,4	38,3	36,9	34,3	33,1
8	28,9	30,0	33,2	35,8	38,2	39,0	39,8	39,1	38,0	35,8	34,0	32,6
9	30,5	30,8	31,2	34,5	37,8	41,5	41,6	40,1	38,2	35,9	33,8	30,8
10	26,9	28,4	31,5	33,8	37,1	41,6	43,3	40,4	38,2	37,4	32,3	32,9
11	27,0	26,5	27,7	30,2	33,3	37,8	38,9	39,2	39,1	37,3	36,0	34,7
12	26,9	27,4	29,8	33,9	36,1	40,1	41,5	41,5	41,2	37,6	35,8	33,5
13	28,5	29,9	32,2	35,0	37,4	40,8	44,4	41,5	39,8	38,4	36,1	33,1
14	29,5	30,0	32,6	35,1	39,2	39,1	40,0	39,8	39,2	37,0	34,9	33,8
15	29,7	29,2	32,5	34,9	37,8	40,5	41,5	40,7	38,5	35,1	33,4	32,6
16	28,5	28,6	30,0	33,2	37,8	41,1	42,2	42,8	42,1	37,8	35,6	34,2
17	26,6	26,3	28,2	30,9	33,2	37,0	40,5	40,9	41,7	38,2	36,1	34,4
18	28,4	29,0	32,6	37,0	38,2	40,7	42,0	42,3	41,0	38,2	36,6	34,9
19	29,2	27,8	31,7	35,7	38,9	40,2	40,5	39,0	37,2	36,1	34,9	34,2
20	28,6	27,6	29,0	31,9	35,1	37,8	39,1	39,2	37,9	36,0	34,9	33,8
21	27,3	27,8	31,4	36,0	41,0	42,6	44,0	43,3	42,9	39,6	36,1	35,0
22	29,7	31,0	34,2	36,2	39,8	41,0	42,0	41,6	39,2	36,3	33,5	31,4
23	28,6	30,8	31,6	34,2	36,7	38,2	39,5	38,8	36,2	34,9	34,1	32,8
24	31,8	30,4	31,8	35,2	36,2	38,8	38,6	36,4	34,4	32,6	30,9	32,0
25	27,6	28,8	31,2	35,1	37,9	39,5	39,1	38,7	39,8	37,0	35,4	34,2
26	25,6	30,5	31,4	35,5	38,9	40,1	38,8	38,5	36,2	35,1	35,1	28,5
27	29,4	28,0	28,7	30,8	33,2	37,1	42,8	42,9	44,0	39,5	39,2	37,3
28	30,6	29,8	31,0	33,3	34,5	36,6	38,3	39,2	39,5	37,0	36,8	36,1
29	27,1	27,7	29,9	32,1	34,9	37,9	39,3	40,2	39,1	38,2	37,8	36,3
30	28,7	29,6	31,5	33,9	36,4	39,5	40,2	40,9	39,8	36,9	37,1	32,8
31	34,0	33,5	32,5	34,1	38,6	43,4	41,7	40,5	41,2	40,5	37,9	36,6

Intensität.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	37,1	34,9	32,0	32,7	31,9	33,6	33,3	34,3	38,1	41,2	40,2	43,1
2	36,8	36,2	33,8	33,1	32,4	34,4	36,3	36,3	34,5	40,0	40,9	42,2
3	39,6	38,1	34,7	33,7	33,9	34,2	35,7	34,7	34,8	38,0	38,4	39,0
4	39,7	37,1	32,7	33,6	34,1	31,6	33,8	36,0	37,0	38,9	38,8	39,0
5	37,5	36,8	35,3	35,3	35,6	36,2	36,3	36,4	36,8	38,5	35,5	40,0
6	37,7	38,0	36,0	35,6	32,6	32,2	36,8	39,4	40,8	39,0	39,2	42,2
7	36,4	35,2	33,7	33,7	34,8	35,9	37,1	36,8	37,7	38,0	38,6	38,8
8	37,0	35,2	34,8	36,2	37,7	37,8	39,6	39,3	37,6	38,6	39,6	40,7
9	38,4	37,4	37,2	39,5	41,2	41,0	40,9	40,7	40,8	39,2	39,0	40,2
10	40,8	37,0	37,2	35,9	39,0	42,2	40,5	37,9	35,9	39,4	37,5	39,5
11	39,5	36,0	32,8	31,6	34,7	36,8	38,2	38,9	40,9	36,6	38,1	39,6
12	40,5	36,7	34,6	33,1	34,4	37,1	37,1	39,7	39,0	40,5	39,0	39,1
13	37,0	34,1	33,4	33,6	33,4	35,1	40,7	35,5	38,1	37,9	39,5	37,1
14	38,5	36,6	34,8	35,0	36,7	36,0	38,9	40,7	39,0	38,9	38,1	38,9
15	38,9	36,5	36,2	36,0	36,7	33,6	32,6	33,8	35,6	35,7	36,8	38,0
16	39,6	37,1	36,5	36,8	37,4	37,6	36,7	36,3	36,8	37,9	38,2	37,7
17	39,4	37,6	33,9	33,4	32,7	34,9	32,9	33,9	38,2	40,2	38,9	38,8
18	37,1	35,0	30,6	29,9	29,7	33,5	37,0	38,0	38,1	38,1	38,5	38,1
19	35,0	34,0	30,7	32,8	35,0	35,9	38,5	38,1	38,1	38,8	39,1	40,9
20	39,5	36,9	36,2	36,5	37,8	38,8	40,1	40,9	41,0	41,9	43,0	43,0
21	42,7	39,9	34,8	31,8	32,1	34,4	36,3	36,5	41,1	36,6	36,8	36,1
22	35,9	34,3	33,6	35,0	39,5	41,1	43,6	43,3	43,7	43,6	43,5	42,8
23	43,7	40,3	38,7	41,7	41,1	42,2	42,5	38,6	40,7	42,0	41,8	44,1
24	38,7	37,5	35,3	36,8	39,0	42,5	45,1	45,7	42,7	41,1	39,2	41,8
25	39,6	38,1	35,7	36,0	37,2	38,3	41,4	44,3	46,2	45,5	45,0	46,3
26	42,6	33,7	29,1	28,6	33,3	38,3	41,0	41,7	41,5	41,9	40,5	43,2
27	40,2	38,8	37,4	36,4	32,9	32,5	37,1	35,5	36,7	35,5	41,1	42,3
28	39,0	35,7	34,0	34,1	34,6	38,3	40,7	41,3	37,7	41,0	43,1	44,8
29	41,4	37,5	36,0	37,0	39,9	42,2	42,8	43,8	43,0	43,1	42,9	43,6
30	42,4	39,3	37,0	37,1	33,5	36,7	40,2	43,2	43,3	42,3	43,6	45,1
31	37,4	38,8	33,4	36,8	38,8	33,4	34,2	39,6	40,6	41,2	40,2	41,8

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	19,1	17,5	15,8	16,2	16,6	18,0	18,0	18,7	21,7	23,8	23,4	25,6
2	19,7	19,6	18,1	18,1	17,7	19,4	20,7	20,7	19,0	22,9	23,6	24,8
3	22,8	22,1	20,4	19,9	20,2	21,2	22,3	21,4	22,0	24,1	25,4	25,9
4	25,9	24,1	20,6	21,4	22,6	21,9	22,1	23,9	24,7	24,0	25,0	25,8
5	23,1	22,7	22,3	22,4	23,0	23,5	23,5	23,9	23,8	24,8	22,5	25,5
6	24,5	23,9	22,5	22,4	20,4	20,3	24,3	26,4	27,0	24,9	24,6	26,5
7	21,5	20,4	19,8	19,8	22,0	23,0	23,4	23,1	22,7	23,4	23,6	23,6
8	21,1	20,2	20,9	21,8	23,5	23,8	24,6	24,3	23,1	23,8	24,2	24,8
9	22,1	21,7	21,8	24,1	25,2	25,3	25,4	25,6	25,0	24,9	24,5	25,7
10	25,3	22,7	22,8	21,9	24,7	27,2	25,7	24,3	23,1	25,3	23,6	25,3
11	23,4	21,4	19,2	16,4	18,3	20,1	21,9	22,9	26,0	23,1	24,1	25,0
12	24,5	22,2	20,8	19,9	20,7	23,1	28,3	24,7	24,0	25,8	23,6	24,1
13	21,6	20,4	19,8	20,9	19,6	19,6	21,9	18,2	21,5	21,2	22,0	20,0
14	19,8	18,9	17,6	17,5	19,4	19,2	21,5	21,9	20,3	20,2	20,3	20,8
15	20,3	18,6	18,5	18,7	18,9	16,5	15,6	16,3	17,8	17,8	18,5	19,6
16	19,6	18,0	17,1	18,1	17,9	19,3	17,4	17,7	17,4	17,6	18,0	17,6
17	17,7	16,6	14,4	14,8	14,5	16,9	15,0	15,0	17,1	15,2	18,7	19,0
18	18,7	16,0	13,3	12,1	12,2	15,0	17,8	18,2	18,0	17,9	18,5	18,0
19	16,5	14,5	12,1	13,6	14,9	16,1	18,1	17,8	17,6	18,3	17,8	19,6
20	20,1	18,0	18,0	18,4	19,5	20,5	20,9	21,7	21,1	21,8	22,1	22,1
21	20,8	19,0	15,5	13,4	13,8	15,6	17,9	18,3	21,9	19,3	20,0	20,0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	*30,3	30,5	28,3	29,2	0,4	30,3	32,6
24	26,2	25,8	25,6	26,7	28,6	32,0	33,5	33,9	31,5	30,5	29,1	31,1
25	29,6	28,2	26,1	27,1	29,4	30,5	32,4	33,8	34,7	34,5	34,3	35,0
26	—	23,1	19,6	19,6	23,9	27,9	29,7	30,6	30,3	30,3	29,2	31,5
27	28,7	27,3	27,3	27,1	24,1	23,8	28,0	26,9	27,6	26,7	30,4	30,9
28	25,9	23,8	23,0	22,7	23,6	26,5	29,2	29,2	26,1	28,8	28,8	31,1
29	26,3	24,2	23,7	25,1	27,7	29,9	30,1	30,7	30,6	31,1	31,5	31,4
30	27,8	26,7	27,2	26,4	24,5	28,0	30,2	32,7	31,2	29,4	29,9	31,0
31	25,9	27,3	24,3	27,0	28,6	26,9	26,8	29,4	30,8	31,0	31,0	32,6

Declination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	27,3	27,9	30,2	32,9	36,6	43,0	41,5	40,6	42,0	34,5	34,1	35,3
2	29,7	31,8	31,4	36,5	38,8	41,8	41,8	42,8	38,8	36,6	33,4	32,8
3	28,4	28,9	31,2	34,3	38,1	41,0	41,4	40,0	37,5	34,1	32,7	33,0
4	28,4	28,1	29,5	32,0	35,7	37,1	38,4	38,0	36,9	35,0	33,9	33,5
5	28,0	28,0	29,8	31,9	34,5	36,3	36,9	36,8	35,8	34,6	33,4	33,7
6	28,2	27,9	29,2	31,7	34,6	36,0	36,5	35,8	35,4	34,4	33,2	33,4
7	27,5	28,1	30,0	33,0	36,9	40,3	41,6	40,5	38,2	36,1	34,1	33,6
8	26,6	26,7	31,2	36,1	37,0	39,6	41,0	39,8	36,8	33,9	31,9	31,9
9	35,4	34,2	31,2	32,7	36,9	37,4	37,0	36,1	33,0	33,4	32,5	32,8
10	27,5	27,2	29,1	33,2	38,9	42,8	41,6	40,8	37,9	34,2	33,5	32,6
11	29,5	28,0	31,1	34,9	41,0	41,8	44,5	42,1	42,1	37,9	37,0	34,9
12	27,0	26,2	27,8	31,7	37,3	43,0	46,0	45,0	41,8	38,7	36,2	32,3
13	27,5	27,4	28,9	33,4	40,0	43,6	45,2	41,6	38,9	36,6	33,9	33,1
14	26,6	27,5	29,2	31,1	34,4	37,5	38,7	41,5	38,4	36,9	33,8	33,6
15	29,4	28,9	30,1	32,4	38,5	40,3	41,6	42,6	36,7	35,8	34,7	33,6
16	28,3	27,5	29,1	31,1	34,1	37,0	38,5	38,0	36,4	35,1	34,4	34,6
17	29,3	28,9	29,8	32,4	35,9	38,8	39,6	38,5	36,8	35,6	35,6	34,8
18	29,3	28,9	29,1	32,1	35,9	39,4	40,9	41,2	38,0	36,1	35,1	34,2
19	28,6	28,3	28,2	35,7	41,1	44,0	43,1	41,4	41,5	36,1	35,9	32,7
20	26,5	30,8	30,3	31,4	39,8	44,9	41,1	42,0	41,6	37,1	27,6	36,0
21	30,9	33,0	33,1	32,9	36,6	39,9	40,0	40,8	38,8	36,8	26,4	32,6
22	32,9	31,6	29,5	32,4	35,1	37,6	37,2	36,8	36,2	34,9	33,0	29,4
23	28,6	28,0	28,4	30,7	34,5	38,3	41,0	39,9	37,1	35,0	34,0	33,0
24	28,1	27,1	28,5	32,0	36,9	40,4	40,0	43,4	40,9	36,4	29,3	28,0
25	26,5	26,8	28,2	32,2	36,1	36,9	37,0	36,9	35,6	33,2	32,7	32,5
26	29,4	28,8	29,1	33,2	36,6	37,3	37,0	37,9	36,1	33,1	32,3	30,9
27	29,3	28,0	28,4	30,8	33,5	36,9	38,4	38,7	38,7	36,8	34,1	32,9
28	28,1	26,2	25,8	27,2	31,1	36,0	38,2	40,1	38,8	37,2	34,7	33,3
29	27,6	25,6	25,5	28,9	32,1	36,9	40,1	40,1	40,0	38,5	35,9	34,8
30	27,6	25,6	25,2	28,9	34,0	38,1	41,2	42,4	41,0	37,9	36,3	34,9

Intensität.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	40,7	37,8	34,7	36,6	36,8	39,6	38,4	43,4	43,5	43,3	35,8	42,1
2	41,3	35,2	34,1	33,0	32,0	35,6	35,0	37,0	38,5	39,8	39,2	44,0
3	41,2	37,4	33,0	31,9	31,9	33,1	38,1	39,1	41,0	41,3	42,1	41,5
4	38,6	36,4	34,1	34,4	37,2	37,9	40,7	42,0	42,1	41,9	41,6	41,6
5	41,3	37,6	34,8	35,9	36,4	38,8	40,9	41,6	39,2	40,0	40,3	41,1
6	41,3	38,7	37,1	38,3	39,8	41,2	42,1	43,2	44,0	44,8	44,7	45,2
7	42,6	40,3	38,6	38,4	39,0	40,7	42,4	44,7	45,6	46,7	48,8	49,5
8	42,8	38,9	34,6	31,8	34,5	35,5	39,2	41,4	42,1	41,7	40,9	43,1
9	45,1	46,8	37,1	37,9	32,9	34,5	38,2	38,8	42,9	42,7	44,0	43,1
10	41,3	38,5	36,5	34,5	37,1	37,4	35,8	40,4	41,5	41,5	42,2	43,2
11	43,3	39,0	39,6	40,2	40,9	33,6	37,4	37,7	39,6	36,7	39,3	42,1
12	41,8	40,1	37,7	36,1	36,4	37,0	33,0	34,1	36,0	38,5	37,6	39,1
13	43,5	40,0	35,2	34,7	36,3	35,2	34,3	35,7	39,1	40,0	40,7	42,8
14	47,5	43,9	39,6	39,2	39,4	40,5	38,5	40,7	39,3	40,6	42,4	42,8
15	43,7	41,8	39,8	35,1	38,1	37,6	39,0	37,6	40,2	43,1	44,5	43,9
16	43,8	41,2	39,8	38,1	38,8	39,2	40,5	41,9	43,4	43,5	43,9	44,5
17	45,7	43,1	41,6	40,4	41,0	42,2	45,7	45,9	44,6	43,6	43,9	43,8
18	44,3	42,9	40,1	38,8	40,4	42,1	43,3	44,6	44,8	45,1	44,5	45,7
19	45,9	45,1	49,5	42,2	39,1	40,2	33,6	38,8	37,6	42,1	42,7	39,5
20	39,9	37,4	34,4	33,2	35,3	31,9	35,8	40,0	36,5	33,5	42,7	39,9
21	39,5	31,8	34,7	34,2	33,0	32,3	36,2	37,6	35,9	33,2	38,8	41,8
22	40,2	39,9	36,0	39,4	35,9	39,7	40,8	39,9	39,3	38,7	38,3	36,5
23	40,2	36,5	35,0	33,5	34,4	35,8	37,9	38,8	39,0	39,0	39,9	41,0
24	41,4	41,7	37,4	30,1	30,1	31,3	35,6	40,8	34,3	39,3	43,9	46,3
25	40,8	38,5	38,8	36,6	33,9	35,9	39,8	43,0	42,9	43,4	46,6	46,3
26	41,5	42,2	34,8	38,7	31,8	38,5	41,5	42,2	40,9	42,8	41,8	41,9
27	44,8	43,1	41,5	39,4	40,0	41,5	43,6	43,2	43,0	42,3	42,9	43,8
28	47,9	45,4	43,1	42,0	40,7	41,9	42,8	43,1	42,7	43,0	44,6	45,6
29	48,6	46,4	43,9	42,2	39,0	40,0	41,4	42,0	44,5	45,3	44,0	44,4
30	52,0	49,3	44,8	40,4	38,7	39,6	42,8	44,5	44,6	46,1	47,5	46,3

Inclination.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	26,8	25,1	23,2	24,7	25,6	27,1	26,7	30,3	30,4	29,8	24,4	29,3
2	25,6	22,6	24,4	23,4	22,4	25,6	25,6	27,4	28,3	28,6	28,8	32,4
3	27,5	25,9	25,0	24,3	23,2	24,9	26,7	28,5	29,0	29,5	30,2	29,8
4	27,8	28,0	25,5	26,7	29,2	30,0	31,4	31,9	31,9	30,9	30,8	30,5
5	29,5	27,5	26,5	27,3	28,0	29,3	30,3	31,2	29,8	30,6	31,3	31,9
6	28,6	26,5	25,8	27,0	28,6	29,9	30,6	31,4	31,8	32,1	32,0	32,1
7	30,6	28,9	27,8	27,5	28,4	30,3	32,2	33,0	33,3	34,2	36,1	36,6
8	30,5	28,5	25,4	26,7	26,2	27,9	30,9	32,7	32,8	32,2	34,7	33,3
9	33,5	35,2	28,2	29,1	26,6	27,9	30,5	30,2	33,1	33,4	34,5	34,3
10	30,1	29,1	28,0	27,8	29,4	29,4	29,1	32,0	32,9	32,5	33,1	33,6
11	30,0	27,3	26,9	28,9	30,5	26,0	28,4	29,0	29,5	27,1	28,8	30,8
12	29,5	27,7	26,3	26,2	27,5	27,9	24,0	24,2	25,5	27,2	26,8	28,3
13	29,8	27,8	25,0	24,8	25,7	24,6	22,9	24,9	27,1	27,7	28,8	30,2
14	33,6	31,4	29,4	28,9	29,0	29,7	28,1	29,3	28,0	28,0	30,8	31,3
15	31,0	30,1	28,6	25,2	27,4	26,8	27,8	26,7	28,9	31,1	31,9	31,7
16	30,3	28,7	27,5	27,8	28,1	28,9	28,9	30,0	31,3	34,0	31,6	32,6
17	30,8	29,5	29,1	26,7	29,4	30,1	32,1	32,5	31,7	34,4	32,4	32,6
18	31,3	30,8	29,2	28,6	30,1	31,4	32,7	32,7	33,0	33,0	32,6	33,4
19	32,1	31,8	34,5	31,2	28,9	29,1	23,2	28,3	26,6	29,5	30,5	28,3
20	27,8	26,0	24,6	25,2	26,3	24,9	24,9	28,1	25,5	22,9	30,2	27,9
21	26,4	20,7	23,0	23,2	22,5	22,1	24,9	26,9	28,1	26,0	30,6	32,3
22	29,6	29,1	26,4	29,3	27,5	30,4	31,0	30,3	29,2	29,0	24,8	26,5
23	27,3	25,1	23,9	24,3	24,9	26,2	27,5	28,0	28,1	28,0	28,9	30,0
24	30,9	31,2	28,4	22,9	23,0	23,8	26,6	29,9	25,4	28,9	32,3	35,8
25	29,5	28,2	28,4	26,9	25,3	27,0	30,0	32,4	32,6	33,1	35,7	35,0
26	30,7	31,5	26,1	29,6	25,0	30,1	32,4	32,9	31,2	32,2	31,9	32,6
27	33,1	32,5	30,6	29,8	30,3	31,8	33,1	33,2	32,9	32,5	32,1	33,7
28	35,5	33,6	32,5	31,8	30,9	32,0	32,4	32,5	32,2	31,8	33,2	34,4
29	34,3	33,6	32,3	31,3	29,4	29,5	30,6	30,6	32,1	32,7	32,4	33,1
30	34,7	33,2	31,6	29,9	29,0	29,7	31,3	32,5	32,2	33,8	34,4	34,1

Bemerkungen

zu den magnetischen Beobachtungen von 1857 und 1858.

Die magnetischen Einrichtungen, womit die vorhergehenden Beobachtungen ausgeführt worden sind, kamen im Jahre 1845 nach dem Verfalle des ursprünglich erbauten unterirdischen Observatoriums zu Stande, und finden sich im „Jahresberichte der k. Sternwarte für 1852" S. 45 beschrieben. Die südliche Mauer der Sternwarte wurde durchbrochen und eine Steinplatte mit den Beobachtungs-Fernröhren eingesetzt: von den Fernröhren gingen Kanäle mit hölzernen Wänden, und überdeckt mit einer Erdschichte, südlich hinaus, und am Ende der Kanäle standen die Magnetgehäuse. Nach 13jährigem Bestande waren die hölzernen Wände so morsch geworden, dass eine Restauration unumgänglich nothwendig wurde; die hierauf bezüglichen Arbeiten fingen am 4. October 1858 an, wobei natürlich die Instrumente abgenommen und die Beobachtungen eingestellt werden mussten. Da bei der früheren Einrichtung der Einfluss der Feuchtigkeit sich in mehrfacher Hinsicht als schädlich erwiesen hatte, so schien es zweckmässig, bei der Restauration die Instrumente nicht mehr mit Erde, sondern mit einem Schindeldache zu überdecken. Die früher zum grössten Theile aus Holz bestehenden Magnetgehäuse sind ebenfalls durch neue, und zwar aus Messing verfertigte, ersetzt worden. Die compensirten Deflexions-Magnete der Intensität wurden beibehalten, aber bezüglich auf die Compensation neu untersucht und corrigirt. Die weichen Eisenstäbe der Inclination mussten durch neue ersetzt werden.

Die verschiedenen Versuche, welche bei Einrichtung der Instrumente statt finden mussten, nahmen den November vollständig in Anspruch, und selbst im December sind keine regelmässigen Beobachtungen gemacht worden, so dass das letzte Viertel des Jahres 1858 ausfällt.

Bezüglich auf die Reduction der vorhergehenden Beobachtungen ist Folgendes zu bemerken:

Aenderungen sind an den Instrumenten während der beiden Jahre 1857 und 1858 nicht vorgenommen worden, jedoch trat dreimal der Fall ein, dass

in Folge einer Verlängerung des Suspensions-Fadens oder einer Neigung des Gehäuses ein Magnet mit dem Gehäuse in Berührung kam und wieder frei gemacht werden musste: diess geschah am 6. Juni 1858 nach 10 Uhr Morgens und 23. August 1858 nach 11 Uhr Morgens bei der Inclination, dann am 3. September 1858 nach 2 Uhr Abends bei der Declination. Möglicher Weise kann hiedurch auch eine Aenderung des Standes statt gefunden haben.

Am 4. Januar 1846 war die Compensation der Ablenkungs-Magnete der Intensität regulirt worden, und es blieb eine Correction von

$$+0,105 \text{ Theilstriche}$$

(nicht -0,105 wie in den Ann. III. Bd. S. 2 steht) für jeden Grad Temperatur-Erhöhung anzubringen übrig. Als am 2. Nov. 1858 dieselbe Untersuchung wiederholt wurde, fand sich die Correction

$$= -0{,}329 \text{ Theilstriche}$$

für jeden Grad Temperatur-Erhöhung. Es hatten also während des 13jährigen Zeitraumes von 1846 bis 1858 die ganz harten Hauptmagnete mehr nachgelassen, als die blau angelassenen Compensations-Magnete.

Wenn die Variationen der Declination, Horizontal-Intensität und Inclination, wie sie in den vorhergehenden Tabellen eingetragen sind, mit n n' n'', die den Nullpunkten der Scalen entsprechenden absoluten Werthe mit δ_0, X_0, i_0 bezeichnet werden, so hat man

wahre Declination . . . . . . $= \delta_0 + 1',00\, n$

absoluter Werth der Horizontal-Intensität $= X_0\ (1 + 0{,}000247\, n')$

wahre Inclination . . . . . . $= i_0 + 0',959 n'' + 0',351 n$

jedoch sind diese Bestimmungen vorläufig nur aus einer Versuchsreihe abgeleitet und es können wenigstens bei der Inclination, wenn sämmtliche vorhandene Data berechnet sind, merkliche Modificationen eintreten.

II.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1858.

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-6,8	-6,6	-6,7	-5,5	-4,4	-3,1	-2,5	-2,0	-2,6	-3,5	-4,2	-4,1
2	-3,9	-3,5	-3,3	-3,0	-1,1	-1,5	-1,4	-1,3	-1,5	-1,7	-2,0	-1,8
3	-1,4	-1,4	-1,3	-1,0	-0,6	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5
4	-6,6	-7,4	-7,5	-7,4	-6,8	-6,7	-6,9	-7,3	-7,5	-7,6	-7,6	-8,6
5	-8,1	-7,4	-6,5	-6,0	-4,0	-3,1	-1,6	-1,7	-2,0	-2,5	-3,2	-4,0
6	-9,8	-9,3	-8,6	-7,4	-5,9	-5,5	-4,0	-3,4	-3,3	-3,8	-4,4	-4,8
7	-9,0	-9,0	-8,6	-7,0	-5,0	-4,0	-3,4	-2,4	-2,6	-3,3	-4,7	-5,1
8	-8,4	-7,4	-5,5	-4,4	-2,9	-0,8	-0,9	-0,5	-1,1	-1,8	-3,6	-4,0
9	-9,6	-9,5	-7,9	-5,6	-4,4	-3,0	-1,7	-0,5	-0,6	-2,2	-3,8	-4,5
10	-3,4	-3,2	-2,4	-0,9	-0,2	1,5	0,9	1,0	0,9	0,5	-0,8	-1,4
11	-7,9	-7,6	-6,3	-4,4	-3,0	-2,7	-2,0	-1,4	-1,2	-1,9	-3,2	-4,1
12	-5,7	-7,0	-5,6	-4,7	-3,9	-3,8	-3,5	-3,4	-3,7	-4,0	-3,9	-3,8
13	-3,3	-3,0	-2,5	-1,7	-0,6	-0,9	0,0	-0,2	-0,5	-0,9	-1,1	-1,1
14	-2,4	-2,6	-3,0	-0,6	-0,6	-0,4	1,0	0,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,6
15	-2,1	-3,3	-2,9	-2,5	-1,6	-1,2	-0,7	-0,6	-0,8	-1,4	-1,9	-1,6
16	-1,1	-0,5	0,0	0,5	1,0	1,4	2,0	1,9	1,9	1,8	1,4	1,0
17	-3,3	-3,3	-3,0	-2,6	-2,0	-2,1	-1,6	-2,7	-3,4	-3,5	-3,5	-3,7
18	-2,8	-2,5	-2,1	-2,1	-1,4	-0,4	-0,7	-0,7	-1,3	-1,7	-2,0	-2,0
19	-1,2	-0,8	-0,4	0,4	1,2	1,6	2,2	2,2	1,6	1,6	1,4	1,5
20	1,5	1,6	2,1	2,5	2,7	2,3	2,5	2,5	2,8	2,2	2,0	2,0
21	0,0	0,0	-0,3	0,5	-0,4	-1,0	-0,6	-0,5	-0,3	-1,0	-1,0	-1,1
22	-6,8	-6,2	-5,5	-5,4	-5,5	-4,5	-4,5	-4,1	-4,3	-5,6	-6,3	-6,4
23	-7,7	-7,5	-6,6	-6,4	-6,0	-5,8	-5,2	-5,5	-5,5	-5,4	-5,7	-6,0
24	-4,1	-3,7	-2,8	-1,0	-0,5	-0,1	-0,5	-0,6	-0,9	-1,4	-1,8	-2,0
25	-4,5	-4,5	-4,5	-3,2	-3,0	-3,0	-4,2	-5,1	-4,6	-5,4	-6,3	-7,0
26	-13,7	-15,6	-12,5	-10,9	-9,6	-9,5	-8,7	-7,8	-6,5	-7,1	-7,5	-8,6
27	-15,9	-16,4	-14,6	-13,3	-12,1	-12,0	-10,3	-9,6	-9,8	-9,5	-9,8	-10,8
28	-13,5	-13,5	-12,4	-10,4	-8,8	-8,4	-7,1	-6,0	-6,0	-7,5	-7,5	-8,9
29	-13,4	-13,6	-11,9	-10,3	-9,6	-9,5	-9,1	-8,5	-7,7	-8,5	-10,0	-9,8
30	-16,5	-16,5	-14,7	-12,5	-9,6	-8,3	-7,7	-8,0	-8,5	-7,7	-9,4	-10,1
31	-2,4	-1,6	-1,0	0,2	1,5	2,5	2,9	3,0	3,5	2,9	2,6	2,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,0	1,6	1,6	2,0	2,8	2,5	2,6	2,4	2,0	1,5	1,1	-1,0
2	-4,8	-3,6	-3,7	-3,3	-3,0	-4,2	-4,5	-4,2	-4,2	-4,1	-4,6	-5,0
3	-4,6	-4,4	-3,5	-2,1	-1,1	0,1	-0,2	0,0	0,0	-1,0	-1,8	-1,5
4	-6,0	-5,8	-3,4	-1,9	1,0	3,8	3,0	3,1	2,9	2,3	-0,1	-1,1
5	0,1	2,3	2,4	2,5	2,5	3,5	3,4	3,1	3,0	2,6	1,9	1,5
6	-2,4	-2,0	-1,8	-0,6	0,0	1,4	1,5	1,5	1,4	0,4	-0,5	-1,5
7	-9,0	-8,5	-7,0	-6,4	-5,6	-4,7	-3,4	-3,4	-3,4	-3,6	-4,5	-5,4
8	-7,4	-6,7	-6,1	-5,3	-5,0	-4,5	-3,7	-3,6	-4,0	-4,3	-5,0	-5,3
9	-6,1	-5,9	-5,8	-3,5	-4,1	-3,1	-3,5	-2,7	-4,0	-3,6	-4,1	-4,0
10	-9,8	-9,4	-10,0	-8,8	-6,7	-7,0	-6,5	-4,8	-4,9	-4,6	-4,7	-4,6
11	-5,9	-7,0	-6,2	-3,5	-2,4	-1,6	-1,0	0,0	-0,1	-1,0	-2,0	-3,5
12	-9,3	-8,7	-7,1	-5,5	-3,6	-2,7	-2,5	-2,0	-1,8	-2,1	-3,0	-4,0
13	-8,2	-7,7	-5,5	-2,7	-1,4	-1,4	-1,7	-1,6	-2,4	-1,6	-2,4	-2,9
14	-7,2	-6,0	-4,6	-2,0	1,0	3,3	4,2	0,7	1,9	1,5	-0,6	-0,8
15	0,1	0,4	1,8	2,4	2,5	2,7	2,6	2,0	1,0	0,8	0,3	0,0
16	-2,2	-1,5	-1,4	1,0	1,5	0,1	-0,3	0,4	-0,3	-0,4	-1,6	-3,0
17	-5,1	-6,3	-4,2	-2,4	-1,2	-0,7	-1,6	-1,4	-2,5	-2,9	-3,4	-3,7
18	-10,5	-9,4	-8,4	-7,6	-7,0	-6,8	-6,0	-6,0	-6,0	-6,4	-7,7	-9,3
19	-13,9	-14,0	-10,8	-9,4	-8,4	-6,6	-5,2	-4,4	-4,2	-4,8	-6,5	-7,5
20	-11,6	-9,9	-7,5	-5,2	-5,2	-3,5	-2,7	-2,8	-3,8	-2,7	-3,3	-3,6
21	-6,5	-5,6	-5,7	-4,7	-4,0	-3,4	-2,1	-3,0	-3,2	-3,1	-3,1	-3,4
22	-9,1	-8,0	-6,2	-5,4	-4,0	-2,0	-1,0	-0,3	-0,5	-1,2	-2,9	-4,5
23	-9,1	-8,9	-6,6	-4,7	-2,6	-1,4	-1,5	-0,8	-0,8	-1,4	-2,5	-5,2
24	-11,6	-10,8	-10,0	-9,0	-7,6	-6,7	-6,4	-6,0	-5,9	-6,0	-6,5	-7,5
25	-12,4	-12,0	-11,0	-9,4	-7,5	-5,9	-4,5	-2,6	-2,4	-2,9	-3,4	-4,6
26	-11,6	-11,0	-8,0	-6,9	-5,5	-4,2	-2,8	-2,0	-1,7	-2,0	-4,5	-5,9
27	-11,0	-10,4	-7,6	-6,0	-5,2	-5,0	-5,1	-3,7	-4,4	-4,6	-5,0	-5,5
28	-11,1	-9,4	-7,6	-5,9	-5,0	-3,9	-2,1	-0,4	0,3	0,2	-1,9	-2,0

Temperatur.

	Morgens.								Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-10,0	-9,5	-8,6	-7,0	-4,0	-3,6	-2,2	-2,6	-2,3	-2,4	-3,6	-4,2
2	-7,6	-6,8	-5,8	-4,2	-1,7	-0,5	1,0	1,4	1,5	1,3	0,2	-1,1
3	-8,5	-3,3	-2,6	-1,8	-1,4	-0,5	-0,1	0,0	0,3	-0,2	-0,5	-0,9
4	-6,0	-6,4	-5,1	-4,8	-4,4	-4,5	-4,0	-3,3	-2,8	-3,1	-2,8	-3,6
5	-2,6	-1,8	-1,3	0,6	2,7	5,0	4,4	2,3	1,5	1,6	1,1	0,4
6	-1,3	-0,4	-0,1	2,1	2,1	3,5	2,8	1,2	0,8	0,1	-0,2	-0,5
7	-4,2	-3,0	-1,5	-1,3	-1,6	-0,7	-0,6	-2,0	-1,9	-2,2	-2,8	-3,2
8	-3,0	-2,0	1,0	2,4	4,0	4,0	3,8	4,1	3,6	3,1	2,4	1,7
9	-3,1	-1,0	0,6	1,8	1,5	2,9	-0,8	-0,3	-0,5	-1,3	-1,6	-2,2
10	-2,6	-1,9	-0,7	-0,2	0,6	1,5	1,5	1,4	1,1	1,0	0,5	-0,5
11	-6,2	-4,1	-1,1	-0,6	0,0	-0,4	-0,2	-0,6	0,6	0,5	-0,4	-1,1
12	-3,5	-3,1	-2,7	-2,3	-1,7	-1,2	-0,8	-1,2	-1,4	-1,4	-1,6	-1,9
13	-4,6	-3,3	-0,8	-0,4	1,5	1,6	2,5	1,0	0,6	1,0	-0,5	-2,4
14	0,1	1,6	2,4	3,5	3,3	3,7	3,6	2,5	1,7	2,4	2,4	1,6
15	-1,6	-0,4	1,9	2,9	5,5	4,7	3,9	2,6	3,2	3,5	0,9	0,4
16	0,4	0,5	1,2	2,5	2,0	3,3	2,9	2,7	3,1	2,5	1,8	1,4
17	2,5	3,2	3,5	4,0	4,4	5,0	5,0	4,5	4,4	4,5	4,1	3,5
18	1,6	3,4	3,8	4,9	4,3	5,0	5,1	5,1	5,4	5,0	4,4	3,3
19	-0,6	1,0	3,0	3,4	4,6	5,2	5,5	6,0	5,8	6,2	5,4	4,7
20	0,6	0,8	1,6	2,1	2,6	2,8	3,2	3,5	3,6	3,5	3,3	2,0
21	-3,4	-1,6	1,2	1,8	3,0	3,5	4,2	4,5	4,6	5,0	4,2	2,8
22	-1,6	0,2	2,5	4,5	5,1	5,6	6,4	7,0	7,5	8,0	7,5	6,1
23	2,2	3,4	5,4	6,4	7,5	8,6	8,7	10,0	9,6	9,5	9,6	8,2
24	1,6	3,6	6,1	8,0	9,0	9,6	10,6	11,2	11,5	11,6	11,3	9,9
25	5,1	7,1	8,6	7,8	7,5	7,2	5,5	3,5	3,5	3,3	3,5	2,8
26	-0,9	0,0	1,5	1,7	2,1	2,7	4,0	4,5	4,5	4,6	4,0	3,2
27	-1,0	0,5	1,6	2,4	3,5	4,1	4,5	5,0	4,5	4,1	3,6	3,0
28	-0,3	1,8	3,1	4,5	5,7	5,7	6,1	6,4	6,6	6,1	5,5	3,7
29	-1,2	1,4	3,1	4,4	6,0	7,3	8,2	8,6	9,2	9,2	8,6	7,4
30	1,6	4,0	6,6	8,6	10,3	10,5	11,4	11,5	11,8	10,7	10,4	8,9
31	3,0	5,0	8,5	9,5	11,6	11,8	12,4	12,6	12,4	11,8	11,3	9,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,2	6,8	7,3	8,1	8,5	8,0	7,3	7,0	6,7	6,5	5,6	5,2
2	4,2	3,0	1,5	2,4	2,4	2,6	2,6	3,6	2,8	3,5	2,9	2,5
3	2,4	2,5	3,0	3,8	4,6	4,7	6,7	8,5	8,4	8,0	7,5	7,2
4	5,5	6,4	7,2	8,5	8,6	9,8	9,4	10,3	9,6	9,7	9,4	8,6
5	0,6	2,2	3,4	3,1	5,0	5,6	6,5	7,0	7,3	7,5	6,5	5,1
6	1,5	1,1	0,7	1,1	2,8	4,1	4,0	3,1	1,4	1,5	1,2	1,3
7	1,5	2,0	3,0	3,2	3,8	4,4	5,2	5,4	5,2	4,4	4,1	3,4
8	2,0	2,8	3,9	6,5	8,0	4,9	5,6	8,5	7,3	6,0	6,4	6,0
9	2,8	4,0	5,4	6,0	6,5	5,5	5,5	6,6	6,7	5,9	5,8	4,6
10	2,8	3,4	3,8	5,1	6,1	7,4	7,5	7,6	7,9	7,7	7,2	6,4
11	2,6	2,7	4,0	6,5	9,0	7,2	7,4	7,3	7,5	7,1	6,8	6,1
12	2,0	2,8	4,2	3,8	3,5	4,5	4,6	4,4	4,7	3,6	2,9	2,5
13	1,0	1,8	3,1	4,1	5,0	5,6	6,1	5,6	6,5	5,6	5,3	4,4
14	2,0	3,1	4,9	5,4	5,5	6,0	6,7	7,5	7,3	7,4	7,0	6,1
15	0,8	2,4	4,5	6,6	7,5	8,1	8,8	9,5	9,8	9,9	9,5	7,9
16	1,4	5,1	7,9	9,7	11,1	12,0	12,9	13,6	14,0	14,0	13,0	11,6
17	7,5	10,0	12,5	14,0	14,5	15,7	16,0	16,8	15,5	14,8	13,5	11,6
18	8,3	8,4	8,9	10,0	10,3	13,0	9,9	12,5	11,1	8,8	8,5	8,3
19	6,9	7,7	9,4	9,5	10,5	10,5	11,5	11,5	11,7	11,9	11,4	10,0
20	5,5	6,6	8,0	8,4	9,9	9,6	11,5	12,6	13,3	13,6	13,3	12,6
21	9,5	11,2	12,5	13,5	14,0	14,5	15,9	16,1	16,1	15,8	14,2	12,4
22	7,9	9,6	11,0	12,0	13,6	14,2	14,6	14,8	14,6	14,5	14,0	12,5
23	4,6	7,6	9,0	9,8	10,5	11,1	11,9	12,4	12,6	12,5	11,8	10,0
24	5,6	9,2	11,4	12,6	14,0	15,0	15,8	16,0	16,5	16,4	15,6	14,5
25	8,7	9,5	10,0	11,4	11,4	11,9	12,2	10,9	10,5	11,6	11,2	10,6
26	5,6	6,8	8,3	10,2	10,5	10,6	11,1	11,5	11,7	11,5	11,2	10,3
27	6,5	10,3	11,4	11,7	12,1	12,6	12,9	13,4	13,4	13,6	13,3	12,4
28	6,0	7,0	8,5	9,8	10,9	11,4	12,0	12,4	12,6	12,8	12,4	11,8
29	6,6	10,0	12,6	13,6	14,8	15,5	16,3	16,5	17,0	17,1	16,4	14,9
30	11,5	13,2	14,4	14,4	14,5	15,6	15,5	13,1	12,6	13,0	12,6	11,8

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,8	4,2	5,3	6,3	6,7	6,6	6,6	5,9	6,0	6,1	5,7	5,1
2	4,7	5,5	6,3	7,6	7,5	6,5	4,6	5,4	5,3	5,4	5,6	6,0
3	4,0	3,6	3,7	4,2	4,2	3,5	3,8	4,0	3,4	2,8	2,5	2,0
4	5,8	5,9	7,5	7,5	9,2	9,5	10,3	10,7	10,9	10,6	10,6	9,9
5	5,5	9,6	10,0	10,1	11,1	12,1	12,7	13,1	13,1	13,1	12,9	12,0
6	7,5	10,0	11,5	12,5	13,5	14,5	14,8	15,4	15,5	15,2	14,4	13,0
7	7,7	9,0	10,5	11,0	10,5	11,4	11,0	11,5	11,1	9,8	8,7	7,8
8	2,4	2,4	1,9	2,0	2,6	3,3	3,2	3,0	3,5	3,0	2,6	2,2
9	1,5	1,5	2,0	2,7	3,6	3,5	3,7	3,9	4,3	4,5	4,7	5,0
10	4,1	4,6	5,0	7,1	7,4	7,6	8,4	9,0	9,4	9,0	8,0	7,5
11	5,9	8,1	9,0	9,4	10,0	10,1	10,6	10,9	11,0	10,7	10,5	10,0
12	6,9	8,8	8,6	10,4	10,2	10,5	10,7	10,[illegible]	9,8	10,9	10,5	10,0
13	7,6	8,3	8,9	10,0	11,7	8,3	11,5	11,2	11,5	10,6	7,0	7,4
14	8,1	9,9	9,5	10,1	10,5	11,3	11,6	12,5	12,5	12,4	11,7	11,0
15	8,5	10,3	11,9	13,1	15,4	15,5	14,6	16,5	16,0	16,5	16,0	14,5
16	10,6	10,1	12,1	14,0	14,6	14,8	11,4	8,1	7,9	7,4	7,0	7,0
17	8,9	10,1	11,0	11,5	11,3	12,5	13,1	13,6	11,6	12,0	12,1	11,6
18	11,4	14,4	15,3	15,1	15,2	15,7	15,9	16,6	16,5	16,1	15,6	15,4
19	12,9	15,1	15,6	16,0	17,8	13,0	14,5	14,0	15,6	15,1	10,8	10,5
20	8,0	9,5	11,4	10,1	11,8	10,0	11,6	11,7	11,5	11,4	10,6	10,0
21	10,0	12,6	12,5	13,5	13,4	13,3	13,4	13,5	13,5	13,7	13,5	12,5
22	12,8	15,0	16,6	17,0	18,2	18,8	19,0	19,3	19,4	19,4	18,2	17,0
23	13,8	16,8	16,4	16,7	15,6	13,0	11,6	12,2	13,3	14,3	14,4	13,3
24	9,8	10,0	10,1	11,5	12,1	11,1	12,9	13,4	12,5	13,1	12,6	12,1
25	6,9	7,0	6,6	7,0	8,2	9,4	9,2	9,8	8,7	8,6	8,0	7,5
26	7,4	7,6	7,6	7,9	7,5	7,0	6,8	6,5	6,6	6,6	6,5	6,8
27	5,3	6,4	7,0	8,0	8,0	8,5	8,4	8,9	9,4	9,5	9,1	8,8
28	7,6	10,0	11,7	11,6	11,6	9,8	9,6	11,0	9,8	8,1	8,0	7,5
29	6,0	6,6	7,7	8,4	9,2	8,6	10,5	10,0	11,9	9,0	8,5	8,5
30	9,2	9,9	12,4	11,8	13,1	12,8	13,6	13,8	13,1	14,0	13,4	12,7
31	11,1	13,7	14,4	14,4	14,5	15,5	15,5	16,0	16,6	16,6	16,5	15,5

Temperatur.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,0	13,7	14,6	17,0	18,5	19,9	19,0	19,0	18,7	18,9	18,5	17,8
2	15,9	18,7	19,3	20,0	20,4	20,0	20,5	20,5	20,5	20,4	20,0	10,5
3	15,4	17,2	18,5	19,1	19,0	19,6	19,9	20,0	20,1	20,2	19,6	18,7
4	17,0	19,4	20,3	20,6	21,0	21,6	21,4	21,5	21,8	21,7	20,9	20,6
5	18,0	18,5	19,1	19,5	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	19,4	18,6	17,6
6	12,7	15,0	16,7	17,9	18,6	19,0	19,6	19,8	19,6	19,5	18,8	17,6
7	14,9	17,9	17,6	18,7	19,0	18,6	19,2	19,4	19,4	19,6	19,4	18,6
8	16,5	17,8	19,3	19,7	19,7	19,8	19,9	20,3	20,3	20,0	19,5	18,7
9	15,8	16,5	17,3	18,1	19,0	19,4	19,8	20,0	20,0	20,0	19,6	19,0
10	16,5	17,2	17,3	18,0	18,5	18,9	19,8	19,7	19,7	19,4	15,0	14,6
11	15,8	16,5	17,1	17,8	18,5	18,5	19,0	19,5	19,5	19,5	18,0	15,8
12	15,9	17,5	17,9	18,6	19,2	19,5	20,4	20,6	20,6	20,7	20,4	19,9
13	18,1	18,7	21,1	21,7	21,8	22,1	23,4	23,5	22,5	22,4	22,4	21,8
14	18,5	19,1	20,6	22,5	22,5	22,2	22,6	23,3	23,0	22,6	22,5	21,5
15	17,7	19,5	20,1	21,4	22,0	22,6	22,5	22,4	22,2	21,7	21,6	20,3
16	15,5	17,5	19,0	18,6	20,0	21,2	20,0	21,4	20,6	20,6	21,0	20,0
17	18,6	18,6	20,4	21,0	23,0	21,7	22,1	23,4	23,8	21,5	20,5	19,4
18	19,2	19,8	22,3	22,5	22,1	23,5	23,6	24,0	23,4	23,5	22,6	22,4
19	15,1	15,1	15,4	14,7	15,7	16,5	15,5	17,6	18,0	18,8	17,1	16,9
20	15,0	15,8	16,4	18,4	17,6	17,4	18,0	19,2	18,9	18,3	17,5	16,6
21	16,5	15,7	14,7	12,2	14,4	14,8	17,0	16,9	15,2	15,0	15,7	12,6
22	11,7	12,7	13,0	12,8	16,0	15,5	14,3	12,0	13,2	12,7	13,2	13,6
23	12,9	12,8	15,0	14,2	16,0	14,5	16,4	16,0	16,0	16,4	15,7	15,5
24	13,0	15,0	16,4	16,6	17,5	18,2	18,2	17,5	17,5	17,9	17,8	17,5
25	8,4	8,2	8,0	8,5	9,0	9,5	11,1	12,0	12,0	12,2	11,5	11,7
26	11,0	12,3	13,7	13,4	13,1	13,5	13,7	12,7	13,1	14,5	14,5	13,6
27	12,6	13,5	14,8	16,2	16,0	16,9	16,2	15,5	16,8	16,4	16,0	15,9
28	11,9	13,4	14,2	14,0	12,3	9,5	9,9	11,5	11,8	12,7	12,5	12,5
29	12,3	12,3	14,9	15,5	15,1	14,5	15,4	15,9	16,0	15,8	15,6	15,3
30	12,9	14,0	14,6	15,7	16,2	16,6	16,5	16,9	16,9	16,5	16,5	16,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,5	15,2	15,4	16,0	16,5	17,2	17,3	17,5	18,4	18,3	17,8	17,4
2	10,1	11,6	12,5	13,8	14,6	14,6	15,1	14,3	14,0	14,0	13,4	13,0
3	11,0	10,5	10,5	10,5	10,0	9,0	9,0	9,6	10,0	10,2	11,0	10,9
4	9,6	10,3	12,0	11,8	14,8	14,6	15,6	14,5	16,1	14,9	15,0	13,9
5	13,0	12,5	15,0	17,4	17,4	17,2	18,0	17,1	16,9	17,4	16,9	16,4
6	14,1	16,5	18,0	18,1	18,8	19,1	19,5	19,5	20,2	20,0	19,7	18,8
7	12,8	12,2	11,6	11,0	12,0	13,4	11,9	13,8	14,2	14,6	14,0	14,4
8	12,1	14,6	15,4	17,5	16,3	16,6	13,8	12,6	11,6	12,6	13,0	11,9
9	11,1	13,4	14,5	15,5	16,3	16,7	17,5	18,3	17,7	15,9	11,1	11,1
10	11,1	11,7	12,0	12,2	12,7	14,0	13,0	14,1	13,9	14,8	14,2	13,0
11	10,7	11,8	12,1	12,1	11,1	11,8	9,7	11,7	11,1	10,1	9,6	9,0
12	9,0	8,6	8,8	9,8	9,6	9,6	9,6	11,8	9,8	10,1	10,8	11,1
13	10,6	11,3	12,5	13,1	13,5	12,5	12,5	14,0	14,2	15,0	14,8	14,5
14	12,2	14,0	15,7	15,5	17,9	19,1	19,1	19,0	17,8	18,0	18,0	16,4
15	14,4	16,8	17,4	18,2	18,9	18,7	19,4	19,6	20,2	19,5	19,4	17,7
16	15,0	17,5	18,0	19,2	20,8	20,3	20,1	20,5	21,2	20,2	19,8	16,6
17	12,3	13,4	14,5	15,6	15,3	15,9	16,4	15,0	16,6	15,5	15,7	16,5
18	16,5	17,1	18,1	20,0	19,1	20,1	19,0	20,2	20,5	20,2	19,9	19,4
19	16,6	17,6	19,5	19,5	20,1	20,3	20,6	20,4	20,4	20,0	19,8	19,0
20	16,0	17,1	17,5	19,2	19,2	18,6	20,5	20,3	20,0	19,0	18,9	18,5
21	15,0	18,6	20,6	21,0	21,4	22,0	22,1	18,4	19,6	19,9	17,5	15,2
22	10,9	10,6	10,9	10,7	11,3	11,5	11,9	13,5	12,1	12,3	12,5	12,1
23	13,4	14,4	14,6	15,9	16,3	15,9	17,4	16,6	17,0	16,5	16,5	16,3
24	13,5	16,4	18,0	19,5	19,9	18,0	19,3	20,0	18,6	19,0	15,7	15,5
25	16,6	15,9	15,3	16,5	17,1	16,7	18,0	19,0	18,5	18,5	18,5	17,5
26	14,5	13,6	14,3	16,4	15,4	16,6	17,3	17,7	18,5	16,5	16,6	16,0
27	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	18,0	18,4	19,1	19,3	19,4	18,6	17,5
28	13,5	13,4	12,7	13,1	12,6	13,1	13,6	13,9	12,6	13,0	13,0	13,3
29	9,6	9,5	9,6	10,2	11,4	12,6	14,0	11,6	12,4	12,0	10,9	10,5
30	9,0	9,6	10,0	11,0	11,5	11,0	11,6	11,5	12,2	12,3	11,5	10,6
31	8,7	8,7	9,1	8,6	9,0	9,3	9,6	9,1	9,0	8,9	8,7	8,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,6	7,7	7,9	9,1	9,3	10,0	11,1	11,0	12,0	12,9	12,6	12,0
2	9,1	8,7	9,4	10,0	10,0	9,9	9,6	9,6	9,5	9,5	10,0	9,8
3	11,2	13,4	13,9	15,1	15,4	15,5	15,5	16,5	16,0	15,3	15,0	14,4
4	14,0	16,0	17,0	16,9	17,1	18,5	18,1	18,5	18,2	17,8	17,6	17,1
5	14,0	16,8	17,9	19,1	19,4	19,4	20,3	19,9	19,9	19,8	19,5	19,3
6	13,9	14,0	13,5	13,3	14,5	15,8	18,0	18,2	12,9	14,2	13,2	13,5
7	10,0	12,1	13,0	13,8	13,1	15,0	14,0	14,0	14,9	14,0	12,7	13,5
8	9,6	11,1	12,6	13,3	14,0	13,3	13,8	14,1	13,9	13,1	12,8	12,6
9	11,0	12,0	12,4	14,2	14,5	16,5	16,0	16,2	16,5	16,2	15,8	15,0
10	12,0	12,5	13,4	14,8	16,0	17,0	17,9	17,7	18,0	18,6	18,6	18,5
11	12,5	14,0	14,2	17,0	17,6	18,4	18,2	18,6	18,8	18,6	18,5	18,0
12	13,0	15,7	16,9	18,4	18,8	19,4	19,5	20,2	19,7	18,8	19,7	17,6
13	14,4	16,6	18,1	18,5	18,0	19,3	19,5	20,0	19,5	20,0	18,1	17,3
14	14,0	15,9	18,6	18,9	19,1	19,5	20,0	19,8	20,0	20,0	19,7	19,0
15	14,8	15,3	17,3	16,6	17,4	18,6	17,9	19,2	18,0	18,0	17,0	16,0
16	13,6	14,4	16,2	17,2	17,2	17,5	18,0	17,7	17,5	17,6	17,5	16,5
17	12,5	15,1	16,7	18,1	18,8	18,9	19,5	19,5	20,0	20,4	19,9	18,7
18	13,5	16,1	18,3	19,4	19,6	20,1	20,4	20,4	20,5	20,3	20,0	18,9
19	14,6	17,4	18,3	18,9	20,0	20,5	20,6	21,0	20,0	14,7	12,2	11,5
20	11,9	13,1	13,9	15,5	13,9	13,6	15,5	15,4	15,4	14,5	13,7	13,0
21	10,2	11,0	11,5	12,8	14,6	14,4	14,0	15,0	14,6	14,9	14,1	13,0
22	9,5	10,2	10,0	10,5	10,1	10,0	9,6	11,0	9,6	9,2	8,6	8,6
23	8,6	9,5	10,3	11,3	12,5	12,1	11,9	12,1	12,2	13,4	13,5	12,6
24	9,6	11,4	14,0	14,0	16,0	16,4	16,5	15,7	16,4	16,1	15,6	14,8
25	11,6	12,3	12,6	13,5	15,1	16,0	15,0	14,0	14,9	15,9	14,7	14,0
26	9,8	9,9	10,8	10,1	9,4	9,5	9,4	10,3	9,9	10,3	11,6	10,2
27	7,5	7,4	8,7	9,0	10,9	10,8	10,8	12,0	10,3	10,0	10,5	10,0
28	7,6	9,2	9,0	8,2	11,1	11,7	10,5	12,3	11,0	12,0	11,4	9,5
29	8,1	9,1	10,2	11,6	11,6	11,4	12,0	12,8	12,1	11,9	12,0	11,2
30	8,1	10,8	11,8	13,5	13,9	14,2	13,5	14,4	13,9	13,8	13,4	12,4
31	10,5	11,9	12,6	14,6	14,0	14,6	14,5	15,1	14,1	14,5	13,5	12,3

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,7	11,3	11,6	12,9	13,1	13,5	13,7	14,0	14,2	13,9	12,3	11,3
2	7,0	10,0	11,8	12,9	13,5	14,4	14,6	14,6	15,2	15,1	14,6	13,5
3	8,3	12,1	14,4	15,6	15,7	17,1	16,8	18,0	17,4	17,5	16,3	15,0
4	12,5	13,6	16,4	16,9	18,4	18,7	18,8	18,8	19,0	19,0	18,6	17,3
5	12,6	15,2	17,4	18,6	19,5	18,9	18,5	17,5	19,3	18,4	16,9	16,3
6	11,6	12,2	13,3	14,0	15,3	15,2	16,2	14,4	13,6	13,1	12,3	11,6
7	10,5	10,8	11,2	11,4	12,0	13,0	12,5	12,0	12,1	11,2	11,0	11,0
8	9,5	10,4	10,9	12,0	13,1	14,4	14,5	13,0	13,2	13,4	12,1	11,4
9	10,2	11,8	12,1	12,6	14,6	15,1	15,1	15,5	15,5	15,0	13,3	13,0
10	9,3	11,5	12,6	12,3	12,3	12,6	13,9	14,4	14,4	14,4	14,3	13,1
11	7,3	10,0	11,6	12,8	13,9	14,6	15,8	15,5	15,8	15,6	14,9	13,5
12	8,2	9,6	11,0	12,0	13,5	15,5	17,2	17,8	18,1	18,1	17,4	16,1
13	9,6	12,6	14,1	15,9	17,0	18,0	18,9	19,3	19,5	19,3	18,5	16,8
14	11,7	13,6	15,4	16,4	17,3	17,9	18,4	18,6	19,0	18,3	17,3	15,7
15	12,1	12,7	13,5	14,5	16,6	16,5	17,5	18,2	18,1	16,9	16,3	15,0
16	9,8	11,6	13,1	14,6	15,4	15,9	16,5	16,9	16,8	16,9	15,9	15,0
17	8,2	11,6	13,2	15,2	16,1	16,7	17,6	18,2	18,4	18,0	16,7	14,6
18	12,8	13,8	15,2	14,5	14,8	16,0	16,4	16,4	15,9	16,0	15,5	14,5
19	11,0	12,9	14,8	15,1	15,5	15,5	16,5	16,6	16,9	16,6	16,0	14,8
20	10,9	13,6	15,6	17,5	18,1	19,2	18,8	18,5	18,6	18,3	17,3	15,9
21	11,8	12,7	13,9	15,5	15,5	15,6	16,4	16,5	15,9	15,5	14,4	13,5
22	8,7	9,8	10,5	12,4	12,7	14,8	16,1	16,7	16,8	16,4	15,3	13,5
23	8,6	10,7	12,8	15,0	16,3	16,6	17,5	17,5	17,6	17,2	16,5	15,2
24	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,0	11,8	12,7	13,0	12,5	12,5	11,5
25	10,5	10,9	11,8	12,5	13,8	14,0	13,0	13,2	13,1	13,7	13,0	11,9
26	10,4	10,3	11,0	12,4	13,1	14,5	14,0	14,9	14,6	14,1	13,4	12,5
27	9,0	9,5	10,6	12,0	12,7	13,5	13,4	14,2	14,5	14,5	13,9	12,8
28	8,5	10,5	12,5	13,5	15,0	14,5	15,5	15,9	15,5	15,3	14,4	12,8
29	6,6	9,0	10,7	11,5	12,7	14,8	15,5	15,9	15,8	15,5	14,4	12,5
30	8,5	10,5	11,9	14,8	16,8	17,1	17,7	17,4	17,3	16,5	15,4	14,1

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,3	12,5	13,5	14,9	12,6	12,6	13,5	14,0	13,9	13,5	12,4	11,6
2	8,1	8,5	9,3	9,6	10,3	10,8	11,5	11,6	11,5	10,8	10,0	9,2
3	6,5	9,5	9,5	11,2	11,5	12,1	12,5	12,5	12,9	12,5	11,8	10,5
4	4,6	7,0	9,2	11,6	12,6	12,8	14,0	14,1	14,7	14,0	12,9	11,3
5	7,4	9,5	11,6	13,4	14,5	15,3	15,9	15,8	16,0	15,5	14,2	13,4
6	8,4	8,7	9,0	9,4	9,5	10,0	11,0	10,5	10,6	10,5	9,5	9,0
7	4,4	6,4	8,5	10,0	11,4	12,3	12,9	13,3	13,5	13,0	12,0	10,5
8	6,9	9,7	11,6	13,1	14,5	15,6	16,2	16,5	15,2	13,5	12,6	12,4
9	9,6	9,5	11,2	11,6	11,7	12,7	11,5	10,6	9,3	9,4	8,2	8,2
10	4,5	6,6	6,0	7,2	8,3	8,5	8,5	9,5	9,0	8,5	7,3	5,7
11	3,1	6,5	7,9	10,5	12,3	14,2	15,6	15,2	13,6	12,8	12,0	10,8
12	8,1	8,6	8,8	8,4	8,6	8,5	7,9	7,7	7,5	6,0	5,6	5,1
13	3,7	5,0	4,6	5,3	6,1	6,3	6,6	7,0	7,5	6,9	6,3	5,5
14	1,5	3,3	4,7	6,4	7,2	8,2	8,5	9,3	9,3	8,9	7,8	6,5
15	4,0	4,6	5,3	5,8	6,0	6,1	7,0	7,0	7,6	7,0	6,1	5,0
16	1,5	3,9	6,6	8,9	10,8	12,3	13,3	14,0	14,0	13,0	11,3	9,4
17	3,1	4,5	7,1	8,8	9,7	10,7	11,5	11,9	11,5	10,4	8,2	7,2
18	0,9	2,3	4,3	5,2	6,8	7,5	8,8	8,3	9,5	9,8	7,9	6,5
19	5,0	4,9	5,0	5,7	6,6	7,5	8,0	7,0	6,5	6,1	5,8	5,7
20	6,0	5,9	6,1	6,3	6,5	7,0	7,5	7,4	7,5	7,5	7,1	7,0
21	3,4	4,6	6,5	8,3	9,6	10,4	10,8	11,1	11,1	10,6	8,8	7,5
22	4,5	5,2	5,3	6,1	7,0	8,3	9,3	10,5	10,5	9,0	7,4	6,4
23	7,3	7,6	8,4	8,5	9,1	9,4	9,4	9,4	9,3	9,0	8,7	8,4
24	7,4	8,4	8,6	9,0	10,0	9,9	9,1	9,5	8,7	9,0	8,5	8,2
25	7,4	7,9	8,9	8,8	9,6	9,6	9,8	9,7	9,2	9,0	8,9	8,6
26	9,5	9,5	10,0	10,9	11,4	11,5	12,1	11,7	12,0	11,2	10,4	9,6
27	8,6	8,8	9,5	10,5	10,5	11,0	11,4	11,0	10,6	10,1	9,3	9,0
28	8,2	8,5	9,2	10,4	10,5	11,5	10,5	10,2	9,9	8,9	8,3	8,2
29	6,2	5,6	4,2	3,9	4,2	3,2	4,1	3,0	2,5	2,5	2,0	2,4
30	-1,6	-1,1	+0,6	-1,4	-0,4	0,2	-1,1	0,0	0,3	0,3	0,0	-0,2
31	-1,1	-1,8	-0,6	0,2	0,5	0,5	0,6	1,4	1,8	0,6	0,1	-0,9

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,0	-1,1	-0,3	0,4	1,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9
2	-2,4	-1,9	-1,6	-1,1	-0,2	0,2	0,8	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-0,6
3	-4,8	-5,0	-5,0	-5,0	-4,9	-4,0	-3,5	-3,6	-3,8	-5,0	-5,1	-4,5
4	-5,3	-4,9	-4,0	-3,5	-3,2	-3,4	-3,0	-3,2	-3,0	-3,5	-4,1	-4,1
5	-4,5	-4,2	-4,0	-3,4	-3,4	-3,0	-3,1	-2,7	-3,3	-3,7	-3,9	-4,0
6	-3,2	-3,2	-2,5	-1,8	-1,0	-1,0	-0,7	-0,5	-0,7	-1,0	-1,4	-1,5
7	-2,0	-1,6	-0,2	0,1	1,1	3,3	1,2	0,6	0,0	-1,0	-1,4	-1,6
8	-2,0	-1,6	-1,4	-1,2	-0,8	0,0	-1,0	-1,3	-2,0	-2,5	-2,9	-3,0
9	-3,5	-3,4	-1,7	-0,8	-1,5	-1,6	-2,6	-2,0	-3,6	-4,8	-5,1	-7,0
10	-11,4	-12,3	-10,6	-8,0	-9,0	-8,6	-7,5	-8,5	-10,4	-11,6	-12,2	-11,3
11	-14,0	-13,6	-11,7	-14,2	-10,6	-9,0	-8,4	-8,2	-8,5	-8,2	-8,9	-9,3
12	-12,5	-12,5	-11,0	-10,1	-9,8	-7,9	-8,0	-7,5	-7,6	-8,5	-8,9	-8,8
13	-15,0	-14,1	-12,0	-9,5	-8,6	-7,0	-6,8	-5,6	-5,0	-5,5	-6,3	-6,5
14	-2,3	-2,4	-1,6	-0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6
15	-2,4	-2,4	-2,0	-1,7	-1,6	-1,8	-1,3	-1,6	-1,9	-2,0	-2,2	-2,2
16	-3,2	-2,9	-2,6	-2,4	-1,8	-1,6	-1,5	-1,5	-1,6	-1,8	-2,2	-2,5
17	2,4	2,8	4,0	4,9	6,0	6,1	6,2	5,6	5,1	5,8	5,5	5,8
18	0,6	1,0	1,4	2,6	4,8	6,1	5,2	3,9	4,8	5,0	6,1	6,0
19	5,6	6,1	6,8	5,6	3,0	2,4	1,6	1,5	0,6	-0,1	-0,7	-1,1
20	-2,7	-2,7	-2,6	-2,5	-2,1	-1,5	-2,0	-1,6	-2,0	-2,5	-3,5	-4,2
21	-6,6	-4,8	-3,7	-2,0	-1,6	-1,8	-1,5	-1,6	-1,9	-2,0	-2,3	-2,5
22	-4,4	-4,5	-4,3	-4,0	-3,8	-3,7	-3,6	-3,6	-3,6	-4,0	-4,2	-4,2
23	-3,8	-3,5	-3,0	-2,6	-2,2	-2,0	-1,7	-2,6	-2,7	-3,5	-3,5	-3,5
24	-3,3	-3,1	-2,6	-2,5	-1,4	-1,2	-0,8	-2,1	-2,4	-2,8	-2,8	-3,1
25	-7,9	-6,0	-4,6	-3,0	-2,3	0,0	-1,0	-0,8	-1,7	-2,3	-2,4	-3,2
26	-2,9	-2,3	-1,2	-0,4	0,5	0,4	0,8	1,5	1,5	0,7	-0,5	-1,0
27	-1,9	-1,4	-0,7	0,1	1,2	0,6	1,5	1,6	4,5	4,4	4,4	3,5
28	2,6	2,8	3,1	4,1	6,4	7,4	7,4	7,0	6,5	5,9	5,3	4,0
29	2,1	1,2	2,3	4,1	6,0	6,0	7,5	7,4	6,7	4,8	2,9	2,0
30	2,4	3,4	4,5	5,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,2	3,6	2,2

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,9	1,2	2,2	3,5	4,2	4,6	4,0	3,6	3,5	3,4	3,0	2,7
2	2,5	2,3	3,0	3,5	4,5	3,9	4,0	4,3	4,0	3,5	3,8	3,0
3	1,0	1,1	1,6	2,9	3,6	4,3	4,3	3,9	3,3	2,9	2,8	2,8
4	1,0	1,1	1,3	1,6	2,0	1,8	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
5	1,3	1,5	1,5	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	1,6	1,5	1,4
6	-0,5	-0,2	0,3	0,6	1,0	0,8	1,1	1,2	1,3	1,0	0,8	0,6
7	0,6	0,5	0,3	0,5	0,6	1,1	1,2	1,4	1,1	1,2	1,1	1,1
8	0,8	0,9	1,1	1,5	1,8	2,4	2,8	2,1	1,6	1,3	1,1	1,0
9	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
10	-0,8	-0,6	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,5
11	-1,1	-1,1	-0,9	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5	-0,8	-0,8
12	-1,9	-1,7	-1,7	-1,8	-1,5	-1,5	-1,6	-1,2	-1,4	-1,6	-1,5	-1,5
13	-1,6	-1,7	-1,6	-1,4	-0,8	-0,1	-0,1	-0,5	0,2	-0,7	-0,9	-1,2
14	-2,1	-2,6	-2,3	-2,3	-1,5	-1,1	-1,4	-1,6	-1,6	-1,9	-2,0	-2,2
15	-3,4	-3,4	-3,4	-3,2	-3,1	-3,1	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,8
16	-3,3	-3,3	-3,3	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-2,9	-2,8	-3,0	-3,0	-3,0
17	-3,4	-3,0	-2,5	-2,1	-1,6	-1,7	-1,2	-1,0	-1,5	-2,8	-3,8	-4,4
18	-8,5	-8,7	-7,7	-6,5	-5,3	-4,8	-2,8	-2,0	-1,9	-3,5	-4,9	-5,6
19	-9,4	-9,2	-7,5	-5,6	-2,6	-0,8	0,2	0,7	0,4	-0,4	-0,5	-0,4
20	1,4	1,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,9	1,5	1,6	1,6
21	0,8	1,0	1,2	1,7	2,2	2,9	3,3	3,0	2,5	1,8	0,8	0,9
22	1,4	1,5	2,5	4,1	5,5	5,9	5,5	5,5	5,6	5,5	5,8	6,1
23	1,3	0,9	0,9	2,3	3,6	4,7	4,9	4,7	3,5	2,9	2,3	2,0
24	1,6	2,2	3,1	3,5	4,0	5,4	6,0	6,0	5,9	4,6	3,0	2,0
25	1,8	1,4	1,1	2,0	2,1	2,6	3,8	3,4	3,2	2,5	0,9	1,1
26	-0,8	-0,5	1,4	1,3	1,6	2,9	3,2	3,5	3,4	2,6	1,6	0,5
27	2,8	2,7	2,5	3,1	3,4	3,8	4,0	3,4	3,3	2,6	2,5	2,4
28	0,6	0,7	0,7	1,5	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,1
29	-1,0	-1,0	-0,6	0,2	0,6	0,3	0,4	0,2	-0,3	-0,4	-0,9	-1,4
30	-1,3	-1,6	-0,6	0,2	0,3	0,5	1,1	1,0	0,6	0,2	-0,3	0,2
31	-1,6	-1,4	-1,0	0,5	0,4	-0,2	0,5	0,0	-0,6	-0,7	-1,2	-1,4

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	323,2	323,2	323,3	323,2	323,0	322,7	322,4	322,2	322,2	322,3	322,4	322,5
2	22,0	22,1	22,2	22,1	21,9	21,7	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,2
3	21,1	21,1	21,3	21,4	21,4	21,2	21,0	21,0	21,0	21,2	21,1	21,1
4	20,3	20,3	20,3	20,2	20,0	19,8	19,5	19,3	19,3	19,4	19,3	19,2
5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,7	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0
6	19,8	20,0	20,2	20,3	20,1	20,1	20,0	19,8	19,9	19,9	19,8	19,8
7	20,0	20,2	20,3	20,4	20,4	20,2	20,1	20,1	20,3	20,4	20,5	20,6
8	21,4	21,5	21,7	21,9	21,7	21,5	21,4	21,4	21,5	21,7	21,7	21,8
9	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,6	21,4	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2
10	21,9	22,0	22,2	22,4	22,4	22,3	22,3	22,4	22,3	22,3	22,3	22,2
11	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6
12	21,8	22,0	22,1	22,1	22,1	22,0	21,8	21,8	21,7	21,7	21,7	21,7
13	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	20,9	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,5
14	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	20,9	20,7	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6
15	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6
16	19,9	19,8	19,7	19,8	19,6	19,4	19,0	18,6	18,6	18,3	18,3	18,4
17	21,0	21,1	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	22,0
18	22,5	22,5	22,5	22,5	22,4	22,2	22,0	21,8	21,8	21,7	21,7	21,8
19	21,1	21,2	21,2	21,2	21,1	20,9	20,6	20,4	20,2	20,3	20,2	20,1
20	18,9	18,8	18,5	18,1	17,9	17,5	17,0	16,5	16,3	16,0	15,9	15,7
21	14,2	14,3	14,3	14,4	14,4	14,4	14,3	14,2	14,2	14,4	14,5	14,8
22	17,5	17,3	17,5	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	18,1	18,5	19,0
23	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4	22,3	22,2	22,1	22,0	21,9	21,8	21,5
24	20,2	20,4	20,7	21,0	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,7	21,8
25	21,8	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8
26	21,3	21,3	21,4	21,3	21,3	21,1	20,9	20,8	20,7	20,7	20,6	20,7
27	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,6	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
28	20,4	20,6	20,6	20,7	20,8	20,6	20,4	20,2	20,2	20,0	20,1	20,3
29	21,0	21,3	21,6	21,8	22,0	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9	22,0	22,1
30	22,2	22,3	22,2	22,2	22,2	22,0	21,9	21,7	21,5	21,4	21,3	21,1
31	319,1	318,8	318,7	318,6	318,5	318,1	317,8	317,6	317,6	317,5	317,4	317,3

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,3	314,2	314,0	313,8	313,8	313,6	313,2	313,2	313,2	313,4	313,7	314,1
2	15,3	15,3	15,2	15,2	15,3	15,5	15,8	15,8	15,9	16,1	16,1	16,3
3	16,9	17,1	17,4	17,6	17,8	17,8	17,8	18,0	18,1	18,3	18,5	18,6
4	18,6	18,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,5	18,3	18,3	18,3	18,1	18,1
5	18,1	18,2	18,4	18,6	18,9	18,9	18,9	19,0	19,2	19,4	19,5	19,7
6	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5
7	19,2	19,2	19,1	18,9	18,7	18,5	18,2	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0
8	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,3	18,4	18,4
9	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	18,8	18,6	18,7	18,7	18,9	18,9	18,9
10	18,5	18,5	18,4	18,5	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6
11	17,7	17,9	18,0	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7
12	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
13	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,7
14	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9	16,7	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1
15	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9
16	15,1	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,5	15,7	15,8
17	16,9	17,2	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2
18	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5
19	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8
20	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,0	17,1
21	17,3	17,3	17,4	17,4	17,2	17,0	17,0	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2
22	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,1	16,1	16,0	16,1
23	16,4	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8
24	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8
25	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5
26	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6
27	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,1	15,9	15,7	15,6	15,4	15,3	15,3
28	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,6	313,3	313,1	312,8	312,7	312,7	312,7

Barometer bei 0° R.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	311,9	312,0	312,1	312,1	312,2	312,1	312,3	312,3	312,2	312,3	312,4	312,6
2	13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	14,0	13,8	13,7	13,6	13,6	13,7	13,6
3	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,2	12,1	12,2	12,4	12,5	12,8	13,0
4	13,7	13,7	13,7	13,6	13,5	13,4	13,1	12,9	12,6	12,4	12,2	12,1
5	9,9	10,0	10,2	10,3	10,4	10,4	10,3	10,3	10,4	10,5	10,6	10,8
6	9,9	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	7,9	7,7	7,6	7,4	7,0	6,8
7	8,1	8,3	8,4	8,6	8,9	9,0	9,1	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9
8	10,5	10,1	9,6	9,2	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,8
9	13,2	13,2	13,1	13,0	12,9	12,7	13,3	13,8	14,2	14,5	14,7	14,9
10	15,6	15,7	15,8	16,1	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2
11	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,2	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8
12	14,5	14,6	14,8	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,8
13	17,6	17,7	17,6	17,6	17,5	17,2	16,9	16,6	16,2	15,9	15,6	15,3
14	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,8	13,0	13,1	13,3	13,6
15	12,6	12,8	12,9	13,1	13,3	13,6	13,9	14,0	14,2	14,4	14,8	15,1
16	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,2	18,4	18,5	18,5	18,7	18,7	18,8
17	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7	19,8	20,1
18	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,4
19	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,8
20	21,3	21,4	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9
21	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0	22,0	21,9	21,9	21,8	21,8	21,7	21,8
22	22,2	22,3	22,3	22,4	22,3	22,3	22,1	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9
23	22,3	22,3	22,3	22,3	22,2	22,1	21,8	21,6	21,5	21,3	21,2	21,2
24	20,4	20,3	20,2	20,1	19,8	19,5	19,2	18,9	18,6	18,4	18,2	18,1
25	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,8	17,0	17,1	17,4
26	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5	18,3	18,0	17,9	17,9	18,0
27	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0
28	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,0	19,0	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7
29	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,0	17,9	17,8	17,8
30	17,5	17,5	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4
31	315,9	315,7	315,7	315,5	315,3	315,1	314,8	314,5	314,2	313,9	313,7	315,5

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.									Abends.		
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,5	312,5	312,7	312,7	312,7	312,7	312,6	312,6	312,6	312,6	312,6	312,6
2	14,0	14,5	15,1	15,5	15,8	16,0	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7
3	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5
4	16,0	16,2	16,5	16,6	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7
5	19,3	19,3	19,2	18,9	18,7	18,4	18,2	17,9	17,5	17,3	17,1	16,8
6	14,2	14,4	14,4	14,3	14,8	14,3	14,4	14,6	15,0	15,4	15,7	16,0
7	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	16,8	16,6	16,5	16,4	16,3
8	14,4	14,2	14,0	13,9	13,8	13,9	14,0	13,9	13,8	13,6	13,5	13,5
9	14,1	14,1	14,1	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,3	14,2	14,5
10	15,1	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,5	14,3	14,2	14,2	14,1
11	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6
12	14,9	15,1	15,2	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7
13	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,3
14	19,3	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9
15	20,8	21,0	21,0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6
16	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	19,7	19,5	19,4	19,2	19,0	18,9	19,0
17	18,7	18,6	18,4	18,3	18,1	17,8	17,7	17,5	17,4	17,5	17,8	17,9
18	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2	18,2
19	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,9	17,9	17,8
20	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	18,2	18,1	18,2
21	18,8	19,0	19,0	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,8	18,8	19,0
22	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1
23	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8	20,6	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0
24	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,7	18,4	18,2	17,9	17,8	17,7	17,7
25	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4
26	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0
27	15,8	15,9	15,9	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5
28	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8
29	16,7	16,6	16,5	16,3	16,0	15,7	15,5	15,2	14,9	14,7	14,5	14,4
30	313,9	313,9	313,8	313,8	313,6	313,3	313,2	313,1	313,0	312,7	312,5	312,4

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,3	313,4	313,5	313,5	313,5	313,5	313,5	313,5	313,6	313,6	313,5	313,4
2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,4	13,6	13,7	13,9	13,8	13,8	13,8
3	11,8	11,5	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,8	10,8	10,7	10,7	10,8
4	14,6	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8
5	17,1	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9
7	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,3
8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4	17,3	17,1	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5
9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1
10	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4
11	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,2	15,0	14,8	14,5	14,4
12	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	13,9	13,9	14,0	14,1	14,0	14,0	14,1
13	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0	15,1	15,3	15,4
14	16,7	16,8	16,8	16,9	16,8	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5
15	16,6	16,7	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,0	15,9	15,7	15,6
16	15,9	16,0	16,0	15,9	16,1	16,1	16,4	17,0	17,2	17,4	17,5	17,7
17	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1
18	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,4	19,2	18,9	18,8	18,7	18,6
19	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,3	17,0	17,3	17,3
20	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,4	18,4	18,5	18,7
21	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,5	19,3	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5
22	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1
23	16,6	16,6	16,6	16,8	17,2	17,5	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5
24	18,5	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,2	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5
25	13,6	13,7	13,9	14,0	14,1	14,1	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6	14,7
26	16,7	16,9	17,2	17,5	17,9	18,2	18,7	19,0	19,3	19,6	20,0	20,2
27	21,1	21,0	21,0	20,8	20,7	20,6	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	19,6
28	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,1
29	18,4	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9
30	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9
31	320,6	320,7	320,7	320,6	320,6	320,5	320,4	320,2	320,1	320,0	320,0	319,9

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,1	320,2	320,2	320,3	320,2	320,1	320,1	319,9	319,8	319,6	319,6	319,5
2	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,8	18,6	18,5	18,3	18,1	17,9	17,9
3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9
4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2
5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3
6	19,0	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4
7	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4
8	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8
9	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6
10	17,9	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,6	17,5
11	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3
12	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,7	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4
13	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2
14	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5
15	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2
16	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,0	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3
17	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,4
18	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,6
19	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9
20	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,9	18,9
21	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,4
22	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0
23	19,6	19,7	19,6	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1
24	18,7	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
25	17,7	17,9	18,3	18,5	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9
26	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4
27	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2
28	17,9	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,1	18,2	18,3	18,2	18,3
29	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
30	318,6	318,7	318,6	318,6	318,6	318,6	318,4	318,3	318,2	318,2	318,1	318,1

Juli 18[illegible]

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	Abends. 2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,8	317,7	317,5	317,3	317,1	316,9	316,7	316,6	316,5
2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
3	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5
4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3
5	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,3	17,1	16,8	16,7	16,6	16,6
6	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9	14,6	14,4	14,2
7	12,9	13,0	13,3	13,7	14,0	14,3	14,7	14,8	14,9	15,1	15,2	15,4
8	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1
9	16,8	16,7	16,4	16,2	16,0	15,9	15,7	15,4	15,2	15,1	15,8	16,1
10	16,7	16,8	16,8	17,0	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6
11	16,6	16,6	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,1
12	16,4	16,6	16,8	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,2	17,3	17,3	17,4
13	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7
14	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1
15	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0
16	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,7
17	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,5	18,6
18	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7
19	19,4	19,3	19,2	19,1	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1
20	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2
21	15,7	15,6	15,7	15,6	15,4	15,3	15,1	15,2	15,0	15,0	15,1	15,2
22	17,2	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,4	18,3	18,5	18,5	18,6	18,6
23	19,2	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5
24	18,3	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	17,7	17,5	17,3	17,2	17,4	17,2
25	16,2	16,1	15,9	15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,7	15,8
26	17,5	17,8	17,9	17,9	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
27	18,1	18,0	17,8	17,7	17,5	17,2	16,9	16,7	16,5	16,4	16,5	16,4
28	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,4
29	14,9	15,1	15,3	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9
30	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3
31	316,5	316,7	316,7	316,8	316,9	317,0	317,0	317,2	317,3	317,4	317,5	317,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,4	318,6	318,7	318,7	318,8	318,8	318,8	318,9	318,9	318,9	318,8	318,8
2	18,1	18,2	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5
3	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9
4	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3
5	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4
6	18,3	18,4	18,7	18,8	18,7	18,7	18,4	18,2	18,4	18,4	18,5	18,5
7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
8	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6
9	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
10	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7
11	17,6	17,7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6
12	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0
13	18,3	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	18,1	18,0	18,0
14	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6
15	18,3	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0
16	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,3	19,3
17	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5
18	17,7	17,7	17,6	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5
19	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8	14,6	14,3	14,2	14,8	15,0	15,4
20	15,6	15,7	15,7	15,6	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,6	15,6
21	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
22	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
23	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4
24	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	17,8	17,8	17,7	17,6
25	17,2	17,2	17,2	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,2	15,9	15,7	15,7
26	14,3	14,3	14,3	14,4	14,6	14,8	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,4
27	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5
28	15,3	15,8	15,3	15,5	15,4	15,3	15,4	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9
29	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3
30	17,2	17,3	17,3	17,3	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,7
31	316,7	316,7	316,7	316,7	316,6	316,5	316,4	316,2	316,1	316,1	316,0	316,0

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,3	313,4	313,5	313,5	313,5	313,5	313,5	313,5	313,6	313,6	313,5	313,4
2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,4	13,6	13,7	13,9	13,8	13,8	13,8
3	11,8	11,5	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,8	10,8	10,7	10,7	10,8
4	14,6	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8
5	17,1	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9
7	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,3
8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4	17,3	17,1	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5
9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1
10	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4
11	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,2	15,0	14,8	14,5	14,4
12	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	13,9	13,9	14,0	14,1	14,0	14,0	14,1
13	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0	15,1	15,3	15,4
14	16,7	16,8	16,8	16,9	16,8	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5
15	16,6	16,7	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,0	15,9	15,7	15,6
16	15,9	16,0	16,0	15,9	16,1	16,1	16,4	17,0	17,2	17,4	17,5	17,7
17	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1
18	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,4	19,2	18,9	18,8	18,7	18,6
19	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,3	17,0	17,3	17,3
20	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,4	18,4	18,5	18,7
21	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,5	19,3	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5
22	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1
23	16,6	16,6	16,6	16,8	17,2	17,5	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5
24	18,5	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,2	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5
25	13,6	13,7	13,9	14,0	14,1	14,1	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6	14,7
26	16,7	16,9	17,2	17,5	17,9	18,2	18,7	19,0	19,3	19,6	20,0	20,2
27	21,1	21,0	21,0	20,8	20,7	20,6	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	19,6
28	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,1
29	18,4	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9
30	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9
31	320,6	320,7	320,7	320,6	320,6	320,5	320,4	320,2	320,1	320,0	320,0	319,9

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,1	320,2	320,2	320,3	320,2	320,1	320,1	319,9	319,8	319,6	319,6	319,5
2	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,8	18,6	18,5	18,3	18,1	17,9	17,9
3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9
4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2
5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3
6	19,0	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4
7	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4
8	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8
9	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6
10	17,9	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,6	17,5
11	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3
12	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,7	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4
13	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2
14	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5
15	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2
16	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,0	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3
17	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,4
18	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,6
19	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9
20	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,9	18,9
21	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,4
22	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0
23	19,6	19,7	19,6	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1
24	18,7	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
25	17,7	17,9	18,3	18,5	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9
26	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4
27	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2
28	17,9	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,1	18,2	18,3	18,2	18,3
29	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
30	318,6	318,7	318,6	318,6	318,6	318,6	318,4	318,3	318,2	318,2	318,1	318,1

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,8	317,7	317,5	317,3	317,1	316,9	316,7	316,6	316,5
2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
3	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5
4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3
5	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,3	17,1	16,8	16,7	16,6	16,6
6	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9	14,6	14,4	14,2
7	12,9	13,0	13,3	13,7	14,0	14,3	14,7	14,8	14,9	15,1	15,2	15,4
8	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1
9	16,8	16,7	16,4	16,2	16,0	15,9	15,7	15,4	15,2	15,1	15,8	16,1
10	16,7	16,8	16,8	17,0	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6
11	16,6	16,6	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,1
12	16,4	16,6	16,8	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,2	17,3	17,3	17,4
13	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7
14	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1
15	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0
16	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,7
17	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,5	18,6
18	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7
19	19,4	19,3	19,2	19,1	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1
20	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2
21	15,7	15,6	15,7	15,6	15,4	15,3	15,1	15,2	15,0	15,0	15,1	15,2
22	17,2	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,4	18,3	18,5	18,5	18,6	18,6
23	19,2	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5
24	18,3	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	17,7	17,5	17,3	17,2	17,4	17,2
25	16,2	16,1	15,9	15,8	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,7	15,8
26	17,5	17,8	17,9	17,9	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
27	18,1	18,0	17,8	17,7	17,5	17,2	16,9	16,7	16,5	16,4	16,5	16,4
28	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,4
29	14,9	15,1	15,3	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9
30	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3
31	316,5	316,7	316,7	316,8	316,9	317,0	317,0	317,2	317,3	317,4	317,5	317,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,4	318,6	318,7	318,7	318,8	318,8	318,8	318,9	318,9	318,9	318,8	318,8
2	18,1	18,2	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5
3	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9
4	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3
5	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4
6	18,3	18,4	18,7	18,8	18,7	18,7	18,4	18,2	18,4	18,4	18,5	18,5
7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
8	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6
9	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
10	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7
11	17,6	17,7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6
12	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0
13	18,3	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	18,1	18,0	18,0
14	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6
15	18,3	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0
16	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,3	19,3
17	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5
18	17,7	17,7	17,6	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5
19	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8	14,6	14,3	14,2	14,8	15,0	15,4
20	15,6	15,7	15,7	15,6	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,6	15,6
21	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
22	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
23	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4
24	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	17,8	17,8	17,7	17,6
25	17,2	17,2	17,2	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,2	15,9	15,7	15,7
26	14,3	14,3	14,3	14,4	14,6	14,8	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,4
27	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5
28	15,3	15,8	15,3	15,5	15,4	15,3	15,4	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9
29	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3
30	17,2	17,3	17,3	17,3	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,7
31	316,7	316,7	316,7	316,7	316,6	316,5	316,4	316,2	316,1	316,1	316,0	316,0

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,2	317,3	317,4	317,5	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4
2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5
3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,3	19,3	19,1	19,2	19,1	19,1	19,1
4	19,2	19,2	19,2	19,1	18,9	18,8	18,6	18,4	18,3	18,1	18,0	18,0
5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,0	16,9	16,8	16,8
6	17,5	17,6	17,7	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5
7	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1
8	18,0	18,2	18,3	18,3	18,2	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,8	17,8
9	18,6	18,6	18,7	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4
10	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0
11	20,0	20,1	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4
12	20,5	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,0	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6
13	19,6	19,6	19,6	19,6	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,6
14	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,5	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1
15	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7
16	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7
17	18,6	18,5	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,2
18	18,0	18,3	18,4	18,6	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0
19	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0
20	20,4	20,4	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7
21	19,6	19,7	19,7	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2
22	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5
23	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0
24	18,2	18,4	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2
25	20,2	20,3	20,6	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1	21,2
26	21,6	21,7	21,8	21,8	21,7	21,5	21,3	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0
27	20,7	20,7	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0
28	20,0	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	19,9	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7
29	19,4	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,7
30	317,7	317,8	317,7	317,6	317,4	317,3	317,1	317,0	316,9	316,8	316,6	316,7

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,5	317,7	317,7	317,8	317,8	317,8	317,7	317,7	317,7	317,8	317,8
2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,4
3	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
4	19,7	19,7	19,8	19,8	19,7	19,6	19,4	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0
5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0	17,7	17,6	17,5	17,3	17,3	17,3
6	18,7	19,0	19,1	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4
7	17,8	17,6	17,3	17,2	16,9	16,7	16,5	16,5	16,5	16,3	16,2	16,2
8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,1	15,1	15,0	15,1
9	16,4	16,4	16,4	16,3	16,0	15,8	15,8	15,9	15,9	16,1	16,4	16,4
10	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	16,9	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0
11	15,3	15,3	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	15,1	15,4	15,5	15,5	15,6
12	16,9	17,2	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	18,0	18,1	18,4	18,8	19,0
13	20,5	20,6	20,7	20,7	20,9	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,1	21,2
14	21,5	21,6	21,5	21,4	21,4	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8	20,9	20,9
15	20,4	20,1	20,1	20,2	20,1	19,9	19,7	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2
16	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6
17	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1
18	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,2	15,9	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2
19	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,8	14,7	14,8	14,8	15,0	15,1
20	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,7	14,8	15,0	15,1
21	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9	16,0	15,9	16,0	16,2
22	17,0	17,3	17,4	17,6	17,6	17,5	17,3	17,3	17,3	17,5	17,6	17,8
23	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1
24	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8
25	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8
26	17,0	17,0	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7
27	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3
28	18,0	18,0	18,1	18,0	17,9	17,6	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1
29	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8	17,1	17,3
30	19,5	19,9	20,1	20,2	20,4	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	21,0
31	321,2	321,2	321,3	321,3	321,2	321,2	321,1	321,0	321,0	321,0	321,0	321,1

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1.	320,4	320,5	320,5	320,5	320,4	320,4	320,3	320,2	320,2	320,2	320,2	320,3
2	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4	19,4
3	19,1	19,3	19,4	19,5	19,6	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6
4	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,2	18,0	18,1	18,1
5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,4	17,1
6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	17,1
7	18,0	18,1	18,1	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9
8	18,0	18,2	18,3	18,5	18,6	18,6	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9
9	19,0	19,2	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	20,1	20,2	20,4	20,7
10	21,6	21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3
11	21,2	21,4	21,3	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2
12	20,4	20,5	20,5	20,4	20,2	19,9	19,7	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2
13	16,5	16,3	16,1	16,0	15,6	15,3	14,9	14,5	14,3	14,1	13,9	13,8
14	11,9	11,8	11,2	11,1	11,0	10,8	10,6	10,6	10,6	10,7	10,8	10,9
15	12,4	12,7	13,0	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0	14,0	13,9
16	13,1	13,1	12,8	12,6	12,4	12,1	11,9	11,8	11,7	11,5	11,4	11,4
17	11,5	11,6	11,7	11,8	11,8	11,7	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,3
18	14,2	14,2	14,2	14,0	13,9	13,8	13,7	13,4	13,3	13,2	13,0	13,1
19	12,0	12,1	12,2	12,3	12,7	12,8	12,9	12,9	12,9	13,1	13,3	13,6
20	15,9	16,1	16,4	16,7	16,9	16,9	17,0	16,9	17,2	17,3	17,6	17,9
21	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3
22	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2
23	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8
24	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,5	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3
25	16,8	16,5	16,5	16,7	16,5	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,7	15,5
26	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,2	15,0	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5
27	12,6	12,3	12,0	11,8	11,5	11,1	10,9	10,4	10,5	10,2	10,1	10,1
28	10,3	10,6	10,8	11,1	11,1	11,3	11,4	11,6	11,8	12,0	12,1	12,4
29	13,2	13,1	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2
30	312,7	312,9	313,0	313,2	313,2	313,1	313,0	313,0	313,0	313,1	313,1	313,2

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.								Abends.			
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,0	314,2	314,4	314,6	314,7	314,7	314,9	315,0	315,1	315,4	315,6	315,8
2	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,3	16,4	16,6	16,7	16,9
3	18,3	18,5	18,6	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,3	19,3	19,4
4	19,7	19,7	19,7	19,8	19,7	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8
5	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,9	17,9	17,9
6	17,9	18,0	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
7	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,1	18,1
8	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
9	19,6	19,7	19,7	19,8	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
10	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4
11	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9
12	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,5	19,3	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9
13	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,8	17,7	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6
14	17,7	17,8	18,0	18,1	18,1	18,0	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2
15	18,8	18,9	19,1	19,2	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3
16	20,5	20,7	20,7	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3
17	21,2	21,2	21,2	21,2	21,0	20,8	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2
18	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	18,8	18,8
19	18,7	18,5	18,5	18,5	18,0	18,0	17,7	17,4	17,3	17,1	17,1	17,3
20	14,6	14,6	14,7	14,8	14,6	14,5	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	15,0
21	17,8	18,1	18,3	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,9	19,0	19,0	19,1
22	18,0	18,0	17,8	17,7	17,7	17,5	17,2	17,0	17,0	17,0	17,1	17,3
23	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,3	17,9	17,5	17,2	17,0	16,8	16,5
24	15,8	15,8	15,9	16,0	15,9	15,7	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,3
25	16,9	17,1	17,4	17,6	17,6	17,5	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4
26	15,6	15,8	16,0	16,1	16,0	16,0	15,8	15,6	15,5	15,3	15,1	14,7
27	12,6	12,6	12,6	12,7	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,8	11,6	11,3
28	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	11,9	11,8	11,8	11,9	12,0	12,0	12,2
29	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	14,9	14,9	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9
30	18,4	18,6	18,8	19,0	19,0	19,0	18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	19,0
31	319,3	319,5	319,6	319,8	319,8	319,7	319,7	319,7	319,8	319,8	319,9	320,0

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,4	1,3	1,4	1,6	1,5	1,8	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	2,3
2	1,6	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8	2,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,4
3	2,3	1,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
4	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,0	1,2	1,7	2,1	2,2	2,0	1,9
5	1,4	1,2	1,4	1,9	1,3	1,7	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
6	1,2	1,4	1,2	1,5	1,6	1,5	1,9	1,9	1,6	1,9	1,8	1,7
7	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,1
8	1,4	1,8	1,9	1,8	1,6	1,8	1,4	1,4	1,7	1,6	1,7	1,4
9	1,1	1,2	1,3	1,7	1,5	1,8	1,3	1,6	1,6	1,7	1,6	1,7
10	1,5	1,8	1,6	1,7	1,8	1,8	1,0	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5
11	1,2	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,9	1,7	1,8	1,5
12	1,5	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,3	1,4	1,5	1,6	1,5	1,6
13	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,9	1,8	1,7	1,5
14	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,6	1,3	1,6	1,8	1,6	1,9	1,8
15	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	1,6	1,9	2,3	2,4	2,2	2,1	2,0
16	1,8	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,5	1,6	2,0	1,5	1,7	1,4
17	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,5	1,9	1,9	1,5	1,6
18	1,7	1,6	1,7	1,9	1,5	1,6	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1
19	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9	1,9	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,2
20	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,5	1,5
21	1,7	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	1,3	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
22	1,1	1,4	1,6	1,8	1,2	1,3	1,6	1,4	1,6	1,7	1,8	2,3
23	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,5	1,9	1,8	1,6	1,2
24	1,7	1,9	2,8	1,9	2,0	1,5	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2
25	1,6	1,5	1,7	1,5	1,4	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,4	1,3
26	1,1	1,2	1,1	1,4	1,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,1
27	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,2	1,3	1,6	1,4	1,2
28	1,0	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,6	1,7	1,6
29	1,1	1,3	1,1	1,3	1,2	1,2						
30	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,2						
31	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9						

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,2	1,5	1,6	1,7	1,3	1,4	2,6	2,7	2,6	3,0	2,8	2,6
2	1,4	1,7	1,8	1,6	1,6	1,8	2,5	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2
3	1,5	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	2,6	2,5	2,7	3,0	3,1	2,7
4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,3
5	1,8	1,7	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0	1,8	1,6	1,8	1,8
6	1,8	1,4	1,9	2,2	2,3	1,8	2,0	2,1	2,6	2,3	2,2	2,1
7	1,6	1,8	1,9	1,5	1,6	1,4	2,3	2,4	2,3	2,8	2,3	2,5
8	1,6	1,4	2,1	2,1	2,0	2,0	2,6	3,1	3,0	3,8	3,3	3,4
9	1,8	1,5	1,9	1,6	2,0	1,2	2,8	3,1	3,0	3,3	3,1	2,9
10	1,5	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7	2,7	3,0	3,2	2,8	2,9	2,9
11	1,3	1,5	1,6	1,4	1,3	1,6	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
12	1,5	1,7	2,0	2,0	1,9	1,6	2,2	2,0	1,5	2,0	1,8	2,0
13	1,5	1,9	1,8	1,6	1,6	1,3	1,8	2,0	2,1	2,0	2,2	2,0
14	1,9	2,5	2,4	2,4	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,2	2,1
15	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,4	2,5	2,1
16	1,9	2,0	2,0	1,8	1,8	1,9	2,5	2,3	2,6	2,3	2,6	2,9
17	2,6	2,2	2,5	2,2	2,2	2,4	3,2	4,0	3,3	3,3	2,7	3,0
18	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,2	3,5	3,7	4,0	4,0	4,0	3,6
19	2,0	2,2	2,5	2,5	2,6	2,3	3,2	3,7	3,5	3,3	3,5	3,5
20	1,9	2,0	1,8	2,0	1,5	1,8	3,2	3,2	3,9	2,9	4,0	3,9
21	2,5	1,5	1,7	1,6	1,5	1,9	4,1	4,3	4,4	3,6	3,8	3,9
22	1,6	1,8	1,9	2,3	2,2	2,5	3,8	3,6	3,9	3,1	3,1	3,4
23	2,6	2,8	2,7	2,9	2,8	2,6	3,5	2,7	2,7	2,6	2,4	2,2
24	2,1	2,8	3,0	3,4	3,1	3,2	3,2	3,0	3,2	3,0	2,7	3,3
25	2,5	2,4	2,7	2,5	2,5	2,2	3,0	3,2	3,0	3,3	3,0	3,4
26	2,0	1,7	1,8	1,6	1,5	1,7	3,3	2,9	3,0	2,8	2,4	2,7
27	1,7	1,9	1,7	1,8	1,8	1,9	2,9	2,1	2,8	2,9	2,7	2,7
28	2,0	2,1	2,0	2,2	2,2	2,0	2,9	3,1	3,2	3,0	2,6	2,6
29	2,0	2,2	2,5	2,0	2,7	2,4	3,8	3,7	4,0	3,9	3,0	3,7
30	2,3	2,6	2,5	2,2	2,5	3,0	4,0	3,6	4,1	3,7	4,0	3,8
31	2,7	2,6	2,6	2,9	2,6	2,9						

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,7	3,1	2,7	2,5	2,8	2,6	4,3	5,2	5,4	4,5	4,2	4,9
2	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	3,0	4,9	4,9	4,5	4,7	5,0	4,5
3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,1	5,6	6,0	6,0	5,4	4,8	6,0
4	2,9	2,3	2,9	2,6	2,5	2,8	6,1	6,6	5,8	5,5	5,6	6,6
5	3,6	2,9	3,1	3,3	3,3	3,3	5,7	4,9	5,4	4,4	3,5	4,2
6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,1	3,4	4,1	4,7	5,0	4,7	3,9	4,4
7	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,1	4,5	4,8	4,5	5,0	5,1	5,1
8	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	4,8	5,0	4,9	5,0	4,9	4,2
9	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,7	5,4	4,9	4,5	4,8	4,9	4,7
10	2,2	2,3	2,5	2,4	3,0	2,9	5,3	5,3	5,5	5,7	5,7	4,5
11	3,0	2,9	3,2	2,4	2,3	2,7	5,1	5,3	5,2	5,5	5,3	5,5
12	2,9	3,0	2,8	3,1	3,1	3,2	5,4	5,2	5,1	5,0	4,6	4,4
13	3,0	3,1	3,0	3,2	3,4	3,3	5,8	5,6	5,3	5,4	5,1	5,1
14	2,6	3,1	2,4	3,1	3,5	3,3	6,5	6,6	5,8	5,9	5,1	6,1
15	3,6	3,7	4,0	4,4	4,8	4,2	6,8	6,3	5,9	5,0	5,1	5,8
16	4,0	4,5	4,0	3,7	3,3	3,4	6,0	5,6	5,4	5,2	5,1	5,4
17	3,7	3,8	3,8	4,2	3,4	3,4	5,6	6,4	5,8	5,0	5,3	5,1
18	4,4	4,3	4,5	4,4	4,1	4,3	6,0	6,1	5,9	5,8	6,7	7,0
19	4,5	4,4	4,1	4,5	4,0	4,0	6,1	5,6	5,8	5,9	5,7	5,6
20	3,0	2,7	2,6	2,7	2,5	3,0	4,7	4,9	4,5	4,0	5,2	4,8
21	3,6	3,3	3,4	3,2	3,2	3,4	4,9	4,9	5,2	4,9	5,4	4,3
22	4,3	4,3	4,2	4,3	4,1	4,8	4,5	4,5	4,0	4,5	4,4	4,3
23	5,3	5,8	4,1	4,2	3,9	4,3	4,9	4,6	4,5	4,7	4,9	4,5
24	3,7	4,1	3,4	3,8	3,4	3,5	5,1	4,9	5,1	5,0	4,4	4,1
25	3,1	3,4	3,5	3,5	3,2	3,2	3,6	3,7	3,6	3,2	3,5	3,2
26	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1	2,8	3,5	3,8	3,9	4,0	4,2	4,1
27	2,8	2,3	2,5	2,6	2,9	2,5	4,6	4,0	4,2	3,7	3,6	3,6
28	3,2	3,2	3,0	3,1	3,5	3,5	4,8	4,6	4,4	4,4	4,4	4,7
29	3,2	3,0	2,7	2,9	3,5	3,1	4,4	3,9	4,1	3,9	3,5	3,5
30	3,7	3,1	3,4	3,3	3,4	3,2	4,6	4,1	4,2	4,1	4,3	4,0
31	4,1	3,4	4,0	4,0	4,4	3,9						

Dunstdruck.

T.	Juli Morgens. 8h	10h	12h	Juli Abends. 2h	4h	6h	August Morgens. 8h	10h	12h	August Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,5	4,0	4,6	3,8	4,8	4,3	2,9	3,8	3,9	3,8	4,0	3,7
2	3,3	3,7	3,6	3,5	3,6	3,9	3,8	3,7	3,8	4,3	4,0	4,3
3	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8
4	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1	4,5	5,4	5,4	5,7	4,8	4,9	5,1
5	4,6	5,2	4,6	4,8	4,9	4,9	6,2	5,5	5,5	6,1	5,3	5,8
6	4,9	4,6	4,0	3,3	3,7	3,6	5,5	5,7	6,3	7,2	5,4	5,2
7	4,4	4,5	4,5	4,7	4,5	4,5	4,2	4,0	5,1	4,4	3,8	4,1
8	4,9	4,6	3,9	4,4	4,6	4,1	4,1	4,4	4,5	4,1	4,5	4,9
9	4,6	4,8	5,1	5,1	5,5	3,7	4,9	5,4	5,9	6,0	5,9	5,4
10	3,4	3,6	3,1	3,4	3,3	3,8	5,0	5,1	5,6	5,6	5,5	5,1
11	3,6	3,6	3,6	3,7	4,0	3,8	5,1	5,8	5,9	4,6	4,9	5,3
12	3,7	3,9	3,9	3,6	4,1	4,2	5,8	6,2	6,0	6,4	6,2	5,6
13	4,4	4,6	4,8	4,5	4,5	4,5	5,8	5,6	5,7	6,1	5,6	5,7
14	5,0	5,0	4,5	5,6	5,6	5,3	5,7	5,4	5,9	5,8	5,7	5,6
15	5,8	5,4	5,6	5,8	5,9	5,1	5,1	5,9	5,1	5,1	5,3	5,4
16	6,3	6,3	6,3	6,8	6,3	6,2	5,3	4,9	5,1	5,0	5,1	5,0
17	5,4	5,6	5,8	6,0	5,6	6,4	5,2	5,6	5,5	5,4	5,6	5,6
18	7,1	6,3	5,8	5,9	5,8	6,0	5,4	5,8	5,4	5,2	5,2	5,5
19	5,8	6,0	5,5	5,3	4,6	5,0	6,0	6,0	6,8	5,6	4,9	4,6
20	5,7	6,0	5,4	5,9	5,7	5,6	4,3	4,0	4,7	4,5	4,0	4,4
21	6,1	6,9	6,1	5,7	6,9	6,9	4,4	4,4	3,7	3,7	3,7	4,3
22	4,3	4,4	4,0	4,5	4,6	4,5	4,1	4,0	4,1	4,4	3,9	3,7
23	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0	3,9	4,1	4,2	4,5	5,1	4,9
24	5,4	5,8	4,8	5,9	5,4	5,5	4,2	4,7	5,2	5,2	5,1	5,2
25	5,9	6,0	5,6	5,7	5,0	4,9	4,5	4,9	5,1	5,0	5,0	4,6
26	4,5	4,6	4,9	5,1	4,6	4,8	4,2	4,0	4,0	3,9	3,8	3,6
27	4,3	4,8	5,2	5,3	5,5	6,0	3,3	3,5	3,3	3,1	3,5	3,7
28	5,3	5,4	5,0	5,1	5,3	5,2	4,0	3,6	4,0	4,1	3,9	3,8
29	4,2	4,3	4,5	4,1	4,2	4,5	3,4	3,3	3,1	3,4	3,1	3,0
30	4,0	3,7	3,8	3,4	3,4	3,3	3,8	3,8	3,4	3,4	3,5	3,9
31	3,8	3,9	4,0	4,0	3,8	3,8	4,3	4,3	4,3	4,0	4,3	4,8

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,3	4,4	4,3	4,1	4,1	3,8	5,0	4,9	4,9	4,5	4,8	4,7
2	3,9	4,0	3,9	4,3	4,1	4,2	3,2	2,9	3,3	3,3	3,4	3,9
3	4,2	4,6	5,2	4,4	4,8	5,0	3,4	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
4	5,3	5,6	6,0	5,5	5,7	6,1	3,4	4,1	4,4	4,5	4,9	4,3
5	5,6	6,1	5,5	6,4	6,6	6,2	4,0	4,7	4,5	5,0	5,1	5,1
6	5,0	5,1	5,1	5,4	5,3	4,6	3,4	3,4	3,1	3,2	3,5	3,5
7	4,6	4,4	4,9	4,9	4,6	4,5	3,5	3,7	3,7	4,3	3,5	4,0
8	4,2	4,3	4,6	4,6	4,3	4,3	3,8	4,5	4,6	4,5	4,7	4,0
9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,9	4,3	4,4	4,4	4,5	4,3	3,5
10	4,4	4,8	4,9	4,4	4,4	4,8	3,0	3,0	3,0	3,4	3,1	3,0
11	4,1	4,9	4,7	4,5	4,2	4,7	3,2	4,0	4,3	4,3	4,8	4,4
12	4,4	4,5	5,1	5,5	5,9	5,9	3,9	3,7	3,7	3,7	3,3	3,0
13	4,6	5,1	5,1	5,1	5,5	5,9	2,9	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0
14	5,5	5,9	5,9	6,0	5,8	5,9	2,6	3,0	3,0	3,3	3,4	3,3
15	5,0	5,3	5,9	5,1	4,7	5,0	2,9	2,9	3,2	3,5	3,4	3,0
16	4,6	4,9	5,0	4,9	4,8	4,9	2,5	3,9	4,0	4,1	4,8	4,1
17	4,4	4,7	5,4	5,4	5,1	5,2	2,6	3,5	4,0	4,0	4,1	3,5
18	5,3	5,2	5,4	5,3	5,5	5,3	2,4	3,0	3,2	3,6	3,8	3,5
19	5,2	5,2	5,5	5,8	5,7	5,1	3,0	3,6	3,2	3,3	3,3	3,1
20	5,1	6,0	6,3	5,7	5,9	6,0	3,3	3,4	3,4	3,3	3,3	3,5
21	5,6	5,9	5,1	5,9	5,6	5,8	2,8	3,4	4,1	3,9	3,8	3,4
22	4,4	4,9	5,1	5,3	5,1	5,2	3,0	3,3	3,5	3,9	3,7	3,2
23	5,1	5,3	5,4	5,6	5,7	5,6	3,5	3,7	3,9	3,9	4,0	3,7
24	4,9	5,0	4,6	5,1	5,0	4,4	3,5	4,0	3,8	3,9	3,9	3,5
25	4,5	5,0	4,9	5,2	5,3	5,0	3,5	3,5	3,7	3,8	3,8	3,6
26	4,5	5,1	4,9	4,9	4,9	4,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2
27	4,2	4,5	5,1	4,8	4,7	4,9	3,6	4,2	3,9	3,9	4,1	3,9
28	4,5	4,8	4,5	5,1	4,9	4,9	3,9	4,1	3,8	3,7	3,9	3,7
29	3,9	4,6	4,5	4,9	5,0	5,0	2,9	2,4	2,6	2,4	2,3	2,4
30	4,2	5,1	5,1	5,1	5,6	5,3	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9
31							1,8	1,9	1,9	1,7	1,9	1,9

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,9	1,5	1,7	1,9	1,9	1,8	2,0	2,5	2,3	2,6	2,6	2,7
2	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	2,4	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4
3	1,5	1,4	1,6	1,6	1,4	1,4	2,0	2,2	2,3	2,4	2,7	2,5
4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
6	1,6	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,1	1,8	1,9	2,0	2,0
7	1,8	2,0	2,0	1,7	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
8	2,5	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0
9	1,6	1,9	1,9	1,6	1,5	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	1,1	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2	2,2	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9
11	1,1	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,8	1,9	1,9	2,0	1,8	1,9
12	1,1	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9
13	1,0	1,2	1,5	1,3	1,3	1,2	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,9
14	1,6	1,8	2,0	2,0	1,9	2,0	1,7	1,7	1,9	1,9	1,8	1,7
15	1,9	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
16	1,5	1,6	1,8	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4
17	2,8	2,6	2,8	2,9	2,9	2,8	1,6	1,6	1,5	1,7	1,4	1,3
18	2,4	2,6	3,1	2,8	3,0	3,0	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,0
19	3,1	3,0	2,2	2,0	2,0	1,8	1,1	1,2	1,8	1,7	1,7	1,6
20	1,6	1,6	2,0	1,9	1,6	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21	1,6	1,8	1,9	1,9	1,5	1,5	2,1	2,1	2,3	2,4	2,2	2,1
22	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,7	2,0	2,3	2,8	3,0	2,9	2,9
23	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	2,1	2,3	2,3	2,2	2,3	2,1
24	1,5	1,6	1,9	1,7	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	2,6	2,0
25	2,4	2,4	2,0	1,9	1,7	1,6	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
26	1,5	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8	2,0	2,2	2,0	2,1	1,9
27	1,9	2,0	1,9	2,0	2,4	2,4	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2	2,0
28	2,5	2,6	2,9	3,0	2,9	2,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29	2,2	2,6	3,3	2,8	2,6	2,4	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
30	2,6	2,6	2,7	2,7	2,5	2,3	1,9	1,9	1,9	1,8	2,0	1,9
31							1,9	1,7	1,9	1,8	1,9	1,9

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O0	Stille	NO0.1	NW0	NW0	W0
2	S1	S1	SO1	SO1	O1	O1
3	NO2	NO1	NO1	NO1	NO2	NO2
4	O4	O4	O4	O4	O4	O2
5	O2	O1	O2	SO1.2	O0.1	Stille
6	S1	S1.2	NO1	NO1.2	NO1	W0.1
7	SW0	S0	Stille	N0	W0	W0
8	SW0	S1	Stille	Stille	Stille	Stille
9	SW0.1	S0	SO0	NO0.1	NO0.1	O0.1
10	SW1	Stille	Stille	SO0.1	NO0	O0.1
11	S0	Stille	N0	NW0	Stille	SW0
12	N1	W1.2	NW1	W1	N0.1	N0.1
13	W0	W0.1	W0.1	SW1	W1	NW0.1
14	NW0	S0	NW0	Stille	N0	Stille
15	W0.1	W1	NW1.2	NW0.1	N0.1	W1.2
16	W1.2	W1.2	W1.2	W3.4	W4	W4
17	W3	W3	NW3.4	NW1	NW1	N1
18	W1.2	W1	W2.3	W1	W1	W3.4
19	W3.4	W3.4	SW4	W4	W4	W4
20	W4	W4	W4	W4	W4	W4
21	W2	W4	W2	W1	W1	W1.2
22	W2.3	W2.3	W2.3	W2.3	W1.2	W0.1
23	W0.1	W1	W1.2	W1	W2	W3
24	W0	N1	N1	W0	W0.1	N1
25	O0.1	O1	NO3	O3	O1	O3
26	SO0.1	SO0	O1	NO0	N0.1	Stille
27	S1	NO1	O0	NO0	Stille	Stille
28	O0	NO0	O0	NO0	SW0	O0.1
29	Stille	O0	Stille	NO2	SO1.2	O2
30	Stille	S0.1	NO0	NO0.1	O0	S0.1
31	SW2	SW2	W4	W3.4	W3.4	W3.4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W4	W4	W4	W4	W4	W4
2	W4	W4	W2	W2	W1.2	W2
3	SW0.1	Stille	Stille	Stille	Stille	O1
4	S0.1	SW1	SW0.1	W1.2	Stille	S1
5	W1	SW1	W1	W1	W0	W0
6	NO0.1	NO0.1	NO2	NO3	NO2	NO1.2
7	O2.3	O3	O3.4	O4	O4	O4
8	NW0.1	W1	NW0.1	W0	NW0.1	O0.1
9	O0	NO0	NO0	NO0	NO0	NO0.1
10	S0	SO0.1	NO1	NO1	Stille	SO2
11	W0	Stille	NW0.1	Stille	Stille	W0.1
12	W0	Stille	Stille	NO0	Stille	Stille
13	SW0.1	Stille	NO1	O1	O0.1	O0.1
14	S1.2	Stille	Stille	O0.1	O0	Stille
15	SW2	W1	W0	NW0	NW0	NO
16	Stille	W1.2	W1	W1	W1	W1
17	NW1	O0.1	O0.1	NO1	NO.1	N1
18	O3	O3.4	O4	O4	O4	O2.3
19	S1	Stille	NO1.2	O1.2	O2	O1.2
20	S0.1	SW0	N1	NO1	NO.1	O1
21	O2	O2.3	O3	O3	NO3	O1.2
22	O1	O0	O0	O2	O1	O1
23	O0.1	NO1.2	NO1.2	NO3.4	NO3.4	O2
24	NO0	NO1	NO1.2	NO2.3	NO2	NO1.2
25	O1	NO2	NO2	NO3	NO4	NO3
26	SO0.1	NO1	NO1.2	NO1	NO1.2	NO2.3
27	SW0.1	Stille	NO0.1	NO0.1	NO0.1	Stille
28	O0.1	Stille	NO1	O2	O1	NO1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	2h	Abends. 4h	6h
1	NO1	NO1	NO2.3	W0	Stille	W0
2	OO.1	NO2	NO2	NO3	NO3	NO2.3
3	O2	O1.2	O1.2	O2	NO2	O1.2
4	O2.3	O2	O2	O1.2	O2	O0.1
5	Stille	Stille	W1	NO1	Stille	S1
6	W1	SW2	W3	W3	W4	W3.4
7	W2.3	W4	W3	W2	W4	W4
8	S2	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
9	W2	W4	W4	W4	W4	W4
10	SW4	W4	W4	W4	W4	W3.4
11	S1	N0	N2	NO3	NO3	NO2
12	N1	N1.2	N2	N2	N1.2	W1
13	W2.3	W2.3	W3	W2	W1	S1
14	W2	W3	W3	W3	W3.4	W1
15	SO1	S0	W0	W1	W1	NW1
16	NW0.1	W2	W2.3	N2.3	W2.3	W2.3
17	W3.4	W4	W3.4	W3	W3	W2
18	W1	W1	W1	NW0	N0	O0
19	S2	W0	W1	NW0	NW0	W0
20	O1	N2	NO2.3	NO0	N1	NO2
21	S1	N2	NO2.3	NO3	NO1.2	NO1
22	W1.2	W1	W1	W1.2	NW1	NW0.1
23	W1	W2	NW1.2	W2	W1.2	W1.2
24	SW1	SW0	W0	NW0	NW0	W0
25	W3.4	W3.4	W3	NW1	NW1	NW0.1
26	NW0.1	NW1	NW2.3	NW3	NW2.3	NW2
27	NW1	W3	NW4	NW4	NW3	NW1
28	O1	O1	O1.2	NO2	NO3	N3.4
29	Stille	NO1	NO0.1	N1	NO1	N1.2
30	SW0.1	Stille	W1.2	NW1	Stille	O0.1
31	SO.1	SW2	SW1	SW1	SW1.2	SO.1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W3.4	W2.3	W3	W2	SW2	SW2.3
2	NW3	N2	NW2	NW2	W1	N1
3	SW0.1	SW0.1	Stille	W3	W3	W3
4	W3	W3.4	W4	W4	W4	W4
5	O1	NO1	O1	O0	O2	NO2
6	N1	NW1	W1	NW3	NW1	NW1
7	Stille	SO0.1	SO0.1	SO1.2	SO2	SO2.3
8	Stille	W0.1	NW1	NO0.1	NO1.2	N1
9	O0	SO	NO0	NO0	NW0	N2
10	O1	O1	O2	O2	O2	O2
11	Stille	SW1	SW1	NW0.1	NO.1	NO.1
12	W2	W3.4	W4	NW2	NW2	NW1
13	NO.1	NO1	W0	N1	N1	N1
14	N1	O0.1	N1	NO.1	NO1.2	NO1.2
15	O1	O1.2	O1	NO1	NO2.3	NO2
16	SO1	O2	O2	O1.2	O1.2	O1
17	SW1	SW0.1	W0.1	W2	W2.3	W1.2
18	W2	W2	W1	SO0.1	Stille	W0
19	O1.2	O2	O2.3	O2.3	O2.3	O3
20	W1	NW1	NW1	NW0	Stille	Stille
21	SW1.2	W2	W1	NW2.3	N1.2	SW3
22	W1	NW0.1	N2	N1	N1.2	NO1.2
23	O1.2	O2.3	O2.3	O3	NO3	O2
24	SW2	W2	W2	W2	NW3	NW1
25	W3	W2.3	NW2	W2.3	W2	Stille
26	O2.3	O3.4	O3.4	O4	O3.4	O3
27	Stille	N1	O0.1	NO.1	NW0.1	Stille
28	W1	W1	W1	W1	NW2	NW1
29	Stille	O0.1	SO0.1	W1	W2.3	SW0
30	SO0	W0.1	Stille	W2	W0.1	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	SW1	NW0	O1	O0	NO1
2	W0.1	Stille	NW1.2	NW2.3	NW1.2	Stille
3	N1.2	N2	NW1.2	NW2	NW1.2	W2.3
4	W3	W3	W2	W2	W2	W1
5	SO	O0	NO1	N2	NO1	NO0
6	Stille	NO1	O2.3	NO2	NO3.4	NO2
7	NO1	N1	N1	N1	N3	N2
8	NO4	NO4	NO4	NO3	NO2	NO1
9	NO3	NO3	NO4	O4	O3.4	O1
10	W3	W2.3	W2.3	NW2	Stille	Stille
11	O0	NO0	NO.1	NO.1	NO1	NO0.1
12	W4	W4	W4	NW1	W1	O0
13	W2	W1.2	W1	W1	O1	N1
14	W2	W2	W2	NO.1	SW1	SO0
15	SW1	NW0	Stille	SW0.1	W0.1	NO1
16	SW1	SO1	N1	NW1.2	NW1	NW1
17	W1	W1	NW1	NW1	W0	W0
18	Stille	Stille	SO1	W1	NO1.2	NW1
19	W1	W0.1	W2	NW2	W2	W1
20	NW1	NW1	NW3	NW2	W1	NW1
21	SW0	Stille	O1.2	O1.2	O1.2	O2
22	SW1	W2	W3	W2.3	NW2	NW0.1
23	SW2	W4	W4	W4	W3	SW1
24	W2.3	W3	W0.1	W1	W1	W1
25	W1	NW1	NW1	W2	W3	W1
26	NW3	NW2.3	N3.4	N3.4	N3	NW2.3
27	NW0	N1	N1	NW1	NW1.2	NW0.1
28	W1	W2	W2	W1	NW0	W1
29	W2	W2.3	NW3	NW1.2	SO2	SW2.3
30	SW0	NW0.1	NW0.1	W1	W0	NW0.1
31	SW0	NW1	W1	N1	NW0.1	NW1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W0.1	W0	W0	W1	W0	NW0.
2	W1.2	NW1.2	W1.2	W3	W3	SW3
3	SW0	Stille	N0	NW0	NW1	NO0
4	SW0	S0	N0.1	NO0.1	NO0.1	O0
5	N0	NO2	NO2	O2	NO3	O1
6	O2	O2	O2.3	O3	O3	O2
7	O0	NO2	NO3	NO2	NO1.2	O2
8	SO1	O1	O2.3	NO3	NO3	NO2
9	O0	NO0	N0	N0	NO1	NO0
10	W2	NW1.2	N1	Stille	SO1.2	SW2.3
11	NW0.1	NO0	N0.1	N1	N0.1	SW1.2
12	Stille	NO0	N0	N0	Stille	NW0
13	SW1.2	N1	O0.1	NW1	NW1	NW0.1
14	NW1	N0.1	Stille	NO1.2	O2	N0.1
15	SO0.1	NO1	O1	NO2.3	NO2	NO2
16	O0	O0	NO1	N2	NO1	O0
17	W1	Stille	NO0	W0	N0	W0
18	SW1	SW1	O0.1	O1	NO1	Stille
19	W1	W1	W2	W2	W1.2	W2
20	W1.2	W2	W2.3	NW2.3	NW1	NW0.1
21	N0	N0	NW0	NO0	W0	NO4
22	NW1.2	NW2	NW2.3	N2.3	N1	W0.1
23	NW0	O0.1	Stille	N1	NO0.1	N1
24	NO0.1	N1	N1.2	N0.1	NO2	NW0.1
25	NW4	NW1	NW1	NW0	N1	W0
26	O1	O1	Stille	N1	SW0	Stille
27	O0.1	NO0	NO0	W1	N2	NW0
28	N0	N0.1	N2	N1	Stille	SO1
29	Stille	NW2	NW2	W2.3	W2	NW1
30	W1	W2	W1	NW2	NW1	NW1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1.2	NW2.3	NW2.3	NW3	W2.3	W2
2	NW0	NO0	NO.1	NO.1	NO.1	Stille
3	NO0	NO	NW1	NW1	NW0	NW0
4	Stille	Stille	NO0	NO0.1	O0.1	SO1
5	SW0	SW1	Stille	SO0	SW1	SW1
6	SW0	O1	O2	O1.2	NO3	O3
7	W3	W2	W3	W2	W1	W1
8	S1.2	W0.1	W0.1	W0.1	S0.1	S1
9	SO3	O3	O3	O3	Stille	W3.4
10	W4	W4	W4	W4	W4	W3
11	W3	W3	W4	W4	W2	W4
12	W4	W4	W4	W4	W4	W3.4
13	W2	NW2.3	NW1.2	W2	NW1.2	W0.1
14	SW1	NW0	W0	Stille	NW0	O0
15	O0.1	O0.1	NO1	NO1	N1.2	NO2
16	Stille	NO0.1	NO.1	SW0.1	N1	SW3
17	W1	W1	W1	NW0	W1	W0
18	Stille	W1	W1.2	W1.2	W1.2	NW1
19	O1.2	O2	O3	O2	O2	O1.2
20	NW1.2	W1.2	NW1.2	N1	O3.4	O1.2
21	Stille	Stille	Stille	W3	W2	W2.3
22	W3	W3	W1.2	W2	W3	W1.2
23	O0.1	NO0.1	N1.2	N1.2	O0	Stille
24	SW1	SO	W0	W1	W2	W1
25	SW2.3	SW2	W4	W3.4	W4	W3
26	W2	W3	W3.4	SW3.4	W2.3	W2
27	O1.2	O1.2	O2	O2.3	NO1	SO0
28	W0	W0	W2	SW2	SW1	SW0
29	NW2.3	N2	N1.2	NO.1	NO.1	NW1
30	NW0.1	NW1.2	NW1	NW2	W3	NW2.3
31	W2	W2	W2	W4	W2	W1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W2	W2	W1	W1	NW0
2	W0	W2.3	W2	W2	W1	W1
3	Stille	Stille	N1	NW1	NO1	NO0.1
4	Stille	W1	W0.1	NW1	NO	NO
5	O0.1	O0	Stille	SW0	Stille	NO0.1
6	NW1	W0.1	SW1	SW2	SW1	SW0
7	NW1	NW1	NW1	NO1.2	N1.2	N1
8	N1.2	N2	NO2.3	NO2	NO1.2	Stille
9	W0	W1	Stille	O1	O0.1	O1
10	NO1	O1.2	O1.2	O2	O2.3	O1.2
11	SO0	NO0	N1	NO3	NO2	NO1
12	SW0	O0	Stille	Stille	SO1.2	S2
13	W1.2	W2.3	W2.3	W1.2	W0.1	Stille
14	Stille	O0	Stille	NO	NO	O0
15	W1	W2	W2.3	W2.3	W2.3	W2
16	NW0.1	NW0.1	NO.1	N1	N1	NO.1
17	Stille	O1	NO0.1	NO1	NO1.2	NO1
18	SO1	SO0	O0	N1	NO1	NO1
19	NO	NW0.1	NO.1	NO	W4	W3.4
20	W1.2	W3	NW2	W2	W3	W2
21	W1	W2.3	NW1	NW1.3	NW1	NW0
22	NW0	NW1	W1	W0.1	W2.3	W1
23	W1.2	W1	W0	NW0.1	Stille	NW0
24	W0.1	W1	N1	N1	NW1	NO.1
25	W1	W1	W2	W1	W1	W1
26	W2	W3.4	NW2.3	NW3	W3	W2.3
27	W1.2	W2.3	W3	NW3	W2.3	W2.3
28	W1.2	SW1	SW4	SW1	W1	SW1
29	NW1	W1.2	NW1.2	W1	W0.1	NW0.1
30	SW1	W1.2	W2.3	W2	NW1	NW0.1
31	W0.1	NW1	W2.3	W1	NW1	NW0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW0	SW1	Stille	SW1	SW0	NW0
2	SO.1	Stille	SW0.1	W0.1	NO.1	Stille
3	SW0.1	Stille	W1	W2	W1	W1
4	SW0	W1	W1	W0	NO	NO0
5	SW1	W1	NW2.3	Stille	S1	SW1.2
6	SW1	SW1	SW0.1	SW0.1	SW1	W1
7	N1	O0.1	Stille	W1	N1	W0
8	SW1	SW1	SW1	NW1	NW0	W0
9	W0	W1	W1	W1	W2	Stille
10	Stille	N2	NO2.3	O2.3	O2.3	O1.2
11	Stille	NO0.1	NO0.1	NO1.2	NO2	NO1.2
12	O1	O2.3	O2.3	O3	O3	O2
13	SO0	W0	O0.1	O1	O2	O1
14	W1.2	W1	W1	NW1	NW1	SO.1
15	NW0.1	W0.1	NO.1	N1	N1	Stille
16	Stille	Stille	NO0	NW0	NO0	NO0
17	SO1.2	O2.3	O2	SO2	O2	O1.2
18	W1	W1.2	W1	W0.1	Stille	SO
19	Stille	NO.1	NO.1	NO.1	NO.1	NO
20	SW0	Stille	W0	NO0	NO	NO
21	SW2	SW1.2	N1	Stille	SW1	NO1
22	SO1.2	O1.2	O1.2	O3	O3	O0.1
23	Stille	O0.1	NO0	NO1	NO	NO
24	NW2.3	W1.2	NW2	W2	W1	W1.2
25	NO	NO	O2	N1.2	NO.1	NO
26	NO2	O1	O2	NO1	NO2.3	NO1
27	W0	NO	NW0.1	NW0.1	NO	NO
28	S1	W1	W1	W1	Stille	NO1
29	O0.1	N1	O2	NO2.3	O2	O0.1
30	SO0	SO0	NO0	NW1	NO	NO

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W2	W0.1	W2	Stille	SW0.1
2	W1.2	NW1	W1	W1	NW1	Stille
3	N0	N0.1	N0.1	N0	N0	Stille
4	Stille	O1	O0	O0	NO0	NO0
5	SO0	W0.1	NW1	N0	N0.1	Stille
6	W2	NW2	NW1.2	NW2.3	W1	NW0
7	O1	O1	O1	NW1	SW0	SW0
8	SW1	S1.2	S1.2	W2.3	W1	SW2
9	N0.1	Stille	O2	N0.1	W0.1	W1.2
10	Stille	NO1.2	O1.2	O2.3	O2	O1.2
11	O0.1	O0	O0.1	S1	NW1	W0
12	W0.1	W1	W0	W1	NW4	NW1
13	W0	W1	W1	W0.1	W0.1	W1
14	S0	N1	N1.2	O1	O1	NO1
15	SO1	Stille	SO0	O0	NO0	Stille
16	S0	Stille	N0.1	NO1	NO1	O1
17	W1	Stille	W0.1	NO1	N2	N1
18	Stille	N0	N0.1	NO2	NO2	NO1
19	SO1	NO1	NO0	NO2	NO1	NO1
20	O1	O2	NO1	NW0.1	NW0.1	Stille
21	W0	N0.1	N0.1	NO1	NO1	NO1.2
22	SW0	O0	NO1	NO1	SO1	SW0.1
23	Stille	O1	O1	O2	O1.2	O1
24	Stille	SW0	Stille	Stille	Stille	Stille
25	NO0.1	NO1	NO1	NO2	NO2	NO1
26	O3.4	O4	O4	O2	O1	N0.1
27	W0	SW1	SW0.1	NW0	Stille	W0
28	W1	W2	W2	W2	W2	Stille
29	W4	NW2.3	W1	W2.3	W2	W2.3
30	N1	NW2	NW2	N1	N1	N1
31	NO2	NO3.4	O3.4	O4	O2.3	O3.

Windrichtung und Stärke.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	O2.3	O4	O4	O4	NO2	O1.2
2	O1	O3.4	NO3	NO3	O2	O1
3	O1.2	NO2	O2	NO1.2	O0.1	NO1
4	NO2	NO2	NO3	NO1.2	NO2.3	NO1
5	W0.1	W0.1	W1.2	SW1.2	W1.2	W2
6	W2	W2	W2	W1.2	W0.1	W1
7	W1	NW1	SW0	Stille	Stille	NW0
8	W0	N1	Stille	NW0.1	NW1	NW0
9	Stille	O0	O0.1	O1.2	NO1	NO1
10	SW0.1	Stille	NO	O0.1	O0	Stille
11	S0	N1	NO0	NO1	NO1	NO0
12	W0	NO0	NO1	N1	O0.1	Stille
13	Stille	NO	N1	Stille	Stille	NW0
14	NO1.2	O1	NO1.2	NO1	NO1.2	NO1
15	NO4	NO4	NO2	NO3	NO3	O3
16	NO2.3	O3	O2.3	NO2.3	O2	O1.2
17	SW1	SW1	SW3.4	SW4	W4	W3.4
18	O0	O0	Stille	O0	O0	SW2
19	W2	W2	NW3	NW1	NW1	NW0.1
20	NW0,1	NW1	NW0.1	W0.1	Stille	SW0.1
21	O0,1	O1,2	O1,2	O1	O1,2	O1,2
22	O1,2	O1	O1,2	NO2	NO2	NO2
23	NW0	O0,1	NO1	O0,1	O0,1	O0,1
24	SW0.1	SO1	O0	Stille	Stille	S0
25	S0	N0	SO0	NO0	SO0	NW1.2
26	Stille	O0	O0,1	O1	O1	O1
27	NO,1	O0,1	NO1	S1	S2,3	S2
28	SO1	S1	SW1	W3.4	W1	SW1
29	S1	SO1	SO0	O0	NO0	O1
30	W1.2	SW2	W1.2	SW1.2	W1	S1

Windrichtung und Stärke.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	S0.1	Stille	W0.1	Stille	W1	W1
2	W1	SW2	W1	W1	W0	W0.1
3	SW1	W1.2	W1.2	W0	W0.1	W0.1
4	NW0.1	NW0	N0.1	N1	N1	NO1
5	W0.1	W2	W2	W2	W2	W1
6	O0	N1	O1	O1	NO1	NO2
7	N1	NO1.2	NO1.2	NO1.2	NO0.1	NO1.2
8	Stille	Stille	Stille	NO0.1	NO0.1	NO1
9	NO1	NO1.2	O1.2	NO1.2	O1	O1.2
10	SO0	O0	Stille	Stille	SW0	SW0
11	Stille	Stille	W0.1	SW1	SW1	W0.1
12	SO1	SO0	Stille	Stille	O1	O0
13	SO0.1	S1	S0.1	SO0.1	N1	O0.1
14	NO0	Stille	Stille	O0	O0	O0
15	N0.1	N2	O1	O2	O2	O2
16	NO1	O1.2	O2	O1.2	O2	O2.3
17	O3	O3	O3	O1	O1	O1
18	SW0.1	Stille	Stille	SO1.2	O1	O1
19	Stille	O1	Stille	SO1	O0	W1
20	W0.1	SW0.1	SW0.1	W0.1	W1	W1
21	W2	W1	W1	W1	W0	SW0.1
22	SW1	SW2	SW1	SW2	SW3	SW3.4
23	W0.1	S1	SO0.1	SO1	S1	S1.2
24	SW1	S1.2	S0	SO1	SO1	S2
25	SW1	W2	W2	W3	W2	W2
26	W2	SW1	SW3	W3	W3	S2
27	W4	W4	W4	W4	W3.4	W4
28	W4	W4	W4	W4	W4	W4
29	W1	W0	W0	W0	W0	W0
30	W0.1	Stille	SW0.1	W2	W1.2	W2
31	SW0.1	SW0	Stille	N0.1	NO0	Stille

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	3	2	1	1	1
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4NO	4
4	4	4	4	4	4	1
5	3	3SO	2	1	3-4	1
6	3-4	4	4	4	3-4	4
7	3	0	0	0	0	0
8	4	3	4	3-4	1-2	0
9	1	1	0	0	0	0
10	3-4	4	4	4	4	1
11	0	0	0	0	0	0
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4W	4	4	4	4	4
15	3-4	0-1	0-1	0-1	0-1	4
16	4	4	4	4	4	4
17	3-4N	4	4	4	4N	4N
18	4W	4W	2	2W	4W	4
19	4	4	4	4	4	4
20	4NW	4W	1	1	0-1	4W
21	4W	4W	4	4	4W	4
22	4	4	4	4	4	3N
23	4	2W	0-1	0-1	3NO	4NO
24	4	2-3N	3-4N	4N	4	4N
25	4	4	4	3-4O	4O	4O
26	0	0	0	0	0	0
27	0	2-3	1	0-1	0	0
28	0	0	0	0	0	0
29	4	4	0	0	0	0
30	4	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	4	4	4	4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4W	4W	4W	3-4W	4W
2	4	4W	4W	1	1-2	0
3	4	4	4	4	4	4
4	3-4	4	4	2	3	3
5	4	4	4	4	4	4
6	1	0	0	0-1	0	0
7	3-4O	0-1O	0	0	0	0
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	0	0	0	0	0
11	2	2	1	1-2	1	1
12	4	0	0	0	0	0
13	3	0	0	0	0	0
14	0	0-1	1	0-1	1	4
15	4W	4	4	4	4	4
16	4	4	1W	0-1	0-1	1
17	4	4	4	4	4	4
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	4	1	3-4	3-4W	4SW	3SW
21	4	4	4	4	4	4
22	0	0	0	0	0	0
23	0-1	0-1	1-2	1	1	0-1
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0-1	1-2	3-4	4	4
26	0	0	0	0	0	0
27	2	2-3	1	0	0	0-1
28	2	2	1-2	1	0-1	0

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	3-4	4O	4	4	4	4
2	4	1-2	1-2	3	3-4	1-2
3	4	4	4	4	4	4
4	4O	2	2-3	3	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4SW	4	4	4
7	3-4	4	4	4	4	0-1
8	4	4W	4W	4W	4	4
9	3-4W	4	4	4	3W	0-1
10	2	2-3W	4W	1-2W	2W	0-1
11	4	3-4S	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4W	4W	3-4W	0-1W	1	1-2
14	4	4	4	4	4	4
15	4S	4SW	4W	4W	4W	4W
16	4	4	3-4W	3W	2W	3N
17	4	4	4	4	4	4
18	4W	4W	3-4W	3-4W	4W	4W
19	0-1	1-2	0-1	3W	4W	4W
20	0-1	0-1	0-1	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	1-2	2	1-2	1	3N	4N
23	2-3O	2	3-4	4	0-1	1-2
24	0	0	0	0	0	0
25	3W	4W	4W	4	4W	4W
26	0-1	0-1	1-2NW	2-3NW	3-4	2
27	1	1-2	3-4W	4W	3-4W	4W
28	0	1O	1-2O	0-1SO	0	0-1
29	0	0	0	0	0	0
30	0	1	2-3W	3-4W	4W	4
31	4SW	0-1	3W	1-2W	1-2W	1W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4W	4W	4W	4	4
2	4NW	4N	4NW	4W	4	4
3	4W	4W	4W	4W	4W	4W
4	4W	4W	3W	2-3W	2W	2W
5	0SW	0	0	0	2-3W	4W
6	4	4W	4W	4W	4	4
7	4	4	4O	4	4	4W
8	4W	4W	4NW	4W	4W	4
9	4O	4	4	4N	4NW	4
10	4	4	4O	3-4O	4O	4
11	4	4NW	4W	4W	4W	4NW
12	4W	4W	3-4W	4W	4	4
13	4	4W	3-4W	4W	3-4W	3-4W
14	4W	0-1	2W	1W	1W	0
15	0-1	0	0	1	0	0-1
16	0-1	0-1	2-3	1-2	1-2	3-4
17	4	3	4	3-4	4	4SW
18	4W	4W	4W	4W	4	4N
19	4O	4O	3-4O	3O	2-3O	0-1
20	4	4	1W	0-1	0-1	0-1
21	2	2W	3	2-3	3	3-4W
22	3-4	1	1-2	1N	1-2	1-2
23	0	0	0	0	3N	3
24	3NW	1	3NW	3-4W	3-4W	4NW
25	4	4	4	4W	4W	4W
26	4O	2-3O	0-1O	0-1	0-1	0-1
27	2-3W	1	0-1	1NW	1NW	0-1
28	0	0-1W	0-1W	1W	0-1	0
29	0	0	0	0	2-3	4
30	4	4	4S	4W	4W	2-3W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	8h
1	4W	4W	4SW	4O	4S	4SO
2	4W	4	4	4W	4W	4
3	4N	4W	4W	4W	4W	4W
4	1-2W	2W	2W	1-2W	1W	0-1
5	4S	3-4O	3S	2O	0-1	0
6	0-1	0-1	1-2	2-3	2-3	3-4
7	3	4	4O	4O	4	4N
8	4	4NO	4NO	4NO	4NO	4NO
9	4O	4O	4O	4O	4O	4O
10	4W	4W	4W	4W	4W	4W
11	0-1	1W	1W	1	1W	1-2W
12	4W	4W	3-4W	4W	3-4W	4W
13	4W	4W	4	4	4	4W
14	3-4W	3W	4W	3-4W	3-4W	1-2W
15	4	4	4W	3-4W	3	2
16	4SW	2W	3-4N	4	4NW	4NW
17	4W	4W	4W	4W	4W	4W
18	1	1-2	2-3	3	1-2	2-3
19	4	3-4	4W	4W	4W	4W
20	4W	4NW	4NW	3-4NW	4NW	4NW
21	0	1W	0-1	0	0	0
22	0-1	1-2W	3W	3W	3-4W	4W
23	3SW	4W	4W	4SW	3-4W	3SW
24	4W	3-4W	4W	3-4W	4W	1-2W
25	4	4NW	4NW	4NW	4W	4W
26	4NW	4NW	4N	4N	4N	4
27	4W	3-4W	3NW	2-3W	2-3W	0-1
28	4W	4W	4W	4W	4	4W
29	4W	4W	4W	4W	4W	2-3W
30	1W	2-3W	4	4W	4W	3-4NW
31	2	1-2	2	2	3-4NW	3-4NW

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4NW	4W	4W	4W	4NW
2	1-2	1	1-2W	1-2W	1	3
3	0	0-1W	0-1NW	2-3NW	3N	3-4NW
4	1-2	1	1-2	2N	3N	2-3N
5	0	0	0-1SW	0-1	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0-1	0-1	0-1	0	0
9	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1
10	1	1	2W	2-3	4	4
11	1-2	2	1-2	2	3-4	4
12	0-1	0-1	1-2	2W	1-2W	1-2W
13	1	1	1	1-2W	3W	[illegible]
14	2	3W	2-3W	2	1	3-4W
15	0	0-1	1-2	1-2	2-3	2-3
16	4NO	4NO	3-4NO	3-4O	3NO	3O
17	1S	1	2S	2-3S	4SW	4SW
18	1	1	2	2-3	2-3	2-3
19	4	4NW	4W	3W	4W	4
20	2W	3-4W	4W	3-4W	2-3W	4W
21	4W	4SW	4W	4W	4N	4N
22	4	3-4O	4	4	4	4
23	4O	4O	4O	3-4O	4O	4O
24	0-1	2-3N	3-4N	2-3	2	3
25	4NW	4NW	4NW	4NW	4N	4W
26	4O	3-4O	4	4	4	4
27	0-1	4O	3SW	3O	2W	1-2W
28	4	4	4NW	4N	4NW	4W
29	3-4W	3-4W	3W	2-3W	1	1
30	3-4W	3-4W	3-4W	3-4W	3W	1-2W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	1-2	1	2-3	2W	2-3	2-3W
2	4W	4W	4W	4W	4W	4W
3	4	4	4	4NW	4N	4N
4	4	4W	4W	3W	4W	4N
5	4	4W	4W	3-4SW	1-2W	0-1
6	1-2W	2W	2SW	2SW	3SW	3SW
7	4W	4W	4W	4W	4W	4W
8	4	4SW	4	4	4	4SW
9	0-1	1SO	2SO	2-3	4	4W
10	2W	4W	4W	3-4W	2-3W	3-4W
11	4W	4W	4W	4W	4W	4W
12	4W	4W	4W	4W	4W	4W
13	4W	4W	4W	4W	4W	2W
14	4W	4NO	4N	4W	3-4NW	2-3O
15	0	1	1	1	2	3
16	3-4	2W	2-3W	3-4W	3W	4W
17	4W	4W	4W	4W	4W	4W
18	0-1	3-4W	1-2W	1-2W	1W	0-1W
19	0	1O	1O	0-1	0-1	0-1
20	1-2W	3W	2-3W	2-3O	2-3O	1-2O
21	0-1	1	1W	3-4S	4S	4SW
22	4W	4W	4W	4W	4W	4NW
23	0	3SO	3O	4	4	4
24	2W	2-3W	4W	4W	4W	4W
25	4	4	4W	4W	2W	4W
26	4	4W	3-4W	3-4W	3-4W	3-4W
27	1	1-2	0-1	1	2-3W	4
28	4W	4W	4W	4W	4	4W
29	4NW	4N	4N	4	4NW	4W
30	4NW	4NW	4NW	4W	3-4W	4W
31	4W	4W	4W	4W	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4W	4W	4W	3W
2	4	4W	4W	4W	4W	4W
3	2-3W	4W	4W	3-4W	2-3W	1-2W
4	2-3W	4W	3-4W	3W	1W	0-1NW
5	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1
6	4W	4W	4W	4SW	4SW	4SW
7	4W	3-4NW	4NW	4N	3-4N	4N
8	3	4NO	4	4	4	4
9	4W	4	4	4	3-4O	3-4O
10	4	4O	2-3O	3O	2O	2-3O
11	4	3-4S	3N	2	1-2	1
12	0	0	1	1-2	1-2W	2-3
13	1-2N	1	2	3	4	3-4
14	0-1	0	1O	1-2O	1	0-1
15	3-4S	4	4W	4W	4	4W
16	3-4W	4W	3-4W	2W	1-2SW	2SW
17	0	0	0-1	1-2W	1-2W	0-1
18	0	0	0-1O	0-1	0-1	0
19	3-4W	1-2	2	3	4W	4W
20	1W	3W	4W	4W	4W	4W
21	4W	4W	4W	4W	3W	3-4W
22	4	4	4	4	4	4SW
23	4W	4	4	4	4	4W
24	3-4W	3-4W	4W	4W	3W	3W
25	4W	4W	4W	4W	3-4W	4W
26	4	4W	4NW	4NW	4NW	4NW
27	4W	4W	3W	3W	3-4W	3-4W
28	4W	4W	4W	4W	4W	4W
29	1W	3W	4W	4W	3-4W	3W
30	1	1-2W	3W	2W	1-2W	0-1
31	4W	3-4W	4W	3-4W	3W	4

Bewölkung und Wolkenzug.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	3-4W
2	0-1	0	0-1	1	1	1
3	0-1	1	2W	3-4W	4	4W
4	3-4W	2W	3W	2W	0-1	0-1
5	2-3	2-3	3W	4	3-4	4
6	4	4W	4	4W	4W	4W
7	4O	4	4W	4W	4NW	4NW
8	4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	4W	4W	3-4W	3-4W	3-4W	4W
10	0	4O	2O	1-2O	0-1	0
11	0-1	0-1	1	1	1	0
12	4	3-4O	0-1	0-1	0-1	0
13	0	0	0O	0-1	0-1	0
14	2	1	1-2W	2-3W	1-2	0-1
15	4	3W	1-2	1-2W	1	0-1
16	0	0	1	1-2	1NO	0
17	0	0	0	0	0-1	1-2
18	4	4	4W	4	4	4
19	4W	3W	2NO	1-2	1-2	2W
20	3	4	4	3-4	4	4
21	4W	4W	4W	4W	4	4W
22	4	4O	0	0	0	0
23	0-1	0-1	1	1-2	0-1	3-4NW
24	4W	4W	4W	4W	3-4	4W
25	4	4NO	4O	4O	4N	4NO
26	4	4O	3-4O	4O	3-4NO	4
27	4	4	4	1	0-1	2-3
28	0-1	1W	1-2W	1W	0	0
29	1	4NO	0-1	0-1	0	0
30	4W	3W	1-2W	4W	4W	3

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	4
2	2	1–2	2W	3–4W	4W	4W
3	4W	2–3W	1W	1–2W	1	0–1
4	0	0	0	0	0	0
5	2	1–2W	2–3SW	3SW	4SW	4SW
6	4W	3–4W	2W	3W	2–3W	3–4W
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0–1	2–3	3W	4W	4W
9	4SW	4SW	4O	4N	4	4W
10	4W	1–2O	4O	3O	0–1	1
11	3–4	3–4S	3–4S	3–4S	3–4	4
12	4NW	4NW	4	4	4NW	4NW
13	4	4W	4	4	4	4
14	0	1O	3O	1O	0–1	0
15	4	4	4	4	1	0–1
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0–1	0–1	0	0	1–2
18	3	4	2–3NO	2–3NO	0	0
19	4	4	3–4NO	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4
21	1	1–2W	1W	0	0–1	2–3W
22	4	4	4NO	2–3NO	2SO	2W
23	4	4	4O	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4NO	4NO	4NO	4NO	4
26	4O	4O	4O	4O	4O	4O
27	4W	4W	4W	4W	4W	4W
28	4W	4W	4W	4W	4W	4
29	4W	4NW	4W	4W	3–4W	4
30	4N	4	4N	3–4N	4N	4N
31	1–2	4O	2–3	3–4O	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	1O	1-2O	4O	4O	4O	4
2	4	4	4	4	4	3-4
3	4	1-2O	2O	4O	1-2	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4O	4O	1-2
10	2	3	1-2	0	0	0
11	0	1	0-1	0-1	0-1	0-1
12	1	0-1	0	0	0-1	0
13	3	1	2NO	1-2	2	3-4
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4W	3-4W
18	4	4	4	4	4	4W
19	4W	4	4	4	4	4
20	4	4	4W	0-1	1	1
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4	3-4NW	4	4	3-4	2
26	4	4	4	4	4	2-3
27	4	4	4	4	4	4
28	3-4	4SW	4SW	4SW	4SW	3
29	3SW	0-1	0-1	0	0-1	0-1
30	4	4	4	1-2	1	0

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4SW	4	4	4	4SW	4
2	4	4W	3-4 W	4W	4W	4W
3	4	4	4	4W	4W	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	40	40	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4
9	40	40	40	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	40	30	0-1	0	0
18	0-1	0	0	0	0	0
19	0-1	0-1	3-4W	4	4	4
20	4W	4	4	4	4	4
21	4W	4W	4W	3-4W	4W	4
22	4W	4W	4	4W	4	4
23	0-1	1-2	2	1-2	4	4
24	4W	4SW	4SW	4SW	4SW	4
25	4W	4	4W	2W	0-1	0
26	4	4W	4W	3-4W	1-2W	4
27	3W	4W	3-4	3W	4	4
28	4W	4NW	4NW	4W	4W	4W
29	4	4W	4W	4W	4W	4W
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4SW	3SW	4	4	4

Höhe des meteorischen Wassers

im Jahre 1858.

1858	Januar	8,43	Pariser Linien
	Februar . . .	9,23	
	März	12,21	
	April	35,08	
	Mai	36,60	
	Juni	31,30	
	Juli	67,83	
	August	32,18	
	September . .	39,38	
	October . . .	39,11	
	November . . .	22,64	
	December . . .	17,29	

III.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1859.

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	-2,4	-2,0	-1,5	-0,5	-0,1	-0,5	-2,4	-1,4	-2,0	-3,1	-3,4
2	-3,4	-3,7	-3,4	-2,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-2,7	-3,0	-3,5	-3,5
3	-4,0	-3,6	-3,3	-2,0	-1,7	-1,2	-0,4	-1,0	-1,6	-1,6	-1,9	-1,8
4	-2,0	-2,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,1	0,3	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
5	-0,4	-0,4	0,0	0,6	0,6	0,9	0,5	0,0	-1,4	-2,4	-2,0	-1,9
6	-8,6	-9,1	-7,6	-7,0	-5,5	-5,1	-5,3	-5,3	-5,0	-4,5	-4,4	-4,1
7	-7,0	-5,5	-2,3	0,0	0,8	0,6	1,5	0,8	0,3	-0,2	-0,9	-1,0
8	-2,7	-2,8	-2,5	-1,8	-1,5	-1,7	-1,4	-0,6	-1,6	-2,5	-2,7	-4,4
9	-12,5	-12,7	-12,4	-10,6	-10,5	-9,8	-8,8	-9,1	-10,4	-9,5	-9,4	-9,8
10	-14,5	-14,7	-12,7	-10,5	-10,0	-8,9	-7,5	-6,2	-7,2	-8,5	-9,5	-10,0
11	-5,3	-3,3	-2,7	-0,9	-0,8	-0,7	-0,3	0,5	0,1	-0,4	-0,5	-0,4
12	0,0	-0,3	-0,6	-0,1	0,9	1,5	1,6	1,8	1,4	0,5	0,3	0,1
13	0,8	1,1	1,5	1,0	-0,8	-0,9	-1,0	-0,5	-1,0	-2,0	-2,0	-2,3
14	-8,6	-8,9	-8,0	-6,4	-4,0	-2,5	-3,0	-3,1	-3,0	-4,2	-5,0	-6,1
15	-11,5	-10,5	-8,5	-6,5	-5,9	-6,0	-5,1	-5,1	-6,3	-7,0	-8,0	-8,9
16	-12,6	-11,6	-10,6	-8,7	-5,5	-4,0	-4,6	-3,9	-3,9	-4,0	-4,0	-4,4
17	-3,9	-3,6	-2,5	-1,1	0,7	2,4	3,0	2,9	2,2	1,5	1,1	1,0
18	-2,4	-2,4	-1,6	-0,3	2,2	3,5	4,7	4,6	4,4	3,1	1,9	1,5
19	0,2	0,5	1,2	2,5	3,5	5,0	5,4	5,2	4,5	3,5	2,4	1,5
20	-3,4	-3,3	-2,5	-1,0	1,0	2,8	4,0	4,0	3,8	3,1	1,0	-0,2
21	-4,8	-5,3	-4,1	-2,8	-2,4	-0,7	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-1,9	-3,1
22	-8,3	-7,6	-7,1	-4,5	-2,5	-2,1	-2,6	-2,5	-2,2	-3,0	-4,2	-4,6
23	-3,9	-3,3	-1,8	-0,1	0,2	0,5	2,0	0,5	0,5	-0,3	-0,5	-1,0
24	-4,7	-5,0	-3,9	-1,5	1,1	0,8	2,5	3,4	3,4	2,5	2,0	1,8
25	-2,9	-2,5	-1,4	0,2	1,6	2,5	3,0	3,1	3,1	2,1	0,6	-0,4
26	-4,5	-1,6	-0,3	0,4	3,4	4,0	4,6	5,0	4,3	3,7	3,4	3,3
27	1,5	1,1	1,4	3,0	3,7	4,0	4,5	4,5	4,0	3,5	2,5	2,3
28	1,3	1,0	2,1	3,3	3,7	3,0	2,3	2,7	3,0	2,3	2,0	2,0
29	2,9	3,2	3,8	4,8	5,6	6,4	6,6	6,8	6,4	5,6	4,6	4,7
30	0,2	0,5	1,9	3,1	4,5	5,5	6,5	7,2	7,0	6,1	4,3	2,8
31	2,1	1,5	2,6	4,6	6,5	6,5	5,8	5,5	5,1	4,5	4,0	3,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,2	1,2	1,5	1,7	2,0	1,9	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,7
2	0,4	0,4	0,9	1,5	2,3	3,4	4,1	3,2	2,8	2,5	2,1	1,6
3	1,5	1,3	1,4	2,5	2,5	2,7	2,5	2,6	2,2	1,6	0,2	0,6
4	-1,5	-1,3	-0,8	0,1	0,1	0,0	1,2	0,6	0,7	0,2	-0,7	-1,1
5	-7,8	-7,5	-6,4	-5,1	-3,6	-3,0	-2,9	-2,4	-2,0	-2,4	-3,5	-4,0
6	-8,4	-7,6	-6,3	-4,8	-3,5	-1,4	-0,4	0,0	0,6	0,0	-2,0	-2,5
7	-7,3	-6,6	-5,3	-3,0	-1,8	-0,4	0,5	1,5	1,4	0,9	-0,5	-1,6
8	-3,4	-3,0	-1,8	0,0	1,2	1,2	2,1	1,8	2,4	1,3	0,3	-0,6
9	-4,1	-4,0	-2,5	-0,6	0,0	1,0	2,0	2,2	2,0	1,1	0,0	-0,8
10	-3,5	-2,6	-1,4	0,4	2,0	3,2	4,7	5,6	4,5	3,2	2,0	1,6
11	-0,3	0,4	1,6	4,0	5,2	6,8	6,8	6,7	6,5	5,7	4,5	3,3
12	-0,4	1,3	2,0	3,5	3,9	5,0	5,6	5,8	5,1	3,9	2,1	1,0
13	-2,1	-2,2	-2,0	-0,6	-0,2	0,8	1,8	1,1	0,6	0,4	-0,1	-0,4
14	-2,1	-1,5	-0,6	0,0	1,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,2	1,9
15	0,0	0,5	1,5	2,5	2,9	3,7	4,6	4,0	3,4	3,0	2,9	2,5
16	-0,8	0,5	0,9	2,0	2,6	3,9	4,6	5,2	5,4	5,2	4,2	3,0
17	4,5	5,0	5,5	5,6	6,2	6,4	6,6	6,6	6,6	6,5	6,0	5,8
18	5,0	5,4	5,5	6,1	6,9	7,1	5,7	2,8	2,6	3,0	0,6	1,1
19	-1,3	-0,8	-0,2	0,0	-0,2	-0,5	-1,3	-0,7	0,6	-1,5	-2,0	-2,2
20	-2,3	-2,2	-1,8	-0,8	-0,2	0,0	-1,8	0,3	0,1	-0,5	-2,6	-4,3
21	-10,4	-10,3	-8,5	-8,0	-7,0	-5,2	-5,4	-5,1	-4,0	-4,8	-5,0	-6,5
22	-10,7	-9,9	-8,0	-6,1	-5,2	-4,0	-4,0	-3,2	-3,3	-3,2	-3,0	-4,0
23	-2,0	-0,5	0,3	-0,5	-0,3	1,0	0,6	1,2	1,3	1,3	0,7	0,5
24	-1,8	-0,5	0,9	2,5	2,4	1,3	2,3	2,4	2,0	1,5	0,7	1,2
25	1,9	2,5	3,5	4,5	5,0	5,7	6,3	6,8	7,2	7,0	6,0	5,1
26	-1,3	0,3	1,7	3,5	5,3	6,7	8,5	8,8	8,9	8,0	7,1	5,0
27	1,4	2,0	2,8	3,7	4,6	4,4	4,4	2,8	3,2	2,6	2,2	1,1
28	0,8	1,0	0,7	1,2	1,4	2,4	2,4	2,1	1,6	1,1	1,2	1,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,4	0,7	1,4	2,3	3,0	2,9	3,0	3,8	3,1	3,0	2,6	2,1
2	1,0	1,3	1,6	2,2	3,0	3,5	4,0	3,9	3,9	3,5	3,1	2,3
3	1,6	1,6	2,2	3,6	4,3	5,4	6,5	6,9	7,2	6,6	6,0	5,5
4	4,0	4,1	4,5	5,0	5,8	5,6	5,5	5,8	6,0	6,0	5,9	5,4
5	5,4	5,7	5,9	6,3	6,5	6,6	6,7	7,0	7,2	7,0	7,0	7,2
6	6,5	7,2	7,9	9,4	8,9	8,5	9,4	8,8	7,5	7,2	6,6	6,4
7	1,1	2,6	5,1	7,6	9,0	10,1	11,4	12,3	12,7	12,5	11,3	9,7
8	5,0	5,5	10,2	11,0	12,6	12,4	11,7	10,6	8,4	8,1	7,0	6,5
9	-0,2	0,1	1,2	1,6	1,7	2,3	2,6	3,0	1,4	1,5	1,5	0,7
10	-2,3	-1,0	1,3	1,8	1,6	2,2	3,4	3,3	3,7	3,3	2,8	1,5
11	-3,1	-1,0	1,5	2,5	5,2	6,4	7,1	7,6	8,0	8,2	7,6	6,3
12	3,3	4,4	8,6	10,5	12,0	12,5	12,5	11,6	11,5	11,2	10,5	10,2
13	9,2	10,0	10,6	10,7	11,6	12,4	12,9	13,1	13,3	12,9	12,3	11,5
14	10,0	10,5	11,4	12,5	12,9	13,2	14,0	13,4	13,8	13,5	13,0	11,6
15	6,7	7,0	8,8	12,0	10,6	10,3	10,7	8,3	7,7	7,8	7,3	7,0
16	4,2	2,9	4,0	4,5	6,4	6,6	5,8	4,4	5,2	5,6	5,5	5,1
17	3,0	4,0	5,8	7,0	8,2	8,5	8,7	9,1	9,6	9,5	8,7	7,0
18	1,2	4,0	6,9	9,3	10,1	10,8	11,3	11,8	12,0	12,0	11,0	8,8
19	4,7	4,9	5,5	6,1	5,8	6,2	6,1	5,6	6,0	5,5	4,9	4,6
20	1,2	1,9	8,9	5,5	6,3	5,7	6,0	6,6	6,6	6,6	6,1	5,1
21	-0,6	1,2	3,8	6,2	6,8	7,8	8,6	9,5	10,1	10,3	9,6	8,5
22	2,2	3,5	6,0	6,7	6,0	5,6	4,9	3,1	2,4	1,5	0,6	1,1
23	-1,6	-0,6	1,0	1,8	1,5	1,6	2,4	1,5	1,4	1,7	1,3	1,0
24	1,2	1,7	2,5	3,4	3,4	3,3	3,6	3,4	3,5	2,6	2,7	2,6
25	3,4	3,5	3,6	3,9	4,4	2,6	2,4	3,5	4,5	4,4	3,7	3,5
26	2,0	1,5	1,5	3,5	4,4	5,2	5,8	6,4	6,6	6,0	6,2	4,8
27	3,8	5,0	5,7	6,6	6,9	7,5	7,9	8,1	8,4	8,4	7,5	6,3
28	0,6	3,0	5,5	7,6	9,5	10,5	11,6	12,4	12,6	12,6	12,0	10,5
29	4,8	7,6	10,4	12,1	13,4	13,2	14,0	14,4	14,1	13,7	13,0	10,8
30	3,1	5,1	7,9	9,0	11,0	13,0	13,8	14,4	12,9	7,6	4,6	4,0
31	1,9	1,6	2,4	2,8	2,8	2,4	2,4	1,5	1,1	-0,2	-0,5	-0,9

Temperatur.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,8	-0,9	0,1	0,4	0,6	-0,6	-0,4	1,1	0,5	0,0	0,0	-0,8
2	-5,3	-2,2	0,2	2,8	3,6	2,4	3,4	4,9	4,4	4,2	3,2	2,5
3	1,1	1,4	2,0	3,0	3,6	3,6	4,6	5,0	5,3	5,8	5,9	5,8
4	6,8	8,1	9,3	11,3	12,4	12,4	13,0	13,9	13,6	13,7	12,6	12,0
5	8,4	10,0	11,1	11,8	12,5	13,0	13,6	14,1	14,5	14,3	13,9	12,4
6	9,4	11,0	11,0	11,8	12,6	12,8	14,0	13,4	13,1	13,5	11,6	10,5
7	5,0	7,6	10,9	13,3	13,5	14,2	15,0	15,8	16,0	16,0	15,0	13,6
8	10,9	12,6	13,3	14,6	14,1	14,3	14,5	14,1	12,8	12,0	11,9	11,4
9	7,5	8,6	9,7	9,9	10,5	10,7	10,7	11,9	12,4	12,0	11,0	10,7
10	7,4	8,2	8,2	8,7	9,6	9,8	12,6	11,1	10,6	10,1	10,5	9,5
11	5,3	5,8	7,6	7,1	7,5	7,5	7,0	5,6	6,5	6,7	6,6	6,3
12	3,9	4,1	4,2	5,5	6,6	7,0	6,6	5,5	7,5	6,6	6,5	5,5
13	3,8	5,1	5,8	6,9	7,5	7,0	8,5	8,6	4,7	7,0	7,2	6,0
14	2,7	2,7	3,4	4,3	4,8	5,3	6,0	6,6	6,1	5,6	5,6	5,4
15	3,6	5,5	6,2	7,5	8,4	6,1	9,2	7,9	7,7	7,4	6,4	3,8
16	2,1	3,4	3,8	4,1	5,0	5,4	6,4	5,6	4,2	4,0	4,2	3,0
17	0,5	-0,3	0,9	3,6	3,5	3,7	5,4	5,5	4,6	3,0	0,5	1,0
18	1,0	2,4	2,2	2,6	2,4	3,0	4,6	4,6	5,2	5,6	5,1	4,7
19	1,5	5,2	8,6	8,5	10,2	10,2	11,8	11,2	11,4	11,6	10,4	9,0
20	7,4	10,0	13,0	11,1	12,1	13,0	11,3	11,5	12,3	12,6	12,3	12,1
21	6,6	10,2	12,1	12,5	13,5	14,2	14,8	15,1	15,4	15,5	14,7	14,0
22	8,1	8,4	8,6	8,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,0	4,3	3,9	3,4
23	1,4	2,0	2,7	3,4	3,6	4,3	4,6	4,5	5,4	4,5	4,3	3,6
24	4,2	5,2	7,5	8,8	8,1	9,5	9,2	9,5	9,4	9,4	9,0	7,7
25	5,5	7,0	7,5	9,0	10,0	10,5	11,0	11,8	12,3	12,3	11,2	7,7
26	8,0	9,3	11,4	12,5	13,2	13,8	13,9	14,5	13,5	10,0	12,0	11,4
27	7,1	9,8	11,0	12,4	13,0	13,5	14,3	14,4	14,4	14,3	14,0	13,0
28	6,7	9,6	11,5	13,2	14,2	14,5	15,4	16,4	16,2	15,5	14,2	13,8
29	8,2	8,7	9,6	10,3	11,2	11,5	12,2	12,9	13,4	13,1	12,5	11,9
30	8,0	11,5	12,2	14,0	14,2	14,5	15,5	15,6	16,1	15,0	14,0	12,9

Temperatur.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,5	11,1	12,5	12,3	14,0	13,9	13,9	11,5	9,3	8,7	9,6	9,8
2	8,5	9,6	9,8	10,8	11,6	11,9	13,0	12,4	13,4	11,2	9,6	9,5
3	5,7	7,2	9,8	11,0	11,5	11,0	11,9	12,7	12,8	12,5	12,0	11,5
4	6,8	8,0	9,0	11,2	11,6	11,6	12,6	12,9	13,2	13,7	12,7	11,9
5	9,2	8,5	8,1	8,7	8,5	8,7	9,1	9,9	8,5	8,3	8,1	7,9
6	8,0	8,5	9,9	11,0	11,5	12,0	11,5	12,4	12,4	12,2	11,8	11,5
7	7,3	9,0	10,2	12,2	13,0	13,0	12,8	14,0	13,3	13,0	12,1	11,4
8	8,3	9,0	9,1	9,4	9,6	9,9	9,2	8,6	9,4	9,8	9,6	9,4
9	8,5	8,8	9,4	10,0	10,4	10,4	10,6	11,2	11,0	12,0	11,3	10,5
10	9,6	9,8	10,3	10,5	11,1	12,5	12,9	12,5	11,2	12,0	12,5	12,1
11	9,2	9,6	9,7	10,3	11,0	11,7	11,1	11,7	11,5	11,0	11,1	11,0
12	5,1	5,8	6,0	6,7	7,5	7,6	7,9	8,5	8,6	8,9	9,0	8,2
13	4,5	6,2	6,8	7,5	7,7	7,5	7,8	8,4	8,5	8,0	7,4	6,4
14	4,7	5,6	5,4	5,6	6,4	6,4	7,1	6,6	6,6	6,5	6,6	6,1
15	4,4	5,8	8,6	10,0	10,8	11,5	12,0	11,8	11,1	11,8	11,9	11,4
16	7,4	7,6	7,9	8,3	8,5	9,4	10,4	10,5	11,0	11,4	10,5	10,0
17	6,6	6,5	8,2	9,2	9,8	10,8	11,4	11,6	11,0	10,6	9,0	8,5
18	8,6	10,3	10,0	10,8	11,6	12,7	12,0	12,6	12,0	11,8	10,7	10,8
19	11,1	14,0	13,7	14,4	13,8	15,1	15,3	14,8	14,8	14,5	14,4	12,6
20	10,1	10,8	11,9	12,1	12,5	12,8	14,8	14,3	14,6	13,5	13,4	13,4
21	12,0	12,0	13,5	14,0	14,5	14,8	14,6	15,0	15,5	15,1	15,5	14,5
22	12,1	13,4	14,1	15,7	15,8	15,6	16,2	16,3	16,1	15,1	15,4	14,7
23	10,6	12,9	13,5	14,4	15,1	15,5	14,9	15,7	12,6	14,5	13,1	12,8
24	10,3	10,8	12,7	13,0	13,5	15,2	15,5	14,2	14,0	12,9	13,5	12,7
25	12,7	14,9	16,3	16,6	16,1	16,1	16,6	17,1	17,1	17,4	15,5	15,5
26	11,6	12,4	13,3	15,1	16,1	15,2	18,0	16,5	15,5	16,5	13,4	11,5
27	12,9	15,9	16,6	17,2	17,4	17,0	16,7	16,0	16,3	16,2	16,5	13,9
28	13,9	15,0	14,3	16,0	17,3	16,0	15,6	15,3	15,5	15,6	14,8	13,7
29	10,6	11,1	12,5	14,6	14,9	15,4	15,6	16,4	17,2	15,5	15,5	14,3
30	14,6	16,4	17,0	17,0	17,1	16,5	16,9	16,6	16,4	17,3	16,9	16,4
[illegible]	[illegible]	15,0	15,1	15,7	16,6	17,8	17,3	18,2	18,0	15,0	14,5	16,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,5	16,9	17,3	17,1	18,3	17,9	18,2	18,4	18,6	18,6	18,2	17,2
2	15,8	16,5	18,4	19,7	20,0	20,5	20,6	21,0	21,3	20,5	19,5	18,9
3	14,6	15,8	16,0	16,8	18,4	18,8	18,2	16,5	15,4	15,1	12,2	12,4
4	11,0	11,7	12,0	12,4	12,4	12,6	12,5	12,3	12,8	12,8	12,6	12,6
5	12,0	12,2	12,9	15,5	16,0	17,0	17,5	15,8	15,4	14,8	14,3	13,0
6	14,4	15,7	17,1	16,3	16,4	16,5	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	15,8
7	13,9	15,0	16,3	16,6	17,1	17,4	17,5	17,5	17,6	17,8	17,6	16,9
8	14,9	16,0	17,4	18,0	17,9	18,0	18,5	18,6	18,7	18,7	18,4	17,6
9	14,3	15,7	16,5	17,0	17,6	18,4	18,5	18,7	15,1	13,8	13,8	13,0
10	16,2	16,8	17,7	18,0	18,7	18,4	16,8	16,5	15,0	12,6	12,2	11,4
11	11,3	11,9	12,7	12,2	12,0	12,4	13,5	15,3	15,4	11,1	13,4	12,6
12	14,3	14,5	14,6	16,6	17,6	16,3	15,4	16,2	15,5	16,1	12,6	10,3
13	13,6	14,4	15,5	16,2	16,5	17,4	16,6	16,9	17,3	17,7	16,2	15,8
14	15,5	15,8	16,6	11,3	11,4	15,0	17,0	17,5	13,0	15,2	13,0	12,7
15	9,7	11,2	10,9	12,1	12,1	12,6	13,5	13,6	15,0	15,2	15,4	14,2
16	13,5	13,9	14,7	14,1	16,0	15,2	16,1	16,1	17,1	15,9	11,3	13,0
17	9,2	8,7	8,4	8,4	9,0	8,9	9,0	9,4	11,7	10,6	11,2	10,6
18	8,8	9,6	8,6	10,9	10,8	11,5	10,2	11,0	12,0	12,7	11,9	11,5
19	10,2	10,8	13,0	14,0	13,2	12,4	14,8	13,6	14,1	12,5	13,0	12,6
20	10,5	12,6	14,5	15,4	15,5	16,6	16,4	17,3	15,6	16,0	15,0	14,4
21	11,7	12,8	13,3	15,4	14,9	15,8	17,3	16,3	16,8	16,3	15,0	15,0
22	9,9	12,1	12,1	12,0	13,8	13,2	12,5	14,0	12,7	12,6	12,6	12,1
23	13,2	13,9	14,4	15,9	16,4	17,0	18,4	18,0	18,5	18,1	17,5	16,1
24	14,9	16,0	17,1	17,9	17,0	9,6	11,0	10,4	10,8	11,7	11,5	12,1
25	13,5	15,0	16,5	14,9	17,6	17,5	16,8	16,5	17,2	17,3	16,6	15,8
26	14,1	15,4	16,6	17,1	17,5	17,9	18,6	19,1	19,5	18,5	18,2	17,5
27	12,0	16,0	17,5	18,2	18,0	18,3	18,8	19,0	19,0	18,7	18,8	17,8
28	14,0	15,2	16,2	17,0	17,7	18,4	19,0	19,5	19,7	19,5	19,0	18,5
29	15,7	17,2	17,4	18,4	19,4	20,0	20,1	20,0	20,5	20,1	20,3	19,5
30	16,0	16,9	18,2	19,5	19,3	19,5	20,4	20,6	20,1	20,1	19,5	18,7

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,4	15,2	15,6	16,7	17,5	19,8	18,9	19,6	20,5	20,1	19,7	19,7
2	19,0	20,6	20,5	21,1	22,1	22,0	22,7	22,6	22,6	22,7	22,4	22,3
3	20,4	21,6	23,6	24,4	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,0	23,5
4	20,2	21,5	22,6	23,8	23,8	24,4	24,4	24,6	25,5	24,6	24,4	23,5
5	16,2	20,6	21,1	22,1	22,8	22,5	23,3	22,9	22,9	22,7	22,1	21,5
6	17,3	18,9	19,6	20,3	20,4	21,5	20,2	21,1	20,6	20,6	20,7	20,0
7	17,2	18,5	19,4	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4	20,9	20,9	20,6	20,3
8	18,4	20,7	22,1	23,5	22,6	22,3	22,9	22,5	21,2	12,7	13,7	15,6
9	15,2	17,0	17,6	18,6	17,1	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6	17,7	17,5
10	13,6	16,0	16,9	17,1	17,5	18,7	18,5	18,0	18,1	18,5	17,7	17,4
11	15,5	17,0	17,6	18,6	18,6	19,4	19,4	19,1	20,2	19,4	19,0	18,7
12	15,9	18,7	19,5	19,9	20,2	20,0	20,2	20,7	20,8	20,7	20,5	20,0
13	17,5	19,5	21,3	21,6	22,1	22,0	22,6	22,8	22,9	23,9	22,6	21,9
14	18,5	21,2	22,4	22,8	23,8	23,7	24,3	24,5	24,6	24,5	24,0	22,9
15	14,9	17,9	19,9	19,5	19,9	20,8	19,8	19,1	19,2	19,0	18,7	17,8
16	12,0	13,4	15,4	17,5	16,5	17,0	17,0	17,4	17,7	18,4	17,0	17,2
17	14,6	18,0	17,9	19,3	19,5	19,1	19,7	19,9	20,0	19,5	19,6	19,1
18	17,4	19,7	21,5	22,2	23,5	23,4	23,6	24,0	24,2	24,1	23,8	23,6
19	20,1	22,5	23,2	23,8	24,5	24,6	25,4	25,8	24,8	25,2	25,1	24,5
20	21,0	22,9	24,9	25,3	24,2	25,5	24,6	23,0	25,6	21,0	18,6	18,2
21	18,7	22,1	22,5	23,5	24,2	23,9	24,3	24,4	25,5	25,4	23,6	23,2
22	18,8	21,1	23,6	24,6	23,0	23,5	23,9	25,1	24,6	21,0	17,5	17,5
23	18,5	20,0	20,7	20,6	21,5	12,0	12,6	13,9	14,9	16,0	16,4	16,7
24	14,2	16,4	15,5	16,1	17,2	18,5	19,8	14,7	13,3	14,0	14,1	13,4
25	12,8	14,1	14,6	14,5	13,6	13,0	14,4	15,1	14,8	12,2	11,4	11,6
26	11,0	11,9	13,6	14,9	15,5	16,0	16,5	16,5	15,8	15,8	15,0	14,4
27	13,0	15,4	16,5	17,5	16,6	17,6	17,6	17,4	17,6	17,5	17,4	17,0
28	15,4	16,3	17,7	18,2	18,8	19,5	19,6	20,0	19,8	20,0	19,4	18,5
29	16,4	17,8	19,0	19,5	19,3	20,5	22,4	22,0	22,0	21,1	21,1	20,9
30	16,5	18,5	18,6	19,6	20,5	21,1	22,0	22,0	21,6	19,5	19,3	18,9
31	15,0	17,0	18,6	18,3	18,5	19,0	19,9	20,3	20,6	20,5	20,4	20,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17,1	17,6	20,0	21,1	20,7	21,2	19,4	22,0	22,1	21,9	20,6	21,5
2	16,5	17,5	18,0	18,0	19,9	19,5	21,4	20,5	19,8	20,6	20,6	19,9
3	17,5	19,6	20,9	21,6	22,1	23,0	23,4	23,3	23,0	23,4	22,9	22,4
4	18,2	20,9	23,7	24,3	25,4	25,4	25,5	25,9	26,5	25,5	24,8	23,8
5	16,5	18,4	18,8	19,9	19,5	21,7	22,0	21,7	22,1	20,5	18,4	15,5
6	14,7	16,6	17,4	18,0	19,0	19,7	19,0	19,7	19,5	19,5	19,1	18,1
7	15,6	17,2	19,3	19,9	20,5	21,1	21,1	21,3	21,5	21,5	21,4	20,8
8	16,8	19,9	21,4	22,3	22,6	23,4	23,4	23,5	23,6	23,7	23,5	22,6
9	17,5	21,0	22,3	22,8	23,8	23,9	24,0	25,1	22,6	24,0	23,8	22,4
10	18,0	21,0	23,0	22,5	23,0	23,6	24,2	24,2	24,7	23,6	24,0	23,2
11	17,5	19,6	19,2	19,2	20,2	20,7	21,5	21,6	21,5	21,4	20,7	19,5
12	17,5	19,0	19,0	19,7	20,6	19,8	20,8	21,6	21,4	21,8	21,6	20,5
13	13,9	15,4	18,2	18,7	18,6	20,0	19,4	19,7	19,7	19,6	19,3	16,4
14	15,6	16,5	18,4	19,1	19,0	18,3	20,5	20,3	16,4	20,5	18,0	18,1
15	13,6	13,9	16,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,9	18,2	18,0	17,1	16,5
16	13,3	15,3	16,0	17,7	17,6	15,0	13,8	14,9	15,5	16,2	15,4	14,8
17	11,1	12,4	12,5	13,0	15,7	15,1	10,5	13,8	13,9	12,4	13,5	12,3
18	11,0	13,6	13,0	14,2	13,6	14,5	14,0	11,0	12,5	11,7	12,6	12,2
19	10,5	11,6	12,4	12,8	13,6	15,4	13,7	14,7	14,8	14,2	13,5	12,5
20	9,0	9,9	11,1	11,7	14,0	15,4	16,5	16,8	17,0	17,1	17,3	16,7
21	12,7	15,0	17,3	16,2	17,4	18,2	18,2	19,0	16,6	17,3	16,4	14,0
22	10,6	11,0	12,0	14,0	14,4	13,3	14,0	14,5	14,7	13,6	13,1	12,5
23	10,1	11,5	14,2	15,0	14,8	15,5	15,5	15,6	16,0	15,6	15,4	14,8
24	11,1	13,6	14,8	15,5	16,1	16,5	17,0	17,4	17,7	17,7	17,3	16,5
25	10,8	14,4	16,3	17,4	18,2	18,6	19,5	19,7	20,2	20,0	19,6	18,1
26	11,6	15,6	17,5	18,6	19,4	19,8	20,7	21,3	21,5	21,4	21,1	19,5
27	13,8	16,8	17,6	18,8	19,4	20,1	20,8	21,0	21,1	21,2	20,8	19,4
28	13,6	14,4	15,1	16,5	18,0	18,0	18,5	18,6	18,5	18,2	18,1	16,9
29	14,3	16,0	16,9	17,7	18,0	18,4	19,1	19,4	18,6	19,1	18,8	17,3
30	14,8	14,9	15,4	15,4	16,0	17,4	19,5	19,0	19,0	18,4	17,5	16,0
31	9,0	9,7	9,4	9,5	9,6	9,6	9,0	8,8	8,5	8,7	8,5	8,1

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,6	9,6	11,0	12,0	11,0	13,5	13,0	14,0	13,5	13,5	12,5	11,6
2	9,8	10,7	11,6	13,5	13,4	13,0	12,7	13,6	13,0	12,0	13,2	12,5
3	11,8	14,0	14,7	14,3	16,1	16,5	16,7	17,0	17,1	17,5	16,4	15,3
4	12,4	13,1	14,7	15,2	15,7	15,6	16,6	17,8	17,1	16,6	16,4	15,1
5	10,5	9,7	9,6	9,9	9,7	10,1	9,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6	7,6	9,6	10,4	10,4	10,3	11,6	11,5	12,2	12,3	12,0	11,3	10,3
7	6,7	10,2	13,5	14,1	15,3	15,5	16,3	14,8	14,0	14,0	13,4	12,6
8	10,0	11,9	12,5	13,7	14,0	14,9	15,5	16,0	15,1	15,0	14,4	12,9
9	11,1	12,7	13,6	15,0	14,1	15,0	15,6	16,0	15,7	15,6	14,9	14,0
10	11,7	13,6	14,9	16,1	17,0	17,6	17,5	17,5	17,5	15,9	13,7	12,4
11	7,8	8,8	9,2	8,5	10,0	11,5	11,6	11,0	11,0	10,6	10,2	9,5
12	7,0	7,8	9,0	9,6	10,1	10,5	10,7	10,5	7,7	8,7	9,5	8,3
13	4,6	8,0	10,1	11,3	11,6	11,9	12,9	13,6	13,2	13,0	13,0	11,0
14	9,0	9,9	11,2	11,4	12,1	12,0	11,9	11,5	11,9	11,3	10,8	9,8
15	7,5	8,7	10,2	10,5	11,3	9,9	8,3	9,6	9,6	8,6	8,3	7,9
16	5,8	8,5	10,0	11,1	12,0	12,0	12,9	11,6	11,2	11,2	10,6	9,4
17	7,5	7,7	8,2	8,8	10,1	10,7	8,9	9,1	10,2	9,5	9,4	8,8
18	7,4	7,9	8,9	8,8	9,4	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	9,2	7,3
19	5,9	6,5	7,1	8,3	8,0	9,4	9,2	9,4	9,6	9,6	8,8	7,4
20	5,1	7,6	9,4	10,4	11,1	11,6	12,6	13,1	12,7	12,4	12,0	10,6
21	8,4	10,3	12,0	13,0	14,5	14,2	14,7	15,2	15,4	15,4	13,8	12,6
22	12,1	11,2	10,3	9,0	8,7	8,0	8,0	8,8	11,6	10,7	9,6	9,0
23	8,0	8,9	9,5	10,5	11,1	11,2	11,6	12,6	13,0	12,4	12,0	11,4
24	11,5	14,0	14,6	16,0	16,8	17,3	17,1	17,4	17,3	16,9	16,4	14,8
25	9,2	10,3	12,4	14,5	15,9	16,5	16,9	17,2	17,6	17,4	16,5	14,6
26	10,3	12,6	15,0	16,5	17,3	17,7	18,5	18,6	19,0	19,0	17,5	15,6
27	11,0	13,2	15,5	17,9	18,6	19,0	19,4	19,6	19,6	19,1	18,0	16,7
28	9,2	12,1	14,5	16,0	17,0	17,6	18,3	18,7	18,7	18,4	17,5	16,0
29	11,0	12,8	13,5	17,7	17,7	19,0	19,5	19,5	19,5	18,5	17,1	14,4
30	9,4	10,3	11,2	12,7	13,9	14,6	14,2	14,2	13,9	13,0	12,1	10,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,9	10,5	13,6	15,4	16,5	17,0	17,6	18,2	17,8	17,0	15,5	14,0
2	10,8	11,9	14,6	15,5	16,7	16,6	16,6	16,8	16,0	15,8	15,0	13,8
3	10,6	12,0	13,2	14,0	14,6	15,1	15,6	16,2	16,1	15,6	14,5	12,4
4	6,6	8,9	11,2	13,0	14,4	15,0	16,0	16,1	16,0	15,9	14,6	13,2
5	7,7	9,5	11,5	13,7	14,6	15,5	15,8	16,5	16,5	16,4	15,1	13,6
6	7,5	9,4	10,5	11,3	12,5	12,9	14,2	15,1	15,9	15,4	14,1	12,5
7	7,9	8,8	9,6	10,5	11,1	12,3	14,0	15,0	15,0	14,4	12,5	11,0
8	10,6	11,1	11,3	11,7	12,5	13,7	14,7	14,0	13,5	13,1	11,8	10,5
9	8,0	7,7	7,9	8,5	8,7	9,6	10,8	10,9	11,2	11,4	9,9	8,5
10	5,6	5,9	6,2	7,5	8,1	8,7	9,3	9,5	10,1	10,5	9,1	8,6
11	5,3	5,9	6,8	6,9	7,1	7,8	9,5	9,7	8,8	9,0	8,0	7,7
12	6,2	6,4	6,8	7,2	7,4	8,0	8,6	8,8	8,8	8,5	8,3	8,5
13	7,1	7,4	8,5	10,4	10,9	11,4	11,6	11,5	12,1	11,4	10,3	8,1
14	3,4	5,0	6,5	8,0	9,6	11,6	12,0	11,7	12,1	11,5	10,0	8,1
15	3,8	5,4	6,9	7,7	9,3	10,2	10,8	11,9	12,1	11,3	10,0	9,1
16	8,8	10,9	12,5	13,2	13,9	14,6	14,5	15,1	14,0	14,1	12,8	11,5
17	8,3	9,6	11,0	12,4	13,3	13,5	14,4	14,0	12,3	11,5	11,2	10,7
18	8,0	8,8	10,5	11,9	12,4	13,0	13,3	13,4	13,0	12,6	11,2	9,9
19	9,6	9,5	9,4	9,6	9,6	10,1	10,5	9,9	9,6	9,1	9,0	9,0
20	7,5	8,2	9,0	8,8	9,3	8,6	8,8	9,5	8,9	8,5	7,5	7,4
21	4,3	6,6	8,5	9,6	10,2	11,5	11,5	11,2	10,9	9,0	8,2	8,0
22	4,1	4,2	4,0	4,2	5,5	5,1	3,0	2,3	1,9	1,8	1,5	1,2
23	0,1	0,9	1,4	2,5	3,2	4,0	4,8	4,6	4,1	3,6	3,6	3,8
24	1,3	2,4	2,7	3,4	4,1	4,5	4,7	4,5	4,2	3,7	3,5	3,5
25	2,5	3,5	5,5	6,3	6,8	8,2	8,1	8,3	7,8	7,0	5,0	3,6
26	1,7	3,0	4,5	6,4	9,2	10,2	9,7	9,7	9,0	8,5	6,9	5,8
27	3,6	2,4	2,6	2,4	2,5	2,1	1,1	0,2	1,9	2,0	1,8	1,4
28	2,0	3,4	4,4	5,4	6,8	6,9	6,7	6,8	7,0	6,2	4,1	3,5
29	0,2	2,1	3,0	4,5	5,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,0	5,0	4,9
30	4,3	3,8	3,7	3,5	3,8	4,0	5,0	5,3	4,6	4,6	3,5	2,8
31	2,3	4,0	6,4	5,5	5,7	6,6	6,5	6,7	6,5	6,8	6,5	6,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,4	11,0	12,4	13,8	14,8	16,3	10,4	10,1	9,5	8,7	8,9	9,5
2	6,6	7,7	7,9	7,8	8,5	7,0	8,6	8,3	8,4	7,6	6,6	6,3
3	1,5	2,3	4,5	6,0	7,0	7,5	7,7	8,0	8,0	6,7	5,4	3,6
4	-0,4	0,0	1,1	3,5	4,1	5,6	6,5	7,3	6,9	5,7	3,6	3,1
5	9,7	9,0	9,5	10,5	11,6	12,6	12,2	11,9	11,3	10,6	9,6	8,4
6	2,5	3,9	5,7	8,0	9,8	11,3	12,7	12,9	12,4	10,5	10,1	10,7
7	7,4	7,6	9,4	11,1	10,5	12,3	12,8	12,7	12,5	11,4	10,0	9,0
8	8,2	8,0	8,4	8,5	10,1	10,5	10,4	10,5	9,5	9,0	8,6	8,8
9	4,6	4,6	5,2	5,6	5,0	5,2	5,4	5,2	4,5	3,8	3,4	3,2
10	1,7	1,8	1,4	1,5	1,9	2,0	2,2	2,6	2,4	2,0	1,2	0,2
11	-4,0	-3,0	-2,4	-1,4	-0,7	-0,5	0,3	-0,4	-0,2	-0,8	-1,8	-2,1
12	-4,3	-3,5	-2,4	-1,6	-1,5	-0,5	-0,1	0,0	-0,2	-0,6	-1,7	-2,2
13	-5,4	-4,5	-3,1	-1,7	-0,6	0,5	1,0	1,6	1,2	0,2	-1,3	-2,1
14	-6,5	-5,9	-5,2	-3,0	-1,9	-1,0	-0,1	0,2	0,3	-0,5	-1,5	-2,1
15	-4,0	-3,9	-2,0	-1,5	-1,1	-0,6	0,1	0,6	0,5	0,5	-0,1	-1,0
16	-0,6	-0,5	0,6	2,1	3,4	3,0	2,3	2,0	2,1	0,4	0,5	0,3
17	-1,9	-2,0	-2,1	-1,5	-1,5	-1,3	-1,1	-0,5	-1,5	-2,1	-2,0	-2,0
18	-5,7	-4,1	-2,6	-2,6	-2,5	-1,8	-2,3	-2,0	-2,1	-2,0	-3,0	-2,1
19	-1,7	-1,8	-1,5	-1,4	-1,3	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-1,5
20	-3,0	-2,9	-2,7	-2,5	-2,0	-1,9	-1,8	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
21	-3,5	-3,0	-2,1	-1,2	-1,3	-1,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,4	-1,9	-2,2
22	-5,5	-4,5	-2,7	-1,0	0,4	1,2	1,5	2,0	2,0	1,0	0,0	-0,7
23	-5,0	-4,7	-4,5	-3,4	-1,9	0,6	0,8	-1,4	-2,3	-2,7	-2,9	-3,0
24	-3,7	-3,7	-3,6	-3,1	-3,1	-3,0	-2,7	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9
25	-2,6	-2,5	-2,6	-2,4	-2,2	-2,1	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6	-1,6
26	-1,8	-1,8	-1,5	-1,0	-0,8	-0,5	0,2	0,0	-0,4	-1,0	-0,9	-1,5
27	-2,8	-2,5	-2,3	-1,5	-1,4	0,1	1,4	1,8	1,5	1,7	1,2	2,0
28	-0,4	-0,6	0,0	1,4	3,1	4,4	4,9	5,0	3,6	3,0	1,9	2,0
29	1,2	1,3	1,5	2,2	2,6	2,4	1,6	1,1	0,9	0,7	0,5	0,5
30	4,5	4,5	5,0	6,0	7,2	8,0	8,0	7,6	6,9	5,8	5,5	5,2

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	−0,4	−0,4	−0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	−0,4	−0,5	−0,5
2	−1,6	−1,5	−1,4	−1,2	−1,0	−1,0	−1,2	−1,6	−1,9	−2,2	−2,2	−2,7
3	−4,7	−4,6	−4,5	−4,0	−3,4	−3,6	−3,6	−3,9	−4,0	−4,0	−4,2	−4,4
4	−5,6	−5,3	−4,3	−2,6	−3,2	−2,7	−2,2	−2,9	−3,5	−4,0	−5,2	−5,7
5	−8,6	−9,5	−7,6	−5,5	−3,4	−1,4	−1,1	−0,3	0,0	−1,5	−1,0	−0,8
6	−3,4	−4,1	−2,6	−0,3	−1,5	−0,4	0,4	0,0	−1,0	−1,9	−2,0	−2,5
7	0,1	−0,1	0,5	1,6	3,0	2,0	0,6	1,2	0,0	−1,2	−2,1	−2,2
8	−6,0	−6,8	−5,2	−4,2	−3,6	−3,2	−2,7	−2,5	−2,9	−3,5	−3,7	−3,7
9	−5,1	−4,9	−5,2	−4,8	−4,4	−4,2	−4,6	−4,7	−5,6	−4,5	−4,5	−4,4
10	−4,6	−4,5	−4,2	−4,0	−3,1	−3,1	−2,6	−3,1	−3,0	−3,1	−3,2	−4,1
11	−6,2	−6,1	−5,7	−5,2	−4,0	−3,9	−3,6	−3,6	−4,4	−4,2	−5,0	−6,6
12	−5,0	−5,0	−4,7	−4,0	−3,1	−3,4	−2,4	−3,2	−3,5	−4,0	−3,9	−4,0
13	−5,1	−5,0	−5,4	−4,9	−4,5	−4,8	−4,7	−5,1	−4,6	−5,0	−5,3	−5,4
14	−5,5	−5,2	−4,3	−4,0	−3,9	−3,5	−3,6	−4,7	−4,9	−5,3	−5,8	−6,0
15	−7,0	−6,9	−6,9	−6,4	−6,5	−5,6	−5,9	−5,7	−6,0	−6,0	−6,2	−6,0
16	−7,5	−7,4	−7,1	−6,6	−6,5	−6,0	−5,4	−6,1	−6,3	−6,7	−7,5	−7,7
17	−9,7	−9,7	−9,6	−6,8	−6,9	−7,0	−7,3	−7,4	−7,8	−8,9	−9,6	−12,1
18	−16,9	−17,0	−18,5	−15,4	−13,4	−11,1	−10,2	−10,3	−10,0	−9,9	−10,3	−10,2
19	−8,5	−8,6	−8,4	−7,6	−6,7	−6,5	−7,0	−7,3	−7,9	−8,2	−8,2	−8,4
20	−10,5	−10,4	−9,5	−8,8	−8,5	−7,9	−8,1	−8,1	−8,2	−9,4	−9,7	−9,8
21	−14,9	−14,8	−13,8	−12,5	−9,9	−7,5	−7,0	−6,8	−6,0	−6,8	−6,2	−5,6
22	3,0	3,9	2,5	3,6	4,3	4,6	5,1	4,5	4,0	3,0	3,7	3,7
23	−2,1	−2,2	−1,8	−1,4	0,7	2,1	3,2	2,9	1,9	0,5	−0,4	−1,0
24	−4,0	−3,3	−2,1	−0,4	1,0	2,7	3,7	3,0	2,2	0,7	−0,5	−0,9
25	1,0	−0,6	−4,2	−4,9	−1,0	2,5	1,0	1,5	0,4	0,8	1,1	0,3
26	3,9	4,2	5,2	4,5	5,6	7,0	4,8	4,6	4,5	3,5	2,2	2,2
27	1,8	1,9	1,6	2,0	2,4	2,5	2,5	2,6	2,3	2,0	1,8	1,7
28	−2,8	−2,8	−2,5	−1,4	0,6	1,9	2,5	2,2	2,2	0,7	−0,2	−1,2
29	2,0	1,8	2,0	3,0	3,9	4,4	4,3	4,3	4,1	3,1	2,5	2,8
30	2,9	5,0	4,9	4,6	5,1	5,1	5,0	4,9	4,7	4,2	4,4	4,6
31	6,3	6,4	6,5	7,1	7,6	7,7	7,6	7,4	6,9	6,9	6,6	6,3

Temperatur.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,5	11,1	12,5	12,3	14,0	13,9	13,9	11,5	9,3	8,7	9,6	9,8
2	8,5	9,6	9,8	10,8	11,6	11,9	13,0	12,4	13,4	11,2	9,6	9,5
3	5,7	7,2	9,8	11,0	11,5	11,0	11,9	12,7	12,8	12,5	12,0	11,5
4	6,8	8,0	9,0	11,2	11,6	11,6	12,6	12,9	13,2	13,7	12,7	11,9
5	9,2	8,5	8,1	8,7	8,5	8,7	9,1	9,9	8,5	8,3	8,1	7,9
6	8,0	8,5	9,9	11,0	11,5	12,0	11,5	12,4	12,4	12,2	11,8	11,5
7	7,3	9,0	10,2	12,2	13,0	13,0	12,8	14,0	13,3	13,0	12,1	11,4
8	8,3	9,0	9,1	9,4	9,6	9,9	9,2	8,6	9,4	9,8	9,6	9,4
9	8,5	8,8	9,4	10,0	10,4	10,4	10,6	11,2	11,0	12,0	11,3	10,5
10	9,6	9,8	10,3	10,5	11,1	12,5	12,9	12,5	11,2	12,0	12,5	12,1
11	9,2	9,6	9,7	10,3	11,0	11,7	11,1	11,7	11,5	11,0	11,1	11,0
12	5,1	5,8	6,0	6,7	7,5	7,6	7,9	8,5	8,6	8,9	9,0	8,2
13	4,5	6,2	6,8	7,5	7,7	7,5	7,8	8,4	8,5	8,0	7,4	6,4
14	4,7	5,6	5,4	5,6	6,4	6,4	7,1	6,6	6,6	6,5	6,6	6,1
15	4,4	5,8	8,6	10,0	10,8	11,5	12,0	11,8	11,1	11,8	11,9	11,4
16	7,4	7,6	7,9	8,3	8,5	9,4	10,4	10,5	11,0	11,4	10,5	10,0
17	6,6	6,5	8,2	9,2	9,8	10,8	11,4	11,6	11,0	10,6	9,0	8,5
18	8,6	10,3	10,0	10,8	11,6	12,7	12,0	12,6	12,0	11,8	10,7	10,8
19	11,1	14,0	13,7	14,4	13,8	15,1	15,3	14,8	14,8	14,5	14,4	12,6
20	10,1	10,8	11,9	12,1	12,5	12,8	14,8	14,8	14,6	13,5	13,4	13,4
21	12,0	12,0	13,5	14,0	14,5	14,8	14,6	15,0	15,5	15,1	15,5	14,5
22	12,1	13,4	14,1	15,7	15,8	15,6	16,2	16,3	16,1	15,1	15,4	14,7
23	10,6	12,9	13,5	14,4	15,1	15,5	14,9	15,7	12,6	14,5	13,1	12,6
24	10,3	10,8	12,7	13,0	13,5	15,2	15,5	14,2	14,0	12,9	13,5	12,7
25	12,7	14,9	16,3	16,6	16,1	16,1	16,6	17,1	17,1	17,4	15,5	15,5
26	11,6	12,4	13,3	15,1	16,1	15,2	18,0	16,5	15,5	16,5	13,4	11,5
27	12,9	15,9	16,6	17,2	17,4	17,0	16,7	16,0	16,3	16,2	16,5	13,9
28	13,9	15,0	14,3	16,0	17,3	16,0	15,6	15,3	15,5	15,6	14,8	13,7
29	10,6	11,1	12,5	14,6	14,9	15,4	15,6	16,4	17,2	15,5	15,5	14,1
30	14,6	16,4	17,0	17,0	17,1	16,5	16,9	16,6	16,4	17,3	16,9	16,4
31	13,9	15,0	15,1	15,7	16,6	17,8	17,3	18,2	18,0	15,0	14,5	16,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,5	16,0	17,3	17,1	18,3	17,9	18,2	18,4	18,6	18,6	18,2	17,2
2	15,8	16,5	18,4	19,7	20,0	20,5	20,6	21,0	21,3	20,5	19,5	18,9
3	14,6	15,8	16,0	16,8	18,4	18,8	18,2	16,5	15,4	15,1	12,2	12,4
4	11,0	11,7	12,0	12,4	12,4	12,6	12,5	12,3	12,8	12,8	12,6	12,6
5	12,0	12,2	12,9	15,5	16,0	17,0	17,5	15,8	15,4	14,8	14,3	13,0
6	14,4	15,7	17,1	16,3	16,4	16,5	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	15,8
7	13,9	15,0	16,3	16,6	17,1	17,4	17,5	17,5	17,6	17,8	17,6	16,9
8	14,9	16,0	17,4	18,0	17,9	18,0	18,5	18,6	18,7	18,7	18,4	17,6
9	14,3	15,7	16,5	17,0	17,6	18,4	18,5	18,7	15,1	13,8	13,8	13,0
10	16,2	16,8	17,7	18,0	18,7	18,4	16,8	16,5	15,0	12,6	12,2	11,4
11	11,3	11,9	12,7	12,2	12,0	12,4	13,5	15,3	15,4	11,1	13,4	12,6
12	14,3	14,5	14,6	16,6	17,6	16,3	15,4	16,2	15,5	16,1	12,6	10,3
13	13,6	14,4	15,5	16,2	16,5	17,4	16,6	16,9	17,3	17,7	16,2	15,8
14	15,5	15,8	16,6	11,3	11,4	15,0	17,0	17,5	13,0	15,2	13,0	12,7
15	9,7	11,2	10,9	12,1	12,1	12,6	13,5	13,6	15,0	15,2	15,4	14,2
16	13,5	13,9	14,7	14,1	16,0	15,2	16,1	16,1	17,1	15,9	11,3	13,0
17	9,2	8,7	8,4	8,4	9,0	8,9	9,0	9,4	11,7	10,6	11,2	10,6
18	8,8	9,6	8,6	10,9	10,8	11,5	10,2	11,0	12,0	12,7	11,9	11,5
19	10,2	10,8	13,0	14,0	13,2	12,4	14,8	13,6	14,1	12,5	13,0	12,6
20	10,5	12,6	14,5	15,4	15,5	16,6	16,4	17,3	15,6	16,0	15,0	14,4
21	11,7	12,8	13,3	15,4	14,9	15,8	17,3	16,3	16,8	16,3	15,0	15,0
22	9,9	12,1	12,1	12,0	13,8	13,2	12,5	14,0	12,7	12,6	12,6	12,1
23	13,2	13,9	14,4	15,9	16,4	17,0	18,4	18,0	18,5	18,1	17,5	16,1
24	14,9	16,0	17,1	17,9	17,0	9,6	11,0	10,4	10,8	11,7	11,5	12,1
25	13,5	15,0	16,5	14,9	17,6	17,5	16,8	16,5	17,2	17,3	16,6	15,8
26	14,1	15,4	16,6	17,1	17,5	17,9	18,6	19,1	19,5	18,5	18,2	17,5
27	12,0	16,0	17,5	18,2	18,0	18,3	18,8	19,0	19,0	18,7	18,8	17,8
28	14,0	15,2	16,2	17,0	17,7	18,4	19,0	19,5	19,7	19,5	19,0	18,5
29	15,7	17,2	17,4	18,4	19,4	20,0	20,1	20,0	20,5	20,1	20,3	19,5
30	16,0	16,9	18,2	19,5	19,3	19,5	20,4	20,6	20,1	20,1	19,5	18,7

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,4	15,2	15,6	16,7	17,5	19,8	18,9	19,6	20,5	20,1	19,7	19,7
2	19,0	20,6	20,5	21,1	22,1	22,0	22,7	22,6	22,6	22,7	22,4	22,3
3	20,4	21,6	23,6	24,4	23,6	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,0	23,5
4	20,2	21,5	22,6	23,8	23,8	24,4	24,4	24,6	25,5	24,6	24,4	23,5
5	16,2	20,6	21,1	22,1	22,8	22,5	23,3	22,9	22,9	22,7	22,1	21,5
6	17,3	18,9	19,6	20,3	20,4	21,5	20,2	21,1	20,6	20,6	20,7	20,0
7	17,2	18,5	19,4	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4	20,9	20,9	20,6	20,3
8	18,4	20,7	22,1	23,5	22,6	22,3	22,9	22,5	21,2	12,7	13,7	15,6
9	15,2	17,0	17,6	18,6	17,1	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6	17,7	17,5
10	13,6	16,0	16,9	17,1	17,5	18,7	18,5	18,0	18,1	18,5	17,7	17,4
11	15,5	17,0	17,6	18,6	18,6	19,4	19,4	19,1	20,2	19,4	19,0	18,7
12	15,9	18,7	19,5	19,9	20,2	20,0	20,2	20,7	20,8	20,7	20,5	20,0
13	17,5	19,5	21,3	21,6	22,1	22,0	22,6	22,8	22,9	23,9	22,6	21,9
14	18,5	21,2	22,4	22,8	23,8	23,7	24,3	24,5	24,6	24,5	24,0	22,9
15	14,9	17,9	19,9	19,5	19,9	20,8	19,8	19,1	19,2	19,0	18,7	17,8
16	12,0	13,4	15,4	17,5	16,5	17,0	17,0	17,4	17,7	18,4	17,0	17,2
17	14,6	18,0	17,9	19,3	19,5	19,1	19,7	19,9	20,0	19,5	19,6	19,1
18	17,4	19,7	21,5	22,2	23,5	23,4	23,6	24,0	24,2	24,1	23,8	23,6
19	20,1	22,5	23,2	23,8	24,5	24,6	25,4	25,8	24,8	25,2	25,1	24,5
20	21,0	22,9	24,9	25,3	24,2	25,5	24,6	23,0	25,6	21,0	18,6	18,2
21	18,7	22,1	22,5	23,5	24,2	23,9	24,3	24,4	25,5	25,4	23,6	23,2
22	18,8	21,1	23,6	24,6	23,0	23,5	23,9	25,1	24,6	21,0	17,5	17,5
23	18,5	20,0	20,7	20,6	21,5	12,0	12,6	13,9	14,9	16,0	16,4	16,7
24	14,2	16,4	15,5	16,1	17,2	18,5	19,8	14,7	13,3	14,0	14,1	13,4
25	12,8	14,1	14,6	14,5	13,6	13,0	14,4	15,1	14,8	12,2	11,4	11,6
26	11,0	11,9	13,6	14,9	15,5	16,0	16,5	16,5	15,8	15,8	15,0	14,4
27	13,0	15,4	16,5	17,5	16,6	17,6	17,6	17,4	17,6	17,5	17,4	17,0
28	15,4	16,3	17,7	18,2	18,8	19,5	19,6	20,0	19,8	20,0	19,4	18,5
29	16,4	17,8	19,0	19,5	19,3	20,5	22,4	22,0	22,0	21,1	21,1	20,9
30	16,5	18,5	18,6	19,6	20,5	21,1	22,0	22,0	21,6	19,5	19,3	18,9
31	15,0	17,0	18,6	18,3	18,5	19,0	19,9	20,3	20,6	20,5	20,4	20,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17,1	17,6	20,0	21,1	20,7	21,2	19,4	22,0	22,1	21,9	20,6	21,5
2	16,5	17,5	18,0	18,0	19,9	19,5	21,4	20,5	19,8	20,6	20,6	19,9
3	17,5	19,6	20,9	21,6	22,1	23,0	23,4	23,3	23,0	23,4	22,9	22,4
4	18,2	20,9	23,7	24,3	25,4	25,4	25,5	25,9	26,5	25,5	24,8	23,8
5	16,5	18,4	18,8	19,9	19,5	21,7	22,0	21,7	22,1	20,5	18,4	15,5
6	14,7	16,6	17,4	18,0	19,0	19,7	19,0	19,7	19,5	19,5	19,1	18,1
7	15,6	17,2	19,3	19,9	20,5	21,1	21,1	21,3	21,5	21,5	21,4	20,8
8	16,8	19,9	21,4	22,3	22,6	23,4	23,4	23,5	23,6	23,7	23,5	22,6
9	17,5	21,0	22,3	22,8	23,8	23,9	24,0	25,1	22,6	24,0	23,8	22,4
10	18,0	21,0	23,0	22,5	23,0	23,6	24,2	24,2	24,7	23,6	24,0	23,2
11	17,5	19,6	19,2	19,2	20,2	20,7	21,5	21,6	21,5	21,4	20,7	19,5
12	17,5	19,0	19,0	19,7	20,6	19,8	20,8	21,6	21,4	21,8	21,6	20,5
13	13,9	15,4	18,2	18,7	18,6	20,0	19,4	19,7	19,7	19,6	19,3	16,4
14	15,6	16,5	18,4	19,1	19,0	18,3	20,5	20,3	16,4	20,5	18,0	18,1
15	13,6	13,9	16,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,9	18,2	18,0	17,1	16,5
16	13,3	15,3	16,0	17,7	17,6	15,0	13,8	14,9	15,5	16,2	15,4	14,8
17	11,1	12,4	12,5	13,0	15,7	15,1	10,5	13,8	13,9	12,4	13,5	12,3
18	11,0	13,6	13,0	14,2	13,6	14,5	14,0	11,0	12,5	11,7	12,6	12,2
19	10,5	11,6	12,4	12,8	13,6	15,4	13,7	14,7	14,8	14,2	13,5	12,5
20	9,0	9,9	11,1	11,7	14,0	15,4	16,5	16,8	17,0	17,1	17,3	16,7
21	12,7	15,0	17,3	16,2	17,4	18,2	18,2	19,0	16,6	17,3	16,4	14,0
22	10,6	11,0	12,0	14,0	14,4	13,3	14,0	14,5	14,7	13,6	13,1	12,5
23	10,1	11,5	14,2	15,0	14,8	15,5	15,5	15,6	16,0	15,6	15,4	14,8
24	11,1	13,6	14,8	15,5	16,1	16,5	17,0	17,4	17,7	17,7	17,3	16,5
25	10,8	14,4	16,3	17,4	18,2	18,6	19,5	19,7	20,2	20,0	19,6	18,1
26	11,6	15,6	17,5	18,6	19,4	19,8	20,7	21,3	21,5	21,4	21,1	19,5
27	13,8	16,8	17,6	18,8	19,4	20,1	20,8	21,0	21,1	21,2	20,8	19,4
28	13,6	14,4	15,1	16,5	18,0	18,0	18,5	18,6	18,5	18,2	18,1	16,9
29	14,3	16,0	16,9	17,7	18,0	18,4	19,1	19,4	18,6	19,1	18,8	17,3
30	14,8	14,9	15,4	15,4	16,0	17,4	19,5	19,0	19,0	18,4	17,5	16,0
31	9,0	9,7	9,4	9,5	9,6	9,6	9,0	8,8	8,5	8,7	8,5	8,1

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,6	9,6	11,0	12,0	11,0	13,5	13,0	14,0	13,5	13,5	12,5	11,6
2	9,8	10,7	11,6	13,5	13,4	13,0	12,7	13,6	13,0	12,0	13,2	12,5
3	11,8	14,0	14,7	14,3	16,1	16,5	16,7	17,0	17,1	17,5	16,4	15,3
4	12,4	13,1	14,7	15,2	15,7	15,6	16,6	17,8	17,1	16,6	16,4	15,1
5	10,5	9,7	9,6	9,9	9,7	10,1	9,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
6	7,6	9,6	10,4	10,4	10,3	11,6	11,5	12,2	12,3	12,0	11,3	10,3
7	6,7	10,2	13,5	14,1	15,3	15,5	16,3	14,8	14,0	14,0	13,4	12,6
8	10,0	11,9	12,5	13,7	14,0	14,9	15,5	16,0	15,1	15,0	14,4	12,9
9	11,1	12,7	13,6	15,0	14,1	15,0	15,6	16,0	15,7	15,6	14,9	14,0
10	11,7	13,6	14,9	16,1	17,0	17,6	17,5	17,5	17,5	15,9	13,7	12,4
11	7,8	8,8	9,2	8,5	10,0	11,5	11,6	11,0	11,0	10,6	10,2	9,5
12	7,0	7,8	9,0	9,6	10,1	10,5	10,7	10,5	7,7	8,7	9,5	8,3
13	4,6	8,0	10,1	11,3	11,6	11,9	12,9	13,6	13,2	13,0	13,0	11,0
14	9,0	9,9	11,2	11,4	12,1	12,0	11,9	11,5	11,9	11,3	10,8	9,8
15	7,5	8,7	10,2	10,5	11,3	9,9	8,3	9,6	9,6	8,6	8,3	7,9
16	5,8	8,5	10,0	11,1	12,0	12,0	12,9	11,6	11,2	11,2	10,6	9,4
17	7,5	7,7	8,2	8,8	10,1	10,7	8,9	9,1	10,2	9,5	9,4	8,8
18	7,4	7,9	8,9	8,8	9,4	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	9,2	7,3
19	5,9	6,5	7,1	8,3	8,0	9,4	9,2	9,4	9,6	9,6	8,8	7,4
20	5,1	7,6	9,4	10,4	11,1	11,6	12,6	13,1	12,7	12,4	12,0	10,6
21	8,4	10,3	12,0	13,0	14,5	14,2	14,7	15,2	15,4	15,4	13,8	12,6
22	12,1	11,2	10,3	9,0	8,7	8,0	8,0	8,8	11,6	10,7	9,6	9,0
23	8,0	8,9	9,5	10,5	11,1	11,2	11,6	12,6	13,0	12,4	12,0	11,4
24	11,5	14,0	14,6	16,0	16,8	17,3	17,1	17,4	17,3	16,9	16,4	14,8
25	9,2	10,3	12,4	14,5	15,9	16,5	16,9	17,2	17,6	17,4	16,5	14,6
26	10,3	12,6	15,0	16,5	17,3	17,7	18,5	18,6	19,0	19,0	17,5	15,6
27	11,0	18,2	15,5	17,9	18,6	19,0	19,4	19,6	19,6	19,1	18,0	16,7
28	9,2	12,1	14,5	16,0	17,0	17,6	18,3	18,7	18,7	18,4	17,5	16,0
29	11,0	12,8	13,5	17,7	17,7	19,0	19,5	19,5	19,5	18,5	17,1	14,4
30	9,4	10,3	11,2	12,7	13,9	14,6	14,2	14,2	13,9	13,0	12,1	10,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,9	10,5	13,6	15,4	16,5	17,0	17,6	18,2	17,8	17,0	15,5	14,0
2	10,8	11,9	14,6	15,5	16,7	16,6	16,6	16,8	16,0	15,8	15,0	13,8
3	10,6	12,0	13,2	14,0	14,6	15,1	15,6	16,2	16,1	15,6	14,5	12,4
4	6,6	8,9	11,2	13,0	14,4	15,0	16,0	16,1	16,0	15,9	14,6	13,2
5	7,7	9,5	11,5	13,7	14,6	15,5	15,8	16,5	16,5	16,4	15,1	13,6
6	7,5	9,4	10,5	11,3	12,5	12,9	14,2	15,1	15,9	15,4	14,1	12,5
7	7,9	8,8	9,6	10,5	11,1	12,3	14,0	15,0	15,0	14,4	12,5	11,0
8	10,6	11,1	11,3	11,7	12,5	13,7	14,7	14,0	13,5	13,1	11,8	10,5
9	8,0	7,7	7,9	8,5	8,7	9,6	10,8	10,9	11,2	11,4	9,9	8,5
10	5,6	5,9	6,2	7,5	8,1	8,7	9,3	9,5	10,1	10,5	9,1	8,6
11	5,3	5,9	6,8	6,9	7,1	7,8	9,5	9,7	8,8	9,0	8,0	7,7
12	6,2	6,4	6,8	7,2	7,4	8,0	8,6	8,8	8,8	8,5	8,3	8,5
13	7,1	7,4	8,5	10,4	10,9	11,4	11,6	11,5	12,1	11,4	10,3	8,1
14	3,4	5,0	6,5	8,0	9,6	11,6	12,0	11,7	12,1	11,5	10,0	8,1
15	3,8	5,4	6,9	7,7	9,3	10,2	10,8	11,9	12,1	11,3	10,0	9,1
16	8,8	10,9	12,5	13,2	13,9	14,6	14,5	15,1	14,0	14,1	12,8	11,5
17	8,3	9,6	11,0	12,4	13,3	13,5	14,4	14,0	12,3	11,5	11,2	10,7
18	8,0	8,8	10,5	11,9	12,4	13,0	13,3	13,4	13,0	12,6	11,2	9,9
19	9,6	9,5	9,4	9,6	9,6	10,1	10,5	9,9	9,6	9,1	9,0	9,0
20	7,5	8,2	9,0	8,8	9,3	8,6	8,8	9,5	8,9	8,5	7,5	7,4
21	4,3	6,6	8,5	9,6	10,2	11,5	11,5	11,2	10,9	9,0	8,2	8,0
22	4,1	4,2	4,0	4,2	5,5	5,1	3,0	2,3	1,9	1,8	1,5	1,2
23	0,1	0,9	1,4	2,5	3,2	4,0	4,8	4,6	4,1	3,6	3,6	3,8
24	1,3	2,4	2,7	3,4	4,1	4,5	4,7	4,5	4,2	3,7	3,5	3,5
25	2,5	3,5	5,5	6,3	6,8	8,2	8,1	8,3	7,8	7,0	5,0	3,6
26	1,7	3,0	4,5	6,4	9,2	10,2	9,7	9,7	9,0	8,5	6,9	5,8
27	3,6	2,4	2,6	2,4	2,5	2,1	1,1	0,2	1,9	2,0	1,8	1,4
28	2,0	3,4	4,4	5,4	6,8	6,9	6,7	6,8	7,0	6,2	4,1	3,5
29	0,2	2,1	3,0	4,5	5,5	7,2	7,0	6,8	6,5	6,0	5,0	4,9
30	4,3	3,8	3,7	3,5	3,8	4,0	5,0	5,3	4,6	4,6	3,5	2,8
31	2,3	4,0	6,4	5,5	5,7	6,6	6,5	6,7	6,5	6,8	6,5	6,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,4	11,0	12,4	13,8	14,8	16,3	10,4	10,1	9,5	8,7	8,9	9,5
2	6,6	7,7	7,9	7,8	8,5	7,0	8,6	8,3	8,4	7,6	6,6	6,3
3	1,5	2,3	4,5	6,0	7,0	7,5	7,7	8,0	8,0	6,7	5,4	3,6
4	-0,4	0,0	1,1	3,5	4,1	5,6	6,5	7,3	6,9	5,7	3,6	3,1
5	9,7	9,0	9,5	10,5	11,6	12,6	12,2	11,9	11,3	10,6	9,6	8,4
6	2,5	3,9	5,7	8,0	9,8	11,3	12,7	12,9	12,4	10,5	10,1	10,7
7	7,4	7,6	9,4	11,1	10,5	12,3	12,8	12,7	12,5	11,4	10,0	9,0
8	8,2	8,0	8,4	8,5	10,1	10,5	10,4	10,5	9,5	9,0	8,6	8,8
9	4,6	4,6	5,2	5,6	5,0	5,2	5,4	5,2	4,5	3,8	3,4	3,2
10	1,7	1,8	1,4	1,5	1,9	2,0	2,2	2,6	2,4	2,0	1,2	0,2
11	-4,0	-3,0	-2,4	-1,4	-0,7	-0,5	0,3	-0,4	-0,2	-0,8	-1,8	-2,1
12	-4,3	-3,5	-2,4	-1,6	-1,5	-0,5	-0,1	0,0	-0,2	-0,6	-1,7	-2,2
13	-5,4	-4,5	-3,1	-1,7	-0,6	0,5	1,0	1,6	1,2	0,2	-1,3	-2,1
14	-6,5	-5,9	-5,2	-3,0	-1,9	-1,0	-0,1	0,2	0,3	-0,5	-1,5	-2,1
15	-4,0	-3,9	-2,0	-1,5	-1,1	-0,6	0,1	0,6	0,5	0,5	-0,1	-1,0
16	-0,6	-0,5	0,6	2,1	3,4	3,0	2,3	2,0	2,1	0,4	0,5	0,3
17	-1,9	-2,0	-2,1	-1,5	-1,5	-1,3	-1,1	-0,5	-1,5	-2,1	-2,0	-2,0
18	-5,7	-4,1	-2,6	-2,6	-2,5	-1,8	-2,3	-2,0	-2,1	-2,0	-3,0	-2,1
19	-1,7	-1,8	-1,5	-1,4	-1,3	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5	-1,6	-1,5
20	-3,0	-2,9	-2,7	-2,5	-2,0	-1,9	-1,8	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
21	-3,5	-3,0	-2,1	-1,2	-1,3	-1,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,4	-1,9	-2,2
22	-5,5	-4,5	-2,7	-1,0	0,4	1,2	1,5	2,0	2,0	1,0	0,0	-0,7
23	-5,0	-4,7	-4,5	-3,4	-1,9	0,6	0,8	-1,4	-2,3	-2,7	-2,9	-3,0
24	-3,7	-3,7	-3,6	-3,1	-3,1	-3,0	-2,7	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9
25	-2,6	-2,5	-2,6	-2,4	-2,2	-2,1	-2,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6	-1,6
26	-1,8	-1,8	-1,5	-1,0	-0,8	-0,5	0,2	0,0	-0,4	-1,0	-0,9	-1,5
27	-2,8	-2,5	-2,3	-1,5	-1,4	0,1	1,4	1,8	1,5	1,7	1,2	2,0
28	-0,4	-0,6	0,0	1,4	3,1	4,4	4,9	5,0	3,6	3,0	1,9	2,0
29	1,2	1,3	1,5	2,2	2,6	2,4	1,6	1,1	0,9	0,7	0,5	0,5
30	4,5	4,5	5,0	6,0	7,2	8,0	8,0	7,6	6,9	5,8	5,5	5,2

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,4	-0,4	-0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	-0,4	-0,5	-0,5
2	-1,6	-1,5	-1,4	-1,2	-1,0	-1,0	-1,2	-1,6	-1,9	-2,2	-2,2	-2,7
3	-4,7	-4,6	-4,5	-4,0	-3,4	-3,6	-3,6	-3,9	-4,0	-4,0	-4,2	-4,4
4	-5,6	-5,3	-4,3	-2,6	-3,2	-2,7	-2,2	-2,9	-3,5	-4,0	-5,2	-5,7
5	-8,6	-9,5	-7,6	-5,5	-3,4	-1,4	-1,1	-0,3	0,0	-1,5	-1,0	-0,8
6	-3,4	-4,1	-2,6	-0,3	-1,5	-0,4	0,4	0,0	-1,0	-1,9	-2,0	-2,5
7	0,1	-0,1	0,5	1,6	3,0	2,0	0,6	1,2	0,0	-1,2	-2,1	-2,2
8	-6,0	-6,8	-5,2	-4,2	-3,6	-3,2	-2,7	-2,5	-2,9	-3,5	-3,7	-3,7
9	-5,1	-4,9	-5,2	-4,8	-4,4	-4,2	-4,6	-4,7	-5,6	-4,5	-4,5	-4,4
10	-4,6	-4,5	-4,2	-4,0	-3,1	-3,1	-2,6	-3,1	-3,0	-3,1	-3,2	-4,1
11	-6,2	-6,1	-5,7	-5,2	-4,0	-3,9	-3,6	-3,6	-4,4	-4,2	-5,0	-6,6
12	-5,0	-5,0	-4,7	-4,0	-3,1	-3,4	-2,4	-3,2	-3,5	-4,0	-3,9	-4,0
13	-5,1	-5,0	-5,4	-4,9	-4,5	-4,3	-4,7	-5,1	-4,6	-5,0	-5,3	-5,4
14	-5,5	-5,2	-4,3	-4,0	-3,9	-3,5	-3,6	-4,7	-4,9	-5,3	-5,8	-6,0
15	-7,0	-6,9	-6,9	-6,4	-6,5	-5,6	-5,9	-5,7	-6,0	-6,0	-6,2	-6,0
16	-7,5	-7,4	-7,1	-6,6	-6,5	-6,0	-5,4	-6,1	-6,3	-6,7	-7,5	-7,7
17	-9,7	-9,7	-9,6	-6,8	-6,9	-7,0	-7,3	-7,4	-7,8	-8,9	-9,6	-12,1
18	-16,9	-17,0	-18,5	-15,4	-13,4	-11,1	-10,2	-10,3	-10,0	-9,9	-10,3	-10,2
19	-8,5	-8,6	-8,4	-7,6	-6,7	-6,5	-7,0	-7,3	-7,9	-8,2	-8,2	-8,4
20	-10,5	-10,4	-9,5	-8,8	-8,5	-7,9	-8,1	-8,1	-8,2	-9,4	-9,7	-9,8
21	-14,9	-14,8	-13,8	-12,5	-9,9	-7,5	-7,0	-6,8	-6,0	-6,8	-6,2	-5,6
22	3,0	3,0	2,5	3,6	4,3	4,6	5,1	4,5	4,0	3,0	3,7	3,7
23	-2,1	-2,2	-1,8	-1,4	0,7	2,1	3,2	2,9	1,9	0,5	-0,4	-1,0
24	-4,0	-3,3	-2,1	-0,4	1,0	2,7	3,7	3,0	2,2	0,7	-0,5	-0,9
25	1,0	-0,6	-4,2	-4,9	-1,0	2,5	1,0	1,5	0,4	0,8	1,1	0,3
26	3,9	4,2	5,2	4,5	5,6	7,0	4,8	4,6	4,5	3,5	2,2	2,2
27	1,8	1,9	1,6	2,0	2,4	2,5	2,5	2,6	2,3	2,0	1,8	1,7
28	-2,8	-2,8	-2,5	-1,4	0,6	1,9	2,5	2,2	2,2	0,7	-0,2	-1,2
29	2,0	1,8	2,0	3,0	3,9	4,4	4,3	4,3	4,1	3,1	2,5	2,8
30	2,9	5,0	4,9	4,6	5,1	5,1	5,0	4,9	4,7	4,2	4,4	4,6
31	6,3	6,4	6,5	7,1	7,6	7,7	7,6	7,4	6,9	6,9	6,6	6,3

Barometer bei 0° R.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,0	321,1	321,2	321,3	321,4	321,3	321,2	321,2	321,3	321,4	321,5	321,6
2	22,3	22,3	22,4	22,6	22,6	22,5	22,3	22,3	22,3	22,4	22,5	22,6
3	22,4	22,6	22,5	22,6	22,6	22,5	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5	22,5
4	21,2	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5	20,3	20,3	20,3	20,5	20,5	20,7
5	21,7	21,9	22,0	22,2	22,2	22,2	22,1	22,2	22,1	22,3	22,4	22,4
6	21,7	21,6	21,7	21,8	21,7	21,6	21,4	21,5	21,5	21,3	21,3	21,2
7	20,0	19,8	19,8	19,7	19,6	19,4	19,2	19,1	19,2	19,4	19,5	19,4
8	20,4	20,7	20,9	21,0	21,1	21,0	21,1	21,3	21,6	21,7	21,9	22,2
9	24,4	24,5	24,6	24,8	24,8	24,8	24,6	24,8	24,9	24,9	25,0	25,1
10	25,1	25,2	25,1	25,1	25,1	25,0	24,7	24,6	24,7	24,6	24,8	24,8
11	23,5	23,6	23,6	23,6	23,7	23,4	23,2	23,1	23,0	22,9	23,1	23,2
12	22,3	22,3	22,2	22,1	21,9	21,6	21,3	21,2	21,1	21,1	21,0	20,8
13	19,1	19,2	19,1	19,2	19,3	19,2	19,0	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0
14	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3	21,2	21,1	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4
15	21,4	21,5	21,6	21,6	21,5	21,5	21,4	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5
16	21,2	21,2	21,1	21,1	21,0	20,9	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8
17	21,0	21,2	21,2	21,3	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2
18	21,2	21,3	21,8	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6
19	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4
20	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,9
21	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,4	22,2	22,1	22,2	22,3	22,3	22,3
22	21,4	21,5	21,4	21,3	21,2	21,0	20,7	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3
23	19,4	19,4	19,3	19,1	18,9	18,6	18,1	17,9	17,7	17,4	17,2	17,0
24	13,8	14,0	14,2	14,5	14,7	14,9	15,1	15,3	15,6	16,1	16,5	16,9
25	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
26	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,2	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	18,0
27	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,5	18,3	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3
28	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6	17,4	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4
29	18,0	18,0	18,2	18,3	18,5	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9
30	18,5	18,4	18,5	18,4	18,3	18,1	17,7	17,5	17,3	17,3	17,0	16,9
31	315,3	315,3	315,6	315,7	315,9	316,1	316,3	316,3	316,4	316,4	316,4	316,5

Barometer bei 0° R.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	317,3	317,5	317,7	317,9	318,0	318,0	318,0	318,1	318,2	318,3	318,5	318,6
2	17,7	17,4	16,9	16,5	15,8	14,8	14,3	14,0	13,9	13,5	13,3	13,2
3	12,6	12,7	13,0	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	14,1	14,2	14,6	14,9
4	18,5	18,8	19,1	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5
5	17,5	17,5	17,3	17,2	17,1	16,8	16,5	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0
6	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,8	13,6	13,5	13,5	13,4	13,4	13,4
7	13,0	13,1	13,1	13,0	12,9	12,7	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,9
8	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,3	14,3	14,4	14,5	14,5	14,8
9	16,3	16,4	16,5	16,7	16,8	16,7	16,7	16,6	16,7	16,9	17,0	17,1
10	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,3	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1	17,1
11	17,6	17,8	18,0	18,0	18,1	17,9	17,7	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6
12	17,7	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6
13	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3
14	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0
15	18,2	18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4	19,6	19,8	20,0	20,3
16	20,9	21,1	21,3	21,2	21,2	21,1	20,6	20,5	20,4	20,3	20,4	20,4
17	20,2	20,4	20,4	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,0	20,0	20,0	20,1
18	17,7	17,5	17,4	17,1	17,1	17,0	17,2	17,4	17,5	17,5	18,0	18,1
19	18,0	17,9	17,8	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	18,1	18,4
20	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,3	20,3	20,4	20,6	20,7	20,8
21	21,4	21,5	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,6	21,7	21,8	21,8
22	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,7	21,5	21,3	21,2	21,1	21,1	21,2
23	20,9	21,0	21,1	21,4	21,4	21,4	21,5	21,6	21,6	21,8	22,0	22,1
24	21,3	21,2	21,4	21,4	21,3	21,3	21,0	20,9	21,0	20,8	20,9	21,0
25	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,7	19,7	19,8	19,9
26	19,6	19,6	19,6	19,4	19,2	19,0	18,6	18,3	18,0	17,8	17,5	17,3
27	15,7	15,8	15,8	15,6	15,3	15,2	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9
28	316,9	317,2	317,5	317,8	317,9	317,9	317,9	318,0	318,2	318,4	318,6	318,8

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	320,5	320,7	320,7	320,8	320,9	320,9	320,8	320,7	320,7	320,6	320,6	320,6
2	20,5	20,5	20,5	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,3	20,4
3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	19,5	19,4	19,3	19,3	19,4	19,5
4	21,0	21,2	21,1	21,1	21,0	21,0	20,8	20,6	20,6	20,4	20,3	20,3
5	19,5	19,6	19,7	19,9	19,9	19,9	20,1	20,1	20,3	20,4	20,5	20,5
6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	19,7	19,8	20,0	20,0	20,1	20,2
7	19,7	19,7	19,5	19,3	19,1	19,0	18,7	18,5	18,2	18,0	17,7	17,6
8	16,4	16,5	16,5	16,5	16,3	16,2	16,2	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6
9	18,6	19,0	19,2	19,3	19,3	19,5	19,4	19,5	19,8	19,9	20,1	20,5
10	22,5	22,6	22,6	22,6	22,5	22,4	22,3	22,2	22,1	22,1	22,1	22,2
11	21,4	21,3	21,2	21,2	21,1	21,0	20,8	20,6	20,4	20,2	20,1	20,0
12	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8	18,8	18,7
13	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,6	17,5	17,4	17,1	17,0	17,1
14	16,9	17,1	17,0	17,1	17,0	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	16,1	16,1
15	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,2	14,2	14,1	14,2	14,6	14,8
16	16,8	17,4	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	18,4	18,4	18,4	18,7	18,8
17	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,4	19,1	18,9	18,6	18,4	18,4	18,3
18	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,1	15,8	15,6	15,4	15,3	15,2	15,2
19	16,6	16,8	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	18,0	18,2
20	20,9	21,0	21,2	21,3	21,3	21,2	21,1	21,0	20,8	20,8	20,8	20,8
21	19,6	19,5	19,4	19,2	18,9	18,6	18,2	17,7	17,3	17,0	16,9	16,8
22	16,5	16,5	16,5	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,3	17,4
23	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9
24	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,1	16,0	16,0	16,0
25	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4
26	16,2	16,3	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,6
27	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8
28	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0
29	15,2	15,1	15,0	14,9	14,6	14,3	14,0	13,7	13,4	13,3	13,1	13,0
30	11,6	11,3	10,9	10,4	10,0	9,6	9,3	9,0	9,3	9,9	10,6	11,0
31	312,2	312,3	312,5	312,6	312,8	312,9	313,1	313,4	313,7	314,4	315,1	315,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	319,0	319,1	319,3	319,4	319,4	319,4	319,4	319,5	319,6	319,8	320,0
2	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,6
3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,6	20,7	20,6	20,5	20,6	20,6	20,5	20,6
4	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	19,7	19,4	19,4	19,2	19,2	19,2
5	19,7	19,9	19,9	19,8	19,7	19,5	19,5	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0
6	19,4	19,5	19,7	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,7	19,8	19,9	20,0
7	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,3	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8
8	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0
9	16,3	16,1	15,9	15,7	15,4	15,3	15,1	15,0	14,8	14,8	14,8	14,9
10	15,3	15,2	15,2	15,1	14,9	14,5	14,2	13,9	13,6	13,4	13,1	12,9
11	11,5	11,5	11,4	11,3	11,2	11,1	10,9	10,8	10,6	10,4	10,3	10,3
12	11,5	11,8	12,1	12,3	12,6	12,8	13,0	13,2	13,2	13,5	13,7	13,7
13	11,7	11,4	11,1	10,8	10,7	10,4	9,9	10,0	10,2	10,3	10,5	10,8
14	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,5	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9
15	10,8	10,9	10,8	10,6	10,5	10,6	10,3	10,2	10,2	10,1	10,2	10,9
16	13,8	13,9	13,9	13,9	13,8	13,7	13,6	13,5	13,5	13,4	13,3	13,5
17	14,3	14,5	14,6	14,5	14,6	14,5	14,6	14,5	14,5	14,6	14,9	14,8
18	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,1	15,9	15,7	15,5	15,2
19	14,0	13,9	13,9	13,8	13,7	13,5	13,4	13,2	13,1	13,0	13,0	12,8
20	11,9	12,0	12,1	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6	12,6	12,6	12,5	12,4
21	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,6	12,5	12,5	12,4	12,4	12,3
22	11,4	11,3	11,0	10,9	10,8	10,8	10,9	11,1	11,3	11,5	11,8	12,0
23	13,9	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8	15,0	15,1
24	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6
25	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,3	17,6
26	18,9	19,0	19,1	19,1	19,0	18,9	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
27	18,3	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	16,9	16,7
28	15,0	14,9	14,7	14,5	14,2	13,9	13,7	13,4	13,1	13,1	13,2	13,2
29	15,5	15,7	15,9	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2
30	316,5	316,5	316,5	316,5	316,4	316,2	316,0	315,9	315,8	315,6	315,4	315,4

Barometer bei 0° R.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,3	314,3	314,2	314,2	314,0	314,0	313,8	313,8	313,9	314,0	314,1	314,0
2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	16,0	16,1
3	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7	15,5	15,3	15,1	15,0	15,0
4	13,5	13,5	13,3	12,9	12,7	12,3	11,8	11,4	10,9	10,8	10,6	10,5
5	11,7	12,2	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,4
6	17,8	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
7	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
8	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,7
9	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2
10	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
11	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
12	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,6	18,6
13	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9
14	16,3	16,2	16,0	15,9	15,8	15,8	15,7	15,5	15,3	15,2	15,1	15,1
15	14,1	14,1	14,0	13,9	13,8	13,7	13,6	13,5	13,5	13,5	13,4	13,4
16	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,0	14,1	14,1	14,1	14,0	13,9	14,0
17	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,5
18	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3	15,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,3
19	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1
20	15,9	16,0	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4
21	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2
22	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,7	15,6	15,6
23	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
24	16,0	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,7
25	16,1	16,2	16,2	16,1	16,1	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4	15,3	15,4
26	16,0	16,1	16,2	16,1	16,1	15,9	15,7	15,5	15,5	15,5	15,4	15,5
27	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2	15,3
28	15,2	15,1	15,1	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,7	14,7	14,7
29	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,7	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3	14,4
30	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6	14,4	14,2	14,1	14,0	14,0	14,0	14,1
31	315,3	315,4	315,6	315,7	315,8	315,8	315,7	315,7	315,7	315,8	315,8	315,8

Barometer bei 0° R.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,0	317,0	317,0	316,9	316,7	316,4	316,2	315,9	315,7	315,6	315,5	315,4
2	14,3	14,2	14,1	14,1	13,9	13,9	13,6	13,4	13,3	13,1	13,0	13,0
3	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,6	13,5	13,6	13,9	13,8
4	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,1	15,1	15,0	15,1	15,1	15,1
5	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,9
6	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7
7	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6
8	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,0	15,0
9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,9	13,7	13,9	13,9	13,9	14,0
10	14,2	14,2	14,1	14,0	13,9	13,8	13,4	13,4	13,3	13,9	13,9	13,9
11	13,9	14,5	14,8	14,8	15,0	15,1	15,2	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7
12	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,5	16,4	16,4	16,5	16,8
13	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,1
14	16,9	17,0	16,8	16,9	16,9	16,5	16,2	16,1	16,3	16,1	16,1	16,2
15	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,7	16,6
16	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,6	15,5	15,3	15,3	15,1	15,2
17	15,6	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0
18	18,3	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	18,0
19	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,4	17,2	17,1
20	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9	15,8	15,7
21	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,4	15,3	15,2	15,1	15,2	15,2
22	17,7	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,8
23	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9
24	18,8	18,7	18,4	18,2	18,0	18,4	18,5	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8
25	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3
26	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
27	20,4	20,4	20,3	20,4	20,3	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,8
28	18,8	18,8	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	17,9	17,9	17,7	17,6	17,6
29	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5
30	316,8	316,8	316,8	316,8	316,7	316,6	316,5	316,4	316,5	316,4	316,5	316,5

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,9	318,0	318,2	318,3	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	318,3	318,3
2	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
3	20,0	20,0	20,0	19,9	19,8	19,8	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,4
4	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4
5	20,3	20,4	20,5	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,2
6	20,8	20,9	20,9	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6	20,6	20,4	20,4	20,4
7	20,3	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,3
8	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6	18,4	18,4	18,3	18,7	18,7	18,7
9	19,3	19,3	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,1	19,1
10	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6
11	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2
12	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3
13	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,8
14	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,2	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6
15	19,2	19,3	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6
16	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8
17	20,1	20,1	20,1	19,9	19,8	19,6	19,4	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8
18	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2
19	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
20	18,9	18,9	18,9	18,9	18,7	18,6	18,4	18,4	18,2	18,5	18,4	18,8
21	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	18,0	17,8	17,8	17,8
22	17,8	17,7	17,5	17,4	17,2	17,0	16,9	16,7	16,5	16,4	16,9	16,8
23	16,7	16,5	16,3	16,0	15,6	17,9	17,1	17,4	16,8	16,7	16,6	16,5
24	17,3	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,2	17,3	17,4	17,5	17,4	17,4
25	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8
26	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3
27	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2
28	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3
29	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4
30	18,0	17,9	18,0	17,9	17,7	17,6	17,3	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7
31	317,4	317,3	317,3	317,3	317,3	317,2	317,1	317,0	316,9	316,9	316,8	316,7

Barometer bei 0° R.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,5	317,6	317,7	317,8	317,8	317,8	317,8	317,7	317,6	317,6	317,5
2	18,8	18,9	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7
3	18,8	18,8	18,8	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3
4	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8
5	18,6	18,7	18,8	19,0	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	18,2	18,5	18,5
6	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5
7	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6
8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0
9	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7
10	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2
11	17,7	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,9
12	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9
13	18,2	18,3	18,5	18,4	18,3	18,3	18,1	17,9	17,9	17,8	17,8	18,0
14	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1
15	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6
16	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2
17	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7
18	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,1
19	18,4	18,5	18,6	18,7	18,6	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7
20	18,6	18,7	18,7	18,8	18,7	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2
21	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	17,8	17,6	17,4	17,4	17,4	17,6
22	18,3	18,6	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1
23	19,3	19,4	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7
24	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
25	18,5	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0
26	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,2	17,1	17,1	16,9	16,9	16,7	16,7
27	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6
28	18,0	18,1	18,2	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8
29	18,3	18,2	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,3	17,1	16,9	16,9
30	16,5	16,5	16,6	16,6	16,5	16,3	16,1	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2
31	316,1	316,2	316,2	316,2	316,2	316,1	316,1	316,1	316,1	316,1	316,1	316,0

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,7	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8	315,7	315,7	315,6	315,6	315,6	315,6
2	16,7	17,0	17,2	17,8	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9
3	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7
4	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6
5	16,5	16,8	17,0	17,1	17,3	17,4	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8	18,0
6	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,3	18,3	18,2
7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8
8	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,7	18,6	18,7	18,8
9	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8
10	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,5	18,8	19,0
11	20,2	20,3	20,4	20,6	20,6	20,5	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3
12	20,2	20,2	20,2	20,1	19,9	19,8	19,7	19,7	19,8	19,7	19,5	19,5
13	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,6
14	16,7	16,5	16,5	16,3	16,2	15,8	15,7	15,3	15,1	14,8	14,6	14,4
15	13,9	14,0	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	13,9	14,0	13,9	13,9
16	12,9	12,8	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5	12,4	12,3	12,3	12,2	12,1
17	10,7	10,9	11,0	11,3	11,2	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5
18	14,4	14,7	14,9	15,0	15,0	15,1	15,3	15,5	15,5	15,7	16,0	16,2
19	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0
20	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4
21	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0
22	15,7	16,2	16,6	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5
23	18,1	18,2	18,4	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8
24	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6
25	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5
26	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,1	20,1	19,9	19,8	19,7	19,6
27	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2
28	18,7	18,7	18,6	18,6	18,4	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2
29	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	15,9	15,8	15,7	15,7
30	319,3	319,5	319,6	319,6	319,6	319,5	319,4	319,4	319,4	319,4	319,4	319,4

Barometer bei 0° R.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,5	319,6	319,7	319,8	319,8	319,8	319,7	319,6	319,6	319,6	319,6	319,7
2	20,5	20,6	20,8	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9
3	21,1	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0
4	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,2
5	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1
6	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,0	17,9	17,8	17,6	17,6	17,7	17,7
7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,8	16,8
8	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
9	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3
10	15,5	15,5	15,4	15,5	15,4	15,4	15,2	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5
11	16,2	16,4	16,6	16,7	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,6	16,6
12	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,8	15,9	16,0
13	16,2	16,2	16,3	16,2	16,0	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4
14	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,8
15	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6
16	15,8	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6
17	18,0	18,1	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5	17,5	17,8	17,7	17,9	17,9
18	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,0	17,0	17,0
19	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3
20	14,1	14,0	13,8	13,7	13,7	13,5	13,3	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6
21	10,9	10,6	10,3	10,1	9,9	9,6	9,4	9,1	9,3	9,1	9,0	8,8
22	11,2	11,7	11,9	12,4	12,5	12,6	13,0	13,3	13,7	13,9	14,1	14,5
23	14,3	14,2	14,1	13,9	13,6	13,4	12,9	12,6	12,6	12,4	12,1	12,0
24	13,4	13,5	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,9	13,9
25	15,5	15,9	16,1	16,1	16,2	16,1	15,9	15,7	15,8	15,7	15,6	15,6
26	15,4	15,5	15,6	15,5	15,5	15,3	15,2	15,1	14,9	14,9	14,9	14,9
27	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5
28	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5	18,1	17,9	17,6	17,4	17,1	16,8	16,6
29	14,5	14,2	13,9	13,7	13,5	13,2	12,9	12,8	12,8	12,8	12,7	12,6
30	12,8	13,4	13,8	14,3	14,5	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,6
31	309,9	310,1	310,5	310,8	310,9	310,9	310,9	310,9	310,9	311,1	311,4	311,6

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,4	310,4	310,4	310,1	310,0	310,0	310,4	310,4	310,8	311,0	311,2	311,3
2	15,1	15,5	15,5	15,7	16,0	16,3	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,5
3	18,5	18,5	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6
4	15,4	15,2	14,9	14,6	14,4	14,2	14,1	13,9	13,6	13,3	13,3	13,2
5	13,9	14,2	14,3	14,3	14,6	14,8	15,1	15,5	15,7	16,0	16,3	16,6
6	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,2
7	18,8	19,0	19,1	19,1	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7
8	17,6	17,6	17,6	17,6	17,3	17,0	16,8	16,7	16,5	16,4	16,3	16,3
9	16,9	17,1	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,7	18,0	18,2	18,6
10	20,5	20,8	21,1	21,2	21,4	21,6	21,8	22,0	22,3	22,5	22,8	23,2
11	24,6	24,7	24,8	24,8	24,7	24,5	24,3	24,3	24,2	24,3	24,4	24,4
12	23,1	23,0	23,0	23,0	22,8	22,7	22,4	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
13	21,8	21,8	21,8	21,7	21,7	21,6	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	21,1
14	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,1	19,9	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5
15	18,3	18,0	18,2	17,9	18,0	17,8	17,5	17,3	17,3	17,2	17,5	17,8
16	17,4	17,4	17,6	17,6	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6
17	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	18,1	18,3	18,4
18	20,4	20,7	20,8	20,9	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6
19	21,9	22,0	22,0	21,9	21,7	21,6	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3
20	20,2	20,2	20,1	20,0	19,8	19,6	19,4	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0
21	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	17,8	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5
22	18,9	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6
23	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1
24	18,5	18,6	18,5	18,5	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	18,0	18,0
25	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1
26	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,9	19,0
27	16,5	16,5	16,8	16,9	16,9	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,7	18,0
28	19,8	19,6	19,7	19,5	19,0	18,6	18,1	17,7	17,3	17,0	16,7	16,4
29	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	16,7	16,5	16,2	15,9	15,8	15,7	15,7
30	312,8	312,1	311,8	311,8	311,5	311,2	311,0	311,0	310,9	311,0	310,8	310,7

Barometer bei 0° R.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	311,3	311,6	311,8	311,9	312,0	311,9	312,0	312,1	312,3	312,5	312,7	312,9
2	13,0	13,0	13,0	13,0	12,8	12,7	12,6	12,7	12,9	13,0	13,1	13,2
3	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,7	15,9	16,0	16,1
4	17,5	17,6	17,9	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,4	18,5	18,5
5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3	18,1	18,1	18,1	18,2	18,1	18,2
6	18,2	18,3	18,5	18,4	18,4	18,1	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7
7	19,0	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4	19,6	19,7	19,9	19,9	20,1	20,1
8	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,7	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,3
9	22,7	22,9	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,3	23,3	23,4
10	23,9	24,0	24,1	24,1	24,0	23,9	23,8	23,7	23,7	23,8	23,7	23,6
11	22,0	22,0	21,9	21,8	21,7	21,5	21,3	21,3	21,2	21,3	21,3	21,4
12	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6
13	19,2	19,2	19,3	19,1	18,8	18,6	18,3	18,0	17,9	17,7	17,6	17,4
14	14,9	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
15	13,5	13,5	13,6	13,7	13,6	13,5	13,5	13,3	13,3	13,4	13,5	13,6
16	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,4	13,3	13,2	13,3	13,3	13,4	13,5
17	13,8	13,9	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,5	14,7	14,8
18	14,4	14,2	14,0	13,8	13,5	13,0	12,4	12,2	12,2	12,3	12,4	12,7
19	14,5	14,6	14,7	14,7	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1
20	14,7	15,0	15,3	15,3	15,4	15,6	15,6	15,9	16,2	16,5	16,7	17,0
21	18,0	17,9	17,9	17,6	17,4	17,0	16,7	16,4	16,2	15,9	15,8	15,6
22	14,7	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0
23	14,6	14,6	14,6	14,6	14,5	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
24	15,0	15,0	14,9	14,9	14,7	14,3	14,1	14,0	13,9	13,9	13,9	13,8
25	12,6	12,5	12,5	12,3	12,2	12,0	12,2	11,8	11,7	11,5	11,3	11,0
26	8,6	8,4	8,3	8,4	8,3	8,1	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,6
27	11,7	11,9	12,1	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	13,1	13,3	13,4	13,6
28	14,5	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	13,9	13,8	13,7	13,6	13,6
29	15,5	15,7	15,9	16,1	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,2	16,2
30	14,3	14,6	15,0	15,2	15,4	15,5	15,8	16,4	16,9	17,1	17,3	17,5
31	317,8	317,8	317,8	317,8	317,8	317,9	317,9	318,0	318,1	318,0	318,0	317,9

Dunstdruck.

T.	Januar Morgens. 8h	10h	12h	Januar Abends. 2h	4h	6h	Februar Morgens. 8h	10h	12h	Februar Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,5	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,7	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3
2	1,6	1,9	1,9	1,9	1,4	1,5	2,0	2,1	2,3	2,4	2,0	2,0
3	1,6	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
4	1,6	1,7	1,9	2,0	1,8	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9
5	2,0	1,8	2,0	2,0	1,5	1,8	1,2	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6
6	1,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,3	1,4	1,7	1,6	1,7	1,3
7	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6
8	1,5	1,9	1,8	1,8	1,4	1,6	1,5	1,8	1,6	2,0	1,9	2,2
9	1,0	1,1	1,3	1,0	1,0	1,2	1,6	1,8	1,7	2,0	1,9	2,4
10	1,1	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,7	1,9	2,1	2,5	2,4	2,0
11	1,5	1,8	1,7	2,3	1,7	1,7	1,7	2,2	2,5	2,6	2,7	2,5
12	1,9	1,7	1,7	2,0	1,8	1,8	2,0	2,1	2,3	2,6	2,4	2,0
13	2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,8	2,2	1,8	2,1	2,0	1,9
14	1,1	1,4	1,7	1,4	1,3	1,4	1,9	1,9	2,3	2,4	2,4	2,3
15	1,2	1,4	1,2	1,4	1,3	1,1	2,1	2,3	2,4	2,2	2,3	2,3
16	1,1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,5	2,0	2,1	2,3	2,2	2,1	1,9
17	1,5	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	2,1	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
18	1,7	1,7	2,0	2,2	2,1	1,9	2,5	2,7	2,5	2,5	2,2	1,9
19	1,8	2,0	2,0	2,1	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	1,6
20	1,5	1,9	1,9	1,7	2,1	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0	1,7
21	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,3
22	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,1	1,1	1,6	1,5	1,5	1,6
23	1,6	1,9	1,8	1,8	2,0	1,7	2,0	1,9	1,6	1,8	1,9	1,7
24	1,5	1,9	1,8	2,0	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7	2,0	1,7	1,6
25	1,6	1,8	1,9	2,0	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,6	2,5	2,2
26	1,5	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	1,9	2,4	2,5	2,0	2,2	2,5
27	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	2,2	2,3	2,4	2,1
28	2,1	2,1	2,5	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1
29	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,6						
30	1,9	2,3	2,6	2,5	2,7	2,3						
31	2,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,5						

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	Morgens. 10h	Morgens. 12h	Abends. 2h	Abends. 4h	Abends. 6h	Morgens. 8h	Morgens. 10h	Morgens. 12h	Abends. 2h	Abends. 4h	Abends. 6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,0	2,1	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,3	1,5	1,7	1,9
2	2,2	2,3	2,2	2,0	2,0	2,2	1,3	1,6	2,3	2,0	2,4	1,7
3	2,0	2,3	2,2	2,5	2,6	2,5	2,2	2,4	2,4	2,6	2,8	2,9
4	2,5	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	3,2	3,1	3,1	3,0
5	2,3	3,3	3,3	3,5	3,6	3,5	2,8	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
6	3,0	2,8	2,9	3,1	3,0	2,9	2,7	3,0	3,0	3,7	3,6	3,5
7	2,4	3,0	3,1	3,2	3,5	3,5	3,3	3,7	3,7	3,5	3,9	4,1
8	2,8	2,8	3,1	2,9	3,1	2,7	3,5	3,2	3,2	3,4	3,5	3,2
9	1,7	1,6	2,1	2,3	1,8	1,9	3,8	3,9	3,8	3,9	3,9	3,5
10	1,9	1,7	1,8	1,9	1,9	1,8	3,3	3,3	3,4	3,0	3,2	3,4
11	2,3	2,0	2,0	2,1	2,4	2,3	2,8	2,8	3,0	3,0	3,0	2,8
12	1,7	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,7	3,0	2,6	2,7	3,1	2,9
13	2,7	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	2,9	2,8	2,7	2,9	2,6	2,4
14	3,0	3,1	3,1	2,9	2,7	3,1	2,2	2,3	2,6	2,0	2,3	2,4
15	3,3	2,6	3,0	2,7	3,1	2,9	2,5	2,5	2,5	2,2	2,4	2,3
16	2,4	2,1	2,4	2,1	2,3	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	2,2
17	2,3	2,4	3,2	2,7	2,4	2,5	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	2,1
18	2,8	2,4	2,7	2,5	2,3	2,5	1,9	1,9	1,8	1,6	1,9	1,8
19	2,5	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,3	2,6	2,9	3,0	3,0	3,1
20	2,1	2,5	2,1	2,5	2,1	1,9	3,7	3,2	3,8	3,5	3,8	4,0
21	1,7	2,8	2,3	2,9	2,3	2,1	3,6	3,8	3,4	4,0	4,2	4,3
22	2,5	2,2	2,2	2,6	2,1	2,1	3,6	3,6	3,5	3,2	2,6	2,5
23	1,7	1,9	1,7	1,6	1,5	1,7	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,5
24	1,6	1,7	1,9	2,2	2,4	2,2	2,8	3,0	3,0	3,2	2,9	2,7
25	2,5	2,5	2,4	2,5	2,3	2,5	3,1	3,3	3,6	3,7	3,7	3,6
26	2,2	2,6	3,1	3,0	2,9	2,6	3,9	4,2	4,5	4,1	3,9	4,0
27	2,5	2,6	2,3	2,4	2,6	2,6	3,7	4,0	3,7	3,3	3,4	3,6
28	2,3	2,8	3,0	2,9	3,3	3,0	3,7	4,0	3,9	4,1	4,7	4,5
29	3,3	3,0	3,3	3,3	2,9	2,9	3,5	3,6	2,9	3,4	3,1	3,3
30	3,0	2,9	3,2	2,6	2,7	2,3	4,0	4,0	3,9	4,0	4,1	4,4
31	1,6	1,9	2,3	2,1	2,1	1,8						

Dunstdruck.

T.	Mai Morgens. 8h	10h	12h	Mai Abends. 2h	4h	6h	Juni Morgens. 8h	10h	12h	Juni Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,8	4,0	4,1	4,0	3,9	3,9	5,1	5,3	4,9	5,0	4,8	5,2
2	3,6	3,5	3,5	3,6	3,4	3,6	5,7	5,4	5,2	5,6	5,9	5,9
3	3,4	3,8	3,5	3,9	4,0	3,8	5,2	5,8	5,8	5,4	5,2	4,9
4	3,5	3,9	3,9	4,4	4,3	4,1	4,5	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
5	3,3	3,1	3,4	3,8	3,4	3,4	4,8	5,4	5,4	5,4	5,6	5,2
6	3,6	3,7	4,0	4,1	4,0	3,9	5,0	5,2	5,1	4,8	4,5	4,4
7	3,7	3,5	3,3	3,7	3,4	3,0	5,0	4,9	5,1	4,7	4,8	4,8
8	3,9	3,9	3,9	4,0	4,2	4,1	4,9	4,3	4,4	4,7	4,6	4,8
9	4,0	4,4	4,2	4,4	5,0	4,5	4,9	5,2	5,0	5,0	5,1	5,3
10	4,3	4,4	4,5	4,3	4,1	4,3	5,7	5,4	5,5	5,8	3,8	4,1
11	3,9	4,1	4,3	4,3	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,6	4,4	4,6
12	2,9	2,9	2,7	3,0	3,0	2,6	5,0	4,8	5,1	5,0	5,0	4,7
13	2,7	2,4	2,3	2,4	2,3	2,7	4,4	4,6	5,4	4,7	4,6	4,4
14	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,7	4,4	4,4	4,6	5,0	4,1	4,4
15	2,8	3,6	3,2	3,4	3,5	3,7	3,7	3,5	3,7	3,7	4,0	4,0
16	3,2	3,4	3,7	3,8	3,8	3,7	4,9	5,0	3,7	4,5	4,6	4,3
17	3,2	3,4	3,9	3,1	2,8	3,0	3,5	3,6	3,6	3,6	3,8	3,1
18	3,6	3,4	3,5	3,5	3,6	3,2	3,3	3,3	3,8	3,6	4,0	3,5
19	4,5	3,9	4,1	4,2	4,3	4,1	3,5	3,9	3,5	3,7	4,0	3,8
20	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	4,0	4,5	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1
21	4,1	3,9	3,7	3,8	3,7	4,0	4,2	4,2	4,0	4,3	4,4	4,4
22	4,4	4,5	4,0	4,1	4,0	3,7	3,8	3,8	3,6	3,9	4,0	3,9
23	4,3	4,5	4,0	3,7	4,2	4,4	3,7	4,0	5,2	4,7	4,7	4,9
24	4,1	4,4	4,5	4,5	4,9	4,6	5,6	5,9	4,3	4,5	4,7	4,8
25	5,1	4,8	4,7	4,7	4,9	5,0	4,7	4,3	5,0	4,5	4,7	4,9
26	4,9	4,6	4,5	5,2	4,9	4,7	5,1	4,6	4,9	4,6	4,8	5,0
27	5,3	4,9	5,0	5,0	4,9	3,7	4,7	4,0	4,0	4,5	4,0	4,3
28	4,9	5,3	5,1	4,6	4,7	4,4	4,6	4,7	5,1	4,6	5,3	5,3
29	4,4	4,8	5,5	4,3	4,5	4,5	5,6	5,6	6,9	5,8	5,8	5,9
30	5,0	5,4	4,9	4,9	5,2	5,6	5,9	6,7	6,3	5,7	6,3	6,0
31	5,1	5,0	5,1	5,4	5,2	5,7						

Dunstdruck.

	Juli 1859						August 1859					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	5,5	6,1	6,4	6,5	6,3	6,7	6,5	7,0	7,4	8,1	7,2	7,4
2	7,1	6,9	6,7	6,2	6,2	6,0	4,7	4,7	5,3	5,4	5,7	5,7
3	7,2	8,3	6,7	6,6	6,2	7,0	6,4	6,8	7,0	5,9	5,0	5,2
4	6,3	7,5	7,2	7,5	7,0	7,0	6,5	6,6	6,2	5,2	4,6	7,9
5	7,4	7,5	6,6	6,6	7,0	6,3	6,2	5,9	6,2	6,4	5,7	5,5
6	6,0	5,7	6,0	5,9	5,5	5,3	5,4	5,1	5,2	5,8	5,5	5,8
7	6,1	5,9	5,3	6,4	5,5	5,8	6,0	6,3	6,5	5,4	5,3	6,1
8	6,8	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	6,6	6,5	7,0	5,9	5,9	6,1
9	5,8	4,9	4,9	4,7	4,1	4,3	6,0	5,5	6,3	5,3	6,2	7,0
10	5,0	4,8	5,0	5,3	5,0	4,8	6,9	6,1	6,3	5,3	6,5	5,9
11	5,3	4,9	5,1	5,0	4,8	5,0	6,5	5,9	6,0	6,0	6,8	6,4
12	5,4	4,9	4,8	4,7	5,1	5,4	6,7	6,8	6,5	6,3	6,4	7,6
13	5,4	5,8	5,6	5,5	5,4	6,0	6,0	6,5	7,0	6,4	6,8	6,0
14	6,5	6,0	4,9	5,4	4,6	5,1	6,2	6,5	5,9	5,5	6,2	6,7
15	5,5	5,5	5,6	5,5	4,9	4,0	5,6	6,4	5,8	5,9	5,6	6,2
16	4,2	3,9	4,1	3,9	3,3	3,9	5,2	5,5	5,1	4,5	5,5	4,6
17	5,2	5,4	5,5	5,8	4,9	5,0	4,0	4,0	4,1	4,5	4,5	4,5
18	5,9	5,6	5,3	5,7	5,7	5,9	4,1	4,4	4,4	4,8	4,1	4,5
19	6,1	6,3	5,5	6,0	6,2	5,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
20	7,0	6,2	6,5	7,9	5,8	6,6	4,3	4,1	5,1	5,5	5,5	5,9
21	7,1	6,0	6,8	7,0	5,6	7,3	5,2	5,9	5,7	6,1	5,6	5,2
22	6,3	6,7	6,8	6,3	6,0	6,5	4,4	4,6	3,8	3,9	3,7	4,0
23	6,6	6,2	5,4	5,4	5,8	6,0	4,2	3,5	4,3	4,3	4,0	4,5
24	5,9	5,1	5,6	4,8	5,3	5,0	4,6	4,8	5,0	4,9	5,2	5,0
25	4,9	4,3	4,4	4,6	5,4	4,6	4,5	4,7	4,2	4,4	4,4	5,4
26	4,6	5,0	4,5	4,8	4,9	4,5	5,0	5,3	6,0	5,7	6,0	6,8
27	4,6	4,5	3,7	4,4	3,9	4,2	5,4	5,5	5,8	6,0	5,7	5,9
28	5,2	4,1	5,0	4,9	5,9	5,1	5,4	5,8	5,4	5,0	4,9	5,8
29	5,9	6,5	6,8	6,4	6,0	6,1	5,4	5,4	5,1	5,3	5,5	5,5
30	5,9	6,1	6,9	6,6	6,4	6,6	4,8	4,4	5,5	5,5	4,8	5,4
31	6,0	5,8	6,0	6,8	6,5	6,0	3,9	4,0	3,9	4,0	3,7	3,6

Dunstdruck.

T.	September Morgens 8h	10h	12h	September Abends 2h	4h	6h	October Morgens 8h	10h	12h	October Abends 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,6	4,3	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6
2	3,8	4,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,6	5,0	4,4	4,7	5,0	5,2
3	5,0	4,9	5,4	4,7	4,6	5,3	4,5	4,8	4,6	5,2	5,1	4,7
4	5,2	4,9	5,0	5,3	4,9	5,0	3,6	4,8	5,3	5,4	5,4	5,3
5	4,3	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	4,1	5,1	5,0	5,5	5,4	5,0
6	4,0	3,5	3,1	2,9	2,9	3,3	4,0	4,2	5,0	5,0	4,9	4,4
7	3,7	3,6	4,0	4,3	4,5	4,7	4,0	4,5	5,0	4,8	4,8	4,2
8	3,9	3,9	4,1	4,5	4,3	4,6	4,0	4,1	4,5	4,6	4,8	4,4
9	4,4	4,7	4,2	4,6	4,5	4,7	3,8	3,9	3,9	4,1	4,0	3,4
10	4,8	4,9	4,9	4,5	5,0	4,9	3,0	3,2	3,3	3,7	3,6	3,8
11	3,4	3,0	3,7	2,9	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,8	3,8	3,7
12	3,2	3,3	3,0	2,9	3,4	3,2	3,5	3,4	3,4	3,8	3,5	3,5
13	3,2	3,0	3,1	3,4	3,3	3,8	3,4	3,7	3,7	3,6	3,5	3,2
14	3,9	3,4	3,5	3,6	3,6	3,9	2,9	3,1	3,3	3,5	3,6	3,5
15	3,8	3,9	3,9	3,8	3,9	3,4	3,0	3,5	4,0	4,2	4,4	4,1
16	3,5	3,3	3,6	3,6	3,5	3,8	4,3	4,4	4,3	4,4	4,5	4,2
17	3,7	3,8	3,9	3,9	3,5	3,6	4,4	4,0	4,2	4,1	3,9	4,2
18	3,1	3,1	3,1	3,4	3,7	3,4	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	4,0
19	3,2	3,1	3,2	3,3	3,3	2,9	4,3	4,2	4,1	4,2	4,0	4,0
20	3,2	3,4	3,1	3,7	3,5	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9	3,6	3,5
21	3,7	4,4	4,0	4,1	4,3	4,5	3,1	3,3	3,4	3,6	3,5	3,4
22	4,2	3,9	3,4	3,8	3,7	3,5	2,4	2,3	2,1	1,8	2,0	1,9
23	3,9	4,3	4,7	4,9	4,8	4,7	1,7	2,0	2,1	2,2	2,5	2,5
24	5,1	5,9	5,9	6,2	5,7	5,7	2,2	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6
25	4,5	5,3	5,8	6,5	6,5	6,2	2,5	2,3	2,6	2,5	2,5	2,5
26	5,0	4,4	5,6	6,0	5,5	6,0	2,3	2,8	2,6	3,0	3,0	2,9
27	5,0	4,9	5,0	5,4	5,6	6,2	2,5	2,4	2,3	2,1	2,2	2,1
28	4,6	5,0	5,8	5,0	5,6	6,0	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,4
29	4,8	5,0	5,5	4,1	4,4	4,6	2,1	2,3	2,7	2,8	2,9	2,9
30	4,0	3,9	4,1	3,9	4,1	4,0	2,4	2,4	1,9	2,1	2,0	2,2
31							2,7	2,9	3,1	3,0	3,0	3,2

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,2	4,1	3,9	4,1	3,9	3,9	2,0	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7
2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,3	2,4	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4
3	2,1	2,3	2,3	2,1	2,5	2,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
4	1,9	2,1	2,5	2,7	2,5	2,5	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1
5	3,0	3,3	2,9	2,9	3,5	3,0	0,9	1,0	1,7	1,6	1,6	1,9
6	2,5	3,1	3,2	3,3	3,5	2,9	1,6	1,8	1,8	1,8	1,5	1,4
7	3,0	3,4	3,0	3,1	3,1	3,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,6
8	2,4	3,3	3,9	4,0	3,8	3,6	1,1	1,7	1,5	1,5	1,5	1,6
9	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
10	2,0	2,0	2,0	1,8	2,0	1,6	1,4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,6
11	1,5	1,7	1,7	1,9	1,4	1,3	1,1	1,2	1,5	1,5	1,3	1,1
12	1,3	1,3	1,5	1,5	1,4	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
13	1,4	1,8	1,3	1,1	1,4	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
14	1,1	1,4	1,7	1,5	1,7	1,4	1,3	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1
15	1,8	1,7	1,8	1,7	1,9	1,8	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3
16	1,8	2,0	2,1	2,0	1,9	2,0	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
17	1,6	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,0	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0
18	1,5	1,4	1,8	1,6	1,6	1,5	0,6	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9
19	1,5	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,0	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1
20	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9
21	1,4	1,8	1,8	1,7	1,8	1,5	0,8	0,9	1,2	1,3	1,1	1,1
22	1,5	1,7	1,6	1,6	1,8	2,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1
23	1,5	1,5	1,7	1,8	1,4	1,4	1,6	1,7	1,5	1,9	1,9	1,7
24	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7	1,4	1,8	1,3	1,5
25	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	1,4	1,2	1,4	1,3	1,7	1,6
26	1,6	1,9	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	1,9	2,0	1,6	2,0	2,1
27	1,6	1,9	2,0	2,0	2,2	2,2	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0
28	1,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,0	1,3	1,6	1,9	1,9	1,7	1,8
29	2,0	2,1	2,1	2,9	2,0	2,0	2,0	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1
30	2,7	2,8	2,7	2,8	2,5	2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4
31							2,5	2,5	2,4	2,8	2,8	3,1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	Stille	Stille	O1	O1	O0.1	NO1
2	SW1	SW1	SW1	SW1	W0.1	Stille
3	NW0	W0	W0	NW1	W0	W0
4	W1	SW0.1	SW1.2	SW2	SW1	SW0.1
5	Stille	Stille	NO1	NO1.2	NO1.2	NO1.2
6	O1	O1	O0	W0	W0	W0
7	S0	SW2	W2	W3	W2	W1
8	Stille	W1	W1	W1	N1	N1
9	S0.1	O0.1	SO1	N1.2	SO0.1	SO1
10	S0.1	Stille	S0.1	Stille	S0	SW1
11	SW2	SW1	W2	W1	W2	W2.3
12	W2.3	SW3	SW3.4	W2	W3	W4
13	W3	W3.4	N1.2	NW1	NW0.1	NW0.1
14	SW0	W0	NW0	SW0	W0	S0
15	S1	SW1	SW0.1	NO0	NO0.1	SO0.1
16	O1	O1	O0.1	O0.1	O0.1	NW0.1
17	N0	SW0.1	S0.1	SW1	Stille	SW1
18	SW0	S1	SW0	SW1	SW0	W1
19	SW1	Stille	SW0	SW0	SW0	Stille
20	S0.1	S0	Stille	W0.1	Stille	SW0.1
21	Stille	SW0	O0	O0	NO0	SO0
22	O0	Stille	NO0.1	O0.1	O0.1	Stille
23	SW2	SW0	SW0	SW0	O0	SO0
24	W0.1	W0.1	NO0	W0.1	W1.2	W1
25	SW1	SW1	W0	W0	SW0	SW0.1
26	SW1.2	SW2	SW3	SW2	SW2	SW2
27	SW0.1	W1.2	W2	W2.3	W2	W2
28	SW0	SW0	SW0	SW0	SW1	SW0
29	SW2	SW2.3	SW2.3	SW3.4	SW2	SW1
30	SW2	SW1	SW0.1	SW1	O0	SO1
31	S1	SW0.1	NW3.4	W1	W0	S0.1

Windrichtung und Stärke.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	Stille	W0	W0	W0	NW0	W0.1
2	W2	S1	S1	S0.1	S0.1	W2.3
3	W4	W3.4	W3.4	W3	W4	W1.2
4	W0.1	W1	W0.1	W0	W0.1	SW0.1
5	SO0	O0	O1	O0	O0	SW0
6	O0	O0	NO0	Stille	O0	O0
7	SO1	O0.1	O1	O0.1	O1	O0.1
8	W0	S0	Stille	N1	N0.1	Stille
9	O0	O0	NO0	NO0	NO0	NO0.1
10	W0	W0	SW0	O0.1	NO0	Stille
11	SW1	SW0.1	W0.1	NW0.1	NO	O0.1
12	W0	Stille	O0	NO1	NO1	NO0
13	O0	O0.1	NO0.1	NO0.1	NO1	NO0
14	SO1	Stille	Stille	NW1	W0.1	SW1
15	Stille	SW0.1	NW0.1	NW1	NW0.1	W0.1
16	SW1	SW1	SW1	SW1	SW2	W3
17	W4	W4	W4	W4	W4	W4
18	W4	W4	W4	NW3.4	NW3.4	NW3.4
19	SW1	W4	NW4	NW1	NW1	NW3
20	W3	NW2.3	NW2	Stille	W0	SO0.1
21	SO0.1	O0.1	O1	NO1	O1	O1
22	SO0.1	O0	N0.1	N0.1	N1	NO
23	SW1	W1	W1	NW1	W0	SW1
24	SW2	SW2	W4	W4	W4	W4
25	W2	W2.3	W2.3	W2.3	NW1.2	W1.2
26	Stille	SW0	NW0	W2	W1	SW0
27	W3	W4	W4	W4	W3	W2
28	W3.4	W3.4	W4	W4	W2.3	W3.4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W2	W1	W1	NW0.1	W0.1
2	W0	W0	W0	W1	W0	W0
3	SW2	SW1.2	SW1.2	SW1.2	W1.2	SW3.4
4	W1.2	W1.2	NW1.2	W3	W2	W3
5	W1	W1	W3	W2	W1	W2
6	W4	W4	W4	W3	W2.3	W2
7	S1	SO1	Stille	O0.1	O1	SO1
8	S1	W0	W4	W4	W4	W4
9	W4	W4	W4	W4	W4	W3
10	S0.1	S0	S0	N0	N1	N1
11	SO0	Stille	N0	NW0	O0	O1
12	SW2	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
13	SW4	SW4	W4	W4	W4	W4
14	W4	W4	W3.4	W3.4	W4	W1
15	SW0	Stille	N1	NW1	S1	S0
16	W2	W3	W3.4	W3	SW4	SW3
17	SO0.1	SW0.1	SO0.1	N1	O1	O1
18	O0	W0	W0	O0	NO0.1	NO0
19	W1.2	W1.2	W1.2	NW1	NW1	NW1
20	NO1	Stille	NO1	NO0	NO1	Stille
21	S0.1	W1	W1.2	W1.2	W2	W2
22	SW0.1	N1.2	N2	NW1.2	NW1	W0.1
23	W0	W0	NW1	NW1	W0	W0
24	SW2.3	SW4	SW4	SW4	SW4	SW4
25	W4	W4	NO3	NO1.2	W1.2	W2.3
26	N0	Stille	W1.2	W2.3	W3	W3.4
27	W2	W2.3	NW2	NW1	W1.2	NW0.1
28	O0	O0	SO1	O0	O1	O0
29	SW0.1	SW2	W1	S2	W1.2	S1
30	S0	O2	SO1.2	SW3.4	W4	W3.4
31	W4	W4	W4	W3	NW4	NW4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NW1	NW1	N3	N3	N3	SW0.1
2	S1	S1	S1	Stille	W1	W1.2
3	W2	W3.4	W1	W4	W2	W2
4	W3.4	W3.4	W4	W4	W4	W1
5	NW1.2	W3	W3.4	W3.4	NW1.2	W1
6	W1.2	NW1.2	NW2	NW1	N2	N1.2
7	SO0	SO0	NO0	NO0.1	O1	NO1
8	W3.4	W3.4	W4	W3.4	W3.4	SW3.4
9	SW1.2	W3	W4	W4	W3.4	W4
10	W3	SW3	SW3	W2	N1	O1
11	W1	W1	NO0	NO1	NO1	NO1
12	W1.2	W3.4	NW3.4	NW3	W1	SW3
13	S1	SO2	SO.1	W4	W3.4	W3.4
14	W1	W0	NW2	NW2	W1	SW1
15	W3	W4	W4	W4	W4	W4
16	W3.4	W4	W4	W4	W4	W2
17	NW2	W1.2	W1.2	W1	SW1	W1
18	W1	SW1	W2	W1	NW0.1	NO0
19	S1.2	SO0.1	SO0.1	NO1.2	NO0.1	SO1
20	SW0	W0.1	W1.2	W0.1	SW2	W0.1
21	SW0	W1	NW0	NW1	NO0	NO0
22	NW1	NW1	NW0	NW1	NW4	NW3
23	N1	NO1	O1	O1.2	NO1.2	NO1.2
24	O0	NO0	NO1	NO0.1	N1	N1
25	O2	O1	N1	NO.1	NO.1	N1
26	W1.2	W1	O0.1	O0	NW1	Stille
27	O0	O0	NO1	NO1	NO1.2	NO1.2
28	O1.2	O2	O4	O2.3	O1.2	NO1
29	W2.3	W2	W3.4	W2	W2	NW0.1
30	SO	SO0	Stille	NO1	NO1	NO1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W1	NW1	Stille	SW1	SW1
2	W1.2	N1.2	N1.2	NO1.2	N3	N2.3
3	O1.2	NO2.3	NO2.3	NO3	NO2.3	NO1.2
4	O1	O1.2	NO2	NO3.4	NO3.4	NO3
5	W3.4	W4	W4	W4	W4	W2
6	Stille	Stille	O0.1	O1	O2	NO1
7	O0	O2.3	O4	O4	O4	O4
8	O1	O1.2	O1	NO1.2	O0	NW0
9	Stille	O1	O0.1	W1	Stille	NW0.1
10	NW0.1	N0	N0.1	NW0	N0.1	N0.1
11	NW1	NW1	NW0.1	W0.1	W0	NW0
12	O3	O3.4	O3.4	O3.4	O3	O2
13	O2	NO2	N1	N3	N2	NO3
14	NO2.3	NO3.4	O3	O3.4	O3	NO2
15	O2	SO0	NO1.2	NO3	NO1	N1.2
16	W1	NW1.2	W1	W0.1	NW1	W1
17	W3	W4	W3.4	W3	W3	W1.2
18	O0	W0	NW0	NW1	NW1	NW3
19	SO0.1	O0.1	Stille	NO1.2	O1.2	SO1.2
20	W0.1	NW2	NW0.1	W0.1	NW0	Stille
21	O0	O1	NO2	O1	O1	O0
22	O1	O1	O2	O3	O3	O2.3
23	O3	NO2.3	O3	O3	NO3	O2
24	NW1	NW1	O1	N2	O1.2	O0.1
25	SO0	NO0	NO0	NO0	NO1	NO0
26	W1	W1	NW2	NW1.2	N2	SO1
27	SW0.1	W1	N0.1	NO3	O2.3	O3
28	W1	W1	NO0	SW1	W0.1	W1
29	SW1	W1	O1.2	O2	N1.2	NW1
30	SW1	O0	N1.2	O1.2	O1	W1
31	W2	Stille	NW1	N0	S2	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W0	Stille	O0	NO1	NO1	NO1
2	O2	O1	O1.2	O2	NO3	NO1.2
3	W2	W2	W2	NW1	W0.1	W2.3
4	W3	W2	W3	W2	W2	W2.3
5	W1	W0	Stille	NO2	NO1	W1
6	SW0.1	NO0.1	NO1	NO0	NO0.1	O1
7	O1	O2	O2	O2	O1.2	NO.1
8	NO1	O2.3	O3.4	O3	NO3	NO2
9	W1.2	W2	NW1	NW1	SW1	SW3
10	Stille	O0.1	Stille	O0.1	W3.4	W2
11	W2	W3	W2.3	W2.3	W1.2	W0.1
12	W2	NW1.2	Stille	O2	Stille	SW1.2
13	W2.3	W0.1	SW2	SW2	SW2	W2
14	W3	W2	SW2	W4	W1	W2
15	W1.2	W1.2	NW1.2	NW2.3	W1	Stille
16	W3	W2.3	W1	W1	W4	W0
17	NW1	Stille	NW0.1	W1	W1	NW1
18	W4	W4	W4	W4	W1	NW1
19	W1	W1	NO2	NO2	NO2	NO2
20	SW0	N1	Stille	N2	N1	NO.1
21	W1	NW1.2	NW1	N1	N2	W0.1
22	W2	W2.3	W3	W1	W1	W1
23	W3.4	W3.4	W3.4	W2	W1.2	NW1
24	SO0	W0	NW2	Stille	SW0	SW1
25	Stille	Stille	Stille	NO1	O1	NO1
26	NO1.2	NO2	O2	O2	O2.3	O2
27	O1.2	O2	O2	NO2	NO2	NO2
28	O2	O2	O2	NO3	O4	O1.2
29	Stille	NO.1	NO.1	NO.1	N1.2	N1
30	N1	NO.1	NO2.3	NO2	NO.1	NO

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W1.2	W0.1	Stille	N0.1	Stille
2	Stille	Stille	Stille	Stille	W0	W0
3	W1	Stille	Stille	W0	Stille	NW0
4	W1	W1.2	W2	W3	W2	W2
5	W1	W0.1	N1	N1	N1	N0.1
6	NO0	NO0.1	N0	N0	N0	N0
7	O0.1	O1.2	NO1	NO0	NO1	NO1
8	SW0.1	NO0.1	Stille	W0.1	W0	W0.1
9	N0.1	N0.1	NW2	NW2	NW3	NW1
10	Stille	NO1.2	NO2	NO2	NO2	NO1
11	Stille	O1.2	NO1.2	NO2	NO2	NO0.1
12	Stille	NO0.1	NO1	NO0.1	Stille	N1
13	SW0	Stille	NO0	N0	NO0	N0
14	W2.3	NW3	NW3.4	W3.4	W4	NW2.3
15	SW0.1	NW1	NW1	N1.2	NW2.3	NW2.3
16	NW0	N0	NW0	W1	NW3.4	NW1
17	W0	N0.1	NW1	Stille	NO2	NO0.1
18	SW0.1	Stille	W3	NO1	Stille	W1
19	W1.2	W2	NW1	NW1	NW1	NW1
20	SW0	W0	NO0	Stille	NW4	O0
21	Stille	NO0	N1.2	N0.1	N1	O1.2
22	W0.1	NW0.1	NO1.2	NO2	NO1.2	NO1
23	SO1	O1	W4	SW0.1	O0	Stille
24	SW1	W1.2	S1.2	Stille	SW1	SW1
25	NW1	NW1	N2	N2	Stille	O1
26	NW0.1	N0.1	N2	N1	NW1	NW1
27	SW0	Stille	N1	N0	Stille	Stille
28	SW1.2	W1.2	W1	W2	W1.2	W1.2
29	W0.1	Stille	W1	W1	NW1.2	W1
30	Stille	Stille	W0	N0	N1	Stille
31	W2	W2	W1	W1.2	O0.1	NO0.1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW1	W1.2	W0.1	W1	W0.1	Stille
2	N1	N1	N1	NO1	O1	O1
3	SW0	SW1	W0	W1	W1	NW0
4	Stille	Stille	Stille	O1.2	Stille	Stille
5	W1	W3	Stille	N1	NW1	N2.3
6	W1	NW1	NW0	NO1	NO0	NO
7	W1	W0	O0.1	NO0	NO.1	NW0
8	Stille	Stille	Stille	O0.1	NO0.1	SO1
9	SW0.1	W1.2	NO1	NW1	SO0.1	SO1
10	SO	O0	O0	SO0	Stille	Stille
11	W1	W1	W0.1	Stille	Stille	NW0
12	SW0	W2	W1	NO1	NO0.1	O0
13	Stille	SW0	Stille	O0	NO0	SW3
14	W2	W0	Stille	W1	Stille	SW1
15	SO1	W2	W1	NW1	NW0.1	SW1
16	O1	SO0.1	NW2.3	W1.2	W1.2	NW1.2
17	NW0.1	NW0.1	W0.1	W0.1	NW1	SW1.2
18	W2	NW1	N1	NW1	NW1	NW0
19	Stille	O0.1	NO1	O1	NO0.1	O0.1
20	O1.2	O1	NO1.2	NO2	O1	NO
21	SW0.1	NW0.1	W1.2	SW3	W4	W4
22	N1	NW0	NO	NW1	N1	NW0
23	W1	W1	W1	W1.2	W1.2	W1
24	NO.1	NO	NO.1	O0.1	NO0.1	NO1
25	SO2	SO1	SO1	O1	O1	SO0
26	Stille	Stille	O1	O1	O1	O0.1
27	W0.1	NW0.1	NO.1	NO.1	NO1	O0
28	SW0	SW1	W1	N1	NW0.1	SO1
29	S1	Stille	O1.2	O1.2	O0.1	O0.1
30	W1.2	Stille	Stille	SO.1	SO	S1
31	SW1	SW0.1	W1	SW0.1	SW0	SW1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	S1	SW2	W3	SW1	W2	W1
2	W3	W1.2	W1.2	W1.2	Stille	W1.2
3	SW1	W2	W2	W3.4	W3	W0
4	W1.2	W3	W3	W3	W2.3	W0
5	NW4	W1	W1	W0	NW1	NW0
6	Stille	O1	O1.2	O1.2	O2	O2
7	SW1	W2.3	W1.2	NW0.1	NW0.1	SW0.1
8	W1	NW0.1	NW0	NO	NO	NW0
9	SW0	SO0	NO0	NO0	NO	NO
10	W1.2	W2.3	W2.3	W3	NW3.4	NW3.4
11	W0.1	W1	SW2.3	NW1	W0	W0
12	W0.1	W1	NW3	W3	NW0.1	W1.2
13	S1	SO0	SO0	SO	O0	SW0.1
14	S0	O2	O2	O3	O2.3	O2
15	Stille	S0	Stille	Stille	SW0.1	SW0.1
16	Stille	Stille	Stille	S0	SO1	SO0
17	NW1.2	W1	W2.3	W2.3	W2.3	W2
18	W2.3	NW2	NW2	NW2	NW1	NW0.1
19	NW0	NW0.1	NW0.1	NW0	NO	W0
20	SW1	SW0	NO	Stille	W0	O0
21	W1	W0.1	W2	W2	W1	SW1
22	W2	W1	W2	W1.2	W2	W2
23	SW0	SW0	S0	Stille	SW0	S0
24	O1.2	O0.1	O1	Stille	O1.2	O1
25	O0	NO1	O1	O1	NO1	NO1
26	SW0	W0	NO.1	NO0	NO0	NO1.2
27	S0	W2	W1	W1	NO0	O0
28	SW0.1	Stille	SO0	NO0.1	Stille	NO0.1
29	SW0.1	SW1.2	S1	NO1	NO2.3	O1.2
30	NW0	NO	NO0	O0	NO1	NO0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	SW0.1	SW2	SW1	W1	W2.3	W1
2	W2	W2	W2	W2	W1	Stille
3	SO0.1	O1.2	O1.2	O1	NO2	NO1
4	Stille	Stille	Stille	Stille	NO0	O0
5	O0.1	NO0	O1	O1.2	O1	NO1
6	NO0.1	O0.1	NO	N1.2	NO2	NO2
7	O1	O1	O1	NO4	NO4	NO2
8	W2	W2	W0	NO1.2	NO2	O2
9	O2	O2.3	O2.3	O2	O2	O2
10	NO0.1	O0.1	O1	O1	O0.1	O0.1
11	Stille	Stille	O0	O0	O0	O1
12	O2	O1.2	O1	O0.1	NO0.1	S0
13	SW1	O2	Stille	Stille	Stille	O0.1
14	O0.1	O1	O2	O2	O1.2	N1
15	O1	O1	NO1	O1	NO0	Stille
16	W2	W2	W2	W1	Stille	O0.1
17	Stille	O2	O1.2	W4	W1.2	W1
18	W0.1	W1.2	W2.3	NW2	NW0.1	SW0.1
19	W1	W1	W0	W0	W0	W0.1
20	W0	Stille	Stille	W2	W1.2	W2
21	SW2	SO2	S1.2	SO1.2	Stille	SO0
22	W2	W1	W1	W1	W2	W3
23	O2	O1	O0	NO2.3	NO1	O0
24	SW1.2	S1.2	Stille	Stille	O0.1	O0
25	W1.2	W2.3	O1	O2	O2	NO1.2
26	S2	S1.2	O2.3	SO0.1	SO0	O0.1
27	NW0.1	NW0	SW1	SW0	SW0	SW1
28	W1	W1.2	W0	O1.2	O1.2	O2
29	SO1	SO0	SO0	Stille	Stille	W0
30	W4	W4	W4	W3	W2	W1
31	S1	W2	SW4	SW4	W4	W1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W4	W4	W4	W4	W3.4	W4
2	W4	W4	W4	W4	W4	W4
3	SO.1	SW1	S1	WO.1	SWO.1	SWO.1
4	OO	OO	NOO	OO	O1	OO
5	W2	W3	W4	W4	W1.2	W1
6	SO	W1.2	SWO	SW1.2	SW1	SW1.2
7	SW1	SWO.1	W1	W3	W1	SW1
8	SWO.1	SW3.4	SWO	SW1	SW1	SWO
9	W2	W2.3	W3	W2.3	W2.3	W1
10	NW1	NW1	N1.2	N1	NO.1	N1
11	OO	O1	O3	O2	O2	O2
12	O2.3	O3.4	O3	O3.4	O3	O2
13	O2	O2	O1.2	O3	O2	O1
14	SWO.1	SWO.1	SWO	SO	NO	Stille
15	Stille	SWO	SWO	SWO	W1	NW1
16	SO1	SWO.1	SW1	S1	S1	Stille
17	SOO.1	O1	OO.1	Stille	O1	O1
18	NO1	O3	O1	O1	O1	O1
19	O2	O2	O2	O1.2	O2	O2
20	O1	O2	O1	O1	O2	O1
21	SO.1	Stille	NOO.1	NW1	W1	WO.1
22	SO	Stille	NWO	NOO	NOO	NOO
23	Stille	Stille	O1	NO1.2	N1	NO1
24	NO.1	O1.2	O1.2	O1	O1.2	O2
25	O1	O1	O1	O1	O1	O1
26	W1	W1.2	WO.1	Stille	O1	OO.1
27	O1	Stille	SWO.1	Stille	SO.1	W1.2
28	S1	SO	SOO	SO1	SOO	W1
29	SWO.1	SW1	SW1.2	SWO.1	SWO.1	SW1
30	W4	SW4	W4	SW4	SW4	SW3.4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W0.1	W0.1	O1	Stille	O0.1	O0.1
2	N1.2	N2	N3.4	NO4	NO4	NO4
3	NO1	NO2	NO3	NO2	NO1	NO1
4	Stille	O1	O0.1	SW1	W1	W1
5	SO1	SO1.2	SO1.2	S1	S1	S1.2
6	SW0.1	SW0	NO0	NO0	Stille	Stille
7	S0	S0	NO0	NO0	O1	Stille
8	O1	NO1	O1	O1	NO1	NO1
9	NO1.2	NO1.2	NO2	O2	O1.2	O1
10	NO1.2	NO1.2	NO2	NO1.2	NO1.2	NO1
11	O2	NO0	NO1	NO2	NO1	O0
12	O0	O0	NO0	NO0	O0	Stille
13	W0	SW0.1	Stille	N0.1	Stille	W0.1
14	SW0.1	Stille	Stille	N0.1	NW0.1	NW0.1
15	N0	NO1	NO1	N1	N1	NO0.1
16	W1	W1	W1	W1	W1	W2
17	W1.2	W2	W2.3	W1.2	W1	SW1
18	O1	O1	NO0.1	NO1.2	N0.1	W1
19	NO0	NO0	NO0	NO1	NO1	NO2
20	W1.2	W1	W1	W0.1	W1	W1
21	SO1.2	SO2	SO1	SO0.1	SO1	S1.2
22	SW4	SW4	SW4	SW4	SW3.4	W3.4
23	O0.1	SO1	Stille	Stille	O0	W1.2
24	S1.2	S1	S1	S1	SO1	O2
25	W0	SO0	S0.1	O2	O2	O0.1
26	O2	SO1	SO3	W2.3	SW2	SW1
27	SW3.4	SW4	W2	W2.3	W2	W2
28	O0.1	W1	W1	S1	S1	S1
29	SW2	SW1	W2.3	W3	W2	W1.2
30	W4	W4	W4	W3.4	W4	W4
31	W4	W4	W4	W4	W4	W3

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	3-4	2O	4O	4
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4O	4O	0	4
6	1	4	4	4	4	4
7	0-1	1-2W	4W	4W	4W	4
8	4	4N	4	4	4	0-1
9	0	0	0	0	0	0
10	1-2	3	2	4	4	3
11	4	4W	3-4W	4W	2-3W	4W
12	4	4	4	4	4W	4
13	4	4	4	4	3NW	4
14	0	1W	4W	0-1	3-4W	2
15	2-3	4	0-1	0	0-1	0
16	1-2W	4W	4	4	4	4W
17	4	4	4W	4W	4	4W
18	0-1	0-1	2	4	3-4N	4
19	4	4	4	4	4	3-4
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	1	0-1	0-1	0	0	0
23	3-4SW	4SW	4SW	3-4SW	3-4SW	1-2
24	3-4	2	3-4SW	1-2SW	3-4NW	4
25	0-1	0	0	0-1	0-1	0-1
26	4	0-1W	1-2W	4	3-4W	4
27	1-2W	1-2	2W	3W	3-4N	3
28	3-4N	4	4	4	4	4
29	4W	4	4W	4W	4W	4W
30	1W	4	4	2-3	3	2
31	2-3SW	2-3SW	4W	4W	4	4S

Bewölkung und Wolkenzug.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	4	4	4	4	4	4W
2	3SW	3–4	3S	4SW	4	4
3	4W	3–4W	4W	4W	4W	4
4	4	4NW	3N	4	4	4
5	0–1	0–10	0–10	0–10	1	0–1
6	1W	3–4W	3W	1–2W	2	0–1
7	2	1–2	0–1	1	1	1
8	4	4	4	4	4	4
9	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1–2	4	4	4
11	3S	3–4	3–4	4	3	4
12	4W	0–1	1	3–4	4	2
13	4	4	4	4	4	4
14	3	4W	4	4	4W	4
15	4	4	3–4W	4W	3W	4W
16	3–4W	4W	4W	4W	3–4W	2–3
17	4W	4W	4W	4W	4W	4W
18	4W	3W	3–4W	4W	4W	3NW
19	4	4	4	4W	3–4W	4NW
20	4W	3–4NW	4NW	4N	4N	3N
21	0	0	0	0	0	0
22	0–1	0–10	0–1	0	0	0
23	4	4	4	4NW	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4NW	3–4W	1–2W	1	1	2–3
26	3W	2W	2W	3W	3–4W	0–1
27	3W	4W	4W	4W	4W	4W
28	4W	4W	4W	4W	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	4W
2	4W	4W	4W	4W	4W	4
3	4	4	4	4	4W	4W
4	4W	4W	4W	4W	4W	4W
5	4	4	4	4	4	4W
6	3NW	4W	4W	4W	4W	4
7	0	0	0	0	0	0–1
8	0–1	2W	4W	4W	4W	4W
9	4W	2–3W	3W	4W	4W	4W
10	1	1–2	1–2NW	1–2N	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	1	2	4	4	4	3–4W
13	3W	3	3	4	4W	4
14	2W	2–3W	3W	4W	4W	2–3W
15	4SW	4SW	4SW	4W	4SW	4W
16	4W	3W	3W	4W	4W	4W
17	4	0–1	1	1	1–2	2
18	0	0	0	0	0	0
19	4W	4W	4W	4NW	4NW	4NW
20	1	3–4NW	3NW	3NW	2W	0–1
21	0	0	0–1	1	0–1	0–1
22	1W	4W	4NW	4NW	4	4
23	4W	4W	4NW	4NW	4W	4W
24	4	4	4	4	4	4
25	4W	4W	4W	4W	4W	4W
26	4W	4W	4W	4W	4W	4W
27	3–4W	4W	4W	4W	4W	3–4W
28	0	0–1	1	2–3W	2	1
29	0	0	0	0–1	1–2W	0–1W
30	2–3S	3SW	2–3S	4SW	4W	4W
31	4W	4W	4W	4W	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4NW	4NW	4NW	4NW	1NW
2	0-1	4	4	4	4W	4W
3	4	4W	4W	4W	4W	4W
4	3-4W	4W	4W	3-4W	3W	3W
5	0-1NW	1	1	2NW	2NW	3W
6	4W	3-4W	3W	3W	3-4W	1
7	0	0	0	0	0	0
8	3W	3-4SW	3-4	4W	3-4W	3-4W
9	4W	4W	4	4W	4W	3-4W
10	3-4W	3-4W	3-4W	4W	2	1-2
11	4W	4W	4NO	4NO	4NO	4NO
12	4W	4W	4W	4W	4W	3W
13	4	4	4	4SW	4W	4W
14	4W	4W	4W	4W	4W	4W
15	4W	3W	4W	3-4W	3W	4W
16	4W	4W	4W	4W	4W	4W
17	4	3-4W	3W	4W	4	4
18	2W	2W	2-3W	3-4W	2	4W
19	1W	4W	4	4W	4W	4
20	2W	4	4W	4	3-4W	2-3
21	4SW	2-3W	1-2	3SW	4SW	3-4SW
22	4NW	4N	4	4NW	4NW	4NW
23	4W	4	4	4	4	4O
24	4W	4W	4W	3W	3W	2W
25	4W	4	1-2W	1-2W	4W	4W
26	4	3W	3-4W	4W	4W	4W
27	0	0	0-10	0-1	0-1	1
28	0-1	0-1	0-1	2	4	3-4
29	4W	4W	4W	3-4W	3W	0-1W
30	0	3W	2W	4W	4W	4SW

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4SW	4	4SW	4W
2	4W	3–4W	3–4W	2W	3–4W	3W
3	4O	4O	3–4O	2–3O	4W	4
4	4O	4O	4O	4SW	4SW	4SW
5	4	4W	4W	4W	4W	4W
6	4	4	4O	4O	4O	4O
7	4S	4S	3–4O	3–4O	3–4O	4O
8	4O	4O	4O	4	4O	4
9	4N	4W	4	4W	4N	4NW
10	4	4N	4NW	4NW	4	4N
11	4	4NW	4	4	4	4NW
12	4O	4O	4O	4O	1–2O	1O
13	0–1O	1–2O	1O	1–2O	2–3N	3N
14	4O	4O	4O	4O	4O	4O
15	4	4S	4SO	4S	4S	1–2
16	4W	4W	4W	4SW	4	4
17	4SW	4SW	4SW	3–4SW	4SW	4S
18	4O	4W	4SW	4SW	4NW	4O
19	3–4SW	4	3–4W	3–4W	2W	4W
20	4	3–4W	4NW	4	4	4W
21	3–4O	3–4O	3–4O	3O	4O	2O
22	0	1O	2O	3O	3O	1–2
23	1O	1–2O	2O	3O	3–4O	4O
24	4O	4O	4O	4O	4O	4O
25	3O	3W	3W	3–4NW	3SW	4N
26	4W	4	3–4	3–4	4	4
27	4SW	3–4SW	3SO	2–3O	2–3O	4O
28	4W	4W	4NO	4SW	4W	4O
29	4	4	1–2O	2–3	3–4	4
30	1–2	1–2O	3	4	4N	4
31	2W	3–4W	3–4NW	3–4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Mergens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	3-4SW	2SW	2O	2-3O	3-4O	3-4SW
2	2S	2-3	1-2S	1-2	3SW	3-4
3	3W	2-3W	4W	4	4	4
4	4N	4W	4W	4W	4NW	4NW
5	4W	4NW	4NW	4NO	4NO	4NO
6	3-4SW	3-4W	3NO	2NO	0-1	0
7	0	0	0-1	0	0-1	1-2
8	3	2	0-1	1-2	1-2	2-3SW
9	3SO	3W	3W	3-4NW	4O	4O
10	3	4S	4S	4SO	4W	4W
11	4W	4NW	4NW	4NW	4NW	4NW
12	1-2	3-4W	4	4	4	4
13	3W	3-4W	3-4	2-3SW	2-3SW	3SW
14	4W	4W	3-4W	3-4W	3-4W	4W
15	4W	3W	3W	3-4W	3-4W	1-2
16	2W	4W	4W	3-4W	4W	3W
17	4NW	4NW	4NW	4NW	4W	3NW
18	4W	4W	4W	4W	4W	4W
19	3W	3W	3	3-4O	4	2O
20	3-4O	3O	3-4	3-4O	3-4O	2
21	4	4N	4	3N	3N	3-4
22	3-4W	4W	4W	4W	4W	4W
23	0	0-1W	2W	2W	3W	4W
24	4W	4SW	4NW	4	4SW	4NW
25	1-2	2W	3-4W	2	3	3-4
26	0	0-1	0-1	3-4W	3	3
27	1-2N	1-2N	1N	1-2N	1-2N	2-3N
28	0	0	0	0	0	0
29	0	0-1	1-2NO	1-2NO	1	0-1
30	2-3W	1-2O	1O	1	4S	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	2–3NW	2O	1
2	0	1	3W	2W	1W	0–1
3	0	0	0	0	0	0–1
4	0	0	0	0	1W	2W
5	1NW	1–2	2W	1–2W	1–2W	0–1W
6	1–2W	1–2W	1–2W	3W	1W	0–1
7	0	0	0	0	0	0
8	1W	2–3W	2W	4W	4W	4W
9	3–4N	3–4NW	3–4W	3–4W	3NW	1
10	0–1	1W	2–3W	1W	2–3W	0–1W
11	2	1W	1	1	1W	1W
12	0	0–1	0	0–1	1N	1N
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0–1W	1NW	3W	1–2W
15	3–4W	3–4W	4W	3W	2–3W	1W
16	4W	4N	4NW	4W	4W	4NW
17	1W	1–2W	1W	0	0	0
18	0	0	0	0–1SW	0	0–1W
19	0	0–1W	1–2SW	1–2S	1S	1
20	0	0–1	3W	3–4W	4W	4W
21	0	0	0–1	1W	3	3–4
22	1–2SW	3–4	3–4SW	4SW	4SW	4SW
23	3–4S	2–3	4SW	4SW	3–4S	4
24	4W	4W	4SW	4N	4W	4W
25	4W	4W	4	4	4N	4NO
26	4N	4N	4NO	4NO	4NO	3–4N
27	1W	3–4W	2–3N	3–4W	2NW	1–2NW
28	4	4NO	4	4N	3–4NW	4
29	4W	4W	2–3W	2–3W	2W	4W
30	2	3W	3–4W	3–4W	4W	4W
31	3–4W	1–2W	0–1	1W	0–1	1

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	3W	4W	3W	2W	3–4W
2	1–2SW	3W	2–3W	2–3	2W	1–2W
3	2SW	0–1	1W	2W	0–1	0
4	0	0–1	0–1	1W	1	4
5	2SW	3SW	4SW	2–3SW	4SW	4SW
6	3W	3–4NW	4NW	3–4W	3W	3SW
7	0–1	0–1	2W	2W	1W	0
8	0	0	0	0	0–1SW	0–1
9	0	0	0–1SW	2–3S	1–2SW	1–2SW
10	0	0	0	1W	1SW	1SW
11	2W	1–2	1	1	3–4W	3–4W
12	3–4SW	4W	2–3NW	1–2O	2–3	4
13	4SW	4SW	4SW	3O	4SW	4SW
14	2–3W	2–3NW	4SW	4W	3–4W	3–4SW
15	4	2	3W	3–4W	4W	4W
16	4W	3W	4NW	4W	4W	4W
17	4W	4W	4W	4W	4NW	4N
18	4W	4W	4W	4W	4W	4W
19	4	4	4	4	4O	4
20	4O	4O	3O	2–3O	1–2O	1–2O
21	2–3N	4N	4W	3–4W	4W	4W
22	4N	4NO	4N	4NW	4W	4W
23	1NO	1–2O	1	1	0–1	0–1
24	0	0	1	1	0	0
25	0–1	0–1	0–1	0–1	0–1	0–1
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0–1
28	4	4S	3–4W	3	3–4S	4S
29	2–3S	1–2SW	1	2–3W	2–3W	3W
30	4W	4SW	4SW	4SW	3–4SW	3–4SW
31	4	4	4W	4W	4NW	4SW

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	2h	Abends. 4h	6h
1	3–4W	2W	4W	4W	3–4W	4W
2	2–3W	4W	4W	4W	4W	4W
3	3–4W	4W	4W	2–3W	3W	4W
4	4W	4W	3–4W	2–3W	2	1–2
5	4	4	4W	4W	4	4W
6	10	30	1–2	1–20	10	0–1
7	0–1	1–2W	4W	4W	4W	4W
8	2W	3W	3W	4W	4W	4W
9	4W	3W	3–4SW	3–4SW	4SW	3–4SW
10	2–3W	3W	2–3W	2–3W	4W	4NW
11	4W	4W	4W	4W	4W	4W
12	2W	3–4NW	3–4NW	3–4NW	4W	3W
13	1	2–3W	3W	3–4W	3–4W	2–3
14	4SW	4	4	4	4	4
15	4S	4S	4W	4SW	4W	4
16	3SW	3W	4W	4SW	4SW	4
17	4W	4	4W	4W	4W	3–4W
18	3–4W	4W	4W	4W	4W	4NW
19	4	4N	4W	4W	4W	3W
20	0–1	0–1	3–4W	4W	3–4W	4W
21	1	0–1	1W	1	3	2W
22	4W	4W	4W	4W	4W	2W
23	4	4	4	4	4	4
24	4W	4W	4W	1W	0–1	0
25	2	0	0	0	0	0
26	0–1	1	3	2–3W	3–4	4
27	2	2	1	0–1	0–1	0–1
28	0	0	0	0	0	0
29	2SW	1S	1	1S	1	2SW
30	4SW	3–4SW	4SW	4SW	3–4SW	2

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	1–2	2	1–2	3W	3W	4W
2	2W	2–3W	3–4W	3–4W	4W	4W
3	1	0	10	10	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	0	0
6	1	4	0	0	0	0
7	4	4	2–3	0–1	0	0–1
8	4	4	4W	2–3W	1–20	1
9	4	4	40	3–40	30	1–2
10	4	4	40	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4W	1	2	3–4W	0–1	0
14	4W	3–4W	2–3	3SW	2–3SW	3
15	4SW	40	4	3–4SW	2–3S	3
16	3–4W	1	1–2W	0–1	0	0
17	4	3–4W	0–1	4W	4W	4W
18	1W	1W	2W	2–3W	2W	2
19	4W	4W	4W	4W	4	4
20	4	4	4W	4W	4W	4
21	3W	3–4W	4W	4W	4	4W
22	4W	4W	4W	4	4	4
23	3	4	40	4	4	4
24	4SW	4	4S	4S	4	4
25	0	0	0–1	1	1	0–1
26	4S	3–4SW	4SW	4	4SW	3
27	4	4W	4	4	4	4
28	3–4W	0–1	1–2W	0–1	0–1	2–3
29	4	4	4	4	4	4W
30	4W	4W	4W	4W	4W	3–4W
31	4	4	4SW	4SW	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	1–2W	0–1W	3–4W	4W	4W	4W
2	3–4W	1W	4W	1W	1W	0
3	3	0–1	0	1–2	1	1
4	4	4W	4W	4SW	3–4SW	2–3
5	1–2W	1–2W	0–1W	1W	3–4W	1
6	1W	0–1	0–1	2–3W	3W	4W
7	4W	3–4W	3W	3W	3W	4W
8	4	4W	4W	4	4W	4W
9	3W	4W	4W	4W	4W	4
10	4N	4NW	4N	4N	4N	1N
11	0	0–1O	2O	1–2O	0–1O	1
12	0	1O	0–1O	0	0	0
13	0	0	0	0–1	0	0
14	1	3–4	3	0–1	1	0
15	4W	4W	4SW	4W	4W	4
16	4	3–4	3–4W	4	3–4W	4
17	4	4	4	4	4	4
18	4NO	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4
21	4	4	0	0	0	0
22	0	0	0	0–1	0–1	0
23	4	1–2	0–1	1–2	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4
27	4W	4	4SW	4	4SW	4
28	1	1–2W	2–3	3	4	4
29	4W	4SW	4	4	4	4
30	4	4SW	3–4W	4W	4W	3–4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4
4	3W	4	3–4W	4	4W	3W
5	2N	1	2W	1	3–4	4
6	2	2	1	2	3–4	3–4
7	4	4	4	4	3–4	1–2
8	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	20
11	40	4	4	40	40	30
12	4	4	4NO	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	3
17	4W	4	2–3	2–3	2	1–2
18	1–2W	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4
21	0	1–2	3–4NW	4	4	4
22	4SW	4W	4W	4W	4W	4
23	1	0–1	0–1	1	3–4	1–2
24	4	4	4	4	4	3
25	2–3W	3	4	3W	0–1	0
26	4W	4S	3–4S	3–4SW	4SW	4
27	4	4	4W	4W	4W	4
28	0–1	0–1	4W	4SW	0–1	1
29	2–3W	4W	3–4NW	4	4	4
30	4W	4W	4W	4W	4W	4W
31	4W	4W	4W	4W	4W	4W

Höhe des meteorischen Wassers
im Jahre 1859.

1859	Januar	8,53 Pariser Linien
	Februar . . .	10,56
	März	27,50
	April	44,26
	Mai	33,11
	Juni	47,45
	Juli	32,73
	August	51,65
	September . . .	57,71
	October . . .	22,02
	November . . .	31,15
	December . . .	14,79

IV.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1860.

Temperatur.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,4	7,4	7,6	7,5	9,0	9,7	10,0	10,1	8,9	8,1	6,6	5,6
2	8,0	8,0	8,7	9,5	9,5	9,4	9,7	9,7	8,8	8,5	7,2	6,3
3	-0,1	0,4	1,0	2,4	3,2	5,0	5,9	5,7	5,0	4,0	2,9	2,0
4	2,8	3,0	3,2	5,4	4,5	4,4	4,6	4,9	4,6	3,9	4,3	3,2
5	5,0	5,0	4,5	4,7	4,2	4,8	6,6	3,8	3,8	3,8	4,1	3,6
6	3,5	3,2	4,2	4,8	5,4	4,9	5,7	4,5	3,4	3,7	3,1	2,8
7	0,5	0,6	0,5	1,0	1,0	1,4	1,6	1,6	0,9	0,0	-0,2	-0,6
8	-1,3	-0,9	-0,6	-0,2	-0,4	0,2	0,5	1,0	0,5	0,0	-0,3	-1,2
9	-7,3	-7,4	-7,1	-5,5	-3,2	-1,6	-1,3	-1,4	-2,4	-3,3	-4,6	-4,2
10	-8,1	-7,4	-6,1	-4,0	-2,4	-1,0	-0,6	-0,5	-0,5	-1,8	-3,1	-3,5
11	-7,9	-7,7	-7,8	-5,0	-5,2	-5,4	-3,5	-3,1	-4,0	-5,6	-6,7	-7,0
12	-3,6	-3,5	-3,4	-2,9	-2,6	-2,0	-1,6	-2,0	-2,2	-2,5	-2,6	-2,9
13	-2,5	-2,5	-2,4	-2,0	-1,5	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,3	-1,4
14	-2,8	-2,7	-2,6	-2,0	-1,7	-0,7	-1,0	-1,0	-1,4	-1,9	-2,3	-2,4
15	-3,2	-3,6	-3,6	-2,8	-1,6	-1,6	-2,9	-1,5	-2,3	-2,5	-2,5	-3,1
16	-6,0	-5,1	-3,5	-1,0	-0,1	1,2	1,9	2,2	1,8	1,4	1,0	1,0
17	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	1,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4
18	0,0	0,0	0,6	0,7	0,6	1,6	1,9	1,5	0,7	0,4	0,2	-0,1
19	-1,6	-1,2	-0,5	0,3	-0,4	-0,5	-0,4	-1,0	-1,5	-1,2	-1,4	-0,9
20	-0,9	-0,5	0,1	2,5	3,1	2,8	3,8	2,9	1,8	1,5	0,6	0,2
21	-5,7	-3,9	-2,6	-0,5	0,0	0,6	2,8	4,5	2,5	2,5	0,5	0,5
22	1,2	1,0	1,2	1,5	1,9	2,3	2,7	2,6	2,6	2,0	1,6	1,5
23	1,5	1,2	1,2	2,6	3,9	4,4	4,6	3,7	3,4	2,5	2,2	2,1
24	-2,6	-2,4	-0,6	0,3	1,8	2,4	2,6	2,6	2,0	1,5	0,6	0,0
25	0,0	0,8	1,1	1,5	1,8	3,5	3,8	3,2	2,8	2,4	2,4	1,5
26	1,4	0,5	0,9	1,4	1,3	1,6	2,0	2,3	1,6	0,8	-0,5	-0,5
27	-1,4	-0,9	0,1	1,8	2,4	3,9	3,5	2,6	2,4	2,5	1,6	1,5
28	2,0	1,9	2,1	0,0	-0,9	-0,5	0,0	0,3	-0,1	-0,6	-2,3	-2,4
29	-4,5	-4,4	-2,8	-1,2	1,2	1,2	2,2	1,3	1,1	0,8	0,1	1,3
30	0,9	1,1	2,0	2,6	2,7	2,9	3,4	3,8	4,1	3,5	2,4	1,5
31	0,0	-0,4	0,7	2,2	4,0	2,5	3,4	3,2	2,7	3,1	2,5	2,3

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	-1,4	-2,0	-1,8	-1,6	-2,0	-1,8	-1,5	-2,0	-2,1	-2,5	-2,6	-2,6
2	-3,0	-4,7	-3,9	-2,5	-2,5	-2,2	-0,5	-0,6	-1,0	-0,6	-2,7	-3,5
3	-4,0	-4,3	-3,4	-1,5	-0,8	-1,5	-1,4	-0,9	-2,0	-2,4	-3,2	-3,5
4	-4,8	-4,5	-3,6	-3,1	-1,2	-3,4	-3,0	-3,0	-2,8	-3,0	-3,5	-4,6
5	-3,5	-3,3	-1,5	0,4	2,0	1,6	2,6	2,9	2,5	2,0	1,4	1,2
6	1,1	1,8	2,1	2,6	3,5	3,0	2,7	2,5	1,5	1,1	-0,5	-0,3
7	-1,6	-1,8	-2,0	-1,6	-0,8	-1,1	-1,4	-0,7	-0,8	-1,1	-1,9	-1,6
8	-0,6	0,2	1,0	1,7	2,4	2,8	2,8	2,6	2,5	2,5	1,6	1,1
9	0,6	1,5	2,0	2,1	2,3	2,3	2,5	2,0	2,4	2,4	2,0	2,0
10	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,5	-2,5	-2,4	-2,5	-2,5	-2,8	-3,4	-3,6
11	-8,5	-8,9	-8,8	-9,0	-6,1	-4,5	-4,7	-4,3	-5,0	-5,5	-6,5	-6,5
12	-6,9	-6,6	-6,0	-5,5	-5,3	-5,3	-5,0	-5,0	-4,8	-4,7	-5,0	-5,2
13	-7,0	-6,7	-6,2	-5,6	-5,1	-4,9	-4,6	-4,7	-4,7	-5,1	-5,6	-6,0
14	-6,4	-6,4	-5,7	-5,2	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0	-5,4	-6,0	-6,4
15	-9,8	-8,5	-7,0	-4,6	-3,0	-3,1	-4,2	-5,5	-5,6	-5,2	-5,4	-5,4
16	-4,0	-3,4	-2,4	-2,3	-1,5	-1,0	-0,3	0,0	-0,2	-1,0	-2,5	-4,5
17	-6,2	-5,2	-5,4	-4,2	-3,5	-4,0	-4,4	-3,8	-3,9	-4,6	-5,0	-5,5
18	-6,0	-5,6	-4,4	-2,3	-1,1	-1,6	-0,6	-0,2	-1,4	-2,0	-2,5	-2,8
19	-4,7	-4,3	-3,3	-2,0	-1,4	-0,8	0,0	-1,1	-2,4	-2,7	-2,9	-3,6
20	-1,4	-0,4	0,4	1,1	0,8	0,6	1,2	1,3	0,5	0,0	-0,9	-2,0
21	-4,3	-3,7	-3,3	-1,4	-1,2	-0,8	-0,7	-1,3	-1,2	-1,6	-2,9	-4,4
22	-7,6	-6,4	-4,3	-2,9	-1,9	-2,3	-3,3	-3,5	-3,5	-3,0	-3,6	-5,0
23	-9,4	-7,5	-4,8	-6,0	-4,9	-5,1	-2,6	-2,5	-2,7	-2,2	-3,0	-3,6
24	-6,8	-5,5	-4,6	-3,6	-1,5	-1,1	-2,6	-2,5	-2,9	-3,1	-3,9	-4,2
25	-11,3	-10,3	-9,0	-8,4	-6,4	-5,7	-5,2	-4,7	-4,0	-5,5	-7,6	-8,6
26	-12,8	-11,3	-8,3	-6,5	-6,5	-5,1	-2,4	-1,5	-1,5	-2,0	-2,8	-3,5
27	1,8	1,8	2,0	2,4	4,9	5,5	4,8	4,6	3,3	2,2	2,5	2,1
28	0,2	0,9	1,4	2,4	3,2	3,3	3,0	2,9	3,2	2,5	2,2	1,2
29	0,9	1,0	1,5	2,4	2,6	2,8	3,2	3,0	2,8	2,8	2,3	1,8

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,3	-1,4	0,4	1,0	1,8	2,3	2,6	2,7	3,0	2,8	1,5	0,4
2	-4,1	-3,0	-1,9	-1,0	0,2	1,5	2,4	3,0	3,5	3,1	2,4	1,0
3	0,6	1,6	2,7	4,0	3,9	3,0	1,6	1,6	2,0	1,6	1,5	1,4
4	-2,2	-1,4	0,2	1,3	2,5	3,7	4,0	4,9	5,5	4,8	3,6	3,4
5	0,7	0,4	0,8	2,2	2,5	1,5	2,4	1,6	1,1	1,1	1,2	0,5
6	-1,0	-0,6	-0,2	-0,5	0,5	0,8	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,1	-1,5
7	-1,6	-0,9	-0,5	2,0	2,5	2,7	4,6	2,1	1,4	0,2	-0,5	-1,0
8	-4,8	-4,2	-2,8	-1,4	-1,4	-2,0	-0,4	0,8	-1,3	-1,7	-2,2	-3,4
9	-7,8	-8,0	-6,9	-5,1	-4,1	-3,1	-3,4	-3,0	-3,5	-3,1	-3,9	-5,0
10	-6,7	-5,8	-4,5	-5,3	-4,3	-3,9	-3,2	-3,9	-4,3	-4,8	-5,0	-5,5
11	-8,2	-7,0	-5,9	-4,0	-4,1	-4,4	-4,5	-3,7	-4,6	-4,6	-5,4	-6,2
12	-14,2	-12,6	-9,4	-6,6	-6,0	-4,6	-3,5	-3,3	-3,2	-2,7	-3,4	-4,6
13	-4,1	-2,2	0,5	1,0	1,0	2,5	2,3	3,2	3,0	3,1	2,8	1,8
14	1,0	1,5	1,1	1,6	1,9	3,1	2,7	3,2	2,8	3,5	1,3	0,2
15	-1,5	-0,7	0,5	0,5	1,1	1,0	1,5	2,0	2,5	2,3	1,4	0,2
16	-0,7	-0,5	0,5	1,4	2,5	2,4	1,2	1,6	2,5	1,9	1,2	0,5
17	-1,0	0,0	1,9	2,6	4,0	5,7	4,5	4,6	4,0	3,0	2,1	1,1
18	-1,7	1,0	3,0	3,9	6,5	7,8	7,8	7,0	7,7	6,9	5,8	4,5
19	2,6	3,3	3,6	3,7	3,7	3,8	4,0	3,9	4,0	4,1	4,0	3,0
20	-1,0	0,5	2,3	4,0	5,1	5,5	6,4	6,9	7,4	7,3	6,9	5,2
21	0,5	2,6	5,0	7,0	8,4	9,0	9,4	9,5	9,5	9,3	8,5	6,5
22	4,6	5,0	5,3	5,7	6,6	0,6	5,7	2,0	2,0	1,5	1,6	1,6
23	0,7	1,1	2,6	2,6	4,4	4,3	4,1	4,9	5,4	5,3	4,9	3,6
24	1,9	4,1	5,0	7,2	7,2	8,3	9,5	9,2	8,6	8,8	8,0	2,0
25	0,7	1,4	1,9	3,1	3,7	4,6	5,2	5,2	5,0	5,8	4,7	3,4
26	0,6	1,1	1,6	2,5	2,5	3,0	3,9	4,4	3,1	3,1	2,9	2,2
27	0,6	1,5	2,3	2,5	2,4	2,6	3,5	0,2	2,4	2,6	2,4	1,4
28	2,6	3,3	4,2	4,6	5,3	5,8	5,6	5,2	5,5	6,4	5,5	5,2
29	5,9	7,0	7,7	9,0	9,0	9,7	10,4	10,8	10,5	10,0	9,9	8,6
30	5,3	6,0	6,4	7,6	8,5	7,3	7,4	7,9	7,6	6,8	6,5	5,4
31	1,4	4,4	5,9	7,4	8,5	9,0	9,5	10,3	10,5	10,6	10,0	9,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,9	8,1	9,3	9,4	9,1	10,5	11,5	10,7	10,1	9,6	8,1	7,4
2	2,5	6,0	7,8	9,4	10,4	10,9	11,0	10,9	11,0	10,6	10,0	8,6
3	4,3	7,5	8,8	8,2	8,4	6,8	3,6	2,5	4,3	4,0	4,2	4,1
4	0,7	3,5	5,8	7,1	8,0	8,5	9,2	9,7	9,9	10,0	9,1	7,7
5	1,9	4,2	6,6	9,3	11,1	12,0	12,9	13,0	13,4	13,1	12,0	11,0
6	3,5	5,6	7,0	9,6	12,2	12,6	13,2	12,8	11,6	11,2	10,5	9,8
7	6,8	8,1	10,4	12,7	13,6	15,0	15,4	15,9	16,5	16,8	15,4	13,6
8	7,5	8,8	10,3	12,0	13,8	14,7	15,6	17,0	16,1	15,4	14,5	13,2
9	7,6	7,4	7,2	7,5	9,8	10,4	10,6	10,2	9,9	8,8	7,6	7,1
10	2,2	3,5	3,8	4,8	5,6	6,1	7,5	7,0	7,5	6,9	6,1	5,8
11	2,7	2,6	3,8	5,0	6,0	6,8	7,1	6,9	6,1	5,7	6,6	5,7
12	0,9	2,5	4,1	4,8	5,5	6,3	7,2	6,2	6,1	6,0	6,5	4,5
13	1,8	3,5	4,7	6,0	7,5	6,8	8,5	5,5	5,5	6,6	6,1	4,6
14	0,2	3,1	4,5	5,6	6,7	6,6	6,3	6,0	6,0	5,6	5,4	5,0
15	2,8	3,7	5,1	5,7	6,6	8,2	8,2	9,5	10,0	9,7	8,9	8,0
16	0,5	2,4	3,6	4,7	4,9	6,7	6,4	7,4	7,3	7,1	6,8	5,5
17	1,0	3,9	7,0	9,9	11,5	12,0	13,1	13,5	13,5	13,5	12,5	10,9
18	5,5	6,9	12,5	12,4	12,8	12,7	13,4	13,6	13,0	12,4	12,1	11,1
19	6,2	5,8	6,2	5,5	4,7	4,5	4,0	3,6	2,6	2,6	2,3	1,6
20	-0,5	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	1,2	0,3	0,0
21	0,0	1,3	2,6	2,4	1,1	1,1	2,0	2,9	2,6	3,9	4,0	3,0
22	1,4	2,9	3,6	3,4	5,4	4,8	4,3	4,5	4,1	4,3	2,0	2,7
23	1,0	3,5	5,4	5,4	6,8	7,0	5,5	7,2	7,0	6,8	6,3	5,5
24	4,0	6,1	7,0	7,8	9,0	9,5	10,1	10,3	10,2	9,9	10,1	8,8
25	4,2	8,0	9,8	11,1	12,0	13,0	12,5	11,8	11,8	11,6	11,5	10,5
26	4,6	4,7	4,9	5,5	5,9	6,2	7,9	8,4	7,9	7,4	6,6	6,0
27	4,4	4,7	5,2	5,5	5,5	5,5	6,2	6,0	6,3	6,0	5,5	5,4
28	2,9	3,9	4,9	5,2	4,8	4,6	5,0	5,5	5,3	5,5	5,8	5,0
29	3,5	5,6	7,2	7,2	8,0	8,5	9,5	9,4	9,4	9,2	8,5	8,8
30	4,7	6,3	7,8	8,7	9,0	10,5	9,7	10,5	9,9	9,4	9,4	8,7

Temperatur.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,0	8,5	9,1	9,4	9,8	10,5	12,4	12,9	13,6	13,4	13,1	12,2
2	9,2	10,2	11,8	13,0	13,4	14,4	15,5	15,9	16,1	16,4	15,7	14,3
3	8,3	8,2	8,6	8,2	10,4	12,5	13,4	12,8	12,1	12,4	10,6	9,7
4	4,4	6,1	7,0	8,0	8,0	8,3	8,7	9,4	9,4	9,7	9,3	9,0
5	6,1	9,2	9,2	10,4	9,5	11,7	13,2	12,9	12,8	12,6	11,4	9,2
6	2,0	3,4	3,3	4,6	5,3	6,4	7,1	7,1	7,6	8,0	7,8	7,5
7	4,9	8,2	9,6	10,1	11,4	11,8	12,5	13,1	13,6	13,8	13,7	12,7
8	10,9	11,6	13,1	12,9	13,9	13,7	14,1	13,6	10,9	8,3	7,6	7,9
9	9,5	11,6	13,0	14,4	13,8	14,3	13,8	13,4	14,8	14,2	13,0	12,4
10	12,0	12,6	13,0	13,0	15,2	15,6	16,1	16,3	15,8	15,7	14,4	14,4
11	12,1	14,4	17,4	18,4	18,7	18,7	18,9	19,4	19,7	19,7	19,5	18,6
12	14,2	17,4	16,7	18,4	19,3	19,5	19,4	20,0	20,3	20,1	19,5	17,5
13	10,4	10,7	11,4	12,8	13,4	14,0	14,7	11,9	14,4	13,8	13,0	11,6
14	9,2	10,8	10,8	11,5	12,2	14,2	14,5	11,5	12,8	13,1	12,7	11,6
15	9,9	10,5	11,7	13,3	12,5	14,5	14,9	14,7	14,9	16,1	15,3	13,6
16	10,1	11,4	12,2	13,5	13,4	14,7	13,3	16,0	14,3	14,3	11,0	12,5
17	11,7	14,4	14,4	14,5	15,3	16,3	15,9	15,8	16,4	16,2	15,8	15,4
18	12,6	16,6	16,7	16,7	17,9	18,4	18,9	19,0	19,0	19,2	18,6	17,8
19	14,3	15,3	17,2	18,3	18,8	19,1	18,9	19,7	20,0	19,6	19,3	17,1
20	13,6	15,2	16,4	16,6	17,4	18,4	18,6	19,0	19,4	19,4	19,1	18,5
21	14,4	15,5	16,3	16,3	16,8	17,2	18,3	17,5	18,1	18,4	17,8	16,8
22	11,0	10,9	10,7	10,7	10,3	11,3	12,4	13,0	13,1	12,9	13,7	12,5
23	10,4	12,1	13,5	14,3	14,5	15,0	15,6	15,9	16,1	16,0	15,7	15,0
24	13,4	15,2	17,0	17,7	15,1	15,6	16,8	17,1	15,7	15,9	15,0	13,7
25	12,2	13,8	14,0	15,3	15,4	15,7	15,7	16,4	16,6	16,2	15,5	14,6
26	10,6	10,4	9,9	11,7	13,5	13,8	14,4	13,4	12,4	14,3	14,9	10,0
27	8,2	8,1	9,4	8,4	8,9	8,5	8,7	9,2	8,5	7,7	5,3	4,0
28	9,9	10,1	12,0	12,4	10,9	9,7	6,9	7,4	7,7	8,9	9,6	9,1
29	5,5	5,8	6,3	5,9	5,7	3,9	5,4	6,4	5,4	6,5	6,6	6,0
30	6,8	6,5	6,8	8,5	9,2	6,9	9,4	8,2	9,5	9,6	9,6	9,0
31	6,7	7,9	8,6	9,1	11,4	10,5	11,6	12,1	12,6	13,3	12,9	12,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	12,6	13,4	13,2	13,8	15,3	15,4	15,0	14,2	15,5	16,1	15,4	14,5
2	11,0	15,0	15,2	15,2	17,0	16,7	17,0	17,5	18,0	18,4	18,4	17,8
3	13,4	13,7	16,2	17,0	15,9	15,8	16,5	16,5	16,5	15,5	12,9	9,1
4	9,0	8,7	9,2	9,1	10,6	12,3	13,7	14,0	14,6	14,0	14,0	13,3
5	7,4	8,5	9,1	9,7	10,5	11,5	12,2	13,0	13,0	12,4	10,4	11,2
6	11,9	12,0	13,7	14,2	15,0	15,0	15,5	15,8	15,9	16,0	15,8	15,2
7	11,5	13,5	14,3	14,3	15,1	14,8	15,5	16,0	13,8	12,9	11,0	10,4
8	11,6	13,3	12,8	13,8	13,8	14,5	14,1	14,5	14,5	15,0	14,7	14,3
9	13,2	13,9	16,0	16,2	16,7	16,9	17,4	17,5	17,5	17,8	17,6	17,0
10	15,7	18,1	17,4	17,9	18,7	18,9	19,2	19,2	18,3	17,6	17,5	16,4
11	10,5	10,5	12,0	13,1	13,1	14,3	14,5	15,5	15,5	15,8	15,1	14,6
12	14,7	16,1	16,5	17,0	17,3	18,1	17,9	18,3	18,4	18,5	18,2	17,5
13	14,4	19,9	20,5	19,9	20,0	20,4	20,6	20,5	20,1	19,1	17,9	16,7
14	14,0	15,4	15,5	16,0	17,3	17,5	17,2	17,0	16,3	15,7	14,6	13,1
15	8,7	8,8	9,0	9,3	9,2	9,7	8,7	9,1	9,4	9,5	9,3	9,0
16	6,4	7,6	8,9	10,5	11,2	12,6	13,5	14,0	14,6	15,1	15,0	14,1
17	10,9	13,3	13,4	13,5	14,1	15,0	14,6	15,6	14,0	13,6	13,5	12,5
18	9,0	9,5	11,6	13,4	13,3	13,6	14,6	13,0	15,1	13,6	10,5	13,4
19	12,6	13,5	13,3	14,9	15,6	16,6	16,9	16,8	17,5	16,9	15,1	14,4
20	16,3	17,2	17,4	18,1	18,0	18,5	19,4	19,9	20,3	19,6	18,1	13,0
21	14,5	16,5	16,2	16,0	16,5	16,3	16,6	17,4	17,3	15,5	15,2	14,4
22	10,5	11,5	12,0	13,0	11,9	13,1	12,2	12,2	12,3	12,0	11,8	11,5
23	12,2	14,1	15,1	15,3	15,4	16,2	16,0	15,3	15,3	15,3	14,3	13,9
24	15,3	15,1	16,0	16,7	16,5	16,9	17,0	17,2	17,1	17,3	17,2	16,8
25	16,3	18,4	17,2	19,1	20,6	19,2	18,8	21,3	20,5	19,6	19,3	18,5
26	16,8	19,8	21,0	21,0	21,4	21,8	22,4	22,1	22,1	22,4	22,2	21,5
27	14,9	14,7	15,3	17,3	18,2	19,6	19,6	20,1	19,5	20,1	20,3	19,6
28	13,5	14,5	15,4	16,5	18,0	19,6	20,0	20,8	20,6	20,3	19,6	19,4
29	14,5	16,6	16,4	17,6	17,8	17,6	18,3	17,2	12,6	11,6	11,3	10,6
30	11,3	10,2	12,3	12,5	13,0	12,4	12,1	13,5	12,8	12,7	13,6	12,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,9	9,8	10,8	10,9	10,8	11,0	10,8	11,5	12,2	11,8	12,1	10,4
2	8,8	9,1	9,4	10,2	9,7	9,3	10,2	9,9	11,8	11,7	10,9	11,4
3	11,5	11,0	12,0	12,6	14,2	14,2	14,5	14,5	15,0	15,3	14,3	13,5
4	12,6	13,0	14,4	13,2	15,5	15,1	15,3	15,5	15,5	15,5	15,0	14,4
5	8,1	9,8	10,2	10,7	11,5	11,5	12,5	12,8	12,4	13,3	12,9	11,6
6	8,4	8,6	9,1	9,3	9,0	9,6	10,2	9,5	10,0	9,6	10,2	10,6
7	8,4	9,9	10,8	11,1	11,0	12,2	12,1	12,9	12,7	13,0	13,1	12,9
8	8,9	10,0	11,4	12,9	12,9	13,5	13,5	13,9	13,4	13,5	12,6	12,3
9	9,3	12,3	12,5	13,7	14,4	14,5	15,0	15,7	15,9	16,0	16,0	15,5
10	12,1	13,5	14,8	14,6	14,4	14,5	16,5	16,1	16,4	16,2	16,4	15,4
11	12,6	13,3	13,8	15,7	16,3	15,3	16,0	16,1	14,0	14,4	14,2	13,0
12	12,5	13,1	13,9	13,8	15,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	13,9	12,7
13	10,3	10,8	12,2	11,5	11,2	11,4	11,2	11,0	11,4	12,4	11,6	11,2
14	10,6	11,0	11,0	11,9	11,9	12,0	13,0	12,5	12,9	13,1	12,9	12,7
15	14,5	15,5	17,4	17,0	19,1	18,2	18,6	18,6	19,0	18,7	18,5	17,8
16	14,4	16,0	17,7	18,3	18,9	19,0	19,6	20,0	20,1	20,3	19,8	19,1
17	16,4	17,6	18,6	19,5	20,1	20,7	21,0	21,1	21,1	21,1	20,8	20,5
18	16,7	18,7	19,5	20,6	21,5	22,0	22,5	21,5	22,1	20,1	20,8	20,0
19	13,0	14,3	15,4	15,9	15,4	17,1	16,1	16,2	18,0	16,8	16,3	15,9
20	10,4	10,6	11,6	11,4	11,3	11,5	10,8	12,5	13,2	10,7	10,5	9,6
21	11,6	12,5	13,7	13,1	14,4	14,4	15,0	15,1	15,5	15,3	15,3	14,9
22	13,5	16,0	18,3	18,4	19,3	19,1	19,5	19,5	19,3	18,4	18,0	14,1
23	11,8	13,3	14,1	15,5	13,2	15,6	13,0	13,7	13,0	12,5	12,0	12,0
24	12,4	14,2	15,3	17,4	17,0	17,6	17,4	16,3	16,3	16,2	14,6	13,8
25	10,4	11,3	12,0	13,4	14,0	14,1	10,9	11,6	12,8	12,2	13,4	11,1
26	10,7	11,3	11,7	13,3	11,6	13,8	9,7	14,6	14,1	14,0	13,9	14,1
27	8,9	10,3	11,7	10,5	10,3	12,7	13,3	13,3	13,4	13,8	11,3	11,6
28	9,1	11,3	11,9	13,9	14,9	14,7	16,0	15,8	15,8	15,9	15,5	14,8
29	9,6	12,4	11,8	13,4	13,3	14,6	13,6	14,5	13,3	13,0	12,5	10,7
30	10,2	10,3	11,4	11,0	10,9	12,9	12,4	11,0	10,5	10,0	10,1	9,6
31	8,6	8,5	8,9	10,0	10,7	11,6	11,4	12,4	12,1	11,8	11,3	10,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,8	11,4	11,6	11,0	12,5	12,5	12,4	13,2	13,4	13,0	13,4	12,4
2	10,1	13,1	14,1	13,8	14,1	16,6	15,2	16,3	15,3	15,2	14,9	14,0
3	12,4	12,5	14,0	14,4	15,4	16,5	15,6	16,1	16,3	12,2	12,4	11,6
4	9,9	10,6	12,7	12,0	13,9	14,5	14,3	14,9	15,0	14,7	13,5	12,5
5	10,9	14,1	14,5	14,7	15,5	17,0	16,6	17,3	16,5	15,4	15,4	15,1
6	13,7	15,7	17,5	18,5	19,4	19,8	19,6	21,1	20,8	19,4	18,4	18,3
7	12,2	12,5	12,8	13,0	12,6	9,6	8,8	8,3	8,5	9,4	9,4	9,0
8	9,9	11,8	12,5	14,5	12,0	14,0	13,6	15,8	14,8	14,9	13,9	13,6
9	10,0	12,5	14,0	14,7	15,4	16,3	16,5	16,7	17,3	17,6	17,6	16,4
10	11,4	9,6	10,4	11,5	11,3	12,2	12,3	12,3	11,6	11,1	10,5	10,4
11	10,9	11,5	13,7	15,0	12,2	14,3	14,5	15,1	16,1	16,7	16,0	14,4
12	11,9	13,8	16,1	17,5	18,1	17,9	19,3	14,0	12,9	11,0	10,7	10,0
13	10,9	12,2	13,6	14,7	15,4	15,4	15,4	15,7	16,4	16,3	15,5	15,0
14	11,4	12,4	15,0	14,6	15,4	14,5	14,1	13,5	11,3	10,5	10,5	10,7
15	10,8	14,0	16,2	16,4	16,5	17,1	16,9	18,5	17,8	18,0	17,7	16,8
16	13,4	17,5	19,8	21,1	21,6	22,0	22,4	22,5	22,8	22,8	22,0	21,2
17	14,0	15,9	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9	18,0	16,7	12,0	11,8	11,4
18	11,3	13,4	14,2	14,9	16,0	15,5	15,5	15,5	16,2	15,8	15,5	14,6
19	12,4	13,8	14,0	14,0	14,3	14,5	15,0	16,0	16,3	15,6	14,8	14,5
20	10,5	12,3	13,8	15,5	16,0	15,5	16,4	17,0	17,0	17,0	17,4	16,3
21	11,9	12,5	12,1	12,8	11,4	11,1	11,4	12,2	14,3	14,1	11,6	10,8
22	10,6	12,5	12,5	14,0	14,6	14,1	16,4	15,2	16,1	15,4	15,0	14,5
23	13,0	14,4	15,0	13,0	13,0	14,2	14,5	14,5	14,7	14,7	14,1	13,4
24	11,2	12,9	12,6	12,7	13,5	13,9	14,0	12,7	12,6	12,6	12,9	12,4
25	9,5	12,4	13,7	14,5	15,4	16,2	16,6	17,1	17,3	17,4	17,0	16,0
26	10,5	14,0	16,1	18,0	18,8	19,0	19,6	20,5	20,6	20,7	19,7	18,9
27	12,6	16,0	18,2	19,8	20,6	21,5	21,9	22,1	22,1	22,1	21,4	19,8
28	11,2	11,6	14,0	13,9	15,5	12,8	14,8	16,0	16,3	15,8	15,2	15,5
29	11,2	12,9	13,7	12,4	12,8	14,2	16,7	16,0	16,3	16,1	16,2	15,1
30	13,5	15,9	16,4	16,9	18,2	18,5	20,0	19,8	19,1	19,9	19,5	18,3
31	14,8	17,7	18,6	19,0	19,4	20,4	21,5	21,7	22,1	21,9	20,6	19,9

Temperatur.

	Morgens.						Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,7	14,7	15,6	16,5	16,5	17,4	17,6	17,9	17,6	17,4	16,6	15,7
2	11,3	11,8	11,5	13,2	14,4	16,3	16,3	15,2	13,9	13,5	12,6	11,9
3	10,6	12,0	12,5	13,8	14,0	14,5	14,4	14,4	15,1	14,1	13,3	12,7
4	10,5	10,7	11,7	12,0	12,2	11,5	11,5	11,4	11,0	11,2	10,9	10,9
5	8,9	9,0	10,4	10,9	12,9	11,6	13,2	14,0	11,8	12,8	11,6	11,3
6	8,4	9,6	9,9	10,9	11,0	12,2	10,5	10,8	10,0	10,2	9,8	9,3
7	8,2	9,6	10,7	11,5	11,6	11,6	11,9	11,9	12,1	11,6	10,7	9,8
8	9,4	10,7	11,9	11,5	10,5	11,5	11,6	11,8	11,5	10,6	9,8	9,8
9	9,1	9,5	10,3	10,8	12,2	12,6	11,0	11,0	10,4	9,7	9,0	8,6
10	7,5	8,2	9,4	10,0	11,4	11,4	11,3	11,1	11,5	11,1	11,0	10,1
11	7,5	7,5	7,6	7,7	8,0	8,0	8,0	8,2	7,7	7,2	7,0	7,0
12	6,1	6,7	8,0	8,7	9,4	10,0	10,2	10,5	10,4	10,4	9,6	8,3
13	4,4	5,8	7,7	9,4	9,5	10,7	10,5	11,7	12,7	12,5	11,9	10,5
14	8,4	11,5	13,8	14,6	15,2	16,0	16,1	16,3	16,1	16,0	15,2	13,0
15	8,3	11,6	13,9	15,0	16,1	16,3	17,5	16,5	17,1	16,8	16,3	14,7
16	10,0	10,0	10,4	12,0	13,1	12,1	11,7	12,7	12,4	12,0	11,3	10,4
17	9,8	11,4	12,5	13,5	14,1	14,5	14,8	15,4	16,8	15,6	15,0	13,7
18	8,9	11,2	13,2	12,6	14,6	17,2	19,3	20,9	16,9	14,4	13,3	12,5
19	10,5	10,6	10,9	11,2	10,5	11,3	11,5	10,7	10,3	10,4	9,8	9,2
20	8,5	8,5	9,5	10,3	11,4	12,4	11,2	10,1	11,3	10,2	9,6	9,6
21	9,4	9,1	9,5	10,2	10,4	11,2	11,4	12,4	12,0	12,1	11,8	10,5
22	9,3	11,6	12,6	13,6	14,1	14,3	14,3	15,4	15,7	15,5	14,6	13,0
23	8,4	10,9	13,7	15,4	16,6	17,5	18,2	18,6	18,5	18,1	16,6	15,0
24	7,9	10,7	13,6	15,0	15,9	16,6	17,5	17,6	17,9	17,4	16,0	14,0
25	11,2	12,9	13,5	14,0	14,1	15,4	15,6	15,5	15,5	14,9	13,8	12,5
26	10,5	9,9	10,1	10,9	12,5	13,3	14,3	13,4	12,7	12,3	11,0	9,6
27	5,0	7,3	9,5	10,8	11,5	12,3	12,5	12,6	12,7	12,5	11,4	9,4
28	5,4	7,5	8,9	10,0	10,9	12,6	13,7	14,0	14,3	13,3	13,0	11,5
29	7,7	8,6	7,9	7,8	8,3	11,1	12,4	12,7	12,5	11,9	10,7	9,6
30	4,6	6,2	7,8	10,0	11,0	12,4	13,0	12,6	13,3	12,5	11,6	11,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,7	10,1	10,8	11,8	12,2	13,2	12,0	11,6	11,6	11,0	10,5	10,2
2	9,0	8,5	8,5	8,2	8,4	8,4	8,4	8,0	8,0	7,8	7,5	7,5
3	7,5	8,4	8,9	9,1	10,5	11,0	11,4	11,4	10,7	10,8	9,7	8,7
4	7,4	7,5	7,2	7,5	7,9	9,1	9,5	9,2	8,5	8,1	7,2	6,2
5	2,0	4,1	6,1	7,2	8,5	9,0	9,5	9,7	10,0	9,7	8,8	7,0
6	6,9	7,9	8,4	9,1	9,6	9,7	9,7	9,6	10,0	9,5	9,0	8,5
7	7,3	7,3	8,0	8,9	9,3	9,8	10,8	11,4	12,2	10,9	10,0	8,5
8	6,0	7,5	9,3	10,6	10,8	11,3	11,3	11,2	10,6	10,3	9,5	9,4
9	5,5	5,9	6,2	6,5	7,0	7,4	7,0	7,4	7,6	6,8	6,1	6,0
10	2,3	1,5	2,6	3,6	3,9	3,9	4,7	3,3	4,5	4,4	3,5	2,5
11	3,4	3,2	3,2	4,0	4,6	6,1	7,1	7,6	8,3	7,5	7,2	6,5
12	5,6	5,7	6,7	7,0	7,0	7,4	4,0	2,6	1,3	0,7	0,6	0,6
13	1,4	1,5	2,5	3,8	4,5	4,9	4,8	5,3	5,2	5,3	3,2	2,0
14	3,2	4,1	5,0	6,5	7,0	7,0	7,3	6,9	7,1	6,1	5,9	5,2
15	4,5	4,8	5,2	5,4	7,0	7,5	5,8	5,3	6,3	5,6	5,2	5,1
16	4,4	5,5	7,5	8,6	9,8	10,5	11,4	11,5	11,6	10,6	9,3	7,6
17	5,9	7,8	9,8	11,8	12,4	12,9	13,5	13,5	13,6	12,3	11,3	9,8
18	7,3	7,9	8,5	9,7	11,1	11,8	11,6	11,6	12,0	11,3	9,8	8,9
19	7,6	9,3	9,6	10,9	11,3	11,6	11,6	10,9	11,5	11,4	10,2	9,5
20	9,4	11,6	12,6	12,5	12,0	12,2	13,1	12,9	12,7	10,0	9,5	9,5
21	7,0	7,6	8,2	9,0	9,0	8,7	9,1	8,9	9,6	8,7	7,5	6,3
22	1,0	1,7	4,4	5,6	7,4	8,6	9,1	9,4	9,4	8,9	7,5	6,5
23	1,1	2,4	4,4	6,6	7,9	9,2	9,9	10,5	10,6	9,7	8,2	7,0
24	3,0	3,9	5,4	7,2	8,5	9,5	10,4	10,6	9,5	7,1	5,6	5,3
25	3,3	4,0	3,9	3,9	4,7	5,0	5,2	5,3	5,3	5,0	4,8	4,5
26	3,3	3,5	3,9	4,9	4,8	5,0	4,9	5,0	4,7	4,6	4,1	4,1
27	2,6	3,1	4,1	4,4	5,1	5,5	5,6	5,4	5,4	5,2	4,5	4,3
28	2,7	2,9	3,2	3,8	4,0	4,8	4,7	4,4	4,0	3,6	3,5	3,3
29	1,7	2,0	2,6	2,5	2,9	3,0	3,0	3,6	3,4	2,9	2,4	2,6
30	1,6	2,1	2,1	2,8	3,7	4,5	5,3	5,9	5,8	4,9	2,8	1,7
31	0,0	−0,4	0,0	0,5	1,5	1,8	3,6	4,7	4,5	3,4	1,6	1,2

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,6	-1,1	-0,9	0,2	0,0	1,4	2,2	2,4	2,3	1,4	0,1	-0,9
2	-3,6	-2,1	-1,0	-0,4	-0,2	1,0	2,2	3,5	3,6	3,0	1,5	0,5
3	-5,6	-4,5	-2,9	-1,9	-0,9	0,6	1,1	1,5	1,1	0,0	-1,1	-1,9
4	-1,8	-1,8	-1,7	-1,1	-0,6	-0,2	-0,3	-0,2	-0,5	-1,0	-1,6	-2,4
5	-4,6	-3,6	-1,2	0,1	0,5	1,5	1,5	2,3	1,8	1,0	-0,5	-1,5
6	-2,5	-1,4	-0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,1	-0,3	-0,6	-0,8
7	-2,7	-2,7	-2,6	-2,3	-2,1	-1,9	-1,9	-1,9	-1,5	-2,1	-2,4	-2,5
8	-4,6	-4,0	-2,8	-1,8	-1,6	-1,6	-0,7	-0,9	-1,8	-2,4	-2,6	-2,6
9	-3,5	-3,0	-3,0	-2,4	-1,8	-1,5	-0,9	-1,3	-1,5	-2,4	-3,0	-2,9
10	-9,1	-8,6	-7,0	-5,5	-3,9	-1,5	-1,2	-2,0	-2,0	-2,6	-2,0	-3,3
11	-2,3	-2,2	-2,0	-1,4	-0,9	-0,8	-1,5	-1,3	-1,6	-1,9	-2,2	-2,3
12	-3,2	-2,6	-2,5	-2,5	-0,7	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-1,4	-1,7	-1,8
13	-5,0	-4,5	-3,8	-2,6	-1,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	-0,4	-0,7
14	-0,9	-0,5	0,1	1,8	2,9	3,1	3,1	3,2	3,0	2,2	1,9	1,7
15	-0,2	0,5	1,2	3,4	4,5	6,5	6,2	6,3	5,4	3,7	2,3	2,3
16	5,0	6,1	6,6	6,8	5,0	4,3	4,8	5,0	4,4	4,0	3,7	3,5
17	2,3	2,6	3,0	3,6	4,1	4,6	4,0	4,1	3,8	3,7	3,2	3,0
18	0,7	1,3	1,4	1,9	1,4	1,9	1,8	1,4	1,1	0,9	0,6	0,4
19	-0,2	-0,3	-0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	-0,5	-0,5	-0,8	-1,0	-1,2
20	-1,6	-1,5	-0,5	0,5	0,3	0,3	0,9	0,6	0,3	0,3	-0,4	-0,5
21	-1,4	-1,4	-0,1	0,7	0,1	-0,1	-1,0	-0,6	-1,1	-2,4	-2,9	-3,5
22	-6,5	-6,4	-4,4	-2,6	-2,6	-1,5	-1,0	-0,8	-0,5	-0,4	-0,5	-0,7
23	0,2	0,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,5	1,2	1,1	0,7	0,5	0,1
24	-1,3	-1,2	-1,1	-0,5	-0,2	-0,2	0,0	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5
25	0,3	0,4	0,4	0,8	1,2	0,6	0,6	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5
26	-0,4	-0,3	-0,1	0,5	0,8	1,5	1,6	1,5	0,8	0,5	0,2	-0,2
27	-0,5	-0,3	-0,1	0,5	0,4	1,0	2,3	3,0	3,5	3,5	3,6	3,4
28	3,8	3,8	3,9	4,5	6,0	7,1	7,8	7,9	7,2	5,7	5,0	5,0
29	-0,2	-0,3	0,5	1,6	3,9	8,4	7,5	7,3	7,0	4,9	4,3	3,3
30	0,8	0,5	1,5	3,4	4,6	5,2	4,8	4,0	4,0	2,6	2,6	2,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,9	2,4	2,6	3,0	3,6	4,1	4,5	4,8	4,4	3,8	3,5	3,4
2	2,2	2,3	2,7	3,4	3,9	3,8	4,0	4,0	3,7	3,4	3,0	2,8
3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,7	-1,0
4	-1,7	-1,6	-1,5	-1,3	-0,8	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
5	-0,6	-0,8	-0,2	1,3	3,7	5,0	4,5	4,5	4,0	3,0	3,0	2,1
6	0,7	0,5	1,8	3,3	4,6	7,7	6,1	6,1	4,7	4,7	3,1	2,7
7	0,4	-0,7	-0,4	1,1	2,9	3,0	2,5	3,0	2,2	1,0	-0,1	0,2
8	-1,5	-1,2	-0,6	0,1	1,5	2,3	2,4	2,6	2,5	0,7	0,4	-0,2
9	2,0	1,3	2,2	2,4	3,8	3,1	2,2	2,0	2,1	2,1	1,5	2,0
10	2,7	2,9	3,1	3,4	3,5	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6	3,1	3,0
11	1,6	0,4	1,0	2,1	3,3	5,6	4,5	4,4	4,0	3,0	1,5	0,7
12	0,8	0,9	0,9	1,1	2,3	2,8	2,7	2,5	2,0	1,6	1,4	0,9
13	0,0	0,2	0,6	0,8	0,5	0,5	1,2	1,2	1,0	0,8	0,5	0,0
14	-0,1	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,9
15	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	-1,4	-0,6	-1,0	-0,8	-1,0	-1,4	-1,5	-1,7
16	-2,9	-2,7	-2,5	-2,1	-1,5	-0,6	-0,2	-1,2	-1,7	-1,9	-2,0	-2,1
17	-4,0	-3,6	-3,0	-2,1	-1,4	-0,5	-0,8	-0,9	-1,6	-2,1	-2,5	-2,7
18	-2,9	-2,9	-2,5	-1,3	-0,5	-0,1	0,0	0,2	-0,7	-0,9	-1,3	-2,7
19	-7,4	-8,4	-7,7	-6,5	-4,6	-3,5	-2,5	-2,0	-2,8	-3,7	-3,5	-3,7
20	-1,0	-1,5	-1,4	-1,0	-0,6	-0,2	-0,1	-0,3	-1,1	-1,6	-1,9	-2,0
21	-5,7	-5,1	-4,7	-3,8	-1,7	-1,4	-0,9	-1,3	-2,1	-2,7	-3,1	-5,5
22	-5,5	-7,5	-7,2	-6,6	-7,6	-6,5	-5,5	-5,8	-4,6	-4,9	-5,1	-5,3
23	-7,1	-6,7	-6,0	-5,0	-5,0	-4,5	-4,4	-4,1	-4,6	-5,0	-4,8	-5,4
24	-10,6	-10,0	-10,0	-9,0	-8,3	-6,4	-5,0	-4,9	-4,6	-5,4	-6,4	-6,8
25	-6,8	-6,4	-5,9	-4,8	-4,7	-4,5	-4,0	-3,8	-3,6	-4,0	-4,3	-4,0
26	3,0	2,9	2,4	2,7	3,5	4,0	5,1	5,3	4,9	4,2	2,6	2,7
27	-0,4	-0,8	-0,1	1,9	3,0	2,7	3,6	3,9	3,4	2,7	1,3	1,1
28	1,2	1,0	1,0	2,4	3,1	4,5	3,7	2,3	1,0	0,7	0,9	1,0
29	-5,2	-5,3	-5,1	-4,7	-4,9	-4,2	-3,4	-4,0	-4,4	-4,5	-4,6	-4,6
30	-8,2	-8,3	-7,4	-5,6	-5,2	-5,4	-4,5	-4,7	-4,8	-4,9	-4,9	-5,0
31	3,1	3,4	3,4	3,2	3,5	3,9	3,7	3,4	3,1	3,1	2,9	2,9

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,5	318,6	318,8	318,8	318,9	318,6	318,5	318,3	318,2	318,0	317,9	317,7
2	18,3	18,4	18,6	18,7	18,9	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
3	17,5	17,4	17,3	17,0	16,6	16,2	15,6	15,3	15,1	14,8	14,4	14,2
4	11,0	10,6	10,7	11,7	11,9	11,6	11,4	11,3	11,2	11,1	11,1	11,0
5	8,8	8,8	8,4	8,0	7,6	7,2	6,7	7,0	7,2	7,5	7,9	8,1
6	9,0	9,1	9,1	9,0	9,2	9,3	9,5	10,2	10,7	10,9	11,1	11,2
7	15,6	16,0	16,4	16,8	17,1	17,3	17,5	17,8	18,1	18,5	18,7	19,0
8	21,0	21,3	21,7	22,0	22,3	22,3	22,4	22,5	22,7	22,7	22,8	22,9
9	22,3	22,3	22,5	22,5	22,3	22,1	21,8	21,5	21,4	21,3	21,1	21,0
10	20,4	20,3	20,4	20,4	20,4	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2
11	19,7	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6
12	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7
13	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,6	19,6	19,5	19,6	19,5	19,6
14	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,5	19,5	19,4	19,5	19,5	19,6	19,8
15	20,0	20,2	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4
16	20,5	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,7	20,6	20,8	20,8	20,8
17	19,7	19,6	19,4	19,3	19,3	19,2	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,7
18	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,6	16,5	16,5	16,6
19	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7
20	15,9	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,4	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2
21	14,8	14,7	14,8	14,7	14,8	14,6	14,2	13,8	13,6	13,4	13,1	12,7
22	12,1	12,6	13,0	13,3	13,3	13,4	13,3	13,4	13,5	13,3	13,3	13,4
23	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,0	12,1	12,5	12,7	13,0	13,2
24	12,3	12,0	11,4	10,9	10,6	10,2	9,9	9,6	9,4	9,4	9,3	9,3
25	10,2	10,3	10,3	10,4	10,4	10,2	10,1	10,0	10,1	10,3	10,7	11,1
26	14,3	14,7	15,2	15,6	15,9	16,2	16,5	16,7	17,0	17,1	17,3	17,5
27	15,0	14,7	14,6	14,5	14,3	14,0	13,8	13,7	13,6	13,4	13,3	13,2
28	13,8	13,9	14,0	14,7	15,6	16,3	17,0	17,2	17,5	17,7	18,0	18,2
29	17,5	17,3	17,1	16,9	16,5	16,1	15,9	15,7	15,4	15,3	15,3	15,1
30	12,4	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	12,0	11,9	11,6	11,3	11,1
31	309,2	309,1	309,1	309,1	309,1	308,9	308,7	308,9	309,1	309,1	309,3	309,8

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,5	312,7	312,9	313,0	313,3	313,4	313,4	313,5	313,6	313,8	313,9	314,0
2	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7
3	16,0	16,3	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,4	17,7	17,9	18,2	18,4
4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3
5	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	18,9	18,6	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9
6	15,3	15,0	14,6	14,4	14,0	13,6	13,1	13,0	13,0	13,4	14,2	14,6
7	16,3	16,5	16,7	16,9	17,1	17,3	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1
8	16,7	16,6	16,4	16,6	16,4	16,2	15,9	15,7	15,8	15,5	15,5	15,4
9	13,3	13,3	13,1	13,2	13,0	12,6	12,3	12,1	12,0	11,9	11,7	11,7
10	12,6	13,2	13,7	14,0	14,4	14,6	14,7	14,9	15,2	15,4	15,7	16,0
11	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,1	15,9	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5
12	14,9	15,0	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6	15,8	16,0	16,1
13	17,1	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7
14	18,4	18,6	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1
15	19,6	19,7	19,9	19,8	19,8	19,5	19,2	19,0	18,8	18,5	18,3	18,2
16	14,0	14,0	13,7	13,6	13,6	13,4	13,3	13,2	13,3	13,5	13,5	13,8
17	17,0	17,8	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4
18	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3
19	16,9	16,8	16,5	16,3	16,1	15,8	15,4	15,1	14,8	14,6	14,3	14,1
20	10,6	10,5	10,4	10,3	10,1	10,0	9,9	9,9	9,8	9,9	9,9	10,2
21	12,1	12,3	12,4	12,4	12,5	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,9	13,0
22	14,0	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7	14,8	15,1	15,3
23	17,6	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,6	18,7
24	19,3	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8
25	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,1	20,2
26	19,3	19,2	19,2	19,0	19,0	18,7	18,3	18,1	17,8	17,5	17,2	16,9
27	11,3	10,7	10,4	9,9	9,4	9,4	9,7	9,7	9,7	9,6	10,2	11,1
28	16,0	16,2	16,3	16,5	16,5	16,5	16,3	16,1	15,8	15,2	14,8	14,4
29	316,4	316,8	316,9	316,9	317,0	317,1	317,3	317,3	317,4	317,5	317,7	317,8

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,9	319,0	319,0	319,0	318,9	318,8	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7
2	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1
3	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,3	20,6	20,7	20,9
4	20,9	20,9	20,6	20,5	20,3	20,0	19,8	19,4	19,3	18,9	18,6	18,4
5	15,2	15,7	16,1	16,2	16,3	16,4	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0
6	18,3	18,5	18,7	18,9	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,7
7	18,2	18,1	18,0	17,8	17,6	17,3	17,0	16,7	16,5	16,3	16,3	16,3
8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,2	15,2	15,3
9	15,2	15,2	15,2	15,3	15,2	15,1	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8	14,9
10	15,0	15,0	15,1	15,1	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	15,0	15,1
11	15,5	15,6	15,6	15,7	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0
12	14,5	14,5	14,4	14,4	14,3	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2
13	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,6	12,5	12,4	12,4	12,4	12,5
14	13,4	13,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	13,8	13,7	13,6	13,6	13,5
15	12,7	12,8	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,8	14,1	14,3
16	16,3	16,4	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,5
17	19,5	19,6	19,8	19,9	20,1	20,1	20,2	20,2	20,1	20,1	20,2	20,3
18	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	19,8	19,6	19,4	19,3	19,2	19,1
19	18,6	18,6	18,8	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2
20	20,7	20,7	20,6	20,5	20,3	20,1	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4	19,5
21	18,4	18,4	18,4	18,1	17,9	17,6	17,4	17,1	16,8	16,6	16,5	16,4
22	15,1	15,0	15,0	14,8	14,8	14,7	14,7	15,4	16,0	16,3	16,4	16,7
23	17,9	18,1	18,1	18,1	17,9	17,7	17,3	16,9	16,7	16,3	16,0	15,7
24	12,5	12,2	12,1	12,0	12,1	11,9	11,6	11,2	10,8	10,3	10,3	11,6
25	11,7	11,6	11,6	11,5	11,5	11,4	11,4	11,3	11,2	11,1	11,0	11,1
26	12,6	12,6	12,8	13,0	13,1	13,3	13,3	13,2	13,3	13,4	13,4	13,7
27	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7
28	15,1	15,0	14,8	14,6	14,5	14,4	14,4	14,4	14,5	14,7	14,9	15,0
29	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3	15,3	14,9	14,7	14,5	14,3	14,1	14,0
30	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,9	14,1	14,1	14,3	14,6	14,9	15,2
31	314,7	314,6	314,5	314,4	314,1	313,8	313,5	313,1	312,7	312,6	312,4	312,3

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,5	312,6	312,7	312,8	313,0	313,0	312,9	312,9	312,9	313,0	313,1	313,1
2	14,0	14,1	14,1	14,0	14,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,7	13,7
3	14,0	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,7	14,9	14,7	14,9	15,0	15,3
4	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,2	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4	15,4
5	15,0	15,1	15,1	15,2	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3
6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,6	15,5	15,5	15,3	15,3
7	14,3	14,4	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	14,9	14,7	14,6	14,5	14,6
8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,6	13,6	13,5	13,5	13,7	13,7
9	14,5	14,5	14,6	14,6	14,3	14,2	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
10	15,0	15,0	15,0	14,9	14,8	14,5	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	14,2
11	16,0	16,2	16,4	16,6	16,6	16,7	16,6	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3
12	18,3	18,4	18,4	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	18,0	18,1	18,2
13	18,9	18,8	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9	17,9	17,8
14	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7
15	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3
16	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4
17	18,4	18,3	18,2	18,1	17,8	17,6	17,3	17,1	16,9	16,7	16,6	16,5
18	15,5	15,5	15,4	15,3	15,1	15,0	14,8	14,6	14,4	14,3	14,1	13,9
19	12,3	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,4	12,5
20	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8
21	13,0	13,2	13,3	13,3	13,4	13,3	13,5	13,6	13,6	13,6	13,8	13,8
22	15,4	15,5	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,3	16,3
23	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,1	16,1	16,2
24	16,1	16,0	15,6	15,5	15,4	15,2	15,0	14,9	14,8	14,6	14,4	14,4
25	13,1	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,7	12,9	12,9	12,9	13,0
26	14,3	14,4	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,2
27	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3
28	18,1	18,2	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
29	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1
30	320,1	320,0	320,0	319,8	319,8	319,7	319,5	319,4	319,3	319,1	318,9	319,0

Barometer.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,0	317,9	317,9	317,9	317,8	317,6	317,4	317,3	317,1	317,0	316,9	316,9
2	15,9	15,7	15,6	15,5	15,2	15,0	14,8	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2
3	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,6	15,9
4	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8
5	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3	17,1	16,9	16,6	16,5	16,5	16,6
6	17,8	17,9	18,0	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,7	17,7	17,7	17,6
7	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9
8	16,2	16,4	16,4	16,4	16,5	16,4	16,2	16,1	16,1	16,6	16,7	16,8
9	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
10	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,5
11	18,4	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,4	17,4	17,4
12	17,5	17,4	17,2	17,0	16,7	16,5	16,2	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1
13	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2	16,3	16,4
14	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,9
15	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,2
16	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4
17	17,6	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,4	16,2	16,1	16,0
18	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,2	15,0	14,7	14,5	14,4	14,3	14,3
19	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5
20	16,2	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
21	18,5	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,3
22	19,0	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,4	19,3	19,4	19,3	19,3	19,3
23	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,7	17,7	17,6
24	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0	17,2
25	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,2	18,0	17,7	17,5	17,3	17,1	17,0
26	15,8	15,8	15,8	15,6	15,3	15,2	15,1	14,8	14,6	14,3	14,1	14,2
27	15,0	15,3	15,4	15,5	15,7	15,8	15,8	16,0	15,9	16,1	16,5	16,7
28	17,1	16,8	16,4	16,0	15,9	15,8	15,7	15,4	15,2	14,7	14,2	13,9
29	16,6	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7
30	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8
31	317,0	317,1	317,1	317,1	317,0	316,9	316,8	316,8	316,6	316,4	316,2	316,1

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,3	315,4	315,6	315,6	315,6	315,6	315,6	315,7	315,7	315,7	315,8	315,8
2	15,7	15,7	15,6	15,4	15,3	15,2	14,8	14,5	14,3	14,2	14,0	13,9
3	16,3	16,3	16,2	16,1	15,8	15,6	15,4	15,0	14,7	14,3	14,0	15,0
4	16,8	17,0	17,2	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7
5	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9
6	18,4	18,3	18,2	18,0	17,9	17,8	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7
7	17,0	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,4	16,6
8	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
9	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	15,9	15,8	15,7
10	14,7	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5
11	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3
12	17,2	17,3	17,2	17,1	17,1	16,9	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2
13	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,1	15,2
14	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	14,0	13,8	13,7	13,6	13,7
15	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1	15,2
16	14,8	14,8	14,6	14,5	14,4	14,1	13,8	13,7	13,5	13,5	13,4	13,5
17	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5
18	16,4	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0
19	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	16,9
20	16,6	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7	15,6	15,4	15,4	15,4	16,0
21	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,5	17,4	17,4	17,2	17,2	17,2	17,2
22	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,8	18,9
23	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8
24	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3
25	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
26	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4
27	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1
28	17,7	17,9	18,0	18,1	18,0	17,8	17,6	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2
29	17,4	17,4	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9	17,2	17,5	17,7	17,9
30	317,7	317,7	317,6	317,5	317,4	317,5	317,5	317,4	317,3	317,4	317,5	317,6

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,9	318,9	319,0	319,1	319,1	319,1	319,1	319,1	319,1	319,2	319,2	319,4
2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6
3	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3	20,2	20,0	20,0
4	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	17,6	17,5
5	18,2	18,4	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5
6	17,7	17,6	17,3	17,2	17,2	17,2	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
7	19,1	19,2	19,1	19,1	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8
8	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
9	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1
10	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2
11	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	16,9	16,7	16,7	16,8	16,8	16,7	16,8
12	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,4	16,4
13	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1
14	16,1	16,3	16,4	16,5	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3
15	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2
16	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,7	16,6
17	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,7	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4
18	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,1	15,8	15,7	15,8
19	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5
20	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	18,0	18,1
21	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9
22	17,0	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,3	16,1	16,0	16,0	16,3
23	17,6	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8
24	17,3	17,2	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,2	16,2	16,1
25	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
26	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,1	16,1	16,0
27	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
28	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0
29	15,1	15,1	15,2	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
30	15,2	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8
31	316,2	316,4	316,5	316,7	316,8	316,8	316,8	316,8	316,9	317,0	317,1	317,2

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,2	318,2	318,3	318,3	318,3	318,3	318,3	318,3	318,2	318,1	318,1
2	18,0	18,1	18,0	18,0	17,9	17,7	17,7	17,6	17,5	17,3	17,1	17,2
3	16,8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,0	15,8	15,6	15,7	15,7	15,6
4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,4	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2
5	15,2	15,3	15,5	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,7	15,7	15,8
6	15,9	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,8	14,7
7	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,1	17,3	17,6	17,6	17,6	17,5	17,8
8	18,4	18,5	18,5	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0
9	17,4	17,3	17,3	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,4	16,1	15,9	15,7
10	17,2	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6
11	17,4	17,5	17,4	17,3	17,3	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4
12	15,7	15,6	15,6	15,6	15,4	15,4	15,3	15,1	15,8	15,9	16,0	16,1
13	16,7	16,8	16,9	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,3	16,3
14	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,5	15,6	15,6	16,0	16,3	16,4	16,4
15	17,0	17,0	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4
16	15,4	15,3	15,2	15,2	15,1	14,9	14,6	14,4	14,1	13,9	13,7	13,6
17	15,1	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,8	15,6	15,8	16,2
18	17,8	17,9	18,0	18,1	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
19	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9
20	19,0	19,0	19,0	18,9	18,7	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8	17,6	17,6
21	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,8	17,0
22	17,7	17,6	17,6	17,4	17,2	17,1	16,8	16,5	16,4	16,3	16,2	16,3
23	17,0	17,0	17,3	17,5	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1
24	18,4	18,5	18,5	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,3
25	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8
26	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5
27	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,7	16,8	17,1
28	17,5	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7
29	16,2	16,2	16,2	16,7	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	16,0	15,9	15,8
30	16,1	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4
31	315,6	315,6	315,7	315,6	315,5	315,4	315,2	315,1	315,0	314,8	314,8	314,8

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,9	316,2	316,4	316,6	316,6	316,6	316,4	316,3	316,1	316,0	316,0
2	15,9	16,0	16,5	16,5	16,1	16,1	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4
3	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3
4	17,3	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0
5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5
6	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,8	19,7	19,7
7	19,2	19,1	19,0	19,0	18,8	18,6	18,4	18,3	18,1	17,9	17,9	17,7
8	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
9	16,1	16,2	16,4	16,5	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1
10	17,6	17,7	17,6	17,6	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8
11	16,3	16,3	16,4	16,6	16,6	16,7	16,7	17,0	17,2	17,5	17,8	18,2
12	20,8	20,9	21,0	21,1	21,0	20,9	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3
13	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	18,9	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6
14	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	17,8	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1
15	16,5	16,3	16,2	16,2	16,0	15,8	15,6	15,1	14,8	14,4	14,1	13,9
16	16,3	16,5	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,4
17	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,5	17,5	17,3	17,4	17,3
18	14,9	14,6	14,3	14,0	13,6	13,2	12,8	12,5	12,8	13,1	13,6	14,0
19	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3	14,4
20	14,7	14,9	15,0	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	16,1
21	17,9	18,1	18,4	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0
22	19,5	19,5	19,4	19,4	19,2	19,0	18,9	18,6	18,4	18,3	18,2	18,2
23	17,6	17,5	17,5	17,3	17,1	16,9	16,6	16,3	16,2	16,0	15,9	15,9
24	15,9	16,0	16,1	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,1	15,1	15,0	15,0
25	15,7	16,2	16,8	17,0	17,2	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5
26	15,0	15,0	15,0	15,2	15,5	15,7	15,8	16,1	16,1	16,2	16,5	16,8
27	18,1	18,2	18,2	18,0	17,8	17,7	17,4	17,3	17,2	17,0	16,8	18,8
28	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,4	15,3	15,3	15,3	15,4	15,5	15,7
29	17,0	17,2	17,5	17,9	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6
30	319,3	319,3	319,3	319,2	319,3	319,2	319,2	319,1	319,1	319,0	319,1	319,2

Barometer.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,4	319,5	319,7	319,6	319,3	319,3	319,1	318,8	318,9	318,7	318,7	318,6
2	17,9	18,0	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,2	19,4	19,7
3	21,1	21,2	21,2	21,1	20,8	20,6	20,4	20,2	20,1	19,9	19,8	19,8
4	19,2	19,4	19,8	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,8	20,9
5	21,4	21,4	21,3	21,2	20,9	20,6	20,4	20,2	20,0	19,8	19,6	19,5
6	20,5	20,7	20,9	21,0	21,0	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,1	21,2
7	21,2	21,2	21,2	21,1	20,9	20,6	20,4	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0
8	19,5	19,2	19,2	19,2	19,1	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7
9	17,6	17,5	17,3	17,0	16,7	16,4	16,1	15,7	15,4	15,2	14,7	14,7
10	17,1	17,4	17,7	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3
11	14,8	14,6	14,6	14,4	14,3	14,2	13,9	13,7	13,3	13,2	13,1	12,9
12	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,8	12,4	13,0	13,7	14,6	15,3
13	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9
14	15,5	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	14,8	14,7	14,4	15,0	15,2	15,3
15	16,7	17,0	17,3	17,5	17,5	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1
16	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6
17	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,9	19,2
18	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	18,9	18,7	18,4	18,3	18,1	18,0	18,0
19	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,4
20	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,6	18,8	19,1	19,4	19,6
21	20,4	20,4	20,6	20,7	20,8	20,7	20,5	20,4	20,2	20,2	20,2	20,3
22	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,0	19,9	19,9	19,8	19,7	19,8	19,8
23	20,1	20,3	20,4	20,4	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4
24	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3
25	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5
26	20,4	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,3	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2
27	20,2	20,3	20,3	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9
28	19,9	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
29	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2
30	20,5	20,6	20,6	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4
31	319,8	319,9	319,9	319,9	319,8	319,6	319,4	319,4	319,2	319,2	319,1	319,1

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,8	318,9	318,8	318,8	318,6	318,3	318,2	318,1	318,1	318,0	317,9
2	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3
3	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5
4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2
5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8
6	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,8	18,9	19,0
7	17,9	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,6
8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7
9	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,3	19,1	19,1	19,2	19,1	19,2
10	18,2	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7
11	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1
12	15,6	15,6	15,7	15,6	15,6	15,4	15,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,2
13	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4
14	15,1	15,3	15,3	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9	15,2	15,3
15	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,1	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6
16	14,5	14,6	14,8	15,1	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2
17	14,3	14,2	14,1	13,9	13,6	13,3	12,9	12,6	12,4	12,6	12,2	12,1
18	12,8	12,9	13,2	13,2	13,4	13,2	13,5	13,4	13,6	14,0	14,1	14,2
19	16,5	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,3	17,4	17,6
20	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3
21	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,4	18,4
22	16,6	16,7	16,5	16,3	16,1	15,9	15,8	15,6	15,5	15,6	15,6	15,5
23	14,3	14,2	14,4	14,5	14,5	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,1	14,0
24	12,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,5	12,7	12,6	12,7	12,8	13,1	13,2
25	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,6	12,5	12,7	12,7	12,8	12,9
26	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1	13,2	13,2	13,1
27	11,7	11,4	11,2	11,6	12,1	12,6	12,4	12,4	12,5	12,6	12,6	12,7
28	14,0	14,3	14,6	14,9	15,1	15,3	15,5	15,6	15,9	16,1	16,3	16,6
29	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3
30	316,5	316,5	316,5	316,4	316,4	316,4	316,4	316,4	316,4	316,6	316,9	317,2

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,2	318,2	318,3	318,3	318,1	317,9	317,7	317,5	317,4	317,4	317,3	317,1
2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,2	16,0	15,9	15,9	16,0	16,0	16,1
3	15,9	15,8	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,1	15,0	15,0	15,1	15,0
4	13,9	13,8	13,8	13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	13,0	13,1	13,1	13,0
5	12,7	12,8	13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3	13,5	13,8	14,1	14,2
6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,7	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2
7	13,8	13,8	13,7	13,6	13,0	12,7	12,3	12,0	11,9	11,8	11,5	11,3
8	10,5	10,4	10,2	10,3	10,0	9,7	9,3	9,0	8,9	8,8	9,0	9,0
9	7,0	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4	6,1	6,5	7,1	7,2	7,2
10	9,8	10,1	10,4	10,7	10,9	11,1	11,3	11,6	11,8	12,1	12,5	12,6
11	12,2	12,1	12,1	12,0	11,9	11,7	11,6	11,5	11,5	11,5	11,7	11,9
12	14,0	14,2	14,4	14,5	14,6	14,6	14,7	14,5	14,7	14,9	15,0	15,2
13	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1
14	17,8	17,8	17,9	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3
15	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3
16	17,5	17,5	17,5	17,5	17,3	17,0	16,7	16,5	16,4	16,3	16,2	16,0
17	13,8	13,8	13,7	13,7	13,4	13,2	12,9	12,7	12,6	12,5	12,4	12,2
18	11,8	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,5	12,7	12,8	13,0	13,5	13,8
19	13,6	13,5	13,3	13,2	13,0	12,8	12,6	12,4	12,3	12,1	12,0	11,7
20	12,8	13,0	13,2	13,4	13,4	13,3	13,3	13,3	13,5	13,6	13,8	13,9
21	14,5	14,6	14,6	14,5	14,3	14,1	13,9	13,9	13,9	13,8	13,7	13,7
22	12,2	12,2	12,1	11,9	11,7	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,6	11,6
23	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8	13,6	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
24	12,5	12,4	12,4	12,3	12,1	11,9	11,7	11,7	11,9	11,9	12,0	12,1
25	11,1	11,1	11,0	11,0	10,9	10,7	10,4	10,2	10,1	10,0	10,1	10,3
26	11,6	12,1	12,5	12,9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,7	13,8
27	12,4	12,2	12,3	13,1	13,3	13,1	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
28	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,3	13,2	13,3	13,4	13,6	13,7	13,9
29	19,8	20,1	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	21,1	21,2	21,3	21,4
30	20,4	20,3	20,2	20,0	19,6	19,1	18,6	17,9	17,5	17,6	17,4	17,0
31	313,9	314,0	314,1	314,2	314,2	314,0	313,9	313,9	314,0	314,1	314,2	314,2

Dunstdruck.

T.	Januar Morgens 8h	Januar Morgens 10h	Januar Morgens 12h	Januar Abends 2h	Januar Abends 4h	Januar Abends 6h	Februar Morgens 8h	Februar Morgens 10h	Februar Morgens 12h	Februar Abends 2h	Februar Abends 4h	Februar Abends 6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,2	3,4	3,7	3,8	3,1	3,2	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5
2	2,5	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	1,3	1,2	1,3	1,5	1,7	1,4
3	1,9	2,3	2,6	2,5	2,3	2,0	1,5	1,7	1,7	1,8	1,3	1,5
4	1,9	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	1,4	1,3	1,5	1,4	1,3	1,4
5	2,0	2,3	2,4	2,6	2,4	2,4	1,2	1,5	1,5	1,8	1,9	1,5
6	2,1	2,1	2,2	2,1	1,9	2,1	1,7	1,7	1,7	2,3	1,9	2,1
7	1,9	1,9	1,8	1,8	2,0	1,8	1,3	1,6	1,7	1,5	1,5	1,1
8	2,2	1,7	1,6	1,7	1,9	1,7	1,8	1,5	1,8	1,8	1,8	1,5
9	1,1	1,1	1,5	1,6	1,4	1,4	1,6	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
10	1,2	1,4	1,8	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1	1,3	1,5
11	1,1	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,0	1,0	1,4	1,3	1,1	1,1
12	1,5	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3
13	1,4	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3
14	1,6	1,5	1,8	1,7	1,5	1,5	1,2	1,2	1,5	1,3	1,0	1,2
15	1,5	1,4	1,5	1,7	1,5	1,4	1,0	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0
16	1,3	1,8	1,5	1,9	2,0	2,1	1,4	1,5	1,7	1,6	1,7	1,4
17	1,9	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	1,3	1,7	1,7	1,5	1,5	1,1
18	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	2,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,3	1,2
19	1,9	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9	1,4	1,5	1,8	1,6	1,3	1,4
20	1,9	1,9	2,2	2,2	2,0	1,9	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	1,5
21	1,5	1,8	1,7	2,2	2,0	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
22	2,1	1,8	1,7	1,7	1,4	1,6	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,2
23	1,8	2,0	2,1	2,8	2,0	2,0	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2
24	1,3	1,9	1,8	2,0	2,0	1,8	1,2	1,5	1,7	1,3	1,3	1,5
25	1,8	1,8	2,0	1,9	2,0	2,0	0,9	1,1	1,2	1,4	1,3	1,1
26	2,0	2,0	1,9	2,0	1,7	1,8	0,9	1,3	1,2	1,8	1,5	1,5
27	1,8	1,5	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2	2,5	2,1	2,2	2,0
28	2,2	2,0	1,7	1,9	1,9	1,4	2,1	1,9	1,7	1,8	1,9	2,0
29	1,3	1,7	1,5	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7	1,7
30	2,0	2,4	2,2	2,4	2,4	2,0						
31	1,9	2,2	2,3	2,5	2,2	2,0						

Dunstdruck.

	März 1860.						April 1860.					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	1,9	1,6	1,5	1,7	1,8	1,4	2,8	2,7	2,6	2,9	3,0	3,0
2	1,4	1,7	1,5	1,9	1,9	1,9	2,5	2,4	2,1	2,1	2,0	2,6
3	2,0	2,3	2,1	2,0	2,1	2,1	2,7	2,2	2,6	2,5	2,3	2,3
4	2,4	1,5	1,7	1,6	1,5	1,4	2,4	2,3	2,1	2,2	1,9	2,1
5	1,9	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9	3,2
6	1,7	1,8	1,4	1,8	1,7	1,7	2,8	3,2	3,3	3,3	3,4	3,8
7	1,7	1,5	2,0	2,0	1,6	1,7	3,3	3,7	4,1	4,0	4,2	4,0
8	1,4	1,8	1,5	1,3	1,4	1,4	3,6	4,2	4,3	4,9	4,2	4,0
9	1,1	1,3	1,6	1,4	1,3	1,2	3,3	2,8	2,7	3,0	2,9	3,3
10	1,2	1,2	1,4	1,2	1,1	1,1	2,4	2,1	2,0	1,8	1,6	1,8
11	1,1	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5
12	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,1	2,1	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0
13	1,8	1,5	1,9	2,0	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	2,2	2,6	2,0
14	1,9	1,8	2,0	1,8	1,5	1,7	2,0	1,7	1,9	1,9	2,0	2,2
15	1,9	1,7	1,7	2,0	1,9	1,7	2,5	2,6	2,5	2,6	2,3	2,3
16	1,8	1,5	1,9	1,8	1,9	1,7	2,0	1,7	1,9	1,8	2,0	2,0
17	1,6	1,7	1,8	1,5	1,7	1,6	2,3	2,7	2,1	2,2	2,2	2,3
18	1,7	1,4	1,4	1,5	1,6	1,8	2,6	2,5	2,4	2,1	2,4	2,8
19	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,4	2,0
20	1,8	2,3	2,1	2,2	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	2,0
21	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9	2,2	1,7	2,0	1,7	1,9	1,9	1,9
22	2,4	2,4	2,3	2,1	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,9	2,1	2,0
23	1,7	1,9	1,5	1,8	2,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,9	2,1	1,9
24	1,6	2,4	2,0	2,6	2,5	2,2	2,2	2,2	2,0	1,6	1,8	2,0
25	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,7	2,0	1,8	2,3	1,9	2,0	2,4
26	1,9	2,1	2,2	2,0	2,0	1,9	2,1	2,3	2,5	2,4	2,3	2,6
27	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
28	1,9	2,0	2,1	2,3	2,6	2,4	2,3	2,4	2,2	2,4	2,5	2,5
29	2,9	3,0	2,9	3,0	2,8	2,9	2,9	2,7	2,9	2,8	2,9	2,9
30	2,9	2,6	2,4	2,7	2,6	2,5	2,8	2,8	3,3	3,0	3,0	3,2
31	2,3	2,6	2,3	2,7	2,7	2,9						

Dunstdruck.

T.	Mai Morgens. 8h	10h	12h	Mai Abends. 2h	4h	6h	Juni Morgens. 8h	10h	12h	Juni Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,1	3,2	3,6	4,0	4,2	4,1	4,4	4,0	4,0	4,4	4,0	3,7
2	3,8	4,1	4,4	4,4	4,6	4,5	4,7	4,5	4,9	5,0	4,8	5,3
3	3,5	3,6	4,1	3,5	3,1	3,0	4,7	5,3	4,0	5,6	5,0	4,2
4	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9	2,7	3,6	3,6	4,1	4,3	3,9	3,5
5	2,9	2,2	2,3	2,1	2,5	3,4	3,5	3,8	3,7	3,8	3,0	3,3
6	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	1,6	3,5	3,7	3,4	4,0	4,1	4,4
7	2,5	2,1	2,0	2,9	2,7	2,7	4,9	4,8	4,5	4,4	4,9	4,6
8	3,8	3,3	3,7	3,5	3,3	3,3	4,6	4,1	3,9	3,7	4,0	4,2
9	4,0	3,9	3,4	3,3	3,5	4,0	4,5	4,9	4,7	4,5	4,4	4,7
10	4,1	4,2	4,1	4,7	4,6	4,5	5,4	4,2	4,3	4,8	4,9	5,2
11	4,5	4,8	4,7	4,8	4,2	4,1	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0	3,9
12	4,1	5,2	4,9	4,9	4,3	4,6	5,0	5,2	5,1	5,4	5,1	4,5
13	4,2	4,6	4,6	4,3	4,5	4,1	6,1	5,6	5,7	5,6	5,4	5,9
14	4,1	4,1	4,4	3,3	4,1	4,1	5,0	5,0	5,5	5,6	5,2	5,2
15	3,7	4,1	3,9	3,9	4,1	4,4	3,7	3,8	3,8	3,5	3,7	3,5
16	4,3	4,2	4,2	4,5	4,9	4,5	3,4	3,8	4,0	4,4	4,1	4,9
17	4,4	3,9	4,2	4,2	4,4	4,3	4,0	3,5	3,4	3,5	3,8	3,9
18	5,4	5,3	4,5	4,5	4,6	4,7	4,0	4,1	4,1	4,4	3,8	4,8
19	4,5	4,6	4,6	4,6	4,5	4,9	4,4	4,1	4,2	4,2	3,9	4,0
20	4,7	5,6	5,0	5,3	4,5	4,6	5,0	4,9	4,6	5,1	5,3	5,6
21	5,0	5,0	4,7	4,8	5,1	5,2	5,3	5,0	5,1	5,1	5,0	5,0
22	4,7	4,7	4,8	4,4	4,7	4,5	4,4	4,8	4,9	4,8	4,7	4,3
23	4,4	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1	4,8	5,0	4,9	4,5	4,5	4,8
24	4,7	5,4	5,2	4,0	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,4	4,2
25	4,1	4,2	4,5	4,4	4,0	4,3	5,5	5,4	5,9	6,4	4,7	5,1
26	4,4	4,4	4,6	4,9	4,9	3,7	5,9	6,0	5,8	6,0	6,1	5,6
27	3,0	2,8	2,5	2,4	3,0	2,6	6,1	6,0	6,8	6,8	6,6	6,3
28	2,9	2,6	2,9	3,3	3,7	3,5	5,7	5,9	6,7	5,9	5,8	6,0
29	2,1	2,9	2,5	2,5	2,6	2,8	5,9	5,0	5,1	5,2	3,2	4,0
30	2,7	2,6	2,5	2,4	2,9	2,7	3,6	3,6	3,4	3,9	3,3	3,3
31	2,9	3,2	2,9	2,9	3,7	3,7						

Dunstdruck.

	Juli 1860 Morgens.			Juli 1860 Abends.			August 1860 Morgens.			August 1860 Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,6	3,3	3,4	3,9	3,8	3,8	3,6	3,3	3,4	3,3	3,7	3,8
2	3,4	4,0	3,7	3,8	4,2	4,1	4,6	3,8	3,6	3,2	3,6	3,7
3	3,8	4,0	3,5	3,9	3,8	4,0	4,1	4,4	4,8	4,8	3,6	4,0
4	4,3	3,9	4,0	3,9	3,9	4,2	4,7	4,7	4,7	4,8	4,6	5,0
5	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	2,9	5,3	4,3	4,8	4,5	4,8	4,7
6	3,4	3,6	3,9	4,0	4,4	4,0	5,5	5,1	5,7	6,3	5,9	5,7
7	3,2	2,9	3,1	3,3	3,1	3,3	4,7	4,6	4,2	3,7	4,0	3,9
8	3,4	3,7	3,8	3,7	3,6	3,4	3,9	4,3	4,0	4,0	4,0	4,1
9	3,4	3,9	3,8	3,9	4,0	4,2	4,8	4,5	4,4	4,2	4,4	4,4
10	4,8	4,7	4,7	4,9	4,8	4,8	4,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,4
11	4,3	4,3	4,0	4,5	3,9	3,8	4,4	4,4	5,0	4,4	4,3	4,5
12	4,6	3,8	4,0	4,1	4,0	3,7	5,0	5,5	4,6	5,0	4,5	4,2
13	4,4	4,4	4,2	4,5	4,9	4,4	4,1	4,1	4,0	4,0	4,2	4,4
14	4,7	4,9	4,9	5,0	5,0	4,8	4,5	4,9	5,1	4,7	4,5	4,4
15	5,3	5,9	5,3	4,8	5,5	5,2	5,1	5,2	4,9	6,4	5,1	5,3
16	5,3	6,3	6,6	5,5	5,3	5,2	5,8	6,5	6,2	5,5	5,9	5,9
17	6,1	6,0	6,2	6,0	5,5	6,1	5,1	5,2	5,5	5,5	4,0	4,3
18	6,5	7,1	6,7	6,9	7,3	7,3	4,5	4,1	4,0	3,8	4,6	4,6
19	5,3	5,4	5,6	5,7	5,3	5,4	5,0	4,4	4,0	4,0	3,5	4,2
20	4,4	4,1	4,2	4,9	4,0	4,1	4,2	5,0	4,2	4,8	4,8	5,2
21	4,0	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	4,8	4,9	4,9	4,5
22	5,3	5,2	5,5	5,5	5,4	5,4	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1	4,3
23	4,9	4,7	4,7	4,6	4,8	4,5	4,8	4,3	4,4	4,0	4,0	4,4
24	4,9	4,6	4,6	4,2	4,5	4,9	4,0	3,8	3,9	3,7	3,7	3,8
25	4,1	4,2	4,5	3,9	4,1	3,7	3,9	3,8	4,1	3,6	3,8	4,1
26	4,5	4,6	4,1	3,9	3,9	3,9	4,6	4,9	4,5	4,6	4,8	5,1
27	4,2	3,8	4,4	4,2	4,3	4,2	5,1	5,9	6,3	5,5	5,5	6,4
28	4,1	4,6	3,8	4,0	4,0	4,4	5,0	5,4	4,8	5,4	4,9	4,9
29	4,1	3,9	3,8	3,7	4,0	3,9	5,1	5,0	5,2	5,4	5,3	5,3
30	3,8	4,4	4,4	4,3	4,4	4,0	6,0	5,6	5,0	5,7	5,7	6,4
31	3,7	3,8	3,1	3,1	3,1	3,5	6,0	6,3	6,3	6,3	6,4	7,5

Dunstdruck.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	6,0	6,0	6,0	5,9	5,8	5,5	4,5	4,4	4,7	4,6	4,6	4,5
2	4,7	4,8	5,1	4,8	4,7	4,3	3,9	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5
3	4,1	4,5	4,3	4,2	4,6	4,5	3,7	3,9	3,7	3,2	3,4	3,4
4	4,4	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	3,3	3,0	2,9	2,4	2,6	2,9
5	4,0	4,1	4,1	4,5	4,1	4,0	2,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
6	3,8	3,7	3,9	3,7	3,6	3,9	2,9	3,1	3,3	3,4	3,6	3,6
7	3,9	3,6	3,6	3,6	3,7	4,2	3,4	3,4	3,6	3,8	3,8	3,8
8	4,3	4,0	4,1	4,0	4,4	4,3	3,3	3,7	3,6	3,3	3,5	3,7
9	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	3,8	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
10	3,2	3,5	3,3	3,4	3,5	3,7	2,0	1,9	1,9	2,0	1,8	2,0
11	3,6	3,6	3,7	3,8	3,6	3,5	2,5	2,4	3,0	3,1	3,1	3,3
12	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0	3,3	3,4	2,6	2,1	2,1
13	3,0	3,7	3,5	4,1	4,0	4,0	2,0	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
14	4,4	4,7	4,7	4,5	5,2	4,8	2,5	2,7	3,0	3,1	3,3	2,9
15	3,9	4,8	4,5	4,9	5,2	4,1	2,5	2,8	2,5	3,0	2,8	2,6
16	4,5	4,4	4,1	4,1	3,7	3,7	3,0	3,0	3,4	3,6	3,6	3,1
17	3,8	3,7	4,2	4,8	5,0	5,0	3,1	3,6	4,1	3,7	3,6	3,9
18	4,4	4,9	4,8	5,5	4,7	4,9	3,4	3,9	4,0	3,9	3,9	3,9
19	4,6	4,4	4,5	4,4	4,2	3,9	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,9
20	3,9	4,3	4,2	4,5	4,2	4,4	4,0	4,0	4,2	4,4	3,8	4,1
21	3,9	3,7	3,7	3,7	3,5	3,8	2,9	3,0	2,8	2,7	2,8	2,8
22	4,4	4,3	4,4	4,5	4,5	4,8	2,3	3,0	3,1	3,5	3,2	3,2
23	4,2	4,5	4,6	4,9	5,3	5,1	2,3	3,0	3,3	3,2	3,1	3,2
24	4,3	4,2	4,8	4,5	4,6	4,9	2,5	3,1	3,6	3,6	3,5	3,0
25	3,8	4,6	4,9	5,0	4,9	4,7	2,5	2,6	2,9	3,0	3,0	2,8
26	3,8	3,8	4,1	4,2	4,4	4,1	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
27	3,5	3,4	3,5	3,3	3,1	3,6	2,6	2,5	3,0	3,0	2,9	2,7
28	3,3	3,9	4,4	4,7	4,8	4,3	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
29	3,8	3,6	4,7	4,4	4,0	4,2	2,4	2,4	2,6	2,6	2,7	2,5
30	3,0	4,0	4,4	4,5	4,9	4,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,0
							2,1	1,9	2,0	1,9	2,0	1,7

Dunstdruck.

T.	November Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	December Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	2,3	1,9	1,6	1,7	1,7	1,7	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5
2	1,5	2,0	1,6	1,9	1,9	1,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3
3	1,5	1,7	1,7	1,6	2,0	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
4	1,9	2,0	1,6	1,6	1,7	1,4	1,7	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7
5	1,5	1,6	1,5	1,9	1,6	1,8	2,2	1,5	2,5	2,4	2,6	2,4
6	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6	1,7	2,2	2,5	2,1	2,7	2,3	2,3
7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,9	2,0	2,4	2,3	1,8	1,9
8	1,5	1,5	1,5	1,8	1,3	1,3	1,8	1,8	2,1	2,2	1,9	1,7
9	1,4	1,5	1,8	1,6	1,4	1,3	1,9	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0
10	1,1	1,3	1,7	1,5	1,5	1,4	2,2	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5
11	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	1,5	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	2,1
12	1,4	1,5	1,9	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	2,1	2,0	2,0	2,0
13	1,6	1,4	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0
14	1,8	1,5	2,1	2,4	2,1	2,2	2,1	2,1	1,9	2,0	1,9	1,8
15	2,0	2,5	2,7	2,9	2,4	2,5	1,5	1,7	1,7	1,8	1,5	1,5
16	2,9	3,1	2,6	2,8	2,6	2,6	1,4	1,3	1,6	1,4	1,2	1,4
17	2,6	2,5	2,5	2,4	2,6	2,7	1,5	1,4	1,7	1,5	1,3	1,3
18	1,9	2,0	1,9	1,9	1,9	2,0	1,3	1,6	1,8	1,8	1,7	1,4
19	1,7	1,6	1,5	1,7	1,8	2,0	1,0	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4
20	1,8	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,8	1,8	1,6	1,5	1,3
21	1,1	1,7	2,1	2,0	1,3	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
22	1,2	1,3	1,6	1,9	1,7	1,9	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,2
23	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	1,1	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
24	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	0,8	1,0	1,2	1,2	1,1	0,9
25	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,8	1,1	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5
26	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,8	2,0
27	1,9	1,8	1,6	2,6	2,5	2,5	2,1	1,6	2,1	2,0	2,0	1,9
28	2,4	2,6	2,8	2,5	2,6	2,5	1,6	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1
29	1,9	2,1	2,9	2,8	2,6	2,6	1,1	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4
30	1,9	2,5	2,4	2,5	2,6	2,4	1,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
							2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W2	W1	W1	O1.2	O1	O2
2	W4	W4	W3	W3	W1.2	SW1
3	O1	SO1	SO0	SO1	SO1	O1
4	O2	W4	W3.4	W2.3	SW0.1	W3
5	W2.3	SO0.1	S2	W4	W4	W2
6	W2	W1.2	SW4	W4	W4	W2
7	W1	W1	W4	W3	W4	W4
8	W3	W2	W3	W2.3	W1	W2
9	O0.1	SO0.1	O0.1	O1.2	O1	O1
10	S1	S0	W0	Stille	Stille	Stille
11	SO0	Stille	NO0	O0	O1	Stille
12	O1	SO1	SO0.1	SO1.2	SO1	SO1.2
13	Stille	SO1	O1	O1	O0.1	O1
14	NO0	NO1	NO0	NO0	Stille	NO0
15	O1	O1.2	Stille	O1	O1	O0.1
16	O0.1	W0.1	O0.1	S0.1	SW0.1	SW1
17	O0.1	N1	N0	N0	O0	Stille
18	Stille	NO0	NO0	Stille	NO0	O0
19	O2	O1.2	O2	O2	O2	Stille
20	SW0.1	SO0.1	O0	NO0.1	Stille	SO0.1
21	S1	Stille	O0	W0	Stille	O0
22	W3	W4	W4	W4	W4	W4
23	O0.1	Stille	SW0.1	W2	W2	W2.3
24	S1.2	SO1	SO0.1	SO0	Stille	W0
25	SW0.1	S0	Stille	SO0	O0	NW2
26	W3.4	W3.4	W3	W4	W2	W2
27	S2	S1	SW1	S1	S1	S1
28	W2	NW4	W1	W1	W1	W1
29	O1	SW1	SW0.1	S1	SWO	W1
30	W1	W3.4	W3	W3	W3	O1.2
31	S0.1	SW1	SW2	SW4	SW4	W4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NW4	NW4	NW4	NW3	NW2	NW1
2	SW1	W0	O1	W1	O0.1	O0
3	Stille	Stille	Stille	NO.1	NO	NW0
4	SW1	SW0	N1	NO.1	NW0.1	Stille
5	SW2	SW1	W1	W1.2	W2	W1.2
6	SW4	SW4	SW4	W4	W4	W3
7	W4	W4	W4	W4	W4	W4
8	SW4	W4	W4	W4	W4	W3.4
9	SW4	W4	W4	W4	SW2	W1.2
10	N2	N2.3	N2	N2.3	N1.2	N1
11	NO.1	NO.1	N1	NO2	NO2.3	NO1
12	NO2.3	NO4	NO3	NO2	NO1	NO2
13	NO4	NO4	NO4	NO3	NO1.2	NO1.2
14	NO3	NO2	NO3	NO3	NO1.2	NO1.2
15	Stille	Stille	SW0.1	N1	N1	SW1
16	SW4	W4	W4	W1	W0	W0.1
17	O2	O2.3	NO2	NO1.2	NO2	NO1
18	W1	W1.2	W1.2	W1.2	W1	W1
19	SW2	SW2	W2	W3	W2	W2.3
20	W2.3	W3.4	NW2	NW1	NW0.1	N2
21	O0	Stille	SO0	NW0.1	Stille	SO
22	SO	NO0	NO0	O1	O1	O1
23	O0	O0	O2	O2	O3	O2
24	O1	O1	NO1	NO1.2	NO1	Stille
25	O0	NO	NO1	O0	O1	O0
26	O0	O1	O0.1	O0.1	O0	Stille
27	SW2	SW2	SW4	SW4	SW3	W4
28	W4	W4	W4	W4	SW4	W3.4
29	W4	W4	W4	W4	W3	W1.2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O0	O1.2	O2	O2	O2	O2
2	O0.1	NO0.1	NO1	NO1.2	O1	O1
3	SW0.1	SW0	W0	W0	W0	W0
4	SW2	SW2.3	W3	W2	W1	W1.2
5	W3	W4	W4	W4	W4	W4
6	W3	W2	NW3.4	NW3.4	NW3	NW3
7	W0.1	W0	SW0	W0	O0	O1
8	SW1	Stille	O1	O1	O1	NO1.2
9	N0.1	N0.1	N1	N1	N0.1	Stille
10	W1	W0	W1	W1	W1	NW0
11	W1	W0	W0	W0	NW0	NW0
12	O1.2	SO1	O1	O1	O1	O1
13	S1	SO0.1	NO1	NO1	O1	SO1
14	SW3	W1	W1	W0.1	Stille	SO0.1
15	O1	O1	O1	O0.1	SW0.1	SW1
16	NW1	NW0.1	W0.1	NW0.1	O0.1	O1
17	SW1	S1	SW0	O0	Stille	Stille
18	W2	SW1	W1	W1	SW1	W0.1
19	W1	W1	W2	W2	W2	W1
20	O0.1	SO0.1	SO2	SO1.2	O1	O2
21	SW2.3	SW2.3	W3.4	W3.4	W2.3	W1.2
22	SW4	SW4	W4	NW3.4	NW3	SW2
23	W2	W3	W2	W1.2	Stille	SO1.2
24	S4	SW1	NW0 1	O0.1	S2.3	W4
25	W2	W4	W4	W4	W4	W4
26	SW4	SW4	W4	W4	W4	W4
27	W1	W1.2	W2	W3	W3	W3
28	W3.4	W4	W4	W4	W4	W4
29	W4	W4	W4	W3	W4	W1
30	W3.4	W4	W4	W4	NW3	NW3.4
31	S1	O1	O1	O1.2	O1	O1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W2	W4	W3.4	W4	SW2.3	S2
2	S1	SW4	SW4	SW4	W4	SW0.1
3	W1	W3.4	W1.2	W2	W3.4	W2
4	S1	O0.1	O2.3	O1.2	O2	O1.2
5	O1	NO1	NO1	NO1.2	NO2	NO1.2
6	W1	O0.1	O2	O3	O2.3	O1
7	Stille	W0.1	O0	N0.1	O0.1	O1
8	O0	O0	O0	S0	NW2	W2
9	W2	W2.3	W3	W3	W4	W2
10	W1	W1.2	W2.3	NW2	NW0.1	N1
11	NO	NO2	W0.1	NO2	NO1	NO2
12	NW1.2	N1	NO2	N2.3	O1	W1.2
13	NW0.1	NW0.1	W2	O2	W1.2	NO1.2
14	NO1.2	O2.3	O3	O3	O2.3	O2
15	O2	O2.3	NO3	O3	O3.4	O2
16	O2	O1	O1.2	O2	O1.2	O2
17	O0.1	O0.1	O1.2	SO1	O2	O1
18	S0.1	SO0.1	NW0	N1	NO	NO0
19	W1.2	W2	N2	N2.3	W2	NW2.3
20	N1.2	N1	NW0.1	NW1.2	NW0.1	NW0.1
21	W0	W0	W1	W1	NW1	NW1
22	W2	SW1.2	W2	O0.1	W1	W0.1
23	SW1.2	SW2	W0.1	SW3	W3	W2
24	O2	O4	O1.2	O3.4	O2.3	O2
25	O1	O2.3	O2.3	NO2.3	NO3	O1
26	W2	W2	W2	W2	W2	W1.2
27	W1	W0.1	Stille	NW1	N2	N1
28	W0.1	W1	N1	N1	O0.1	Stille
29	O0	O1	O2	NO1	NO3	NO3
30	O1.2	O1.2	O2.3	O2	O2	O1.2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O3	O2	O1.2	O2.3	O2.3	NO1.2
2	O3	NO3.4	O4	O4	O4	O4
3	W2	W1.2	W1	NO1	NO3	NO2.3
4	NO1	NO0.1	NO1	NO1	NO0.1	NO0
5	SW1.2	W1	NW1	NW2	NW2	N1.2
6	NW1	W1	W1	O0	NO1	N1
7	O0.1	O1	O0.1	O0.1	NO0	NO2
8	SW2	W2	W1	W0.1	W3	SW1
9	SW0.1	SW1	W2.3	W3	W1.2	W2
10	W1	W2	W1	NO.1	Stille	NO
11	O0.1	Stille	O0.1	SW1	O1	NO1
12	Stille	NO1	O2.3	O2	O1	O2
13	SW2	W2	W1	W1.2	W1	W2
14	W1.2	W0.1	Stille	NW1.2	W1 2	SW1
15	W0.1	N1	NO0.1	NO1	O0	SO1
16	W1	W2	W2.3	W2	W2	W2.3
17	O0	O1	O1	O1	NO1	NO1
18	SO0.1	N1	NO1.2	NO2.3	O2.3	O2.3
19	W1	Stille	Stille	N1	NO1.2	NO1.2
20	SW1	O0.1	Stille	O0	NO1.2	NO2
21	SW2	W3.4	W2	N2.3	NW1	NW1
22	W0.1	W1.2	W1	NW1	NW1	NW0
23	O1	O1	O0	O1	O0.1	O1
24	W2	W2	W2	W3	NW2	W1.2
25	Stille	O0.1	NO0.1	NO0.1	NO2.3	O1.2
26	SW1.2	SW1	SW1	W1.2	SW1	W3.4
27	W3	W3.4	W4	W4	W3.4	NW1
28	W3	W2	W3	W1.2	SW1.2	SW3
29	W4	W4	W4	W3.4	W4	W3.4
30	W2.3	W2	W3.4	NW2.3	W3	W2.3
31	W1	W1	W1	W1.2	W0.1	W0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W4	W3.4	W3.4	W2.3	W3.4	W2
2	Stille	SO2	OO.1	O1	O1	NO12
3	WO	O1	O2	NO3	NO3.4	Stille
4	W2.3	SW1.2	SW1.2	W1	W1	W0.1
5	W1.2	W3	W3	N2.3	W2	W2
6	O1.2	O3	O3.4	O3.4	NO3.4	NO1.2
7	Stille	NO1	NO1.2	NO3	N2	NW1
8	W1.2	W1	W1.2	W1.2	W1	N0.1
9	OO	OO.1	O1	N0.1	NO1.2	NO1.2
10	SW2	NW1	N1.2	N0.1	NW1	NW1
11	W1.2	NW1	W0.1	NW01	W0.1	OO.1
12	S1	NO1	N1	N1	NO1.2	NO1.2
13	S1.2	NO1	O2	NO2.3	NO2	W0.1
14	NW1.2	NW1	NW1	NW1	NW1	NW2
15	W1	W1.2	W1.2	NW1.2	NW1	NW1
16	NO2.3	O2	O3	O3	O3	W1
17	W2	N1	N0.1	W0.1	NW1	WO
18	W2	W1.2	W1	SW2	NO1	W1.2
19	SO0.1	O2	O1.2	N1	NW2	W1
20	OO.1	O1	O1.2	NO1.2	O1.2	W4
21	Stille	SWO	O1.2	O1	W0.1	NW2
22	W1.2	W0.1	WO	W1	W1.2	SW1.2
23	Stille	NO(0.1)	SO(1)	SO1.2	SO1	SO(0.1)
24	O1.2	OO.1	O1	NO1	OO.1	O1
25	SW2	SW0.1	W1	W1.2	NW2	NW0.1
26	SW1.2	W1	NW2	W1.2	W2	W1.2
27	NO.1	N1	O(1)	W1	NW1	NO.1
28	SW3	SW3	SW2.3	W3.4	W3.4	W2
29	W2	W2	W3	W3	W4	W1.2
30	NW1.2	W2	NW2	W1	W2.3	W1.2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W2	W3	W0.1	W2	W2.3	W1.2
2	W2	W2	W2	W1.2	W2	W1.2
3	W1.2	W2	W3	NW1.2	W1.2	NO2
4	W0.1	NW1.2	NW3	NW2.3	NW2.3	NW1
5	N1.2	W1.2	NW1.2	N1.2	N2	N1
6	W2.3	W4	W4	W3.4	W3.4	W4
7	W0.1	NW2	NW1	NW0.1	NW1.2	NW1
8	N1	W1.2	N1	N1.2	N1	N1
9	NO1	O1	NO1.2	NO1	NO1	NO0.1
10	W0.1	W1	W1.2	SW2	SW1.2	S1
11	NW0.1	NO0	N0.1	N1	N2	N1.2
12	W1	W0.1	N2.3	NO1	NO1	N1
13	W2	SW2	W3	W2	W2	W2
14	W0.1	W2	W1.2	W1	W1.2	W1.2
15	W2	W1	W1.2	Stille	O1	O1.2
16	NO0.1	NO1	NO1	O1.2	NO1	NO2
17	W1.2	W2	W1	NO0.1	NO0	Stille
18	W1.2	W0.1	Stille	O1	O0.1	O0.1
19	W1	W1	W1.2	W1.2	W1	W0.1
20	W0	W0.1	W1	W1	W1	W1
21	O0.1	O2.3	NO2	O2	NO1.2	NO2
22	W1	Stille	SW0.1	Stille	Stille	SW2
23	W1	W1	W1	W1.2	Stille	SW1
24	SW0	W0.1	W1	W1.2	W0.1	W1
25	W1	W1.2	W2	W1.2	W0.1	W0.1
26	W1.2	W1	N0.1	W1.2	W0.1	N0.1
27	W1	Stille	S1.2	SO2.3	O0.1	Stille
28	SO0.1	SO0.1	N1	N0.1	NO1	SO1
29	SW1	W2	W1.2	W2.3	W2	W2
30	W1.2	W1.2	W2	W1	NW1	W2
31	W1.2	W3	W4	W3.4	W3.4	W3

Windrichtung und Stärke.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	W1.2	W1.2	W1	NW1	NW0.1	W0.1
2	W1	N1	N1	W1	N1	N0.1
3	W2	W2	W2.3	SW3.4	W3.4	W3.4
4	W1	W1	W2	W1.2	W1.2	W3
5	W2	W3.4	W3	W3	W1	Stille
6	SO1	S1	SW1	O0.1	O1.2	O1
7	W2	W2	N1	W1	W0.1	W1
8	W1.2	W0.1	SO0	W0	W1.2	SW0
9	Stille	NO0.1	NO0.1	O0.1	O1	SO1
10	N1.2	NW0.1	Stille	Stille	Stille	Stille
11	Stille	Stille	W1	NW0.1	W1	NW0.1
12	SW0	SW1	NW1	NW2	W1.2	SW1
13	W2	W1	W0.1	W1	O0	NO0.1
14	O1	O0.1	O0	NW3	W2.3	W3
15	O1	W0.1	SW1	NO0.1	NO1	O1
16	SO1.2	SO1	SO2	O1.2	O2	S2
17	O1	NO1.2	NO1	NO1.2	NW2.3	W1.2
18	W1	W1	W1.2	W1	O0	SO1
19	SW1	W1.2	W2.3	W2.3	W3	W2
20	SW0.1	SW0.1	NW1	Stille	N0.1	N1
21	W1	W1	W1	W1	W1.2	W1.2
22	W0.1	SO0	Stille	Stille	NO0	Stille
23	W2.3	NW2.3	NW2.3	W2.3	NW2	W0.1
24	W2	W2.3	W1.2	W1	W1	W1
25	W2.3	W3	W3.4	W2.3	W2	W1
26	W0	SW0	W1.2	W2	NW1	NW0.1
27	SW1	SW0	NW0	N0.1	O1	NW0
28	O1	SW1	W2	W2	W1	NW0
29	W0.1	W2	W0.1	Stille	Stille	SO0.1
30	S1	SW1	W3.4	W2	W2	W0
31	N0.1	NO1.2	O1.2	O1	O1	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NO1.2	W2.3	NO2	N1.2	N1.2	N1.2
2	W1	SW0.1	O0	NW0.1	W2	W2
3	O1	O1	NO1	NO1.2	NO1.2	NO0.1
4	N1	NO1	N1.2	N1	N1	NO
5	W0.1	Stille	Stille	W0.1	W1	W1.2
6	W0	Stille	W0.1	NW0.1	N1	NO0.1
7	N2	N3	N2	N1.2	O1	N1
8	Stille	W0	W1	W1.2	W2	W2
9	SW2	W1.2	W2	NW0	Stille	NW0.1
10	O2	O1	O2	O3.4	O2	O1
11	NO2.3	O1.2	NO2	NO1.2	N1	NO
12	NO.1	NO1.2	O2	O2.3	NO2.3	NO1
13	SW1.2	W1.2	W2	W1.2	W2	Stille
14	SO.1	SW0.1	W1.2	NW0	Stille	S1
15	O0.1	Stille	O1	O1.2	O1.2	O1
16	W0	W1	W1.2	W1.2	W2	W1.2
17	W2	W1	W1.2	Stille	NO	SO0.1
18	SO0.1	SO0.1	Stille	S3	NW2	W0.1
19	W0	W0.1	W0	W1	SO0.1	S1
20	W1	W1.2	W2	W1	Stille	W1.2
21	W1	W1.2	W1.2	W2	W1	W1.2
22	SO0.1	O0.1	O1	NO0.1	O0.1	SO0.1
23	O1	O1	O2.3	O2.3	O2	O1
24	Stille	SW0	N1	NO2	O2.3	O1
25	NW2	N1	N1.2	NO.1	N1	NO.1
26	W0	W1.2	W1.2	W1	W0.1	W1.2
27	SO	O0.1	O1	O1.2	O1.2	NO1
28	Stille	O0	N1	NO1.2	NO.1	O0.1
29	NO0.1	W0.1	W1	SW1	SO1	O0.1
30	O1	O1.2	O0.1	NO1	NO0	NO.1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	Stille	Stille	N0	N1.2	O0.1	N0.1
2	W3	W3	W2.3	W1.2	W3	W1.2
3	W1	W1	W1	W1	W1	W1
4	W2.3	W2	W3	W2.3	W2	W1.2
5	Stille	W0	W1	W1	W1.2	SW1.2
6	W1.2	W1	W1.2	W1	N1	Stille
7	O2	O1.2	O1	O1	O0	Stille
8	W1.2	W2	W2.3	W3	W2.3	W2
9	W1	W1	W2	W2	SW1.2	W1.2
10	W1.2	W4	W3	W2.3	W2	W2
11	W4	W2	W2	W4	W3	W1.2
12	W1	SW1.2	W0.1	W3	W3	W3
13	W1	W1	W1.2	W1	W1	SW1
14	NW2	SW0	S0.1	S1	SW1.2	W2
15	W2	W1.2	W2.3	W1	W2	W2
16	O1	O2	O1	O2	O0	O1
17	W1.2	W2.3	W3	W2.3	W2	NW1
18	SW0.1	S0.1	W0.1	W0	W0.1	S0.1
19	W4	W3.4	W4	W3.4	W3	W2
20	SW2	W3.4	W4	W4	NW2.3	Stille
21	SW1	W1	W0.1	W1	N1	N0.1
22	O1	O1	O1	O1.2	O1	O1
23	Stille	NO0.1	NO0	NO0.1	NO0.1	NO0.1
24	O1	O1	O0.1	O0	O2	O1
25	Stille	N0.1	O0.1	O0.1	O1	O1
26	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1
27	O1	O1	O1	O1	O1	O1
28	O0	O0.1	O0	O0	O0	O0.1
29	O1	O0.1	O1	O1	O1	O1
30	O1	O1	O1.2	N1.2	NO1	N1
31	O2	O2	O2	O1	O2	O1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O2	O2	O2.3	O2.3	O1.2	N1.2
2	Stille	Stille	SO0.1	SO0.1	O0.1	O0.1
3	Stille	NO1	NO1	NO1.2	NO1.2	O1
4	O2	O2	O2	NO1.2	O1	Stille
5	O0	O2.3	O2.3	O2	NO2.3	O1
6	O1.2	O2	NO3	O3	O2.3	NO2.3
7	O2.3	O2.3	O1.2	O2.3	O1	NO0.1
8	W1	W1.2	W1.2	W1.2	W1	W1
9	Stille	N1	N0.1	NW0.1	NW0.1	Stille
10	Stille	NO1	O2	O1	O1	O1
11	O2	O1.2	O1.2	O1	O1	O1
12	O1	O1.2	O1.2	O1.2	O1	Stille
13	Stille	Stille	NO0.1	N0.1	W0.1	SW0.1
14	Stille	NO0.1	N1	NO0.1	NO0.1	Stille
15	Stille	O0.1	O1	NO1	O1	O1
16	W1.2	W2.3	N1	NW0.1	NW0	SO1
17	SW1	SW0.1	Stille	O1	W0	SO1
18	W3	W3	W3	W3	W2	W2
19	W1.2	W2	W3	W3	W2	W2.3
20	W2	W2	W2	W1.2	W1.2	W1.2
21	SW0.1	O0.1	O0.1	O1	O1	O1
22	O1	O0	O0.1	O0.1	Stille	Stille
23	Stille	Stille	Stille	Stille	O0	N0.1
24	NO1	O1	NO0.1	W1	W1.2	W1
25	O1	O1	O1	O0.1	W1	Stille
26	O1.2	O2	O1	O1.2	O0.1	O1
27	NO0.1	Stille	W1	SW2	SW1	SW1
28	SW2	SW1.2	SW1.2	W2.3	W0	W0.1
29	O1	O1	SO1	O1	O1	O1
30	Stille	O0	SW0	N0	Stille	W1.2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W1.2	W1.2	W0.1	SW0	W0.1
2	O1	O1	O1	O1	O1.2	O2
3	O1.2	O1.2	O1.2	O1.2	O1	O1
4	O2	O2.3	O2.3	O1.2	O1	O0.1
5	Stille	S0.1	N0.1	Stille	Stille	S1
6	SW1	S1	S1	O0.1	O1	O1
7	O0	Stille	NO1	O1.2	O1.2	O1.2
8	W1	Stille	O1	O0.1	O1.2	O0
9	O2	S1	NW0.1	NW1	NW1	W1.2
10	W3.4	W4	W4	W3.4	W3.4	W3.4
11	S1	Stille	O0.1	O1	O1	O1
12	W1.2	W0.1	W1	W1	Stille	Stille
13	Stille	Stille	N1	NO1	Stille	NO1
14	NO0.1	NO1	NO1	N1	N1	N1.2
15	O1	O1.2	O1.2	O1	O1.2	O1.2
16	W0	W0.1	W0	W0.1	W0.1	Stille
17	SW0.1	SW0	S1	S0.1	S1	S1
18	W1	W1	W1	W1	W2	W1
19	O0.1	O1	O1	O1.2	O1.2	O1
20	W1	W1	W2	W1.2	W2.3	W3
21	W1.2	W1.2	W1.2	W1	W1	W1
22	O1	Stille	O1.2	O2	O1.2	S1
23	SW2	W1.2	W3.4	W3.4	W3	W2.3
24	SO0	N0.1	N1	NO0.1	NW0	Stille
25	O2	O1	NO1.2	O1	O1	N0.1
26	W3	W2.3	W2	W2	W2	W2.3
27	SO1	W2	W2.3	W2.3	W2	W1
28	W2.3	W0	W1.2	W2	W1	W2.3
29	NW1	NW1.2	W3	W2.3	W3	W2
30	O2	O2	O2.3	O2.3	O2	O1.2
31	W3	W3	W2	W3	W3	W2

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	3–4W	4W	2W	3–4	1–2
2	2W	4W	4W	4W	3W	4W
3	3W	4SW	3SW	4SW	3SW	1
4	4W	4W	4W	4	4	2W
5	4	4	4SW	4W	4W	4
6	1W	4W	4W	4W	3W	4
7	4	4W	4W	4W	4W	0–1
8	4W	4W	4W	4W	4W	1
9	0	0	0–1	0	0	0
10	2	2	3	4	3–4	2–3
11	3–4SO	3–4SW	3–4S	3–4S	2S	3
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4W	4	4	4
15	4	4	1	3–4	4	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4W	4
21	1	1	1	1–2W	1–2	1
22	3W	2W	2W	2–3W	3–4W	4W
23	4	4	4	2W	4SW	4
24	4	4W	4	4	4	4
25	4W	3–4SW	2W	2–3SW	3–4SW	4
26	4	4W	3–4W	4W	3W	4
27	4	4W	4W	4	4	4
28	4W	4W	4W	4W	4W	0–1
29	4W	4	4W	4	4	4
30	4W	4	4W	4W	3W	4W
31	3–4	4	4	4	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4	4	4	4
2	0-1W	1	0	1	1W	0-1
3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2W	0-1	2N	1
5	4W	4W	4	4	4	4
6	4W	4W	4W	4W	4W	4W
7	4W	4	4	4W	4	4W
8	4	4	4	4W	3-4W	2W
9	4W	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	3	4SW	3SW	4	3-4S	4
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4
15	4	4	3	1	3-4N	4
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	0	0	0
18	4	4	4	4	4	4
19	4W	4	4	4	4	4W
20	4W	4	4	4	4	4
21	4W	4W	3-4SW	3-4SW	3-4SW	2-3
22	4SW	4	3	1-2	2O	3-4
23	4	1O	2O	2-3O	4O	4O
24	4	4	3-4O	0-1	0	0
25	1-2	1	0-1	0-1	0	0
26	0W	0	0	0-1	0-1	2-3
27	4	4	4W	3W	4	4W
28	4W	4W	4W	4W	4	4
29	2W	4W	4W	4W	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	0-1	0-1	0-1	2W	2W	0
2	0	0	0	0	1-2	1-2
3	4W	4W	4W	4	4W	4NW
4	0	0	2-3W	2W	4	4
5	4W	4W	4	4W	4W	4W
6	4	4	4NW	4	4	4
7	4	4	4	4	4O	4
8	4	4	3	3	2	4
9	4	4	4	4	4	4
10	4	3	3-4W	3-4	3-4W	3-4
11	3-4W	3-4W	3-4W	3-4W	1	0
12	1-2	0-1	0	0	0	0-1
13	4	4	3-4W	3-4	4	4
14	4W	4W	4W	4W	4SW	3-4S
15	4	4	4	2NO	2N	3W
16	4NW	4	4W	4W	4NW	4NW
17	4SW	1-2S	4W	3-4SW	3-4S	1-2
18	3-4W	4	4	4	4W	4W
19	4W	4W	4W	4	4W	3W
20	0-1	0	0	0	0-1	0
21	0	0	0	0	1W	3W
22	4SW	4SW	4SW	4	4	4W
23	0-1	1-2W	1-2W	1-2W	2	1
24	4W	4W	4W	4	4	4NW
25	1-2W	1-2W	3-4W	3-4W	3-4W	3-4W
26	4	4	4W	4W	4SW	4W
27	4W	4W	4	4	4W	4W
28	4	4	4	4W	4W	4W
29	4W	4W	4W	4W	4W	3-4W
30	3-4W	3-4W	4W	4W	4W	3W
31	2-3	0-1	1	1-2	2W	3SW

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	3W
2	1-2	2	3-4W	3W	1-2W	3
3	3-4W	4W	4W	4W	4W	4W
4	1	0-1	0-1	1	2	2
5	3-4W	2W	2-3	2	2-3	4
6	3W	3W	3SW	4	4	4S
7	4	4	4	3-4SW	4	4
8	4W	4W	4W	3-4SO	2SO	3-4SO
9	4W	4W	4W	4W	4W	4W
10	4W	4W	4W	4W	4W	4W
11	3-4NO	3NO	3NW	3-4NO	3-4NO	4NO
12	3	3W	3	3-4W	4	3
13	3-4	2-3W	4	4	3-4W	3-4
14	0-1	3-4O	3-4O	4O	4O	4O
15	4O	4O	4O	3O	4O	3-4O
16	0-1	1-2O	3-4O	4W	4W	1-2
17	0	0	0-1	2S	3S	2SW
18	4S	3S	3-4S	4SW	4NW	4SW
19	4	4	4W	4W	4W	4W
20	4NW	4N	4NW	4NW	4NW	4NW
21	4W	4W	4W	4W	4NW	4NW
22	3-4W	3-4NW	3-4W	4NW	4NW	4W
23	1	4	3-4W	4W	3W	3-4W
24	0	1-2	1-2	3-4	2-3W	3-4
25	4	2-3	2-3	3-4SW	4S	4S
26	4W	4W	4W	4W	4W	4W
27	4W	4W	4	4N	4N	4N
28	4	4NW	4N	4N	4	4
29	3-4N	4O	4O	4O	3-4O	3-4O
30	4O	3-4O	2-3O	3-4O	4O	4O

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	40	40	40	40	40	40
2	40	2-30	1-20	3-40	40	40
3	4W	4W	4N	4N	3-4N	4NW
4	0	10	0-1	0-10	0-1	0
5	4W	4	4W	4W	4NW	4NW
6	4W	2-3W	0-1	0-1	0-1	0
7	0	0	0	0	0	1
8	3-4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	4W	3-4W	4W	4	4	4W
10	4W	4W	4W	4W	3-4W	1-2W
11	0	0	0-1	1	1-2	1-2
12	0-1	0-1	1SO	2-3	3	2-3
13	4W	4W	4W	4W	4	4W
14	4	4W	4NW	4	4	4
15	4	40	40	40	40	3-40
16	4W	4W	4W	4W	4W	4W
17	0-1N	1-20	2NO	2-3N	2	0-1
18	1	1	1	1-2S	1-2S	1
19	0-1	1	1-2	2-3NO	2-3	2-3
20	1W	0-1	1	1	1-20	2-3
21	3	1-2W	2-3W	2-3W	3NW	4
22	4	4	4	4NW	4NW	3NW
23	3-40	20	20	20	2	1-2
24	4W	4W	4W	3-4W	2	3-4W
25	0-1W	2-3W	3W	3-4W	4W	2-3W
26	4W	4W	4W	4W	2W	4W
27	4W	4W	4W	4W	3-4W	4W
28	2W	4W	4W	4W	4W	4W
29	4W	4W	4W	4W	4W	4W
30	4W	4W	4W	4W	4W	4W
31	4W	3W	2W	3-4W	2-3W	2

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	3–4W	4W	4W	3–4W	3–4W	3–4W
2	4W	2W	3–4W	1–2	0–1	1–2W
3	4W	3–4	1	2–3O	4O	4SW
4	4W	4	3–4	2SW	2W	1W
5	4	4W	4W	4W	2W	1–2W
6	1–2W	1	1–2W	2W	1–2SW	3W
7	4W	4SW	4O	4W	4N	4W
8	4W	4W	2	2–3W	2W	1–2
9	0–1	2W	0–1	1	2W	0–1
10	1–2W	2	3–4	3S	3S	3–4W
11	4	3–4W	3–4W	3–4W	3SW	2SW
12	2W	1–2W	0–1	0–1W	0–1W	0–1
13	2–3SW	1–2	2–3W	2–3W	2–3W	4
14	4S	4W	4	4N	4	4NW
15	4W	4W	4NW	4NW	4NW	4NW
16	4O	4O	4O	3O	1–2O	4SW
17	3W	4NW	4NW	4W	4	4
18	4W	4W	4W	4W	3–4W	2W
19	0	0–1	2W	4W	4W	4W
20	0–1	0–1SW	1–2	3SW	4SW	4
21	4S	4S	3–4SW	4S	4S	4
22	4NW	4NW	4NW	4	4W	4
23	4	4	3–4O	4O	4O	4
24	2–3	2–3	2	2W	1–2W	1W
25	1W	1W	2W	3–4W	3W	3
26	1–2	2W	3W	1W	0–1	0–1
27	4W	3–4W	2–3NW	2W	2W	2
28	4W	4W	3–4W	3W	2W	2–3W
29	3–4W	3W	3–4W	4W	4W	4W
30	4W	4W	4W	4W	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	3–4W	4W	4W	4W
2	4W	4W	4W	4W	4W	3–4W
3	4W	4W	3W	3W	4W	1
4	4W	4W	4W	4W	4W	4W
5	2–3W	4NW	3W	2–3W	3W	2–3
6	4W	4W	4W	4W	4W	4W
7	3W	2W	2–3W	1W	1W	1NW
8	0–1	4W	2NW	2NW	1–2NW	0–1
9	0	0–1	0–1	0–1	0	0–1
10	3–4W	4W	3–4W	1	1W	3–4
11	1–2NW	4N	4NW	3–4NW	2–3NW	2–3W
12	1–2NW	3–4NW	4NW	4NW	3–4NW	4NW
13	4W	4W	4W	4W	4W	4W
14	4W	4W	4W	4W	4W	4W
15	4	3W	2W	1	0–1	0–1
16	0	0	0–1O	1O	0–1	0
17	0	0–1	1W	1W	0–1	0–1W
18	3W	3–4W	2–3SW	3–4S	1–2	3W
19	4W	3–4W	4W	4W	4W	2–3W
20	4W	4NW	4W	4W	4W	4W
21	0–1	2W	1–2O	2O	1W	0
22	0–1SW	0–1S	1–2SW	1–2W	3	4
23	4W	4W	4W	4W	4W	4
24	2W	3W	3W	4W	4SW	4
25	4W	4W	4W	4W	4W	4W
26	3–4W	4W	2–3W	2–3W	2–3W	3–4W
27	4	4W	4	4W	3W	4W
28	4SW	3SW	3S	2–3SW	2–3W	4SW
29	3–4W	3W	3–4W	3–4W	3–4W	4W
30	4W	4W	4W	4W	4NW	4W
31	4W	4W	4W	4W	4W	3–4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	4W
2	1-2SW	2W	3W	3-4W	3W	1
3	4W	4W	4W	4W	4W	4W
4	4NW	4W	4W	4W	4W	4W
5	4W	4W	4W	4W	1-2W	3W
6	3SW	1	2SW	3-4	4	1-2
7	4	4W	4NW	4W	4W	4W
8	3-4W	4W	4	3-4SW	2-3SW	1-2W
9	3	2	2	3	1	1-2
10	4W	4NW	4	4	4	4
11	4W	4SW	4W	3W	3SW	3W
12	4W	3SW	3-4SW	4	4	4W
13	4W	2W	3W	2W	1-2	0-1
14	4W	4	4	4W	4	4
15	1-2W	1W	1-2W	3W	2	2-3SW
16	0	0	0	1-2W	2W	3-4SW
17	1	1	1-2O	3-4O	4NW	3-4NW
18	1	3-4SW	4	4	3	4
19	4W	4W	3SW	2W	0-1W	1W
20	4W	1-2W	1-2W	1W	2-3W	2-3W
21	4W	4W	4	4	4W	4NW
22	2-3NW	3SW	3-4W	3-4SW	2SW	3-4W
23	1W	4W	3-4W	1-2W	2-3W	3-4W
24	2-3SW	3-4SW	3-4W	4W	4SW	3-4W
25	0	0	0	0	0	0
26	0-1W	0	0	0	0	1W
27	0	0	0	0-1W	1W	4SW
28	4W	4W	4W	3-4W	2W	2W
29	4W	4W	4W	3W	2-3W	3-4W
30	4W	3-4W	1W	2W	0-1W	0
31	1	1	1SO	2	1	3-4SW

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	2–3W	3–4W	4N	4	4	4
2	4NW	4W	3–4SW	4W	4W	4W
3	3–4O	3–4O	4O	3–4O	4O	4SO
4	4O	4O	4O	4	4N	4N
5	4W	4	4	4W	4W	4W
6	4W	4W	4	4	4	4
7	4O	3–4O	4O	4O	4O	4O
8	4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	4W	4W	4W	4NW	4N	4N
10	4	4	4O	4O	4O	4
11	4NO	4NO	4O	4NO	4	4N
12	4O	3O	3O	3O	2O	0
13	4	4	4W	2–3W	1–2W	0
14	0	0–1	3W	2–3W	1–2W	1–2W
15	2SW	1–2	2	4	4SW	4SW
16	4NW	4W	4NW	4NW	4W	3NW
17	1	0	0	0–1W	4W	4
18	4	4	4	4SW	4	4
19	4	4	4S	4	4	2–3S
20	4	4W	4W	4W	4W	4W
21	4W	4W	4W	4W	3–4NW	4W
22	1	0–1	0–1SW	0–1S	0–1	0–1
23	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0
25	1–2W	1	3SW	4	4O	4
26	4SW	4SW	4SW	4S	4W	4W
27	0	0	0	0–1	0–1	1W
28	3SW	1	0	0	2–3SW	3–4SW
29	4	4	4W	2–3O	1–2O	1
30	3W	3W	4W	3W	3W	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4NO	4	4	4
2	4W	4W	4W	4W	4W	4W
3	4W	4W	3W	3W	2–3W	2W
4	4W	4W	3–4W	3–4W	3–4W	3–4W
5	0	0	1	1	0	0
6	4W	4	4W	4W	3–4W	4NW
7	4O	4O	1O	1	2–3	1
8	1	2–3W	2W	3–4W	4W	4W
9	4W	4W	4W	4W	3–4W	4W
10	4W	3W	4W	3–4W	2W	1
11	4W	4W	4W	4W	4W	4W
12	4W	4W	4	4W	4W	4W
13	2–3W	3–4SW	3–4SW	2SW	3SW	3SW
14	4W	4	4	4	4SW	4
15	4W	3–4W	3–4W	4W	3W	4W
16	4W	4	4	4	0–1	3W
17	1–2W	0	0	1–2W	3–4W	4W
18	4W	2W	2SW	1SW	1SW	1–2
19	4	4W	4W	4W	4W	3
20	4W	4W	4W	4W	4W	4W
21	3W	4W	3NW	2NW	1	0–1
22	2W	3–4	3–4	3W	0–1	0
23	0	0	0	0	0	0
24	0–1	0	0	0	2–3	4
25	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4
30	4O	2SO	0	0	0	0
31	4	4	1O	1	2	1

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4SO	10	0	0–1	0
2	4	40	0–1	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	40	4	4	4	0–1	0
5	0–10	40	40	1–20	0–1	0
6	40	40	40	40	40	4
7	4	4	40	40	4	4
8	4	4	4	4	4W	4
9	4	4	4NW	4	4	4
10	3	4	4	0	3–40	0
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4
13	2–3	3W	3–4W	4W	4S	4
14	2–3	1–2	3	3–4	3–4	4
15	3W	2	0–1	0–1	0–1	0
16	4W	4W	4	4W	4	4
17	4	4	4	4	4	4SW
18	4W	4	4W	4	4	4
19	4	4W	4W	4W	4W	4
20	4	4W	4	4N	4N	4
21	3–4W	4W	4W	0	0	0
22	2–3	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4W	4
25	4	4	4	4	4W	4
26	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4W	4SW	4
28	4W	2SW	1SW	1–2SW	3–4SW	4
29	1	2	2–3	1–2	1–2	2
30	1–2	2–3	3	3–4	3–4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4	4W	4W	4	4
2	40	40	40	40	40	4
3	4	4	40	4	4	4
4	4	4	40	4	4	4
5	3-4S	3-4	4	2SW	3-4	4
6	0-1	0-1	0	0	0	0
7	2-3	3-4	4	2-3	3-4	1-2
8	4W	4	2	3-4	1-2	2
9	2SW	3-4	4	4	4	4
10	4W	4W	4W	4W	4W	4
11	0-1NO	0	0-1	0-10	0	0
12	4	2	4SW	4W	4	4
13	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4NO	4
15	4	4	4	4	4	4
16	4W	4W	4SW	4W	4W	4
17	4	4	4	3-4N.W.	4	4
18	4W	4W	4	4W	4W	3-4W
19	0-1	0-1	(2)	3	4	1-2
20	4	4	4	4	4	4W
21	3-4W	2-3W	1-2W	2-3W	2-3W	2W
22	2	1-2	0-1	3	4	4
23	4W	4	2	3-4	4	2-3
24	3-4	4	4	4	4	0-1W
25	4	4	4	4	4	4
26	3-4W	0	0	1W	0-1	0-1
27	3-4	4W	4W	2-3W	3W	3W
28	0-1	1W	2-3W	4	4	4
29	4	3-4NW	2NW	4	4	4
30	3W	3-4	4	4	4	4
31	4W	4W	4W	4W	4W	4W

Höhe des meteorischen Wassers
im Jahre 1860.

1860 Januar	28,30	Pariser Linien
Februar	18,50	
März	13,53	
April	12,90	
Mai	45,66	
Juni	71,25	
Juli	60,98	
August	47,39	
September	49,92	
October	27,92	
November	11,21	
December	24,03	

V.

Meteorologische Beobachtungen

angestellt

an der königl. Sternwarte bei München

während des

Jahres 1861.

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,9	-2,7	-2,8	-2,5	-2,8	-2,9	-4,2	-4,4	-5,0	-4,6	-4,8	-5,5
2	-10,4	-11,5	-12,5	-13,1	-11,2	-10,7	-9,8	-10,8	-10,8	-11,5	-12,8	-12,2
3	-15,0	-15,1	-13,4	-12,7	-12,0	[illegible]	-11,6	-11,5	-11,9	-12,1	-12,6	-14,5
4	-9,4	-8,5	-7,5	-6,3	-4,4	-2,9	-2,2	-2,8	-2,9	-3,2	-3,6	-3,6
5	-6,6	-6,6	-6,7	-6,3	-6,2	-6,6	-8,5	-9,0	-9,1	-9,0	-8,8	-9,0
6	-17,1	-16,1	-15,8	-15,9	-15,0	-14,3	-14,9	-13,5	-13,7	-13,2	-13,0	-13,7
7	-16,5	-15,6	-14,0	-12,9	-10,2	-9,1	-8,9	-6,7	-7,2	-11,3	-11,8	-14,8
8	-11,0	-10,7	-9,9	-9,2	10,0	-8,5	-8,5	-8,6	-8,1	-9,1	-10,1	-10,9
9	-12,5	-10,7	-10,1	-8,5	-7,9	-6,8	-6,4	-6,5	-6,7	-7,4	-7,4	-7,0
10	-6,2	-6,1	-6,0	-5,4	-5,0	-4,6	-4,1	-4,0	-4,5	-4,6	-4,8	-4,9
11	-6,3	[illegible]	[illegible]	-5,1	-4,7	-5,1	-5,3	-5,3	[illegible]	-6,2	-6,9	-7,0
12	-5,7	-5,6	-5,4	-4,6	-3,8	-4,0	-3,5	-4,2	-3,4	-4,4	-5,2	-5,6
13	-8,4	-8,3	-8,3	-7,7	-7,0	-7,0	-7,2	-7,4	-7,0	-7,9	-8,0	-8,2
14	-13,5	-13,6	-12,6	-10,3	-10,0	-10,0	-10,1	-10,0	-10,5	-11,5	-12,4	-12,0
15	-5,5	-6,3	-6,1	-6,0	-6,0	-5,8	-6,0	-6,3	-6,8	-7,1	-7,5	-7,6
16	-16,6	-17,4	-17,8	-15,8	-13,1	-13,0	-10,9	-11,6	-10,6	-11,5	-12,8	-13,3
17	-8,9	-8,6	-8,0	-6,5	-5,0	-6,6	-3,9	-5,1	-7,0	-7,2	-7,5	-7,5
18	-8,1	-7,8	-7,1	-6,4	-6,0	-5,1	-5,0	-4,5	-5,3	-6,0	-7,9	-9,1
19	-11,6	-12,1	-12,0	-10,5	-9,0	-8,9	-9,4	-9,4	-8,4	-9,2	-9,8	-10,5
20	-9,0	-8,5	-7,8	-5,5	-4,0	-3,8	-2,4	-3,0	-3,4	-3,8	-4,0	-4,0
21	-8,6	-8,5	-8,1	-6,5	-3,0	-1,0	-2,2	-1,2	-0,5	-0,5	-1,0	-0,7
22	0,9	0,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,3	1,0	0,9	0,9	0,7	0,7
23	0,5	0,5	1,1	1,3	1,4	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	0,8	0,6
24	0,0	0,0	0,1	0,8	1,0	0,6	0,9	0,9	1,5	0,5	-0,4	-1,1
25	-1,9	-2,5	-2,7	-0,3	3,0	5,0	5,0	3,1	3,0	2,9	2,6	1,1
26	3,5	5,6	6,4	6,4	6,5	6,6	6,9	6,4	5,4	5,0	3,9	3,5
27	2,4	2,5	3,0	3,8	4,2	4,2	4,7	4,3	3,9	4,4	4,4	5,0
28	2,1	2,2	2,5	3,2	4,5	4,7	4,5	4,8	3,6	1,8	1,5	1,2
29	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	1,6	1,8	1,7	1,4	1,2	0,7	0,2
30	-3,3	-2,7	-2,4	-2,2	-1,2	-0,5	-0,9	-0,7	-1,0	-1,4	-1,4	-1,6
31	-3,0	-3,1	-3,0	-2,0	-1,0	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-1,0	-1,5	-1,5

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-4,4	-5,0	-4,1	-2,9	-1,5	-0,6	0,6	1,9	1,9	1,6	0,4	-0,5
2	0,2	0,8	1,1	2,2	3,0	3,4	3,4	3,1	2,9	2,4	2,3	1,9
3	-2,0	-1,6	-0,2	1,0	2,0	2,6	3,4	3,7	2,8	2,0	1,0	-0,1
4	-2,9	-2,9	-2,5	-0,6	0,8	2,5	4,1	4,6	4,9	4,6	3,1	1,5
5	-0,9	-0,6	0,7	2,7	4,9	5,4	6,0	6,6	6,6	6,2	4,6	3,1
6	-2,8	-2,1	-0,6	1,3	3,5	4,8	5,4	5,9	5,9	5,0	3,5	2,1
7	-1,4	-1,2	-0,2	2,3	3,6	4,0	4,5	5,1	5,2	4,4	2,5	1,5
8	-1,6	-1,6	0,9	2,0	3,0	3,7	3,6	3,8	2,7	1,8	0,2	-1,5
9	-2,9	-2,7	-2,1	-1,3	-0,1	-0,1	0,2	2,1	2,7	2,9	1,4	0,9
10	2,1	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,1	2,7	2,0	1,6	1,1	0,8
11	-3,1	-3,1	-2,7	-1,7	-1,8	-2,0	-1,9	-1,7	-2,4	-2,6	-2,9	-3,2
12	-3,6	-3,2	-3,4	-3,0	-2,0	-1,8	-1,9	-1,6	-1,5	-1,6	-2,4	-3,9
13	-4,4	-3,0	-1,4	0,2	1,9	2,6	4,2	4,7	5,1	4,1	2,8	2,1
14	2,5	2,8	3,0	3,5	3,6	4,2	4,2	4,6	4,6	3,8	2,6	1,3
15	-2,5	-2,1	-0,9	0,4	1,9	3,0	3,3	3,5	3,1	2,3	1,4	0,9
16	-0,2	0,1	0,4	1,0	2,6	3,4	4,6	4,3	4,5	4,7	4,0	3,0
17	1,3	1,7	2,4	4,5	5,4	5,0	5,6	5,4	5,1	4,6	2,9	2,6
18	-1,6	-1,5	-1,0	-0,7	-0,1	0,6	0,9	1,4	1,0	0,6	0,0	0,0
19	-0,9	-0,7	-0,6	-0,1	0,9	1,1	2,4	3,6	4,9	3,9	3,0	1,5
20	-2,0	-1,5	-0,4	0,5	1,3	3,4	4,6	5,4	5,5	4,2	2,6	1,6
21	0,0	1,4	3,5	5,9	9,8	10,9	11,0	10,9	11,0	9,7	8,0	6,0
22	1,6	2,5	4,1	6,0	6,6	8,5	8,3	9,5	9,6	8,6	7,0	5,2
23	0,4	1,6	4,2	6,0	7,2	9,4	10,0	9,6	8,8	7,8	6,7	5,9
24	2,5	3,7	4,9	5,5	6,2	6,5	7,3	5,5	5,3	5,0	4,6	4,4
25	3,0	3,2	3,8	4,2	4,1	4,5	4,9	5,4	5,5	5,5	5,0	3,9
26	0,3	0,6	1,1	3,7	4,9	7,0	9,8	9,4	10,0	9,5	8,9	6,4
27	3,5	3,6	4,4	4,6	5,0	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	4,8	4,4
28	3,0	3,6	4,3	5,6	6,0	7,2	8,2	8,0	7,0	6,5	6,0	5,5

Temperatur.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,1	2,6	3,2	3,9	3,6	4,1	4,4	5,3	4,9	4,9	4,9	2,7
2	1,1	1,5	2,5	3,5	3,9	4,7	4,9	3,8	4,4	3,9	2,7	1,6
3	1,5	2,3	3,5	5,5	5,9	7,2	7,7	7,2	7,0	6,8	6,2	5,9
4	3,1	2,1	2,5	3,7	4,7	6,0	4,5	4,6	3,1	0,8	1,6	1,2
5	-0,7	0,1	0,9	1,0	1,6	1,9	1,4	1,4	1,6	1,1	0,3	0,3
6	-0,7	0,7	1,6	1,7	2,5	2,8	3,2	3,6	4,4	4,4	3,7	2,5
7	3,5	1,3	2,3	3,5	4,1	5,0	1,7	3,9	3,9	3,4	0,8	1,1
8	0,9	1,4	2,9	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,1	2,7	2,5	2,6
9	4,7	5,4	2,6	2,8	4,6	5,3	5,0	5,5	5,1	5,3	4,5	3,5
10	0,9	1,6	2,6	4,1	6,0	7,0	7,0	6,9	7,0	7,1	7,1	7,0
11	5,9	6,5	7,5	8,0	8,5	9,2	9,1	8,5	8,7	6,0	5,0	4,8
12	-0,1	0,0	1,0	2,0	1,5	1,9	-1,4	0,7	2,0	1,9	0,9	0,5
13	-0,7	0,5	2,2	3,4	3,6	4,1	2,7	4,4	3,2	2,4	0,5	-0,2
14	-4,5	-3,2	-2,4	0,5	0,6	1,4	1,5	0,6	0,4	0,0	-1,0	-1,6
15	-2,1	-0,6	0,4	1,3	2,8	2,5	1,1	1,1	1,4	1,3	1,0	0,0
16	0,6	1,3	1,7	3,4	3,5	4,0	5,7	5,1	5,3	5,2	4,4	3,2
17	0,3	1,6	3,9	5,7	6,2	4,5	4,7	4,4	2,8	3,4	2,9	1,7
18	-0,4	1,0	1,5	2,0	1,4	2,7	3,0	2,8	3,6	3,1	0,6	0,4
19	-1,5	-0,1	2,4	2,9	2,2	2,4	3,5	2,5	3,0	5,0	4,5	3,5
20	2,1	3,0	3,3	4,0	3,9	4,9	2,4	4,3	4,3	4,3	3,8	3,3
21	1,4	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	7,5	8,3	7,1	2,6	3,1	2,5
22	0,6	0,5	1,4	1,5	2,0	3,1	2,6	1,8	1,5	2,5	2,2	1,5
23	1,4	2,2	3,7	4,4	5,2	6,9	6,9	7,4	6,6	6,6	6,0	5,2
24	-0,3	1,3	4,0	6,0	7,8	7,9	10,0	10,5	11,0	10,7	9,6	7,5
25	0,3	3,1	6,3	8,3	8,5	10,7	12,5	13,2	12,5	11,8	11,3	9,5
26	2,4	3,4	5,2	7,2	7,5	9,0	10,4	11,6	11,5	11,1	9,8	8,0
27	4,9	6,5	8,0	9,5	10,0	10,8	11,6	12,0	12,3	12,0	10,8	10,0
28	3,0	5,3	8,1	9,3	11,3	11,9	12,1	12,3	12,7	12,6	11,9	11,0
29	4,7	7,0	9,0	10,7	12,4	12,6	13,3	12,9	10,9	7,9	8,4	8,4
30	3,4	6,4	8,5	9,5	10,9	12,5	12,8	12,7	13,4	13,6	12,9	11,4
31	5,9	6,1	6,7	7,9	9,7	10,0	9,3	10,0	9,8	9,3	9,3	8,0

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,0	4,1	4,8	6,6	7,3	8,6	8,6	8,1	8,4	8,2	6,4	5,3
2	1,5	5,0	7,5	8,5	8,8	9,0	9,8	10,2	10,5	10,5	9,9	8,6
3	1,5	4,7	8,4	9,7	10,8	12,6	11,4	11,1	9,9	9,1	8,4	8,8
4	3,2	6,6	9,4	10,4	12,5	12,8	12,9	13,4	12,6	12,5	11,7	10,5
5	7,0	8,1	10,9	12,1	13,2	11,8	11,5	11,0	9,7	8,8	8,6	8,0
6	5,5	6,1	6,2	6,6	6,1	8,1	8,7	8,6	8,9	8,6	8,3	7,5
7	3,2	3,6	4,4	4,3	5,2	6,3	6,2	6,5	6,9	6,9	6,0	4,6
8	3,5	4,2	4,5	4,9	5,6	6,1	6,0	5,7	5,8	5,3	4,4	4,2
9	1,0	1,7	3,5	3,8	3,7	3,9	3,2	2,2	3,5	3,0	2,5	2,3
10	0,6	2,1	2,6	3,3	4,0	4,9	5,5	6,3	6,3	6,0	5,7	5,6
11	1,1	3,5	3,8	6,4	7,0	8,1	9,0	9,6	9,8	9,7	9,4	8,0
12	0,8	3,0	5,3	7,4	9,0	9,2	9,9	10,0	10,1	10,5	9,1	7,9
13	1,1	4,4	6,7	8,1	9,3	9,9	10,5	10,4	10,1	10,5	9,9	8,9
14	1,6	4,3	6,0	7,7	9,1	10,1	11,0	11,1	10,4	10,0	9,4	9,0
15	5,0	6,3	8,5	8,9	8,7	8,1	8,9	9,0	8,9	8,9	8,1	7,0
16	0,7	3,3	5,0	7,1	8,1	8,8	9,6	10,0	10,0	10,0	9,9	8,8
17	4,0	7,7	9,2	10,1	11,0	11,5	11,9	12,3	12,6	12,7	12,5	11,8
18	6,0	8,0	8,9	10,3	11,4	11,9	12,1	12,6	12,6	12,5	12,3	11,2
19	3,8	7,2	7,9	8,5	9,5	9,8	10,0	10,0	10,0	9,5	8,3	6,9
20	−0,5	1,4	2,0	3,3	3,0	4,5	4,3	4,0	4,4	4,1	3,6	3,0
21	−0,8	2,8	4,9	6,4	7,8	8,5	9,4	10,0	10,9	11,6	11,4	10,4
22	3,5	4,0	7,1	7,1	6,8	8,4	9,6	9,2	7,9	7,6	6,6	5,5
23	2,0	2,1	2,5	3,2	3,5	5,7	3,1	4,5	4,2	4,6	5,0	4,5
24	2,3	4,1	4,6	4,9	5,0	5,8	5,7	6,7	6,2	7,5	6,5	5,5
25	4,5	5,8	6,9	7,0	6,6	8,1	8,1	8,6	8,6	8,5	8,3	8,4
26	7,2	8,3	8,6	8,4	9,3	9,2	10,3	10,6	11,4	10,5	10,4	9,9
27	3,4	4,0	3,9	4,8	5,4	5,8	8,1	7,4	7,2	7,1	6,2	5,0
28	0,0	0,0	0,3	3,5	3,7	5,5	6,9	6,2	5,3	3,7	3,1	3,0
29	0,5	0,8	2,6	3,5	1,8	4,4	3,5	3,8	3,3	0,3	2,2	2,2
30	0,5	1,8	2,7	4,1	4,4	6,4	6,0	6,1	5,6	6,8	5,4	4,8

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,0	4,4	7,3	7,4	7,5	8,2	8,9	9,6	9,0	7,8	7,8	7,0
2	5,5	6,0	6,7	7,0	5,0	7,4	6,8	7,0	5,6	6,8	6,9	6,0
3	1,2	1,6	2,1	2,7	3,3	5,6	5,1	4,8	6,1	4,9	5,1	4,1
4	1,4	2,2	1,8	2,8	2,7	2,7	3,3	2,9	3,4	3,9	3,4	3,4
5	1,1	2,1	3,8	6,1	4,8	5,8	6,0	6,0	6,8	5,1	4,7	4,3
6	1,3	1,0	1,0	0,6	0,8	1,0	1,8	2,7	3,0	3,0	3,0	2,8
7	2,7	4,5	5,1	4,2	4,9	4,2	4,6	5,3	6,4	6,0	5,7	5,2
8	4,1	5,2	5,4	6,2	6,5	7,3	6,6	7,5	8,3	7,0	6,7	6,4
9	5,4	8,3	9,7	9,9	10,6	11,5	12,1	12,5	13,1	12,2	11,8	11,2
10	9,9	12,2	14,6	15,9	16,1	16,3	16,5	17,0	17,0	17,5	16,9	15,1
11	12,2	15,3	16,6	17,1	18,1	18,7	19,3	19,7	19,5	18,8	18,8	16,7
12	13,3	15,6	16,5	17,4	17,9	18,5	19,6	20,3	20,1	20,4	18,6	16,5
13	13,6	16,5	17,4	18,1	18,1	18,5	18,6	19,5	19,5	19,7	18,6	17,4
14	12,2	12,9	12,6	12,6	13,5	13,3	12,6	13,4	14,2	12,9	12,0	10,1
15	7,3	7,2	7,1	7,2	7,4	7,3	7,7	7,7	7,6	8,0	8,0	7,8
16	8,3	10,4	10,5	10,5	10,6	12,2	12,0	12,6	12,3	12,7	12,3	12,4
17	7,5	8,6	9,5	9,7	10,3	11,4	11,1	10,2	8,5	8,1	6,5	6,0
18	3,8	3,8	3,6	5,5	6,5	6,7	5,2	7,2	6,4	6,8	6,3	5,9
19	6,2	7,0	7,5	8,0	7,5	8,0	8,5	9,7	6,7	6,3	7,1	6,5
20	6,3	7,1	8,0	7,8	8,0	7,6	10,1	9,1	9,2	9,0	8,8	8,3
21	7,6	8,0	8,0	8,1	8,0	8,5	9,6	10,4	9,6	9,3	8,6	8,5
22	9,1	8,7	8,5	9,0	8,7	9,1	9,0	8,6	9,0	9,0	9,6	9,1
23	9,0	10,5	11,2	10,8	10,7	11,3	12,2	12,4	12,7	12,8	12,5	12,0
24	9,9	12,2	13,5	14,0	15,0	15,3	15,9	16,4	16,8	16,4	16,3	13,2
25	10,2	11,8	12,4	13,4	13,6	14,0	14,0	14,8	14,7	14,8	14,6	14,0
26	12,4	14,9	16,5	16,5	16,5	16,9	17,4	17,5	17,2	17,5	17,4	16,6
27	13,6	15,7	16,9	18,1	18,1	18,5	18,7	18,7	18,5	18,5	18,3	17,6
28	13,5	15,5	17,0	19,3	19,6	19,5	19,8	20,5	20,6	19,9	18,7	17,6
29	13,0	13,9	15,0	16,0	17,0	17,5	17,9	18,6	19,1	18,7	14,5	14,3
30	14,1	15,5	16,0	16,6	18,2	19,1	16,6	18,2	17,7	17,7	16,8	16,4
31	14,5	16,4	17,5	16,1	14,6	15,5	16,2	17,7	16,0	15,8	17,1	16,1

Temperatur.

Morgens. Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,2	15,5	16,7	17,0	17,5	18,2	18,0	17,2	17,5	14,5	12,5	12,5
2	11,6	11,8	12,1	12,5	13,0	12,0	14,0	11,0	10,6	10,5	10,5	10,0
3	9,4	11,5	11,5	13,0	13,1	12,7	13,5	13,0	14,1	13,5	13,5	13,0
4	12,1	13,6	14,6	14,8	15,8	16,0	15,2	15,9	15,3	15,4	15,0	14,6
5	12,4	13,0	14,9	15,3	15,8	15,5	16,4	17,2	16,6	16,6	15,2	12,5
6	9,5	9,6	9,7	10,5	10,0	11,1	10,4	11,0	10,9	10,9	11,0	10,5
7	10,0	10,7	10,7	12,4	13,4	14,3	15,1	16,7	15,3	15,7	15,6	15,3
8	13,4	15,5	16,3	16,6	17,2	17,5	17,6	17,8	17,8	17,7	17,5	15,6
9	15,8	17,0	16,8	17,6	17,4	17,6	18,4	18,6	18,3	17,4	18,2	16,6
10	10,9	10,5	10,3	10,5	10,0	10,9	10,4	10,0	10,5	12,0	12,3	11,1
11	11,1	11,8	14,0	12,3	13,5	13,9	13,7	12,8	15,8	15,4	15,7	13,6
12	11,4	11,5	13,6	14,8	15,0	14,1	14,4	12,2	13,0	13,8	14,6	14,5
13	11,1	11,6	14,1	15,1	15,0	15,5	16,5	17,0	17,4	17,4	17,5	15,8
14	13,9	15,3	16,0	17,0	17,6	18,1	18,5	18,8	19,6	15,1	13,7	13,5
15	13,2	14,4	15,8	16,7	16,6	17,1	17,5	17,8	18,1	18,2	17,7	17,1
16	16,0	17,6	17,8	18,2	19,5	19,7	19,5	19,6	20,1	18,8	16,5	14,8
17	14,5	15,2	16,6	17,7	17,0	18,5	18,4	19,3	19,7	13,4	14,3	14,0
18	15,9	17,3	19,1	18,7	18,9	19,7	20,0	19,7	19,7	19,6	19,6	19,2
19	17,5	18,5	19,8	20,5	20,9	20,8	20,8	21,4	21,5	21,4	21,2	20,6
20	18,5	20,4	21,0	21,6	22,1	22,5	22,0	22,5	22,6	22,7	22,5	21,4
21	19,7	21,6	22,7	22,6	23,1	23,4	24,0	23,8	23,6	23,6	23,4	22,6
22	20,1	21,5	22,4	22,6	23,4	23,4	24,2	24,7	24,6	24,5	25,1	23,7
23	20,8	20,3	21,4	21,7	22,5	22,7	22,5	22,4	17,4	14,8	17,1	17,4
24	12,3	12,7	13,1	13,8	14,2	15,1	14,5	16,1	17,6	16,5	17,5	16,4
25	16,5	16,0	16,6	17,6	17,3	18,9	18,5	19,0	19,4	19,1	18,5	16,8
26	16,5	18,6	19,1	19,8	19,7	19,8	19,9	20,1	19,8	17,6	16,7	14,6
27	11,3	11,5	10,5	11,3	11,0	10,7	11,4	12,0	13,1	13,0	12,6	12,7
28	10,3	10,5	10,5	10,7	11,0	11,1	11,7	12,9	10,6	11,1	12,0	12,0
29	10,8	12,9	13,7	14,6	14,0	13,6	15,6	15,5	15,8	14,5	14,0	13,6
30	10,6	11,4	12,7	13,4	14,1	10,2	11,7	14,2	13,8	11,7	12,3	11,2

Temperatur.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,6	9,8	9,9	9,8	9,1	9,3	9,1	9,5	9,6	9,6	9,1	8,8
2	11,5	13,2	12,5	13,6	12,4	12,6	14,6	15,0	15,1	15,2	14,9	13,6
3	12,1	11,7	11,2	13,1	13,5	14,2	13,2	13,5	14,0	14,0	13,5	12,7
4	12,8	12,0	12,6	13,9	15,6	14,2	15,5	15,1	14,6	15,0	15,1	14,6
5	11,9	16,4	18,1	18,5	17,1	17,6	18,1	19,1	19,4	19,4	18,8	17,3
6	11,6	12,1	12,2	12,1	12,0	11,6	12,8	12,1	12,4	13,9	13,4	12,5
7	13,2	13,3	14,8	15,4	14,5	16,1	16,9	16,6	17,0	17,3	14,1	12,5
8	12,0	13,5	13,8	15,3	14,9	15,7	16,1	16,4	16,6	16,8	16,6	16,0
9	12,5	12,5	13,6	13,2	12,7	12,5	11,4	11,5	11,7	12,9	13,0	13,0
10	10,2	11,3	11,8	13,4	14,5	14,8	14,5	15,2	14,8	12,5	13,5	12,4
11	10,4	14,2	15,1	15,9	17,0	16,2	17,0	16,9	16,5	17,0	16,9	16,7
12	12,5	15,6	16,6	17,0	18,0	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0	18,4	17,8
13	16,0	17,0	18,6	18,9	19,0	19,5	19,9	20,4	20,5	20,1	20,1	19,2
14	13,4	14,8	17,1	18,5	17,4	17,7	17,0	18,2	18,0	17,6	17,8	17,0
15	14,6	15,7	17,8	19,1	19,8	20,3	20,8	20,9	20,8	20,9	20,2	18,7
16	15,0	14,6	13,6	14,2	12,6	12,4	13,4	13,6	14,6	15,4	15,2	14,6
17	15,2	16,0	15,5	15,5	16,8	17,2	10,8	10,1	11,8	13,3	13,8	13,2
18	13,9	16,2	16,0	16,9	18,2	18,6	18,1	18,3	18,0	17,8	18,1	17,3
19	16,6	17,1	17,5	18,2	17,7	18,4	18,5	18,6	18,8	18,6	18,5	17,9
20	15,7	17,7	19,1	19,7	20,4	20,5	20,6	21,2	20,8	20,6	20,3	18,9
21	14,9	15,4	16,9	18,3	19,3	19,2	19,8	19,5	18,9	19,6	19,6	18,6
22	14,7	16,3	19,2	18,7	20,3	19,6	20,1	20,5	20,4	20,4	20,1	19,8
23	16,1	18,3	19,5	20,2	20,4	21,0	22,2	22,0	22,1	22,5	21,5	20,5
24	14,8	15,9	16,0	17,0	17,0	17,0	17,9	18,0	17,0	17,1	17,0	16,4
25	15,4	17,6	17,9	17,9	19,6	20,6	19,3	19,7	19,8	19,6	19,5	19,3
26	16,4	18,8	20,8	21,6	22,6	22,5	22,6	22,3	21,2	19,0	18,2	13,7
27	15,5	15,4	16,3	17,7	18,3	18,1	18,6	19,0	19,1	19,1	18,4	17,6
28	14,7	17,8	18,8	19,6	10,4	10,1	10,1	10,5	11,1	11,5	13,3	12,5
29	12,2	12,8	15,2	13,8	15,2	16,3	16,0	15,8	16,1	16,2	15,8	15,3
30	12,8	15,8	17,6	18,2	18,8	19,5	20,1	20,5	20,6	20,5	20,2	19,5
31	15,5	16,5	19,6	21,0	21,5	21,3	21,4	21,4	21,6	21,5	21,0	19,6

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,9	14,9	15,5	16,9	17,3	18,1	18,3	19,1	19,5	19,6	19,1	18,6
2	16,8	18,5	19,6	20,6	20,9	22,2	22,0	22,3	22,5	22,6	21,6	15,1
3	15,3	19,7	20,7	20,4	21,0	20,5	18,0	13,0	9,6	9,9	10,2	10,2
4	11,9	14,2	15,1	16,5	17,4	16,9	17,8	17,5	17,1	17,2	17,0	16,8
5	12,3	14,7	16,8	18,1	18,7	19,3	20,2	20,6	20,8	21,0	20,8	20,0
6	16,4	19,4	20,2	21,0	21,5	21,7	22,0	22,4	22,5	22,4	21,9	21,3
7	16,1	19,0	20,5	20,8	21,3	21,9	22,2	22,2	22,6	20,5	17,5	14,1
8	14,1	15,2	18,1	20,0	21,5	20,6	21,4	21,0	21,0	20,4	20,3	19,4
9	15,3	17,3	16,7	18,4	18,4	19,5	19,3	19,2	19,6	19,1	17,3	17,6
10	16,0	16,3	16,4	15,5	14,7	15,9	17,5	18,7	18,5	18,4	18,0	17,2
11	14,5	16,7	17,6	17,7	18,8	18,4	18,8	19,1	19,6	19,6	19,4	18,9
12	13,9	17,7	19,9	21,0	21,7	22,0	22,3	23,0	23,5	23,4	22,7	21,6
13	17,5	21,0	23,0	23,5	23,9	24,4	24,7	25,4	25,0	24,1	23,0	22,1
14	17,0	17,9	18,5	19,2	20,0	20,0	20,8	21,1	21,5	21,8	21,0	20,3
15	16,9	19,7	20,4	21,0	21,8	22,1	22,8	23,5	24,0	22,6	21,8	21,8
16	15,9	19,6	21,1	22,0	23,1	23,1	23,6	23,6	23,8	23,8	23,5	22,1
17	18,9	21,8	22,4	23,0	23,5	23,0	21,5	20,4	20,1	19,1	16,6	14,1
18	14,4	14,4	16,3	16,7	17,4	17,6	18,0	18,6	18,9	19,0	18,5	17,5
19	11,9	14,2	16,0	17,5	18,5	18,9	19,5	20,2	20,5	20,5	20,3	19,5
20	15,3	15,4	16,7	15,0	15,3	14,3	13,2	12,5	11,6	10,7	10,7	9,3
21	11,3	12,6	12,8	13,6	14,9	16,3	17,3	15,5	17,1	16,2	14,3	14,2
22	10,0	11,8	13,7	14,6	15,8	15,2	15,5	15,5	16,2	15,4	15,0	14,0
23	9,8	12,8	14,6	16,3	16,5	16,2	17,2	17,3	17,8	17,6	17,4	16,6
24	12,4	13,6	14,6	15,4	14,5	14,8	13,3	14,6	11,8	13,9	13,4	12,7
25	9,9	9,5	11,1	10,5	12,4	12,0	10,6	11,4	12,3	12,3	12,2	11,3
26	8,9	9,1	9,3	9,6	10,5	10,7	9,8	10,5	10,9	10,5	10,0	10,1
27	9,8	10,7	11,9	12,5	14,2	14,6	14,2	14,6	14,5	14,2	14,4	13,1
28	10,5	12,8	14,1	15,0	15,4	15,8	16,5	16,3	16,5	16,5	16,3	15,2
29	11,0	14,5	17,0	18,2	19,3	20,2	21,0	21,6	22,0	21,6	21,0	19,7
30	13,0	16,1	17,1	17,6	18,9	19,7	20,7	21,0	20,5	19,6	17,8	16,1
31	12,8	13,0	13,7	14,5	15,5	16,6	16,0	16,8	16,8	16,6	16,3	13,4

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,1	12,4	14,1	14,5	15,4	16,1	16,4	16,6	17,2	17,2	16,8	15,5
2	9,8	13,5	16,2	17,2	18,1	18,7	19,2	19,8	20,0	19,9	19,1	17,9
3	13,6	16,8	18,2	19,6	21,2	20,9	21,1	22,1	21,9	21,7	20,6	18,9
4	14,8	16,8	18,4	18,4	18,7	19,0	19,4	19,8	20,0	19,5	18,8	17,7
5	14,5	14,8	14,0	16,5	16,5	16,5	16,6	14,4	14,0	14,2	14,8	13,5
6	12,1	14,9	16,1	17,0	17,7	18,4	19,0	19,4	19,8	19,6	18,9	17,5
7	15,5	16,6	16,1	14,2	14,3	13,5	15,0	15,1	15,3	15,1	14,2	13,5
8	10,4	11,2	12,0	12,5	13,0	13,3	13,0	13,0	13,5	12,5	11,8	11,2
9	7,1	10,6	12,1	13,5	13,9	14,5	15,0	15,5	16,1	15,3	14,4	12,8
10	8,9	11,1	13,1	14,9	13,4	13,3	13,2	12,9	12,0	11,8	12,1	11,2
11	8,5	9,4	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5	10,1	10,2	9,5	9,4	9,3
12	8,4	10,2	11,2	12,2	11,6	12,5	12,9	13,6	13,4	13,3	12,5	11,2
13	5,8	8,9	10,2	11,3	12,1	12,6	13,3	13,3	13,6	13,3	12,9	11,2
14	6,4	10,0	12,6	14,0	15,1	16,0	16,2	16,1	14,5	13,8	13,2	12,5
15	8,4	8,1	8,7	8,6	8,5	8,9	9,7	9,0	8,7	8,9	9,4	8,8
16	6,9	8,1	9,5	10,8	11,1	11,9	12,1	12,0	12,3	11,6	10,8	9,3
17	7,1	7,6	8,2	8,1	8,7	9,0	9,0	10,2	9,6	9,9	7,8	7,2
18	7,0	8,0	8,3	9,4	9,7	10,0	10,1	9,9	10,2	8,3	8,5	8,2
19	5,1	8,3	10,0	9,9	12,1	12,7	12,2	11,6	13,3	12,1	11,0	9,9
20	4,8	7,3	9,6	11,2	12,3	12,6	13,6	13,7	14,2	13,8	12,5	11,0
21	8,5	10,6	12,6	14,1	14,7	15,0	15,5	15,7	15,2	14,5	13,5	12,5
22	9,5	10,0	10,6	12,4	11,6	12,0	11,6	11,6	11,9	12,3	11,4	10,7
23	11,5	12,3	12,5	13,2	14,4	15,0	15,0	15,7	15,0	14,1	13,5	12,7
24	11,4	12,0	13,4	16,9	17,0	18,9	17,6	16,9	16,1	15,0	12,5	11,5
25	9,4	10,0	11,0	11,6	11,8	12,3	12,7	12,2	11,3	10,8	10,5	10,1
26	8,2	8,3	8,4	9,0	8,8	8,5	9,0	9,4	9,0	8,5	8,2	8,1
27	7,3	7,7	7,9	8,2	8,1	8,3	8,3	8,2	8,1	8,3	8,3	8,1
28	8,3	8,5	8,9	9,6	10,8	11,9	11,6	11,6	11,4	10,9	10,4	10,1
29	9,9	10,4	11,8	13,1	12,6	13,6	13,8	14,0	14,0	13,6	12,6	10,8
30	7,2	8,5	9,5	10,5	11,4	11,3	12,4	13,1	13,6	13,8	12,6	11,1

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,6	7,7	8,4	9,0	9,8	10,0	10,8	12,2	12,0	12,2	11,8	9,7
2	6,8	9,6	12,1	12,4	14,5	15,5	17,1	16,6	15,8	14,4	13,2	12,5
3	9,5	11,5	12,9	14,0	14,9	15,1	14,8	14,8	14,8	14,1	13,5	12,0
4	9,4	9,7	10,6	12,5	13,3	14,6	14,5	14,6	14,1	13,5	12,1	10,4
5	7,6	8,3	8,6	9,5	10,2	11,4	12,5	12,2	12,5	12,5	11,4	10,0
6	8,3	10,1	12,8	14,5	15,5	16,0	16,7	16,4	16,4	16,4	14,7	13,0
7	7,9	10,2	12,1	14,3	14,5	14,8	15,6	15,8	16,0	15,5	13,8	12,6
8	7,7	9,5	10,8	12,4	13,7	14,5	14,6	14,6	15,3	14,6	13,2	11,7
9	7,2	9,9	11,6	13,5	15,9	16,5	16,7	17,4	15,6	15,3	14,1	12,3
10	7,4	9,0	11,0	13,5	14,4	15,0	15,8	16,2	16,3	15,7	13,8	11,9
11	6,3	8,6	11,4	13,6	15,0	16,0	17,1	17,6	17,6	16,1	14,6	12,6
12	11,2	11,2	11,0	11,9	10,4	11,2	12,1	12,1	12,4	12,3	11,3	10,5
13	5,0	7,9	8,4	10,5	12,1	12,6	13,0	13,1	12,8	12,4	10,8	8,6
14	3,4	4,8	6,5	8,4	8,2	9,9	10,3	11,8	11,4	11,1	10,1	8,3
15	7,6	8,0	8,3	10,0	9,7	10,8	12,7	14,4	14,6	13,8	11,5	9,1
16	3,1	5,1	8,1	10,2	11,4	12,4	12,9	12,6	12,6	12,1	10,5	9,0
17	3,2	3,5	5,9	7,6	8,4	10,6	11,1	11,7	11,5	10,9	9,1	7,5
18	1,3	3,5	5,5	7,5	9,0	9,3	10,0	10,0	10,0	9,4	7,4	5,9
19	−0,2	1,6	3,9	4,7	5,6	5,9	6,8	7,4	7,9	7,0	5,6	4,3
20	3,6	4,3	5,8	6,6	7,5	8,5	9,0	8,7	8,1	8,8	7,5	7,0
21	3,4	5,1	8,0	10,8	12,5	13,6	14,1	14,3	13,7	12,6	10,0	8,3
22	0,1	2,2	4,8	6,7	9,0	11,1	11,6	12,0	12,0	11,1	9,2	8,0
23	3,2	4,4	7,0	9,1	10,1	10,7	11,2	11,7	11,4	9,9	8,3	7,2
24	4,6	3,6	4,5	5,6	6,5	5,6	6,0	5,7	5,5	5,8	5,1	4,5
25	1,5	2,2	3,0	3,0	3,5	4,0	5,9	5,2	5,6	5,2	3,6	2,6
26	0,7	1,8	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,9	2,7	1,1	1,1
27	1,1	2,0	2,7	3,4	3,5	3,8	3,6	4,0	4,3	3,5	3,5	3,5
28	3,1	2,4	2,4	2,2	3,3	4,0	4,4	4,6	3,9	3,2	3,1	2,6
29	2,6	3,1	3,9	4,6	5,4	5,8	6,5	7,3	7,6	6,5	5,9	4,5
30	2,5	2,6	4,4	5,8	5,7	6,0	6,0	5,5	5,5	5,1	5,0	4,6
31	3,9	4,1	4,5	4,7	4,6	4,7	4,8	4,9	4,8	4,2	4,1	3,7

Temperatur.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,9	3,2	4,1	4,4	4,9	5,5	6,1	5,8	5,3	5,3	4,6	4,5
2	3,4	3,6	3,9	3,7	3,6	3,1	2,6	3,0	2,6	2,3	1,8	1,8
3	1,1	0,9	2,9	4,2	4,6	5,5	5,4	5,5	5,3	4,5	2,6	1,6
4	-0,1	0,6	2,0	3,5	3,5	4,5	4,5	4,0	3,5	3,1	2,9	2,8
5	0,3	0,4	2,1	3,7	4,6	5,9	6,2	6,1	5,8	4,3	3,0	2,3
6	-0,4	1,6	3,0	5,4	7,5	8,9	9,5	9,4	9,5	7,7	7,2	6,3
7	4,0	5,6	6,9	8,2	7,6	7,7	8,5	8,1	7,0	6,0	5,0	4,5
8	4,9	5,3	7,1	8,4	10,0	10,4	10,4	11,4	10,6	9,6	8,6	7,8
9	2,4	3,9	5,7	7,1	7,0	7,3	6,5	6,1	6,3	6,3	3,3	2,4
10	0,0	0,4	2,0	4,1	5,0	5,8	6,0	6,5	6,1	4,5	3,4	2,3
11	3,9	3,0	4,9	7,4	7,2	8,6	8,8	8,0	7,6	6,8	4,7	5,0
12	2,4	3,3	3,9	4,8	5,6	5,1	5,7	5,6	5,2	5,1	4,6	4,5
13	8,4	9,3	10,1	11,0	11,6	12,1	12,3	12,4	11,6	10,4	9,0	7,4
14	6,7	8,0	8,7	7,4	7,8	7,5	7,5	7,5	6,9	6,0	5,5	5,5
15	3,8	3,8	4,4	5,8	4,8	4,7	4,8	5,0	4,6	4,7	3,8	3,2
16	2,5	2,5	3,0	4,4	5,5	5,6	6,2	5,8	5,8	4,0	2,9	2,2
17	1,9	2,1	2,0	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	1,8	1,3	0,7	0,3
18	-3,0	-2,4	-2,1	-1,0	-0,2	0,3	0,5	0,4	0,1	-0,2	-0,6	-0,5
19	-6,4	-6,2	-5,3	-3,7	-3,2	-2,3	-1,9	-1,3	-1,2	-1,8	-3,0	-3,5
20	-5,7	-5,0	-2,4	-0,9	0,9	2,5	2,8	3,2	3,4	2,3	1,1	-0,5
21	-4,8	-4,1	-2,0	0,8	2,3	5,2	5,2	7,0	6,4	5,0	3,1	2,0
22	1,7	2,7	5,0	7,2	9,0	11,1	10,8	11,1	9,5	8,1	7,9	8,1
23	8,8	8,9	9,6	9,5	9,4	9,6	9,4	8,5	7,8	7,5	7,3	6,0
24	1,0	1,4	2,3	3,2	2,9	3,4	3,1	3,4	3,4	2,6	1,8	1,5
25	0,0	0,2	1,0	2,0	2,5	2,1	2,4	2,4	1,9	0,6	-0,5	-1,0
26	-4,4	-3,4	-1,1	0,2	2,4	3,1	3,3	3,7	3,9	4,6	4,0	3,5
27	4,8	5,4	5,4	6,4	6,6	7,1	8,0	7,6	7,5	7,1	6,5	6,4
28	6,2	7,4	7,3	7,7	8,0	7,0	7,0	7,0	6,6	6,4	6,1	6,0
29	1,0	0,6	0,5	2,2	2,9	4,0	4,9	5,1	5,0	3,9	2,5	1,6
30	1,6	1,2	2,4	3,5	5,2	6,2	6,3	6,6	6,2	5,4	4,4	3,1

Temperatur.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,7	4,5	5,1	6,6	7,0	8,0	7,2	6,6	6,4	6,4	5,6	5,8
2	1,6	2,4	1,2	2,5	2,5	2,9	3,0	3,0	2,4	1,4	0,7	0,1
3	-3,1	-3,0	-2,4	-0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,0	-1,0	-1,5	-2,0
4	-3,2	-2,9	-2,2	-1,6	-1,8	-1,8	-1,9	-2,0	-2,3	-2,7	-2,8	-2,6
5	-7,7	-7,6	-6,8	-5,5	-4,4	-3,5	-2,9	-2,9	-3,5	-3,4	-3,5	-3,5
6	-4,8	-4,6	-4,5	-3,5	-3,0	-2,2	-2,0	-1,5	-2,5	-2,5	-2,3	-2,0
7	-5,0	-5,3	-5,3	-4,1	-2,8	-2,0	-1,7	-1,2	0,3	0,8	1,6	2,1
8	4,4	4,2	4,3	4,5	5,1	6,0	6,4	6,6	6,7	6,9	6,1	6,1
9	1,1	0,9	1,8	2,8	4,4	6,1	6,0	5,6	3,1	2,0	1,1	0,4
10	-1,9	-1,7	-1,1	-0,5	-0,2	0,0	0,5	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,5
11	-2,0	-1,8	-1,3	-0,7	0,3	0,4	1,3	1,3	0,4	-0,2	-0,7	-1,3
12	-2,6	-2,1	-1,5	-0,6	0,7	2,3	3,4	3,9	3,8	2,6	1,2	0,2
13	-2,6	-2,5	-1,0	0,0	1,5	1,2	0,4	0,0	-0,4	-0,9	-1,0	-1,2
14	-3,8	-3,8	-2,5	-1,0	0,1	1,5	3,2	4,3	4,0	2,6	1,5	0,6
15	5,0	5,4	6,2	7,0	7,4	7,5	7,5	7,3	6,9	6,3	6,2	5,5
16	1,3	1,6	1,7	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6	2,0	1,7	1,8	2,0
17	1,5	1,5	1,5	1,8	2,0	2,0	1,5	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0
18	3,3	3,0	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,8	2,8	2,6	2,2
19	0,2	0,1	0,4	0,7	0,7	1,4	2,0	0,9	0,5	0,4	0,2	0,0
20	-2,0	-2,0	-2,0	-1,6	-1,9	-1,5	-1,0	-1,0	-2,0	-2,1	-3,2	-3,0
21	-7,2	-7,2	-6,5	-5,4	-4,4	-3,7	-3,1	-2,6	-2,8	-3,7	-4,8	-5,5
22	-8,8	-9,4	-7,7	-6,7	-6,1	-5,3	-4,3	-3,6	-3,3	-4,1	-5,1	-5,5
23	-9,3	-8,7	-8,4	-7,6	-7,1	-4,8	-4,4	-3,4	-3,7	-4,0	-4,2	-4,2
24	-6,4	-6,5	-6,5	-6,1	-5,6	-5,0	-4,0	-3,1	-3,2	-4,5	-6,0	-6,5
25	-9,2	-9,3	-8,0	-5,8	-3,6	-2,7	-2,4	-2,2	-2,5	-3,4	-4,5	-5,1
26	-7,8	-7,9	-7,5	-6,0	-4,5	-3,8	-2,0	-1,8	-2,0	-3,5	-5,0	-5,2
27	-10,9	-10,1	-9,2	-7,4	-5,8	-4,8	-3,4	-2,8	-2,9	-4,1	-5,4	-5,8
28	-4,5	-4,3	-3,7	-3,5	-3,2	-2,6	-2,5	-2,5	-2,6	-3,0	-3,2	-3,4
29	-5,3	-5,6	-5,0	-4,9	-4,9	-4,5	-4,1	-4,1	-4,6	-4,6	-5,0	-5,0
30	-8,0	-7,6	-7,5	-7,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,0	-6,1	-6,4	-6,3	-6,3
31	-3,8	-4,0	-4,0	-4,0	-3,9	-3,5	-3,7	-3,6	-4,0	-4,3	-4,3	-4,5

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,1	312,9	313,0	312,8	312,7	312,5	312,5	312,7	312,7	312,8	312,8	312,8
2	15,0	15,3	15,6	15,9	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4	16,6
3	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	19,0	19,0
4	16,7	16,6	16,4	16,3	16,1	15,9	15,6	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7
5	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,4	16,5
6	16,6	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8	16,8
7	17,9	18,2	18,4	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8
8	20,3	20,5	20,6	20,6	20,6	20,4	20,2	20,2	20,0	20,0	19,9	19,9
9	19,5	19,7	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0
10	20,0	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	20,0	20,0	19,9	20,0	20,1
11	19,5	19,6	19,6	19,6	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3
12	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1
13	16,8	16,8	16,7	16,6	16,5	16,2	16,0	15,8	15,7	15,6	15,6	15,6
14	15,7	15,9	15,9	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0
15	16,3	16,4	16,5	16,5	16,6	16,5	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6
16	16,0	16,1	16,1	16,2	16,4	16,5	16,3	16,4	16,4	16,2	16,3	16,6
17	17,5	17,6	17,8	17,8	17,8	17,9	17,6	17,6	17,8	17,8	18,0	18,1
18	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	20,0
19	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,4	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1
20	19,7	19,8	19,9	20,1	20,3	20,4	20,3	20,4	20,7	20,9	21,3	21,4
21	22,9	22,8	22,8	23,0	22,9	22,8	22,6	22,2	22,2	22,0	21,9	21,8
22	19,8	19,8	20,0	19,9	19,9	19,9	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7
23	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3
24	20,6	20,8	20,9	21,0	21,0	20,9	20,8	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7
25	20,7	21,0	21,1	21,1	21,2	21,1	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2
26	20,1	20,1	20,3	20,5	20,5	20,6	20,9	20,9	21,2	21,5	21,5	21,8
27	21,7	21,6	21,5	21,4	21,4	21,1	20,8	20,3	20,2	20,1	20,1	20,3
28	21,6	21,6	21,7	21,8	21,9	21,8	21,8	21,7	21,6	21,5	21,5	21,6
29	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	20,9	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,6
30	20,4	20,4	20,5	20,5	20,6	20,5	20,4	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5
31	320,9	321,1	321,1	321,1	321,2	321,1	320,9	320,9	320,9	320,8	321,1	321,1

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,2	321,3	321,4	321,5	321,6	321,6	321,4	321,2	321,2	321,2	321,3	321,5
2	21,8	21,8	21,8	21,9	22,0	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,4	22,7
3	23,0	22,9	22,9	22,9	22,7	22,4	22,1	21,7	21,7	21,6	21,6	21,7
4	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,5	19,2	18,9	18,7	18,5	18,4	18,4
5	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4	18,2	17,9	17,7	17,6	17,6	17,6
6	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	16,9	16,7	16,7	16,6
7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,6	15,6	15,4	15,4	15,4
8	15,4	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15,0	15,0
9	13,9	13,9	13,8	13,6	13,4	13,3	13,1	12,9	12,7	12,6	12,6	12,7
10	15,1	15,2	15,4	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,4
11	15,0	14,8	14,4	14,2	13,9	13,5	13,1	12,7	12,5	12,4	12,2	12,2
12	14,0	14,3	14,4	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,5
13	16,4	16,5	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,4	17,5
14	19,1	19,5	19,7	19,8	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2
15	18,3	18,2	18,0	18,0	18,1	18,1	17,8	17,8	17,6	17,3	17,2	17,2
16	16,3	16,5	16,5	16,5	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,8	16,9	17,1
17	17,5	17,6	17,6	17,4	17,3	17,1	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4
18	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9
19	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,6
20	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,3
21	17,8	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5
22	17,6	17,6	17,7	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
23	16,1	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0
24	16,0	16,4	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,5	17,7
25	17,9	17,9	17,8	17,9	17,8	17,8	17,6	17,4	17,4	17,3	17,3	17,4
26	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5
27	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5
28	317,3	317,2	317,2	317,2	317,0	316,9	316,7	316,7	316,6	316,5	316,5	316,6

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,5	317,7	317,9	317,9	318,0	318,0	317,9	317,7	317,7	317,7	317,7	317,9
2	16,2	16,4	16,4	16,7	17,0	17,1	17,3	17,5	17,6	17,9	18,2	18,4
3	18,0	17,8	17,4	17,0	16,9	16,5	16,3	16,2	16,0	15,9	15,8	15,5
4	16,6	16,7	16,6	16,4	16,0	15,6	15,5	15,1	15,0	14,9	15,0	15,2
5	19,0	19,4	19,7	19,7	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,1	20,3
6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,6	19,6	19,4	19,3	19,1	18,8	18,6	18,5
7	14,9	15,4	15,6	15,8	15,7	15,6	15,8	15,9	16,2	16,4	16,9	17,5
8	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	20,0	19,8	19,7	19,7	19,7	19,5	19,4
9	17,7	17,7	18,6	18,7	19,1	19,3	19,3	19,3	19,5	19,5	19,6	19,7
10	20,1	20,0	19,7	19,4	19,0	18,7	18,4	18,1	17,7	17,3	17,1	17,0
11	13,6	13,5	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	11,1	10,9	10,8	10,7	10,4
12	10,0	10,4	10,5	10,4	10,3	10,3	10,3	10,2	10,1	10,0	10,1	10,1
13	10,9	11,1	11,3	11,4	11,6	11,8	12,0	12,3	12,5	12,8	13,1	13,5
14	18,0	18,4	18,6	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3
15	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7
16	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,7
17	17,8	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,6	17,5	17,3	17,1
18	12,7	12,5	12,4	12,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,0	13,0	13,2	13,1
19	11,3	11,2	10,9	10,7	10,6	10,3	9,9	9,6	9,1	8,7	8,7	8,7
20	11,5	11,9	12,2	12,5	12,9	13,3	13,7	14,0	14,2	14,4	14,7	14,9
21	12,9	12,7	12,5	12,1	11,8	11,7	11,5	11,3	11,3	11,9	12,1	12,5
22	13,9	14,1	14,3	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4
23	17,7	17,8	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0
24	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,5
25	16,5	16,6	16,6	16,7	16,5	16,4	16,3	16,1	15,8	15,6	15,6	15,5
26	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8
27	12,8	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
28	13,4	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,4	13,3	13,3	13,2	13,2	13,2
29	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,7	13,7	13,9	14,0	13,9	13,9
30	14,7	14,7	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,4	14,2	14,1	14,1	14,1
31	314,8	314,8	314,8	314,8	314,7	314,7	314,6	314,5	314,4	314,3	314,1	314,2

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,4	314,5	314,6	314,6	314,7	314,7	314,8	315,1	315,2	315,4	315,7	316,0
2	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2
3	16,9	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	17,0	17,2	17,4	17,5	17,5	17,5
4	17,6	17,5	17,5	17,5	17,3	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5
5	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0	16,1	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1
6	17,2	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9
7	18,3	18,6	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0
8	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,5	19,5
9	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,5	20,6	20,5	20,5	20,6	20,6
10	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6	20,4	20,4	20,3	20,4
11	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	19,8	19,7	19,6	19,4	19,3	19,3	19,4
12	18,8	18,8	18,7	18,6	18,4	18,1	17,9	17,8	17,6	17,4	17,4	17,4
13	17,9	17,9	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,6	17,6
14	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
15	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	19,1	19,3
16	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8
17	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,3	20,1	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4
18	18,9	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,2	18,0	17,8	17,6	17,6	17,5
19	17,6	17,5	17,5	17,5	17,3	17,1	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,7
20	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,5	19,5	19,4	49,2	19,0	18,8	18,8
21	16,5	16,3	16,2	16,0	15,7	15,3	15,0	14,7	14,4	14,1	13,9	13,8
22	13,3	13,3	13,4	13,5	13,5	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,3	13,4
23	13,9	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	14,0	13,9	14,0	14,0	14,0	14,1
24	15,0	15,2	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,5	15,7
25	16,9	17,0	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8
26	16,5	16,8	16,7	16,6	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6
27	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0
28	15,4	15,7	16,0	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1
29	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,5	16,7	16,8	16,9	17,1	17,3	17,5
30	319,6	319,7	319,7	319,8	319,8	319,7	319,7	319,7	319,6	319,6	319,6	319,6

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,0	320,1	320,1	320,1	320,1	319,9	319,7	319,5	319,5	319,5	319,4	319,4
2	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,3	18,2	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7
3	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,6	17,4	17,2	16,9	16,7	16,4	16,1
4	13,3	13,4	13,8	13,9	14,0	14,2	14,3	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5
5	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,3	15,3	15,2	15,2	15,1	15,2	15,3
6	15,6	15,7	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,6	15,6	15,5	15,5	15,6
7	15,8	15,8	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1
8	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	15,0	15,0
9	15,6	15,6	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5
10	16,0	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5
11	16,2	16,2	16,1	16,0	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2
12	15,9	15,9	16,0	15,9	15,8	15,7	15,4	15,4	15,3	15,2	15,2	15,3
13	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
14	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,6	18,7
15	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3
16	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1
17	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6
18	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
19	18,8	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0	19,1	19,0	19,2	19,3	19,3	19,4
20	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
21	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2
22	18,4	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
23	19,1	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	18,8	18,8	18,7	18,4	18,4
24	16,3	16,3	16,1	16,0	15,9	15,8	15,5	15,4	15,3	15,3	15,2	15,4
25	16,3	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0
26	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
27	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1
28	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,7
29	17,0	17,0	17,0	17,0	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,0	16,0	15,9
30	16,7	16,8	16,9	16,9	16,8	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4
31	316,9	317,0	317,1	317,2	317,3	317,3	317,2	317,2	317,1	317,1	317,1	317,2

Barometer.

	Morgens.						Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,0	317,0	317,0	316,9	316,8	316,6	316,4	316,1	315,9	315,9	315,8	315,9
2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3
3	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6
4	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8
5	17,1	17,0	16,9	16,7	16,6	16,4	16,2	16,1	15,9	15,7	15,6	15,8
6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,9
8	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7	15,7
9	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	15,8	15,6	15,6	15,7	15,6	15,7
10	17,0	17,2	17,4	17,4	17,5	17,5	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8
11	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3
12	20,2	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	19,9
13	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	19,0	18,8	18,6	18,6	18,6
14	18,9	18,8	18,9	18,9	18,8	18,6	18,3	18,2	18,1	18,3	18,4	18,3
15	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9
16	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,6	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3
17	17,2	17,3	17,4	17,3	17,4	17,3	17,0	17,0	16,9	17,0	17,4	17,6
18	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0
19	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9	17,9
20	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,6	18,5	18,5
21	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,3	18,2	18,0	18,1
22	17,8	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	16,9	16,7	16,5
23	16,3	15,8	15,6	15,4	15,3	15,3	15,4	15,6	15,7	16,2	16,0	16,1
24	17,0	17,2	17,3	17,3	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
25	18,2	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2
26	16,6	16,4	16,2	16,1	15,9	15,8	15,5	15,2	15,0	15,0	15,1	15,0
27	14,2	14,1	14,2	14,2	14,3	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,5
28	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,7	14,8
29	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	15,8	15,6	15,7	15,5	15,6	15,6	15,6
30	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,9	316,0	315,9	316,0	316,3	316,4	316,5

Barometer.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Morgens.						Abends.					
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,2	318,3	318,6	318,7	318,8	318,9	319,1	319,1	319,2	319,2	319,3
2	19,0	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7
3	16,7	16,7	16,9	16,8	16,8	16,6	16,6	16,4	16,4	16,4	16,3	16,4
4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,9
5	14,9	14,9	14,8	14,7	14,6	14,3	14,1	13,8	13,6	13,5	13,3	13,0
6	15,5	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,0	16,0	15,8	15,5	15,2	15,0
7	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,8	16,0
8	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3
9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	16,0	16,0	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0
10	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	17,9	17,9
11	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,7	17,6	17,5	17,5
12	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,1	15,9	15,8	15,6	15,5
13	15,2	15,2	15,2	15,1	15,1	14,9	14,8	14,6	14,3	14,1	13,9	13,9
14	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,9
15	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	14,9
16	15,5	15,6	15,9	15,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4
17	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	18,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4
18	17,8	17,6	17,5	17,4	17,4	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9
19	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,8	16,7
20	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9
21	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,1	17,0	17,1
22	17,5	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9
23	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,5	16,4	16,2	16,0	15,8	15,7	15,8
24	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9
25	18,4	18,5	18,5	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,6	17,4	17,3	17,2
26	15,6	15,5	15,3	15,2	15,2	15,1	15,0	15,1	15,0	15,2	15,4	16,3
27	16,8	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4
28	15,5	15,3	15,0	14,9	16,6	17,5	17,5	17,3	17,4	17,8	17,8	18,1
29	20,0	20,1	20,2	20,1	20,0	19,9	19,7	19,5	19,3	19,2	19,2	19,2
30	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
31	318,4	318,3	318,3	318,2	318,4	318,4	318,5	318,5	318,5	318,5	318,6	318,6

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	320,0	320,0	320,0	320,0	319,9	319,8	319,6	319,4	319,3	319,1	319,0	319,0
2	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,7	17,8
3	18,3	18,3	18,8	18,3	18,3	18,2	18,1	18,7	19,7	20,1	20,3	20,5
4	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4	20,2	20,2	20,1	20,0
5	19,7	19,6	19,5	19,5	19,3	19,3	19,1	18,9	18,8	18,6	18,5	18,5
6	19,0	19,0	19,1	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8
7	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,4	18,3	18,2	18,3	18,5	18,8
8	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1
9	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
10	17,6	17,6	17,8	18,0	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4
11	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5
12	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,5	18,5	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1
13	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1
14	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6
15	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5
16	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	16,9	16,7	16,5	16,4	16,3
17	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,7	17,9	18,0	18,7	19,0
18	19,9	19,9	19,9	19,8	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8
19	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5
20	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,8	18,3	18,4	18,4	18,4	18,7
21	19,4	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,6	19,6
22	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
23	20,3	20,3	20,3	20,2	20,0	19,9	19,7	19,4	19,2	19,2	19,1	18,9
24	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	17,9	17,8	17,5	17,5	17,3	17,2	17,1
25	17,8	17,9	18,0	18,1	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0
26	19,3	19,4	19,6	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,8
27	20,4	20,5	20,5	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
28	20,3	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0	19,8	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2
29	18,6	18,6	18,7	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6
30	19,4	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5
31	320,5	320,5	320,6	320,6	320,5	320,4	320,2	320,0	319,8	319,7	319,6	319,6

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,6	319,6	319,5	319,4	319,4	319,2	319,0	318,8	318,7	318,5	318,4	318,4
2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7
3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1
4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,2
5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7
6	18,8	18,7	18,7	18,5	18,4	18,1	17,8	17,6	17,3	17,2	16,9	16,7
7	16,2	16,5	16,6	17,0	17,2	17,5	17,5	17,4	17,4	17,6	17,7	17,8
8	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9
9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	17,7
10	16,4	16,4	16,2	16,2	16,1	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3
11	14,1	14,2	14,1	14,4	14,6	14,8	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,4
12	18,1	18,2	18,3	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,1	19,3
13	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,2	20,0	19,9	19,7	19,7	19,7
14	18,6	18,4	18,4	18,3	18,0	17,8	17,7	17,6	17,4	17,4	17,2	17,1
15	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,7	16,6	16,5	16,6	16,8
16	16,8	16,8	16,9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,3	16,3	16,2	16,3	16,3
17	16,5	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,9	17,1
18	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8
19	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8
20	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,6	17,3	17,2	17,2	17,3
21	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7
22	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,2
23	16,2	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9
24	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	14,9	15,1	15,0	15,0	15,0	15,1	15,3
25	14,5	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,6	14,7	14,9
26	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,4
27	16,6	16,7	16,9	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3
28	17,8	18,1	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1
29	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5
30	318,9	319,0	318,9	318,9	318,8	318,7	318,6	318,4	318,3	318,2	318,2	318,2

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,7	317,7	317,7	317,6	317,5	317,4	317,3	317,1	317,0	317,0	317,0
2	17,1	17,1	17,3	17,4	17,3	17,3	17,1	17,1	17,0	17,1	17,3	17,4
3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5
4	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,8
5	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1
6	19,8	19,9	20,1	20,1	20,0	20,0	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
7	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,6	19,6	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4
8	19,1	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,7	18,5	18,4	18,3	18,3	18,4
9	18,9	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1
10	19,2	19,3	19,3	19,2	19,1	18,9	18,7	18,6	18,4	18,3	18,2	18,2
11	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6
12	18,7	19,1	19,4	19,6	20,0	20,1	20,1	20,3	20,4	20,5	20,6	20,9
13	21,1	21,1	21,1	21,1	20,9	20,7	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,4
14	20,4	20,5	20,5	20,5	20,4	20,3	20,1	19,9	19,8	19,7	19,7	19,8
15	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,8	19,6	19,5	19,4	19,4	19,5	19,6
16	19,9	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3
17	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2
18	19,2	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0
19	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,7	18,5	18,3	18,3	18,3	18,3
20	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2
21	17,6	17,8	17,8	17,8	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	18,0
22	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2
23	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5
24	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
25	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,9
26	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2
27	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8
28	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	16,0	16,1	16,2
29	14,3	14,3	14,3	14,2	14,1	13,9	13,8	13,7	13,6	13,6	13,7	14,1
30	15,2	15,3	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9	14,8	14,9	14,5	14,7	14,9
31	314,7	314,8	314,9	314,9	314,9	314,8	314,8	314,7	314,8	314,8	314,9	315,1

Barometer.

T.	Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	314,1	314,4	313,9	313,8	313,7	313,4	313,2	313,1	313,0	312,9	313,0	313,2
2	12,6	12,7	12,7	12,6	12,6	12,5	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
3	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,4	14,6
4	17,0	17,3	17,4	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	18,0	18,2
5	19,5	19,7	19,7	19,6	19,5	19,3	19,1	19,0	18,8	18,6	18,6	18,5
6	18,1	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1
7	14,3	14,7	15,0	15,1	15,2	14,9	14,4	14,2	14,3	14,6	14,5	14,7
8	13,4	13,4	13,2	13,2	13,0	12,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3	12,4
9	10,9	11,0	10,9	10,7	10,6	10,4	10,4	10,8	11,1	11,6	12,5	13,1
10	16,9	17,0	17,0	16,9	16,8	16,5	16,2	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4
11	16,6	16,8	16,9	17,1	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,8	17,9	18,1
12	18,1	18,2	18,3	18,3	18,5	18,1	17,7	17,5	17,3	17,2	17,3	17,3
13	16,8	16,7	16,7	16,6	16,7	16,4	16,1	15,8	15,6	15,5	15,2	15,0
14	11,5	12,5	13,1	13,6	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
15	12,1	12,1	12,0	12,2	12,5	12,5	12,4	12,6	12,7	12,8	12,8	13,1
16	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,1	14,0	13,9	13,8	13,6	13,6	13,7
17	14,3	14,6	14,9	15,1	15,4	15,4	15,4	15,5	15,7	15,9	16,2	16,4
18	18,6	18,8	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,9	20,2	20,5
19	22,9	23,3	23,5	23,5	23,6	23,4	23,2	23,1	22,9	23,0	23,0	22,9
20	22,1	22,2	22,1	22,2	21,9	21,7	21,5	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2
21	19,5	19,7	19,8	19,8	19,7	19,5	19,3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8
22	17,1	17,1	16,9	16,8	16,8	16,6	16,4	16,2	15,9	15,8	15,7	15,6
23	12,9	13,0	13,0	13,0	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,7	12,8
24	14,8	14,9	15,0	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,6	15,9	16,1	16,2
25	19,7	20,0	20,2	20,2	20,3	20,1	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,8
26	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
27	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,5	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2
28	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8
29	19,8	19,9	20,0	20,0	19,8	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
30	319,6	319,7	319,7	319,8	319,6	319,4	319,3	319,1	319,0	319,0	318,9	319,1

Barometer.

T.	Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,5	318,6	318,5	318,5	318,5	318,5	318,4	318,3	318,4	318,3	318,4
2	20,8	21,0	21,3	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9	22,0
3	21,1	21,1	21,2	21,0	20,9	20,7	20,5	20,3	20,1	20,1	20,2	20,3
4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,8	19,8
5	17,9	17,8	17,8	17,6	17,2	16,9	16,6	16,3	16,1	15,9	15,7	15,6
6	15,3	15,5	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,0	16,1	16,1	16,2
7	14,5	14,3	14,1	13,9	13,6	13,4	13,2	12,9	12,9	12,8	12,8	12,9
8	15,3	15,4	15,5	15,9	15,9	16,0	16,2	16,4	16,7	17,0	17,2	17,4
9	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
10	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,2	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2
11	19,6	19,7	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1
12	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,4	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	19,8
13	18,1	18,0	18,0	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4
14	18,5	18,7	18,8	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,5
15	19,1	18,9	19,0	19,0	18,8	18,6	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,4
16	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,5	18,5	18,3	18,3	18,4	18,5
17	18,9	19,1	19,2	19,3	19,2	19,1	18,9	18,7	18,6	18,4	18,2	18,1
18	15,6	15,5	15,4	15,2	15,0	14,6	14,4	14,3	14,3	14,2	14,1	14,1
19	14,7	15,0	15,3	15,5	15,7	15,8	15,8	15,9	16,1	16,4	16,6	16,7
20	18,9	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0
21	20,0	20,0	20,0	20,1	20,0	19,9	19,7	19,7	19,6	19,5	19,6	19,6
22	19,0	19,1	19,2	19,2	19,1	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,7	18,7
23	18,9	19,0	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,5	19,7	20,0	20,0
24	20,6	20,7	20,7	20,9	20,8	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,4
25	20,4	20,4	20,4	20,5	20,4	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
26	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,5
27	21,4	21,6	21,9	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	22,0	22,0	22,1	22,1
28	21,7	22,0	22,0	22,1	22,0	21,9	21,8	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
29	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,8	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6
30	20,3	20,3	20,4	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7
31	320,7	320,6	320,7	320,8	320,9	320,8	320,7	320,6	320,6	320,5	320,5	320,4

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	1,7	1,6	1,5	1,7	1,3	1,2	1,3	1,5	1,7	2,0	2,0	1,8
2	0,9	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	1,8	2,1	2,3	2,3	2,5	2,2
3	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	1,8	1,9	2,0	2,3	2,0	1,8
4	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,9	1,4	2,1	2,1	1,9
5	1,2	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,7	1,9	2,2	2,4	2,2	2,1
6	0,7	0,7	1,0	1,0	0,9	0,8	1,4	1,8	2,1	2,1	2,2	2,1
7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	0,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,3	2,0
8	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,8	2,1	2,5	2,4	2,1	2,4
9	0,8	1,0	1,4	1,2	1,1	1,1	1,7	1,8	2,0	2,4	2,3	2,0
10	1,2	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4	2,3	2,3	2,2	2,2	1,9	1,9
11	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,2	1,7	1,5	1,3	1,5	1,3	1,4
12	1,1	1,4	1,6	1,5	1,4	1,0	1,4	1,8	1,8	1,2	1,1	1,1
13	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,1	2,0	2,1
14	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
15	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1	1,9
16	0,6	0,7	0,6	1,0	0,9	1,0	1,8	1,8	2,0	2,2	2,1	2,2
17	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	2,0	2,4	2,5	2,5	2,3	2,2
18	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	1,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,8	1,9
19	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	2,2	2,0	1,8	2,2	2,4	2,0
20	1,0	1,1	1,5	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	2,1	2,4	2,3	2,1
21	1,2	1,2	1,8	1,9	1,9	1,8	2,0	2,8	3,3	2,5	2,1	3,0
22	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	2,2	2,5	2,5	3,0	2,8	2,8
23	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	2,7	2,9	3,2	3,2	3,0
24	2,0	1,9	1,8	1,9	1,8	2,0	2,3	2,7	2,6	3,0	2,7	2,7
25	1,5	1,6	2,4	1,8	1,9	2,0	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,5
26	1,9	1,7	1,7	2,2	2,1	2,4	2,1	2,5	2,9	2,9	3,0	2,7
27	2,3	2,3	2,4	2,3	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5	2,8	2,6	2,5
28	2,4	2,6	2,5	2,5	2,3	2,1	2,6	2,8	2,5	2,5	2,7	2,5
29	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0						
30	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	1,7						
31	1,5	1,7	1,8	2,0	1,9	1,9						

Dunstdruck

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,3	2,3	1,9	2,0	2,3	2,0	2,8	3,2	3,2	3,0	3,1	2,6
2	2,0	2,3	2,0	2,3	2,2	2,0	2,5	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5
3	1,7	2,0	2,2	2,3	2,5	2,4	2,5	2,7	2,8	2,3	2,7	2,7
4	2,2	2,6	2,5	2,2	2,0	2,0	2,9	2,7	2,9	3,0	3,0	2,5
5	1,8	2,0	1,9	1,7	1,6	1,9	2,5	2,9	3,3	3,4	3,5	3,3
6	1,6	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	3,2	3,0	2,9	2,5	2,4	2,5
7	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	2,3	2,1	2,2	2,2	2,0	2,0
8	2,0	2,0	1,9	1,8	1,9	1,9	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
9	2,6	2,2	1,7	1,5	1,5	1,6	1,9	1,7	1,9	1,9	1,8	1,8
10	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	1,9	1,8	1,8
11	2,2	2,0	2,2	2,5	2,5	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	2,3	1,7
12	1,7	1,6	1,8	1,7	1,4	1,8	1,9	2,1	2,1	2,1	1,9	2,1
13	1,6	2,0	1,9	2,0	1,9	1,7	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6
14	1,4	1,4	1,1	1,2	1,5	1,2	2,5	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5
15	1,6	1,5	1,8	1,4	1,5	1,7	2,8	2,9	2,9	2,8	2,5	2,4
16	1,6	1,9	2,0	2,2	2,4	2,2	1,8	2,0	2,4	1,8	1,8	2,1
17	1,7	2,1	2,1	2,2	2,4	2,0	2,2	2,5	1,8	1,9	2,1	2,0
18	1,6	1,9	2,1	1,8	1,8	1,8	2,0	2,1	2,1	2,5	2,1	2,1
19	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0
20	2,1	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5
21	2,0	2,0	2,4	2,6	2,5	2,4	1,7	1,8	2,0	2,4	2,0	2,0
22	1,8	1,6	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,9	2,1	2,0	2,3	2,4
23	2,2	2,1	2,3	2,0	2,0	2,0	2,1	2,4	2,5	2,6	2,2	2,1
24	2,1	2,0	2,2	2,4	2,9	2,8	1,9	2,0	2,0	2,1	1,9	2,0
25	2,3	2,1	2,4	2,9	3,0	3,1	2,3	2,1	2,0	2,4	2,1	2,2
26	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,0	2,2	2,4	2,6	2,4	2,4	2,3
27	3,0	3,3	3,4	3,0	3,1	3,4	1,8	2,0	2,2	2,3	2,3	2,4
28	2,9	3,6	3,2	3,4	3,4	3,5	1,9	2,0	2,4	2,5	2,0	2,0
29	3,0	3,4	3,7	3,3	3,2	3,4	2,1	1,9	1,9	1,9	2,0	1,7
30	2,9	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	1,7	1,4	1,9	1,9	1,8	1,4
31	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,1						

Dunstdruck

T.	Mai 8h Morgens	10h	12h	2h Abends	4h	6h	Juni 8h Morgens	10h	12h	2h Abends	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,0	1,7	1,9	2,4	1,9	2,2	5,4	5,8	5,7	5,3	4,3	5,1
2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0
3	1,6	1,8	2,1	2,0	2,1	2,2	4,0	4,0	3,4	3,7	3,6	3,7
4	2,1	2,3	2,2	2,1	2,4	2,4	4,0	4,3	4,7	4,1	4,2	4,3
5	2,3	2,4	2,0	1,9	1,9	2,1	4,1	4,0	4,0	4,6	4,9	4,1
6	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	4,1	4,4	4,3	4,3	4,3	4,4
7	2,2	1,9	2,1	2,1	2,2	2,1	4,4	4,7	4,7	4,9	4,9	4,8
8	2,0	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	4,6	5,0	4,6	5,1	4,7	5,2
9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,7	3,0	5,2	5,5	4,6	5,1	5,6	5,2
10	2,9	3,5	3,3	3,7	3,7	3,8	4,5	4,5	4,1	4,5	4,6	4,3
11	3,6	3,6	3,5	3,7	3,6	4,1	3,9	4,0	4,1	4,6	4,2	4,6
12	3,8	4,5	4,3	3,6	3,8	3,8	4,1	4,8	4,4	4,7	5,1	5,2
13	3,6	3,4	3,2	3,5	3,6	4,3	4,5	5,0	4,9	5,1	4,6	5,0
14	4,7	4,5	4,8	4,9	4,9	4,6	5,3	6,6	5,0	5,2	4,6	4,8
15	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4	4,8	5,4	5,1	5,1	4,9	5,0
16	3,1	3,1	3,0	3,5	3,6	3,1	5,4	5,5	5,9	5,4	5,4	4,7
17	3,4	2,8	2,6	2,9	2,9	3,1	5,1	5,4	5,5	5,5	5,0	5,0
18	2,3	2,3	2,3	2,7	2,3	2,9	6,5	6,1	6,2	6,0	5,5	5,6
19	2,2	2,4	2,1	2,3	2,8	2,2	5,9	5,8	5,6	5,9	5,4	5,7
20	2,4	2,3	2,3	2,6	3,3	2,8	6,2	6,3	6,2	6,2	6,0	5,9
21	3,8	3,1	3,1	3,6	3,7	3,5	7,1	6,4	6,9	6,5	7,1	7,5
22	3,6	3,9	4,0	4,0	4,1	4,0	7,1	7,0	6,9	6,5	7,3	8,7
23	3,4	3,3	2,7	3,3	3,3	3,2	6,2	6,7	7,1	7,2	6,7	6,4
24	3,6	3,9	3,6	3,2	4,0	3,9	5,2	5,3	5,0	4,9	5,0	4,9
25	3,8	3,8	3,7	3,6	3,3	3,5	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1	5,2
26	4,6	4,3	4,8	4,4	4,5	4,8	5,9	5,9	5,5	5,1	5,7	5,1
27	5,1	4,7	4,5	4,7	4,3	4,8	4,8	4,7	4,3	4,5	4,8	4,7
28	4,5	4,6	5,0	5,2	5,2	5,5	4,5	4,5	4,4	4,7	4,5	4,5
29	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	4,7	4,0	4,3	4,6	4,9	4,3	4,2
30	5,0	5,1	5,4	5,5	5,5	5,2	3,3	4,3	4,6	4,1	4,2	3,9
31	5,2	5,2	5,4	4,6	5,2	5,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Dunstdruck.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	3,7	3,4	3,7	3,6	3,6	3,7	5,3	5,7	6,1	6,5	6,3	6,3
2	4,3	4,3	4,0	4,2	4,1	4,2	6,7	7,3	8,0	6,8	6,7	5,6
3	4,4	4,7	4,4	4,5	4,6	3,9	7,0	6,6	6,7	4,5	4,5	4,6
4	3,8	3,8	3,6	3,9	3,8	4,0	4,5	4,9	4,8	4,7	4,7	5,0
5	5,5	5,4	5,2	5,0	5,5	5,2	4,6	4,7	5,0	5,7	6,4	6,7
6	5,0	4,5	4,5	4,7	5,0	4,8	6,2	6,0	5,4	5,8	6,0	6,4
7	4,9	5,0	5,0	5,5	4,6	4,6	6,3	6,4	6,4	6,1	7,2	5,6
8	4,6	4,9	4,3	4,1	4,4	4,5	5,6	6,6	6,4	6,3	6,5	6,2
9	4,7	4,8	4,9	4,6	4,9	4,8	6,1	6,0	6,0	5,9	5,5	5,5
10	4,1	4,3	4,7	4,4	4,8	4,5	5,5	6,0	6,5	5,7	5,3	5,5
11	4,6	4,4	4,5	4,5	4,3	4,5	5,7	5,6	5,8	5,6	5,6	5,8
12	5,0	4,7	5,3	4,5	4,4	4,8	6,1	6,3	6,6	5,9	6,0	6,1
13	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	6,0	6,8	6,8	7,0	7,2	6,7	7,2
14	5,2	5,4	5,5	4,9	4,9	5,2	6,3	6,5	6,3	6,5	6,5	6,9
15	5,2	5,8	5,7	5,7	5,9	5,9	6,8	6,7	6,5	6,7	6,5	7,8
16	5,2	4,8	4,8	4,7	4,9	4,3	6,5	6,0	6,2	6,4	5,7	6,1
17	4,8	5,1	5,5	4,6	5,3	4,7	7,5	6,9	6,0	6,1	5,2	6,1
18	4,9	5,0	5,3	4,6	4,7	4,9	5,5	5,9	5,9	5,5	5,1	5,6
19	4,9	5,3	5,2	5,1	5,2	5,8	4,9	5,6	6,2	6,7	6,7	6,3
20	5,8	5,9	5,7	5,7	5,9	6,0	5,3	5,3	5,5	4,7	4,0	4,1
21	5,7	5,7	5,6	5,9	6,4	6,2	5,0	4,6	4,8	4,0	4,6	4,5
22	5,8	6,1	6,1	6,4	6,0	6,4	4,1	4,3	4,1	4,0	4,2	4,1
23	5,6	5,7	6,2	6,5	6,7	6,7	4,2	5,0	4,0	4,2	4,3	4,1
24	6,0	5,7	5,8	5,7	5,9	5,9	5,1	5,1	5,0	5,2	4,9	4,6
25	5,7	5,5	6,0	5,8	5,9	6,2	3,5	3,7	3,8	3,3	2,9	3,2
26	6,0	6,9	6,4	6,0	6,1	5,3	3,8	3,9	3,9	3,5	3,6	3,7
27	4,9	5,4	5,2	5,5	5,5	5,9	4,2	4,0	4,1	4,3	4,2	4,1
28	6,6	5,5	4,6	4,0	3,8	4,0	4,0	4,2	4,5	4,7	4,7	4,7
29	4,0	4,0	4,5	4,1	4,1	4,3	4,8	5,2	5,8	4,7	5,2	5,3
30	5,2	4,9	4,8	4,7	4,7	5,1	5,1	5,4	5,0	4,9	5,9	5,5
31	5,8	6,0	6,6	6,3	6,3	6,9	4,3	4,3	4,8	4,5	4,2	4,1

Dunstdruck												
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	4,0	4,3	4,6	4,0	4,0	4,6	3,6	4,0	4,3	4,5	4,8	4,3
2	4,9	5,5	5,4	4,8	4,9	5,3	4,0	4,5	5,2	4,8	5,4	5,2
3	5,6	5,4	4,8	4,6	4,3	5,3	4,6	5,2	5,2	5,4	5,1	5,0
4	5,7	4,9	4,2	4,2	3,9	3,6	4,4	4,8	4,5	4,3	4,5	4,1
5	4,7	4,8	4,8	5,4	4,8	5,4	3,7	3,9	4,1	4,5	4,8	4,3
6	5,1	5,2	5,3	5,9	5,4	5,9	4,3	5,3	5,0	5,2	5,0	5,2
7	4,7	4,4	4,2	3,5	3,1	3,1	4,4	5,2	5,3	5,5	5,4	5,0
8	3,2	3,2	3,2	3,0	3,0	3,1	4,0	4,9	5,2	5,4	5,4	4,7
9	3,6	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,3	4,5	5,1	5,1	5,0
10	4,0	4,9	4,5	4,7	4,7	4,6	3,8	4,7	4,5	4,4	5,0	4,2
11	4,1	4,2	4,3	4,3	4,1	4,0	3,5	4,5	4,5	4,5	4,7	4,7
12	4,0	4,0	3,5	3,7	3,7	3,6	4,5	4,6	4,3	4,1	4,5	4,4
13	3,6	3,8	3,7	3,9	3,7	4,0	3,5	4,5	4,0	4,0	4,0	3,5
14	4,0	4,4	4,0	4,3	4,1	4,5	3,6	3,4	3,5	3,8	3,9	3,8
15	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,7	3,8	3,6	3,2	2,9
16	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,1	3,8	3,6	3,5	4,2	4,2	4,0
17	3,4	3,3	3,6	3,6	3,6	3,2	3,5	3,3	4,0	3,6	3,9	3,4
18	3,1	3,2	2,9	3,2	3,1	3,0	3,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
19	3,2	3,0	3,2	3,1	3,3	3,7	4,9	2,6	2,8	2,7	2,8	2,5
20	3,1	3,3	3,2	3,6	2,9	3,4	3,6	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2
21	3,9	3,6	3,8	4,5	4,1	4,3	2,5	3,4	3,7	3,3	3,5	3,0
22	4,1	4,6	4,1	4,1	4,5	4,2	2,0	2,6	2,9	3,1	3,1	3,1
23	4,1	4,1	4,1	4,5	4,6	4,4	2,6	3,4	3,6	3,6	3,6	3,3
24	4,2	4,4	3,9	3,8	4,4	4,5	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5
25	3,8	4,0	4,5	4,1	4,4	4,2	2,2	2,4	2,4	2,6	2,7	2,4
26	3,5	3,8	3,5	3,9	3,8	3,6	2,1	2,2	2,2	2,3	2,2	2,0
27	3,6	3,6	3,7	3,7	4,0	3,7	2,4	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5
28	3,7	4,0	4,1	4,3	4,3	4,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5
29	4,4	4,2	4,5	4,5	4,7	4,4	2,6	2,5	2,8	3,0	3,0	2,7
30	3,8	4,4	4,4	4,9	5,0	4,5	2,5	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7
31							2,7	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5

Dunstdruck.

T.	November Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	December Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	2,5	2,5	2,7	2,7	2,6	2,4	2,5	2,8	2,7	3,0	2,9	2,5
2	2,5	2,2	2,2	2,4	2,3	2,2	2,0	2,4	2,3	1,9	1,8	1,8
3	1,8	1,8	2,0	2,0	1,8	2,0	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5
4	1,9	2,4	2,3	2,3	2,2	2,3	1,5	1,6	1,7	1,6	1,4	1,3
5	1,9	2,1	2,3	2,2	2,1	2,0	1,1	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4
6	1,8	2,0	2,4	2,8	2,7	2,8	1,4	1,5	1,4	1,7	1,4	1,5
7	2,1	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	2,3
8	2,8	3,4	3,9	3,5	3,6	3,3	2,8	2,8	3,2	3,1	2,9	2,9
9	2,5	3,0	3,2	2,4	3,4	2,6	2,1	2,4	2,8	3,0	2,5	2,1
10	2,0	2,3	2,4	2,4	2,3	2,1	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
11	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	1,7	1,8	1,8	2,0	1,9	1,9
12	2,5	2,5	2,9	2,8	2,7	2,7	1,5	1,7	2,0	2,4	2,5	2,0
13	3,5	3,9	3,9	4,1	3,6	3,3	1,5	1,8	2,0	2,0	2,2	1,9
14	2,7	3,2	3,1	2,3	2,8	2,9	1,5	1,8	1,4	2,3	2,2	2,0
15	2,1	1,9	1,9	1,8	1,6	1,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,5
16	2,0	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0
17	2,2	1,9	2,0	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,0	2,2	2,3
18	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	2,1	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3
19	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	2,0	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0
20	1,2	1,8	1,4	1,9	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3
21	1,3	1,6	1,7	1,9	2,0	1,9	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2
22	2,0	2,3	2,6	2,7	2,9	2,6	1,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,1
23	3,0	2,9	2,9	3,1	3,3	3,2	1,0	1,2	1,4	1,5	1,4	1,5
24	2,3	2,2	2,3	2,4	2,4	2,0	1,3	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2
25	1,9	2,1	2,0	2,0	1,8	1,8	1,0	1,1	1,3	1,0	1,4	1,1
26	1,5	1,7	2,0	2,3	2,4	2,5	1,2	1,1	1,3	1,3	1,4	1,1
27	2,7	3,0	3,2	3,3	3,2	3,0	0,9	1,1	1,2	1,3	1,3	1,1
28	3,3	3,3	3,5	3,5	3,2	3,0	1,4	1,5	1,3	1,3	1,4	1,5
29	2,1	2,2	2,4	2,5	2,4	2,1	1,8	1,3	1,4	1,5	1,4	1,3
30	1,8	2,2	2,6	2,8	2,7	2,5	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,1
31							1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O2	NO0.1	NO1	NO1.2	O1.2	NO3
2	O2	NO2	NO1.2	NO1.2	NO2	NO0
3	Stille	Stille	NO1	NW0.1	NW0.1	SW1
4	W2	W1.2	W2.3	W1	W1.2	W1.2
5	Stille	Stille	NO1	NO1.2	W0.1	W1
6	W1	W1	W1	W1	W0.1	W0.1
7	SW0	W1	SO0.1	SO.1	SO0	N0.1
8	O0.1	NO0	NO0.1	N1	N1.2	N1
9	NO0	Stille	NO0	Stille	Stille	NO0.1
10	SO1.2	O2	O1.2	SO1	O1	O0.1
11	W0.1	SW0.1	W1	W0.1	W1	W1
12	W1	W1.2	W1	W0	Stille	O0
13	O2	O1.2	O1.2	O2	O1	O0
14	SO0	Stille	N0.1	N0.1	N0.1	N1
15	O2	O2	O2	O2	O3	O3
16	NO2	NO1	NO1.2	O1	W0.1	N0.1
17	Stille	Stille	N0.1	Stille	Stille	SW0.1
18	SO0	O0.1	O0.1	NO1	NO1	NO1
19	O0	Stille	Stille	O0.1	O0	Stille
20	Stille	Stille	W0.1	SW0.1	W0	W0
21	Stille	SW0.1	SW1	SW1	W0.1	W1.2
22	W2.3	W2	W2.3	W2	W2	W2.3
23	W1	Stille	W2	W1	W1	W1
24	Stille	Stille	Stille	O0	NO0.1	Stille
25	Stille	SW0.1	W1	NO1	O0.1	Stille
26	W3	W3.4	W3.4	W3.4	W2.3	W2.3
27	SW2	W1.2	W1	W2	W2	W3
28	W0	Stille	Stille	O0.1	O0.1	NO1
29	Stille	W0.1	W0.1	W0.1	Stille	W0
30	Stille	Stille	O0	O0.1	O0.1	Stille
31	Stille	O1	NO0.1	NO0.1	NO1	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	8h (Morgens)	10h	12h	2h (Abends)	4h	6h
1	NO.1	W0	Stille	NO0.1	O0.1	Stille
2	W2	W1.2	W1.2	W1.2	W1.2	W1.2
3	W2	W0.1	W2	W2.3	NW1	SW0.1
4	Stille	O0	O0.1	O0.1	O0.1	O0
5	SW2	W1	W2.3	W2.3	W0.1	SW0.1
6	SW1	S1	O0.1	O1	O1	O1
7	W1	Stille	SW1	SO0.1	O1	O1
8	NO0.1	Stille	NO1	NO2	NO2	O0.1
9	NW1	N1	NO1	NO1	O1	Stille
10	W2	W1.2	W1.2	W2	NW1	NW2.3
11	SW1	O0.1	O1.2	O1	O1	O0
12	W2	W2.3	W3.4	W2.3	W1	SW1
13	SW1	SW1	SW2	SW1.2	W1.2	W1
14	W3	W3	W3.4	NW1	NO.1	O0.1
15	O1	O1	O1	O0.1	O0.1	O0.1
16	W1	NW1	W0	NO1	W1	Stille
17	W0	Stille	NO1	NO1.2	NO1.2	N1.2
18	O0.1	O0.1	O0	Stille	Stille	Stille
19	Stille	S1	O1	NO1	NO1.2	O1.2
20	O0.1	O0.1	O0.1	N1	O1	O0.1
21	SW1	S1	S0.1	Stille	NO0.1	Stille
22	SW1.2	O1	O1.2	NO1	O1	O1
23	O1	Stille	O0.1	O0	O0.1	O0
24	W2	W2	W1	W0	W2	W1.2
25	NO1	O1.2	O3	O2.3	O2.3	O1
26	NO0.1	O0.1	O0.1	O1	O1	O1
27	W0.1	W0	Stille	Stille	O1	O0.1
28	W0	S1.2	S2	S1	SO0.1	NW1.2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1.2	W1.2	W2	W2	W1	W1
2	W2	W3.4	W3.4	W3	W3	W2.3
3	SW2	W4	W4	W4	W4	W4
4	W2	W1.2	W3.4	W2	W1	W2
5	W1	W1.2	W2.3	W1.2	W2	W2
6	W2	W2	W2	W2	W2	W1
7	W3	W3	W3.4	W2	W2	NW1
8	W1.2	W2.3	W2	W2	W2	W3
9	W4	W4	W4	W4	W4	W4
10	W2	W2	W2.3	W2	W2	W3
11	W4	W4	W4	W4	W4	W4
12	W2.3	W3	W3	W2	W2	W1.2
13	NO	O0.1	O0.1	Stille	Stille	W1.2
14	NW0.1	NW0.1	NW1	NW1	W1	NW0.1
15	W1	W1	W1	W1.2	W1.2	W1.2
16	W2	W2	W2	W1	Stille	Stille
17	W2	W2	W3	W3	W2	W1
18	S0.1	Stille	W3.4	W3	W3	NW0.1
19	O0	SW1.2	SW1.2	SO1	SW1.2	W3.4
20	W2	W2.3	W2	W2.3	W2.3	W3
21	W0.1	S1	S1	W4	NW2.3	W4
22	W2	W2.3	W3.4	NW2	W1	W3
23	W1.2	W1.2	W1	W1.2	W0.1	NO.1
24	O2	O3	O3.4	O3.4	O3	O1
25	O0	O1	W0.1	O0.1	O1	O1.2
26	Stille	Stille	Stille	W0	NO.1	O1
27	W2	W2	W1	N1.2	NO.1	NO.1
28	SW0.1	Stille	NO0.1	NO1	NO1.2	NO1.2
29	W1	W0.1	SW1	N1	N1.2	Stille
30	W0	O1	O0	O2	O2	O1.2
31	W1	Stille	W0	O0.1	O0	NO0.1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W1	W1	W1.2	W2	W3
2	S1	SO1	NO2	NO1	NO1.2	NO1.2
3	O1	O1	OO.1	NW2	NW1	N1
4	SO.1	Stille	W2	W1.2	W1.2	W2
5	SW1.2	W1.2	NW3	W3	W3	W2.3
6	W1	W1.2	W1	NW1.2	NW1	NO.1
7	W2	N1.2	NW1.2	N2.3	N1.2	N1
8	O1	O2	O2	O1.2	O2	O1.2
9	O3	O3.4	O3.4	O3	O3.4	O3
10	O2.3	O3	O3	O2.3	O2.3	O1.2
11	O2	NO3	O3	O3.4	O3.4	O2.3
12	OO.1	NO1.2	NO2	NO1	NO1	NOO.1
13	O1	O1	O1	O1	NO1	NO1
14	O2	O1	OO.1	OO.1	NO.1	NO[illegible]
15	N1.2	O2.3	O3	O3.4	O4	O3.4
16	O1.2	O1	NO2	NO2	NO2	NO1.2
17	WO.1	W1	W1	W1	W1	W1
18	W1.2	NW2.3	W2	NW2	NW2.3	NW2.3
19	WO	NO.1	N1.2	N2	NW1	N2
20	NO1	O2	O2	O1.2	O2.3	O2
21	O1	WO.1	WO	WO.1	NW2.3	NW2
22	W1	NO2	NO2	NO1.2	NO2	NO2
23	NO1.2	NO1.2	Stille	NO1	O1	NO.1
24	WO	NWO.1	NWO.1	NW1.2	W2	NW2
25	W1.2	W1.2	W2	W2	W1.2	W1
26	W4	W3	W3.4	W3	NW3	W3.4
27	NW1	NWO.1	W1.2	W1.2	W1	SW2
28	NO2	NO1.2	NOO.1	SW1.2	W1.2	W2.3
29	W2	W3	W3.4	W2.3	NW3.4	NW2
30	NW1	NW1	NW1	W1.2	W2	WO.1

Windrichtung und Stärke.

Morgens. Abends.

T.	8h.	10h.	12h.	2h.	4h.	6h.
1	SW2	W1	W1.2	W3	W3	W0.1
2	W2	W3	NW3	W3.4	W3	W3
3	W1	W1	W2.3	W3	W2	W1
4	W3.4	W3.4	NW2	W1	Stille	W0.1
5	W1	NO0	N1	NO1.2	NO1	O1
6	N1	N1	NW1	NW1	W2	W2
7	W2.3	NW2.3	NW2	NW1.2	NW2	NW1
8	W1	O1	W1	W1	N2	O1.2
9	O0	O0	NW0.1	NO0.1	NO0.1	O1
10	SW1.2	SW2	SO1	SO0.1	S1	Stille
11	SO1	SO2	SO2	O1.2	SO1.2	O2
12	W0	Stille	Stille	SO1.2	O2	NW1
13	W1.2	W3	W2.3	W2	W2	NW1.2
14	NW1	NW1	W1.2	W2	W2.3	N1
15	N1	N1	N1.2	N0.1	N0.1	N0
16	O0	O1	O0	W1	W1	W1
17	NW2	W3	W3.4	NW3	NW2.3	NW2
18	W2.3	NW4	N2.3	NO1.2	N1.2	NO0.1
19	SW2	W0.1	NW0.1	NW3.4	N1	N1
20	SW2	W2.3	W2.3	NW3.4	W2	N2
21	W1.2	W2	W1.2	W2	W1	W1.2
22	W3	W3	W2.3	W2	NW2.3	W1
23	Stille	NW0.1	NW2	NW1	NW1	NO
24	W1	W1.2	W2.3	W3	Stille	W3
25	NW1	NW0.1	NW1	NW2	NW2	N1
26	W1	O0.1	O0.1	O0	W1	O0.1
27	O0	O0.1	NO0.1	NO1	NO1.2	O0.1
28	O2	O3	O2.3	O2.3	O2.3	O1
29	W2	W2.3	NW1	NW0.1	O0	NO1.2
30	W2	W2	W3	N1	N1.2	NO
31	NW0.1	NW1	W2.3	SW1.2	SO1.2	N0.1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	Stille	Stille	O1	O0.1	NW3.4	W0.1
2	W2	W2	W1.2	W1.2	W1.2	NW1.2
3	W1.2	W1.2	W2	W2.3	W2.3	W1.2
4	W0	NO0.1	NO0	NO1	NO1.2	NO1
5	O2	O3	O3	O2	O3	W3
6	W2	W1	W1.2	W1	W1.2	W1
7	W2	W1.2	NW1	NW0.1	NW0.1	NO0
8	O0	O1.2	O1.2	NO2.3	NO2.3	O1.2
9	W1	Stille	W2.3	W2	W1	NW1
10	W1.2	NW2	NW3	W1.2	W1	W1.2
11	W2	NO.1	NW0.1	Stille	W0.1	NW0
12	W0.1	W0	O0.1	NO1	O0	Stille
13	O1	O2.3	NO3	NO3	O3.4	NO2.3
14	O1	O2	O2.3	O3	O3.4	O0
15	O1	O0.1	O1	NO1	NO2	NO2
16	O1	NO0.1	NO1	NO0	W2	W1.2
17	W2	W2.3	SW2	W2	W2	W2
18	Stille	W1	O1	S1	Stille	Stille
19	Stille	O1	O1	Stille	NO0.1	O0
20	W0.1	W1	W0.1	Stille	NW1	NW0.1
21	SO0	O1	O1	O1.2	O2	NO0
22	W1.2	W2	W1	W1	W1	O0.1
23	O2	O1	NO1	NW2	NW3.4	NO
24	W2	W2	W2.3	W1.2	W1	W0.1
25	NO.1	N1	W0.1	NO.1	Stille	SO0.1
26	SO0	SO0.1	NO0.1	NO2	O1	SO
27	W1	W2	W3	W3	W1.2	W1
28	W2	W3	SW3	W1	W1.2	W2
29	W3	W3.4	W3	SW3	W3.4	W3.4
30	W2	W2.3	W3.4	W3	W3.4	W3.4

Windrichtung und Stärke.

	Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	W3	W4	W3.4	W2.3	W3	W2.3
2	W2	W2	W1.2	W2	W2.3	W1
3	W1.2	W1.2	W1	W0.1	W2	N1
4	W1	N0.1	Stille	NO	NO0.1	O0.1
5	W1	SW0.1	O1	O2	O3	O2
6	SW1	W1.2	W1	W1	S1.2	SO2
7	W1	W2	W2	W1	W2	W1.2
8	W3	W3	W3	W2.3	W1.2	NW1.2
9	SW0.1	W2	W2.3	SW1.2	SW1	W1
10	W2	W1.2	W2.3	W1.2	W1.2	W1
11	W0.1	N0.1	Stille	Stille	Stille	O0
12	O1	O2	O2	O1	O1	NO1
13	Stille	SW0	N1	O1.2	NO2.3	NO2
14	W2	W0.1	NW0.1	Stille	N0.1	NO1
15	O1	O0.1	O0.1	NO1	NO1	NO0
16	W1.2	W1.2	W3.4	W2	W3	W2.3
17	W1.2	W1	W3.4	Stille	SW0.1	N0.1
18	SO0.1	O0.1	NO1	NO0	Stille	NO
19	Stille	O1	O1.2	O1	O1	NO0.1
20	O0	NO0.1	NO0.1	N0.1	N1	N0.1
21	W2	Stille	NO	NO	Stille	NO0.1
22	W0.1	NW0.1	NW1.2	NO0	NW1	Stille
23	O2	O2.3	O1.2	NO	O1	O1
24	W1.2	W1	NW1	W2.3	NW1	NW0
25	SW0.1	Stille	SW0	SW0.1	NO0.1	NO0.1
26	Stille	Stille	Stille	NW2.3	NW3	W4
27	NW0.1	NW0.1	N0.1	NW0.1	Stille	SW0
28	S2	O1	W4	W4	W4	W2.3
29	NW2	NW1	SW0.1	SW0	NO1	NO1
30	SW0	W2	W3	W2.3	W2	NW1
31	O0.1	O1	NW1	NW1.2	NW1	NW0.1

Windrichtung und Stärke.

Morgens. Abends.

T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h
1	NO	OO.1	OO.1	NOO.1	NO1	NOO.1
2	OO	Stille	Stille	OO.1	OO	W2
3	SWO.1	Stille	NW1	N4	NW1	W1
4	W2	W1	W1	WO.1	NWO.1	Stille
5	O2	O2	O2.3	O1.2	O1	NO1
6	W1.2	W2	W2.3	W2	W2	WO.1
7	Stille	NOO.1	N1	NO.1	Stille	Stille
8	SWO.1	SW1.2	SW1	NW2.3	W3	W3
9	W4	W4	W4	W4	W3	W3
10	W3.4	W3	W3	NW3	NW3	NW1
11	Stille	SWO.1	NWO	NWO.1	Stille	Stille
12	Stille	SO1	SOO.1	NO1	O1	O1
13	SW1	W1.2	W1	NWO.1	NWO.1	WO.1
14	NO.1	NO1	NO1	NO.1	NO	NOO.1
15	SW2	SWO.1	W1	NW1	WO.1	WO
16	Stille	NO1.2	NO2.3	O3	O3	NOO.1
17	SW1	W2	NW3	NW3	NW3.4	W1
18	O2	NO2	NO3	NO2.3	O2	O1.2
19	OO	OO	NO	NWO.1	NO.1	NWO
20	N1.2	NW2	NW2	N3	N2.3	NW1
21	W1.2	WO.1	W1	Stille	Stille	O1
22	NO.1	NOO.1	NO.1	NO.1	NOO.1	NO.1
23	WO.1	Stille	W1.2	W2	W2	NW1.2
24	W1.2	W1	WO.1	W3	W2	W1
25	W2	W2.3	W2.3	W3.4	W3.4	W3.4
26	W1.2	W1	W1.2	NW1	NW1	W1
27	W1	W2	W2	W2.3	N1.2	NW1
28	WO	NO1	Stille	NO2	NO2.3	O2
29	SW1	SW1	W1.2	W2.3	W2.3	W1
30	SW1	W1.2	NW2.3	NW2.3	N2	NO.1
31	W1.2	W2	W1.2	W2	W1.2	Stille

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	O1	O1	O1.2	O1	O1.2	O1
2	Stille	NO	NW0.1	Stille	NO0.1	NO0
3	SW2	W1.2	NW2.3	W3	NW3	SW0
4	W2.3	W3	W4	W4	W4	W3
5	W3.4	W3.4	W3.4	W3.4	NW1.2	W0.1
6	SW0	S0.1	S0	Stille	NO1	O0.1
7	W3.4	W3	W3.4	W3.4	NW3	NW2.3
8	W2	W3	W3.4	W3	NW1	NW1
9	SW0	SO0.1	NO1	NO0.1	NO0.1	NO0.1
10	SO0.1	O0	NW0.1	NW1.2	W0	S0.1
11	O0	NW1	NW1	W3	W3.4	W2
12	SW1.2	W2	W2	W3	W1	O0
13	Stille	NO1.2	O2	O2	O2.3	O0.1
14	W0.1	W1	W1.2	Stille	NO	Stille
15	W2	W2	W1	SW2	SW2.3	W3.4
16	W2.3	W3	W3	W2.3	W3	W2.3
17	W3	W3	W3	W3	W2.3	W3
18	W2	W2.3	W3	W3	W1	W1
19	W1	NW1.2	W1	NW1	NW1	NW0
20	SW1	SW0.1	W0.1	W1	W2.3	W0.1
21	W2	W2	W1	W0.1	W0.1	O0.1
22	W1	W1	W1.2	W1.2	W1	W1.2
23	W2.3	W3	W3	W2	SW1	SW1
24	SW2	SW2	SW4	W4	NW2	NW0.1
25	S1	SW1	SW0	NO	Stille	W1
26	W0.1	W0.1	W0.1	W0.1	W0.1	Stille
27	N1	NO	N1.2	NO1.2	NO1	NO1.2
28	WO	Stille	Stille	O0.1	O1.2	O2
29	Stille	NW0.1	Stille	NO0.1	NO1	N1
30	O0	O0.1	O1	O0.1	NO2	NO1

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	NO0.1	NO0.1	O0.1	Stille	Stille	Stille
2	Stille	Stille	SW0	Stille	O0	O0
3	W1	NW1	N1	NO1	NO1	NO0.1
4	NO2	O1.2	SO2.3	NO3.4	NO3.4	NO2
5	O1	O0.1	O0	O0	O0	O0
6	W2	W1.2	W0.1	NW0.1	Stille	O0
7	SW0.1	Stille	NO1	NO1	NO1	NO1
8	O0	Stille	O1	NO2	NO2	SO1.2
9	W0.1	W1	W0	Stille	Stille	O0.1
10	SW0	SO.1	Stille	O0.1	NO1	O0.1
11	SO.1	Stille	Stille	O0.1	NO0.1	O0.1
12	W2	W1.2	W1.2	W1.2	W1	W1
13	O1	O1	O2.3	O2.3	O2	NO1
14	Stille	NO1	NO2	O2	O1	O1.2
15	O0.1	O0.1	O1	O1	O2	O1
16	SW0.1	SW0.1	W2	N1	O0.1	NO0.1
17	O0	Stille	O1	O2	O2	O2
18	O0.1	O1	O3	O2.3	NO2	O1
19	O0	SO2.3	NO1.2	O2	O1.2	O0
20	SO	O0.1	O0.1	O0.1	O1	SO0.1
21	Stille	Stille	O1.2	O2	O1.2	O1
22	SO0	O0.1	NO1.2	NO1.2	NO1.2	NO0.1
23	Stille	NO.1	Stille	NO	NW0.1	NO
24	O1	O0	NO1.2	NO0.1	O0.1	Stille
25	O0	O0.1	O1	Stille	Stille	W0.1
26	Stille	Stille	NO.1	Stille	Stille	Stille
27	SW0	W0.1	W0	Stille	O1	O1
28	NW2	NW1	Stille	NO0.1	NO0.1	NO1
29	O1	O1.2	O2	O2	O1	Stille
30	SO0	Stille	O0.1	O0	NO1	NO.1
31	W2	W1.2	W1.2	W1	W2.3	W2

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W1	W1	W0.1	W1.2	Stille	W2
2	W0.1	W0.1	W1	Stille	S1	Stille
3	W2	W2.3	W2.3	W2	W2	W2
4	W1	W0.1	W0.1	NW1	NW0.1	W1
5	SW0.1	W2	S1	O0.1	SO1.2	SO1.2
6	W1.2	W1.2	W2	W1.2	W1	O1
7	W1.2	W3	W3	W1	NW1	Stille
8	S1.2	S1.2	SW0	SW2	SO0.1	S1
9	W0.1	W0.1	W0.1	W1	W2.3	W3.4
10	SO1	SO1	SO1.2	SO1.2	SO1	S1.2
11	SW1	W3	W3	W2.3	W1	SW1
12	Stille	Stille	Stille	SO2.3	O0.1	O0
13	W2	W2	W2	O0	O1	O0.1
14	W2.3	W2.3	W2	W2.3	W1	W0.1
15	W3	W4	W4	W4	W4	W4
16	SO1	O1	W2	W2	SO0.1	O1
17	SW1	NW2	W1.2	W1.2	W2.3	SW3
18	W0.1	W0.1	NW0.1	N0.1	N0.1	N0
19	N0.1	Stille	Stille	N0.1	O1.2	O0.1
20	SO0.1	SW0.1	SW1	NW0	Stille	Stille
21	SW0.1	S0.1	W1.2	W1	S0.1	S0.1
22	SW2	SW3	W2.3	NW2	SW1	W2.3
23	W3.4	W4	W4	W2	W2	Stille
24	W2	W2.3	W1	W1	O0.1	O0
25	Stille	Stille	NW0	NW0,1	NO1	NO0
26	SW0.1	S1	Stille	SO0	W1	SW1
27	W1	W1	SW0.1	W1	W0.1	W1
28	W2	W1.2	Stille	W0.1	W1	W2.3
29	SW0.1	SO0	SO0.1	SO0	SO1	S1
30	SW1.2	SW1	W2.3	W0.1	Stille	SW0

Windrichtung und Stärke.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	W2	SW2.3	W2.3	W2.3	W3.4	W0.1
2	W2	W1	W1	S1	Stille	O0
3	SO0	SO0	Stille	NO.1	N1	O1
4	Stille	Stille	NO0.1	NO1	NO0.1	NO.1
5	O1	O1.2	O1.2	O2	O1.2	O1.2
6	O0.1	O0	Stille	SW0.1	W0.1	Stille
7	S1.2	Stille	Stille	Stille	SW3	W4
8	SW2	W1	W3.4	W3	W3	W2
9	O1	O1	O2	O1	O2	Stille
10	O1	O1	NO0.1	O0.1	O1	O0.1
11	Stille	O0	NO0.1	NO0.1	NO0.1	Stille
12	Stille	O0	O0	O0	Stille	O1.2
13	SO0	SO0	N1	NO1	NO0.1	NO.1
14	Stille	Stille	SO0	NO0	NO	NO.1
15	W3	W4	W4	W3.4	W4	NW4
16	W2	W2	W2.3	W2	W2	W1.2
17	W1	W1.2	W1	W1.2	W1	W3
18	W2	W2.3	W3.4	W3	W3	W3
19	O1	O0	O0	O0	Stille	NO2
20	NO2.3	O1.2	O2.3	NO3	O1.2	O2
21	O0.1	SO2	O2	NO2	O1.2	O1
22	SW0	Stille	NO0.1	NO0	NO.1	NO.1
23	Stille	N1	Stille	Stille	O0	Stille
24	O1	NO1.2	NO1.2	NO1.2	O1	NO1
25	O1	O1.2	O3.4	O2.3	O2	O2
26	Stille	Stille	O0.1	O1	O0.1	O0.1
27	Stille	Stille	O0.1	NO2	NO1.2	N2.3
28	O2	O2	O2	O2	O1.2	O1.2
29	W0	W0.1	W0.1	Stille	W0.1	W0.1
30	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1	O0.1
31	SO0	SO0	SO0.1	SO0.1	Stille	Stille

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4	4	4	4
2	2	0	0	0	0	0
3	4	4	4	0–1	0–1	1
4	4W	4W	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	3–4	3–4SW	3–4SW	2
8	4	4	4	4	1S	1–2
9	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4
12	4	4	2–3W	4W	4	4
13	4	4	4	3O	4	4
14	4	4	1–2	0	0	4
15	4	4	4	4	4	4
16	1	0	0–1	1	1	0–1
17	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	3–4O	3–4
19	4	4	3	1	3	3
20	4W	4	4	4	4	4
21	4	2	4NO	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	3–4	0–1	0–1	1–2
25	1	2	2	2–3O	2–3	2–3
26	4W	4	4W	3W	4W	3–4
27	4NW	4NW	4NW	4NW	4NW	4NW
28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4O	3O	4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	2	1–2	1–2	3	2	2
2	4W	4	4	4	4W	4
3	3W	4	4W	3–4	3NW	3
4	3	0–1	0	0	0	0–1
5	1	1	0–1	2–3	3	2–3
6	0	0–1	0	0	0	0
7	1	1	1–2	0–1	1	0–1
8	3	1SW	1	0–1	0	4
9	4	4NO	4	3–4O	3–4O	4
10	4W	4W	4W	4W	4W	4W
11	4W	4	4	4	4	4
12	4W	0–1	0–1	0–1	0	0
13	3–4W	3–4W	1W	3–4W	4	4W
14	4W	4	4W	4W	1	1
15	2	3	3–4	4	4	4
16	4W	4	4	4	3–4	4
17	4W	4W	3O	3N	3–4O	3–4O
18	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4O	2	3	2
20	4	3	3–4	3–4	4	4
21	3SW	3SW	4	4	4	3–4
22	4	4	3–4	3–4	3–4	3–4
23	3	2–3	2–3	4	4	4
24	4W	4	4	4W	4W	4W
25	4	4	4	4O	4O	4O
26	4	4SO	3SO	3	3	2
27	4W	4W	4	4	4	4SW
28	4SW	3–4W	1–2	4	4	4

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4NW	4NW	4W	4W	4W	3W
2	4	4W	4W	3W	4W	3W
3	4W	4	4W	4	4	4
4	4W	4W	4W	4W	4	4
5	4W	4W	3–4W	4W	4W	4W
6	4	4	4	4	4W	4
7	4	4W	4W	4W	4NW	4NW
8	4W	3W	4W	4W	4W	4W
9	3W	4W	2–3W	2W	3–4W	2W
10	3W	3	4	4W	4W	4W
11	4W	2W	3W	4W	4W	4W
12	4W	4W	4W	4W	4W	4W
13	4	4	4	4	4	3–4
14	3NW	3NW	4	4	4	4NW
15	4W	4W	4W	2–3W	2–3W	3
16	4	4	4	3W	1–2W	0
17	4W	4	4W	4W	4W	0–1
18	4	4	4SW	4W	4	4
19	2W	4	4	4	4W	4
20	4W	4W	4W	3–4W	4W	4W
21	4	4W	4	4W	4W	4W
22	4	3W	4W	4W	4W	4W
23	2W	2W	2W	2W	1	2
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0–1	1–2	2–3	3–4	3–4
26	4	4	4	4	4	4
27	4SO	3–4S	2S	2S	3SW	4SW
28	3S	3	4	3	3–4	3
29	3S	2	1–2	3W	3–4	3S
30	1–2	1	3–4	4	1–2	3
31	4W	4W	4W	40	3–40	3–40

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4	4W	4	4
2	0	0	0	0	0-1	0
3	0	1	3-4	4W	4W	3-4
4	4W	0-1	3-4W	3-4W	4	4
5	4W	4W	4W	4W	4W	4
6	4W	4W	4W	3NW	2W	1-2NW
7	4W	4W	3-4W	3-4W	3W	2-3
8	4W	4	4	4	4	4
9	4O	3O	4O	4O	4O	4O
10	1-2O	2O	2O	2-3O	3O	3-4O
11	1	2	2	1-2	2-3	2
12	0-1	1	1	0-1	1-2S	2-3S
13	0-1	0	1O	1-2O	2O	0
14	0	0	2	3-4	3-4W	3-4NW
15	3N	4O	2O	2-3O	2O	0
16	0	0-1	1O	0-1	1	1-2O
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0-1W	1-2W	2W	3-4	2-3W
20	3O	4O	4O	3O	0-1	0
21	0	0	0	0	0-1W	1
22	4W	4	3	4W	3-4	4
23	4NO	4NO	4O	4O	4NO	4N
24	4W	4	3W	4W	2-3W	3-4W
25	4W	4W	4W	4W	4W	4W
26	4W	4W	4W	4W	4W	4W
27	4	4	4	4W	4	4W
28	4	4	4	4W	4W	3-4W
29	4W	4W	4W	4W	4W	2
30	0	3W	3-4W	3-4W	3W	3-4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4NW	3W	1W	3–4W	4	4
2	4	4W	4W	4W	4W	4W
3	4	4W	4W	4W	4W	4W
4	4W	4W	4NW	4W	4	4
5	4W	3–4W	3S	4O	4O	4O
6	4	4	4	4	4	4
7	4W	4W	4W	4W	4W	3W
8	4W	4W	3W	4W	4W	4
9	0–1	3	2W	4W	2–3W	1
10	2–3	1–2	1	2SW	4	4
11	2	2	3–4	3–4	3–4	3–4
12	0–1W	2	2	3	2–3	4
13	0–1	0–1	1–2W	3	3	3
14	4NW	4NW	4NW	4W	4W	4
15	4	4	4NW	4NW	4N	4N
16	4	4	4	4W	2–3W	4W
17	4W	4W	4W	4	4W	4NW
18	4W	4NW	4NW	4N	4N	4N
19	1–2W	3W	4W	4W	3–4W	3–4NW
20	4W	4W	4W	4W	4W	4W
21	4W	4W	4W	4W	4W	4W
22	4W	4W	4W	4NW	4NW	4NW
23	4	2NW	2–3SW	2W	1	0–1
24	3	2–3W	1–2	1	3–4W	4W
25	3W	4W	3–4W	3W	1–2W	3
26	1W	0–1	1W	1	0–1	0–1
27	0	0–1SO	0–1	0–1	0–1	0
28	3W	3	2–3	3–4	4	3–4
29	4W	4W	4W	3–4W	3–4W	3–4
30	4W	4W	3W	3W	2–3W	2
31	3–4W	3–4W	4W	3–4NW	3–4N	2–3

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4	3	4	4N	4
2	4W	4W	4W	4W	4W	4
3	4W	3–4W	4W	3–4W	3–4W	1–2W
4	0–1	2W	2W	2W	1–2NO	0–1
5	2	3	4	4	4	4W
6	4W	4W	4W	4W	4W	4W
7	4W	4W	3–4W	3–4W	3–3W	1–2
8	0–1	0–1	0–1	2–3SO	0–1	3W
9	0	0	1W	3	4	1–2W
10	4W	4W	4	4W	4W	4W
11	4W	4W	4W	4	3–4NW	3–4NW
12	4	4	4N	4N	4N	4
13	4	2–3O	3O	2O	2O	3
14	0	0–1O	1O	2O	3–4	3–4
15	0	0	0–1O	0–1	1	1–2W
16	1–2NW	4	4	4	4	4
17	3–4W	4W	3–4W	3–4W	4	4W
18	0	1SW	2SW	1–2SW	1	0–1
19	0	0	0–1	0–1	1	1
20	0	0	1	1–2W	2W	2–3
21	0–1	0–1	0–1	1–2	0	0–1
22	0	0	0	1W	1	1
23	0	0	0–1O	3W	3–4N	0–1
24	4W	4W	4W	4W	4W	1–2W
25	0–1	2–3SW	4W	4W	3W	2W
26	1	1–2	1–2	2	3–4	4SW
27	4W	4W	4W	4W	4W	4
28	4W	4W	4W	4W	4W	4W
29	4W	4W	4W	4W	4W	4W
30	4W	4W	4W	3–4W	4W	4W

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4W	4W
2	1–2W	4W	4W	4W	4W	4W
3	4W	4W	4W	4W	3W	4W
4	2W	2–3W	2–3W	1–2W	0–1W	0–1
5	4W	1	1–2SW	2–3W	2W	2–3
6	4W	4	4W	4	4SW	4SW
7	4W	4W	4	4	4W	4W
8	4W	3W	3–4W	2–3W	1–2W	1
9	4SW	4W	4W	4SW	4	4
10	4W	3–4W	4NW	4W	4W	4W
11	0–1	2W	2W	1–2	1–2	1
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0–1	1–2	1–2	3S
14	1W	2–3W	2–3W	2W	3W	3W
15	0–1	1–2	1–2	1–2	1–2	2
16	4W	4W	4W	4W	4W	3W
17	2	4W	4W	4	4W	3W
18	2	3SO	3–4SO	3W	2W	2W
19	0–1	0–1W	1	0–1	0–1	0–1
20	0–1	1–2SW	1–2W	2–3W	1	3W
21	4SW	3–4SW	3–4SW	3SW	3SW	3W
22	3–4W	3NW	3–4W	2–3NW	2W	2W
23	0–1	1	1	2	3	2
24	4W	4W	4W	4W	4W	4
25	2	2W	2–3SW	1	0–1	0–1
26	0	0	0	2W	4	4W
27	0	3SW	4SW	4SW	4SW	4W
28	4SW	4W	4W	4W	4W	4W
29	1–2W	2W	1–2W	0–1SW	0–1	1
30	0	0	0	0	0	0
31	0–1W	1SW	0–1	1SW	1–2SW	4SW

Bewölkung und Windrichtung.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4O	2O	2-3SO	3O	2O
2	0-1	0-1	0-1	0-1	1	4
3	2-3SW	2-3SW	3-4S	4NW	4NW	4W
4	0	1-2W	1-2W	1W	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0-1	2SW	3	4	4
8	3-4W	2-3W	3W	3W	3-4W	4W
9	3-4W	3-4W	3W	4W	4W	4W
10	4W	4W	4W	3W	1-2W	1W
11	0-1W	1-2W	1-2W	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0-1
13	0	0	0-1	2-3W	3-4W	4
14	0	0	0-1	1	1	1-2W
15	0	0	0-1	1-2	2W	2W
16	0	0	0	0	0	0-1
17	1	1-2S	2-3W	1	3W	4W
18	4O	2-3O	3O	1-2O	0-1	0
19	0	0	0	0-1SW	0-1W	0
20	2-3O	4N	4N	4N	4NW	4NW
21	4W	3-4W	4W	4W	4NW	4
22	0-1	0-1	3	2-3NW	2-3W	1W
23	0	0-1W	1-2W	2W	1	1-2W
24	4W	4W	4W	4W	4W	4W
25	4W	4W	4W	3-4W	2-3W	4W
26	4W	4W	4	4NW	4NW	4
27	4NW	4NW	3-4W	3-4W	4NW	4NW
28	0	1	1	0-1	0	0
29	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0-1	3-4	2W	2W
31	4W	2W	3W	1W	0-1	0-1

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	2SW	1-2SW	2W	2-3W	1-2W	2W
4	0-1	3W	3-4W	4W	4W	4W
5	4W	4W	4W	4W	4W	3-4W
6	0	0	0-1	0-1	1	1
7	3SW	4W	4W	3W	3W	2-3W
8	1W	2-3W	2-3W	2-3W	3-4W	3-4W
9	3-4W	1-2W	2W	3-4W	4	4
10	4S	4SW	4SW	4NW	4W	4W
11	40	4NW	4NW	4W	4W	4W
12	0-1	3-4W	2W	3W	1-2W	0-1
13	0-1	10	20	1-20	10	0
14	0-1	1-2	3-4W	4W	4	4W
15	4W	4W	4W	4W	4NW	4W
16	3W	3W	3-4W	3-4W	2-3W	1-2W
17	4W	4W	4W	4NW	4W	4NW
18	4W	4W	4W	4W	4W	4W
19	2NW	1-2NW	4W	3-4	4W	2
20	0-1	0-1	1-2W	2-3W	4W	3-4SW
21	1-2	2	4W	4W	3-4	4
22	4W	4W	4W	4W	4W	4W
23	4W	4W	4W	4W	4W	4W
24	3-4SW	3-4SW	3-4SW	4W	4W	4W
25	4	4	4	4	4	W4
26	4W	4W	4W	4W	4	4SW
27	4N	4N	4N	4NO	4NO	4NO
28	4	4W	4	4	40	4
29	4W	2W	2W	0	0	0
30	4	4	4	30	2-30	1-2

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h.	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4	4	4	3–4O	0–1	1
2	2–3	2–3	4	3	4W	4W
3	0–1	1W	1–2W	1–2NO	0–1	0–1
4	4	3O	2–3 O	2O	0–1O	0
5	4	4	4	0–1	0	0
6	0	0	1–2W	1–2W	0–1	0
7	0–1	3–4W	1	2–3W	2	4O
8	4	2SO	1SO	1–2SO	1–2SO	1–2
9	2W	0–1	3W	3–4W	4	1
10	3	0–1	0–1	0	0	0
11	0	0–1	0–1	0–1	1–2W	2
12	4W	4W	4W	4	4	4W
13	0	4O	0–1O	0	0	0
14	0–1	4O	2O	2O	1–2O	0–1
15	4	4O	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0–1
17	2	0–1	0–1	0–1	1–2	1–2
18	3–4	0	0	0	0	0
19	3–4O	4O	4O	1–2O	0–1	0
20	4W	4W	4W	0–1	0	3–4SW
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	1–2	2	1–2	2–3N	1–2N	0–1
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	1O	0	0
26	4	4	4	4	4O	4
27	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4NO	2–3O	4
29	4	4	4	2	4	0–1
30	2–3	4	4	4	4	4
31	4W	4W	4W	4W	4W	4

Bewölkung und Windrichtung.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	4W	4W	4W	4W	4SW	4
2	4	4	4	4	4	4
3	1W	0	0–1	0–1	0–1	0–1
4	4	4	4W	4W	4W	4
5	0	0–1W	2–3	3NW	3–4NW	1–2
6	3–4W	1	4W	2–3	4W	3
7	4W	4W	4W	4SW	4W	4
8	4W	4W	4W	4W	4SW	4
9	4	4	4	4W	4W	4
10	0	0	0–1	4	4	4
11	3W	3W	2–3W	3W	2–3W	3W
12	4	4	4W	4W	4W	4
13	4W	3–4W	1	2	2–3	0–1
14	4SW	4	4	4	4	4
15	3–4SW	4W	2–3W	2–3W	4W	2
16	4W	4W	4W	4W	3W	3
17	4W	4W	4W	4NW	4NW	4
18	4	2–3	3NW	4	4	4
19	0–1	0	0	0	0	0–1
20	1	3	1–2	1–2	1	0
21	3W	2–3W	2–3W	0–1	0	0
22	3W	3–4W	3–4W	4W	4W	4
23	4W	4	4W	4W	4W	4
24	4W	3W	4W	4W	4W	3
25	4	4	3–4SW	2SW	3	1
26	2–3	3–4NW	4W	4W	4W	4
27	4	4	4	4	4W	4
28	4W	4W	4W	4W	4W	4
29	1–2	0–1	0–1	0–1N	0–1N	0–1
30	2–3	2N	2	2–3W	2–3	3

Bewölkung und Wolkenzug.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
1	3–4W	4W	4W	4W	4W	3
2	4W	4W	4W	2	3	0–1
3	4	4	4	4N	4N	1–2
4	4	4	4O	4O	4O	4
5	0–1	0	0	0–1	4	4
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4W	4W	4W	4W	4W	4W
9	0–1	1W	2–3	0–1	1	2–3
10	4	4	4	4	4	4
11	3–4	4	3	3	4	4
12	1	1	0–1	0	0	0
13	0–1	1	2	4	4	4
14	1	0–1	0–1	2	2–3N	3
15	4W	4W	4W	4W	4W	4
16	4W	4W	2W	4W	4W	4
17	4	4	4W	4	4W	4
18	4W	4NW	4NW	4NW	4W	4W
19	4O	4	4	4	4	4
20	4	4O	0–1	3O	3–4	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23	4	3	4	4	4	4
24	4	4	1O	0	0–1	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	1	0	0	0	0
27	1–2	0	0	0	0	0
28	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4

Druckfehler.

Pag. 211. Februar 1859; sollte heissen: Februar 1860.

Annalen

der

Königlichen Sternwarte

bei München,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. Lamont,

ordentl. Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der königlichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Ritter des königlichen Verdienst-Ordens vom heiligen Michael, des päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der königlich astronomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königlich Belgischen Academie der Wissenschaften in Brüssel, der königlichen Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, Correspondenten der königlichen Societät der Wissenschaften in Lüttich u. s. w.

XII. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXVII. Band.)



München.

Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (E. Lintner).

1860.

Vorrede.

Aus der *„Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instrumente und Apparate“*, sowie aus der Erklärung im VIII. Bande dieser Annalen S. 1 ist zu ersehen, dass die registrirenden Instrumente der hiesigen Anstalt blos Variationen anzeigen und der absolute Stand erst durch Vergleichung mit den unmittelbaren Ablesungen des Normalbarometers und zweier Quecksilberthermometer abgeleitet wird. Da die unmittelbaren Ablesungen des Normalbarometers für 1855—1859 in dem IX., X. und XI. Bande der Annalen bereits veröffentlicht sind, so war es unnöthig, sie hier abdrucken zu lassen, dagegen schien es zweckmässig, das arithmetische Mittel der Ablesungen der beiden Quecksilber-Thermometer beizufügen, da sie neben dem registrirenden Instrumente in einiger Entfernung vom Normalthermometer aufgestellt sind und Abweichungen vom Normalthermometer zeigen. Die Reduction der Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente ist ganz auf dieselbe Weise wie für die Jahre 1850—1854 durchgeführt worden.

Inhalt.

Stündlicher Gang und monatliche Mittel

der

Temperatur und des Luftdruckes

nach den

Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente

der

königlichen Sternwarte bei München

während der

Jahre 1855 bis 1859.

(Näheres über die Instrumente und Reductionsweise im VIII. Bande der Annalen S. 1.)

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,6	0,2	0,2	0,6	1,1	1,6	1,9	2,3	3,3	4,5	5,6	5,8
2	0,6	0,7	0,7	0,8	1,1	1,8	0,0	0,1	0,6	-0,7	-0,5	0,3
3	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2	-1,0	-1,1	-1,4	-0,4	-0,8	0,5	1,2
4	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,3	1,6	2,0	2,4
5	1,0	0,9	0,7	0,4	0,3	-0,2	-0,2	-0,3	0,2	* 0,8	2,2	2,4
6	-1,6	-1,6	-1,8	-1,5	-1,1	-0,7	-0,5	-0,5	-0,1	0,1	0,6	1,0
7	0,3	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	1,2	1,9	2,4	2,2
8	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	-0,9	-1,8	-2,0	-2,2	-1,9	-1,3	-0,8	-0,2
9	-2,3	-2,5	-2,8	-2,8	-2,8	-3,1	-3,5	-3,7	-3,7	-2,4	-1,8	-0,8
10	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,4	-1,2	-1,1	-1,1	-0,9	-0,8	-0,8	-0,7
11	-4,9	-4,9	-5,3	-5,2	-5,9	-5,8	-5,7	-5,9	-4,6	-2,9	-1,9	-1,8
12	-3,3	-3,4	-4,0	-4,3	-3,9	-3,8	-3,2	-2,8	-1,8	-1,4	-1,5	-1,3
13	-1,9	-1,9	-1,9	-1,8	-1,9	-1,9	-1,7	-1,8	-1,6	-1,5	-0,9	-0,9
14	-4,5	-4,6	-4,7	-4,8	-5,1	-5,2	-5,9	-6,4	-6,5	-4,2	-4,7	-3,9
15	-8,2	-8,4	-8,7	-8,9	-9,1	-9,3	-9,6	-10,8	-8,7	-8,2	-6,3	-5,4
16	-4,7	-5,4	-6,3	-8,4	-10,1	-10,0	-10,1	-10,8	-9,7	-8,8	-8,0	-8,8
17	-14,4	-13,5	-13,2	-14,2	-16,5	-16,6	-15,8	-14,1	-13,1	-13,2	-12,2	-11,5
18	-10,1	-10,2	-10,3	-10,1	-9,9	-9,9	-9,8	-9,8	-9,2	-8,7	-8,0	-7,6
19	-8,6	-8,8	-8,8	-9,6	-10,5	-9,7	-11,4	-11,7	-11,3	-10,5	-12,1	* -11,5
20	-9,3	-8,7	-8,2	-8,9	-9,9	-8,6	-8,7	-7,9	-6,5	-4,8	-1,3	-4,5
21	-7,7	-7,8	-7,5	-7,6	-7,6	-7,4	-7,2	-7,8	-7,7	-6,9	-6,9	-4,9
22	-9,9	-9,9	-9,1	-8,5	-8,9	-8,1	-8,7	-8,5	-7,3	-5,3	-5,6	-4,2
23	-6,1	-6,0	-6,0	-5,9	-5,8	-5,7	-5,6	-6,3	-5,9	-3,9	-4,3	-3,8
24	-7,5	-6,7	-5,0	-4,0	-4,7	-5,7	-6,3	-6,4	-6,4	-2,8	-0,7	2,2
25	-8,1	-8,0	-7,7	-6,0	-5,8	-4,7	-3,9	-6,0	-4,8	-3,1	-1,9	-2,2
26	-4,9	-5,0	-5,1	-5,3	-5,4	-5,6	-4,9	-4,7	-4,8	-3,7	* -3,0	-2,3
27	-7,0	-7,0	-7,3	-7,1	-6,9	-6,8	-7,2	-7,0	-7,6	-5,8	-5,6	-5,7
28	-12,1	-12,4	-12,6	-12,3	-12,7	-13,3	-14,2	-15,2	-13,5	-12,6	-11,6	-11,1
29	-14,6	-14,5	-15,4	-15,6	-15,4	-15,2	-14,6	-15,1	-12,8	-11,5	-10,3	-9,7
30	-12,8	-12,0	-11,5	-11,7	-11,2	-12,0	-11,7	-10,4	-9,2	-7,9	-7,5	-6,8
31	-7,1	-7,3	-7,6	-7,5	-7,5	-7,3	-7,5	-6,8	-5,7	-5,4	-4,2	-3,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,4	5,1	4,3	4,1	3,8	3,8	3,4	3,3	3,6	4,0	4,0	3,8
2	0,8	0,8	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,9	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,6
3	1,1	0,7	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,8	0,8	0,8	0,3	0,4
4	2,6	2,8	2,5	2,2	1,8	1,4	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
5	2,5	2,5	2,2	1,2	0,1	-0,8	-1,0	-1,7	-1,1	-1,0	-1,5	-1,6
6	1,1	1,0	0,9	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
7	2,4	2,4	1,8	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0
8	-0,4	-0,1	-0,4	-1,2	-1,5	-1,5	-1,8	-1,7	-1,8	-2,0	-2,2	-2,5
9	-0,7	-0,4	-0,6	-1,2	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	-1,3	-1,1	-1,0
10	0,2	-0,2	-0,4	-0,7	-1,8	-2,4	-2,7	-2,7	-3,3	-3,7	-4,0	-4,6
11	-0,9	-0,8	-0,9	-1,4	-1,8	-1,8	-3,0	-3,1	-3,7	-3,4	-3,1	-3,2
12	*-1,0	-1,2	-1,5	-1,9	-1,8	-1,7	-1,6	-1,7	-1,7	-1,6	-1,8	-1,9
13	-0,8	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,7	-1,8	-2,0	-2,1	-3,7	-4,4
14	-3,8	-3,5	-4,7	-5,4	-6,0	-6,6	-6,8	-7,0	-7,3	-7,5	-7,7	-8,0
15	-5,4	-4,3	-4,5	-5,2	-5,5	-5,2	-5,1	-4,8	-4,7	-4,7	-4,8	-4,6
16	-10,7	-10,8	-10,1	-10,8	-13,2	-13,1	-13,5	-13,6	-14,3	-15,4	-15,2	-14,7
17	-11,2	-10,8	-9,8	-9,8	-9,9	-9,7	-10,7	-10,4	-11,6	-11,5	-11,4	-10,5
18	-7,3	-7,8	-8,2	-8,7	-8,9	-9,0	-9,0	-9,1	-8,9	-9,5	-9,2	-8,7
19	-11,1	-10,4	-8,8	-9,5	-9,6	-9,5	-9,9	-9,9	-9,8	-9,7	-9,5	-9,5
20	-4,1	-3,9	-4,8	-4,9	-6,0	-6,2	-6,4	-7,1	-7,1	-7,0	-7,1	-7,0
21	-4,2	-4,5	-4,6	-5,0	-6,4	-9,4	-7,7	-10,9	-10,9	-10,8	-10,5	-9,9
22	-4,9	-4,7	-4,8	-5,9	-6,3	-6,5	-6,5	-6,4	-6,4	-6,3	-6,2	-6,1
23	-4,2	-3,9	-3,5	-3,9	-5,0	-6,4	-6,7	-6,3	-8,0	-7,9	-8,9	-7,3
24	-0,1	-1,4	-1,8	-3,6	-4,2	-5,8	-6,2	-5,3	-5,8	-6,6	-7,7	-7,5
25	-1,4	-1,8	-2,2	-3,0	-3,8	-3,9	-4,1	-4,1	-4,4	-4,6	-4,7	-4,8
26	-2,7	-3,1	-3,5	-4,3	-5,5	-6,4	-6,0	-6,5	-6,5	-6,7	-7,2	-7,3
27	-5,4	-5,4	-6,5	-7,9	-8,8	-9,9	-9,6	-10,3	-11,4	-12,9	-12,2	-11,6
28	-12,0	-11,2	-10,8	-10,9	-11,5	-11,9	-13,2	-13,5	-14,3	-14,7	-15,0	-15,3
29	-7,8	-7,5	-8,5	-9,0	-10,5	-10,6	-10,2	-11,5	-12,1	-12,2	-14,5	-12,7
30	-7,4	-7,0	-7,3	-7,6	-7,5	-7,5	-7,5	-7,2	-7,1	-7,1	-7,3	-7,2
31	-2,0	-2,0	-3,8	-4,3	-4,1	-4,4	-4,4	-4,7	-4,3	-3,7	-3,5	-3,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,6	-2,3	-1,6	-0,6	-0,2	-0,2	0,5	1,0	2,3	* 3,1	3,9	3,6
2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,8	-1,0	-1,1	0,3	0,2	0,3	0,1
3	-4,0	-4,0	-3,7	-4,0	-4,2	-4,8	-5,1	-5,8	-5,6	-3,1	-2,1	-2,3
4	-1,1	-2,3	-2,4	-1,8	-2,0	-3,1	-3,2	-3,3	-2,7	-1,5	0,0	0,1
5	-2,9	-3,0	-3,1	-3,0	-3,3	-2,1	-1,7	-1,6	-0,2	0,9	2,5	2,9
6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	2,7	5,0
7	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	1,2	2,5	3,3	4,0
8	0,0	-0,3	-1,1	-1,0	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-0,2	* 0,1	1,4	1,6
9	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2	-2,3	-2,5	-2,7	-3,0	-2,9	-2,4	-1,5	-2,3
10	-4,8	-5,1	-5,2	-4,9	-5,2	-5,3	-5,1	-5,2	-4,7	-4,7	-3,8	-3,9
11	-4,0	-4,0	-4,2	-4,2	-4,2	-4,7	-4,5	-4,1	-3,5	-2,5	-2,5	-1,9
12	-5,1	-4,5	-4,9	-5,1	-5,6	-4,9	-5,3	-4,9	-4,4	-3,7	-2,6	-1,8
13	-3,4	-3,3	-3,8	-5,0	-5,2	-4,3	-3,1	-2,0	1,4	2,9	3,7	3,4
14	-3,4	-3,5	-2,9	-2,5	-3,4	-4,0	-4,3	-4,4	-2,3	-2,2	-0,7	-0,6
15	0,1	-2,4	-3,3	-4,0	-3,9	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,6	* -4,2	-3,4
16	-5,8	-5,7	-5,6	-5,6	-5,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,7	-7,0	-6,9	-6,5
17	-7,6	-7,6	-8,1	-8,5	-7,6	-7,7	-8,4	-7,9	-7,0	-6,9	-5,8	-5,2
18	-7,3	-7,5	-7,4	-7,4	-7,4	-7,6	-7,8	-7,6	-6,1	-3,9	-4,5	-5,3
19	-8,6	-8,7	-9,0	-9,3	-9,5	-9,6	-9,6	-11,5	-12,6	-11,4	-10,2	-8,0
20	-9,8	-10,3	-10,5	-10,5	-10,6	-11,4	-11,7	-11,6	-10,0	-6,9	-5,4	-5,9
21	-6,7	-6,6	-5,9	-5,5	-5,3	-6,0	-4,6	-3,6	-0,5	-0,6	-1,1	-0,6
22	-3,1	-3,3	-3,7	-4,6	-4,6	-4,1	-4,3	-2,9	-0,3	* 1,3	1,5	1,1
23	-1,9	-2,0	-1,9	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-0,9	1,5	3,9	4,1	3,5
24	-2,7	-2,3	-1,9	-1,7	-1,5	-1,3	-0,9	-0,1	0,4	2,6	4,5	5,2
25	-4,9	-4,9	-5,5	-5,9	-6,9	-7,6	-7,0	-7,2	-4,7	-0,8	5,4	5,3
26	2,1	2,2	2,4	3,0	3,0	2,0	2,3	3,2	3,9	5,8	6,9	7,6
27	3,1	2,9	2,6	2,8	3,0	2,3	3,1	3,0	4,2	6,4	6,9	6,9
28	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	3,2	2,8	3,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,8	4,4	3,6	2,9	2,0	1,9	1,8	1,9	1,4	0,9	0,9	0,0
2	-0,5	1,6	-1,8	-2,1	-2,1	-1,0	-1,9	-2,0	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
3	-0,7	0,4	-0,8	-1,6	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1	-1,7	-1,4	-1,4	-1,1
4	-0,3	-0,9	0,4	-0,9	-2,0	-2,3	-2,1	-2,1	-2,1	-2,4	-2,4	-2,7
5	2,0	2,3	1,4	0,9	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
6	3,4	3,4	1,2	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
7	3,2	3,5	2,3	1,5	0,9	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
8	0,6	1,0	0,6	0,0	0,1	-0,2	-0,6	-0,8	-1,1	-1,3	-1,5	-1,7
9	-2,3	-2,4	-2,8	-3,5	-4,3	-4,6	-4,6	-4,5	-4,4	-4,0	-4,2	-4,6
10	-2,4	-2,6	-2,5	-3,0	-3,8	-4,2	-4,3	-4,3	-4,2	-4,3	-4,2	-3,9
11	-2,0	-0,8	-2,7	-2,5	-2,9	-3,3	-3,4	-3,7	-3,5	-4,3	-4,5	-4,3
12	-0,9	-1,2	-1,3	-2,9	-3,4	-4,0	-4,2	-4,0	-4,2	-3,9	-3,9	-3,5
13	2,9	3,1	2,0	2,1	0,6	-0,4	-1,5	-1,4	-1,5	-0,8	-2,2	-3,1
14	-0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,8	-0,3	-0,3	-0,2	0,1	0,3	0,7	0,5
15	-3,1	-4,1	-5,1	-5,7	-5,9	-5,7	-5,5	-5,4	-5,5	-5,5	-5,7	-5,9
16	-5,9	-5,8	-6,4	-7,4	-8,9	-10,2	-9,8	-9,3	-9,7	-8,8	-8,6	-7,6
17	-5,1	-4,8	-5,5	-6,0	-6,4	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,7	-7,2
18	-4,2	-5,0	-5,5	-6,3	-7,3	-7,6	-7,6	-7,6	-7,8	-8,2	-8,5	-8,6
19	-7,5	-7,4	-7,5	-8,9	-11,7	-12,6	-13,3	-11,4	-11,8	-10,7	-9,4	-10,4
20	-6,1	-5,8	-5,2	-6,0	-6,1	-6,7	-6,6	-6,5	-6,6	-6,6	-6,7	-6,9
21	0,6	0,1	-0,6	-0,8	-1,6	-2,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,8	-2,8
22	3,9	3,0	2,8	1,1	0,7	-0,2	-0,9	-0,8	-0,3	0,0	-1,0	-1,9
23	4,0	2,9	1,4	0,6	-0,4	-1,7	-2,0	-2,1	-2,9	-2,7	-2,9	-2,9
24	5,2	5,2	2,1	1,8	1,3	-0,2	-0,9	-1,9	-2,5	-2,3	-3,2	-3,9
25	6,4	5,6	5,1	4,9	4,3	3,6	3,6	3,5	3,5	2,9	2,4	3,2
26	8,5	7,6	7,2	6,8	5,1	4,3	4,0	3,3	3,6	3,6	3,4	3,2
27	4,6	4,9	4,3	3,1	2,4	2,0	2,0	1,9	1,8	1,0	0,9	0,6
28	2,5	2,2	2,5	1,4	0,8	0,6	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,5	7,7
2	2,5	2,4	2,1	1,9	2,2	1,8	2,2	2,9	4,5	5,3	6,2	7,0
3	3,2	3,5	3,5	3,8	2,8	2,7	2,7	3,6	4,3	6,7	9,2	8,3
4	3,8	3,7	3,8	3,4	2,8	2,2	2,1	2,7	3,7	4,7	5,3	6,7
5	0,8	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,9	1,8	3,2	3,3	4,2
6	0,5	0,4	-0,9	-0,8	-0,7	-0,5	-0,2	0,4	1,0	2,8	2,7	2,5
7	0,6	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,0	1,9	3,3	4,0	3,5	4,6
8	-0,3	-0,3	-0,7	-1,6	-0,7	-0,2	0,0	0,7	1,3	2,0	1,9	1,8
9	-2,6	-3,6	-3,2	-3,4	-3,6	-4,1	-3,7	-2,7	-0,8	-0,2	0,4	1,0
10	-3,8	-3,8	-3,8	-4,0	-4,0	-4,0	-3,7	-3,4	-2,3	-1,1	-0,1	0,8
11	-4,8	-4,9	-4,7	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-3,3	-2,6	1,8	-1,4	-1,0
12	-6,8	-6,6	-5,8	-5,4	-5,2	-5,6	-5,3	-3,7	-1,2	1,1	2,6	3,1
13	0,9	1,2	0,5	0,1	-0,5	-1,1	-0,8	0,8	2,0	2,9	4,5	4,4
14	-1,0	-1,2	-0,9	-1,1	-1,3	-1,1	-0,8	-0,6	0,8	0,8	2,5	3,2
15	-0,9	-1,7	-1,8	-3,0	-1,8	-1,7	-1,2	0,4	2,8	2,4	2,2	3,1
16	-1,0	-1,0	-1,0	-3,0	-2,9	-3,4	-1,0	0,2	2,5	3,9	3,7	3,8
17	1,0	0,7	0,0	-0,3	-0,8	-1,0	-0,5	1,1	3,5	5,1	6,2	6,2
18	0,0	0,3	1,3	1,9	1,1	2,3	3,0	4,8	5,8	6,2	7,0	2,7
19	3,7	3,6	2,4	2,1	1,7	1,6	2,3	3,0	4,2	4,9	5,2	6,2
20	3,7	3,8	3,6	3,5	3,4	2,6	3,1	4,2	5,6	7,0	8,0	8,0
21	0,5	-0,1	-0,5	-0,6	-0,7	0,0	0,5	1,5	3,8	5,8	7,5	8,4
22	2,5	0,8	0,8	0,4	-0,1	0,3	1,5	3,4	6,0	* 7,0	7,7	9,8
23	2,3	1,0	0,9	0,9	0,0	0,3	1,9	5,2	6,4	7,4	9,0	9,8
24	3,3	3,2	3,1	3,1	3,2	2,2	3,0	5,0	6,2	7,7	9,5	9,2
25	5,4	4,6	3,8	3,8	4,4	5,0	4,8	6,5	9,1	10,1	9,7	10,7
26	4,4	3,0	3,0	2,7	2,7	3,0	4,1	5,7	7,5	8,7	8,5	8,1
27	1,8	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6	2,2	3,0	3,3	3,4	3,9	4,0
28	2,7	2,1	2,0	2,0	1,8	1,6	1,2	1,7	1,7	1,6	1,1	1,2
29	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-0,7	* 0,0	0,9	1,9
30	-1,4	-1,8	-1,7	-2,1	-2,4	-2,6	-2,3	-1,1	0,1	0,6	0,0	1,0
31	-2,4	-2,7	-2,5	-3,0	-3,0	-3,2	-1,9	-1,0	0,6	1,0	1,0	2,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,3	6,3	6,2	5,4	4,2	3,1	2,5	2,4	2,8	3,1	3,2	2,9
2	7,6	7,6	8,2	6,2	5,3	3,8	3,8	3,8	3,2	2,8	2,8	2,8
3	9,3	8,5	9,8	7,9	6,1	4,8	3,9	3,8	4,0	3,9	3,8	3,8
4	6,0	5,4	4,7	4,5	3,8	2,9	2,6	2,2	1,8	1,1	1,0	1,0
5	4,2	4,0	3,6	3,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	0,7
6	3,0	3,3	3,5	2,9	1,2	0,1	−0,1	0,2	0,0	0,0	0,4	0,4
7	6,4	4,9	5,7	4,0	3,7	2,3	1,2	1,2	0,5	0,7	0,5	0,4
8	2,9	2,1	0,9	1,2	1,0	−0,3	−1,0	−1,9	−1,8	−1,8	−2,3	−2,6
9	−0,2	0,4	−0,6	−1,0	−1,6	−2,7	−2,7	−2,9	−3,0	−3,0	−3,1	−4,1
10	0,9	0,5	−0,5	−0,3	−3,0	−3,4	−3,6	−3,1	−3,6	−3,7	−4,9	−5,4
11	0,1	−0,7	0,1	−1,2	−2,1	−4,0	−3,8	−3,8	−4,6	−5,1	−5,8	−6,6
12	4,0	4,0	4,5	0,8	−0,2	−0,4	−0,8	−0,1	0,5	0,9	1,3	0,9
13	3,3	2,8	1,2	0,4	0,1	−0,5	−0,7	−0,8	−0,7	−0,8	−0,8	−1,0
14	2,8	2,7	2,9	1,5	0,8	0,2	0,0	−0,1	−0,3	−0,3	−0,7	−0,7
15	2,7	3,9	3,4	3,6	2,1	−0,1	−0,6	−0,8	−0,7	−0,6	−0,9	−0,6
16	2,5	2,5	3,0	3,1	3,4	3,1	2,2	2,0	1,3	1,6	1,0	1,4
17	6,0	6,4	6,7	6,9	5,0	3,8	3,0	2,0	1,0	1,0	0,1	0,0
18	3,0	4,3	4,9	4,6	4,1	3,0	2,2	2,1	2,1	2,2	2,7	3,3
19	6,4	6,9	6,8	6,8	6,3	4,8	4,3	3,8	3,5	3,4	3,0	3,6
20	8,6	8,9	9,0	8,6	7,7	5,9	4,5	3,5	2,5	1,5	1,5	1,0
21	9,2	10,0	10,8	10,1	8,3	6,6	5,4	4,9	4,1	3,5	2,8	2,2
22	10,9	10,1	10,1	11,0	8,5	8,6	7,9	4,3	4,1	4,4	4,1	3,4
23	9,6	9,0	8,0	6,9	5,7	5,0	3,9	4,0	4,2	3,9	3,3	3,1
24	11,0	9,9	9,7	10,5	8,8	7,3	6,0	5,8	5,6	5,5	6,1	5,9
25	11,1	12,3	12,1	12,5	11,8	9,4	7,9	6,3	5,5	6,4	5,6	4,7
26	7,6	9,3	8,7	5,6	4,5	3,5	3,4	1,9	2,2	2,2	2,1	1,4
27	4,6	4,5	4,6	4,1	4,6	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3	3,0
28	1,1	1,1	1,5	1,0	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	−0,4	−0,6	−0,6
29	1,9	2,9	2,9	1,8	0,8	0,0	−0,4	−1,0	−1,1	−1,1	−1,2	−1,3
30	1,5	1,4	0,9	1,2	0,7	0,1	−0,5	−0,9	−1,4	−1,8	−2,1	−2,2
31	2,0	2,5	2,1	1,9	1,9	1,2	0,6	0,1	−0,4	−0,1	−0,1	−0,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,1	-0,7	-1,0	-1,5	-1,5	-1,2	-0,3	0,0	2,1	4,0	4,8	4,7
2	1,2	1,0	1,1	0,6	0,8	0,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,9	4,2
3	2,5	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0	2,2	2,7	4,1	4,7	4,3	4,4
4	2,5	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	2,5	3,8	3,8	6,0	5,6
5	1,1	0,3	0,5	0,6	0,0	0,1	0,6	1,9	* 3,4	3,5	5,0	6,6
6	3,6	3,6	3,4	3,1	3,1	3,1	3,5	4,0	5,8	6,0	8,0	8,0
7	2,8	1,4	1,9	1,7	2,0	2,4	4,0	6,0	6,5	7,5	9,3	9,5
8	5,0	4,9	4,6	4,6	4,5	4,4	5,0	6,0	7,0	8,0	5,9	4,7
9	2,0	1,8	1,6	1,2	0,7	1,0	1,2	2,2	1,5	0,3	4,1	3,3
10	2,8	3,0	3,2	3,3	3,5	3,9	4,7	5,6	5,9	6,8	7,0	8,0
11	0,1	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6	1,1	1,5	2,4	1,5	3,6	2,2
12	1,7	1,5	1,7	1,9	1,9	1,0	2,3	3,3	* 3,6	3,6	4,2	3,6
13	4,3	3,8	4,0	4,1	4,2	4,5	5,5	6,5	7,6	9,6	9,2	11,0
14	2,8	2,2	2,3	1,7	1,5	2,3	4,0	7,7	10,3	11,7	13,6	14,0
15	6,3	5,4	6,0	6,1	5,0	5,0	6,9	8,8	11,2	12,6	11,9	14,0
16	8,1	8,0	7,8	7,6	7,3	7,7	10,1	10,7	11,5	11,8	13,0	14,9
17	4,8	5,1	4,5	3,4	3,1	4,0	6,4	8,7	9,8	11,4	12,4	13,8
18	5,2	4,2	3,7	3,0	3,1	3,6	6,0	8,0	8,6	10,7	11,4	12,2
19	4,5	3,3	3,2	2,1	2,4	2,7	4,7	6,8	9,0	—	* 9,3	10,2
20	2,5	2,2	1,1	1,7	1,4	3,6	6,4	9,1	11,9	13,4	14,6	15,6
21	6,8	6,1	5,3	5,1	4,7	4,3	3,8	4,1	3,8	4,0	5,2	6,1
22	1,0	0,9	0,4	0,2	-0,6	-0,6	0,0	1,7	2,5	4,7	6,0	4,6
23	-0,6	-1,0	-1,3	-1,3	-1,6	-0,9	0,2	0,8	1,6	1,5	2,9	3,8
24	-2,4	-2,4	-3,0	-2,7	-2,7	-0,4	1,2	2,7	3,8	3,7	4,8	4,4
25	2,0	1,8	1,4	0,9	0,6	0,3	0,8	1,5	2,2	2,6	3,5	3,0
26	-1,8	-2,0	-1,8	-1,4	-1,5	-1,2	1,3	3,9	2,6	3,3	3,1	3,7
27	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7	2,2	3,0	4,5	5,0	6,1	7,1	6,5
28	0,6	0,4	0,1	0,1	-0,9	-0,1	0,8	2,2	3,3	4,9	6,0	6,9
29	2,7	2,7	2,7	2,6	2,2	2,6	3,5	5,1	5,9	6,6	7,8	8,6
30	1,8	1,6	1,1	-0,3	0,2	1,5	3,6	5,5	7,1	7,8	8,3	9,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,8	5,3	5,2	6,4	7,4	5,8	4,6	2,9	2,7	2,3	1,9	1,5
2	4,5	4,4	4,7	4,8	4,0	3,6	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8
3	5,0	5,2	4,3	4,7	4,2	3,8	3,2	3,0	2,8	2,7	2,8	2,6
4	4,8	5,0	5,0	4,6	4,0	3,8	3,1	3,0	2,8	2,6	2,1	2,1
5	7,7	6,9	7,0	7,5	7,3	6,4	6,0	5,5	4,8	4,0	3,9	3,8
6	7,7	8,4	8,6	8,0	7,5	6,9	6,0	4,4	3,8	2,9	3,7	3,6
7	8,6	10,0	9,6	9,6	9,0	8,0	6,9	6,4	6,0	5,7	5,4	5,5
8	4,5	5,5	7,0	6,0	4,5	4,0	3,1	3,1	2,8	2,7	2,5	2,1
9	4,3	4,5	3,4	3,4	3,1	2,9	2,3	2,4	2,4	2,3	2,5	2,2
10	8,5	8,1	2,1	0,5	1,8	3,9	3,0	3,4	3,4	0,1	0,3	0,5
11	2,6	3,0	2,7	1,7	2,4	2,1	1,4	1,4	1,6	1,7	1,8	1,6
12	3,6	3,5	4,7	4,9	4,9	4,9	4,8	4,3	4,2	4,4	4,7	[illegible]
13	11,2	11,7	12,0	11,9	11,5	10,1	8,1	6,3	6,2	5,2	4,2	3,4
14	13,6	15,6	15,3	15,3	14,5	13,1	11,4	10,0	8,1	8,0	6,6	7,1
15	15,1	14,7	14,4	14,0	13,5	11,3	10,4	9,7	9,3	9,0	8,8	8,3
16	13,8	14,8	13,8	14,2	12,9	12,6	10,6	9,5	8,6	8,1	6,8	6,2
17	14,3	14,6	14,6	14,2	13,6	12,5	10,3	8,7	8,3	7,6	5,9	5,4
18	13,5	14,5	13,7	12,6	12,5	10,7	9,2	7,7	6,6	6,6	5,9	5,0
19	11,3	12,0	11,9	12,1	11,5	9,9	7,8	6,6	6,2	4,6	3,8	3,0
20	16,3	15,8	16,6	16,3	14,8	12,8	9,6	9,6	8,6	8,7	8,8	7,7
21	7,4	8,2	7,5	7,5	6,9	5,8	4,4	3,4	2,5	1,1	1,3	1,2
22	4,3	6,3	5,3	4,1	4,8	3,8	2,8	1,4	1,1	0,8	0,5	-0,1
23	4,8	3,9	3,2	3,4	2,8	1,8	0,3	-0,2	-1,0	-1,3	-1,2	-2,8
24	4,1	2,8	2,8	2,4	1,5	1,1	1,3	1,4	1,7	1,7	2,5	2,5
25	3,3	4,3	3,3	2,3	2,3	2,3	1,4	0,3	0,4	0,0	-0,8	-1,4
26	6,0	6,0	6,2	4,4	4,0	3,0	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
27	6,1	6,2	6,8	6,0	6,8	5,4	4,5	4,4	4,1	2,6	1,4	0,9
28	7,6	7,4	8,0	6,6	5,7	5,1	4,7	4,2	4,0	3,7	3,7	3,2
29	9,0	8,8	8,3	8,1	8,3	7,5	6,7	6,1	5,7	5,1	4,6	4,1
30	9,3	9,3	9,1	9,8	8,2	7,9	6,2	4,3	4,2	4,7	4,2	3,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,3	1,5	1,3	1,3	1,9	2,6	4,1	5,3	6,9	8,4	9,1	10,3
2	3,4	2,0	3,2	2,1	2,0	2,3	4,7	6,5	7,9	9,5	10,4	11,3
3	2,6	2,1	1,4	1,2	1,2	2,6	6,9	8,4	10,3	11,8	12,6	13,4
4	4,4	3,3	3,3	2,7	2,7	4,9	7,5	10,4	12,3	13,3	13,8	14,4
5	7,5	6,8	6,2	6,1	5,8	7,9	8,2	7,3	10,1	12,7	14,3	15,5
6	8,4	8,0	7,2	6,8	6,6	5,7	6,0	6,1	5,7	5,8	5,8	5,6
7	4,8	4,8	4,2	3,6	3,1	4,9	5,9	7,0	7,7	9,0	8,5	9,4
8	5,7	5,7	5,7	5,6	5,5	6,5	7,6	8,8	9,3	10,4	11,8	12,3
9	2,8	2,9	2,2	2,2	2,4	2,6	2,9	4,1	4,3	5,6	6,6	6,7
10	0,7	−0,4	−0,7	−1,2	−0,8	−0,6	3,4	5,7	7,2	8,3	9,9	10,4
11	6,5	5,9	5,7	5,7	5,8	6,1	8,5	10,6	11,1	11,5	10,7	9,1
12	4,7	4,8	4,7	4,6	4,7	5,7	8,3	8,3	8,6	8,0	7,4	8,5
13	4,6	3,8	3,5	3,3	3,3	3,5	4,4	5,7	6,3	6,8	8,2	7,6
14	3,2	2,9	1,5	2,2	2,6	3,3	5,2	5,4	5,9	7,6	8,8	9,3
15	3,6	3,5	3,0	2,6	1,7	4,1	5,4	6,9	7,7	9,8	9,0	11,2
16	4,4	4,5	4,5	4,1	3,0	5,3	8,2	9,5	10,9	8,8	10,2	12,3
17	3,8	4,1	4,3	4,5	4,6	5,1	5,7	7,7	8,1	9,9	11,1	10,5
18	4,9	4,8	4,2	4,1	4,0	4,6	5,8	7,1	7,8	8,3	8,2	9,8
19	5,3	5,2	4,9	4,8	4,8	4,8	5,8	6,6	8,4	7,5	9,8	8,0
20	4,5	4,5	4,4	4,1	4,4	5,5	7,2	9,5	9,2	11,5	12,3	12,6
21	3,2	2,1	1,5	1,5	1,9	4,8	7,5	9,8	11,8	13,6	14,9	15,4
22	7,1	6,2	7,3	5,7	6,3	7,1	9,7	11,1	13,3	15,0	16,3	16,9
23	6,0	5,8	5,5	6,1	7,0	8,2	9,2	12,5	12,0	12,4	*12,1	12,8
24	5,0	4,6	3,3	3,1	4,1	6,4	8,5	10,7	11,8	12,7	13,9	14,3
25	7,3	5,9	5,4	5,1	5,9	8,7	12,3	11,9	14,9	14,8	15,7	16,5
26	7,4	6,9	6,2	5,2	6,0	8,4	10,0	12,4	14,4	15,8	16,7	16,4
27	7,8	7,5	6,6	6,8	7,4	9,7	11,0	12,9	14,1	15,7	16,0	16,5
28	9,6	10,7	11,3	11,1	10,9	10,4	10,1	10,2	10,3	10,4	12,5	12,4
29	8,2	8,2	8,1	7,9	7,7	8,4	11,8	12,6	10,7	13,2	13,5	14,0
30	8,2	7,7	7,5	7,7	7,6	9,3	11,4	12,0	13,0	13,5	*13,9	15,9
31	9,6	11,1	10,4	10,4	9,9	13,6	14,8	16,0	17,1	19,7	20,6	21,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,5	10,2	11,0	11,3	10,6	9,8	7,6	5,5	4,6	4,2	3,1	2,2
2	11,8	13,0	12,5	11,4	11,5	10,6	8,4	7,1	5,8	4,4	4,1	3,3
3	13,4	14,1	14,8	13,6	12,2	11,4	10,2	8,6	7,5	6,5	5,5	4,7
4	15,6	15,9	17,6	16,9	16,9	15,2	12,8	11,1	9,6	9,5	8,8	7,8
5	15,8	16,0	16,6	15,6	11,9	11,7	11,8	10,6	9,7	8,8	8,3	7,6
6	5,0	4,3	4,4	4,4	4,2	4,5	4,7	4,6	4,6	4,6	4,8	4,8
7	9,4	9,4	10,3	10,0	9,6	9,4	7,5	7,2	6,8	6,4	5,5	5,7
8	11,7	11,6	12,4	11,7	11,1	10,4	9,8	9,1	7,6	6,8	6,9	3,6
9	9,5	5,8	7,7	6,1	6,2	5,4	3,9	2,2	2,0	1,3	0,5	0,7
10	11,7	11,6	8,0	8,2	6,8	7,6	7,4	6,4	5,8	6,7	6,5	6,8
11	9,1	10,6	9,1	8,9	9,6	9,5	8,0	7,2	5,9	5,6	5,7	5,6
12	8,7	8,8	10,1	10,4	8,2	7,7	6,7	6,4	5,7	5,6	5,2	4,8
13	8,8	10,0	8,6	9,3	10,2	9,4	6,9	5,1	4,2	3,5	3,3	2,7
14	9,6	8,7	9,3	5,7	4,6	4,4	4,3	3,9	3,2	3,7	2,9	3,5
15	10,0	9,9	11,7	10,6	9,5	4,9	4,6	4,8	5,2	4,5	4,3	4,3
16	10,9	11,8	9,0	7,2	6,6	7,8	7,0	5,6	4,9	4,8	4,3	4,1
17	12,6	10,3	9,7	9,3	10,7	8,6	7,8	6,6	6,0	5,8	5,4	4,9
18	10,0	10,8	10,0	10,2	9,6	8,8	8,1	7,3	7,0	6,6	6,1	6,1
19	9,8	9,7	11,1	9,7	8,7	6,7	7,8	5,4	5,7	5,1	5,4	4,8
20	* 11,6	12,1	12,0	11,8	11,7	11,2	8,6	6,8	5,7	5,2	4,2	3,8
21	16,6	17,1	16,5	16,0	15,6	13,4	12,3	10,6	9,5	8,6	7,8	7,7
22	18,5	18,0	18,5	17,1	14,0	10,1	8,4	8,6	8,4	7,7	6,3	6,2
23	13,1	13,5	10,5	12,5	12,2	10,4	9,6	9,0	7,7	6,6	6,3	5,5
24	14,8	15,5	15,4	15,5	15,4	14,7	12,8	11,1	9,7	9,7	8,6	7,8
25	* 16,1	16,5	17,0	17,0	16,8	16,0	14,2	12,5	10,7	10,0	9,4	8,6
26	17,3	17,5	17,9	18,0	17,5	16,6	14,7	12,4	11,2	11,2	10,2	9,0
27	17,4	18,0	18,1	18,0	18,2	16,7	15,2	14,2	13,3	12,4	10,7	10,2
28	12,5	12,3	11,2	12,6	9,5	10,5	10,5	9,4	8,7	8,6	8,2	8,2
29	14,4	14,9	14,3	14,2	14,5	14,0	12,2	10,6	9,0	8,4	8,5	8,3
30	15,6	16,2	16,9	16,6	16,1	15,0	13,5	12,4	11,1	10,6	9,9	9,6
31	21,4	19,6	20,4	18,5	16,8	15,9	14,5	12,5	12,0	10,9	10,0	9,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,0	7,1	8,0	6,9	8,3	10,4	11,9	13,0	14,5	13,8	15,1	15,3
2	11,6	10,2	9,6	9,7	10,0	10,1	11,8	14,2	15,5	16,0	19,0	20,1
3	11,5	11,5	11,3	10,8	11,5	12,5	13,5	15,9	16,0	13,4	11,4	15,9
4	9,0	8,1	8,5	7,3	8,8	10,4	11,5	13,4	14,7	16,0	16,8	16,1
5	9,6	9,5	9,7	9,6	9,6	11,1	12,6	13,7	15,1	16,6	17,3	17,7
6	9,6	9,6	8,7	8,5	8,8	11,2	13,0	15,0	16,4	*17,8	18,6	19,6
7	11,2	10,5	10,4	9,6	10,4	12,6	15,8	16,1	17,5	18,2	19,4	20,1
8	12,1	11,5	10,8	10,5	11,7	13,5	16,7	19,2	19,1	19,8	19,5	21,0
9	14,0	14,0	14,0	14,2	14,6	14,6	14,5	13,5	12,7	13,4	14,7	16,4
10	12,1	11,8	12,1	11,3	12,0	12,2	14,1	16,1	16,8	17,1	18,8	18,3
11	10,5	9,7	9,4	8,7	9,5	11,5	13,2	15,1	16,2	17,2	18,4	18,7
12	12,3	11,6	11,7	12,4	13,5	14,4	16,1	16,6	17,6	19,5	20,5	19,7
13	11,3	10,1	9,2	10,0	11,0	13,5	16,3	18,3	19,6	20,3	*20,3	20,9
14	14,9	13,6	12,7	11,1	11,4	14,2	16,4	18,0	19,9	19,7	20,0	19,2
15	12,6	11,0	11,1	11,1	11,2	12,2	14,6	14,7	14,8	16,0	17,5	18,4
16	11,7	9,8	9,8	10,6	10,5	11,0	11,0	11,2	13,2	11,4	11,0	11,1
17	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	6,8	6,9	7,7	7,3	8,2	9,2
18	* 7,9	7,9	7,7	7,9	8,1	9,3	9,3	9,3	10,1	12,1	12,6	13,8
19	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	7,3	8,2	8,4	8,4	8,9	9,4	9,8
20	5,8	5,1	4,8	4,9	5,1	5,7	5,7	6,3	6,5	7,3	* 8,3	8,2
21	5,0	5,5	5,5	4,8	5,5	6,2	6,8	7,3	9,4	8,9	8,6	8,9
22	* 8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,9	9,7	10,1	11,2	12,4	13,6	14,7
23	9,2	8,7	8,6	8,6	8,9	9,6	11,0	10,4	10,6	11,2	10,8	11,6
24	8,3	8,1	7,9	7,3	7,4	7,9	7,8	8,0	8,7	8,8	7,8	7,5
25	5,4	5,4	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	5,2	7,0	7,4	7,6	8,5
26	6,2	6,0	6,2	6,5	6,6	8,1	9,4	11,1	13,6	12,0	11,6	13,7
27	9,5	9,1	8,7	8,7	8,8	9,1	9,9	10,1	11,9	11,7	*13,9	12,4
28	9,5	8,5	7,7	7,3	8,1	8,7	9,1	10,9	12,2	12,6	13,8	14,2
29	7,8	6,5	6,0	5,1	6,2	8,5	10,5	12,9	14,9	16,1	16,6	16,9
30	7,0	6,1	6,0	5,7	7,0	9,2	11,3	13,1	14,8	16,0	16,5	16,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,9	16,6	16,7	17,5	17,5	16,9	15,3	14,3	12,6	12,3	12,6	12,3
2	21,5	21,4	21,6	21,4	21,4	19,8	17,2	15,2	14,3	14,2	13,5	12,5
3	17,4	15,9	17,5	17,1	17,1	16,9	14,5	12,7	12,5	12,3	8,3	9,4
4	17,0	17,6	17,7	13,4	13,6	16,6	13,7	12,5	11,3	10,4	10,1	9,8
5	16,4	17,7	17,5	17,3	16,7	16,1	14,9	13,1	12,0	11,0	10,3	10,0
6	19,9	21,0	20,5	20,3	20,6	19,5	17,9	15,8	15,0	13,7	13,0	12,3
7	20,4	20,9	21,1	20,1	20,0	19,4	18,3	17,0	16,0	15,1	13,7	12,9
8	22,0	22,1	22,1	22,7	21,9	20,6	18,1	16,4	15,2	14,4	14,9	15,0
9	14,1	15,0	14,9	14,8	14,1	15,0	15,0	13,0	12,2	12,6	12,2	12,1
10	17,6	18,8	19,9	20,5	19,5	19,1	17,0	15,3	13,9	12,9	12,0	11,0
11	19,2	19,8	20,1	20,5	19,5	18,9	17,8	16,0	15,1	13,8	13,6	12,7
12	22,1	22,2	23,0	22,7	19,4	20,0	18,1	16,4	15,2	13,8	12,9	12,2
13	22,0	22,8	23,1	23,2	22,7	21,8	19,1	18,1	16,5	14,9	15,2	14,8
14	19,8	20,3	19,4	18,8	17,6	17,4	15,7	14,9	14,7	13,3	12,8	12,5
15	18,2	18,5	18,2	19,1	17,7	16,1	15,7	13,9	13,5	12,7	12,2	11,8
16	10,2	10,3	9,0	8,1	7,3	7,2	6,8	6,7	6,6	6,4	6,2	6,2
17	11,8	12,4	11,7	12,2	12,0	11,6	10,0	7,8	6,8	7,7	7,7	6,4
18	11,8	9,8	11,5	12,4	11,6	11,7	10,8	8,8	8,1	7,6	6,9	6,7
19	8,7	8,3	7,3	7,9	6,5	6,7	6,4	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8
20	7,5	8,5	7,8	7,5	7,1	6,7	6,8	6,6	6,6	6,0	6,0	6,0
21	9,0	8,8	8,9	8,4	8,2	8,0	7,7	7,3	7,1	7,1	7,1	7,0
22	12,0	13,9	14,1	14,3	14,1	13,3	12,3	10,5	9,6	9,5	9,4	9,4
23	12,6	12,0	11,9	11,3	10,8	9,2	9,4	9,3	9,2	8,9	8,6	8,5
24	7,5	6,8	6,5	5,6	5,2	6,5	6,0	5,8	5,6	6,0	5,6	5,5
25	8,7	10,0	9,5	8,8	8,7	8,4	8,0	7,2	7,0	6,9	6,9	6,7
26	12,0	13,3	12,9	12,3	12,6	11,5	10,9	10,4	10,0	9,6	9,5	9,5
27	13,9	15,0	15,1	14,2	14,8	14,8	13,0	11,7	11,5	10,7	10,6	10,4
28	14,5	15,6	15,3	15,7	15,8	15,3	13,8	11,8	10,4	10,4	9,1	8,2
29	* 15,6	16,1	16,4	16,6	16,5	16,2	14,5	12,3	11,1	10,1	9,5	8,1
30	17,3	18,0	18,5	19,0	18,4	18,2	16,4	14,7	13,5	11,7	10,6	9,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,0	7,9	7,1	7,8	9,1	11,0	13,4	15,5	16,7	18,3	19,8	20,1
2	11,9	11,4	10,7	9,8	10,6	12,8	14,9	16,1	17,1	18,6	19,2	19,3
3	11,9	11,2	11,1	11,5	12,3	13,0	13,9	15,4	16,5	16,9	16,4	16,2
4	12,0	11,3	11,8	11,9	12,0	12,6	13,5	14,1	16,3	16,5	* 18,0	18,4
5	9,9	9,3	9,9	9,8	10,1	11,0	13,1	11,7	14,2	14,8	15,7	16,2
6	8,9	9,2	9,0	8,6	9,5	11,4	13,5	13,8	13,9	16,1	16,3	17,3
7	11,2	11,2	10,9	10,3	11,2	11,4	12,1	11,9	13,6	13,6	14,7	15,9
8	8,8	7,8	7,2	6,0	7,3	9,7	12,1	13,7	13,9	14,7	15,3	16,3
9	8,3	8,4	7,5	6,9	7,4	10,4	13,3	15,6	16,0	17,8	18,1	19,1
10	10,7	9,9	9,8	9,8	10,8	12,7	14,8	17,2	19,1	20,3	21,2	21,8
11	14,6	13,6	13,2	11,7	11,9	11,4	11,1	10,8	12,6	12,7	* 14,4	14,7
12	10,4	10,8	10,3	10,2	10,8	12,4	13,6	13,4	15,0	16,4	16,2	16,5
13	11,8	11,4	11,0	10,5	10,8	11,3	12,7	14,4	13,9	15,7	15,4	18,3
14	9,7	9,3	8,6	8,4	8,5	11,1	13,3	14,9	16,6	17,2	18,3	19,3
15	* 12,3	11,4	11,3	11,3	12,5	15,4	15,0	15,2	18,5	20,3	20,9	20,0
16	13,1	12,6	12,5	12,5	12,8	13,5	15,2	16,7	17,6	18,7	19,5	19,8
17	9,9	9,5	8,9	6,5	9,3	10,3	11,5	12,7	14,6	14,8	15,0	14,9
18	7,3	7,0	6,5	6,0	7,1	9,0	9,5	10,2	11,7	12,5	* 13,3	13,2
19	9,4	9,3	9,8	9,6	9,6	10,4	12,7	14,4	16,0	16,3	18,2	18,2
20	12,0	12,4	11,5	11,4	11,8	13,0	13,5	12,3	12,3	13,0	15,0	10,6
21	7,5	7,4	8,0	7,4	7,4	8,9	8,2	10,7	11,9	12,4	13,2	13,3
22	9,9	10,0	9,6	9,5	9,8	10,0	10,5	11,3	11,6	12,4	10,8	13,3
23	9,8	9,5	9,4	9,4	9,5	9,6	9,8	10,6	13,2	13,6	14,6	15,0
24	8,0	7,6	6,6	6,4	7,1	9,4	11,6	14,0	15,1	16,4	17,0	17,4
25	11,5	11,7	11,6	11,5	11,3	12,4	14,9	16,6	19,7	18,7	* 19,6	18,6
26	10,3	10,0	10,0	9,7	9,6	10,3	11,3	11,6	10,2	11,5	12,0	11,8
27	9,0	9,3	9,2	9,3	9,5	10,1	12,2	13,3	14,3	15,1	16,1	15,6
28	10,1	10,1	10,1	10,0	10,0	10,8	12,7	13,5	14,5	15,4	16,0	16,7
29	7,6	7,6	7,6	6,4	7,5	8,4	10,7	12,0	13,2	15,9	15,3	17,5
30	7,8	7,6	8,1	8,1	8,3	10,0	11,9	14,1	15,7	16,9	16,9	17,9
31	10,8	10,7	10,7	10,4	10,1	11,9	12,8	13,7	15,0	16,6	17,2	18,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19,9	21,8	21,5	20,2	20,1	17,9	17,5	15,6	14,7	13,5	12,4	12,1
2	20,1	20,6	20,7	20,7	20,2	19,5	17,6	15,6	14,4	13,0	12,7	12,2
3	16,8	16,7	16,0	15,4	15,3	15,7	14,6	13,8	13,0	12,7	12,6	12,2
4	18,9	18,4	18,5	12,9	16,3	16,0	14,5	13,5	13,3	10,4	9,8	10,1
5	16,0	17,5	18,1	17,2	17,1	16,7	15,5	12,8	11,7	11,7	10,6	9,7
6	17,3	17,2	17,9	16,9	17,7	16,1	14,1	13,4	12,3	12,4	12,2	11,5
7	15,0	15,8	15,2	15,1	14,7	14,8	13,8	12,0	10,8	9,8	9,7	9,3
8	16,4	* 16,5	17,1	17,3	17,0	16,5	15,4	14,2	13,3	11,3	11,3	9,6
9	19,1	18,7	21,0	19,7	19,4	18,9	17,3	15,2	14,1	12,5	11,9	10,8
10	22,8	23,3	23,6	21,8	20,2	21,0	17,8	16,7	16,3	15,6	16,9	15,8
11	15,0	15,9	16,1	16,9	16,3	15,9	15,5	14,3	13,7	12,6	11,8	10,9
12	17,1	16,5	17,0	15,8	15,9	14,0	12,6	12,5	12,4	12,0	12,1	12,0
13	17,0	18,2	19,0	19,1	18,5	18,0	15,7	14,1	13,0	12,6	11,9	11,1
14	20,0	20,6	21,0	21,6	21,8	21,0	19,0	16,1	15,1	13,7	13,4	12,2
15	20,7	20,6	19,1	19,0	19,2	16,6	15,1	14,6	14,2	13,9	13,5	13,3
16	20,4	21,4	20,2	12,1	14,5	14,0	12,9	12,4	11,7	11,4	11,6	10,4
17	18,2	12,4	11,5	11,1	10,3	6,7	7,6	7,2	7,4	6,9	7,3	7,4
18	15,1	15,6	16,0	16,3	15,5	14,8	14,3	12,5	12,3	11,7	11,0	10,2
19	18,0	18,9	19,1	19,7	19,7	19,2	17,6	15,1	14,6	13,8	12,4	11,9
20	12,3	11,6	13,6	14,2	12,2	12,2	11,9	10,2	9,7	9,4	8,7	8,0
21	12,8	13,3	13,4	11,0	9,5	* 9,6	10,3	9,8	10,0	9,9	10,0	10,0
22	13,8	12,9	15,3	14,7	14,3	13,9	12,1	11,1	10,4	10,5	10,4	9,8
23	16,2	16,1	15,6	15,4	14,3	14,8	13,6	11,7	10,6	9,8	9,0	8,7
24	18,3	18,9	19,3	19,6	19,3	18,4	16,7	15,3	13,9	13,5	12,4	11,7
25	20,6	19,0	19,5	18,5	15,6	14,5	12,6	12,6	11,5	10,4	10,9	11,0
26	13,4	14,8	16,0	16,2	15,9	12,3	11,0	10,1	9,6	9,5	9,5	9,4
27	17,0	17,7	15,9	11,6	11,6	12,5	11,6	11,1	10,9	10,7	10,0	9,1
28	16,8	13,9	12,9	11,0	11,2	12,6	11,4	9,7	9,4	9,1	8,5	8,6
29	15,5	15,5	15,6	15,2	15,1	14,2	13,8	11,4	11,3	9,7	8,9	8,2
30	17,9	16,5	17,0	16,7	16,1	14,7	14,5	12,8	12,0	12,2	10,8	10,6
31	* 17,3	17,7	17,7	17,8	17,9	17,2	15,6	14,0	12,6	11,6	10,6	9,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,1	8,9	9,0	8,6	8,8	11,0	13,1	15,3	17,0	17,7	*17,8	18,3
2	12,0	11,8	11,4	11,3	10,8	12,7	14,9	17,0	18,4	19,6	20,6	21,1
3	13,4	12,7	12,0	11,9	11,6	14,2	16,8	19,0	20,5	21,6	22,3	22,8
4	15,1	14,3	15,6	15,5	15,1	17,0	17,4	18,3	18,6	20,4	20,2	19,8
5	12,8	12,6	11,1	9,6	9,6	9,0	9,1	9,2	9,7	10,1	10,6	10,7
6	9,5	9,5	9,4	9,2	9,0	9,3	10,6	12,2	13,3	13,9	14,4	14,3
7	7,2	6,4	6,2	6,0	6,0	8,1	10,0	12,3	13,0	14,8	16,2	16,9
8	13,1	13,4	12,5	12,2	12,1	12,0	12,1	12,0	12,2	12,8	*17,5	18,4
9	12,5	12,4	10,9	10,5	10,4	10,3	10,4	10,9	10,8	12,0	11,6	12,8
10	9,7	9,7	9,6	9,8	9,9	10,1	11,2	11,2	12,1	14,1	13,9	14,8
11	9,5	9,6	9,6	9,3	9,3	9,7	10,8	12,7	12,1	13,2	14,1	14,5
12	10,5	10,0	10,2	10,1	10,1	10,3	10,9	10,7	11,0	11,4	12,4	12,5
13	9,6	9,4	9,4	9,3	9,1	9,0	8,8	9,0	9,2	9,3	9,4	9,6
14	8,4	8,3	8,2	8,2	8,2	8,5	8,4	8,5	8,1	8,3	*10,8	9,9
15	8,8	8,5	8,4	8,2	8,3	8,6	9,5	11,0	11,5	12,3	12,0	11,9
16	8,4	8,6	8,8	9,0	8,9	9,0	9,7	10,1	10,3	10,8	10,8	10,2
17	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	10,1	11,4	11,8	12,5	13,7	13,7
18	9,4	9,4	8,7	8,2	7,9	8,7	10,4	11,7	12,6	13,8	16,0	15,3
19	6,8	6,5	6,1	5,5	5,2	7,0	9,0	11,9	13,8	15,3	16,9	17,7
20	12,0	12,6	12,3	11,9	11,8	13,2	14,8	16,3	16,0	13,1	14,2	14,2
21	11,2	11,3	10,8	10,6	10,0	11,3	13,6	15,0	16,2	16,5	*15,4	16,6
22	12,3	12,1	11,6	11,1	10,4	11,8	13,6	15,0	16,4	17,3	18,8	18,3
23	11,1	10,4	9,2	9,1	8,8	10,4	12,5	15,1	16,1	17,6	18,2	19,2
24	12,7	12,3	12,3	12,0	12,5	13,2	14,9	18,0	19,3	20,2	21,5	21,9
25	14,9	15,6	14,2	13,5	13,0	14,5	17,4	17,4	18,2	20,4	21,5	21,2
26	15,0	15,3	15,4	15,0	14,3	14,9	16,6	17,2	17,9	20,9	21,1	20,9
27	12,7	12,5	12,2	12,2	12,0	11,8	12,5	12,7	12,6	13,4	*17,0	17,8
28	11,3	10,3	10,7	11,1	12,2	11,6	12,7	12,7	13,3	14,7	15,9	15,6
29	10,3	9,7	9,5	10,0	10,1	10,3	12,7	14,9	16,6	16,9	18,1	18,7
30	11,2	10,8	11,1	10,8	10,0	10,5	12,6	15,2	17,1	18,4	19,7	20,2
31	14,2	13,9	13,9	13,4	13,1	13,5	13,8	14,3	14,3	16,0	17,4	18,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19,0	19,7	20,2	20,8	20,7	20,0	18,7	16,8	15,0	13,1	12,3	12,2
2	21,9	22,4	22,9	23,1	23,0	22,4	20,1	18,4	17,1	15,9	14,5	13,9
3	22,9	24,1	24,5	24,4	23,0	23,1	21,9	19,2	17,8	16,9	16,1	14,4
4	20,9	19,0	16,9	15,9	19,0	17,1	15,0	14,1	13,8	13,9	13,0	13,5
5	12,1	12,6	13,3	13,1	13,1	11,5	11,6	10,3	9,9	9,9	9,3	9,3
6	15,5	14,6	17,3	15,8	15,6	14,6	13,0	11,2	10,1	10,1	8,9	8,0
7	18,0	18,4	19,5	19,1	19,4	18,4	16,4	14,7	13,7	13,5	13,2	13,1
8	18,2	17,9	16,1	15,9	15,2	14,1	12,9	12,9	12,9	12,8	12,6	12,0
9	12,3	13,4	14,7	13,9	14,0	13,4	12,3	11,5	10,8	10,4	10,2	10,2
10	15,4	15,3	16,6	16,7	11,7	11,7	11,6	14,0	10,8	10,5	9,9	9,5
11	15,8	15,6	16,6	15,1	16,4	14,5	12,8	12,0	11,4	10,7	10,7	10,5
12	14,0	12,4	12,6	12,4	11,5	10,8	10,5	10,2	10,0	10,1	10,0	9,6
13	9,8	9,8	9,6	10,3	9,8	9,7	9,2	8,8	8,6	8,5	8,5	8,4
14	9,5	11,9	12,3	12,3	14,7	11,4	10,2	9,3	9,1	9,0	8,9	8,6
15	12,7	14,1	13,8	13,8	13,3	11,7	11,1	10,1	9,4	9,9	9,0	8,7
16	10,8	11,6	13,4	12,2	12,8	11,2	10,8	10,3	10,2	10,1	9,8	9,7
17	13,8	15,5	14,3	14,3	13,8	12,8	11,2	10,1	9,9	9,5	9,7	9,4
18	16,0	15,4	16,3	15,8	15,3	14,5	12,6	10,9	10,4	9,8	8,9	7,4
19	18,7	19,7	20,4	20,6	20,4	19,4	16,2	14,9	13,7	12,2	12,2	12,0
20	12,9	12,6	14,1	15,4	15,7	14,1	13,1	12,9	12,3	11,7	11,8	11,1
21	17,1	17,7	18,0	18,3	17,7	16,8	15,3	14,2	13,5	13,3	14,0	12,9
22	19,1	19,5	19,6	19,8	19,4	18,5	16,9	14,8	13,5	12,2	11,9	11,7
23	20,4	21,3	21,4	21,7	21,2	19,9	17,8	16,1	15,8	14,8	14,1	13,5
24	22,8	23,0	23,5	23,5	23,3	24,8	20,2	18,6	17,6	16,9	16,0	15,4
25	24,4	22,1	22,4	22,5	21,7	20,8	19,2	18,6	17,5	16,5	15,9	15,3
26	21,1	21,7	22,6	20,7	16,1	16,0	14,8	14,0	14,1	13,9	13,3	12,7
27	18,0	17,4	18,0	18,4	18,7	16,9	15,5	14,4	13,2	12,5	12,1	11,6
28	16,8	17,9	18,7	18,6	17,9	16,9	14,6	14,3	12,8	12,3	11,7	10,7
29	18,8	19,4	19,8	20,0	19,6	18,2	16,7	14,4	13,4	12,8	12,3	11,5
30	20,8	21,3	21,8	21,5	20,7	19,3	17,8	15,9	15,5	14,9	14,3	14,2
31	17,6	18,5	18,9	19,6	18,6	16,4	14,8	14,2	13,4	12,8	12,6	11,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,2	10,8	10,8	11,5	11,6	11,3	12,4	12,6	13,1	13,5	16,3	17,9
2	10,6	11,1	10,5	10,2	10,4	10,6	10,9	12,1	13,4	13,7	15,0	15,0
3	10,0	9,7	9,5	9,4	9,4	9,7	12,1	10,9	13,3	13,9	*15,8	14,9
4	12,5	12,1	11,5	12,2	12,0	11,8	12,1	12,3	12,5	13,0	13,3	14,4
5	11,9	11,9	11,6	11,5	11,7	11,8	12,2	12,7	14,7	16,4	17,2	17,5
6	11,0	10,9	10,8	10,0	10,0	9,8	9,9	10,1	11,0	11,1	12,2	12,3
7	7,5	—	—	—	—	—	6,8	6,9	7,2	7,9	8,8	9,1
8	4,7	3,9	3,1	2,7	2,2	3,1	4,4	6,1	7,5	9,6	10,4	11,8
9	5,9	5,6	5,0	4,8	4,8	5,1	6,9	8,1	9,8	10,8	13,1	13,0
10	9,9	9,9	9,7	9,1	9,0	8,2	8,7	10,2	10,9	11,7	11,1	13,2
11	7,6	7,4	7,0	6,7	5,9	6,9	8,1	9,2	10,0	11,8	*12,4	12,8
12	10,1	9,5	9,3	9,2	8,8	9,1	9,3	10,2	11,5	12,9	14,5	14,1
13	9,0	8,8	7,9	7,4	6,2	6,8	7,5	9,2	10,0	10,7	11,9	12,9
14	8,6	8,0	8,3	8,5	8,6	8,9	9,6	9,9	12,0	12,5	13,3	14,4
15	11,3	10,9	6,5	6,6	6,8	6,0	6,0	5,6	6,3	6,9	9,2	10,1
16	4,4	4,3	4,6	5,4	5,7	5,9	6,0	7,1	9,1	9,9	11,2	11,3
17	4,5	4,3	4,1	3,9	3,9	3,7	4,6	6,7	9,6	11,1	*11,4	12,1
18	5,8	4,9	4,9	4,6	4,3	3,9	6,0	8,4	10,2	13,1	14,4	14,4
19	8,1	8,5	8,3	8,5	8,6	8,7	8,9	9,8	10,0	11,0	12,0	13,2
20	9,4	9,6	9,3	9,5	9,5	9,6	10,7	*11,9	12,2	12,2	14,0	14,7
21	8,9	8,8	7,8	7,6	6,7	7,2	8,0	10,4	11,6	12,2	14,0	15,5
22	10,6	10,7	10,6	9,8	9,9	9,9	10,4	10,7	12,1	13,3	13,4	14,9
23	7,7	6,9	6,3	6,0	5,9	7,5	8,3	9,6	12,0	12,8	13,4	14,9
24	9,9	10,2	9,1	9,1	8,8	9,1	10,3	12,4	13,0	14,4	*15,1	14,7
25	9,9	9,8	9,1	8,3	7,8	7,5	7,2	7,2	7,7	8,9	9,3	10,2
26	1,9	1,5	1,0	0,3	0,3	0,8	1,8	4,1	5,3	6,7	7,3	7,6
27	2,0	0,6	0,2	−0,8	−1,6	−1,3	0,2	2,4	4,4	6,3	7,6	8,7
28	2,1	1,4	1,3	0,8	1,5	1,4	2,9	5,9	8,5	10,7	11,7	12,8
29	3,5	3,8	3,2	3,5	2,8	2,0	3,0	5,9	8,4	10,2	12,7	11,7
30	3,7	3,2	2,9	3,6	2,9	2,0	3,0	5,1	8,4	11,1	12,6	14,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16,5	16,4	17,2	17,2	16,8	14,9	13,8	12,9	12,0	10,8	10,7	10,2
2	15,6	15,5	16,0	15,6	14,8	14,3	12,9	11,6	10,8	10,5	10,1	10,1
3	16,0	16,6	15,9	15,8	15,2	13,4	12,7	12,2	12,2	12,4	12,4	12,5
4	13,9	14,1	14,8	14,1	13,3	13,4	12,8	12,8	12,8	12,7	12,2	12,0
5	17,6	15,3	14,2	12,5	12,2	11,9	12,0	10,4	10,1	10,7	10,8	10,9
6	12,7	10,8	11,0	11,4	10,1	9,4	8,6	8,2	7,9	7,9	7,8	7,7
7	9,9	10,8	11,4	10,6	10,2	9,3	8,4	8,4	7,9	7,7	6,4	5,8
8	12,5	13,0	13,2	13,3	13,4	12,7	11,3	9,4	8,5	8,4	8,1	6,5
9	13,1	15,0	14,2	15,4	14,4	13,1	11,8	11,1	11,0	10,8	10,4	9,7
10	13,1	14,7	15,0	14,1	13,5	11,8	10,4	8,8	8,4	7,7	7,6	7,6
11	14,2	13,7	13,2	13,8	13,2	12,2	11,8	11,3	10,6	10,5	10,5	10,1
12	13,7	13,6	13,5	13,4	12,3	11,4	10,5	10,0	10,1	9,8	9,5	9,2
13	14,4	14,3	14,0	13,7	13,2	11,8	10,2	9,9	9,8	9,7	9,0	8,8
14	14,7	14,5	14,4	14,2	13,9	12,8	11,4	11,0	10,5	11,3	11,0	11,1
15	10,9	10,2	10,4	11,6	9,9	9,0	8,2	7,9	6,6	6,3	4,7	4,9
16	11,6	11,8	12,2	11,7	11,0	10,2	8,6	7,0	6,1	5,5	5,1	5,0
17	12,8	13,6	14,1	13,9	13,1	11,9	10,5	9,9	8,0	7,2	6,8	6,1
18	15,0	15,3	15,0	14,6	14,0	12,2	11,1	10,7	10,0	9,2	8,0	7,7
19	14,7	15,2	13,1	12,9	12,2	11,1	10,8	10,5	10,0	9,9	9,5	9,5
20	14,3	15,4	15,8	15,5	14,9	13,1	11,8	11,1	10,8	10,7	10,1	9,4
21	16,4	16,3	16,3	15,2	14,1	12,3	12,1	11,2	10,1	8,9	8,2	9,6
22	16,0	16,9	16,7	16,4	15,2	13,1	11,6	10,7	10,2	9,1	8,6	8,7
23	15,8	15,9	16,3	16,3	15,0	13,2	12,3	11,1	10,5	10,3	9,7	9,7
24	15,5	15,6	15,7	14,2	14,3	12,9	12,4	12,4	11,7	10,7	10,0	9,9
25	* 9,6	10,1	7,8	8,4	8,1	6,0	4,9	4,6	3,7	3,1	2,0	1,7
26	8,1	8,2	8,4	8,1	7,0	5,0	3,3	3,0	2,8	2,9	1,8	1,2
27	9,8	10,7	11,4	11,4	10,3	8,7	7,4	6,4	4,5	3,4	2,7	2,2
28	13,7	14,4	14,7	14,7	13,3	11,2	9,5	7,7	6,8	5,5	6,0	4,0
29	13,0	13,3	13,5	13,1	11,8	10,1	9,0	7,6	6,9	5,9	5,0	4,7
30	15,1	16,4	15,4	15,2	12,7	11,0	9,5	8,7	7,5	8,3	7,8	8,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,9	10,0	9,9	7,9	7,8	7,9	8,1	9,1	10,4	11,6	11,9	*12,4
2	6,8	7,1	7,4	7,8	7,8	7,2	7,5	7,6	7,7	7,5	10,3	10,9
3	7,2	7,5	7,9	7,4	7,5	7,4	8,3	9,3	9,8	11,9	11,6	12,9
4	5,1	4,4	4,5	4,3	3,4	3,4	4,6	7,4	9,7	11,0	12,8	13,9
5	7,0	6,3	6,2	6,5	5,8	5,4	6,1	8,4	10,3	12,0	14,2	14,7
6	6,6	6,2	5,4	5,4	6,8	5,9	6,9	8,8	11,0	11,2	13,8	*14,8
7	8,2	7,8	7,8	7,3	7,2	6,8	7,2	8,9	9,8	11,7	13,4	14,4
8	10,9	10,1	9,8	8,9	8,9	9,5	9,8	10,4	11,1	11,2	11,2	10,2
9	7,0	7,2	7,2	7,0	6,1	5,9	6,3	8,5	10,2	11,2	12,6	14,6
10	7,2	7,1	7,1	6,8	6,6	6,7	7,1	7,8	9,1	9,9	10,2	10,6
11	5,3	5,1	4,6	5,1	5,1	5,0	5,3	5,2	5,0	6,9	7,7	8,2
12	7,4	7,5	7,4	7,4	7,6	7,5	7,6	8,2	9,0	9,7	10,8	11,2
13	9,6	9,7	9,7	9,6	9,5	9,5	9,4	9,8	10,4	11,0	*11,5	11,3
14	4,7	3,7	3,4	4,8	3,8	3,7	5,5	7,5	9,3	10,5	12,9	*13,8
15	6,4	6,7	8,2	8,7	9,0	9,5	9,5	9,8	10,4	10,6	11,6	12,0
16	7,7	7,7	7,4	7,3	6,9	6,5	6,7	7,3	8,2	8,9	8,9	9,6
17	2,6	2,5	2,4	1,6	1,4	1,2	1,3	3,1	5,8	7,9	8,9	10,6
18	4,6	3,8	3,8	3,8	3,4	3,4	3,9	6,5	7,9	10,0	11,6	13,9
19	9,6	9,1	9,3	9,1	8,9	8,8	8,5	9,8	10,9	10,6	10,9	12,4
20	8,9	8,4	8,1	8,2	6,1	6,0	6,1	6,7	7,8	9,5	10,0	*10,4
21	5,8	4,9	4,4	5,7	6,3	6,2	6,4	7,0	7,7	8,3	9,3	10,7
22	6,9	7,3	7,3	7,3	7,4	7,3	7,1	7,6	8,1	8,6	9,5	10,3
23	2,8	2,5	2,0	2,0	2,1	2,0	2,3	3,7	6,4	8,7	11,7	11,6
24	5,6	5,6	5,5	5,3	5,1	4,8	6,0	9,0	9,9	12,2	13,8	14,3
25	5,9	5,7	5,8	5,8	5,7	5,6	5,8	6,3	6,6	8,3	8,4	8,6
26	3,6	3,0	3,4	2,8	2,7	2,7	2,6	3,8	6,4	8,4	9,5	10,5
27	1,9	2,3	2,5	2,7	3,6	3,7	3,1	4,2	6,2	8,1	*10,2	12,3
28	9,3	10,2	9,8	9,8	9,4	10,0	9,3	9,9	10,0	10,6	11,3	11,2
29	7,4	7,4	7,4	7,1	7,0	6,7	6,6	6,9	7,2	7,7	6,7	9,7
30	6,6	6,7	6,6	6,7	6,1	6,4	6,7	6,7	7,4	9,0	9,0	9,8
31	5,2	5,2	5,4	4,6	5,2	5,1	5,2	5,3	6,3	7,4	8,0	8,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,3	13,8	13,0	11,9	10,3	9,5	7,6	7,6	7,6	6,3	6,0	6,7
2	10,7	10,2	10,4	8,9	8,2	7,8	7,5	6,8	6,4	7,1	7,3	6,6
3	12,3	12,7	13,5	12,1	10,8	9,8	8,3	7,4	6,8	6,5	5,2	4,7
4	14,7	15,2	16,2	15,1	13,7	11,4	10,1	9,4	8,9	7,6	7,6	7,2
5	15,3	15,3	15,1	14,7	13,5	12,5	11,5	9,6	9,0	8,3	8,3	6,4
6	14,1	15,5	15,9	15,2	12,8	11,9	10,9	10,8	9,8	9,2	8,1	8,9
7	15,3	15,8	16,5	16,1	13,8	12,6	11,4	10,0	9,0	8,6	8,8	9,4
8	9,0	9,3	8,5	8,5	8,3	7,9	7,7	7,6	7,4	6,9	6,0	6,0
9	14,5	14,0	13,8	12,7	11,3	10,0	10,2	10,3	7,5	6,9	7,3	7,3
10	10,2	10,9	10,3	10,3	9,6	9,5	5,6	5,3	5,4	5,4	5,6	5,4
11	7,7	8,0	8,1	8,0	7,5	7,7	8,1	8,0	7,4	6,7	6,3	6,7
12	10,6	11,1	11,6	11,5	10,7	10,5	9,9	9,9	9,7	9,6	9,7	9,5
13	11,4	12,0	11,6	11,2	10,2	10,0	9,4	9,3	7,3	4,8	5,5	4,8
14	13,4	12,5	14,3	12,6	11,4	10,9	9,1	8,5	8,0	7,5	6,8	6,9
15	12,2	13,9	12,4	11,8	9,5	9,1	8,8	8,5	8,5	8,3	7,9	7,6
16	10,0	9,9	10,0	9,4	7,8	6,2	5,4	4,1	3,3	3,4	1,7	1,6
17	11,0	11,3	10,9	10,1	8,5	7,8	7,5	7,1	6,9	5,9	5,5	5,1
18	14,4	14,5	15,1	13,6	12,7	11,5	10,9	11,2	10,7	10,2	9,9	9,6
19	12,7	13,1	11,9	11,4	10,3	9,6	9,5	9,4	9,0	9,3	9,0	9,2
20	11,5	11,6	11,7	10,4	9,9	9,8	9,7	8,5	7,9	7,5	7,3	6,8
21	10,4	11,2	11,3	10,1	8,3	7,2	7,7	7,7	7,6	7,4	7,2	6,5
22	11,5	12,2	12,4	11,9	10,1	8,9	6,7	5,6	4,9	3,8	3,7	3,1
23	12,3	12,9	13,3	11,8	10,1	8,3	7,3	6,5	5,9	6,6	5,9	6,1
24	14,7	13,8	13,2	12,2	11,0	10,7	10,4	9,9	9,7	8,4	8,8	6,6
25	9,6	9,3	9,3	8,3	7,0	6,2	4,8	4,5	3,5	3,6	3,1	3,3
26	11,1	11,5	11,3	10,3	7,9	7,2	5,6	4,9	4,6	3,9	3,1	3,1
27	12,3	12,0	11,3	11,5	11,6	11,7	13,2	12,4	11,1	10,1	8,8	10,0
28	12,6	13,7	14,2	13,8	11,4	9,9	8,4	8,0	7,6	7,2	8,1	7,4
29	9,8	9,3	10,9	10,1	10,3	10,6	10,3	10,7	9,8	9,7	8,5	7,4
30	10,4	9,9	9,6	8,7	7,7	6,6	6,7	6,4	6,7	6,6	6,6	5,9
31	8,1	7,1	6,9	6,3	6,1	6,0	5,8	5,5	5,5	5,6	5,9	6,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,3	4,9	4,6	3,9	3,3	3,2	2,1	3,2	4,9	5,8	7,3	8,0
2	2,6	2,9	3,5	4,3	4,3	4,4	3,3	3,1	1,5	2,7	2,6	2,4
3	0,4	-0,3	-0,3	-0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	1,3	2,4	* 3,6	4,0
4	1,1	1,1	1,4	1,2	1,5	1,4	1,7	2,4	3,4	4,3	5,6	5,8
5	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,5	0,3	0,7	1,3	1,5	1,4	1,6
6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,6	2,3	3,8	2,6	2,5
7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,8	1,6	2,0	2,7
8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,6	0,6	0,5	1,6	2,2	3,0	* 4,8
9	-1,7	-1,8	-2,0	-2,4	-2,7	-3,0	-2,5	-1,5	-1,1	-0,6	1,7	* 2,1
10	—	—	—	—	—	—	0,1	-0,1	0,6	0,7	2,0	2,4
11	—	—	—	—	—	—	* -1,4	-1,2	-0,3	0,8	1,7	2,0
12	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	2,8
13	0,3	0,2	0,2	0,1	-0,2	-0,6	-0,3	-0,5	-0,2	0,6	1,4	2,4
14	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,3	1,4	1,4
15	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	2,1	3,1	3,3	4,1	4,3
16	2,3	2,3	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,9	* 3,1	3,3
17	2,7	2,7	2,6	2,5	2,6	2,4	2,4	2,7	3,1	4,0	3,8	4,4
18	2,6	2,6	2,7	2,6	2,5	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	3,7	3,6
19	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	2,7	2,7	2,8	3,3	3,9	4,6	5,0
20	1,5	1,0	0,6	0,3	-0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,1	0,6	0,7	0,3
21	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7	1,1	1,2	1,4
22	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	0,4	1,5	* 2,7	2,3
23	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	1,4	1,8	2,1
24	-1,0	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9
25	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,5	-0,1	0,6	0,9	2,0
26	-3,4	-3,7	-4,8	-6,3	-8,6	-9,7	-9,2	-9,2	-9,7	-7,4	-3,9	-2,8
27	—	—	—	—	—	—	-4,4	-4,5	-3,9	-3,3	-2,4	-3,2
28	-1,3	-1,5	-1,6	-1,7	-1,9	-2,0	-2,0	-1,7	-1,0	0,0	-0,4	0,3
29	-7,8	-7,4	-6,6	-6,5	-7,0	-6,7	-6,5	-5,4	-4,6	-4,0	* -3,0	-2,9
30	-3,0	—	—	—	-2,8	-2,8	-2,7	-2,4	-1,5	-0,4	0,1	1,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,3	8,9	7,7	7,7	6,1	6,1	5,5	5,3	5,1	3,9	3,3	3,2
2	2,4	1,6	2,1	1,8	1,2	1,1	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5
3	4,1	4,5	4,8	3,9	3,1	1,1	0,7	0,0	-0,2	-0,3	-0,1	1,1
4	7,0	7,2	5,8	5,0	3,2	1,5	0,7	0,1	-0,3	-0,2	0,1	0,3
5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	1,0	0,9
6	1,9	1,9	1,3	0,9	0,7	0,6	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6
7	2,6	3,4	3,0	2,4	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
8	5,6	5,7	5,8	4,7	3,0	1,9	0,6	-0,4	-0,4	-0,2	-0,4	-0,7
9	2,2	1,5	1,2	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	—	—	—
10	4,6	5,4	5,4	4,2	2,7	1,3	1,0	0,4	—	—	—	—
11	1,9	1,8	1,6	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4	1,7	1,8	1,5
12	3,1	3,1	2,9	2,7	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,3	0,5	0,5
13	3,0	3,8	3,7	2,1	0,8	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
14	1,6	1,8	1,7	1,5	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6
15	4,6	4,5	4,0	3,7	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3	3,0	2,7	2,5
16	3,3	3,7	3,4	3,0	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7
17	3,9	3,7	3,9	3,6	3,1	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
18	4,4	4,2	3,9	3,6	3,4	3,5	3,6	3,3	3,5	3,6	3,6	3,5
19	5,6	6,4	5,9	4,4	2,8	2,7	3,1	2,7	2,5	2,0	1,6	1,4
20	0,3	1,1	1,0	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,3
21	1,6	1,3	1,4	0,9	1,0	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1
22	2,6	2,4	1,7	1,5	1,1	0,9	1,0	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3
23	2,3	1,3	1,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-0,7
24	-1,2	-1,0	-1,2	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
25	1,9	0,9	-0,1	-0,5	-0,7	-1,0	-1,2	-1,8	-2,6	-2,8	-2,8	-3,1
26	-2,8	-2,2	-2,1	-2,4	-2,9	-6,1	—	—	—	—	—	—
27	-2,6	-1,8	-2,1	-2,1	-2,1	-1,8	-1,3	-1,3	-1,0	-1,3	-1,2	-1,1
28	0,2	0,6	-0,2	-1,7	-1,7	-3,0	-4,4	-5,9	-5,9	-5,6	-6,6	-7,6
29	-2,1	-2,1	-2,5	-3,0	-3,0	-2,9	-3,0	-3,0	-3,1	-2,9	-3,0	-2,9
30	1,1	1,0	0,6	0,3	0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	−0,6	−0,7	−0,5	−0,6	−0,7	−0,8	−1,3	−0,8	−0,1	0,4	0,9	1,0
2	−0,7	−0,7	−0,6	−0,8	−0,9	−0,9	−0,8	−0,7	−0,1	0,7	1,0	1,2
3	−2,1	−2,3	−2,0	−2,4	−1,8	−2,3	−2,4	−2,3	−3,8	−3,9	−3,5	−4,0
4	—	—	—	—	—	—	−9,6	−9,2	−8,5	−7,1	−6,8	−5,4
5	−5,7	−5,9	−6,6	−6,9	−7,1	−8,2	−9,9	−10,0	−6,6	−2,8	−1,7	0,4
6	—	—	—	—	—	—	−1,5	−1,7	−1,5	−1,5	−1,5	−1,4
7	−1,8	−1,7	−1,5	−1,7	−1,5	−1,6	−1,1	−0,9	−0,6	0,0	0,4	0,6
8	−2,2	−1,7	−2,4	−2,6	−3,0	−3,5	−3,0	−2,5	−1,5	−0,8	−0,6	0,8
9	−4,9	−4,2	−3,9	−3,6	−3,6	−3,5	−3,4	−3,5	−2,7	−1,5	−0,3	0,0
10	−4,2	−4,2	−4,2	−4,3	−4,5	−4,6	−4,7	−4,6	−4,3	−3,1	−2,1	−2,7
11	−6,7	−6,7	−6,5	−6,4	−6,6	−6,8	−6,5	−6,3	−5,3	−4,5	−4,1	−4,2
12	−5,5	−5,5	−5,9	−6,4	−6,9	−7,8	−8,7	−9,0	−8,8	−7,0	−6,0	−5,6
13	−7,7	−8,6	−8,4	−7,4	−7,0	−6,0	−5,6	−5,5	−5,2	−4,6	−4,3	−4,3
14	−5,3	−5,4	−5,5	−5,5	−5,5	−5,5	−5,3	−5,6	−4,6	−3,6	−2,8	−2,3
15	−2,7	−2,4	−2,5	−2,3	−2,0	−1,8	−1,5	−1,3	−1,4	−1,5	−1,4	−1,4
16	−0,6	−0,4	−0,1	0,0	0,3	0,4	0,5	0,6	1,1	1,9	2,5	2,5
17	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1
18	−2,3	−2,6	−2,7	−3,2	−3,3	−3,3	−3,5	−3,2	−2,3	−2,2	−2,3	−2,9
19	−11,4	−12,1	−12,8	−12,8	−13,5	−13,7	−13,7	−14,0	−13,5	−12,8	−12,0	−11,5
20	−16,7	−15,6	−15,6	—	—	—	−15,7	−16,1	−15,3	−13,7	−11,5	−10,8
21	−15,2	−14,8	−13,5	−14,2	—	—	−14,1	−13,3	−12,9	−11,4	−11,7	−12,5
22	−15,3	−14,2	−13,4	−13,1	−12,5	−12,8	−11,3	−11,0	−10,9	−9,8	−8,5	−7,6
23	−7,8	−9,1	−9,7	−10,0	−9,3	−8,9	−8,6	−8,8	−8,3	−7,2	−6,0	−5,2
24	−6,6	−7,4	−6,6	−6,4	−6,0	−4,5	−3,0	−1,3	0,1	2,8	2,8	3,0
25	−2,7	−2,6	−2,6	−2,2	−1,0	−1,0	−0,9	−0,6	−0,1	0,8	0,7	1,2
26	−3,2	−3,2	−3,1	−2,9	−2,7	−2,6	−1,7	−1,7	−1,6	−0,6	0,6	0,9
27	—	—	—	—	—	—	−2,7	−3,5	−4,5	−1,5	0,3	1,3
28	−3,5	−4,5	−6,5	—	—	—	−7,9	−7,7	−5,2	−6,0	−5,6	−4,3
29	−7,5	−8,1	−8,1	−8,0	−8,1	−8,5	−8,1	−8,0	−7,2	−5,1	−3,9	−3,0
30	—	—	—	—	—	—	−4,0	−3,7	−2,8	−1,1	−0,1	0,4
31	0,5	0,8	0,7	1,4	1,0	1,5	1,2	1,1	1,0	1,6	2,2	2,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,3	0,6	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6
2	0,2	0,2	0,3	-0,2	-0,6	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,3
3	-4,8	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,4	-8,2	—	—	—	—	—
4	-6,2	-6,3	-6,7	-7,5	-6,6	-6,0	-5,8	-5,5	-5,4	-5,5	-5,7	-5,7
5	1,0	1,4	1,3	0,2	0,7	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	—	—
6	-0,7	-0,6	-2,2	-3,1	-4,1	-4,5	-3,0	-2,6	-2,4	-2,2	-1,9	-2,4
7	1,0	0,3	-0,1	-0,2	-0,6	-1,1	-1,2	-1,4	-1,8	-1,8	-1,9	-2,0
8	0,9	0,4	-0,4	-1,7	-1,8	-2,0	-2,4	-3,6	-4,7	-5,1	-5,2	-5,3
9	-1,0	-2,4	-4,2	-4,7	-5,2	-4,5	-4,2	-4,7	-4,3	-4,3	-4,2	-4,2
10	-2,8	-5,2	-6,0	-7,5	-7,7	-5,9	-5,6	-5,8	-5,7	-5,5	-6,0	-6,5
11	-4,8	-4,8	-4,7	-5,1	-5,4	-5,0	-4,9	-5,1	-5,1	-5,6	-5,8	-5,8
12	-5,8	-6,1	-6,2	-6,9	-7,6	-7,8	-9,0	-9,0	-8,5	-7,7	-7,0	-7,3
13	-3,8	-4,3	-4,6	-5,0	-5,3	-6,0	-6,4	-6,4	-5,7	-5,2	-5,2	-5,4
14	-2,8	-3,2	-3,4	-4,2	-4,3	-4,0	-3,9	-3,8	-3,2	-3,0	-2,8	-2,9
15	-1,5	-1,2	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-1,6	-1,2	-1,7	-1,9	-1,7	-1,0
16	2,7	2,4	1,8	1,5	1,4	1,2	0,9	1,1	1,0	0,7	0,7	0,6
17	1,1	0,6	0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-1,0	-1,2	-1,4	-1,4	-2,2
18	-2,7	-3,6	-4,0	-5,6	-6,0	-7,9	-8,4	—	—	—	—	—
19	-11,6	-11,8	-12,5	-13,3	-13,7	-14,0	-14,3	-14,8	-14,7	-14,3	-15,0	-15,6
20	-11,6	-11,4	-11,6	-12,4	-12,7	-12,9	-13,0	-13,5	-13,9	-13,7	-14,7	-14,9
21	-12,5	-12,5	-12,9	-13,9	-13,7	-13,4	-13,9	-14,1	-15,7	-14,9	-14,6	-15,6
22	-7,6	-7,8	-8,3	-9,8	-9,8	-9,9	-9,4	-9,4	-8,3	-8,4	-8,2	-7,6
23	-4,8	-4,7	-5,3	-4,8	-6,1	-7,0	-6,4	-7,0	-6,6	-6,9	-6,8	-8,0
24	3,3	2,8	2,1	0,9	0,1	-0,4	-1,0	-1,2	-1,5	-1,8	-2,2	-2,4
25	1,5	1,6	0,8	-0,1	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,6	-2,6	-2,7
26	1,2	1,9	1,4	0,8	0,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—
27	-0,1	0,6	0,7	-0,9	-2,0	-2,2	-2,7	-2,5	-2,5	-3,1	-3,2	-3,5
28	-3,4	-3,3	-4,0	-4,7	-5,2	-5,6	-6,0	-6,3	-6,1	-6,2	-6,2	-6,5
29	-3,4	-2,9	-2,4	-4,1	-5,1	-5,3	—	—	—	—	—	—
30	-0,5	-0,9	-1,0	-1,3	-1,8	-1,5	-1,3	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0
31	1,6	1,4	0,8	0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,5	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,9	0,3	1,0
2	-1,9	-2,1	-2,6	-2,9	-5,2	-5,9	-6,8	-7,1	-6,8	-5,0	-4,2	-3,3
3	-5,7	-5,5	-6,1	-6,4	-6,1	-6,6	-6,2	-6,2	-6,3	-5,8	* -5,8	-5,5
4	-9,0	-9,6	-9,3	-9,5	-9,5	-9,0	-8,3	-8,0	-7,9	-6,2	-4,6	-4,7
5	-9,8	—	—	—	—	—	-9,9	-10,7	-9,8	-8,0	-6,9	-5,9
6	-7,7	-8,3	-8,3	-8,4	-8,0	-8,1	-8,4	-8,6	-8,3	-7,2	-5,5	-3,9
7	-4,8	-5,3	-4,8	-5,5	-5,3	-4,5	-4,4	-4,3	-3,1	-2,4	-0,5	-1,3
8	-3,2	-2,7	-1,4	-2,3	-2,5	-3,4	-2,9	-2,4	0,4	2,6	4,9	5,5
9	-0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	1,9	2,8	4,3
10	-1,0	-1,5	-1,7	-2,1	-2,6	-1,8	-0,9	-1,0	-0,5	1,7	* 1,6	2,6
11	1,3	1,8	1,1	1,4	1,0	1,1	0,9	1,2	1,4	2,5	2,9	2,4
12	-0,1	-0,4	-0,6	-0,9	-1,5	-1,6	-1,8	-2,1	-2,4	-2,5	-2,5	-2,7
13	-6,7	-7,0	-7,5	-7,8	-8,2	-9,5	-9,7	-9,7	-9,7	-9,1	-9,4	-8,2
14	-11,2	-11,5	-11,6	-10,6	-11,5	-12,0	-11,9	-13,9	-11,1	-10,2	-9,1	-8,7
15	-12,8	-12,0	-12,5	-11,4	-11,3	-10,4	-9,3	-8,4	-6,1	-4,7	-3,4	-0,5
16	0,5	0,8	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	1,1	1,4	2,3	2,9
17	-3,6	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,7	-3,5	-2,8	-1,7	-1,2	* -0,1	1,6
18	0,3	-0,1	0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	1,0	2,5	5,0	5,2	5,7
19	-1,6	-1,7	-2,4	-2,2	-2,4	-3,2	-4,0	-3,6	-2,3	-1,3	1,0	2,5
20	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3,0	4,0	4,0
21	2,1	2,4	2,0	2,2	2,4	3,3	4,1	3,9	4,4	5,0	6,5	7,1
22	2,8	3,3	3,6	2,4	2,4	2,0	1,7	1,6	2,8	3,8	4,7	6,5
23	4,6	4,6	3,7	2,8	2,8	3,8	3,8	4,0	4,5	4,1	4,2	4,3
24	4,0	3,8	3,4	3,1	2,8	3,0	3,0	2,4	3,1	4,5	* 6,2	6,5
25	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	3,7	3,4	5,6	4,6	5,0	5,7	5,2
26	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,1	2,8	3,2	3,9	4,2
27	1,6	1,8	1,7	1,4	1,6	0,8	-0,1	0,5	2,3	2,3	4,3	3,6
28	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	0,7	0,4	1,1	1,5	1,7	2,1
29	-2,7	-2,6	-2,9	-2,6	-1,2	-2,0	-2,0	-0,6	0,4	0,6	0,9	1,7
30	-2,0	-2,2	-2,0	-1,9	-1,8	-1,7	-1,6	-1,5	-1,9	-1,5	-1,0	-0,4
31	-3,5	-3,3	-3,4	-3,1	-3,6	-3,4	-2,9	-2,8	-2,4	-1,8	* -1,2	-1,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,8	0,7	0,6	−0,1	−0,3	−0,4	−0,5	−0,8	−1,1	−1,1	−1,3	−1,6
2	−2,5	−3,3	−4,7	−5,5	−6,3	−7,3	−6,8	−5,9	−5,8	−5,6	−5,2	−5,3
3	−4,9	−4,7	−5,8	−6,7	−7,3	−7,9	−8,1	−7,9	−8,0	−8,1	−8,3	−8,7
4	−4,9	−5,0	−5,2	−6,1	−7,2	−7,5	−8,0	−8,4	−8,6	−8,4	−8,9	−9,3
5	−5,0	−5,4	−6,0	−6,5	−7,1	−7,6	−8,3	−8,0	−7,2	−7,2	−8,1	−7,6
6	−3,1	−2,5	−3,8	−4,9	−4,4	−4,8	−5,1	−4,6	−3,6	−4,3	−3,8	−4,0
7	−1,9	−2,1	−1,4	−3,5	−3,1	−3,3	−3,7	−3,2	−2,3	−2,4	−2,7	−3,3
8	* 5,3	5,9	4,8	3,1	2,1	2,0	1,0	0,4	0,0	−0,3	−0,6	−0,9
9	4,7	5,3	3,0	2,4	2,4	1,9	1,3	0,3	−0,8	−0,9	−0,5	−1,2
10	2,4	2,7	2,3	1,7	1,8	1,8	1,7	2,8	2,0	1,8	1,5	1,4
11	3,2	2,9	1,3	1,1	1,0	0,9	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	−0,1
12	−2,5	−3,1	−3,6	−4,2	−4,7	−5,3	−5,5	−5,9	−6,1	−6,3	−6,5	−6,6
13	−9,2	−10,2	−11,0	−10,8	−11,9	−12,1	−13,1	−12,1	−12,0	−13,1	−13,8	−12,4
14	−6,9	−8,4	−8,0	−7,1	−8,9	−9,7	−9,7	−10,9	−12,0	−12,0	−12,3	−12,9
15	* −0,2	0,9	0,3	0,8	0,1	−0,2	−0,2	−0,3	−0,4	−0,3	0,1	0,1
16	2,7	2,0	2,3	1,1	−0,2	0,0	−1,1	−1,6	−1,6	−1,8	−2,2	−2,9
17	2,3	1,4	1,2	0,2	−1,2	−0,8	−1,1	−1,1	−1,1	−1,1	−0,3	−0,5
18	* 5,4	5,8	5,2	4,6	3,5	2,0	1,4	0,7	−0,3	−0,2	−0,5	−0,7
19	2,6	2,5	2,7	1,2	0,8	0,1	0,1	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
20	4,6	5,1	4,8	4,1	3,0	2,0	0,6	0,8	1,0	1,5	1,5	1,3
21	7,7	8,2	6,9	5,4	4,8	3,6	2,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,7
22	5,8	7,6	6,4	5,6	4,8	4,7	4,3	4,3	4,1	4,5	4,7	4,7
23	4,6	4,1	3,8	4,0	4,0	4,9	5,0	4,7	4,8	5,2	5,1	4,7
24	7,0	7,7	6,3	5,3	4,4	5,5	5,1	4,5	5,3	4,6	4,1	3,5
25	4,2	4,2	4,0	3,7	3,3	3,2	2,7	2,1	2,2	1,8	1,2	1,5
26	4,4	4,0	3,8	3,3	2,5	1,9	1,7	1,7	0,9	1,1	1,3	0,9
27	2,2	3,4	3,8	2,9	1,6	1,7	1,3	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3
28	1,5	2,1	2,4	1,9	−0,1	−1,1	−0,9	−1,7	−2,0	−2,8	−3,1	−1,5
29	2,0	0,4	−0,4	−1,1	−1,2	−1,0	−1,2	−1,3	−1,3	−1,5	−1,6	−1,9
30	−0,3	−0,2	−0,8	−1,7	−2,0	−2,8	−3,3	−3,9	−4,3	−4,0	−3,8	−3,0
31	−1,0	−1,2	−1,5	−1,8	−2,2	−2,1	−2,2	−2,3	−2,4	−2,5	−2,8	−2,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-3,6	-3,5	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,1	-2,5	-2,0	-1,3	-1,0	-0,9
2	-2,3	-2,4	-2,6	-2,6	-2,7	-2,8	-2,1	-2,2	-2,1	-1,7	-0,8	-0,3
3	-6,9	-7,8	-8,1	-8,6	-9,5	-9,5	-8,3	-6,2	-4,3	-2,3	-1,0	-0,8
4	-9,0	-8,8	-8,5	-9,5	-10,8	-9,9	-11,7	-11,0	-9,9	-8,9	-8,0	-7,7
5	-10,3	-9,8	-9,5	-8,2	-8,1	-7,6	-7,1	-6,8	-5,0	-2,2	0,7	2,3
6	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,2	-0,3	-1,0	-0,6	0,2	1,1	2,2	3,8
7	-1,3	-1,9	-0,6	-0,4	1,0	1,5	2,6	2,4	3,1	3,8	* 4,6	5,4
8	5,4	5,6	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	5,5	5,1	6,1	6,2
9	5,5	5,4	5,3	5,4	4,1	3,3	2,9	3,3	4,2	6,0	6,8	8,5
10	3,2	2,4	2,1	3,0	3,1	3,0	2,5	2,2	3,7	6,9	9,0	10,2
11	1,9	1,7	1,8	1,5	2,2	2,4	3,0	3,6	4,7	6,1	9,0	11,4
12	7,4	7,6	7,7	7,9	7,7	7,5	7,5	7,6	8,3	8,2	9,2	9,8
13	2,1	3,2	4,1	3,5	3,1	3,5	3,8	4,7	6,6	6,0	10,5	11,4
14	5,8	5,5	5,0	5,6	7,6	8,3	8,5	8,5	8,7	8,9	9,6	* 11,2
15	6,4	6,0	5,9	6,0	5,6	5,8	5,4	5,3	5,1	5,5	5,4	6,0
16	2,7	2,5	1,6	1,1	1,1	1,3	0,7	1,7	2,3	3,3	3,9	4,1
17	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,7	1,2	1,4	1,2	0,7
18	-1,8	-2,0	-2,0	-2,3	-1,7	-2,0	-2,1	-1,5	-0,6	-1,1	-0,8	-0,5
19	-1,9	-1,6	-1,8	-2,0	-1,9	-1,2	-0,8	0,5	1,9	2,7	3,8	4,2
20	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,2	-0,8	1,5	2,1	3,5	3,6
21	-1,2	-1,7	-2,0	-2,2	-2,3	-2,2	-2,3	-2,2	-2,2	-2,1	* -0,8	-0,2
22	-1,4	-1,4	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8	-2,0	-2,3	-2,0	-1,6	-1,2	-0,9
23	-3,5	-3,8	-3,0	-2,8	-2,8	-2,6	-2,7	-2,5	-1,7	-0,8	-0,2	0,2
24	-0,6	-0,4	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,2	0,2	1,2
25	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	0,5	1,1	1,9	2,3
26	-3,7	-4,3	-3,9	-4,3	-3,7	-3,3	-3,3	-2,3	-0,5	1,9	3,9	3,1
27	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5	1,8	2,1	2,1	3,7
28	1,8	1,5	1,3	1,5	1,2	0,5	0,2	0,9	2,3	3,1	* 3,3	4,6
29	-2,7	-2,7	-3,1	-3,2	-3,1	-3,3	-3,0	-1,6	-0,5	1,2	2,3	3,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,6	-1,0	-1,5	-1,8	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,1	-2,2
2	0,1	1,0	-1,2	-1,1	-2,5	-3,5	-3,4	-4,2	-5,0	-5,5	-5,3	-5,8
3	-0,3	0,0	-0,8	-2,5	-3,6	-4,7	-6,6	-6,5	-7,5	-7,3	-6,8	-7,9
4	-6,4	-6,0	-5,9	-6,4	-7,3	-7,7	-9,2	-9,3	-10,0	-9,2	-9,8	-10,4
5	3,4	3,4	2,9	2,1	1,5	1,4	1,5	1,2	0,9	0,6	0,1	0,1
6	3,9	3,5	2,6	2,1	0,0	-0,7	-1,1	-2,2	-2,8	-2,3	-3,0	-2,9
7	5,7	6,5	5,3	5,0	4,8	4,4	3,6	3,2	3,5	4,4	5,1	5,2
8	7,2	7,1	8,0	7,7	7,2	6,8	6,2	5,8	5,5	5,0	4,0	5,6
9	9,0	9,1	11,0	8,7	7,4	5,2	4,0	2,5	2,7	2,5	2,4	3,0
10	10,0	10,6	10,4	8,7	7,0	6,2	5,3	4,1	3,9	2,6	2,6	1,9
11	11,5	12,0	11,8	10,5	9,0	7,5	6,3	7,6	6,8	5,8	6,0	7,4
12	10,4	11,1	10,7	10,0	8,9	7,1	6,1	4,3	3,8	3,3	3,1	3,0
13	11,8	12,0	11,7	11,0	10,1	8,8	8,5	8,0	7,5	6,6	6,5	6,4
14	12,3	12,3	12,2	10,9	9,6	7,6	7,6	6,6	6,5	6,5	6,4	6,9
15	5,6	5,3	4,4	3,8	3,5	3,4	3,3	3,5	3,5	3,1	3,2	2,8
16	4,6	4,7	4,4	3,9	3,5	3,0	2,8	2,5	2,1	2,2	2,2	1,9
17	0,7	0,6	0,5	0,3	-0,2	-0,4	-0,5	-0,9	-1,2	-1,3	-1,4	-1,7
18	0,7	0,6	-0,1	-0,5	-0,8	-1,1	-1,1	-1,5	-1,9	-1,8	-1,4	-1,1
19	4,9	5,1	4,5	3,8	2,6	1,5	1,3	1,1	0,8	0,1	-0,4	-0,5
20	3,3	3,5	3,1	1,5	0,2	-0,4	-0,8	-0,7	-0,6	-0,7	-1,0	-1,2
21	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1
22	-1,0	-1,5	-1,8	-1,7	-2,1	-2,7	-3,0	-3,1	-3,2	-3,1	-3,1	-3,2
23	0,5	0,6	1,1	-0,9	-1,0	-0,9	-0,6	-0,5	-0,6	-0,7	-0,6	-0,9
24	1,7	1,1	1,3	1,0	0,3	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
25	3,0	2,7	2,6	2,6	1,7	1,1	0,8	0,2	-0,9	-2,1	-2,7	-3,4
26	2,7	3,0	2,3	2,1	1,7	1,6	1,7	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4
27	3,2	3,5	3,4	3,3	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	2,1	2,2
28	4,9	5,4	5,1	4,0	3,2	1,9	0,7	-0,5	-1,1	-1,8	-1,6	-2,4
29	5,0	5,0	4,6	4,3	3,9	3,0	2,2	2,0	1,4	1,3	1,0	-0,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	−0,5	−0,3	−0,2	−0,4	−0,2	−0,8	0,0	0,5	0,8	0,9	0,9	1,2
2	−0,9	−1,1	−2,1	−2,2	−2,8	−2,0	−1,6	−0,7	0,4	1,5	2,7	3,2
3	0,8	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,7	1,2	1,9	2,6	3,5	4,1
4	−1,7	−1,7	−2,2	−2,6	−2,8	−3,7	−3,8	−2,6	−0,1	1,2	● 2,2	3,4
5	−1,0	−1,3	−1,8	−1,9	−2,5	−1,9	−1,5	−1,3	0,1	1,3	3,4	4,7
6	−0,5	−0,7	−0,4	−0,3	−0,2	−0,2	−0,1	0,3	0,1	0,2	* 0,3	0,3
7	−3,6	−4,5	−4,7	−4,7	−5,1	−5,2	−4,8	−4,7	−4,0	−3,2	−2,9	−2,3
8	−7,0	−8,1	−8,5	−8,2	−8,3	−8,1	−8,0	−5,8	−4,4	−2,8	−2,1	−1,1
9	−3,1	−3,3	−3,8	−4,0	−4,1	−4,1	−4,6	−2,7	−0,5	0,6	1,6	2,3
10	−3,0	−2,7	−1,9	−1,5	−1,3	−1,2	−1,0	−0,3	0,7	1,7	2,6	3,4
11	0,8	0,5	0,2	0,3	0,0	−0,6	−0,2	1,0	1,7	2,6	3,2	3,1
12	−3,0	−3,7	−3,5	−3,8	−2,7	−3,2	−2,3	−1,1	0,4	2,4	3,6	4,5
13	−1,0	−1,2	−1,0	−0,8	−1,0	−1,4	−1,4	−0,9	−0,9	−0,5	* −0,5	−0,1
14	−1,3	−1,3	−1,5	−1,6	−2,1	−2,6	−2,6	−2,4	−2,4	−2,3	−1,5	−1,4
15	−1,2	−1,6	−1,6	−1,2	−1,2	−1,2	−1,0	−0,3	0,0	0,1	0,9	1,6
16	−1,5	−1,6	−1,6	−1,6	−1,9	−1,7	−1,8	−1,3	−0,7	−0,3	0,6	0,8
17	−2,8	−3,0	−3,5	−3,7	−3,4	−3,4	−2,2	−0,8	0,5	2,1	3,6	3,9
18	−2,0	−2,3	−2,8	−2,9	−3,3	−3,7	−3,2	* −1,0	0,9	3,1	4,8	6,2
19	−2,2	−2,7	−2,8	−3,8	−3,6	−4,3	−2,4	0,5	2,9	5,6	8,0	9,4
20	2,2	2,2	1,1	1,1	0,9	0,6	0,9	2,2	3,8	5,9	* 7,8	8,5
21	4,4	4,2	3,5	3,3	3,1	3,1	3,5	3,6	5,7	7,4	8,5	9,3
22	3,2	2,9	2,6	2,5	2,5	2,5	2,7	3,4	4,2	5,4	5,7	7,1
23	2,8	2,5	1,5	1,6	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	3,0	3,1	4,7
24	0,6	0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	1,1	1,7	2,1	2,4	3,8
25	−2,3	−2,3	−2,7	−3,2	−4,2	−3,9	−3,1	−0,2	2,3	3,2	* 5,0	6,7
26	−1,5	−2,2	−2,6	−1,9	−3,1	−3,0	−1,7	0,9	2,2	4,0	6,0	7,5
27	−2,2	−2,6	−3,2	−4,1	−4,2	−4,9	−3,9	−2,4	−0,8	0,6	* 2,2	3,1
28	−3,2	−3,6	−4,4	−4,0	−4,8	−5,0	−3,5	−1,2	0,0	1,3	3,0	* 4,5
29	−2,0	−2,6	−2,9	−3,2	−2,7	−2,2	−2,0	−3,5	−2,4	−1,7	−0,9	−0,2
30	−5,9	−6,4	−7,1	−7,3	−6,9	−7,7	−5,9	−3,7	−2,2	−1,1	0,2	1,1
31	−5,0	−5,4	−6,1	−6,5	−6,7	−6,8	−5,3	−2,2	0,1	2,1	2,9	4,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	2,1	1,3	1,5	1,1	0,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-0,7	-0,9
2	4,1	4,9	5,5	5,5	4,9	1,9	1,6	1,1	0,3	0,4	0,6	0,5
3	* 4,4	4,4	3,5	3,8	3,4	2,0	1,5	0,1	-0,1	-0,9	-0,9	-1,2
4	4,0	4,5	5,0	5,3	4,8	3,5	2,9	1,5	0,9	0,0	-0,6	-0,6
5	6,5	6,8	7,1	7,3	5,6	3,1	0,9	-0,1	-1,4	-1,3	-1,4	-1,3
6	0,8	1,8	1,7	1,3	0,5	0,5	0,3	-0,4	-1,1	-2,5	-2,6	-3,1
7	-2,6	-2,1	-2,3	-2,3	-3,6	-4,1	-5,0	-6,0	-6,0	-6,2	-7,0	-6,6
8	-0,1	1,0	1,4	1,6	1,1	0,0	-0,7	-1,3	-2,7	-2,7	-2,9	-3,4
9	3,0	3,5	4,0	3,6	2,9	1,3	0,0	-0,9	-1,6	-1,9	-2,0	-3,0
10	3,8	4,5	4,9	5,0	3,9	1,9	1,2	0,9	0,9	1,1	1,1	0,8
11	2,9	4,6	5,1	3,9	3,2	1,6	0,0	-0,7	-1,2	-1,7	-2,7	-2,9
12	4,2	4,6	5,3	4,4	3,1	2,5	2,2	1,8	1,0	0,1	-0,2	-0,7
13	0,7	0,7	1,1	0,2	-0,4	-0,8	-1,2	-1,4	-1,5	-1,5	-1,4	-1,3
14	-1,1	-0,8	-1,1	-0,6	-1,0	-1,5	-1,5	-1,3	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9
15	2,1	3,5	2,7	2,5	1,8	1,1	0,0	-0,4	-0,5	-0,7	-1,1	-1,5
16	0,8	0,9	1,5	0,9	0,8	0,4	0,3	0,0	-1,3	-1,5	-2,1	-2,3
17	4,7	5,3	6,1	5,9	4,4	2,4	1,3	0,5	0,2	-0,5	-1,1	-1,6
18	7,4	7,9	8,3	7,7	5,7	3,7	1,9	0,7	0,9	-1,1	-1,5	-1,8
19	9,2	10,5	10,9	10,4	8,8	7,3	6,1	6,4	5,3	4,8	3,7	3,0
20	9,0	10,0	10,4	9,2	8,7	7,4	6,5	5,9	5,4	4,8	4,8	4,7
21	9,1	8,8	8,3	7,3	6,4	5,5	5,0	4,7	4,5	4,4	4,0	3,4
22	7,3	7,6	7,4	7,1	6,6	5,0	3,3	3,8	3,6	3,1	3,2	2,9
23	5,1	5,1	4,8	4,5	3,9	3,2	2,5	2,4	2,1	1,6	1,4	1,1
24	4,8	5,0	4,2	4,1	3,7	2,5	1,2	0,0	-0,2	-0,8	-1,2	-1,9
25	8,1	9,0	9,5	9,3	8,1	6,1	4,1	3,6	1,7	1,2	-0,5	-1,3
26	7,9	8,3	8,5	7,8	7,2	4,7	2,5	2,4	1,0	-0,3	-0,4	-1,4
27	4,6	5,4	6,6	6,3	5,4	3,5	0,8	0,0	-0,2	-1,1	-2,2	-2,5
28	5,3	6,1	6,7	7,0	6,3	5,2	3,4	1,8	1,5	0,1	-0,4	-1,6
29	0,0	0,3	0,3	0,7	-0,1	-1,2	-2,6	-3,7	-4,1	-4,5	-5,4	-4,9
30	2,1	2,5	3,2	3,6	2,9	1,6	0,4	-0,6	-2,5	-3,4	-3,5	-3,9
31	4,7	5,0	5,4	5,7	5,0	3,4	1,5	0,5	-0,9	-1,2	-2,0	-2,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-3,6	-4,7	-4,0	-4,6	-5,6	-5,3	-2,6	-1,0	1,5	3,6	4,9	5,9
2	-2,2	-2,0	-2,7	-3,5	-4,0	-4,1	-2,3	0,9	3,4	6,2	7,9	8,7
3	0,0	-0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	6,4	8,7	9,9	11,0	12,2
4	5,5	4,6	3,7	3,2	2,2	2,1	3,5	6,9	10,1	11,8	13,4	14,8
5	7,8	6,6	6,2	5,9	5,9	5,5	6,7	7,9	8,0	9,8	12,5	13,2
6	5,2	5,1	4,3	4,1	3,9	3,5	4,5	5,4	7,4	8,5	9,4	10,3
7	1,6	2,5	1,5	1,3	1,2	1,7	3,3	3,6	3,4	3,7	2,8	3,9
8	1,5	1,3	0,3	0,0	0,0	0,2	1,6	4,2	5,5	6,8	7,8	9,4
9	3,8	3,1	3,3	3,6	3,6	3,6	3,8	7,9	7,5	8,1	9,1	9,8
10	1,4	0,7	0,1	-0,3	-0,5	0,2	1,8	4,6	7,2	8,7	* 8,8	10,2
11	5,2	4,9	5,2	5,2	5,1	4,6	5,8	5,8	7,7	8,3	8,4	9,2
12	2,4	2,3	2,1	2,0	1,3	2,0	4,4	6,7	9,5	10,5	11,7	13,8
13	7,2	6,8	7,2	7,1	7,1	6,8	9,1	10,3	12,6	13,2	15,1	16,1
14	10,3	9,4	9,2	8,1	7,8	7,8	8,9	11,3	15,0	17,1	18,2	18,8
15	11,1	10,3	10,3	10,2	9,7	9,6	9,6	8,8	8,5	8,8	8,8	9,3
16	4,2	4,3	4,4	4,5	4,3	4,1	3,3	2,4	2,5	3,6	* 3,8	3,6
17	0,8	0,6	-0,1	-0,3	-0,5	-0,8	1,7	3,3	3,6	* 4,4	5,4	5,9
18	-0,4	-0,8	-1,4	-1,8	-2,7	-1,6	0,6	3,2	4,6	6,1	6,8	9,3
19	2,9	2,3	1,8	1,7	1,7	2,0	3,3	5,2	6,5	8,1	8,3	8,9
20	0,4	0,1	-0,2	-0,9	-1,9	-0,8	1,9	6,1	5,9	7,0	7,7	8,4
21	0,2	-0,3	-1,0	-1,0	-0,5	0,3	2,9	4,6	6,2	8,2	9,3	10,1
22	1,0	0,7	0,5	0,2	-0,1	0,7	3,0	5,1	7,0	8,3	10,0	11,6
23	4,6	3,6	3,1	2,7	2,2	2,7	5,9	8,7	9,6	10,6	* 11,5	12,7
24	6,2	5,4	4,9	4,7	4,5	5,6	7,8	10,2	11,4	13,0	13,9	14,8
25	5,7	4,9	4,8	3,7	3,2	4,7	7,2	10,3	12,7	14,0	15,0	15,7
26	8,1	7,1	6,4	5,6	6,7	8,5	9,8	11,4	12,4	13,4	14,8	15,3
27	7,1	6,6	6,2	6,9	7,2	8,2	10,4	13,0	13,7	14,5	14,6	15,2
28	7,7	7,1	7,1	7,7	7,1	7,3	10,2	11,9	14,2	14,5	15,9	16,6
29	8,4	8,0	8,0	8,2	8,0	7,6	7,7	8,1	8,1	7,9	9,2	10,2
30	3,9	3,5	3,7	3,8	3,9	4,4	5,2	6,0	6,6	8,4	* 11,2	9,1

Thermometrograph-Registrirung

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,2	7,8	8,4	8,5	7,7	6,0	4,4	2,3	1,2	−0,5	−0,7	−2,0
2	10,1	10,7	11,3	11,2	10,6	8,6	6,9	4,6	3,3	2,1	0,7	0,1
3	13,2	13,8	14,0	13,1	13,6	14,2	9,9	6,3	7,3	6,2	6,8	5,5
4	14,9	14,3	12,8	12,3	12,0	10,9	10,0	9,2	8,4	6,2	6,1	6,1
5	13,1	12,1	11,3	11,8	9,8	8,6	7,1	6,8	6,5	6,1	5,9	5,3
6	13,2	13,1	11,9	11,3	10,0	9,0	6,0	4,6	5,3	4,3	3,7	2,1
7	4,8	4,1	5,0	5,8	5,3	3,5	3,4	3,2	3,0	2,3	2,3	2,1
8	9,3	10,1	10,3	10,6	9,8	8,1	5,7	4,6	4,6	4,2	3,8	3,6
9	6,9	5,1	4,7	4,7	3,4	3,3	3,4	3,1	2,9	2,4	2,1	2,0
10	11,5	11,7	9,2	7,4	7,3	7,2	6,4	5,5	5,7	5,6	5,6	5,3
11	10,1	10,3	10,9	10,8	10,8	9,8	7,6	6,3	5,6	4,2	3,0	2,8
12	14,9	15,3	15,0	15,3	13,9	12,3	10,8	10,0	9,0	8,3	8,4	7,9
13	17,8	16,8	16,7	16,4	17,4	15,3	13,2	12,3	12,0	11,1	11,3	11,4
14	19,2	19,2	19,8	18,6	18,4	16,5	14,9	14,1	14,0	13,7	12,9	11,6
15	10,2	10,1	9,6	9,5	8,6	6,7	5,8	4,8	4,8	4,2	3,9	4,0
16	6,5	2,9	2,4	2,6	3,0	2,3	2,0	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1
17	6,3	7,6	7,8	7,6	6,9	5,8	3,9	2,9	2,2	1,6	0,5	0,0
18	8,3	9,7	9,9	9,2	8,8	8,2	7,0	5,9	5,5	5,1	4,5	4,4
19	10,4	9,9	10,0	9,9	9,1	7,8	5,4	3,4	2,5	2,3	1,9	1,4
20	9,1	9,5	10,6	10,6	9,9	8,6	7,0	6,0	4,9	3,2	2,8	1,3
21	10,8	11,3	11,8	11,7	11,1	9,8	7,2	5,3	4,1	3,6	2,7	1,7
22	12,9	14,0	14,4	14,6	14,0	13,0	10,7	8,4	7,7	6,3	6,4	5,3
23	13,2	13,8	14,2	14,6	14,1	13,1	14,5	10,4	9,7	7,2	6,4	6,2
24	15,3	15,8	15,4	14,7	13,5	13,3	11,5	10,6	9,6	8,9	8,1	6,6
25	17,1	17,4	17,1	16,3	15,4	14,7	14,1	11,2	9,7	8,6	8,6	7,9
26	15,7	16,6	17,7	17,1	13,8	14,2	14,7	10,2	8,6	7,7	7,6	7,0
27	16,3	17,0	17,4	17,7	15,7	14,6	13,4	12,2	9,8	8,7	8,0	7,7
28	17,5	16,8	18,5	17,7	17,4	15,6	13,6	12,4	11,2	10,7	9,8	8,9
29	10,4	12,3	12,2	12,5	12,0	10,2	6,5	6,8	6,9	5,9	6,2	4,5
30	9,2	10,3	10,1	10,5	9,6	9,4	6,5	7,5	6,6	6,6	5,3	4,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,4	5,5	5,5	4,7	4,8	5,6	7,6	10,4	10,0	10,3	11,1	11,9
2	6,6	5,6	5,4	5,4	5,1	5,6	6,3	6,0	6,4	6,4	5,9	6,1
3	0,9	0,0	−0,3	−0,6	−0,5	0,4	0,9	2,3	4,1	2,8	6,4	5,4
4	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,6	2,0	3,3	3,5	4,2	6,2	6,0
5	1,8	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	1,5	2,2	3,5	4,0	4,9	5,3
6	1,6	1,6	1,3	0,5	0,2	1,4	3,0	5,2	4,1	6,5	6,6	7,2
7	0,4	0,3	0,0	0,0	1,2	2,1	4,5	7,2	10,2	11,5	* 12,9	12,9
8	6,2	5,9	5,9	5,8	5,7	5,9	6,2	6,5	7,6	8,1	7,7	7,8
9	3,7	3,7	3,9	3,7	4,1	4,7	5,0	5,7	5,6	6,6	9,7	10,7
10	8,1	7,4	8,0	7,4	7,4	7,6	10,2	11,1	12,7	13,2	13,6	14,3
11	6,8	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,4	6,9	7,9	8,4	9,1	9,0
12	4,6	3,2	3,4	3,6	4,9	6,7	8,1	8,8	10,0	11,8	12,3	13,5
13	6,7	6,7	6,4	6,0	6,2	6,8	7,6	8,7	10,2	10,2	12,3	12,8
14	7,1	6,4	4,8	5,4	5,9	7,7	8,7	9,3	11,2	12,1	* 13,1	14,2
15	7,3	7,3	7,1	7,0	6,8	7,5	9,9	10,5	12,6	12,4	13,3	13,6
16	—	—	—	—	—	—	9,8	9,8	9,1	8,9	9,1	9,7
17	4,8	5,0	5,0	4,2	4,3	5,0	6,0	6,2	7,2	7,1	7,8	10,1
18	5,5	5,5	5,6	5,8	6,6	7,5	8,8	10,0	10,7	11,6	11,6	12,7
19	8,4	7,8	7,1	6,7	6,7	9,9	11,5	11,4	13,0	13,8	13,6	14,0
20	7,5	6,5	6,3	5,4	5,3	6,9	9,5	10,4	11,8	11,8	12,3	13,8
21	6,4	6,3	6,1	4,7	4,9	6,9	9,9	10,6	* 11,3	12,3	13,8	14,8
22	4,3	4,3	3,9	4,1	5,7	7,2	9,8	12,5	14,1	15,3	16,0	18,3
23	9,9	9,8	9,5	9,0	8,6	8,4	9,0	9,3	10,2	10,3	10,6	10,8
24	4,8	5,5	6,1	5,8	6,4	7,5	* 10,5	11,3	11,4	13,9	12,4	11,9
25	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	7,3	6,9	9,6	10,5	11,3	12,9	13,8
26	7,9	7,8	6,3	6,7	8,7	9,2	10,1	9,9	9,8	9,6	10,3	11,3
27	6,7	5,6	6,3	5,8	6,6	7,8	9,7	11,0	12,7	14,1	13,3	14,3
28	10,1	9,9	9,4	9,3	9,6	10,5	13,7	15,4	* 16,3	16,9	19,1	19,0
29	9,8	9,5	9,5	9,1	9,4	10,4	13,4	15,5	15,0	17,5	17,9	18,3
30	10,8	10,7	10,0	9,5	9,9	12,6	13,9	* 13,8	13,7	14,9	15,9	16,9
31	13,4	14,1	13,0	13,5	12,1	11,4	11,5	12,8	16,2	17,0	13,3	11,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,8	10,5	10,6	7,4	8,1	7,6	7,3	6,6	6,6	6,4	6,0	5,6
2	4,8	4,2	4,7	2,6	2,9	2,0	1,1	1,3	1,6	1,6	1,3	0,9
3	5,6	6,3	5,7	5,2	5,2	4,3	3,6	2,5	1,9	1,6	1,4	1,0
4	6,7	7,1	4,0	5,6	4,0	5,2	4,1	2,6	2,4	2,0	2,2	2,2
5	4,7	6,0	5,8	5,7	5,4	4,3	3,4	2,1	2,5	2,3	2,2	2,0
6	6,8	8,7	9,3	9,1	9,4	8,5	6,4	4,2	3,6	3,1	1,6	1,1
7	13,4	14,3	15,1	10,8	9,2	8,8	7,8	7,5	6,8	6,7	6,7	6,6
8	7,5	8,0	8,6	7,7	7,0	6,8	6,1	5,8	5,1	3,9	3,4	2,8
9	12,5	11,3	13,1	13,1	13,9	12,7	10,9	9,4	8,4	8,2	7,1	7,2
10	15,6	16,4	14,8	12,7	12,6	12,3	11,4	9,6	8,7	7,8	7,3	7,0
11	9,3	11,2	12,6	12,2	10,0	9,7	7,9	6,7	6,0	6,1	5,6	5,1
12	14,2	12,1	10,2	13,8	12,2	10,6	9,0	8,1	7,7	7,3	7,3	6,8
13	12,7	13,8	12,7	12,0	11,0	11,1	8,9	8,8	7,5	7,0	7,1	7,2
14	14,6	15,6	15,2	14,2	13,7	11,8	10,1	8,5	8,7	8,5	8,5	8,0
15	14,5	14,2	13,9	13,1	12,3	11,8	10,4	9,8	8,7	8,5	7,6	7,9
16	9,8	10,1	10,0	8,1	7,0	6,9	6,5	5,9	5,6	5,2	5,1	4,8
17	10,0	10,6	9,4	10,8	10,0	10,1	8,6	7,1	7,2	6,9	6,5	5,6
18	13,1	13,4	13,0	13,7	13,2	12,9	11,6	9,9	9,5	7,7	7,7	7,5
19	* 13,0	13,6	13,2	13,8	12,8	11,9	10,8	10,0	9,1	8,8	8,3	7,6
20	14,1	14,4	14,4	14,2	14,3	12,9	11,7	9,9	9,2	7,9	8,1	7,3
21	15,0	14,3	15,3	15,3	14,9	13,6	11,8	9,2	7,9	7,2	5,8	5,3
22	17,8	18,4	18,5	19,2	17,2	15,8	13,1	12,0	10,7	11,2	9,9	10,6
23	9,8	10,1	9,3	8,5	9,6	10,3	8,9	7,5	6,6	4,8	4,6	4,2
24	12,7	11,6	9,4	8,4	7,5	7,7	7,6	6,9	7,0	6,7	6,6	6,6
25	14,3	14,1	12,7	11,6	12,2	12,0	8,0	8,2	8,6	8,6	7,8	7,9
26	10,3	12,2	10,9	7,8	10,5	9,9	9,2	8,3	8,1	7,5	7,3	6,4
27	15,3	15,6	15,8	17,2	17,2	15,4	14,3	12,5	12,0	10,4	10,3	10,2
28	18,4	18,5	20,4	18,0	16,7	15,8	13,9	12,4	11,9	11,7	9,9	10,6
29	17,9	19,3	19,0	17,9	17,0	17,1	16,0	14,1	13,2	12,6	12,3	11,3
30	17,6	18,8	19,8	20,6	20,3	18,2	16,3	15,1	14,4	13,6	12,9	13,1
31	9,3	11,8	12,1	12,2	9,4	9,6	8,0	7,7	7,9	7,8	7,9	7,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,8	6,8	6,5	6,8	6,8	9,6	12,7	13,3	15,0	15,4	14,6	15,0
2	6,9	6,4	5,6	5,2	6,6	9,1	11,0	13,1	14,1	16,1	16,9	17,5
3	8,8	8,6	7,8	7,4	9,8	11,6	13,7	15,7	17,7	20,0	19,8	20,5
4	13,3	13,7	13,9	12,8	12,6	13,8	16,5	17,1	18,5	20,3	*20,0	21,3
5	12,4	11,9	11,6	10,8	11,0	13,9	16,5	18,7	20,2	20,8	22,1	23,0
6	12,5	12,6	12,5	12,5	12,7	13,6	14,6	15,9	14,8	13,4	11,7	12,8
7	6,1	5,5	5,5	5,6	5,5	6,4	7,4	7,5	8,1	7,0	9,6	7,2
8	5,5	5,3	4,6	4,2	3,9	7,1	9,0	11,5	11,9	12,9	13,8	11,7
9	9,7	9,5	9,3	8,9	9,5	9,7	10,8	13,1	15,3	16,7	16,2	17,7
10	8,3	7,1	7,1	6,0	7,2	9,7	11,1	12,6	14,6	16,0	17,4	18,7
11	12,8	12,4	11,6	11,1	11,1	13,8	15,8	17,0	16,7	16,9	*17,3	18,4
12	10,1	9,8	9,4	9,2	10,2	11,8	13,3	14,4	15,8	17,6	18,1	18,1
13	10,2	10,1	9,7	9,5	10,9	12,8	14,4	16,6	17,6	19,5	19,2	20,3
14	10,9	11,0	10,5	10,2	11,1	13,1	15,9	17,9	19,3	20,4	20,7	20,4
15	11,1	10,8	9,9	9,3	10,1	12,0	13,6	15,8	16,3	17,1	16,7	18,8
16	11,4	10,9	10,3	10,1	10,9	11,6	13,1	*14,0	15,1	16,5	17,4	16,7
17	10,4	10,5	10,5	9,5	11,0	12,6	15,0	16,6	18,6	19,0	20,5	21,0
18	12,3	12,2	11,8	11,6	11,0	10,6	11,1	11,0	10,6	10,4	*10,8	12,0
19	9,6	9,4	9,4	9,3	9,5	10,3	11,8	13,4	13,7	15,3	18,8	17,3
20	8,6	8,7	9,1	9,3	9,1	11,4	13,9	15,9	17,2	16,3	17,9	18,8
21	9,4	9,6	9,4	8,7	8,8	9,3	9,9	*10,1	10,5	11,3	10,6	9,5
22	8,3	8,1	8,0	7,8	8,0	8,1	9,1	10,2	11,0	12,3	12,9	14,1
23	10,2	10,0	9,9	9,9	10,2	10,1	10,9	11,9	12,7	12,5	8,9	10,5
24	8,9	8,6	8,2	8,2	8,1	8,0	8,4	8,5	11,2	11,2	11,3	12,3
25	9,1	8,9	9,0	9,4	9,5	9,6	9,5	9,1	9,4	9,7	*10,0	10,3
26	9,9	10,0	10,0	10,0	10,3	10,4	10,5	10,6	10,8	11,3	12,0	13,4
27	11,4	11,5	—	—	—	—	14,0	14,7	16,0	15,0	18,2	16,7
28	8,6	7,3	6,8	6,9	7,9	10,0	12,7	14,5	16,2	17,5	19,0	19,6
29	13,8	13,8	12,9	12,4	14,1	14,6	15,5	15,4	16,5	16,2	16,3	15,7
30	10,7	10,1	9,9	8,9	8,9	10,6	12,0	14,1	15,2	16,7	17,5	18,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16,0	15,9	15,4	*15,6	14,6	14,8	13,3	11,1	9,8	9,7	8,7	8,5
2	18,1	18,5	19,1	19,1	18,8	17,9	16,0	14,3	13,3	12,6	11,5	10,7
3	21,2	22,1	21,2	21,8	22,2	20,2	17,7	16,2	14,6	13,2	13,1	13,3
4	21,2	21,8	23,2	22,4	22,0	21,1	20,1	18,3	16,0	14,9	14,0	12,9
5	25,2	25,1	24,3	25,7	24,3	21,5	17,8	16,0	15,8	15,0	14,9	13,7
6	14,8	13,4	13,3	12,9	13,3	*11,6	9,8	8,7	8,2	6,8	6,7	6,6
7	10,5	7,7	9,4	6,2	9,3	9,3	8,1	7,4	6,7	6,1	6,3	6,3
8	13,2	13,6	13,9	13,2	13,7	13,6	11,8	11,1	11,0	10,5	10,4	10,0
9	17,8	17,3	18,1	16,7	16,8	15,8	14,4	12,0	11,1	10,6	9,5	9,1
10	20,5	19,6	19,2	20,1	20,4	19,9	17,0	15,8	14,9	14,1	13,6	12,5
11	19,9	19,4	20,0	17,2	14,3	12,5	12,5	12,5	11,8	11,3	10,6	10,1
12	18,5	19,1	19,8	18,8	19,3	19,9	15,9	14,9	13,4	12,7	11,6	11,0
13	20,7	19,6	21,4	21,9	21,3	19,7	16,8	15,2	14,2	13,3	12,6	11,5
14	20,5	19,9	17,8	16,2	14,8	17,5	15,2	14,5	12,2	11,8	11,7	11,4
15	18,7	19,3	19,7	19,9	18,7	17,4	12,9	12,6	12,3	12,7	11,2	11,0
16	17,8	18,4	19,1	18,6	18,0	17,8	16,4	14,3	13,1	12,4	11,9	11,6
17	22,0	22,5	22,0	18,7	17,5	14,8	15,1	14,0	13,9	13,5	12,5	12,4
18	13,2	14,0	13,0	11,8	10,8	10,4	9,8	10,0	9,8	10,0	9,7	9,7
19	16,8	17,7	16,8	17,4	14,2	15,0	14,1	12,3	11,2	10,3	9,4	9,4
20	16,5	18,9	18,2	9,8	10,7	14,3	10,8	9,9	9,6	9,1	9,1	8,9
21	12,7	9,9	10,1	10,1	9,8	8,9	9,0	8,9	8,0	8,1	8,4	8,5
22	13,9	14,3	13,6	13,3	13,8	14,2	12,6	12,0	11,6	11,5	10,9	10,6
23	13,3	12,9	12,8	12,8	11,5	10,9	10,4	9,8	9,4	9,0	9,0	9,0
24	12,5	12,1	13,1	13,3	12,9	11,6	10,5	9,7	9,4	9,3	9,3	9,2
25	10,5	10,5	10,5	10,6	10,5	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,1	10,0
26	15,9	16,3	16,5	16,1	15,5	14,4	12,9	12,4	11,8	11,8	11,7	11,7
27	19,6	18,3	18,8	*18,3	17,2	16,5	15,3	13,7	12,2	10,9	9,2	9,1
28	20,0	20,7	21,1	21,4	20,8	20,0	18,6	15,8	15,3	15,3	14,7	14,3
29	17,2	16,6	17,6	16,7	16,9	16,8	15,8	12,9	12,0	11,8	10,5	10,2
30	21,1	19,6	19,8	20,5	20,0	19,5	17,9	16,7	15,8	15,1	14,3	13,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,0	12,2	12,2	11,8	12,3	12,9	14,3	14,0	15,8	16,3	15,5	14,6
2	10,2	10,1	10,0	9,6	10,2	11,8	12,2	14,7	15,1	15,5	13,8	16,5
3	7,1	6,1	5,6	5,4	6,4	7,5	9,2	10,1	11,0	12,7	13,2	14,5
4	5,3	4,8	4,2	3,8	5,0	7,7	9,8	10,9	12,3	13,2	14,3	14,7
5	9,9	9,9	9,9	9,1	9,2	9,1	8,6	* 9,7	10,0	10,9	11,6	12,6
6	6,0	7,8	7,7	7,5	7,5	8,0	10,2	10,4	11,8	12,9	12,7	14,4
7	7,5	6,8	6,8	6,2	6,8	9,4	13,0	14,5	16,5	17,1	18,3	19,0
8	11,7	11,7	11,3	11,4	10,8	11,7	11,7	11,9	12,1	14,9	16,8	15,5
9	6,5	6,3	7,4	7,1	7,1	8,3	9,1	10,9	11,6	12,3	14,1	14,0
10	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	7,2	6,7	6,8	7,6	9,9	* 10,2
11	7,2	6,7	6,7	6,9	7,3	8,1	9,5	10,6	11,0	12,2	13,8	13,6
12	8,2	8,2	8,4	8,2	8,2	9,8	11,8	13,8	14,5	15,9	16,2	17,0
13	10,9	10,0	10,1	10,5	10,7	11,7	13,9	16,1	16,1	15,5	15,9	15,0
14	10,2	10,1	9,2	9,2	9,2	9,9	10,3	11,7	10,7	11,3	11,9	12,2
15	11,1	14,1	11,0	10,8	10,7	10,7	10,9	10,9	12,1	13,8	14,4	15,8
16	—	—	—	—	—	—	10,2	13,2	15,3	16,7	18,1	16,8
17	12,7	12,2	12,0	11,9	11,9	12,4	13,1	13,4	14,4	13,7	15,7	13,9
18	10,2	9,9	9,8	9,4	9,5	9,6	10,2	10,7	11,3	13,5	13,8	15,8
19	6,3	8,3	7,9	7,9	7,7	9,6	12,1	13,0	14,7	15,7	17,2	17,9
20	14,1	13,8	13,8	13,7	13,7	14,2	14,4	13,1	13,7	14,1	14,9	14,2
21	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,3	9,4	10,4	10,7	12,6	14,6	12,2
22	8,7	8,8	8,6	8,2	8,0	8,8	10,8	11,8	12,7	14,1	* 13,5	14,7
23	6,6	6,6	6,0	5,6	6,4	8,3	10,5	12,9	14,4	15,8	16,4	17,0
24	9,4	8,4	7,4	7,9	8,4	10,6	12,9	14,6	16,4	18,2	19,3	20,5
25	13,9	13,2	12,8	13,0	13,1	13,3	15,0	18,1	20,3	20,5	20,3	20,9
26	12,0	11,9	11,6	11,0	10,7	11,2	11,7	11,7	13,1	13,2	15,5	15,2
27	10,3	10,5	10,2	9,9	9,8	10,2	11,0	11,9	13,9	14,5	16,7	15,1
28	10,3	10,0	9,5	9,7	9,5	10,4	12,4	13,2	14,3	15,0	15,9	16,1
29	10,0	10,0	9,9	9,9	10,0	11,0	11,7	14,8	16,4	15,4	* 16,1	16,4
30	9,3	8,4	8,2	7,4	7,6	9,5	14,1	13,6	15,2	16,4	18,8	17,4
31	10,1	9,6	9,5	8,2	8,5	10,4	13,2	15,0	16,6	18,0	18,5	19,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,8	13,5	15,5	15,8	14,9	14,1	13,2	12,5	12,3	12,1	11,2	10,4
2	14,8	13,8	13,9	14,3	13,8	13,1	11,8	9,8	9,1	7,6	8,2	8,2
3	15,8	14,3	13,9	14,4	13,8	14,9	12,9	10,9	9,0	8,3	7,8	6,4
4	15,1	16,3	16,8	15,9	17,0	16,5	14,1	13,3	11,4	10,8	10,1	10,1
5	12,8	13,1	12,8	12,7	12,4	10,8	10,2	9,1	9,0	8,8	8,5	8,2
6	14,7	14,8	14,5	14,7	14,9	13,8	13,3	12,2	11,3	10,6	9,7	8,7
7	18,3	18,3	19,7	19,3	18,7	17,9	17,6	15,0	14,1	13,0	11,7	12,1
8	15,4	15,5	16,3	13,9	10,6	10,8	10,7	10,5	9,4	9,4	8,8	8,5
9	14,5	14,3	14,2	12,8	11,9	11,3	10,2	9,7	8,9	8,8	8,0	7,2
10	9,4	11,7	13,3	7,2	10,0	10,6	6,8	8,2	7,6	7,4	7,1	7,1
11	12,7	10,7	13,4	10,8	11,8	11,2	11,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,1
12	18,0	18,3	18,0	18,2	17,8	18,1	16,3	13,8	12,8	12,3	11,8	11,1
13	16,1	15,1	14,3	11,0	11,9	11,9	11,8	11,1	11,0	10,7	10,3	10,2
14	13,7	13,0	13,5	13,3	13,1	12,4	12,2	12,0	11,4	11,4	11,3	11,1
15	16,2	17,6	18,0	16,7	17,8	16,8	14,9	12,3	10,6	10,3	9,3	8,4
16	19,7	20,5	20,5	20,4	20,8	20,2	13,4	13,5	13,9	13,4	12,8	12,8
17	14,3	14,8	14,7	13,9	13,7	13,3	12,5	12,3	12,0	11,3	10,2	10,2
18	14,3	15,7	18,6	16,4	15,2	15,2	12,8	11,3	9,9	9,1	8,1	8,3
19	16,2	18,3	18,6	18,6	18,2	17,7	16,9	15,7	15,4	15,4	14,5	14,6
20	13,4	13,4	13,7	14,4	12,9	11,8	9,3	8,8	8,8	9,2	8,0	8,6
21	12,4	12,6	13,4	13,4	13,4	11,8	10,4	9,3	9,4	9,4	8,4	9,1
22	15,3	15,2	15,0	15,2	14,2	14,4	13,2	11,5	10,0	8,5	7,4	7,1
23	18,0	18,5	18,9	18,9	18,7	17,7	15,4	12,7	11,9	11,4	10,8	10,3
24	21,4	22,0	22,5	22,1	21,4	19,1	17,7	16,1	15,9	15,0	13,9	13,5
25	20,9	21,5	14,4	15,7	16,5	15,1	13,4	13,4	13,2	12,9	12,4	12,0
26	16,1	15,9	17,0	16,3	16,4	15,3	14,4	12,7	11,8	11,8	11,4	10,9
27	15,2	17,4	12,7	14,3	14,1	14,1	12,5	11,4	10,5	10,4	10,4	10,2
28	15,3	13,9	18,2	13,1	12,5	11,8	11,4	11,2	10,7	10,5	10,0	9,9
29	16,4	17,2	17,5	18,5	17,6	17,2	15,2	13,5	12,8	11,3	10,6	9,5
30	17,9	18,4	19,0	19,3	19,3	15,4	15,9	15,1	13,9	12,9	11,8	11,0
31	19,7	20,2	20,4	20,4	20,4	19,4	17,4	16,2	14,8	13,8	13,7	12,6

August 1856.

Thermometer-Registrirung

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,4	10,8	10,3	10,1	10,0	11,6	13,4	15,6	17,1	18,2	19,2	20,1
2	10,6	10,1	10,2	9,1	8,9	10,1	12,3	15,0	16,4	17,1	18,1	18,6
3	10,6	10,6	10,6	10,1	9,7	11,1	13,4	15,2	16,6	17,3	18,3	19,6
4	13,9	13,3	13,1	12,5	12,1	13,3	14,3	15,3	17,0	18,1	19,5	20,5
5	13,2	13,1	12,3	12,3	—	—	13,0	13,4	13,7	14,0	* 14,2	14,2
6	6,5	5,6	5,0	4,1	4,1	5,7	8,5	10,2	12,5	13,0	13,9	14,4
7	7,1	7,2	7,2	7,5	7,6	8,7	10,9	13,1	13,8	14,9	16,3	16,1
8	9,3	8,5	8,1	8,1	8,0	9,6	11,8	13,9	15,9	17,2	18,3	19,0
9	14,1	13,1	12,4	12,2	12,0	12,1	12,4	14,2	15,6	16,1	16,9	18,4
10	10,6	10,2	10,0	9,9	10,1	11,4	12,4	15,3	16,6	17,5	18,6	19,7
11	12,4	12,1	11,9	12,1	12,5	13,8	16,2	18,2	20,5	19,8	21,3	23,4
12	15,0	14,3	14,5	13,9	15,1	15,7	17,4	19,8	21,2	* 21,8	22,3	23,2
13	12,3	12,2	11,2	10,9	10,7	12,4	14,8	16,7	18,8	19,8	21,2	21,6
14	—	—	—	—	—	—	15,6	16,1	20,4	21,0	21,8	23,6
15	13,7	13,5	13,5	13,1	13,1	13,3	14,4	15,2	16,6	18,4	17,1	17,9
16	13,4	13,3	12,4	12,0	12,0	12,9	14,0	15,1	16,2	17,7	18,5	19,5
17	13,0	12,7	12,7	12,5	12,3	12,9	16,1	17,9	16,1	19,8	22,6	23,4
18	13,0	12,3	11,4	11,4	11,1	11,7	13,1	13,9	14,0	16,4	18,4	18,7
19	9,4	9,8	9,7	8,9	9,4	10,4	11,4	11,6	11,2	13,0	* 16,2	17,0
20	12,7	12,4	12,7	12,3	12,3	12,3	13,1	14,0	15,1	14,6	17,3	17,9
21	12,7	12,6	11,9	11,6	10,9	10,8	13,1	14,2	15,6	17,0	20,1	19,0
22	12,5	10,7	11,2	10,4	9,6	9,2	8,9	9,3	10,9	11,1	12,3	15,4
23	11,8	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7	11,8	11,9	13,0	13,4	14,8
24	9,8	9,7	9,5	9,1	9,1	9,1	9,7	10,6	11,4	11,7	14,1	14,8
25	6,6	5,8	5,1	4,7	4,6	5,6	8,4	10,1	11,3	12,6	14,4	14,8
26	8,2	8,3	8,1	8,2	7,8	8,4	10,0	13,2	13,4	* 13,6	13,2	14,0
27	11,2	10,9	10,3	9,4	8,5	9,6	10,4	11,3	11,5	13,1	14,0	14,9
28	11,5	11,6	11,5	11,1	11,5	11,6	12,6	14,4	14,8	16,0	16,8	16,4
29	13,1	13,3	12,4	12,6	12,6	12,6	12,7	13,7	14,7	15,4	16,1	17,1
30	13,0	12,9	12,5	12,4	11,3	11,2	11,8	12,5	12,9	13,8	14,3	15,0
31	7,4	6,3	5,4	5,0	5,2	5,1	7,1	10,5	12,6	13,7	15,4	16,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20,0	20,6	20,6	19,8	19,6	18,7	16,8	14,9	14,5	12,8	11,7	11,2
2	19,6	20,0	20,3	20,6	20,2	19,4	17,3	15,3	14,2	13,9	12,1	11,1
3	21,2	20,9	21,1	21,5	21,4	20,7	18,8	17,1	16,5	15,5	15,0	14,5
4	21,1	22,3	22,4	22,0	19,7	20,1	18,1	17,1	15,1	14,4	14,1	13,7
5	14,5	16,0	15,6	15,6	15,6	13,9	12,8	11,1	9,2	8,8	7,9	7,1
6	14,9	15,5	15,6	15,7	15,3	14,6	13,0	11,0	10,0	9,1	9,0	7,7
7	16,8	17,6	17,1	17,4	17,2	16,6	15,0	13,7	12,4	11,4	10,1	10,0
8	19,0	19,8	20,0	20,5	20,5	19,2	17,6	17,3	16,1	15,5	15,4	15,0
9	18,7	17,8	19,1	17,5	15,9	15,5	14,9	14,3	13,7	12,5	12,1	11,0
10	20,7	21,6	21,9	22,1	22,0	21,3	19,6	17,0	15,7	14,5	13,9	12,7
11	24,0	24,0	24,6	24,9	24,9	23,7	22,3	19,5	17,5	16,2	16,0	15,8
12	23,9	23,8	24,0	24,0	22,9	21,1	19,4	17,8	16,7	15,2	14,4	13,5
13	22,4	23,0	24,3	23,5	22,6	21,8	—	—	—	—	—	—
14	23,6	23,7	24,8	24,7	24,6	22,7	19,9	19,1	13,4	15,1	13,8	13,8
15	17,9	19,2	19,6	20,0	19,5	* 19,1	17,4	16,0	15,2	14,2	13,5	13,3
16	20,0	20,9	21,3	21,5	21,2	20,3	17,9	17,0	16,2	14,7	14,5	13,6
17	23,4	24,0	24,6	22,1	19,8	17,0	15,9	15,0	14,3	13,2	14,0	13,4
18	18,4	19,4	18,1	17,0	13,7	11,6	11,8	10,9	10,7	9,9	10,3	9,9
19	17,2	18,7	17,9	17,4	16,7	15,7	13,8	13,7	13,7	13,5	12,7	12,8
20	18,2	18,1	18,9	17,2	17,3	16,3	14,7	14,0	14,1	13,7	13,6	13,7
21	20,1	19,6	16,3	16,2	16,3	16,1	15,1	14,2	14,1	13,6	13,3	13,8
22	15,4	16,7	17,2	16,6	16,2	14,7	14,0	12,5	12,2	11,6	10,9	11,3
23	14,3	13,8	14,1	12,4	12,0	11,3	10,7	10,6	10,5	10,3	10,1	10,0
24	12,8	15,2	15,2	15,6	14,2	12,9	10,9	10,0	9,2	7,9	7,7	6,9
25	15,0	15,5	15,8	15,7	15,2	14,3	12,5	11,7	9,7	9,2	8,3	8,4
26	14,4	13,9	13,4	12,9	12,4	11,9	11,7	11,3	11,5	11,4	11,4	11,7
27	16,4	16,7	16,9	16,5	15,0	14,6	11,8	11,8	11,7	11,4	11,4	11,7
28	16,8	16,0	16,6	16,0	16,0	15,3	14,9	12,2	12,4	12,7	13,2	13,2
29	17,7	18,4	17,9	18,3	17,8	16,3	15,4	14,8	14,5	14,1	13,3	12,9
30	* 14,8	15,0	15,2	15,1	14,4	13,4	10,9	9,5	9,3	8,0	7,6	7,4
31	17,6	19,0	18,6	18,9	17,7	16,0	13,7	13,3	11,6	11,3	10,6	10,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,7	9,7	9,8	8,9	9,7	9,9	12,5	15,9	17,5	17,9	18,9	20,5
2	14,3	13,8	13,3	13,2	12,6	14,0	14,3	13,4	13,0	* 15,5	15,3	13,4
3	9,1	8,7	8,4	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5	8,1	9,4	9,2	10,6
4	5,8	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4	6,5	7,3	9,3	9,4	10,1	9,8
5	5,3	5,1	5,3	4,4	3,8	4,5	5,4	8,6	9,1	9,9	10,1	11,0
6	2,7	1,5	1,5	1,0	2,0	1,9	3,7	5,4	8,1	10,4	12,1	13,1
7	8,0	7,8	7,9	7,8	7,9	7,9	9,7	10,5	11,7	13,3	14,4	15,0
8	9,8	9,7	8,9	8,9	8,5	8,0	8,4	9,4	9,9	11,2	13,2	13,0
9	9,1	8,6	8,0	8,4	8,1	8,1	8,9	9,8	11,4	* 12,2	13,0	13,6
10	6,9	5,5	5,3	4,9	5,7	5,2	7,3	10,0	11,2	12,6	13,6	14,7
11	6,8	6,9	5,9	5,9	5,5	5,2	7,5	10,1	12,1	13,4	14,2	14,6
12	7,3	6,9	6,4	6,1	5,9	5,6	7,9	9,6	11,3	12,5	13,9	15,2
13	—	—	—	—	—	—	5,9	8,3	11,1	13,0	14,2	14,1
14	5,0	5,0	4,9	4,5	3,8	4,8	6,2	7,7	8,9	10,0	9,9	11,3
15	5,4	5,0	4,9	4,2	3,7	3,7	5,3	6,8	7,7	9,6	10,4	11,3
16	5,0	4,8	4,8	5,3	5,0	6,3	8,2	10,0	* 12,4	13,2	12,9	13,4
17	7,8	8,1	7,9	7,8	7,8	7,8	8,4	9,7	10,2	12,2	12,2	13,2
18	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,8	10,7	13,1	13,8	15,0	15,5	14,9
19	10,4	10,4	10,5	10,9	10,8	11,2	10,7	11,2	11,0	11,6	13,1	12,5
20	5,8	5,7	5,7	5,1	4,3	4,1	4,2	5,1	5,4	6,7	6,9	7,3
21	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	5,0	6,0	6,3	6,4	6,8
22	4,1	4,0	4,0	3,2	2,1	1,8	5,0	6,5	7,2	7,0	10,6	10,1
23	3,6	4,1	4,7	3,9	4,1	3,7	5,6	7,8	* 9,3	11,6	15,2	14,7
24	8,1	6,3	6,6	6,6	6,3	6,4	6,9	8,9	11,5	13,2	14,1	14,0
25	8,1	8,4	8,9	10,0	10,0	9,9	10,3	10,8	11,2	12,6	12,0	11,5
26	7,0	7,1	7,0	6,8	6,5	6,5	7,1	8,7	9,5	10,7	11,5	12,6
27	4,9	5,1	5,5	4,9	4,5	3,4	3,9	6,5	8,7	10,7	12,6	13,9
28	7,8	7,7	7,3	5,7	5,0	5,0	6,1	6,7	8,7	10,5	10,5	12,4
29	6,7	6,6	5,5	4,5	4,0	3,7	4,8	7,1	10,0	11,9	12,6	13,3
30	4,9	5,7	4,8	4,7	4,6	4,5	5,3	6,5	6,9	* 9,5	9,7	9,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21,6	21,9	22,8	22,7	22,4	20,2	18,4	16,5	15,8	16,1	15,8	15,0
2	11,8	11,4	10,8	10,0	10,8	10,4	9,9	9,9	9,8	9,5	9,3	9,1
3	9,4	10,5	10,2	10,8	8,4	7,4	7,3	7,2	6,5	6,3	6,2	6,2
4	8,7	10,3	7,4	8,0	6,8	5,0	5,5	5,8	5,4	5,5	5,4	5,3
5	12,2	11,4	11,4	10,6	10,1	8,8	6,8	5,4	4,9	4,8	3,6	3,1
6	13,9	15,4	14,4	14,4	14,2	12,2	10,5	9,7	9,0	8,5	8,3	7,9
7	15,9	16,1	16,8	16,4	15,9	13,6	12,6	12,4	10,9	11,5	10,1	9,8
8	13,0	13,9	14,3	13,4	13,3	12,3	11,5	10,7	10,4	10,0	9,6	9,3
9	14,2	14,9	14,0	14,4	13,5	12,0	10,9	9,6	8,5	7,9	6,5	6,0
10	14,9	16,6	16,2	16,2	15,1	13,6	12,6	11,1	10,8	10,0	8,9	7,9
11	15,4	16,0	16,1	15,7	15,1	13,1	11,7	10,5	9,7	9,1	8,4	7,8
12	14,2	14,6	15,3	14,3	14,3	12,4	10,4	9,0	8,9	7,4	—	—
13	15,2	14,5	15,3	13,4	12,9	11,3	9,8	8,5	7,8	7,6	6,2	6,9
14	11,4	12,5	13,4	13,4	12,8	11,6	10,7	9,8	8,9	6,9	6,7	5,9
15	13,0	12,1	12,2	11,9	11,7	10,0	8,8	7,8	6,8	6,1	5,9	5,5
16	13,1	12,9	12,1	12,1	12,1	11,6	11,2	10,8	11,1	9,4	7,0	7,6
17	14,6	14,5	15,0	14,7	13,7	13,1	11,4	11,0	10,1	10,1	9,0	9,0
18	14,4	14,3	14,3	14,2	14,0	13,0	12,0	11,3	11,0	10,8	10,6	10,3
19	12,1	8,5	8,1	7,9	7,3	7,0	7,0	6,9	7,0	6,7	6,2	6,1
20	8,4	7,1	5,5	6,1	5,5	5,2	4,6	4,2	4,0	4,2	4,1	4,1
21	9,0	7,2	7,9	7,2	6,2	5,3	5,2	5,0	5,1	4,5	4,0	4,1
22	10,9	11,1	11,1	11,0	10,1	8,1	6,3	5,1	4,6	3,9	3,4	3,2
23	15,6	15,9	15,0	14,7	12,5	11,0	10,0	8,9	8,5	8,2	8,0	8,0
24	15,1	14,6	14,6	13,9	12,3	11,0	10,4	9,4	9,3	9,1	9,0	8,8
25	11,0	9,2	8,8	8,4	8,0	7,6	7,4	7,4	7,3	7,0	6,9	6,9
26	12,1	12,7	12,2	12,9	11,1	9,1	8,1	6,3	6,0	6,0	5,7	5,0
27	14,3	15,8	15,0	14,0	12,6	11,0	10,3	9,6	9,0	8,6	8,1	7,9
28	13,2	12,7	11,5	10,1	8,6	8,1	8,2	7,9	7,6	7,5	7,2	7,0
29	14,2	14,1	14,2	14,0	11,5	10,1	9,0	8,3	7,0	7,6	5,6	5,0
30	11,2	11,5	11,8	11,7	11,0	10,1	9,1	8,7	8,3	7,7	7,4	7,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,5	6,4	5,9	6,4	6,6	6,1	6,3	6,6	7,8	10,0	10,4	11,1
2	6,9	6,9	7,4	7,5	7,5	7,1	7,4	9,6	12,0	13,4	15,5	15,2
3	8,5	8,5	8,4	8,4	8,2	7,3	7,2	* 8,0	9,6	10,4	11,1	11,9
4	3,6	2,9	2,2	2,0	2,3	1,7	4,1	6,6	7,7	10,0	11,8	12,7
5	4,5	4,6	4,8	3,1	3,2	3,1	4,3	6,1	9,0	10,7	12,0	14,0
6	6,2	6,1	5,2	4,9	4,2	3,8	4,5	6,7	9,6	11,7	13,0	14,1
7	6,8	5,9	6,1	6,4	6,1	6,1	5,4	7,3	10,0	* 12,5	13,9	15,0
8	10,0	10,2	10,2	9,4	9,6	9,5	10,2	11,9	12,4	15,5	15,9	16,8
9	9,5	8,9	8,9	8,8	7,4	7,5	8,7	10,3	11,2	12,9	13,9	16,2
10	9,2	9,0	8,4	7,6	6,7	6,9	7,8	9,2	11,2	13,6	14,4	16,4
11	9,7	9,3	8,3	7,5	6,6	6,3	6,3	7,5	9,2	10,2	12,4	12,4
12	9,4	9,4	8,8	10,1	10,3	9,9	9,8	10,9	12,1	12,5	14,6	14,7
13	8,0	7,3	6,6	6,4	6,3	6,6	7,1	8,2	9,6	11,1	12,8	13,1
14	4,2	4,4	5,1	5,4	5,9	6,8	7,0	6,4	7,5	* 9,2	9,1	9,5
15	7,7	7,6	7,5	8,0	8,2	8,3	8,7	9,1	10,3	11,3	12,0	13,2
16	9,1	7,6	7,3	7,1	7,0	6,2	6,8	7,3	8,0	9,3	9,8	9,6
17	5,9	5,8	5,9	6,2	6,2	5,8	5,7	5,9	6,7	7,4	7,8	7,9
18	7,3	7,1	6,6	6,3	6,3	5,7	6,2	6,2	7,2	8,6	8,8	8,9
19	2,9	2,9	2,4	3,1	3,7	3,7	4,2	4,8	5,5	6,4	7,9	8,6
20	2,1	1,4	1,3	0,4	0,5	1,9	2,2	2,9	5,1	5,3	7,1	7,9
21	1,5	1,2	1,0	1,3	1,4	1,3	1,2	2,3	4,0	5,6	* 7,6	8,7
22	2,0	1,1	2,1	1,3	0,6	1,0	1,2	1,9	4,0	6,7	8,4	9,4
23	2,0	2,0	1,4	2,8	3,6	3,6	3,4	3,8	4,8	6,3	7,6	7,6
24	2,6	2,1	2,0	2,2	1,9	1,3	1,9	2,8	3,6	4,1	5,8	5,6
25	3,5	3,3	2,8	2,2	2,1	1,4	0,1	0,7	2,3	4,3	4,8	6,2
26	−1,9	−2,6	−2,5	−2,9	−3,7	−2,8	−1,8	−1,5	0,6	1,6	2,6	3,2
27	−1,7	−2,4	−2,5	−2,2	−2,4	−2,7	−2,5	−1,5	−0,4	1,2	3,0	3,1
28	−2,5	−2,9	−3,2	−3,7	−3,7	−4,4	−4,4	−3,3	−1,6	* 0,5	2,4	2,8
29	−2,6	−2,4	−2,7	−2,8	−2,5	−2,0	−1,8	−1,5	−0,8	0,8	1,2	1,3
30	−1,2	−1,3	−1,5	−1,2	−1,6	−1,5	−0,9	−0,4	0,3	0,4	1,3	1,9
31	−0,7	−1,1	−1,2	−1,3	−1,2	−1,1	−1,2	−0,8	0,0	0,5	0,3	0,3

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,0	10,7	10,5	10,4	9,7	9,4	8,5	8,0	7,5	8,4	7,5	7,0
2	15,4	14,1	14,5	14,2	12,4	12,0	10,8	10,4	9,5	9,0	8,8	8,6
3	12,1	13,0	12,9	12,6	10,7	9,6	8,3	8,1	6,8	5,6	5,6	3,8
4	13,7	14,5	14,7	14,2	12,6	9,7	9,5	7,5	6,8	6,4	6,2	5,0
5	15,1	15,3	14,8	14,7	12,6	11,1	9,7	8,2	6,7	6,2	6,9	6,1
6	15,1	16,1	16,1	15,5	13,1	11,3	10,7	9,9	8,6	7,7	7,4	7,2
7	16,2	16,5	16,4	15,0	13,5	11,9	11,0	10,7	10,1	9,8	9,8	9,5
8	17,3	17,6	17,3	16,7	15,3	13,2	12,7	11,6	11,5	11,0	10,1	9,9
9	16,6	16,3	16,3	15,6	14,2	12,8	11,8	9,8	9,7	9,4	8,8	8,7
10	16,9	16,8	15,8	15,4	13,8	12,8	11,6	10,1	10,3	9,8	8,2	10,0
11	14,5	14,6	14,4	13,3	12,0	10,7	10,3	9,6	9,5	9,4	9,7	10,1
12	14,7	15,2	14,4	13,8	12,8	11,8	11,3	10,0	9,9	9,2	8,2	8,0
13	13,2	13,7	11,4	11,3	10,2	8,8	8,3	7,2	6,1	5,9	5,3	5,3
14	9,8	10,4	10,2	9,7	9,2	8,8	8,6	8,5	8,5	8,2	8,4	7,9
15	13,6	13,9	13,3	12,8	11,7	10,4	9,0	8,3	7,8	8,3	8,8	9,7
16	9,6	9,5	9,6	8,4	7,8	7,4	7,2	7,2	7,1	6,9	6,5	6,4
17	7,9	8,2	8,7	8,4	8,3	7,1	7,2	6,2	7,3	7,8	7,7	7,4
18	8,8	10,4	10,9	10,9	9,8	8,3	7,2	6,3	5,2	4,5	3,4	3,1
19	9,9	10,1	10,2	9,5	7,5	7,2	6,2	5,3	4,3	3,5	2,9	2,6
20	9,3	10,2	10,2	9,6	8,3	7,2	6,3	5,1	4,2	3,4	2,6	1,9
21	10,6	11,5	12,1	10,9	9,5	7,7	6,3	5,4	4,6	3,2	2,4	2,5
22	10,6	11,1	11,2	10,1	8,6	6,9	6,1	5,1	4,2	2,6	2,7	2,6
23	7,7	8,1	7,8	6,7	4,9	* 4,2	3,1	3,3	3,4	3,3	3,2	3,1
24	5,5	5,9	5,3	5,1	4,7	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,3	4,0
25	6,2	6,7	6,2	5,4	4,0	2,1	1,2	0,6	0,2	-0,7	-0,9	-1,3
26	5,5	6,2	5,8	4,9	2,6	1,7	1,0	1,1	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0
27	4,6	5,5	5,3	4,7	3,1	1,7	0,6	-0,5	-1,3	-1,5	-2,0	-2,4
28	2,9	5,3	6,0	5,3	3,3	1,8	1,3	0,2	-0,8	-1,4	-1,7	-2,2
29	1,9	2,0	1,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,2	-0,3	-0,7	-0,9	-1,1
30	2,3	2,3	1,6	1,3	0,9	0,8	0,5	0,7	0,3	-0,6	-0,4	-0,6
31	0,5	1,2	1,2	1,3	0,9	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,9	1,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,0	0,7	0,2	–0,1	0,2	–0,3	–0,1	0,0	0,0	0,6	1,5	1,7
2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,8	0,9	1,7	1,8
3	–2,0	–2,2	–2,2	–2,1	–2,2	–3,0	–3,0	–2,2	–1,1	1,3	2,4	3,6
4	—	—	—	—	—	—	–4,5	–2,2	–0,7	0,2	* 1,1	0,8
5	–0,2	–0,4	0,0	–0,1	–0,1	–0,1	–0,3	0,0	0,1	0,6	1,2	2,0
6	–4,6	–5,2	–5,5	–5,9	–6,4	–6,4	–6,2	–4,9	–3,1	–1,6	–0,3	–0,1
7	–5,4	–5,5	–5,2	–4,9	–4,4	–3,3	–2,8	–1,9	–1,3	–0,7	–0,5	–0,7
8	–0,2	–0,2	–0,1	0,0	0,0	–0,2	–0,4	0,1	1,1	1,1	2,1	1,3
9	–1,0	–0,8	–1,1	–1,5	–1,8	–1,2	–0,8	–0,1	0,2	1,0	0,8	1,2
10	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	–0,8	–0,2	0,3	1,6	3,0	3,2	4,0
11	0,5	–0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	0,5	0,9	* 1,5	2,4	4,5
12	–0,4	–0,4	–0,4	–0,5	–0,6	–0,5	–0,5	–0,4	0,5	1,0	1,4	2,1
13	0,4	0,4	0,2	0,2	–0,4	–0,6	–1,3	–0,9	–0,7	0,1	0,8	0,6
14	–1,7	–1,0	–1,0	–0,9	–0,8	–0,9	–0,5	–0,1	0,7	1,1	2,0	2,2
15	—	—	—	—	—	—	–0,9	–0,5	0,0	0,4	0,5	0,5
16	–0,8	–0,7	–0,6	–0,7	–0,9	–0,9	–1,2	–1,1	0,0	1,4	1,9	1,9
17	–3,6	–4,8	–5,8	–5,1	–7,0	–8,1	–8,5	–8,1	–6,4	–5,0	–4,7	–4,0
18	–8,0	–8,1	–9,3	–9,2	–9,9	–10,5	–10,9	–9,4	–8,9	* –8,0	–5,7	–5,2
19	–7,7	–7,5	–6,8	–6,8	–6,8	–6,8	–6,7	–6,3	–5,2	–3,6	–2,4	–2,1
20	–3,4	–3,3	–3,2	–3,0	–2,8	–2,8	–2,7	–2,4	–1,1	–0,1	1,8	2,2
21	–1,2	–1,2	–1,1	–0,8	–1,1	–1,0	–0,4	–0,1	0,6	1,3	1,4	1,3
22	–0,6	–0,6	–0,8	–1,0	–0,9	–0,8	–0,9	–0,7	0,7	2,5	1,6	1,6
23	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	1,8	2,1	2,3	2,3
24	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	5,5	5,5	5,9	5,8
25	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	3,5	3,5	0,2	–0,1
26	–1,5	–1,4	–1,5	–1,5	–1,5	–1,6	–1,6	–1,6	–1,5	–0,9	–0,8	0,1
27	—	—	—	—	—	—	–5,3	–5,0	–4,9	* –4,0	–3,4	–3,5
28	–4,8	–4,0	–4,0	–3,6	–4,6	–4,0	–3,7	1,4	1,4	1,4	2,1	2,0
29	–0,6	–1,0	–1,8	–0,4	0,0	0,1	0,9	1,1	1,8	2,1	2,5	1,9
30	–2,9	–3,0	–3,1	–3,3	–3,3	–3,6	–3,8	–3,9	–3,7	–3,2	–2,4	–2,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,8	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,4	0,7	0,7	0,7	0,8	0,3
2	1,8	1,7	1,5	1,1	0,8	0,8	0,0	0,4	-0,3	-1,1	-0,9	-1,8
3	2,5	2,5	2,3	1,1	-0,4	-0,3	-1,1	-1,4	-3,2	-4,5	-5,1	-5,1
4	1,2	0,5	1,1	0,1	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-0,2	-0,4	-0,7	-0,1
5	3,8	2,2	1,6	0,7	-0,2	-0,8	-1,7	-2,3	-3,2	-3,7	-4,1	-4,2
6	0,5	0,4	-0,1	-0,5	-2,3	-2,5	-3,3	-3,7	-4,6	-5,2	-5,1	-5,5
7	-0,7	-0,4	-0,3	-0,7	-0,8	-0,5	-0,7	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
8	1,1	1,2	0,5	0,0	-0,4	-0,4	-0,3	-0,4	-1,0	-1,2	-1,7	-1,8
9	1,4	1,3	1,1	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
10	4,3	4,7	4,0	3,0	2,3	1,6	1,3	0,8	0,3	0,4	0,3	0,5
11	4,4	3,4	2,5	1,5	1,3	0,7	0,5	0,3	0,1	0,1	-0,2	-0,3
12	2,2	1,7	1,6	1,0	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,5	-0,1	0,2
13	1,7	0,5	0,0	-0,6	-0,8	-0,9	-1,1	-1,1	-1,3	-1,1	-1,5	-1,6
14	1,9	1,6	1,0	1,0	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—
15	0,3	0,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9	-0,9
16	1,2	0,4	0,2	0,0	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-2,1	-2,6	-2,4	-3,0
17	-3,4	-3,4	-4,0	-5,9	-4,9	-5,4	-7,1	-6,9	-8,9	-8,1	-9,0	-9,0
18	-4,6	-5,7	-5,7	-7,1	-7,7	-7,2	-7,1	-6,9	-8,0	-8,0	-7,5	-7,7
19	-2,5	-2,4	-3,3	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,6	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
20	-0,1	0,1	0,3	-0,7	-1,6	-2,2	-2,0	-1,1	-1,0	-0,8	-0,4	-1,0
21	* 1,7	0,9	0,5	0,2	0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6
22	1,7	1,7	0,9	-0,2	-0,6	-0,3	—	—	—	—	—	—
23	2,2	2,2	2,5	2,5	2,4	2,6	2,8	2,9	2,9	3,1	—	—
24	5,5	5,0	* 4,8	4,7	4,4	4,3	—	—	—	—	—	—
25	-1,1	-1,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,8	-1,5	-1,7
26	0,3	0,0	-0,5	-1,2	-1,5	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,2	-2,4	—
27	-3,3	-3,7	-4,3	-3,8	-4,0	-4,8	-5,2	-4,5	-4,4	-4,3	-4,0	-5,1
28	2,6	2,3	2,6	2,4	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
29	1,1	-0,1	-1,1	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,6
30	-2,2	-2,7	-3,1	-3,8	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,2	-4,5	-4,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-4,6	-4,7	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,0	-3,9	-3,3	-3,1	-2,9	-2,6
2	-5,5	-5,6	-5,6	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-4,7	-5,9	-3,6	-2,4
3	—	—	—	—	—	—	-9,3	-9,6	-8,9	-7,7	* -5,6	-4,0
4	-6,0	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-5,8	-5,7	-5,3	-4,3	-2,8	-0,8	0,0
5	-11,1	-10,9	-9,0	-9,3	-9,0	-9,0	-9,9	-7,6	-5,5	-2,8	-0,9	-0,4
6	0,0	0,3	0,5	0,5	1,1	1,7	1,4	2,1	2,5	4,8	5,5	6,2
7	1,0	1,3	1,1	1,4	2,9	2,3	1,9	3,1	3,9	4,8	5,5	6,6
8	-0,3	0,6	0,3	-0,3	-0,3	-1,2	-1,4	-0,3	-0,2	2,8	3,7	2,7
9	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	1,8	4,9	5,9	4,4
10	-1,6	-1,2	-1,0	-2,1	-1,1	-2,3	-2,2	-1,5	-1,0	* 1,0	0,7	3,7
11	-2,3	-2,6	-2,3	-2,3	-2,2	-4,7	-4,3	-4,3	-3,0	0,5	2,8	1,7
12	-1,5	-2,3	-2,0	-2,1	-2,7	-1,4	-1,3	-1,3	0,2	0,2	2,4	3,2
13	1,5	2,5	2,3	1,9	1,8	2,8	2,4	1,7	2,1	3,5	3,7	5,2
14	-0,6	-0,3	0,9	3,5	3,0	2,8	2,8	2,8	3,6	4,1	3,9	4,0
15	0,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,1	0,9	1,0	1,2	1,3	2,9	3,2
16	0,1	-0,2	-0,2	-0,7	-1,0	-1,3	-1,4	-1,2	-1,2	-1,0	-0,3	-1,0
17	-3,3	-2,8	-2,8	-3,7	-3,7	-4,1	-3,9	-3,9	-3,6	* -3,4	-3,5	-3,1
18	-3,8	-4,0	-4,0	-3,9	-4,1	-4,1	-4,0	-4,0	-4,1	-3,7	-3,9	-3,2
19	-2,2	-2,7	-2,5	-3,2	-3,0	-3,0	-3,2	-3,1	-2,1	-1,2	-0,5	0,2
20	-1,4	-2,0	-3,2	-3,4	-3,2	-2,6	-2,5	-2,2	-2,3	-1,3	-0,5	0,9
21	-1,5	-1,4	-1,9	-1,8	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	-1,5	-1,1	-1,1	-0,6
22	-1,1	-1,2	-1,4	-1,6	-1,8	-2,2	-3,0	-3,7	-3,0	-2,1	-2,1	-1,0
23	-5,1	-5,2	-4,1	-3,1	-3,2	-4,1	-3,1	-2,3	-0,8	0,8	1,9	1,9
24	-1,0	-1,0	-1,1	—	—	—	-1,1	-1,0	-0,4	* 0,6	1,0	2,2
25	-1,7	-1,6	-1,7	-1,8	-2,1	-2,4	-2,3	-2,7	-1,8	0,2	1,6	2,3
26	-4,6	-3,3	-2,7	-2,3	-2,0	-1,4	-0,7	-0,1	0,3	0,4	-0,1	-0,2
27	-6,9	-8,0	-8,0	-7,7	-6,1	-5,2	-3,4	-2,5	-2,1	-1,2	-0,7	-0,2
28	-3,7	-4,2	-4,6	-5,8	-4,8	-3,3	-3,4	-2,8	-2,6	-2,8	-1,8	-0,9
29	-6,0	-6,6	-5,8	-5,1	-5,1	-5,5	-5,3	-4,9	-5,0	-4,9	-4,1	-3,0
30	-3,5	-3,3	-3,1	-2,9	-2,8	-2,9	-2,7	-2,7	-2,3	-1,7	-1,0	-0,2
31	-3,8	-3,8	-3,8	-3,6	-2,7	-4,2	-5,7	-5,7	-5,6	-2,5	* -0,5	0,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	-2,9	-3,4	-4,0	-4,1	-4,3	-4,4	-4,7	-5,0	-5,4	-5,5	-5,6
2	-2,7	-2,8	-3,7	-4,5	-4,6	-4,9	-5,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	-4,2	-4,4	-5,9	-6,0	-6,1	-7,6	-6,9	-6,6	-6,0	-5,7	-6,1	-6,7
4	-0,2	-1,9	-2,4	-3,6	-4,0	-4,0	-4,0	-5,1	-6,2	-7,9	-9,0	-9,9
5	-0,2	-1,0	-3,0	-1,9	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	0,0
6	6,5	6,2	5,7	4,5	4,5	4,1	3,4	2,6	1,8	0,5	1,0	1,0
7	6,4	5,9	*) 4,0	4,3	2,8	1,8	1,8	1,2	1,8	1,5	1,4	1,6
8	2,9	3,6	3,0	2,1	1,5	1,2	0,7	0,5	0,5	0,3	[illegible]	[illegible]
9	5,7	6,5	4,4	1,5	2,4	1,7	1,6	0,6	-1,1	-1,2	-1,3	-2,3
10	1,7	0,1	0,5	-0,2	-0,7	-1,0	-0,6	-1,5	-1,8	-1,5	-4,1	-2,4
11	1,0	-0,9	-0,7	-0,5	-1,1	-0,6	-0,9	-1,1	-1,0	-1,3	-1,3	-1,2
12	3,8	3,7	3,2	2,1	1,8	1,6	1,3	0,6	0,8	1,0	1,0	1,8
13	3,6	4,5	4,4	3,3	1,9	-0,8	-0,3	-0,7	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4
14	3,2	3,4	3,3	2,8	2,7	2,6	2,5	1,8	1,5	1,4	1,0	0,8
15	2,6	3,1	1,3	1,5	0,2	0,2	-0,8	-0,7	-0,3	0,0	0,0	0,2
16	-1,1	-1,0	-0,9	-1,9	-1,9	-2,6	-3,7	-4,9	-4,9	-5,0	-4,3	-3,7
17	-2,6	-3,4	-3,6	-3,8	-3,9	-3,6	-3,5	-3,7	-4,1	-3,5	-3,4	-3,5
18	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-2,9	-2,9	-2,8	-2,5	-2,2	-2,2	-2,3
19	0,5	0,0	-0,3	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,4	-1,3	-1,4	-1,5
20	0,9	2,1	0,9	-0,1	-0,9	-1,2	-1,5	-1,4	-1,0	-1,0	-1,1	-1,3
21	-0,1	-0,1	-0,3	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-0,7	-0,7	-1,0
22	0,2	1,9	0,1	-0,4	-1,6	-3,0	-3,0	-3,2	-2,4	-2,4	-4,9	-4,2
23	1,9	1,9	1,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0
24	1,9	1,2	1,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,7	-0,8	-1,1
25	1,6	0,3	0,1	-1,8	-2,5	-3,2	-3,7	-4,1	-3,7	-4,1	-3,9	-4,7
26	0,3	1,0	0,1	-1,2	-2,9	-3,6	-4,9	-5,3	-4,6	-5,7	-5,9	-6,5
27	-0,1	0,4	-0,6	-1,6	-1,8	-2,0	-1,9	-1,4	-1,6	-1,8	-1,9	-2,1
28	-0,7	-1,6	-2,9	-4,8	-5,9	-7,6	-7,4	-6,9	-6,8	-6,8	-6,7	-6,8
29	-3,4	-3,1	-2,7	-2,9	-3,5	-3,2	-3,6	-3,5	-3,8	-3,4	-3,2	-3,6
30	-0,2	0,0	-0,2	-1,5	-2,4	-2,6	-2,9	-3,8	-5,0	-5,8	-4,8	-4,4
31	2,0	0,9	0,8	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	1,1	2,1	2,7	3,0
2	0,9	0,6	0,7	0,7	0,4	0,2	0,3	0,4	0,9	2,2	2,9	2,8
3	2,7	2,8	2,0	2,0	1,6	1,1	0,7	0,1	0,0	1,0	2,2	3,0
4	3,3	3,9	3,0	2,2	2,0	2,1	1,5	2,2	2,1	2,9	3,1	3,3
5	-2,0	-2,4	-3,0	-2,9	-3,0	-3,8	-4,0	-4,0	-4,0	-2,6	-2,4	-2,3
6	-1,9	-2,0	-2,7	-2,5	-2,3	-2,2	-2,1	-2,1	-1,3	-0,8	-0,2	-0,3
7	-2,9	-3,4	-3,9	-4,1	-4,2	-4,3	-4,0	-4,1	-4,0	-3,6	* -3,4	-2,8
8	-4,4	-5,0	-5,0	-4,9	-5,0	-5,2	-5,2	-5,2	-4,9	-4,7	-4,4	-3,8
9	-4,5	-4,5	-4,5	-4,9	-5,0	-5,3	-5,8	-6,5	-7,2	-7,2	-6,0	-4,0
10	-4,6	-4,4	-4,8	-4,7	-4,8	-5,1	-5,1	-5,2	-4,7	-4,3	-3,3	-2,6
11	-6,4	-7,1	-5,9	-6,3	-7,2	-6,3	-5,7	-6,5	-5,3	-3,3	-1,9	-0,9
12	1,6	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	2,5	2,1
13	—	—	—	—	—	—	-4,0	-3,6	-3,1	-2,2	-1,3	-1,2
14	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-2,2	-3,1	-3,1	-1,9	-1,4	* -0,9	-0,8	-0,1
15	-2,8	-3,2	-3,4	-3,4	-3,8	-4,1	-3,7	-3,1	-2,8	-1,5	-0,6	-1,0
16	-3,7	-3,9	-4,5	-4,8	-5,7	-7,2	-6,4	-6,4	-5,0	-4,4	-2,6	-2,3
17	-6,4	-7,3	-7,9	-7,4	-7,8	-8,9	-8,3	-10,1	-7,4	-4,4	-4,6	-3,8
18	-2,5	-2,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,3	-1,7	-1,0	-0,8	0,1
19	-5,2	-5,2	-5,5	-5,7	-5,3	-5,3	-5,2	-4,8	-2,6	-0,9	0,0	1,1
20	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,2	1,4	1,6	2,7
21	-1,0	-1,3	-1,4	-1,6	-2,2	-2,4	-2,4	-3,2	-2,8	* -2,5	-2,2	-2,0
22	-6,1	-6,4	-6,5	-6,3	-6,1	-6,1	-6,4	-6,5	-6,4	-5,5	-5,4	-4,6
23	-5,3	-5,3	-5,1	-5,6	-5,8	-5,9	-6,5	-5,9	-5,8	-4,8	-4,5	-3,5
24	-4,5	-4,9	-5,0	-5,4	-5,8	-5,5	-5,8	-5,9	-4,9	-4,0	-2,6	-2,5
25	-4,4	-3,9	-4,8	-6,4	-6,1	-6,1	-6,7	-7,1	-5,7	-5,9	-4,9	-5,9
26	-4,4	-4,4	-4,3	-4,4	-4,6	-4,5	-4,4	-4,1	-3,9	-3,9	-3,5	-2,2
27	-4,4	-4,3	-5,0	-4,6	-4,5	-4,4	-4,4	-4,4	-3,9	-2,8	-2,0	-1,9
28	-3,0	-3,0	-3,1	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,1	* -2,9	-1,6	-0,4
29	-3,9	-3,9	-4,2	-4,4	-4,3	-4,0	-4,4	-4,3	-3,4	-2,2	-0,5	-0,5
30	-5,5	-6,6	-6,7	-7,2	-6,8	-6,4	-5,4	-4,7	-3,5	-2,9	-1,2	-1,1
31	-4,9	-4,7	-5,5	-5,2	-4,8	-5,4	-5,2	-5,2	-4,3	-4,8	-4,4	-5,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,8	3,8	2,2	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2	1,3	1,4	1,2	1,1
2	3,0	3,5	2,8	1,5	1,0	1,2	1,0	2,0	3,3	3,2	3,0	2,3
3	3,7	3,9	3,0	1,9	1,0	0,7	1,0	1,4	1,2	1,6	1,1	1,4
4	4,4	4,5	4,0	2,0	1,3	0,5	0,1	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-1,9
5	-1,5	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,2	-1,5	-1,9
6	-0,7	-0,6	-0,8	-1,6	-1,9	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1
7	-2,8	-2,8	-3,2	-3,7	-3,5	-3,9	-3,9	-4,3	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7
8	-3,6	-2,5	-3,7	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5	-4,9	-4,5	-4,4	-4,3
9	-3,8	-4,0	-4,2	-4,6	-4,8	-4,6	-4,3	-4,2	-4,2	-4,3	-4,4	-4,3
10	-1,8	-2,4	-3,0	-3,9	-5,1	-5,4	-5,7	-5,8	-6,2	-6,1	-6,7	-7,3
11	-1,2	-1,1	-0,3	-0,3	-1,1	-0,4	-0,7	1,5	1,5	0,7	2,2	1,5
12	2,2	1,8	1,3	1,1	0,7	0,6	0,7	—	—	—	—	—
13	-0,6	-1,3	-1,3	-1,5	-2,0	-2,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,5	-1,5	-1,6
14	0,1	0,1	-0,2	-0,8	-1,0	-1,4	-1,8	-1,8	-2,2	-2,2	-2,3	-2,7
15	-0,7	-0,9	-1,5	-2,4	-2,8	-3,0	-3,0	-3,1	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5
16	-1,8	-2,0	-3,3	-4,2	-5,2	-6,0	-6,3	-6,4	-7,3	-7,3	-6,5	-7,0
17	-2,5	-2,3	-2,4	-2,8	-3,5	-4,3	-4,1	-4,2	-3,7	-3,5	-3,3	-2,6
18	0,1	0,5	-1,3	-2,9	-3,9	-4,4	-4,4	-4,5	-4,2	-3,9	-4,3	-4,5
19	1,2	1,8	1,5	1,2	0,8	0,8	0,6	0,8	0,9	1,2	0,6	0,6
20	2,1	1,8	1,2	0,6	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	-1,2	-1,2
21	-2,0	-1,9	-2,0	-3,0	-3,9	-4,1	-4,8	-4,8	-5,2	-5,7	-5,9	-6,1
22	-3,5	-4,6	-4,5	-4,6	-4,5	-5,1	-4,6	-4,8	-4,5	-4,6	-4,8	-5,0
23	-3,1	-2,4	-2,8	-3,2	-3,4	-3,3	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,9	-3,9
24	-3,3	-3,0	-3,3	-4,8	-5,1	-5,4	-5,0	-4,9	-4,9	-4,7	-4,8	-4,7
25	-5,0	-3,1	-3,9	-4,6	-5,9	-6,1	-6,1	-5,4	-5,4	-4,9	-4,7	-4,4
26	-2,2	-3,0	-3,3	-4,4	-4,7	-4,6	-4,4	-4,7	-4,7	-4,6	-4,5	-4,3
27	-1,9	-2,3	-2,6	-2,7	-2,9	-2,7	-2,7	-2,8	-2,6	-2,5	-2,6	-2,7
28	-0,6	-1,3	-1,9	-2,7	-3,2	-3,3	-3,3	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,8
29	-0,6	-0,4	-2,3	-2,2	-2,9	-2,9	-3,4	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7	-4,2
30	-0,5	-2,1	-2,5	-3,3	-4,7	-4,4	-5,2	-5,9	-5,8	-6,0	-5,3	-5,5
31	-5,7	-6,2	-6,3	-7,1	-8,8	-8,7	-7,2	-6,3	-6,7	-6,7	-6,7	-6,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	−6,2	−6,3	−6,6	−6,6	−6,3	−6,3	−6,1	−5,9	−5,1	−3,6	−3,2	−2,0
2	−5,3	−5,4	−5,6	−6,2	−6,4	−6,6	−7,2	−7,1	−6,1	−4,9	−4,4	−5,9
3	−7,0	−6,6	−6,6	−6,8	−7,3	−7,2	−6,9	−6,4	−5,4	−4,9	−2,8	−2,8
4	−5,6	−5,6	−6,6	−7,3	−7,1	−7,2	−6,6	−6,2	−5,6	−4,1	*−3,8	−3,3
5	−4,3	−4,3	−4,4	−4,4	−4,3	−4,3	−4,3	−4,0	−2,7	−1,8	−1,6	−0,7
6	−6,2	−5,4	−5,9	−5,2	−5,3	−5,8	−6,8	−7,2	−6,7	−6,0	−6,8	−4,9
7	−10,0	−9,4	−10,1	−10,2	−11,3	−11,9	−11,4	−11,2	−9,7	−8,2	−8,3	−7,3
8	−10,9	−11,0	−11,1	−11,2	−11,0	−11,7	−11,3	−10,8	−9,2	−7,2	−7,1	−5,6
9	−9,5	−9,8	−10,3	−10,3	−11,1	−10,7	−11,0	−10,5	−9,2	−7,3	−6,2	−5,1
10	−11,2	−10,7	−11,4	−11,5	−11,4	−11,6	−11,5	−10,0	−8,1	−6,9	−6,0	−4,9
11	−7,2	−6,8	−6,3	−6,5	−5,2	−4,8	−4,8	−3,6	−0,9	*−0,6	2,3	5,7
12	2,4	2,0	1,8	1,9	1,7	1,6	1,4	1,7	2,2	2,9	3,3	3,8
13	−1,5	−0,6	−0,4	−0,2	−1,4	−1,6	−1,7	−1,6	−0,4	1,3	2,2	2,5
14	1,2	0,8	−0,1	0,0	−1,1	−1,5	−2,0	−1,4	−0,7	0,8	2,1	2,0
15	−2,7	−2,2	−1,6	−2,1	−2,5	−2,6	−1,6	−1,6	−0,8	−0,6	−0,6	0,4
16	−3,2	−3,4	−3,7	−3,7	−3,8	−3,6	−4,4	−3,5	−1,6	0,4	1,7	2,4
17	−3,6	−3,7	−4,1	−4,6	−4,8	−4,5	−4,6	−4,6	−2,9	−3,1	−2,4	−1,6
18	−4,7	−5,2	−5,3	−4,7	−4,7	−4,6	−4,5	−3,0	−1,4	* 0,6	3,6	4,6
19	−1,7	−1,6	−0,7	−1,4	−1,5	−2,2	−1,7	0,2	0,8	2,7	3,0	5,7
20	−2,6	−2,7	−2,6	−2,7	−3,3	−3,6	−3,7	−2,9	−1,3	0,7	1,2	1,7
21	−3,3	−3,7	−3,8	−3,8	−3,8	−3,8	−4,7	−3,2	−1,4	0,6	2,0	3,3
22	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	1,3	2,3	2,6	2,7
23	−2,6	−3,2	−3,2	−3,3	−4,1	−3,8	−2,7	−2,3	−1,7	−0,3	0,2	1,0
24	−3,5	−4,1	−3,9	−3,1	−3,8	−3,6	−3,8	−3,8	−3,3	−2,8	−2,2	−0,7
25	−2,7	−2,3	−3,9	−2,9	−4,1	−3,7	−4,4	−2,6	−0,2	* 1,4	2,8	3,4
26	−1,1	−1,3	−1,5	−1,7	−1,9	−1,8	−2,3	−0,7	1,0	2,8	3,8	4,6
27	−1,5	−2,4	−3,0	−2,7	−3,1	−3,7	−3,6	−2,4	−1,5	−1,4	0,3	0,2
28	−2,6	−3,2	−3,8	−3,4	−3,8	−4,2	−4,5	−3,5	−2,7	−0,9	−1,0	−0,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,6	-2,5	-3,7	-4,3	-5,1	-5,2	-5,9	-5,9	-5,3	-5,3	-5,4	-5,6
2	-6,1	-6,1	-6,3	-7,3	-7,9	-8,8	-8,3	-9,2	-7,1	-6,6	-6,4	-6,5
3	-2,8	-2,7	-2,7	-4,2	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-5,0	-5,2	-5,4	-5,5
4	-2,8	-1,9	-2,4	-2,8	-3,5	-3,8	-4,0	-3,9	-3,9	-4,0	-4,1	-4,2
5	-1,9	-2,3	-2,0	-3,4	-3,1	-2,5	-3,2	-3,3	-3,5	-3,4	-3,6	-5,3
6	-3,4	-3,8	-4,9	-6,4	-8,4	*-8,9	-9,3	-9,1	-9,5	-9,8	-10,1	-9,3
7	-5,9	-6,1	-6,2	-6,8	-7,5	-8,2	-8,1	-8,4	-8,8	-8,9	-9,6	-10,0
8	-4,8	-4,9	-4,2	-5,2	-6,6	-7,6	-7,3	-7,6	-8,1	-7,5	-8,6	-9,1
9	-6,1	-5,4	-5,3	-5,9	-6,5	-7,4	-8,6	-9,1	-10,3	-10,0	-11,7	-11,3
10	-3,6	-5,3	-5,1	-5,1	-5,9	-6,8	-7,6	-6,6	-6,2	-5,8	-6,4	-7,6
11	5,4	6,3	6,1	4,6	3,9	3,1	1,5	1,9	1,3	1,4	1,8	1,9
12	3,4	2,6	1,2	1,3	0,7	0,4	-0,2	-0,6	-1,2	-0,7	-1,5	-0,9
13	2,6	2,9	2,4	2,4	1,8	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	1,9	1,8
14	2,4	2,3	2,0	1,5	0,3	-0,3	-0,5	-1,1	-1,6	-1,6	-2,2	-1,7
15	0,4	1,4	1,9	1,4	0,4	-0,8	-1,5	-1,9	-2,5	-2,6	-2,6	-2,5
16	2,5	2,5	2,1	1,7	0,1	-0,6	-1,1	-1,7	-2,4	-2,6	-2,6	-2,9
17	-1,5	-1,1	-0,8	-1,4	-2,5	-3,4	-3,7	-4,2	-4,0	-4,6	-4,6	-4,6
18	5,4	5,9	4,8	4,3	3,3	1,2	0,3	-0,5	-0,9	-1,6	-1,5	-1,6
19	5,2	5,3	5,6	4,2	2,6	1,4	1,0	0,2	-0,5	-0,7	-1,1	-1,7
20	2,3	2,4	2,7	2,3	0,8	-0,3	-0,6	-1,3	-2,0	-2,5	-2,7	-2,9
21	4,3	4,2	3,2	2,3	1,7	1,1	1,2	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3
22	3,3	2,3	2,2	2,1	1,0	-0,1	-0,3	-1,1	-1,5	-1,7	-2,1	-2,4
23	1,4	0,7	1,3	1,6	0,5	-0,7	-1,2	-1,9	-2,1	-2,7	-3,2	-3,2
24	0,6	1,5	1,4	1,5	0,7	-0,4	-1,4	-1,9	-1,4	-1,5	-2,7	-2,2
25	3,6	4,3	4,4	3,8	2,9	1,2	-0,1	-0,6	-0,8	-1,4	-1,7	-1,2
26	4,5	4,8	4,9	4,3	2,9	1,7	0,8	0,3	-0,6	-0,8	-1,3	-1,4
27	0,4	0,3	0,8	0,4	-0,2	-1,1	-1,1	-1,2	-2,0	-2,2	-2,2	-2,3
28	0,3	0,0	-0,5	-1,3	-1,4	-2,0	-2,2	-2,2	-2,7	-2,2	-2,2	-2,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	-2,8	-2,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,8	-3,5	-2,5	-0,6	1,5	2,8	3,6
2	-1,2	-2,0	-2,0	-1,2	-1,4	-1,8	-2,2	-2,0	-0,6	0,7	1,6	1,4
3	-2,3	-2,7	-3,1	-3,1	-3,6	-3,9	-4,1	-2,6	-1,1	0,2	1,8	3,1
4	-3,2	-3,2	-4,3	4,7	-5,2	-5,2	-5,2	-4,2	-2,7	* -2,1	-1,2	-0,2
5	2,6	4,2	4,5	1,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,2	-1,0	0,2	1,4
6	-2,1	-2,6	-2,5	-2,3	-2,2	-2,1	-2,0	-0,6	0,7	0,7	1,3	2,0
7	1,2	1,3	1,2	1,3	0,8	0,8	1,0	1,9	3,0	4,6	5,6	6,0
8	1,6	1,5	1,6	1,7	2,1	1,9	2,3	3,3	5,2	6,3	7,4	6,4
9	3,0	2,5	2,5	2,1	0,4	-0,5	-0,7	-1,2	0,0	0,9	2,2	2,3
10	-1,9	-1,7	-1,6	-2,0	-2,0	-2,2	-2,0	-0,2	0,7	1,0	0,9	1,4
11	-4,0	-4,4	-4,7	-4,6	-4,8	-4,9	-4,6	-4,2	-2,3	-2,7	* -3,2	-3,3
12	-5,3	-5,4	-6,1	-6,3	-5,7	-6,0	-6,1	-5,1	-3,4	-4,3	-4,0	-3,5
13	-4,8	-5,1	-5,1	-5,2	-5,3	-5,9	-5,3	-4,1	-3,0	-2,2	-1,3	-0,9
14	-7,5	-6,6	-7,1	-7,2	-8,4	-9,6	-8,1	-6,7	-2,7	0,2	3,5	6,7
15	4,0	3,6	2,8	2,9	3,7	5,6	5,7	6,6	7,4	8,8	9,5	11,3
16	1,4	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	0,8	1,0	2,7	3,5	4,3	4,7
17	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,6	-0,1	0,4	2,1	3,2	3,4	3,3
18	-1,3	-1,6	-1,8	-1,7	-1,9	-2,1	-1,9	-0,3	1,2	* 3,0	4,2	5,8
19	-0,9	-0,9	-1,5	-1,2	-1,9	-1,9	-0,7	0,4	2,2	3,4	5,0	6,1
20	-0,8	-0,9	-1,2	-1,3	-1,7	-1,8	-1,1	-0,4	0,5	1,2	2,4	3,0
21	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,2	-1,3	-0,9	-0,4	1,0	1,9
22	-2,1	-2,2	-2,6	-3,1	-3,3	-3,6	-2,4	-0,7	0,8	1,8	3,1	3,8
23	-1,3	-1,5	-2,0	-2,2	-2,5	-2,5	-1,5	0,2	1,2	* 2,5	3,3	5,2
24	-0,8	-1,1	-1,2	-1,0	-1,2	-0,9	-0,3	0,2	1,1	1,4	2,6	2,8
25	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	2,1	3,6	5,2	6,2	7,1
26	3,0	3,1	2,2	1,8	1,3	1,4	2,1	3,2	3,3	3,2	3,1	4,7
27	2,1	2,0	1,9	1,8	1,6	1,4	1,5	1,7	2,2	2,3	2,2	4,4
28	2,1	1,8	1,7	1,3	1,2	1,2	1,9	3,2	4,2	5,7	5,5	6,2
29	1,1	1,0	1,2	0,7	0,4	0,1	0,7	3,0	4,9	5,4	5,7	6,2
30	-0,3	-1,0	-1,4	-1,1	-1,3	-1,8	-0,6	1,0	2,2	4,9	* 5,4	6,8
31	4,4	4,0	3,4	2,4	2,4	2,2	2,9	4,4	7,5	8,8	9,0	9,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,1	4,9	4,8	4,5	2,9	1,6	0,3	-0,2	0,0	-0,2	-1,0	-1,2
2	2,3	4,7	4,7	3,9	2,8	0,8	0,2	-0,4	-0,2	-1,2	-1,4	-2,1
3	3,2	3,8	3,8	3,0	1,8	0,8	-0,1	-1,0	-1,2	-1,9	-2,2	-3,3
4	1,0	1,9	2,7	2,5	1,8	0,0	-0,4	-1,1	-0,3	-0,1	0,3	1,5
5	1,4	1,5	0,7	1,0	0,1	-0,6	-1,0	-1,1	-1,7	-1,3	-2,1	-3,0
6	1,3	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	1,2	0,8
7	6,3	6,3	6,5	6,6	5,4	3,5	3,3	2,4	2,3	2,4	2,0	1,6
8	5,6	5,6	5,1	5,4	5,3	4,5	4,4	4,1	4,4	4,1	2,7	3,3
9	2,8	0,9	1,9	1,6	-1,1	-1,6	-1,9	-1,8	-1,6	-1,9	-2,1	-2,1
10	2,0	1,9	0,0	0,5	-0,5	-1,2	-1,6	-1,7	-2,4	-2,6	-3,6	-3,8
11	-3,3	-2,2	-3,2	-3,2	-4,3	-5,1	-5,5	-5,3	-5,4	-5,4	-5,4	-5,3
12	-2,6	-3,3	-3,2	-3,0	-4,3	-4,8	-5,1	-4,7	-5,1	-4,9	-4,9	-4,9
13	-0,7	0,1	-0,6	-0,1	-1,5	-2,6	-3,5	-4,6	-5,2	-6,5	-6,9	-7,2
14	5,4	4,9	6,2	5,4	3,7	2,7	2,7	2,6	3,3	3,8	3,9	4,2
15	10,8	11,2	12,2	11,9	11,1	9,6	9,0	6,2	3,6	3,1	2,5	2,2
16	4,3	4,4	4,1	3,2	2,4	2,0	1,4	1,4	1,2	0,9	0,4	0,4
17	5,1	5,2	5,2	5,2	4,5	3,1	1,5	0,7	0,1	-0,5	-0,9	-0,8
18	6,9	7,3	7,7	7,6	6,8	4,5	3,1	2,4	1,8	0,9	0,1	-0,4
19	6,9	7,1	7,0	6,7	5,9	4,1	2,8	1,8	1,3	0,3	0,1	-0,4
20	3,7	3,4	3,5	2,8	1,7	0,5	-0,4	-1,3	-1,8	-2,3	-2,4	-2,4
21	2,9	2,6	2,4	2,2	2,4	1,4	0,1	-0,3	-0,4	-1,1	-1,1	-1,4
22	4,4	4,6	4,2	3,6	2,7	1,7	1,3	0,7	0,4	0,3	-0,4	-1,0
23	5,7	6,7	7,1	6,7	5,6	3,8	2,7	2,0	1,4	0,7	0,6	-0,3
24	4,3	3,8	3,5	4,0	3,2	2,5	2,2	2,1	1,8	1,7	1,4	1,3
25	9,1	5,6	7,2	6,8	4,2	4,1	3,8	3,5	3,6	3,3	3,3	3,1
26	6,2	5,8	5,6	4,7	4,6	3,9	3,6	3,3	3,2	2,8	2,6	2,3
27	4,5	5,0	6,1	6,1	4,3	3,9	3,5	3,1	2,8	2,5	2,3	2,0
28	6,8	6,8	5,2	5,2	5,1	4,2	3,3	2,4	2,5	1,5	1,2	1,2
29	7,1	9,2	6,7	7,4	6,6	5,3	3,8	2,9	2,1	1,3	0,8	0,2
30	8,2	9,7	9,7	9,7	8,8	7,3	5,4	4,5	4,4	4,9	4,5	4,4
31	9,7	10,3	10,1	9,9	9,5	8,0	6,8	5,5	5,0	4,4	4,4	4,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,4	4,6	3,9	3,8	4,2	4,3	5,3	5,2	5,1	5,4	6,4	7,4
2	3,4	2,5	1,5	0,4	0,2	-0,1	1,8	4,0	5,6	7,4	8,4	9,7
3	6,2	6,0	5,5	5,3	4,8	4,9	4,9	6,8	9,1	9,5	8,9	8,0
4	5,6	5,3	5,0	4,9	4,8	4,6	5,6	7,5	8,7	10,5	*10,8	11,0
5	1,9	1,9	1,1	0,8	0,4	0,9	2,1	4,7	7,2	9,6	11,2	11,5
6	5,0	4,9	4,8	3,9	3,6	3,5	5,8	6,8	9,7	*11,8	12,5	13,8
7	8,9	8,8	8,7	8,2	7,7	7,6	7,3	7,2	7,2	7,5	7,4	7,4
8	5,3	5,6	5,5	5,6	5,5	5,4	6,2	7,8	9,5	11,8	11,0	13,1
9	4,0	3,4	3,0	2,4	2,3	2,8	4,5	7,1	9,2	11,3	13,1	14,1
10	8,5	8,0	6,9	8,1	7,2	6,7	6,7	7,4	9,0	8,5	9,0	11,1
11	5,0	4,5	4,3	5,2	4,1	4,1	5,1	7,5	8,2	8,9	* 9,5	9,8
12	5,6	4,9	4,8	4,2	4,4	5,3	6,0	5,4	7,0	6,8	7,8	3,6
13	1,7	1,5	1,1	1,0	1,0	0,9	2,1	4,2	5,6	8,9	10,0	8,9
14	0,4	1,7	0,9	0,1	0,8	1,8	2,1	3,1	4,1	5,4	8,0	9,2
15	-0,2	-0,6	-0,6	-0,5	-0,8	0,0	2,0	3,0	4,6	5,5	7,3	5,2
16	1,5	1,3	1,1	1,1	1,0	1,4	2,3	3,1	4,3	5,7	4,9	5,7
17	1,4	0,8	0,8	0,4	-0,5	-0,3	1,8	4,4	6,2	7,3	7,5	8,9
18	2,8	1,6	0,6	0,6	0,0	1,0	2,9	4,7	7,2	8,8	10,6	11,0
19	3,0	2,2	1,7	1,3	1,0	1,2	3,0	4,8	6,6	8,0	9,5	10,8
20	1,5	0,5	1,3	0,1	0,3	1,1	4,1	7,4	9,5	11,2	12,5	13,4
21	4,7	4,6	4,7	4,8	4,5	5,8	8,4	10,7	13,3	12,6	12,5	12,4
22	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,5	3,6	5,5	5,6	6,4	7,0
23	2,6	2,9	1,8	0,9	0,9	1,1	1,0	2,1	3,2	* 3,5	4,2	6,6
24	0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	1,2	0,6	2,8	2,4
25	-0,9	-1,0	-1,1	-1,3	-1,4	-0,8	-0,2	0,2	1,1	* 2,0	—	—
26	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,8	-1,5	-0,7	0,5	1,1	1,6	1,6	2,4
27	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,4	-0,2	0,6	0,9	1,2	1,3
28	1,3	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	1,1	2,4	2,7	4,2	4,2	5,7
29	1,6	1,5	1,2	1,3	0,6	0,8	1,2	0,8	0,9	1,1	1,6	2,1
30	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	3,1	4,0	5,2	5,7	5,5	5,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,3	9,2	10,3	8,6	7,8	7,2	6,5	6,0	5,6	4,3	3,2	3,9
2	11,1	11,8	12,0	12,3	11,8	10,4	8,8	8,2	8,3	7,6	6,8	6,9
3	7,9	8,7	8,9	9,9	9,1	8,3	7,2	7,0	6,7	6,6	5,8	5,8
4	12,0	12,6	10,8	11,8	10,9	9,7	8,2	6,9	5,1	4,4	3,2	2,4
5	12,6	14,0	14,3	13,9	13,0	11,4	8,4	7,8	6,8	6,0	5,2	5,1
6	14,0	14,7	14,4	13,6	12,9	12,1	11,1	9,8	8,9	8,6	8,7	9,0
7	7,2	7,9	8,2	8,0	8,2	7,3	7,0	6,3	6,2	5,9	5,5	5,3
8	12,1	12,2	12,7	12,2	11,6	10,2	8,3	7,3	6,8	5,7	4,2	4,3
9	14,8	15,7	15,6	14,7	13,7	11,9	10,7	9,6	9,4	8,7	8,4	8,6
10	12,6	12,6	13,0	12,7	12,4	10,6	9,2	8,6	6,6	5,8	5,6	5,6
11	11,7	12,6	13,9	12,6	11,8	10,7	6,9	6,7	7,0	6,5	6,5	6,5
12	2,6	3,4	5,2	3,1	3,9	3,1	2,9	2,4	2,0	2,0	1,9	1,8
13	7,0	3,1	2,0	3,5	3,3	3,5	1,5	2,5	2,3	1,9	1,2	1,8
14	9,1	9,2	8,1	7,0	5,5	1,7	2,0	1,9	1,4	0,9	0,3	−0,2
15	2,9	2,4	2,6	2,5	2,5	2,1	2,1	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5
16	6,3	5,9	5,7	4,5	4,2	3,7	2,9	2,5	2,5	1,8	1,6	1,5
17	9,9	10,1	9,9	11,4	10,6	9,8	7,9	6,1	4,9	4,5	4,9	3,8
18	11,7	* 10,3	10,5	10,1	10,0	8,9	6,5	5,0	4,3	4,2	4,1	3,8
19	11,8	12,6	13,0	13,0	12,5	10,5	7,5	6,4	5,5	4,5	3,5	3,3
20	14,5	15,1	15,7	15,6	15,0	14,0	11,7	10,7	8,1	6,4	6,2	5,3
21	11,8	8,1	7,6	6,6	6,0	6,3	6,0	5,6	5,1	4,6	4,1	4,2
22	6,6	6,6	7,3	7,5	6,9	5,6	4,9	3,7	3,0	3,1	2,7	2,5
23	4,0	5,1	5,5	5,0	4,6	1,4	1,5	1,4	1,1	1,0	0,5	0,6
24	3,5	2,6	1,8	3,4	0,3	0,4	0,0	−0,1	−0,2	−0,5	−0,6	−0,9
25	2,6	1,1	1,5	1,2	0,6	0,5	−0,4	−0,5	−1,1	−1,3	−1,5	−1,5
26	3,2	2,7	2,6	2,7	2,6	2,3	1,1	0,6	0,4	0,1	0,0	−0,2
27	2,3	3,8	3,5	3,6	3,4	2,8	2,5	2,2	1,7	1,6	1,5	1,5
28	5,6	3,8	4,1	4,5	3,6	3,6	2,8	2,6	2,6	2,6	1,9	1,9
29	* 3,3	3,6	4,0	3,6	3,7	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,7
30	4,6	5,6	6,6	6,8	6,7	5,1	4,3	4,1	3,7	—	—	—

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	—	—	—	—	—	3,5	3,6	4,0	4,3	5,0	6,2
2	1,6	0,2	0,2	0,1	-0,6	1,0	3,4	4,8	6,9	6,4	* 6,4	9,2
3	1,4	0,4	-0,4	-0,6	0,0	0,3	1,2	3,6	5,4	7,8	8,3	8,9
4	1,1	0,8	0,5	-0,1	-0,2	1,7	3,4	5,4	7,1	8,3	9,4	10,1
5	6,0	5,9	5,3	5,0	5,1	4,7	4,9	6,5	8,1	10,2	10,9	11,0
6	3,4	2,4	1,7	1,6	1,5	2,8	4,2	5,0	7,4	6,5	7,1	9,0
7	1,2	0,8	1,0	0,2	0,4	1,4	3,1	4,9	6,1	7,2	7,6	7,9
8	2,3	1,8	1,2	0,8	0,6	1,6	4,2	6,0	7,0	8,2	9,1	10,1
9	2,9	2,6	1,9	1,1	1,2	3,5	5,5	7,8	9,7	* 10,3	11,2	12,2
10	4,7	4,0	3,1	3,4	3,5	5,6	9,4	9,8	10,9	12,6	13,5	14,5
11	6,4	5,8	6,4	4,3	5,4	7,2	9,2	11,0	11,8	13,5	14,8	15,6
12	8,4	7,9	7,9	7,9	8,0	8,6	9,5	10,3	12,0	12,1	12,9	13,9
13	8,1	7,8	7,6	7,6	7,5	8,0	8,4	8,5	9,1	9,5	11,8	13,4
14	4,5	3,8	3,7	3,3	2,4	3,0	3,9	5,1	6,6	6,6	7,9	9,0
15	2,9	2,6	1,6	1,8	1,9	4,3	6,4	8,4	9,9	10,8	11,8	12,4
16	4,3	3,1	2,4	2,5	3,6	6,3	9,1	12,0	* 13,2	15,0	16,6	16,8
17	9,1	9,0	8,8	8,7	8,8	10,4	10,1	9,2	9,2	11,0	12,2	14,2
18	7,8	7,2	7,1	7,2	7,3	7,8	8,3	10,3	11,8	13,7	15,4	15,7
19	9,1	9,3	8,3	8,0	8,1	9,6	11,2	13,4	14,0	15,1	16,0	16,8
20	9,3	8,6	8,4	8,7	9,0	10,8	13,2	15,7	17,4	17,5	18,9	19,3
21	—	—	—	—	—	—	14,6	17,0	18,5	19,6	19,5	19,5
22	9,1	9,1	8,3	9,1	9,8	11,6	13,7	16,0	16,9	18,1	19,0	19,6
23	10,3	9,8	9,0	9,7	10,0	12,0	14,0	15,9	19,4	19,7	20,4	20,3
24	—	—	—	—	—	—	12,4	13,4	14,1	13,7	14,8	15,9
25	7,7	6,3	5,7	4,7	4,8	6,8	9,3	10,7	11,1	12,1	13,8	14,9
26	8,9	8,3	7,0	6,4	6,8	9,2	11,9	15,6	14,5	15,4	16,3	17,2
27	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	7,3	7,9	8,8	9,1	9,0	7,2	8,4
28	6,9	6,4	5,5	4,7	4,9	7,4	8,4	10,1	11,2	11,5	12,4	13,0
29	6,6	5,8	6,0	5,8	5,8	7,8	11,6	12,2	12,5	13,4	15,2	14,4
30	9,6	9,1	8,9	7,9	9,0	9,8	10,9	13,7	14,2	16,5	16,6	* 16,3
31	9,8	9,8	9,0	8,8	8,8	8,8	8,9	9,5	9,3	9,8	9,8	9,3

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,0	7,7	6,1	6,5	7,0	7,1	5,1	4,2	4,1	3,1	3,1	2,2
2	9,9	9,0	9,3	8,9	7,5	7,3	5,7	5,3	4,4	3,8	3,4	2,4
3	10,0	9,7	9,9	10,0	9,4	8,7	7,7	5,5	4,3	3,9	2,1	1,8
4	11,7	12,0	12,5	12,1	10,4	9,5	8,6	8,0	7,9	7,0	6,8	6,4
5	10,6	10,5	10,5	10,4	9,5	8,8	8,1	6,4	5,7	5,4	4,5	4,2
6	* 7,6	8,5	8,5	9,6	8,6	7,4	5,6	4,5	3,2	1,8	1,4	1,2
7	9,6	9,5	9,4	9,4	9,9	9,1	7,5	5,4	4,8	4,1	3,4	2,6
8	10,7	11,7	12,3	12,4	12,2	11,1	9,5	7,5	7,1	4,9	4,6	4,1
9	12,6	13,6	13,9	13,9	13,8	12,9	10,9	8,8	7,4	6,9	5,9	4,9
10	15,9	15,8	16,3	16,5	15,9	15,2	12,7	10,8	10,0	9,0	7,8	7,4
11	17,1	16,5	13,7	12,9	13,9	12,6	11,3	10,0	9,2	9,5	8,7	8,4
12	14,9	13,8	14,9	12,2	12,0	11,5	10,8	10,0	8,0	8,5	8,5	8,4
13	14,7	14,3	13,4	12,8	10,7	7,6	7,9	7,5	7,6	7,6	6,6	5,6
14	10,3	8,8	10,2	9,4	9,6	8,4	7,6	6,3	5,5	4,7	4,1	3,8
15	13,4	14,2	14,6	14,9	14,9	13,8	11,2	9,3	8,4	6,9	5,8	4,5
16	18,2	15,3	15,1	14,3	13,3	15,4	13,3	11,1	11,0	10,3	10,0	9,8
17	14,1	13,7	14,8	12,0	11,5	11,6	9,8	9,1	8,3	8,2	8,2	8,2
18	16,2	15,2	17,0	17,6	16,8	16,7	13,1	11,7	10,8	10,7	9,8	9,0
19	16,9	17,6	18,2	18,3	18,3	17,6	15,4	14,2	13,1	12,4	10,4	11,2
20	*18,0	18,4	19,1	18,6	18,3	17,4	15,3	13,0	12,6	11,7	—	—
21	20,4	20,3	20,4	20,2	19,7	19,0	16,6	14,5	14,0	12,6	10,2	9,2
22	20,0	19,7	21,3	21,2	20,2	19,7	17,4	15,2	14,5	13,0	11,8	11,5
23	*19,9	20,4	21,2	21,3	20,4	19,0	—	—	—	—	—	—
24	15,9	17,4	14,9	9,2	10,5	10,3	10,3	10,0	9,4	8,9	8,0	7,8
25	14,6	15,3	15,9	15,8	15,9	14,4	13,3	12,2	11,3	10,1	10,0	10,0
26	18,7	18,7	11,4	8,8	8,6	8,8	8,6	8,5	8,5	7,6	7,7	7,0
27	9,3	* 9,3	9,4	9,5	9,4	8,5	7,6	7,4	7,4	7,4	7,3	7,1
28	14,2	14,2	16,4	14,8	14,9	14,2	12,3	10,1	9,4	8,2	7,2	6,7
29	16,3	17,0	18,2	17,9	15,7	15,5	14,3	12,4	11,6	10,4	9,7	10,2
30	19,0	16,8	15,2	14,2	13,1	13,1	11,6	11,2	10,8	10,3	10,3	9,9
31	8,7	9,2	7,8	7,8	7,0	6,7	6,4	5,8	5,8	5,7	5,3	5,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,9	4,7	4,6	4,2	3,9	4,0	3,5	4,1	4,6	5,6	6,7	5,4
2	0,5	-0,3	-0,4	-1,1	0,5	3,3	5,7	7,3	8,7	10,7	9,4	10,3
3	3,3	2,7	2,4	2,5	5,3	7,3	9,3	10,4	11,0	12,0	13,4	13,3
4	9,3	8,8	8,7	7,8	8,7	10,3	11,5	12,9	14,8	16,3	16,3	16,6
5	5,4	5,7	4,9	4,6	5,8	9,2	10,8	12,9	14,1	14,7	15,6	16,7
6	7,9	8,2	7,1	7,0	8,2	10,6	12,0	14,8	15,2	* 15,7	16,1	16,8
7	7,9	7,3	6,9	6,4	8,2	10,8	12,3	15,3	16,5	17,8	18,8	19,8
8	11,2	11,1	11,2	11,4	11,5	13,8	15,8	16,7	17,9	18,7	19,4	19,5
9	10,1	9,9	10,0	9,9	9,5	8,5	9,1	9,5	9,2	9,0	10,5	* 9,8
10	6,1	6,2	6,0	5,9	6,2	6,4	6,6	7,6	9,0	10,2	11,8	12,5
11	8,6	8,1	7,7	7,7	8,2	9,3	9,8	9,6	9,7	11,1	12,9	11,8
12	7,4	7,6	7,0	6,8	6,8	7,4	7,4	9,1	8,8	10,3	11,6	12,6
13	5,6	5,8	5,2	5,6	5,4	5,4	5,8	6,3	* 6,9	9,0	7,3	8,9
14	3,7	3,1	3,1	2,8	2,8	4,2	6,2	6,9	7,2	7,6	9,7	10,8
15	1,1	0,8	0,2	-0,2	1,3	4,2	6,5	7,7	8,9	10,5	11,1	10,9
16	3,6	2,8	1,5	1,8	2,9	5,1	7,3	9,8	11,3	12,4	13,3	13,9
17	9,9	9,6	9,4	9,2	9,6	10,3	11,6	14,2	15,2	15,9	16,1	16,8
18	—	—	—	—	—	—	12,8	14,0	15,8	17,1	18,1	18,3
19	11,0	10,3	9,8	9,5	10,2	12,5	13,8	14,8	15,8	16,8	17,6	17,7
20	10,3	11,1	9,7	9,7	10,4	12,8	14,7	15,9	* 17,1	17,7	19,4	20,0
21	12,9	13,1	13,1	12,2	12,3	13,6	15,7	16,6	16,9	17,5	18,9	19,4
22	10,9	10,7	10,6	10,5	10,1	10,2	10,5	11,4	11,5	12,6	15,5	16,9
23	6,5	5,6	5,6	5,3	6,3	8,0	10,1	11,0	12,6	13,0	14,0	15,3
24	6,0	5,2	4,4	5,6	5,6	8,8	10,7	12,0	12,8	13,6	14,2	14,1
25	6,6	6,4	6,3	5,4	6,8	9,5	10,5	12,5	14,7	15,5	16,1	16,6
26	9,6	9,2	9,0	8,2	9,1	10,9	13,7	15,4	16,6	19,0	19,7	19,7
27	12,4	12,5	12,3	11,6	12,5	14,2	16,0	16,3	* 16,6	17,4	19,0	17,9
28	11,6	10,7	10,5	10,2	10,9	13,2	15,3	17,4	18,8	20,4	21,3	20,1
29	12,3	11,8	11,6	11,5	12,8	14,8	17,1	19,2	20,3	21,8	22,7	23,2
30	15,2	14,0	13,9	13,2	13,0	12,9	13,6	17,7	19,6	18,2	21,2	21,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,8	5,6	9,3	8,8	8,1	9,2	6,8	4,8	3,6	2,1	1,8	1,8
2	11,1	11,4	11,7	11,7	11,7	11,3	9,5	7,2	6,3	5,4	4,4	4,2
3	14,0	14,1	14,9	16,1	15,3	13,7	12,5	12,1	10,9	10,3	9,8	9,7
4	12,3	12,2	13,6	14,5	14,5	12,5	11,8	9,9	8,8	8,1	7,6	6,3
5	17,3	17,3	17,8	17,8	17,6	16,8	14,6	12,4	11,8	11,2	9,4	8,3
6	17,4	18,5	18,4	18,1	17,7	16,9	15,3	13,5	12,3	11,1	10,1	8,4
7	20,0	19,9	20,3	20,9	20,9	20,2	18,9	16,0	14,1	12,7	12,3	11,6
8	20,5	20,9	21,2	16,5	15,4	13,4	12,7	11,4	10,9	10,3	10,7	10,6
9	10,3	9,4	9,4	8,5	7,7	7,7	7,7	7,6	7,2	6,8	6,6	6,4
10	12,0	12,5	13,0	13,8	14,0	13,3	12,1	9,7	8,4	9,5	8,8	8,2
11	11,6	13,3	14,2	14,0	13,1	12,4	10,3	9,2	7,9	8,1	7,7	7,6
12	12,8	11,8	11,1	11,0	11,8	11,5	9,0	8,3	7,2	6,9	6,2	5,8
13	3,6	6,7	6,5	9,6	8,3	8,2	6,7	4,8	4,0	3,2	3,7	3,5
14	11,4	11,6	10,3	10,5	10,7	9,2	8,7	6,5	5,7	4,0	2,7	1,8
15	11,9	12,2	12,6	12,8	12,7	12,0	10,4	8,0	6,3	5,8	5,4	4,9
16	14,3	14,9	15,7	16,3	17,0	13,7	12,4	11,6	11,2	10,7	10,4	10,3
17	17,5	17,8	18,2	18,3	18,3	18,0	16,3	14,8	13,2	11,4	10,7	—
18	18,4	18,8	19,2	19,3	19,2	18,5	15,8	13,8	12,7	11,7	10,9	11,0
19	18,3	18,2	19,2	19,6	19,3	18,7	17,3	14,8	13,9	12,8	12,8	11,3
20	20,7	21,6	22,2	22,5	22,5	22,2	20,4	17,9	16,6	15,5	14,7	13,8
21	19,3	18,6	18,2	15,1	12,9	13,3	12,6	12,2	11,8	11,7	11,4	11,2
22	17,9	17,6	15,6	15,2	15,5	15,3	15,5	12,2	10,4	9,0	9,3	8,3
23	14,7	15,2	16,6	14,6	14,7	13,5	12,6	10,3	9,1	8,0	7,7	7,7
24	14,9	15,6	15,8	16,4	16,4	16,0	14,3	11,6	10,6	10,0	8,3	7,8
25	17,6	18,0	18,1	18,3	18,2	17,9	16,3	14,6	13,4	11,7	10,8	10,7
26	20,6	21,0	20,0	21,6	21,0	19,6	19,2	17,6	15,1	14,2	13,6	12,6
27	20,6	19,6	20,7	20,5	20,2	19,8	18,9	16,5	14,2	13,2	12,2	11,6
28	22,5	23,1	22,5	22,3	22,6	21,9	20,6	17,3	16,2	14,2	13,8	13,2
29	24,2	24,3	25,0	24,7	23,1	20,3	19,1	17,4	17,0	16,9	16,2	16,2
30	20,1	19,2	15,6	15,2	16,0	15,3	14,2	13,2	12,7	12,4	11,6	10,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,7	9,9	9,7	9,6	9,5	9,6	9,8	12,0	11,7	12,1	11,2	13,4
2	8,6	8,3	8,6	8,5	8,0	9,3	10,6	11,2	13,3	13,2	13,2	14,1
3	9,4	9,2	8,8	8,6	8,6	9,3	11,2	11,2	13,3	14,2	14,3	15,2
4	8,3	8,1	7,7	7,4	8,3	10,7	12,7	13,9	15,2	* 16,4	17,7	17,5
5	9,2	9,1	8,7	8,6	8,8	13,0	14,7	17,0	18,5	19,8	19,0	19,6
6	12,0	11,2	10,8	11,0	12,1	14,1	16,7	19,6	21,1	21,0	22,3	21,1
7	13,3	13,4	12,8	12,1	11,3	10,9	12,6	12,4	13,2	11,7	9,2	12,0
8	6,6	6,2	6,0	5,7	7,3	9,6	11,4	11,9	13,9	16,0	14,6	15,4
9	9,5	9,5	9,4	9,2	9,3	9,6	11,2	11,4	11,0	12,7	13,4	11,6
10	8,3	8,3	7,6	7,7	7,7	8,9	10,2	12,3	13,7	14,0	15,6	16,5
11	8,4	7,6	7,5	7,6	7,8	9,7	11,9	13,8	14,8	*16,3	16,5	18,9
12	12,2	11,6	11,3	11,1	11,3	12,8	12,4	14,4	15,6	14,9	14,5	15,1
13	10,7	11,0	10,9	10,6	10,1	11,7	12,4	13,7	15,6	16,1	16,5	17,3
14	7,4	6,9	6,0	5,9	6,7	9,2	10,8	13,4	15,4	16,9	17,7	18,4
15	10,4	10,0	10,4	10,6	10,9	12,8	15,2	17,4	18,7	19,9	20,9	21,4
16	14,0	13,5	13,3	12,8	13,4	15,0	16,9	19,8	21,9	23,0	23,6	24,3
17	14,0	13,6	15,5	15,4	14,2	14,4	14,8	15,0	14,9	14,3	13,9	16,5
18	8,5	9,0	9,4	9,2	9,6	11,4	13,1	15,8	* 15,5	15,4	17,3	15,9
19	12,1	11,7	11,6	11,4	11,3	12,4	13,6	14,9	16,1	16,3	16,7	17,7
20	9,6	9,5	9,5	9,6	10,2	11,7	14,3	16,1	17,5	19,1	19,1	20,5
21	14,1	14,1	14,1	14,5	15,9	17,2	19,1	20,5	20,2	21,7	23,2	23,5
22	13,3	12,4	13,0	12,2	12,8	13,7	15,4	15,3	16,5	16,3	17,3	19,0
23	13,0	13,1	13,1	13,3	13,3	10,1	10,4	10,3	11,5	11,7	13,0	14,5
24	9,9	10,2	10,7	11,1	10,9	11,4	12,6	14,1	15,1	16,0	16,6	17,6
25	9,9	9,4	9,0	8,7	9,1	11,0	14,0	16,6	—	—	* 18,4	19,4
26	13,5	13,7	13,0	12,3	12,1	14,0	15,8	17,5	19,2	20,1	21,0	21,9
27	13,6	13,3	12,9	12,7	12,4	13,9	17,1	18,7	21,0	22,2	23,2	23,6
28	14,3	13,5	13,1	12,9	13,6	15,4	17,3	19,3	21,3	23,1	21,8	20,1
29	15,5	15,3	14,6	13,9	13,4	14,0	15,0	15,6	16,1	18,5	20,4	19,2
30	11,6	10,4	9,6	8,7	8,1	10,5	12,7	14,7	17,4	18,4	19,0	20,1
31	14,2	14,0	13,9	12,9	12,5	14,0	15,9	15,7	17,3	18,4	18,4	19,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,2	10,3	14,5	14,6	14,8	13,5	11,7	10,7	9,8	9,2	8,7	8,3
2	14,3	16,2	15,2	15,2	15,0	13,4	14,0	12,1	10,8	10,2	9,6	9,6
3	15,6	9,9	11,2	13,1	12,3	11,2	10,4	9,4	9,5	9,0	8,8	8,3
4	17,5	17,1	18,5	18,0	17,8	17,6	15,5	14,0	13,1	12,1	10,8	10,1
5	21,0	21,0	22,0	22,1	22,4	20,7	20,0	17,2	15,3	13,7	13,2	11,9
6	22,0	23,0	21,8	21,5	19,7	18,7	17,7	15,5	14,9	14,1	14,1	14,0
7	12,7	13,9	14,8	14,3	13,9	11,7	11,9	11,1	9,2	8,5	8,1	8,2
8	15,1	16,0	15,9	16,0	16,0	14,6	13,7	11,6	11,5	10,0	9,4	9,6
9	16,8	17,1	16,1	18,6	16,6	15,5	13,2	11,4	9,6	10,0	8,6	8,5
10	16,9	16,7	17,0	15,6	16,0	15,8	15,0	12,9	12,1	10,1	9,5	9,0
11	18,9	18,2	20,6	18,8	16,9	16,9	15,8	14,4	13,6	13,8	12,9	12,4
12	17,4	16,4	17,5	17,0	15,5	15,5	15,3	14,4	13,1	12,4	12,2	11,4
13	* 15,9	16,6	17,2	17,1	16,9	16,7	15,2	13,4	12,3	10,8	9,1	8,4
14	19,2	19,9	20,6	21,0	20,6	20,3	17,9	15,8	14,3	13,2	11,9	10,8
15	22,4	22,7	22,9	23,5	23,0	22,9	21,7	18,8	16,9	15,1	14,2	13,2
16	24,9	25,4	25,6	26,2	26,2	24,7	20,3	16,9	15,8	15,1	14,2	14,0
17	17,4	16,9	16,0	15,9	16,1	14,6	14,0	12,6	11,8	9,9	10,6	8,6
18	18,1	18,2	16,8	17,4	17,8	16,7	16,2	14,6	13,3	12,7	12,8	12,4
19	* 16,5	18,5	18,0	18,6	17,7	17,0	16,1	14,2	13,4	12,5	11,5	10,5
20	21,3	21,5	22,5	22,6	22,7	22,6	20,4	18,6	16,5	15,2	13,8	13,2
21	23,7	21,4	20,9	20,3	21,6	19,8	19,9	18,6	16,6	15,7	15,2	14,3
22	19,4	19,8	20,5	20,7	19,4	18,5	15,0	14,7	13,7	13,6	13,6	13,6
23	14,5	16,2	15,5	15,3	16,1	15,3	13,9	13,0	12,4	12,2	11,2	10,0
24	18,2	19,0	18,6	19,5	19,6	19,0	17,7	15,7	14,5	12,6	11,6	10,6
25	19,9	20,8	21,1	21,2	22,0	21,4	20,0	17,4	15,3	14,9	15,0	14,3
26	22,3	23,1	23,5	24,3	23,9	23,4	21,5	18,4	17,8	17,1	15,4	14,4
27	24,3	24,4	25,5	23,7	22,0	20,4	20,3	17,8	17,1	15,5	14,8	14,5
28	20,4	22,4	24,4	22,7	22,9	21,5	18,9	17,4	16,4	16,1	15,9	16,0
29	19,7	19,6	19,3	19,4	19,4	18,6	16,9	15,7	14,8	14,5	13,8	12,5
30	21,2	21,8	22,4	22,5	21,5	20,1	19,0	18,4	18,4	16,5	15,3	14,3
31	20,8	19,9	19,9	19,9	19,3	18,6	17,3	15,1	14,9	14,8	13,9	13,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,1	13,2	13,4	13,3	13,4	13,5	15,2	16,0	16,6	* 14,4	16,5	18,3
2	9,8	9,3	8,8	8,4	8,3	11,0	13,1	15,9	17,4	18,4	19,2	19,9
3	—	—	—	—	—	—	13,4	16,7	18,6	19,8	20,9	22,0
4	14,3	13,5	13,2	12,7	11,8	13,8	16,8	19,3	21,3	22,2	23,7	24,3
5	17,8	16,2	15,3	14,2	14,5	16,0	17,8	20,1	21,4	22,5	23,6	24,3
6	17,0	16,1	16,2	14,8	14,9	14,9	17,4	18,8	18,9	20,5	21,0	21,3
7	14,3	13,5	13,7	12,9	12,8	13,6	13,8	* 14,4	15,3	18,1	18,4	18,6
8	10,7	11,0	10,7	10,6	10,0	10,5	11,2	10,9	* 14,6	16,0	18,2	17,2
9	12,6	12,3	12,3	12,3	11,9	11,7	12,3	14,1	15,3	15,8	17,7	17,3
10	11,9	11,5	10,5	10,9	11,2	11,3	12,3	12,5	12,9	12,9	13,8	14,5
11	10,2	10,2	9,8	9,9	9,2	9,8	10,9	12,8	14,9	15,2	15,0	16,7
12	9,7	9,2	9,2	8,8	7,9	9,8	11,5	13,6	14,7	15,8	16,4	17,6
13	10,6	10,1	9,8	8,4	8,8	9,9	12,3	14,0	15,3	16,4	17,6	18,2
14	10,3	10,4	9,3	8,3	8,2	9,1	10,9	14,8	16,9	* 17,5	18,4	19,5
15	11,0	10,9	11,0	9,9	9,1	10,9	12,8	15,4	16,3	17,2	18,9	19,2
16	11,8	11,8	11,0	10,3	10,4	11,8	12,6	14,8	16,0	17,3	16,9	17,0
17	7,3	7,1	7,4	7,4	7,5	7,6	8,1	8,4	9,1	9,3	9,5	9,4
18	11,1	11,2	11,2	11,3	11,2	11,3	11,4	10,9	11,1	11,7	11,2	12,3
19	10,1	10,0	9,9	9,8	9,8	9,9	11,0	12,0	12,8	13,0	13,0	12,6
20	10,2	10,1	10,0	9,8	9,8	9,9	10,3	10,9	10,8	11,7	10,9	10,9
21	10,7	10,4	10,5	10,3	10,1	10,4	10,7	11,0	12,1	* 13,2	13,9	15,0
22	11,5	10,4	10,4	9,7	9,8	10,3	11,5	13,1	14,5	15,9	17,4	18,3
23	11,0	10,0	9,6	9,3	9,0	11,5	12,0	14,0	15,4	16,9	17,6	18,2
24	10,5	9,6	8,6	8,3	7,9	8,5	10,5	11,5	13,4	14,6	15,5	16,5
25	7,3	7,0	6,4	6,0	5,4	6,3	8,1	10,2	11,5	13,7	14,1	15,0
26	7,3	6,3	5,2	4,6	4,4	5,2	7,9	11,1	12,7	14,0	15,4	16,1
27	8,7	8,1	7,1	7,7	6,9	7,4	10,2	13,0	15,3	16,5	17,8	18,5
28	10,5	11,3	10,4	10,7	10,7	11,2	12,5	14,9	17,0	* 19,1	19,1	19,3
29	8,8	8,7	8,7	7,5	7,1	7,1	8,9	10,9	12,0	13,1	13,3	13,6
30	6,7	6,6	6,3	5,8	5,5	5,6	7,7	9,2	11,1	13,4	14,4	15,0
31	7,4	6,6	6,4	5,4	5,0	6,2	8,1	11,0	12,1	13,2	14,6	15,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18,9	19,6	20,3	17,6	19,9	17,6	17,1	15,2	13,8	11,8	11,5	10,2
2	20,7	20,5	21,2	21,4	20,8	20,3	—	—	—	—	—	—
3	23,0	23,8	24,3	23,9	22,5	21,7	20,3	19,3	18,0	16,9	15,4	14,8
4	25,9	24,0	23,9	25,4	24,8	23,9	21,6	20,3	19,2	18,2	17,3	17,4
5	26,3	27,7	25,8	25,0	23,7	21,6	20,6	18,7	17,2	17,4	16,9	18,3
6	21,1	21,9	20,6	22,2	21,2	19,6	17,0	14,3	13,7	14,4	13,5	18,5
7	20,6	21,2	20,2	18,7	18,4	17,4	15,5	14,2	13,7	14,0	11,2	11,3
8	17,8	19,2	15,9	15,6	16,2	15,3	14,3	13,8	13,6	13,4	13,1	13,0
9	17,7	18,9	18,9	17,7	17,1	16,4	15,0	13,8	13,0	12,7	12,4	12,3
10	15,7	14,1	15,3	14,4	14,1	13,0	12,3	11,4	10,7	10,6	10,3	10,1
11	16,3	17,9	17,8	18,8	17,3	16,0	12,6	11,5	10,8	10,7	10,3	9,8
12	17,6	18,3	19,1	18,9	18,7	17,4	16,1	13,9	13,1	12,3	12,1	11,3
13	18,3	19,4	19,9	19,3	19,4	18,8	16,7	15,4	14,1	13,4	12,2	11,1
14	20,1	20,5	20,6	20,5	20,2	19,4	16,4	14,5	14,0	13,8	12,6	12,0
15	20,4	20,8	20,7	21,2	20,8	19,4	17,5	16,2	14,6	13,8	12,6	12,9
16	14,9	12,0	10,0	9,8	9,2	9,0	9,1	9,0	9,0	8,4	7,9	7,7
17	* 13,5	13,4	12,4	12,9	11,6	11,5	11,1	11,2	11,4	11,4	11,3	11,1
18	14,3	11,1	14,0	11,6	11,2	10,7	10,0	10,1	10,1	10,3	10,3	10,3
19	12,1	12,5	12,6	12,8	12,6	12,2	11,3	10,6	10,6	10,3	10,4	10,3
20	10,7	13,7	14,8	13,9	13,8	12,8	12,4	11,5	11,4	11,1	10,9	10,8
21	16,1	16,4	17,6	16,4	16,4	14,7	13,9	12,5	12,2	11,8	11,8	11,6
22	18,4	18,6	19,5	19,3	18,5	17,5	15,4	14,8	13,0	12,9	11,9	11,0
23	* 17,6	18,1	18,4	18,4	18,0	16,7	15,3	13,2	12,4	11,9	11,7	11,4
24	16,9	17,0	17,2	17,0	15,7	14,7	12,5	12,1	11,0	10,2	9,9	9,0
25	15,2	15,3	15,9	15,9	15,7	14,2	12,2	10,7	9,6	9,5	8,8	7,4
26	16,7	17,2	17,6	17,8	17,6	16,4	14,3	13,9	12,4	11,1	10,0	9,4
27	19,1	19,5	19,8	19,9	19,3	17,8	16,6	14,3	12,7	11,9	11,2	11,3
28	19,0	14,9	12,8	14,1	13,8	13,0	10,7	9,7	9,7	9,4	9,4	8,7
29	15,4	15,2	15,7	14,3	14,4	13,1	11,6	10,5	9,0	8,2	8,0	7,1
30	15,4	16,4	16,4	16,1	15,7	14,4	12,0	11,2	10,7	9,8	8,8	6,0
31	16,7	17,8	18,5	18,6	17,7	16,0	14,9	13,1	12,9	11,7	10,9	10,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,6	10,5	11,5	11,2	10,8	11,2	12,5	12,7	14,9	15,5	16,7	16,6
2	11,1	10,9	10,5	10,2	9,6	9,9	11,7	15,3	14,7	12,7	14,1	16,6
3	11,6	11,4	10,8	10,5	10,4	10,7	11,6	14,3	14,5	16,0	17,5	17,6
4	10,7	10,7	10,6	11,2	11,3	11,4	11,7	13,0	14,9	* 16,8	16,6	18,9
5	9,7	9,1	8,8	8,0	7,9	8,2	10,2	12,3	13,6	14,8	16,6	18,2
6	11,0	10,7	10,6	10,6	10,6	10,8	11,2	13,5	14,6	13,2	15,2	16,3
7	10,2	10,3	10,2	10,1	9,8	10,0	10,3	11,8	13,7	14,3	17,1	17,2
8	7,8	7,6	6,8	6,6	6,2	6,6	8,4	11,0	13,1	14,8	15,9	17,0
9	11,7	11,8	11,2	11,6	11,5	11,8	13,3	15,1	17,2	18,8	18,0	18,7
10	11,0	11,3	11,3	11,6	11,2	11,2	13,2	15,4	16,5	17,2	17,7	18,1
11	11,9	11,0	10,7	10,3	9,7	10,2	10,8	12,6	14,7	* 16,4	17,2	18,1
12	8,2	7,6	7,1	6,7	6,4	6,6	8,6	10,6	12,9	14,4	16,7	16,2
13	8,3	7,3	6,8	6,8	6,7	7,6	8,6	9,6	10,0	13,6	14,3	14,5
14	9,6	9,8	9,0	9,1	8,7	9,3	10,1	11,5	12,5	12,9	12,5	14,6
15	8,1	8,6	7,6	7,8	7,9	8,1	9,2	9,6	11,2	12,2	13,0	13,5
16	6,6	6,1	5,5	4,8	4,7	4,6	6,5	9,1	11,2	11,9	12,7	13,6
17	6,2	5,5	5,1	5,2	4,8	4,3	6,2	8,7	10,8	11,9	13,5	14,4
18	8,2	7,2	8,0	7,7	7,4	6,6	8,8	11,1	13,1	* 14,2	15,2	16,1
19	10,6	10,6	9,6	8,5	8,3	7,5	8,2	8,4	9,2	10,1	10,9	10,9
20	7,3	6,6	6,1	5,2	4,1	4,0	4,5	5,6	6,7	8,1	8,3	9,2
21	2,4	1,5	0,6	0,5	0,3	0,5	2,6	4,9	6,4	8,9	10,3	10,0
22	4,7	4,6	4,0	3,8	3,2	3,5	4,9	6,5	9,0	10,1	10,7	12,0
23	7,6	7,2	7,2	7,1	7,1	6,1	6,5	8,3	9,1	10,4	11,2	11,6
24	2,7	2,6	2,6	2,8	1,1	1,0	2,0	5,2	6,6	7,7	9,1	10,1
25	2,8	2,4	2,0	2,0	2,5	2,7	3,9	5,9	7,4	* 10,6	12,4	13,0
26	4,2	3,8	3,8	3,2	3,2	2,8	4,6	6,5	7,8	9,7	12,7	14,8
27	8,1	8,7	8,2	8,0	7,7	7,1	7,5	10,4	13,0	14,7	16,1	16,8
28	8,5	7,7	6,7	7,7	7,7	6,7	7,7	10,6	13,2	14,8	16,4	17,6
29	13,1	13,1	13,2	12,4	11,8	11,6	11,7	11,8	11,9	12,3	12,7	12,7
30	9,5	9,5	9,3	9,1	9,0	8,9	9,4	9,7	9,8	10,4	11,6	12,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17,1	17,8	17,1	16,9	16,1	15,1	13,1	12,4	12,2	12,2	11,9	10,6
2	16,6	17,4	18,6	17,6	18,3	14,5	12,9	12,0	12,0	12,1	12,1	12,1
3	17,1	17,9	18,1	17,4	17,3	15,7	14,7	13,4	12,9	11,7	11,1	10,9
4	18,7	18,8	18,1	18,1	16,8	15,2	13,8	12,5	11,8	11,5	10,2	10,2
5	18,6	18,7	15,4	14,4	13,4	12,8	12,5	12,1	12,1	11,8	11,1	11,1
6	18,6	16,6	17,7	17,0	13,9	12,3	11,6	11,2	11,2	10,5	10,4	10,2
7	17,3	17,1	18,8	16,7	16,1	14,7	13,5	12,4	10,6	10,7	8,8	8,4
8	17,6	18,1	18,7	18,6	17,7	16,0	14,5	13,6	12,6	12,7	12,7	11,8
9	20,1	20,6	15,6	18,1	18,1	15,7	14,7	13,6	12,8	11,8	11,1	11,1
10	18,9	19,3	19,3	19,2	18,3	16,7	14,7	14,6	14,1	13,5	13,4	12,6
11	15,7	11,4	12,3	12,2	11,8	11,4	10,7	10,2	8,6	8,8	9,6	8,9
12	16,8	17,2	15,9	13,2	12,4	10,7	10,2	10,3	10,3	9,7	8,6	8,3
13	14,3	13,8	14,7	12,2	10,7	10,8	10,9	10,6	10,4	9,8	9,8	9,7
14	10,4	13,8	13,0	13,6	12,7	11,8	10,8	10,6	9,7	9,3	8,5	8,7
15	14,2	14,5	15,3	15,0	13,1	11,8	10,5	10,1	10,1	8,8	7,9	7,0
16	14,2	14,3	14,6	14,3	13,5	11,4	10,3	9,3	8,7	8,1	7,3	6,5
17	15,2	15,9	16,4	16,2	15,6	13,7	12,6	10,6	9,6	8,6	8,4	8,3
18	16,8	17,5	17,9	17,6	16,9	15,1	14,6	14,2	13,9	14,1	13,7	13,7
19	12,2	11,0	9,7	10,9	10,0	9,1	9,1	8,8	8,7	8,4	8,3	8,1
20	9,6	10,2	9,8	10,4	8,6	6,8	5,6	4,8	4,0	3,5	2,7	2,5
21	9,6	10,0	9,7	10,7	10,0	8,1	6,9	5,6	5,7	6,2	4,3	4,7
22	11,9	12,6	12,6	11,9	10,8	10,0	9,6	9,3	8,9	8,7	8,5	8,5
23	12,6	12,7	12,4	12,0	10,6	8,2	7,4	6,5	4,7	4,0	4,4	8,3
24	11,2	11,7	11,4	11,1	10,0	7,5	5,8	4,8	4,5	3,8	3,0	2,8
25	14,3	14,2	14,2	13,2	11,3	10,0	8,2	7,0	6,2	5,6	5,3	4,9
26	16,1	15,9	15,5	15,1	13,3	11,9	10,6	10,7	9,7	8,7	8,7	8,7
27	17,9	18,6	18,8	18,2	16,2	13,5	13,2	12,1	10,7	10,6	9,1	9,5
28	18,5	18,8	19,1	18,3	16,7	14,6	13,8	13,3	13,5	14,7	13,4	13,1
29	12,2	11,9	11,8	11,4	11,2	10,9	10,8	10,8	10,7	10,2	9,8	9,7
30	12,5	12,4	12,3	11,9	11,8	10,7	10,2	9,8	9,8	9,9	9,9	9,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,5	9,6	9,7	9,4	9,3	9,2	9,7	10,8	11,8	12,9	13,1	13,6
2	8,6	8,3	7,6	7,4	7,6	7,8	8,7	10,9	12,3	12,3	* 12,6	13,3
3	8,5	7,7	7,4	7,0	7,0	6,4	7,4	8,7	10,9	12,4	13,4	14,0
4	6,7	6,4	5,7	5,1	4,8	4,8	6,5	8,4	10,8	12,5	13,9	15,5
5	6,6	6,4	6,4	6,0	6,0	5,9	6,7	8,7	10,6	12,7	14,3	15,9
6	10,4	10,2	9,4	9,1	9,2	9,2	9,8	10,1	11,0	10,9	10,3	6,3
7	0,8	0,5	0,2	−0,2	−0,1	0,1	1,9	4,6	6,1	6,9	8,5	9,0
8	5,2	4,9	3,8	3,4	3,1	2,8	4,5	7,4	8,6	10,2	9,2	9,3
9	6,8	6,7	6,6	6,7	6,5	6,2	6,2	6,9	8,1	9,1	10,2	* 11,1
10	4,9	4,7	5,3	5,2	5,3	5,2	5,7	7,2	7,7	9,0	9,9	9,8
11	6,1	5,8	5,9	5,7	5,7	5,7	5,8	6,5	6,8	7,6	7,9	9,2
12	6,3	6,2	5,6	5,2	4,9	4,6	4,6	4,0	5,7	8,2	9,7	9,1
13	2,2	2,2	3,2	3,7	3,4	3,4	4,3	5,6	8,0	9,7	9,2	9,3
14	7,8	7,9	7,7	7,7	7,4	7,5	7,6	7,7	8,3	9,2	10,3	10,7
15	5,1	5,1	3,6	3,6	3,7	3,1	4,1	5,9	8,3	9,8	10,8	12,3
16	7,3	7,2	6,3	6,1	5,7	5,0	4,5	5,5	* 6,3	7,4	8,2	7,5
17	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3	7,4	7,7	8,2	8,4	9,9	11,1
18	8,2	7,7	7,8	8,0	8,1	8,1	8,2	8,6	9,1	9,7	10,8	12,2
19	5,8	5,5	3,2	3,1	2,8	2,2	2,5	4,6	7,9	10,1	12,0	13,2
20	5,6	4,8	5,7	4,9	5,0	5,3	5,6	7,5	10,0	12,3	14,6	15,5
21	6,5	5,8	5,3	4,7	4,2	3,8	3,6	5,4	8,6	10,7	15,0	15,7
22	8,5	7,9	7,7	7,6	6,8	6,6	6,7	6,1	7,5	9,7	9,2	10,0
23	6,6	5,6	5,5	4,6	4,5	3,5	3,9	5,5	* 7,5	9,9	11,5	11,4
24	7,6	8,0	8,7	8,6	8,6	8,4	8,3	8,5	8,8	8,7	8,6	8,6
25	7,6	8,4	8,1	7,7	5,8	5,3	5,7	5,9	6,8	7,8	8,7	10,7
26	4,3	4,2	3,9	2,5	2,7	2,4	1,9	3,8	5,0	5,8	7,3	8,6
27	7,1	7,0	6,8	6,8	6,8	6,6	6,4	6,8	7,8	9,4	9,8	10,0
28	6,9	6,9	7,0	6,5	6,2	6,2	5,4	6,0	7,4	8,3	9,5	10,8
29	6,7	6,5	6,6	6,8	6,3	6,0	5,6	6,3	8,5	9,3	10,0	10,2
30	5,5	5,2	5,8	5,8	5,4	4,8	3,8	5,5	5,1	* 6,1	7,6	6,9
31	5,4	4,7	4,9	4,6	5,0	5,4	5,7	5,4	5,9	3,9	5,4	5,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,1	14,9	15,3	15,2	13,9	11,8	10,8	10,3	9,7	8,8	8,6	8,6
2	14,4	14,4	14,4	13,8	12,2	11,4	10,8	10,1	10,4	10,3	10,1	9,4
3	14,0	14,9	15,3	14,9	13,8	11,9	10,2	9,1	8,9	7,8	7,4	6,6
4	16,2	16,7	16,9	16,4	15,1	13,4	11,7	10,1	8,9	8,4	7,4	6,8
5	16,5	17,3	16,9	16,5	14,5	12,9	12,0	10,9	10,5	10,1	11,4	11,3
6	6,3	5,5	5,4	5,4	5,3	5,0	4,3	4,1	3,8	3,6	2,9	1,4
7	10,9	10,6	10,7	10,0	9,1	* 8,3	6,7	6,5	6,6	5,7	6,5	5,9
8	10,1	10,7	10,3	7,9	8,2	8,1	8,0	7,7	7,3	7,3	7,1	6,9
9	11,7	10,8	9,9	9,3	8,8	8,3	7,8	7,3	7,2	6,8	6,4	6,3
10	10,3	9,3	9,3	9,2	8,3	8,2	7,4	7,2	6,6	6,2	6,4	6,2
11	* 9,5	9,5	8,8	8,7	8,1	7,8	7,6	7,3	7,2	7,2	7,2	6,8
12	10,2	11,9	10,2	9,9	8,7	6,9	6,1	6,2	5,3	5,0	4,2	3,2
13	9,0	9,1	8,7	8,2	7,9	7,5	7,3	7,3	7,6	7,7	7,7	7,7
14	12,5	12,4	14,0	13,1	11,2	9,5	8,8	8,1	8,3	7,2	6,9	5,9
15	13,7	14,4	15,0	14,2	12,3	11,0	9,8	8,9	8,1	7,5	7,3	7,2
16	8,1	8,5	8,3	8,5	7,8	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5
17	10,3	9,7	9,7	9,6	9,2	9,0	8,8	8,7	8,5	8,5	8,3	8,2
18	11,6	11,6	12,2	11,6	10,0	8,8	7,4	7,4	6,7	6,1	5,5	5,3
19	14,4	14,8	14,7	13,7	11,6	9,6	8,6	8,3	7,6	6,8	6,6	5,0
20	15,6	14,7	15,0	14,0	12,1	11,1	10,1	9,2	8,7	8,4	7,2	6,4
21	16,8	15,7	14,8	13,6	13,1	11,0	9,7	10,1	9,1	8,5	8,4	8,6
22	11,7	11,5	11,6	11,4	10,2	9,6	9,3	8,8	7,7	7,2	7,2	7,2
23	11,6	11,6	11,4	10,6	10,0	9,7	7,9	7,7	8,0	7,7	7,7	7,8
24	11,6	12,4	11,6	10,6	9,3	8,3	7,7	6,9	5,8	6,7	7,1	7,4
25	12,3	13,1	13,4	11,8	10,8	9,7	8,5	7,5	6,6	6,8	5,4	5,3
26	9,1	10,1	9,8	9,0	8,2	7,8	7,8	7,7	6,9	7,0	7,7	7,8
27	10,3	10,8	10,0	8,9	7,9	7,7	7,4	7,4	7,0	6,9	6,9	6,9
28	10,9	11,0	10,8	10,4	9,8	8,6	7,9	7,8	6,8	6,9	6,9	6,9
29	10,4	10,8	10,0	9,3	8,8	7,9	7,6	5,8	4,9	4,8	4,7	4,1
30	7,3	8,1	8,5	7,4	7,2	6,5	6,2	5,9	5,9	5,6	5,8	5,6
31	6,6	5,6	7,4	5,4	4,4	4,0	2,7	1,5	1,4	1,0	0,2	0,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,2	-0,5	-0,3	-0,2	-0,7	-1,5	-1,5	-0,7	1,7	3,8	5,0	6,5
2	—	—	—	—	—	—	-2,1	-1,3	-0,3	0,5	1,2	1,8
3	-1,5	-2,2	—	—	—	—	0,1	0,6	2,9	3,2	5,1	5,3
4	5,3	5,5	—	—	—	—	6,3	7,3	8,5	10,2	10,8	11,4
5	5,4	5,3	5,3	5,4	5,7	5,5	5,6	6,3	7,8	10,2	11,3	12,0
6	5,1	5,3	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	6,1	* 7,5	8,3	8,9
7	5,8	5,8	5,8	5,1	4,7	3,4	2,7	2,9	4,4	5,8	7,4	8,6
8	3,8	3,8	2,9	2,9	2,6	3,4	3,7	4,0	5,7	7,0	6,8	8,4
9	5,8	5,8	5,8	5,4	5,1	5,1	5,2	5,6	5,9	7,0	6,7	7,8
10	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,6	4,6	4,6	4,7	5,4	5,9	5,6
11	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	1,5	1,3	1,2	1,6	2,4	3,0	2,9
12	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	0,1	0,8	1,0	* 1,2	2,2	3,0
13	0,6	0,6	0,5	0,2	0,3	-1,4	-1,6	-1,4	-0,3	0,7	1,4	2,5
14	—	—	—	—	—	—	-0,7	-0,7	-0,4	0,7	1,0	1,7
15	-2,7	-2,0	-2,0	-2,7	-3,5	-3,0	-2,6	-2,4	-1,5	-0,5	1,3	2,8
16	0,2	-0,3	-0,4	-1,4	-1,3	-1,2	-1,3	-0,9	0,3	1,9	3,2	4,4
17	-2,6	-3,0	-3,2	-3,5	-3,5	-3,7	-3,3	-2,3	-1,4	-0,7	-0,3	0,5
18	0,0	-0,4	0,5	1,0	0,9	-0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,3
19	-1,6	-1,5	-1,2	-1,5	-1,3	-1,8	-2,0	-2,0	-1,9	* -1,8	-0,8	-0,4
20	-4,5	-4,5	-4,6	-2,8	-2,8	-3,4	-3,7	-3,1	-2,6	-1,8	-1,5	-1,6
21	-1,7	-1,8	-1,9	-1,8	-1,8	-2,2	-1,7	-1,4	-1,3	-1,3	-0,8	-0,5
22	-1,7	-1,8	-1,7	-1,6	-1,9	-2,3	-2,2	-1,9	-2,0	-1,9	-1,8	-1,4
23	-4,6	-4,8	-4,9	-6,0	-5,8	-5,8	-5,8	-5,9	-5,6	-3,8	-2,3	-0,8
24	-5,3	-4,8	-4,9	-5,7	-4,5	-3,9	-3,7	-3,8	-1,7	1,2	1,7	1,6
25	-1,0	-0,9	-0,9	-1,4	-1,8	-2,0	-2,6	-1,6	-0,5	1,6	2,6	3,0
26	—	—	—	—	—	—	1,9	2,0	2,6	3,5	* 4,5	4,6
27	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,6	0,9	1,8	2,0
28	-1,5	-1,3	-1,5	-1,4	-1,6	-1,6	-1,8	-1,4	-0,8	-0,6	-0,4	-0,5
29	-1,0	-1,3	-1,2	-1,1	-1,1	-1,5	-1,6	-1,7	-0,5	-0,2	1,1	1,0
30	-1,6	-1,9	-2,4	-2,6	-2,4	-0,9	-1,1	-1,3	-1,1	0,4	0,7	0,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,2	7,3	7,2	5,9	* 4,1	2,9	2,6	0,9	0,4	0,7	—	—
2	3,2	3,3	3,3	2,3	1,1	-0,2	-0,6	-0,7	-0,7	-1,3	-1,7	-1,7
3	6,3	6,7	6,3	5,8	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	4,4	5,1	5,3
4	12,5	13,3	13,1	12,3	9,9	9,2	8,6	7,4	6,7	6,3	5,7	5,4
5	12,3	13,0	11,4	10,6	8,3	7,0	5,5	4,2	4,3	3,3	3,5	4,1
6	9,2	8,3	9,0	7,8	7,1	6,4	6,2	6,0	5,6	5,7	5,8	5,6
7	8,3	8,6	8,0	7,7	6,9	6,9	6,4	5,5	4,9	4,8	4,2	4,5
8	8,4	7,4	7,4	6,6	6,4	6,6	6,6	6,4	6,5	6,5	6,0	5,8
9	7,7	7,7	6,8	6,6	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,1	4,8	4,8
10	5,5	4,8	4,5	4,5	3,9	3,8	3,8	2,9	1,7	1,9	1,8	1,8
11	2,8	3,4	3,1	2,8	2,6	2,4	1,8	1,8	1,4	1,2	0,8	0,3
12	2,7	2,6	2,4	2,0	1,6	1,6	1,5	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6
13	1,8	2,2	2,2	1,5	-0,3	-0,2	-0,5	-0,7	-0,7	-0,4	-0,5	—
14	2,4	3,3	3,1	1,7	0,2	0,0	0,3	-0,4	-2,0	-2,0	-2,2	-2,5
15	3,7	4,1	3,7	2,9	2,6	1,6	1,6	1,6	1,3	0,6	0,5	-0,2
16	4,9	5,5	5,2	3,6	2,5	0,8	-0,2	-0,7	-2,4	-2,5	-1,5	-2,1
17	* 1,1	1,2	0,6	0,4	0,3	-0,1	-0,4	-0,5	-0,7	-1,1	-0,5	-0,1
18	0,3	0,3	-0,3	-0,5	-0,2	-0,9	-2,2	-0,7	-1,5	-1,8	-2,2	-1,7
19	0,2	0,3	0,8	0,0	-1,6	-1,4	-2,2	-2,7	-2,9	-3,3	-3,8	-4,0
20	-1,3	-0,5	-1,1	-1,3	-1,6	-1,4	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4
21	-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,4	-1,8
22	-1,5	-1,2	-1,8	-1,9	-2,0	-2,4	-2,5	-2,7	-2,8	-2,8	-3,6	-4,1
23	0,2	1,1	1,1	-0,2	-1,9	-2,9	-3,3	-3,6	-4,4	-4,4	-4,8	-4,5
24	0,7	1,1	1,0	1,0	0,6	0,6	0,1	-0,3	-0,3	-0,7	-1,0	-1,2
25	4,6	4,6	4,2	3,3	2,3	1,4	1,2	1,4	1,4	1,3	—	—
26	5,0	4,6	3,7	3,4	2,6	2,2	2,0	1,6	1,6	1,4	0,6	0,5
27	2,2	1,1	1,0	0,1	0,1	-0,1	-0,3	-0,5	-0,8	-1,0	-1,1	-1,4
28	-0,5	-0,4	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,4	-1,1	-1,1
29	-0,3	-0,4	-0,8	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,8	-2,5	-2,4	-2,2
30	0,4	0,3	-0,5	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,4	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8	-0,1	1,4	2,0	2,5
2	-3,5	-4,5	-5,8	-5,9	-6,0	-5,2	-5,0	-4,0	-3,0	-1,9	1,3	2,0
3	-2,2	-5,4	-4,0	-3,9	-3,0	-4,0	-4,2	-3,0	-3,3	* -2,2	-1,8	-2,2
4	-4,4	-3,7	-3,4	-3,5	-3,5	-2,8	-2,6	-2,6	-2,0	0,2	1,9	4,5
5	-5,9	-6,1	-6,1	-5,4	-4,4	-4,2	-4,2	-4,1	-3,2	-2,2	-1,6	-0,7
6	-1,3	-1,1	-0,3	-0,1	-0,1	0,8	1,7	1,9	2,9	4,5	4,2	5,1
7	1,3	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,8	2,8	3,4	2,8
8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,0	-0,6	-0,2	-0,3	-0,4	-0,3	0,3	0,2
9	-0,2	-0,3	-0,6	-0,3	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,2	0,8
10	-1,2	-1,4	-1,6	-1,3	-1,7	-1,5	-1,7	-1,8	-2,5	-1,5	* -0,6	0,2
11	-2,2	-2,2	-2,7	-2,8	-3,3	-3,2	-3,2	-3,4	-2,4	-2,4	-1,5	-2,2
12	-3,0	-3,3	-3,2	-3,3	-3,3	-3,0	-2,4	-2,6	-2,2	-1,7	-1,1	-0,3
13	-1,1	-1,2	-1,7	-1,7	-1,5	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-2,0	-1,8	-1,6
14	-2,3	-2,3	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,4	-1,8	-1,3	-1,3
15	-4,7	-4,9	-6,5	-6,6	-6,6	-6,4	-6,5	-6,7	-5,3	-3,7	* -2,8	-1,5
16	-3,8	-3,7	-3,8	-3,9	-4,8	-4,3	-4,7	-3,8	-2,8	-0,8	0,4	1,7
17	-1,9	-2,3	-2,8	-3,2	-3,9	-3,7	-3,3	-2,5	1,6	0,0	* 1,3	1,7
18	-2,8	-2,7	-3,4	-3,6	-3,6	-3,9	-3,8	-4,0	-4,1	-3,6	-3,0	-2,4
19	-5,6	-6,6	-5,9	-7,4	-7,6	-7,6	-6,6	-7,3	-5,5	-3,6	-2,3	-0,8
20	-3,6	-3,3	-4,5	-4,7	-4,5	-3,7	-3,7	-3,7	-2,7	-2,1	0,0	1,1
21	—	—	—	—	—	—	-0,9	-0,5	-0,1	0,5	0,5	1,3
22	3,2	3,1	3,0	3,0	3,1	3,3	3,8	3,8	3,9	4,2	4,6	4,5
23	3,3	3,3	3,4	3,5	3,5	3,3	3,4	3,3	3,5	3,5	3,9	4,6
24	3,0	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,4	2,5	* 2,7	3,1
25	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,7	2,4	2,7	3,7
26	1,8	1,8	1,8	1,9	2,1	2,0	1,8	1,3	1,2	2,2	2,5	3,2
27	0,6	0,1	0,7	0,7	0,2	0,6	0,7	0,7	0,7	1,0	1,7	1,7
28	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-1,3	-1,2	-0,3	0,4	-0,2
29	-8,5	-8,8	-9,9	-8,7	-8,8	-9,3	-8,6	-9,6	-8,5	-7,3	-5,4	-4,2
30	-9,0	-9,0	-7,6	-7,2	-7,6	-6,8	-6,4	-5,9	-4,5	-3,0	-2,8	-2,0
31	-6,3	-5,6	-6,3	-5,1	-4,4	-4,3	-5,2	-5,6	-5,0	-4,0	* -3,1	-2,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,3	1,6	0,5	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,9	-1,5	-2,0	-2,4	-2,9
2	2,2	2,3	1,7	1,6	0,5	0,1	0,0	-1,4	-1,7	-2,0	-1,7	-2,0
3	-1,4	-1,0	-1,3	-2,2	-3,2	-4,5	-5,7	-5,2	-5,3	-5,9	-5,3	-5,3
4	1,0	0,2	0,2	-1,5	-2,4	-2,3	-2,1	-2,8	-4,1	-5,1	-5,1	-4,9
5	-0,7	-0,5	-1,3	-2,2	-2,0	-1,3	-1,2	-1,2	-1,2	-2,1	-2,1	-1,7
6	4,6	4,8	3,8	3,3	3,0	2,7	2,4	2,5	1,9	1,9	1,8	1,4
7	2,7	2,1	1,8	1,7	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4	0,8	0,5	0,5
8	-0,1	-0,1	-0,4	-0,7	-0,3	-0,3	-0,4	-0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,6
9	0,8	1,4	1,2	1,2	1,0	0,5	0,3	0,2	0,1	-0,6	-0,7	-0,8
10	-0,4	-0,7	-0,8	-1,7	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-2,1	-1,7	-2,2
11	-2,1	-1,7	-1,8	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,6	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2
12	-0,2	-0,3	-0,6	-0,4	-1,0	-0,8	-0,7	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
13	-0,8	-1,1	-1,7	-1,8	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-2,3
14	-1,7	-1,3	-2,2	-2,4	-2,4	-2,7	-2,9	-3,2	-3,5	-3,8	-4,5	-4,5
15	-0,2	0,7	0,1	-1,0	-2,3	-2,7	-2,8	-2,8	-3,8	-3,8	-3,8	-4,7
16	3,0	4,2	3,9	2,8	-0,8	-1,8	-2,7	-2,0	-2,0	-2,0	-1,7	-1,9
17	2,0	2,4	1,5	0,4	-0,5	-0,7	-1,2	-2,3	-2,6	-2,5	-3,6	-3,3
18	-2,1	-2,0	-2,4	-2,7	-3,0	-2,8	-2,7	-2,7	-2,6	-3,3	-4,6	-4,7
19	0,4	0,4	-0,7	-1,6	-2,5	-1,9	-2,7	-2,9	-3,4	-3,3	-2,9	-2,9
20	1,4	1,4	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	—
21	1,4	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,3	2,7	3,0	3,2
22	4,6	4,6	4,3	4,1	3,9	3,9	3,9	3,7	3,7	3,8	3,7	3,3
23	4,6	4,6	4,4	4,2	4,0	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,3	3,3
24	3,4	3,8	3,6	3,2	2,7	2,6	2,3	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0
25	4,1	4,4	4,1	2,7	0,0	0,5	0,6	-0,3	-0,2	0,1	0,9	1,7
26	3,5	2,8	2,7	1,7	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6
27	1,7	1,7	0,9	0,2	-0,1	-0,3	-0,1	0,2	-0,1	0,1	0,1	0,5
28	* -2,0	-1,7	-0,5	-2,9	-4,5	-5,1	-6,5	-6,5	-8,0	-7,6	-8,5	-8,0
29	-3,8	-3,3	-3,5	-4,7	-6,2	-6,4	-8,8	-8,6	-8,9	-9,2	-9,4	-9,2
30	-1,6	-1,0	-1,2	-2,9	-3,5	-3,7	-4,1	-4,8	-5,9	-6,2	-6,4	-6,8
31	-0,8	-0,3	-0,5	-1,4	-2,4	-3,0	-3,3	-3,4	-3,2	-3,4	-4,1	-5,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-5,0	-5,4	-5,4	-5,6	-6,4	-7,4	-7,1	-7,4	-7,1	-6,1	-4,5	-3,4
2	-4,8	-4,3	-4,3	-4,5	-4,4	-4,3	-4,3	-4,0	-3,6	-3,4	-1,0	-0,5
3	-2,2	-2,2	-2,5	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,8	-1,5	-1,2	-1,1
4	—	—	—	—	—	—	-6,8	-7,4	-7,4	-7,4	-6,6	-6,5
5	-7,6	-7,7	-7,6	-8,3	-8,4	-8,4	-8,3	-7,4	-6,4	-5,6	-2,7	-2,5
6	-8,1	-9,4	-9,4	-10,4	-9,6	-9,4	-9,3	-9,3	-8,4	-6,9	-5,4	-4,9
7	-6,6	-7,5	-8,1	-8,8	-9,2	-9,2	-9,2	-9,4	-8,4	-7,0	* -5,2	-4,3
8	-8,8	-8,0	-8,0	-8,7	-8,6	-7,9	-8,3	-7,7	-5,4	-4,0	-3,0	-0,7
9	-9,0	-9,1	-8,7	-10,1	-10,2	-10,0	-10,1	-10,1	-7,2	-6,2	-5,0	-3,7
10	-6,6	-6,0	-6,0	-5,1	-4,8	-3,6	-3,6	-3,5	-2,5	-0,8	0,3	1,8
11	-6,2	-5,6	-6,5	-6,8	-7,0	-7,5	-8,2	-8,1	-6,6	-4,7	-3,3	-2,5
12	-5,6	-5,1	-5,2	-6,2	-6,1	-6,6	-6,2	-7,2	-5,8	-4,8	* -3,1	-3,1
13	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-2,7	-1,4	0,0	-0,7
14	-1,6	-1,9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,7	-3,1	* -0,8	-0,7	0,1
15	-1,8	-1,8	-1,9	-2,1	-2,1	-2,3	-2,7	-3,8	-3,3	-2,6	-1,9	-1,3
16	-1,4	-1,2	-1,0	-1,2	-1,6	-1,2	-0,9	-0,6	-0,1	* 0,4	0,8	1,6
17	-4,1	-4,3	-4,3	-4,3	-4,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,2	-2,4	-2,1	-2,2
18	-3,4	-3,2	-3,1	-3,0	-2,8	-2,7	-3,2	-3,1	-2,4	-2,4	-1,5	-0,9
19	-2,4	-2,5	-2,3	-2,2	-2,1	-1,7	-1,4	-1,3	-0,7	0,0	1,1	1,5
20	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	1,2	1,4	1,6	2,2	2,6	2,8	2,6
21	0,5	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	* 0,5	-0,3	-0,7
22	-4,7	-5,7	-6,7	-7,7	-7,8	-6,9	-6,5	-6,0	-5,4	-5,2	-4,8	-4,1
23	-10,0	-9,9	-9,3	-7,9	-8,0	-7,9	-7,8	-7,7	-6,3	-5,4	-5,8	-5,3
24	-5,1	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,7	-3,9	-2,8	-0,5	-0,4	-0,8
25	-9,8	-3,8	-4,0	-4,8	-5,2	-4,8	-4,9	-4,8	-5,2	-1,8	-2,8	-2,8
26	-11,8	-11,2	-11,8	-12,7	-13,9	-13,8	-13,5	-15,8	-12,8	-11,6	-10,3	-9,8
27	-14,9	-14,9	-16,3	-14,9	-14,8	-15,9	-15,9	-16,2	-14,7	-12,6	-12,2	-11,4
28	-15,7	-14,8	-14,6	-13,8	-13,8	-13,6	-13,8	-13,4	-12,6	-11,0	-9,8	-9,7
29	-12,2	-11,4	-12,9	-14,1	-14,2	-14,1	-11,3	-14,1	-12,2	-9,9	-10,0	-9,8
30	-14,9	-14,6	-15,3	-15,5	-16,4	-17,1	-17,2	-17,0	-15,3	-13,2	-10,6	-9,3
31	-7,2	-6,4	-6,2	-3,8	-2,6	-3,2	-3,4	-2,5	-1,8	-0,6	0,5	0,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,9	-2,1	-2,8	-4,0	-5,0	-4,6	-4,6	-4,3	-4,8	-5,5	-4,6	-4,6
2	-0,8	-0,6	-1,4	-1,7	-2,2	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-2,1	-2,1	-2,2
3	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1	-1,4	-1,5	-2,1	-2,3	-2,6	—
4	-6,6	-7,3	-7,4	-7,6	-7,6	-8,6	-8,9	-8,4	-8,3	-8,1	-7,6	-7,0
5	-1,3	-0,9	-1,7	-2,4	-3,5	-4,1	-5,3	-6,3	-6,4	-7,5	-8,6	-8,2
6	-3,7	-3,1	-3,4	-3,9	-4,4	-5,1	-4,5	-4,4	-5,5	-5,8	-6,3	-6,4
7	-3,2	-2,1	-2,2	-3,1	-4,3	-5,0	-6,2	-6,2	-7,2	-8,0	-8,4	-8,6
8	-0,7	-0,2	-1,1	-2,1	-3,9	-4,7	-5,1	-6,0	-6,2	-7,0	-8,2	-8,2
9	-2,2	-0,7	-1,2	-2,7	-4,2	-5,1	-5,1	-6,7	-6,0	-7,1	-7,2	-6,7
10	1,6	1,1	0,9	0,5	-1,1	-1,9	-2,9	-3,1	-3,6	-4,2	-4,6	-5,5
11	-2,0	-1,2	-1,1	-2,0	-3,2	-4,4	-4,7	-4,8	-5,2	-6,1	-6,9	-5,9
12	-3,0	-3,0	-3,2	-4,0	-3,9	-3,8	-3,7	-3,3	-3,5	-3,5	-3,2	-3,1
13	0,7	-0,1	-0,4	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-1,3
14	1,4	1,4	0,2	-0,6	-0,8	-0,8	-1,0	-1,6	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8
15	-0,7	-0,7	-0,8	-1,6	-1,9	-1,7	-1,6	-1,8	-1,7	-1,7	-1,6	-1,5
16	1,9	1,8	1,7	1,7	0,9	0,6	0,6	-0,2	-1,2	-1,3	-2,3	-3,3
17	-0,9	-2,8	-3,3	-3,8	-4,0	-4,1	-4,2	-4,1	-4,2	-5,2	-4,6	-4,0
18	-0,9	-0,6	-1,3	-1,4	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-2,5
19	2,3	1,8	1,6	1,5	1,0	1,4	1,5	1,7	1,2	0,7	0,7	0,8
20	2,7	2,7	3,0	2,6	2,1	2,1	2,6	2,5	2,8	2,8	2,7	2,2
21	-0,4	-0,3	-0,2	-0,8	-1,3	-1,5	-1,6	-2,3	-3,8	-3,9	-3,8	-3,8
22	-4,1	-3,8	-3,9	-5,8	-6,6	-6,7	-8,0	-8,8	-8,8	-9,1	-9,8	-10,1
23	-4,8	-5,3	-5,7	-5,3	-5,8	-5,8	-5,8	-6,0	-5,9	-5,8	-5,8	-5,7
24	-0,1	-0,5	-0,9	-1,6	-2,2	-2,6	-2,8	-2,9	-3,9	-3,7	-3,8	-3,8
25	-4,2	-5,2	-4,4	-5,4	-5,9	-6,8	-8,7	-9,8	-10,2	-10,8	-10,7	-12,4
26	-8,8	-8,1	-6,7	-7,4	-8,1	-9,8	-11,2	-12,3	-12,9	-13,8	-13,8	-14,8
27	-10,3	-9,4	-9,8	-9,9	-10,7	-11,8	-12,8	-11,8	-12,8	-14,6	-14,8	-13,4
28	-7,9	-6,8	-6,5	-8,2	-8,5	-9,3	-10,9	-10,9	-12,2	-11,7	-12,0	-11,8
29	-9,4	-8,9	-8,4	-8,4	-10,6	-10,2	-11,3	-13,3	-14,1	-13,7	-13,2	-15,2
30	-8,7	-8,7	-8,8	-8,5	-10,4	-11,3	-11,3	-11,3	-11,7	-10,4	-10,2	-9,3
31	1,9	2,7	2,7	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,0	1,4	0,4	0,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,7	1,5	1,6	1,6	0,7	2,1	1,6	1,6	1,5	1,8	2,6	2,7
2	-2,8	-3,0	-3,8	-4,1	-4,3	-4,3	-3,8	-2,9	-2,6	-2,2	-2,2	-3,4
3	-5,6	-5,7	-5,7	-5,8	-4,8	-4,7	-4,4	-3,8	-2,8	-1,4	-0,6	1,7
4	-5,4	-5,9	-4,8	-4,8	-5,9	-5,8	-5,9	-5,9	-3,5	-2,0	* 2,2	3,3
5	-3,1	-2,9	-2,3	-1,6	-0,4	-0,3	0,4	2,1	2,5	2,7	2,6	4,0
6	0,1	-0,2	-0,5	-1,2	-1,5	-3,2	-2,7	-2,4	-2,4	-0,9	-0,3	0,7
7	-4,4	-5,9	-6,5	-7,3	-7,8	-8,8	-9,3	-8,4	-6,6	-5,8	-5,6	-4,6
8	-8,2	-8,3	-8,2	-7,6	-7,3	-8,2	-7,3	-6,9	-6,3	-5,4	-5,2	-4,3
9	-5,9	-6,1	-5,8	-5,6	-6,3	-6,5	-6,3	-5,9	-4,8	-2,3	-3,8	-2,7
10	-8,2	-9,1	-9,4	-10,2	-9,4	-10,0	-10,2	-10,1	-10,1	-9,2	-7,1	-7,6
11	-4,6	-5,2	-6,0	-5,4	-6,2	-7,3	-6,3	-7,4	-6,6	-4,0	-2,8	-1,8
12	-7,3	-7,4	-8,5	-9,1	-9,2	-9,3	-9,5	-9,1	-7,2	-6,0	-4,2	-3,0
13	-7,7	-7,4	-8,6	-8,4	-7,8	-9,2	-8,5	-8,2	-6,3	-3,8	-2,4	-2,2
14	-8,2	-7,3	-7,0	-10,4	-9,0	-7,4	-7,6	-6,5	-5,2	-3,3	-0,3	2,9
15	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	0,5	1,8	2,3	2,8	3,2
16	-2,3	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4	-1,9	-1,2	1,6	2,4	0,3
17	-2,3	-1,9	-3,4	-4,0	-4,3	-4,2	-5,3	-6,0	-3,7	-0,8	1,2	0,6
18	-7,6	-8,1	-8,6	-9,7	-9,3	-9,6	-9,9	-8,8	-8,1	* -7,7	-7,2	-7,0
19	-10,7	-11,9	-12,6	-13,2	-13,7	-14,2	-14,8	-14,5	-11,6	-10,1	-8,6	-6,9
20	-11,4	-12,1	-12,0	-11,8	-12,1	-12,2	-12,2	-9,8	-7,5	-5,8	-5,2	-2,7
21	—	—	—	—	—	—	-6,8	-5,1	-5,5	-5,0	-4,0	-3,6
22	-5,1	-5,3	-6,4	-8,0	-8,7	-9,0	-8,8	-7,3	-6,0	-5,5	-4,2	-2,1
23	-9,1	-8,2	-8,3	-8,8	-8,9	-9,2	-9,8	-9,0	-7,1	-5,1	-2,7	-1,4
24	-9,8	-9,5	-10,7	-10,7	-10,6	-11,5	-11,8	-10,6	-9,7	-8,6	-7,2	-6,4
25	-10,3	-9,6	-9,6	-8,7	-8,7	-11,3	-11,7	-11,1	-10,3	* -9,0	-7,3	-5,5
26	-9,4	-8,6	-9,6	-10,2	-10,1	-11,5	-11,7	-10,8	-8,0	-6,6	-4,9	-3,6
27	-8,6	-9,3	-9,3	-10,3	-10,4	-10,6	-10,9	-10,6	-7,6	-5,9	-5,1	-4,9
28	-9,8	-10,5	-10,6	-10,9	-10,6	-11,2	-11,5	-9,6	-7,2	-5,6	-4,0	-3,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,7	2,5	1,9	1,6	1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,7	-2,2	-2,3	-2,4
2	-3,7	-3,2	-3,0	-3,1	-3,7	-3,8	-4,8	-4,2	-4,9	-5,8	-5,8	-5,9
3	0,7	0,8	1,1	-0,1	-1,4	-1,3	-2,5	-2,8	-2,9	-4,0	-7,3	-5,2
4	3,5	3,7	3,7	2,8	-0,2	-1,0	-1,3	-2,4	-3,2	-3,3	-3,4	-3,3
5	4,0	3,7	3,1	2,8	1,7	1,6	1,0	0,8	0,7	0,7	0,5	0,1
6	0,9	1,0	0,7	0,1	-1,2	-2,2	-2,3	-3,3	-3,9	-4,3	-4,3	-3,3
7	-3,1	-3,2	-3,3	-3,8	-4,8	-5,4	-6,2	-6,3	-6,6	-7,4	-7,4	-8,2
8	-3,2	-3,2	-3,4	-4,3	-5,2	-5,5	-5,2	-5,6	-5,2	-6,2	-6,1	-6,0
9	-2,1	-2,6	-3,7	-3,7	-4,3	-4,3	-4,4	-5,1	-5,7	-6,1	-6,5	-8,3
10	-6,3	-4,9	-5,1	-4,7	-5,3	-4,5	-5,3	-7,5	-4,7	-4,9	-5,1	-4,7
11	-1,1	-0,1	-0,4	-0,8	-2,2	-3,4	-3,8	-5,1	-4,7	-6,2	-7,1	-6,5
12	-2,3	-1,9	-1,2	-1,8	-3,3	-4,4	-6,0	-4,9	-5,8	-6,3	-7,3	-6,8
13	-1,8	-1,8	-1,9	-1,8	-2,9	-3,3	-5,2	-4,3	-5,3	-6,7	-6,3	-7,5
14	4,0	0,8	2,2	1,4	-0,4	-1,3	-1,9	-1,2	-0,7	-0,8	-0,4	-0,3
15	3,2	2,3	1,1	0,7	-0,1	-0,3	-0,4	-1,2	-1,3	-1,4	-1,6	-2,3
16	0,3	0,8	0,5	0,0	-1,7	-3,2	-3,4	-2,4	-1,9	-1,8	-2,1	-2,8
17	-0,4	-0,4	-1,8	-2,7	-3,3	-3,7	-3,9	-3,8	-3,9	-5,4	-6,6	-7,1
18	-6,1	-6,1	-6,3	-6,3	-7,9	-9,5	-10,1	-10,1	-10,5	-10,3	-11,1	-11,4
19	-5,2	-4,2	-4,1	-5,2	-6,7	-7,7	-7,3	-8,4	-9,2	-9,2	-10,2	-11,3
20	-3,1	-2,9	-3,7	-2,2	-3,1	-3,8	—	—	—	—	—	—
21	-2,4	-3,0	-3,2	-3,3	-3,7	-4,0	-4,2	-4,2	-4,1	-4,2	-4,2	-4,7
22	-1,2	-0,3	-0,3	-1,2	-3,2	-5,1	-4,8	-6,2	-6,2	-7,2	-7,1	-7,6
23	-1,6	-1,0	-0,9	-1,3	-2,3	-5,3	-5,0	-6,2	-6,1	-6,9	-7,5	-7,4
24	-5,7	-5,5	-5,2	-5,6	-6,3	-7,2	-8,6	-9,2	-10,2	-11,0	-11,4	-11,5
25	-3,8	-2,0	-1,7	-2,5	-3,5	-4,6	-5,1	-6,6	-6,7	-7,7	-7,6	-8,6
26	-2,5	-1,5	-1,5	-1,6	-4,4	-5,6	-4,6	-5,6	-6,6	-6,6	-7,4	-8,6
27	-4,2	-3,2	-3,4	-4,1	-4,7	-5,6	-6,6	-7,5	-8,5	-8,7	-9,2	-9,7
28	-1,6	-0,5	0,6	0,4	-1,7	-2,3	-3,7	-6,4	-6,6	-6,6	-7,4	-6,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-7,5	-7,8	-8,0	-8,7	-8,7	-8,9	-10,2	-9,7	-8,6	-6,5	-3,6	-3,2
2	-6,2	-7,1	-8,1	-8,1	-8,2	-8,5	-7,9	-6,5	-5,6	-4,5	-1,5	-0,8
3	-3,5	-3,1	-3,2	-3,6	-4,0	-4,1	-4,1	-4,0	-2,9	-1,6	-1,4	-0,6
4	-4,2	-4,6	-5,0	-5,1	-5,5	-6,1	-6,4	-6,6	-5,1	-4,8	-4,4	-4,5
5	-4,0	-3,8	-3,2	-3,8	-3,2	-3,1	-3,0	-1,6	-1,0	0,5	3,7	6,0
6	—	—	—	—	—	—	-1,3	-0,4	-0,3	2,4	2,5	4,0
7	-1,2	-1,9	-2,0	-2,9	-3,3	-4,0	-4,0	-2,9	-0,8	-0,5	-0,9	0,5
8	-4,2	-4,1	-4,3	-4,0	-3,2	-2,7	-3,2	-2,1	0,8	2,4	4,2	4,2
9	-2,7	-2,1	-2,4	-2,8	-3,1	-3,9	-3,6	-1,5	0,3	1,6	1,3	2,6
10	-5,3	-4,4	-3,7	-3,1	-3,3	-3,3	-3,3	-2,2	-0,9	-0,9	0,2	2,0
11	-3,3	-5,4	-6,5	-6,5	-6,8	-6,5	-6,3	-3,8	-0,3	0,9	0,8	0,1
12	-3,2	-3,3	-3,4	-3,4	-3,5	-4,0	-3,7	-3,4	-2,5	-1,8	-1,0	* -0,1
13	-6,3	-7,0	-7,3	-6,1	-5,6	-4,7	-4,6	-3,2	-0,2	0,3	2,2	2,2
14	-2,7	-2,6	-1,8	-1,5	-1,3	-1,2	-0,2	1,7	2,6	3,3	3,2	3,4
15	—	—	—	—	—	—	-0,3	-0,4	3,1	3,9	6,8	5,6
16	-1,0	-0,8	-1,0	-1,2	-1,3	-1,3	-0,7	-0,1	1,0	* 2,8	2,3	4,2
17	1,6	1,5	1,6	1,6	2,0	2,0	2,1	2,9	3,1	3,8	4,2	5,0
18	2,2	1,7	1,4	1,4	1,0	0,4	1,1	3,0	3,7	4,7	4,2	5,0
19	-0,5	-0,6	-0,9	-1,2	-1,4	-1,4	-0,9	0,9	3,1	3,1	4,8	5,0
20	2,4	2,3	1,6	1,4	0,7	0,3	0,5	0,4	1,2	1,9	2,7	2,6
21	—	—	—	—	—	—	-4,1	-2,4	0,1	1,3	2,4	3,0
22	-1,9	-1,9	-2,2	-2,1	-2,5	-2,8	-1,9	-0,2	2,2	4,4	5,0	5,6
23	3,4	3,2	2,9	2,5	1,5	1,0	1,9	2,8	4,8	* 5,6	7,0	8,6
24	2,1	2,0	1,4	1,0	1,0	0,9	1,5	3,5	5,5	7,5	8,6	10,0
25	4,1	5,5	5,2	4,6	4,5	4,7	5,5	6,6	8,0	7,2	6,7	6,6
26	—	—	—	—	—	—	-0,9	0,0	1,5	1,7	2,1	2,7
27	—	—	—	—	—	—	-0,9	0,3	1,6	2,1	3,1	4,5
28	0,7	0,2	-0,5	-1,4	-1,5	-2,4	-0,9	1,2	2,8	4,2	5,5	5,6
29	-2,0	-2,3	-2,5	-2,9	-3,3	-3,2	-1,9	0,3	2,0	3,6	5,2	6,8
30	0,5	0,4	-0,4	-0,6	-0,3	0,9	2,1	3,2	5,6	* 7,4	8,7	10,0
31	2,0	1,9	1,5	0,9	0,6	1,1	2,3	4,7	7,4	9,1	10,9	11,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,2	-2,1	-1,8	-2,4	-3,9	-4,3	-4,2	-4,3	-4,7	-4,8	-5,1	-5,5
2	0,9	1,4	1,5	1,0	-0,1	-2,0	-2,7	-3,1	-3,6	-5,0	-5,1	-4,9
3	-0,2	0,3	0,0	-0,5	-1,1	-1,4	-1,9	-2,1	-3,0	-3,2	-3,7	-4,1
4	*-3,6	-2,5	-2,2	-3,1	-2,5	-4,0	-3,2	-3,4	-3,9	-4,1	-4,1	-4,0
5	5,7	3,3	1,6	1,9	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—
6	2,7	1,6	1,5	0,2	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	-1,2	-1,4
7	0,7	-1,8	-1,4	*-2,0	-2,7	-3,5	-3,7	-3,6	-4,6	-5,2	-5,2	-4,8
8	4,0	4,5	3,8	3,2	2,2	1,3	0,9	-1,9	-3,1	-3,1	-2,6	-2,6
9	*-1,1	-0,3	-0,8	-1,9	-2,3	-2,6	-3,1	-4,3	-4,0	-4,3	-5,4	-5,2
10	1,9	1,2	1,1	1,4	0,5	-0,6	-1,2	-1,4	-2,4	-2,3	-2,5	-3,4
11	0,3	1,9	1,3	0,7	-0,4	-1,2	-2,3	-2,9	-3,0	-3,3	-3,2	-3,3
12	0,6	-0,2	-0,4	-0,7	-1,4	-2,2	-2,5	-2,5	-3,1	-3,2	-4,3	-5,2
13	3,7	1,7	1,6	1,7	0,0	-2,7	-3,7	-3,9	-3,7	-3,9	-3,6	-3,7
14	3,8	2,4	1,3	1,9	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—
15	5,2	2,7	3,7	3,8	0,7	-0,1	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-1,1
16	3,0	3,1	3,2	2,6	1,8	1,4	1,4	1,5	1,7	2,0	1,3	1,3
17	5,0	4,2	4,1	4,2	4,0	3,2	3,1	3,1	3,0	2,7	2,9	2,6
18	5,6	5,6	5,7	5,5	4,5	3,0	2,2	2,4	1,4	0,9	0,4	0,1
19	5,5	6,3	6,4	6,7	5,4	4,6	4,4	4,2	3,9	3,9	3,5	3,1
20	* 2,5	2,8	3,4	3,2	2,7	1,3	0,1	-0,8	-1,0	-2,3	-2,8	-3,3
21	3,7	4,2	4,9	5,1	4,1	2,7	1,3	0,3	-0,1	-1,9	-1,9	-2,7
22	6,5	7,1	7,9	8,4	8,0	6,1	5,1	5,0	4,5	4,1	4,1	3,6
23	8,5	10,0	9,7	9,5	9,9	8,0	6,4	5,0	4,0	3,0	2,8	2,3
24	*10,0	10,8	11,1	11,5	10,7	9,5	7,0	5,1	4,5	3,6	3,6	4,1
25	4,9	2,9	2,9	2,7	2,9	2,2	—	—	—	—	—	—
26	4,0	4,5	4,5	4,6	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—
27	4,6	5,5	4,5	4,5	3,8	3,1	2,5	2,0	1,6	1,5	1,3	0,8
28	6,5	6,6	6,8	6,5	5,7	3,7	1,8	1,5	0,5	-0,3	-0,7	-1,0
29	7,9	8,7	9,5	9,5	9,0	7,2	5,6	4,1	3,1	2,2	0,5	0,1
30	11,1	11,5	11,4	11,0	10,1	8,3	6,5	5,3	4,0	3,0	1,9	1,8
31	12,8	13,4	13,0	12,8	11,6	9,5	7,9	6,2	5,6	4,5	3,6	3,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,0	4,0	4,4	5,0	5,5	5,4	6,5	7,0	7,4	8,1	9,0	8,0
2	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4	3,8	4,3	* 2,6	1,5	2,2	2,7	3,1
3	0,4	0,5	0,1	0,5	0,9	1,2	2,1	2,3	2,8	4,0	4,2	4,6
4	4,5	4,3	4,3	4,3	4,5	4,1	4,7	6,1	6,6	8,1	7,6	9,2
5	2,2	2,2	1,3	0,6	-0,3	-0,9	-0,2	1,2	2,5	3,1	4,6	5,3
6	1,7	1,2	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,3	0,9	* 3,2	4,8	5,7
7	1,8	2,0	1,6	1,3	1,3	1,4	2,0	2,4	3,8	4,2	5,2	5,4
8	0,0	1,1	0,8	1,2	1,2	1,4	2,3	3,2	4,4	6,5	8,0	4,9
9	2,9	2,0	1,8	1,8	1,8	2,1	2,3	3,8	5,1	5,4	6,5	4,8
10	1,6	1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,9	2,8	3,0	4,8	6,1	7,8
11	0,9	0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	3,4	6,3	8,4	6,3
12	2,8	2,4	2,0	1,7	0,7	0,8	1,3	2,5	3,6	3,6	3,7	4,8
13	1,1	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,9	2,2	2,8	3,8	4,0	4,6
14	0,0	-0,9	-0,7	-1,1	-1,6	-1,3	0,3	1,8	3,9	4,1	4,6	5,4
15	-0,5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,8	-1,7	0,1	1,2	3,5	5,7	6,8	7,5
16	-0,5	0,2	-1,0	-1,3	-1,2	-0,3	1,6	4,7	7,2	9,4	11,0	12,2
17	4,8	5,5	5,2	4,6	4,4	5,3	8,1	10,2	12,4	13,8	15,3	17,0
18	6,8	6,6	6,2	6,8	7,0	7,4	8,4	8,5	9,1	10,2	10,6	13,5
19	5,4	5,3	5,1	4,9	4,9	5,2	6,0	7,4	8,7	9,2	9,9	10,1
20	2,7	1,9	1,6	2,3	3,0	3,6	4,3	5,9	7,4	7,8	* 9,5	8,9
21	5,9	5,6	5,3	5,0	4,5	5,4	9,3	9,6	11,2	12,5	13,4	14,3
22	8,0	7,1	6,9	6,2	5,9	6,0	8,0	9,6	10,5	11,8	13,8	14,3
23	3,7	2,9	0,9	0,8	0,4	0,9	3,3	6,3	7,3	8,4	9,5	10,3
24	1,8	1,2	0,9	0,5	0,8	2,1	5,6	8,3	10,5	12,2	13,8	14,8
25	10,2	9,4	9,1	8,1	7,3	8,8	9,0	10,0	10,8	12,0	12,1	12,6
26	4,4	2,9	3,0	2,5	2,0	4,3	5,4	6,6	8,1	9,7	10,2	10,6
27	4,2	3,8	2,8	2,8	2,9	3,9	6,4	9,9	10,1	*10,3	10,8	11,8
28	2,5	2,7	3,5	—	—	—	5,3	6,4	7,6	9,1	10,3	10,7
29	2,8	2,0	1,9	1,3	1,4	2,7	5,9	8,9	11,3	12,7	14,4	15,1
30	11,5	10,6	10,1	10,3	9,4	9,8	12,4	13,9	15,2	15,7	15,2	16,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,2	7,0	6,9	6,4	5,5	5,0	4,1	3,2	3,1	3,4	3,0	3,3
2	2,7	2,8	3,0	3,5	3,0	2,6	2,4	2,3	2,2	1,1	0,4	0,2
3	6,6	8,2	8,1	7,3	7,1	6,6	5,3	5,3	4,5	4,2	4,1	4,2
4	9,0	10,0	9,1	9,6	9,5	8,6	5,7	4,1	4,2	4,2	3,1	3,1
5	6,1	7,4	7,6	8,4	6,7	5,2	4,2	3,2	3,1	2,7	2,1	2,2
6	5,3	4,3	2,5	2,6	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1
7	6,8	7,1	6,3	5,6	5,2	4,2	3,5	2,3	2,9	1,5	0,6	0,0
8	6,8	10,3	8,7	6,3	6,5	6,2	4,8	4,7	4,2	3,3	3,3	2,9
9	4,8	6,8	6,7	5,1	5,4	3,8	2,9	2,7	2,6	2,6	2,4	1,7
10	7,7	7,4	7,7	7,1	6,6	5,7	3,9	3,6	3,3	2,7	1,8	0,8
11	7,4	6,4	6,9	7,0	6,7	5,7	4,7	3,4	3,5	2,9	2,8	2,8
12	4,8	4,0	4,8	3,6	2,9	2,3	2,0	1,8	1,9	1,9	1,8	1,4
13	* 5,1	5,0	5,9	4,5	4,4	3,2	1,8	1,8	1,4	0,9	0,4	0,2
14	6,3	6,9	7,2	7,0	6,6	5,3	3,7	2,5	1,9	1,4	0,5	−0,1
15	8,6	9,4	9,7	9,9	9,4	7,6	4,8	4,0	2,6	2,6	2,2	1,4
16	13,0	14,2	14,8	14,8	13,6	11,9	8,5	7,5	6,2	5,6	5,3	4,0
17	17,1	17,9	16,5	16,0	14,4	12,8	9,4	9,1	8,6	8,6	8,6	7,8
18	10,1	13,1	11,1	9,2	8,9	8,2	7,5	7,2	6,9	6,2	6,1	5,8
19	10,7	11,3	11,5	11,9	10,9	9,6	7,3	5,9	5,4	5,2	3,9	2,9
20	10,7	12,1	13,0	13,5	13,4	12,4	9,8	7,9	6,9	6,8	6,6	6,1
21	15,9	16,3	16,4	16,4	14,5	12,4	10,6	9,6	9,4	8,5	8,3	8,4
22	* 13,3	13,3	13,4	13,7	12,8	10,9	8,8	7,7	7,3	5,9	5,5	4,6
23	11,2	11,8	12,3	12,3	11,5	9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	4,7	2,9
24	15,9	16,3	16,8	16,9	16,3	15,3	13,1	12,3	11,3	11,2	10,3	9,4
25	12,8	10,8	10,8	12,7	11,8	11,4	9,8	8,8	8,0	7,2	6,6	5,5
26	10,8	11,7	11,9	11,9	11,4	10,4	8,7	7,4	6,8	6,0	5,2	4,9
27	12,0	12,9	13,5	13,6	9,4	8,4	6,3	5,4	4,9	3,9	3,1	2,8
28	11,5	12,1	12,6	12,8	12,4	11,7	9,4	8,2	6,7	5,6	4,8	3,7
29	16,1	16,7	17,5	17,7	17,2	15,1	13,7	13,8	12,4	11,5	11,2	12,3
30	16,4	14,4	13,6	13,9	13,4	12,3	10,9	9,8	9,0	8,0	7,8	6,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,7	7,9	7,3	7,0	6,9	2,8	2,3	4,0	5,1	6,3	6,4	6,3
2	4,2	4,0	4,2	4,3	4,0	4,7	5,0	* 6,8	7,5	8,3	8,4	7,3
3	4,1	4,4	3,5	3,5	3,5	3,7	3,5	3,1	3,3	3,9	3,9	3,0
4	2,0	1,9	2,6	2,0	2,4	3,7	4,9	4,8	6,2	* 6,0	8,0	8,3
5	1,5	1,4	0,4	0,2	0,6	1,9	4,9	8,6	9,3	9,4	10,6	11,9
6	4,8	4,0	3,4	2,5	2,0	4,4	7,0	9,3	10,6	12,2	13,4	14,3
7	6,6	5,8	6,0	5,1	5,2	6,1	8,0	9,0	10,8	11,5	10,9	11,8
8	3,5	3,2	2,7	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6	1,4	1,4	1,8	2,4
9	1,7	1,3	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	* 1,8	2,4	2,6	4,0	3,7
10	3,1	2,4	2,5	2,4	2,5	2,6	3,5	4,1	4,6	6,6	7,6	7,1
11	0,7	0,6	0,5	−0,4	0,3	2,1	4,7	6,6	7,4	7,8	* 8,4	9,2
12	5,4	5,3	5,7	5,7	5,3	5,3	6,2	8,2	8,1	10,2	9,9	10,3
13	5,7	5,5	5,2	5,3	5,4	6,1	7,1	8,3	8,9	10,3	12,2	8,3
14	5,2	5,2	4,8	4,2	4,2	5,9	7,5	8,7	8,7	9,7	10,3	11,9
15	3,7	2,8	2,8	3,0	3,9	6,9	7,9	10,6	12,1	13,5	16,0	16,3
16	8,3	8,2	9,1	8,7	9,1	11,2	11,2	10,3	12,8	13,8	15,1	15,7
17	6,0	5,8	5,8	5,8	5,9	6,7	8,2	9,6	10,4	11,2	10,5	13,4
18	6,6	6,4	6,4	6,3	6,5	8,0	10,0	12,2	13,3	13,1	* 13,5	14,5
19	9,9	8,9	8,4	8,4	8,4	9,5	11,5	13,9	14,3	14,9	17,5	10,9
20	7,1	6,9	6,9	6,2	6,3	6,7	6,9	8,6	10,6	9,1	11,3	10,9
21	4,7	4,3	3,4	3,6	4,1	6,1	8,4	10,6	11,5	12,9	13,1	13,3
22	5,0	4,6	3,0	4,3	4,7	7,9	10,8	13,4	15,8	17,1	18,5	18,9
23	9,8	10,0	9,6	9,4	9,5	12,3	12,9	16,0	15,9	17,0	16,4	13,4
24	9,4	9,0	8,9	8,8	8,4	8,8	9,7	9,5	9,7	11,4	11,3	11,3
25	5,6	5,4	5,4	4,4	5,4	5,4	6,7	6,8	6,1	7,6	* 10,0	11,0
26	7,9	7,7	7,6	7,5	7,5	7,5	8,0	8,3	8,3	8,4	7,5	7,1
27	4,1	3,5	2,4	1,4	2,2	3,3	4,5	5,4	6,5	7,6	7,4	8,1
28	3,9	4,7	4,8	4,6	4,8	5,6	7,0	9,5	11,5	12,0	11,9	9,9
29	4,8	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	4,8	5,3	6,8	7,0	8,6	8,4
30	2,9	2,1	0,9	1,1	2,5	4,4	6,4	7,9	10,1	10,2	11,7	12,7
31	7,0	6,7	6,5	6,5	6,6	8,5	9,3	11,9	12,6	13,0	14,0	15,3

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,4	6,0	6,1	5,9	5,4	4,4	3,9	3,6	3,3	3,5	3,6	4,6
2	4,9	5,9	5,6	5,9	5,8	6,2	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	3,3	3,3	2,5	2,3	1,9	1,4	1,0	0,9	1,4	1,1	1,8	1,9
4	9,0	10,3	10,5	10,5	10,9	9,8	8,2	6,9	5,6	4,6	3,0	1,5
5	12,9	13,7	13,5	14,0	13,5	12,4	10,5	8,8	7,3	7,8	5,4	4,9
6	15,3	15,8	16,3	16,2	15,3	13,6	12,4	10,6	10,2	9,3	9,3	8,0
7	11,2	12,3	11,4	10,0	9,0	7,9	6,9	5,9	5,1	4,9	4,7	4,0
8	2,4	1,8	2,5	2,0	1,7	1,4	1,2	0,9	0,8	1,2	1,6	1,7
9	4,5	3,9	4,5	4,3	4,9	5,0	4,2	4,1	4,1	3,7	3,2	3,2
10	8,6	9,1	9,5	9,5	9,1	8,1	6,6	5,5	4,6	3,6	2,5	1,7
11	10,1	10,7	10,8	10,8	10,5	9,5	8,5	7,2	6,8	5,8	5,8	5,3
12	10,5	10,2	10,1	11,5	11,6	10,1	8,8	6,5	5,2	5,7	5,6	5,0
13	11,7	11,0	11,6	10,7	6,6	7,0	6,7	6,7	5,2	5,1	5,3	5,3
14	11,9	12,9	12,1	13,0	12,7	11,8	9,9	8,2	6,7	5,7	4,7	4,4
15	14,9	17,4	17,4	18,6	18,1	15,5	13,0	11,3	10,3	9,2	9,4	9,2
16	11,7	7,8	7,7	7,2	6,5	6,7	7,1	7,0	6,6	6,4	6,2	6,2
17	13,3	13,6	12,1	12,1	12,7	11,7	10,8	9,2	8,2	7,0	6,0	6,5
18	14,9	16,2	16,6	15,9	15,8	14,8	13,8	11,8	10,5	9,7	9,3	9,4
19	14,4	13,4	15,5	13,5	9,8	9,1	9,4	8,9	8,8	8,1	7,7	7,8
20	11,4	12,4	11,5	11,9	10,5	9,9	9,1	8,2	6,6	6,2	4,5	5,0
21	13,5	13,9	14,4	14,7	14,4	13,4	11,0	9,0	7,9	7,8	6,2	5,2
22	19,9	20,4	20,5	20,7	19,4	17,7	13,9	13,9	12,8	11,6	11,3	10,4
23	11,8	12,5	13,9	14,4	15,2	14,0	12,6	10,9	10,0	9,6	9,3	10,4
24	12,9	13,7	12,6	13,7	13,4	12,3	11,6	9,9	9,0	8,3	7,3	6,4
25	11,7	12,0	10,8	10,6	9,9	9,0	8,9	8,6	8,5	8,0	8,0	8,1
26	6,6	6,4	6,4	6,5	6,4	6,5	6,4	5,4	5,3	4,9	4,5	4,4
27	8,4	9,0	9,2	10,1	9,4	9,1	8,2	6,4	4,8	3,3	2,5	3,7
28	9,6	11,5	9,5	7,8	7,6	7,1	6,9	5,9	5,8	5,6	5,4	4,9
29	9,9	9,1	12,0	9,3	8,1	7,8	6,3	5,5	4,8	3,8	2,9	2,0
30	13,0	13,7	13,6	14,3	13,6	12,7	10,1	9,1	8,3	8,1	7,5	6,9
31	15,8	16,0	17,9	17,6	17,5	15,8	14,8	13,8	11,7	11,0	10,8	9,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,7	9,4	9,2	9,0	9,9	10,9	13,2	13,2	* 14,4	16,5	17,6	19,7
2	10,9	10,1	9,4	9,1	9,9	11,0	13,5	16,4	17,4	18,6	19,8	19,6
3	—	—	—	—	—	—	12,3	14,1	15,6	17,1	17,8	18,5
4	10,6	10,2	9,8	9,0	10,0	15,0	16,0	17,2	18,2	19,1	20,0	20,6
5	13,5	13,1	12,8	11,6	12,6	14,2	16,5	17,0	18,5	19,1	20,1	20,4
6	9,1	7,3	6,7	5,9	6,6	8,8	10,9	12,9	14,8	16,1	17,0	17,8
7	8,7	7,9	7,3	6,5	7,8	9,9	13,2	15,3	16,2	17,6	18,3	18,4
8	9,9	9,7	8,8	8,9	10,2	12,3	14,8	16,7	18,0	* 18,2	18,6	18,9
9	9,8	9,8	8,2	8,5	8,9	11,6	14,3	15,2	16,3	17,4	18,5	19,2
10	—	—	—	—	—	—	15,3	15,6	16,4	17,3	17,8	18,9
11	10,9	9,9	9,4	9,0	9,9	12,4	13,6	14,3	14,9	15,8	17,1	17,5
12	7,7	8,4	7,3	7,7	8,5	10,1	12,8	14,4	15,4	16,7	17,4	18,4
13	11,6	10,9	10,2	10,8	11,5	13,6	16,0	17,8	19,9	20,9	21,3	22,2
14	14,0	13,0	12,9	12,7	13,1	15,1	17,9	18,5	20,3	22,7	22,6	22,9
15	14,0	13,0	12,4	11,8	12,3	15,0	17,0	18,5	18,7	* 19,7	21,1	22,2
16	12,6	11,5	10,8	10,0	10,8	13,0	14,5	16,7	18,1	18,2	19,2	21,0
17	11,2	11,2	10,1	10,1	11,7	13,9	17,5	18,2	19,1	20,2	22,2	21,8
18	13,6	13,3	12,2	12,6	14,5	16,4	17,9	18,9	21,0	21,5	21,8	23,6
19	14,4	14,2	13,9	13,9	13,9	15,2	14,9	15,0	14,9	14,2	15,2	15,6
20	11,1	10,3	10,1	9,2	9,3	11,6	12,9	14,3	14,7	17,0	16,7	16,5
21	11,3	10,8	9,9	9,1	10,5	12,4	16,2	* 15,5	16,0	12,1	14,4	15,2
22	9,0	8,5	8,0	7,7	9,0	9,5	10,5	12,1	12,7	* 12,8	16,4	14,3
23	7,7	7,9	7,9	7,6	8,0	9,0	11,3	12,4	14,4	14,3	16,2	13,7
24	—	—	—	—	—	—	11,8	13,0	14,9	16,2	16,8	18,5
25	13,7	12,9	12,3	11,4	9,9	9,4	8,3	7,6	7,5	8,4	8,9	9,5
26	8,2	7,7	7,6	7,3	7,4	7,7	9,8	10,9	12,5	12,4	12,9	13,2
27	5,6	5,1	4,6	3,9	5,4	8,2	10,6	12,0	13,5	15,7	15,9	17,9
28	10,9	10,8	10,8	10,0	10,6	10,6	12,3	14,1	* 15,3	14,6	12,6	9,6
29	6,7	5,1	5,4	5,6	6,3	8,5	11,0	11,2	14,4	15,0	14,6	14,4
30	8,9	8,9	7,9	8,0	8,5	9,9	11,4	12,4	13,5	14,4	15,4	16,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18,5	18,5	18,0	18,2	18,1	17,5	15,6	14,2	12,7	12,0	11,4	10,9
2	20,6	20,5	20,9	20,9	20,0	* 10,5	—	—	—	—	—	—
3	19,3	20,0	20,5	20,6	19,8	19,0	18,5	16,4	14,9	13,7	12,5	11,9
4	21,5	22,0	22,2	22,6	22,6	21,9	19,0	17,4	16,5	15,0	13,7	13,5
5	* 18,3	18,7	18,4	18,4	18,2	17,3	15,4	13,8	12,8	11,8	10,6	8,4
6	18,7	18,9	19,2	19,3	18,7	17,6	15,3	12,9	12,8	12,8	9,8	9,0
7	19,0	19,6	20,2	20,7	20,2	19,3	17,5	15,8	14,8	12,6	11,9	10,9
8	19,3	19,5	20,0	19,9	19,8	18,9	16,8	14,4	14,4	13,4	12,4	11,9
9	19,8	20,0	20,0	20,0	19,6	19,0	—	—	—	—	—	—
10	20,3	19,5	19,6	19,2	14,6	14,4	13,5	12,9	12,8	11,9	11,3	11,1
11	18,0	19,3	18,8	18,9	16,9	14,9	13,0	12,8	11,4	10,8	9,9	8,3
12	19,9	20,3	20,4	21,0	20,9	20,4	20,3	16,8	15,1	12,3	11,8	11,0
13	23,2	23,9	23,4	23,3	23,5	22,9	21,9	19,0	17,5	16,3	15,4	14,4
14	23,7	24,7	24,4	24,4	24,5	22,7	20,5	18,8	18,0	17,0	16,5	14,5
15	22,2	22,6	22,9	22,3	22,1	20,2	18,6	16,4	16,1	15,1	14,2	13,1
16	19,7	21,8	20,7	21,0	21,5	20,6	17,8	16,2	15,0	14,0	13,5	12,8
17	22,2	24,1	25,1	22,6	21,5	20,1	20,1	17,3	16,2	15,3	14,9	14,2
18	24,6	25,3	24,8	25,1	23,8	22,8	21,1	20,5	19,2	18,1	15,7	14,9
19	14,8	17,1	18,0	18,4	16,2	16,1	15,4	14,0	13,1	13,0	12,2	11,4
20	18,1	18,9	19,2	18,1	17,3	15,9	14,8	13,6	13,4	12,1	11,6	11,0
21	17,7	17,3	15,4	15,8	16,2	12,5	10,1	10,3	10,1	10,0	10,0	9,7
22	15,1	12,0	13,4	12,8	13,6	13,5	12,1	10,3	9,4	9,5	8,8	8,3
23	16,3	16,6	15,9	16,7	16,0	15,8	15,0	—	—	—	—	—
24	18,5	17,6	18,0	18,9	18,9	18,5	16,2	15,4	15,3	14,9	14,5	14,0
25	11,0	11,9	12,3	12,5	12,3	12,0	11,4	10,1	9,8	9,2	8,6	8,4
26	13,9	12,5	12,9	14,9	14,9	13,9	13,8	10,8	9,4	8,5	7,6	6,5
27	16,8	15,9	18,3	17,2	17,7	17,0	16,2	14,5	13,7	12,3	11,3	11,6
28	10,7	12,4	12,0	12,5	12,6	13,0	11,4	10,8	9,4	8,3	8,0	7,9
29	15,2	15,9	* 15,0	15,1	15,1	14,6	13,4	11,4	10,4	9,0	8,2	8,5
30	16,3	16,9	16,6	16,3	16,8	16,4	15,0	12,9	12,7	12,3	11,4	10,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,7	9,4	8,5	8,1	8,9	10,8	12,5	14,0	14,9	15,7	16,5	17,4
2	11,2	10,8	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	12,0	12,9	14,9	15,6	15,5
3	8,6	8,6	8,5	8,9	9,3	9,5	10,9	11,0	10,4	10,1	9,9	8,8
4	8,1	7,9	7,7	7,6	8,2	8,2	9,2	* 10,4	12,4	11,9	15,4	15,4
5	8,3	8,5	8,0	6,9	8,6	9,9	12,4	12,2	14,4	16,7	16,7	17,2
6	9,0	7,9	8,0	7,4	7,4	9,9	11,9	14,4	15,8	17,3	18,5	18,8
7	11,0	10,7	10,9	10,8	11,2	11,3	12,5	12,3	10,9	10,3	11,3	12,8
8	9,6	9,6	9,5	9,4	9,5	10,4	11,8	* 14,4	15,4	17,9	18,0	17,0
9	7,9	6,9	7,0	7,0	7,7	10,1	10,6	12,4	13,5	14,8	15,4	16,1
10	7,4	7,9	8,0	7,1	7,8	8,9	9,9	10,6	10,9	11,9	12,2	12,8
11	7,9	7,8	8,0	8,0	8,0	9,8	10,4	11,7	11,8	12,2	11,0	11,8
12	8,5	8,5	8,5	7,7	7,5	7,5	7,5	7,1	8,1	9,8	* 9,6	9,6
13	8,8	8,9	9,0	9,1	8,8	9,2	9,9	10,9	12,9	12,9	13,9	12,2
14	9,5	9,2	8,4	8,2	8,3	9,4	11,6	13,2	15,3	15,3	18,2	19,1
15	9,1	8,4	7,8	7,4	7,8	10,6	12,6	14,8	15,9	16,9	18,0	18,3
16	12,3	12,2	11,5	11,3	11,5	12,7	14,5	17,1	17,5	18,4	20,0	19,7
17	13,1	12,9	12,8	13,9	12,6	12,6	12,3	* 13,4	14,7	15,8	15,0	15,6
18	12,2	11,8	11,4	10,6	10,5	12,4	14,3	15,3	16,6	18,8	18,3	19,7
19	12,7	12,2	12,2	10,4	12,1	12,5	15,7	16,8	* 18,6	18,6	19,6	20,2
20	10,4	11,1	9,5	10,1	11,4	13,0	14,8	16,2	16,5	18,1	18,4	18,8
21	10,8	9,7	9,3	8,8	8,9	12,1	14,0	15,9	18,9	19,6	20,5	21,8
22	9,4	8,9	9,4	9,3	9,5	9,9	9,9	9,9	10,6	* 10,7	10,6	10,6
23	9,1	8,3	7,9	7,5	7,8	8,2	11,2	12,6	13,3	15,1	15,6	15,0
24	8,7	8,5	8,9	8,7	9,5	10,5	12,4	14,9	16,0	18,5	19,9	19,2
25	12,5	12,7	12,0	12,0	12,5	14,6	15,6	15,0	14,4	15,8	16,3	16,5
26	12,7	10,9	10,9	10,3	11,0	12,1	14,9	13,4	13,4	15,3	14,7	16,2
27	8,1	7,8	7,7	7,4	6,8	9,1	11,9	13,4	14,5	15,9	16,9	17,6
28	13,1	13,3	13,1	13,2	13,3	14,2	14,9	* 14,7	14,0	14,6	14,0	14,4
29	11,7	11,5	11,5	11,3	10,6	9,7	9,6	9,6	10,1	10,1	12,0	14,1
30	8,2	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1	8,5	9,0	9,9	10,6	11,9	11,0
31	8,2	8,5	8,0	8,0	7,9	7,9	8,0	8,0	8,3	8,0	8,0	8,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17,3	17,8	18,9	19,9	18,8	17,9	16,9	14,9	13,9	13,1	12,1	11,3
2	16,5	15,2	14,4	14,8	14,8	13,7	12,8	11,5	10,5	10,5	9,5	9,4
3	8,0	9,4	9,4	10,5	11,4	10,8	9,7	9,2	9,1	8,6	8,5	8,3
4	16,4	14,9	17,9	15,5	15,8	14,6	14,1	11,9	11,3	10,5	10,3	9,9
5	17,6	*17,3	17,7	17,9	17,7	16,8	14,8	12,6	10,8	9,8	8,8	8,9
6	19,0	20,3	21,0	21,0	21,1	19,4	16,2	15,1	13,4	12,5	12,8	11,9
7	11,4	13,2	13,6	14,1	13,2	13,9	11,8	11,1	10,8	10,1	10,2	10,3
8	14,1	12,9	12,4	13,5	14,2	12,2	10,6	10,1	9,9	9,7	8,9	8,0
9	17,3	18,5	17,5	15,4	11,0	10,7	9,9	9,0	8,8	8,6	8,0	7,8
10	12,8	14,3	14,2	14,5	14,9	13,8	12,0	9,5	9,6	8,8	8,7	8,4
11	9,4	11,8	11,0	10,0	9,4	8,6	8,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,5
12	9,9	12,4	9,7	10,3	11,3	11,3	10,1	9,3	8,4	9,1	9,2	8,9
13	12,1	13,6	14,3	15,1	14,6	14,8	13,3	11,4	10,3	10,2	9,4	9,5
14	20,4	19,9	19,3	*19,4	18,9	17,3	16,0	14,3	12,5	11,3	10,8	9,9
15	19,5	20,2	20,9	20,5	20,0	18,0	16,9	15,1	14,3	13,6	13,4	12,4
16	20,0	20,4	21,5	20,8	19,1	16,8	15,1	14,5	13,6	13,7	13,7	13,5
17	17,0	14,4	16,8	15,3	15,7	16,4	14,9	13,8	13,8	13,0	12,8	12,7
18	19,8	20,4	21,1	20,8	20,8	20,4	18,8	17,0	16,0	14,8	14,2	13,2
19	20,2	20,2	20,3	20,4	20,0	19,4	17,8	15,2	14,4	12,4	12,4	11,4
20	20,3	20,5	20,8	19,3	19,5	18,9	17,4	15,4	14,4	13,3	11,8	11,5
21	22,4	18,2	20,3	20,2	17,3	15,4	14,9	14,3	13,8	12,0	11,8	11,9
22	11,3	13,4	11,5	11,6	12,1	11,5	11,3	10,6	10,2	9,9	9,8	9,3
23	17,8	16,8	17,0	16,9	16,9	16,3	14,9	12,6	11,4	9,7	9,5	9,0
24	19,5	20,6	19,1	19,0	16,0	15,6	14,8	14,3	13,7	13,4	12,7	12,6
25	17,4	18,8	18,2	18,6	18,5	17,8	16,7	15,5	14,8	14,4	14,1	13,4
26	16,4	18,0	18,9	16,9	16,9	15,8	14,4	13,6	12,7	11,6	10,8	9,0
27	18,1	19,3	19,6	20,1	18,8	17,3	15,5	14,2	14,1	13,6	12,8	13,1
28	14,7	15,4	14,2	14,2	14,4	14,5	13,6	13,2	13,0	12,4	12,4	12,0
29	15,2	12,0	12,9	12,1	11,0	10,3	10,1	9,4	9,0	8,9	8,5	8,4
30	11,6	11,8	12,6	12,8	11,6	10,6	9,2	8,6	8,6	8,3	8,2	8,1
31	8,5	8,0	7,9	7,3	7,4	7,1	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,5	6,6	6,3	6,1	5,9	5,9	6,0	6,6	6,6	7,7	7,6	9,1
2	6,4	6,5	6,4	5,8	5,6	6,5	7,5	7,1	7,9	9,2	* 9,8	9,5
3	8,6	8,3	8,0	7,6	7,7	8,2	9,8	11,4	13,5	15,3	15,3	15,7
4	11,8	12,0	11,3	11,3	11,4	12,7	13,7	15,2	17,6	16,8	16,5	*17,3
5	8,8	8,2	8,2	7,8	7,8	9,8	12,1	14,3	15,9	17,3	18,3	18,9
6	12,8	12,8	13,1	13,4	13,5	14,0	14,2	14,0	13,7	12,9	14,5	15,6
7	—	—	—	—	—	—	9,9	11,8	12,7	13,8	13,7	14,6
8	—	—	—	—	—	—	9,0	*10,6	12,0	13,0	14,0	13,9
9	10,4	9,8	9,7	9,6	9,5	9,8	10,0	11,0	12,0	14,3	14,7	17,5
10	11,1	11,5	11,2	11,3	11,1	11,2	11,3	11,8	13,2	15,0	15,7	16,2
11	10,1	9,2	8,6	8,7	8,0	9,1	11,6	13,8	13,6	16,1	17,6	18,0
12	9,5	9,5	8,8	8,1	8,4	9,2	11,8	13,7	15,3	17,0	17,7	18,6
13	10,4	10,4	10,5	9,3	9,3	11,1	13,8	15,7	17,0	17,4	17,6	18,9
14	10,5	10,4	9,7	9,1	8,7	10,4	12,5	14,8	16,4	17,5	18,1	18,7
15	11,9	11,5	11,3	10,4	11,1	12,3	14,4	14,4	16,5	16,2	17,4	18,3
16	11,5	11,2	11,0	10,5	10,3	11,4	12,8	13,6	15,9	*17,3	17,4	17,8
17	8,9	8,2	7,5	7,0	6,6	7,9	11,5	13,1	15,0	16,4	17,5	18,0
18	10,2	9,2	9,6	8,6	8,4	9,5	12,1	14,3	16,3	17,8	18,9	20,1
19	11,3	10,9	10,1	10,5	10,4	11,7	14,8	17,1	18,2	18,5	20,3	20,6
20	10,2	9,9	9,0	8,6	9,5	10,0	11,1	12,1	13,1	15,1	13,7	13,9
21	9,6	9,1	8,8	9,0	9,7	9,3	9,8	10,3	10,8	12,2	14,2	14,0
22	9,0	8,6	8,6	8,2	8,2	8,4	8,5	9,7	9,2	9,6	9,2	9,0
23	7,4	8,0	7,0	6,9	6,9	7,0	7,0	8,4	9,7	11,3	12,8	*12,5
24	9,0	8,9	8,7	8,5	8,6	9,0	9,4	11,4	13,8	14,0	14,4	17,0
25	9,9	10,2	10,2	10,2	10,4	10,6	10,4	12,3	12,5	13,4	14,7	16,6
26	10,1	9,8	9,8	9,4	9,0	9,2	9,4	9,5	10,4	9,8	8,4	8,6
27	6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	6,5	6,4	6,1	7,9	8,0	10,8	10,4
28	7,2	8,3	7,4	7,4	7,1	7,4	6,6	8,6	8,3	7,4	11,1	11,2
29	6,7	6,7	6,5	6,1	5,9	5,7	6,9	7,8	9,4	10,7	11,3	10,9
30	6,8	6,5	6,5	5,9	5,5	6,0	7,8	9,8	11,0	12,8	13,8	*13,6
31	8,5	8,6	8,3	7,4	7,5	8,7	9,6	11,4	12,2	14,1	13,7	14,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,1	9,6	10,8	12,4	11,6	11,2	10,3	8,5	8,5	7,6	6,6	16,5
2	9,3	9,5	9,0	9,1	9,4	9,2	9,1	9,0	9,0	8,8	8,6	8,6
3	15,5	17,0	17,4	16,1	15,7	14,4	14,3	13,2	13,0	12,2	12,2	12,1
4	16,5	18,0	18,4	18,3	17,6	17,3	15,5	13,9	11,9	10,9	9,9	9,1
5	19,9	20,3	20,7	20,9	20,4	20,3	18,0	16,3	14,2	13,8	13,5	12,6
6	17,8	18,3	13,0	14,3	13,0	13,9	—	—	—	—	—	—
7	14,2	13,3	15,6	14,4	12,3	13,4	—	—	—	—	—	—
8	14,0	14,7	14,4	13,1	12,9	12,7	12,0	11,4	11,1	10,5	10,5	10,5
9	16,9	17,0	17,5	17,2	16,7	15,1	13,5	11,7	11,2	10,6	9,8	10,3
10	18,0	17,8	17,4	18,8	18,6	18,6	16,4	14,3	13,0	12,0	11,5	11,3
11	17,7	*18,1	18,7	18,8	18,6	17,9	15,9	13,5	12,5	11,6	11,3	10,4
12	19,0	20,2	19,8	18,7	19,5	17,2	15,6	14,1	13,6	12,5	12,5	11,4
13	19,0	*19,4	19,3	20,0	17,7	16,9	15,4	13,9	12,7	11,8	10,6	10,5
14	19,3	19,9	20,3	20,7	20,2	19,2	16,8	15,3	14,5	13,1	12,7	12,1
15	17,9	19,0	17,8	18,5	17,0	15,8	14,9	14,7	13,9	13,5	12,8	12,6
16	17,4	17,5	17,5	18,1	17,4	16,3	14,9	12,6	12,2	10,8	10,1	9,5
17	19,0	18,8	20,0	20,7	20,0	18,5	16,4	15,2	13,3	12,9	11,2	11,4
18	20,5	20,8	21,2	21,2	20,6	19,4	16,5	15,4	15,2	13,6	13,0	12,2
19	21,1	21,8	20,4	14,9	12,5	11,4	11,1	11,6	11,6	11,9	11,6	10,9
20	15,9	15,1	15,6	14,6	13,8	12,8	12,3	11,4	11,3	11,2	10,9	10,8
21	14,3	15,1	14,7	15,1	14,5	12,9	12,2	10,5	9,8	9,9	9,5	8,9
22	8,7	10,1	8,6	8,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3
23	12,6	12,8	14,2	14,2	14,4	12,8	12,0	11,5	11,3	10,5	10,2	10,3
24	17,5	16,5	17,1	17,1	16,7	15,6	13,9	12,8	11,6	11,1	10,5	10,4
25	15,7	13,8	15,2	16,4	15,3	14,3	13,0	12,0	12,0	11,2	11,2	10,5
26	8,3	10,0	9,1	10,1	11,6	9,5	8,1	7,5	7,5	7,4	7,3	7,1
27	10,5	11,6	10,1	9,5	10,7	10,0	8,5	8,5	8,3	8,3	8,1	7,7
28	10,2	12,3	10,9	12,0	10,8	9,1	7,3	7,3	7,1	7,6	7,3	7,4
29	11,3	13,0	12,2	12,1	12,2	11,2	10,4	8,8	8,3	7,8	7,9	7,2
30	13,6	13,9	14,0	14,0	13,3	12,3	10,2	10,0	9,0	8,6	8,3	8,0
31	14,5	15,5	14,9	14,7	13,4	12,1	11,0	10,7	10,2	10,3	8,9	8,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,1	8,0	7,4	7,2	7,1	7,3	8,2	10,3	11,0	12,2	13,1	13,7
2	4,8	4,1	4,1	4,1	3,5	3,9	5,9	8,5	10,5	11,6	12,8	13,6
3	6,4	5,7	5,5	5,2	5,5	6,3	7,9	11,0	13,0	14,7	15,5	16,7
4	12,3	11,8	11,9	11,6	11,5	11,6	12,0	13,2	15,6	16,1	17,9	18,6
5	9,8	9,9	10,0	10,1	9,2	10,5	12,1	13,7	16,4	18,0	19,1	18,4
6	11,1	11,8	10,7	11,0	10,7	10,8	11,0	12,0	* 13,5	14,0	15,4	15,8
7	10,5	10,6	10,6	10,5	10,2	10,1	10,4	* 10,9	11,2	11,7	12,6	13,5
8	9,4	9,3	9,3	9,3	9,0	8,6	9,2	10,1	10,7	11,8	13,0	14,3
9	9,6	9,3	9,3	8,9	8,1	8,6	9,9	12,3	11,6	12,5	14,5	15,0
10	9,1	8,9	7,9	7,1	7,0	6,9	8,5	10,4	11,9	11,9	12,0	12,2
11	5,9	5,1	4,9	4,6	3,9	4,7	6,2	8,8	10,3	11,9	12,9	14,0
12	7,4	6,9	6,7	5,9	6,5	6,8	7,5	9,4	10,7	11,4	12,9	15,0
13	9,1	8,5	7,9	7,5	6,9	6,9	8,9	11,7	13,0	* 14,6	16,1	17,2
14	9,6	9,3	10,1	10,2	10,0	9,2	11,1	12,7	14,5	15,5	16,4	17,3
15	10,7	10,6	10,2	10,2	10,2	10,2	11,2	11,7	13,1	13,4	16,1	16,1
16	9,5	8,7	7,9	8,1	8,0	7,8	8,9	11,1	12,3	13,5	14,7	15,6
17	7,8	7,6	7,0	6,7	6,7	6,8	7,7	11,3	13,0	14,5	15,6	16,7
18	8,7	8,7	8,4	8,7	9,4	7,8	12,3	13,2	15,2	14,1	14,2	16,1
19	10,3	9,6	8,7	7,8	8,1	7,9	10,2	12,2	14,6	14,3	14,6	14,8
20	8,6	7,8	8,6	7,8	7,7	8,3	9,8	12,8	15,1	* 17,2	18,2	19,5
21	11,5	11,1	11,2	11,0	10,9	11,0	12,0	13,1	14,0	14,9	15,3	16,0
22	8,6	7,7	7,1	6,6	7,4	7,4	7,9	9,7	10,2	12,1	12,1	13,9
23	6,1	6,6	5,7	5,8	5,5	5,5	7,0	9,5	11,5	13,7	15,3	15,7
24	12,9	12,7	11,7	11,8	12,0	12,1	* 12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,3
25	10,7	10,7	10,7	9,8	9,7	9,7	9,9	10,5	11,7	12,2	14,0	14,3
26	10,0	9,7	9,7	9,7	9,5	9,5	9,6	9,6	10,5	11,8	12,7	14,4
27	8,7	7,7	7,2	7,7	7,7	7,5	8,2	9,1	10,5	12,0	* 13,0	13,9
28	7,8	7,6	7,2	7,1	6,3	6,4	8,0	9,5	11,6	12,7	14,7	14,3
29	6,5	6,5	5,8	5,4	5,0	5,1	6,2	8,2	10,2	11,2	12,3	14,3
30	5,7	5,8	5,6	4,9	4,8	5,6	7,6	9,8	11,1	13,8	15,8	16,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,4	13,9	14,0	13,7	12,4	10,7	8,6	8,6	6,7	6,5	6,1	5,1
2	14,5	14,7	15,3	15,3	15,1	13,2	11,9	9,7	9,1	8,2	7,4	6,5
3	17,2	18,3	17,6	17,5	16,6	15,1	14,3	13,4	13,1	13,0	12,7	12,4
4	18,9	19,2	19,4	19,8	19,2	17,7	15,1	14,5	13,6	12,6	11,5	11,5
5	18,6	17,5	19,6	18,6	16,7	15,7	14,5	14,0	12,9	12,1	11,9	11,2
6	16,2	14,6	14,0	13,4	12,1	11,5	11,1	10,7	10,4	10,3	10,4	10,5
7	12,4	12,3	11,6	11,0	10,6	10,5	10,4	10,3	9,6	9,6	9,6	9,5
8	14,4	13,8	13,5	13,7	12,2	11,3	10,4	10,1	10,0	9,9	9,6	9,5
9	15,8	15,7	16,1	16,0	13,8	13,3	12,4	12,1	11,7	10,4	10,4	9,9
10	13,7	14,3	14,4	14,4	14,2	12,5	11,0	10,0	9,0	7,9	7,5	6,7
11	15,4	14,9	15,5	15,6	14,6	13,3	11,2	10,5	10,3	9,4	8,0	7,8
12	16,8	17,2	17,8	17,6	17,1	15,2	13,5	12,7	12,4	11,6	10,8	10,0
13	18,3	19,2	19,5	19,3	18,3	16,6	14,5	13,0	12,7	11,1	10,6	9,8
14	18,1	18,5	19,2	18,3	17,0	15,5	14,7	12,7	12,3	11,8	11,7	11,2
15	17,2	17,9	18,2	17,2	16,2	15,0	14,2	12,7	11,6	10,8	9,7	9,7
16	16,5	16,9	17,2	17,2	16,2	14,6	13,3	11,8	11,3	10,1	9,4	8,8
17	17,6	18,2	18,6	18,3	17,1	14,4	12,7	11,5	11,0	10,2	9,6	8,7
18	16,5	16,6	15,9	16,2	15,5	14,2	13,6	12,8	12,6	11,7	10,9	9,9
19	15,9	15,5	16,9	16,6	15,7	14,5	13,1	11,7	11,0	10,6	9,4	8,8
20	19,4	19,0	19,3	19,1	17,9	16,2	15,0	13,7	12,9	12,1	11,5	11,5
21	16,4	16,7	16,1	15,2	14,0	13,0	12,1	11,1	11,4	10,7	10,9	10,0
22	15,2	16,0	16,1	15,9	14,7	12,8	11,1	10,1	9,1	9,0	7,2	7,9
23	16,9	17,1	17,6	17,4	16,2	15,0	14,1	13,2	13,3	12,5	12,4	12,9
24	12,2	13,1	13,5	12,7	12,8	11,6	11,1	11,3	11,1	11,3	11,0	10,7
25	12,7	12,8	12,7	13,7	12,6	11,6	10,6	10,8	10,8	10,7	10,6	10,1
26	14,3	14,8	14,4	14,1	13,1	11,9	11,4	10,7	10,3	10,0	9,2	9,0
27	12,9	13,9	14,3	14,6	13,6	12,2	11,0	9,9	8,9	8,3	8,3	8,1
28	15,8	16,0	15,7	15,5	14,3	12,7	11,6	10,1	9,5	8,7	7,9	7,0
29	* 14,7	15,4	15,4	15,1	13,8	11,7	10,0	9,8	8,6	7,0	7,5	7,1
30	17,8	17,6	17,6	16,7	15,4	14,0	13,4	12,4	12,6	12,7	11,1	11,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,7	10,1	9,7	9,5	10,4	10,4	10,7	12,0	13,0	14,4	11,9	12,9
2	9,0	8,1	7,9	7,7	7,7	7,8	7,8	7,8	8,5	9,4	9,9	10,6
3	6,5	6,8	6,7	6,4	5,5	4,7	5,7	8,8	8,7	10,5	10,8	11,7
4	4,7	4,0	3,6	3,8	3,2	2,6	4,0	6,3	8,8	* 10,5	11,6	12,2
5	6,0	5,0	4,8	4,8	4,2	4,8	6,2	8,0	10,7	11,4	13,6	14,6
6	10,2	9,9	7,6	7,5	7,3	7,1	7,4	7,9	8,3	8,7	9,2	10,1
7	5,5	4,8	4,7	5,4	3,9	3,9	4,7	6,4	8,3	9,7	11,2	12,1
8	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1	6,0	6,5	9,0	11,0	12,5	14,1	15,5
9	9,7	9,7	9,4	9,3	9,4	9,4	9,1	9,2	10,9	11,8	11,9	13,1
10	5,1	5,2	4,5	4,8	3,5	2,7	3,2	5,8	5,2	6,5	8,8	8,7
11	3,2	2,3	2,3	2,0	1,5	1,5	2,6	6,1	* 7,6	10,1	11,8	14,0
12	7,2	6,5	7,1	7,8	7,5	7,5	7,5	* 8,5	8,5	8,7	8,8	8,4
13	2,7	2,8	3,3	3,3	3,3	3,4	3,8	4,9	4,6	5,3	6,2	6,2
14	1,8	2,2	1,3	0,6	0,5	0,6	1,2	2,9	4,3	6,0	6,7	8,2
15	2,3	3,2	3,4	3,8	3,8	3,8	4,0	4,4	4,8	5,4	5,8	6,7
16	1,1	1,0	1,1	0,0	−0,6	−0,4	−0,2	2,8	5,6	7,9	9,8	11,5
17	2,8	2,8	2,7	3,0	2,8	2,1	2,7	3,9	6,3	8,5	9,3	10,1
18	2,8	2,6	0,8	0,5	−0,2	0,6	0,5	2,1	* 4,2	5,6	7,0	7,5
19	5,4	5,5	5,0	5,4	5,3	5,0	4,6	4,9	5,9	6,2	7,0	8,0
20	6,5	6,3	5,8	5,8	5,6	5,8	5,5	5,5	6,1	5,9	6,5	6,6
21	3,5	3,5	3,5	3,6	3,3	2,5	2,7	4,0	6,0	7,6	9,1	10,3
22	5,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4,1	4,1	5,0	5,4	6,2	7,2	9,0
23	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	7,8	8,0	8,8	* 9,1	9,4
24	7,6	7,6	7,6	7,3	7,2	7,2	7,3	8,0	8,6	9,2	10,1	10,1
25	7,1	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,9	7,5	8,6	8,7	9,7	9,5
26	8,2	8,2	8,0	8,5	8,6	8,7	9,0	9,2	9,7	10,8	11,6	11,5
27	8,7	8,7	8,6	8,4	8,6	8,6	8,6	8,7	9,7	10,7	10,7	10,9
28	8,3	8,4	8,3	7,9	7,8	7,7	7,7	8,4	8,9	9,8	10,6	12,3
29	7,3	7,6	6,3	5,5	5,6	5,3	5,7	4,7	3,6	3,2	3,7	2,4
30	−0,5	−0,7	−0,8	−1,3	−1,7	−1,9	−2,3	−1,8	* −1,3	−1,5	−1,2	−1,7
31	−1,0	−1,2	−1,8	−2,4	−2,4	−2,5	−2,0	−2,6	−1,1	−0,2	0,0	0,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,0	13,8	13,8	12,9	11,8	11,2	10,9	10,3	9,5	9,4	9,3	9,3
2	11,6	11,9	11,5	10,9	10,0	8,6	8,2	7,2	6,9	7,1	6,2	6,8
3	12,2	12,4	12,9	12,6	11,5	10,2	9,5	8,1	6,9	6,2	5,6	4,9
4	13,2	13,7	14,3	13,8	12,2	10,4	9,3	8,4	8,1	7,2	6,5	6,4
5	15,2	15,2	16,0	14,9	13,7	12,8	12,2	11,3	11,1	11,1	10,3	10,3
6	10,7	10,7	10,8	10,7	9,4	8,7	7,8	7,6	6,7	6,7	5,9	5,9
7	12,7	13,4	13,7	13,6	11,8	10,7	8,9	8,6	7,8	7,6	7,2	7,3
8	15,8	16,7	15,6	13,7	13,0	12,4	13,1	13,2	12,7	11,7	9,7	9,7
9	11,2	10,0	8,8	8,8	7,8	8,0	6,7	6,3	5,4	5,6	5,2	5,2
10	8,6	9,6	8,7	8,7	6,8	5,0	4,8	3,7	3,8	3,8	3,3	3,3
11	14,7	14,7	13,6	12,6	11,7	10,6	9,5	8,6	7,8	7,7	7,4	7,3
12	7,8	7,7	7,4	5,8	5,2	4,9	4,9	4,9	3,8	2,8	2,6	2,6
13	6,7	7,0	7,4	6,8	6,3	5,4	5,4	5,3	4,3	3,4	3,3	2,8
14	8,3	9,3	9,3	8,5	7,3	5,9	4,7	4,3	4,2	3,4	2,5	2,3
15	7,2	7,2	7,6	6,5	5,4	4,3	3,8	2,9	2,4	1,4	1,1	1,1
16	12,8	13,6	13,6	12,7	10,7	8,6	7,3	6,4	5,6	5,3	3,8	3,7
17	11,0	11,5	11,0	9,6	7,1	6,2	5,5	4,4	4,0	3,3	3,7	2,9
18	9,1	8,2	9,9	9,9	7,6	6,2	4,7	5,2	5,5	5,1	5,2	5,3
19	8,5	7,3	6,4	6,0	5,5	5,5	5,5	5,4	5,5	5,6	5,9	6,3
20	7,4	7,1	7,3	7,4	6,6	6,5	6,6	5,5	4,6	3,6	3,8	3,5
21	10,5	11,0	11,3	10,5	8,5	7,5	7,9	7,5	7,3	6,7	6,4	5,5
22	9,4	10,5	10,5	9,1	7,1	6,0	5,6	5,4	5,3	5,5	5,8	6,2
23	9,4	9,2	9,1	9,1	8,9	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	7,9	7,7
24	9,2	9,6	8,9	9,1	8,3	* 7,7	7,7	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3
25	9,6	9,7	8,8	8,7	8,7	8,5	8,2	7,9	8,1	8,0	8,1	8,1
26	12,2	11,7	12,2	11,4	10,4	9,5	8,7	8,7	8,5	8,7	8,7	8,7
27	11,7	11,6	10,7	10,6	9,7	9,5	8,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,6
28	10,7	10,6	9,8	8,7	7,9	7,8	7,5	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7
29	3,8	2,2	0,9	1,8	1,9	2,1	1,4	1,6	0,7	0,5	−0,2	−0,3
30	−1,5	0,0	−0,1	−0,4	−0,7	−1,0	−1,5	−1,2	−1,5	−1,4	−1,0	−0,8
31	0,0	1,0	0,9	0,1	−0,5	−1,6	−1,5	−1,5	−1,5	−1,5	−1,5	−1,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,1	-1,1	-1,3	-1,9	-2,1	-2,4	-2,4	-1,9	-0,6	0,0	1,2	1,1
2	-0,1	-0,1	-1,1	-1,8	-2,1	-2,5	-2,5	-2,1	-1,5	-1,0	-0,1	0,5
3	-2,4	-2,7	-3,4	-3,6	-4,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-4,5	-3,0
4	-7,0	-7,3	-6,2	-5,5	-5,5	-5,5	-5,8	-4,5	-3,5	-3,3	-2,6	-2,5
5	-4,2	-4,3	-4,8	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-4,8	-4,1	-3,4	-3,3	-2,9
6	-4,0	-3,8	-4,1	-4,3	-4,4	-4,0	-3,7	-3,5	-2,6	* -1,7	-0,7	-0,6
7	-1,8	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,4	-2,2	0,2	0,4	1,7	3,2
8	-2,0	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,1	-1,1	-0,8	-0,4	0,2
9	-5,2	-4,3	-4,4	-4,8	-4,8	-4,8	-4,3	-3,8	-1,8	-0,3	-0,8	-1,4
10	-10,3	-11,2	-11,8	-11,8	-11,0	-11,2	-11,7	-12,3	-10,0	-8,2	-8,3	-9,1
11	-14,3	-14,9	-14,7	-14,2	-13,8	-15,2	-14,3	-13,7	-11,8	-13,8	-10,8	-9,1
12	-11,1	-11,9	-11,7	-13,4	-13,9	-13,7	-12,9	-12,3	-11,3	-10,0	-10,3	-8,5
13	-13,2	-12,6	-14,0	-13,8	-13,8	-14,4	-15,2	-14,6	-11,8	-9,4	* -8,7	-7,4
14	-5,4	-4,7	-4,1	-3,5	-3,7	-2,8	-2,6	-2,4	-1,1	0,0	0,9	0,1
15	-0,7	-1,3	-1,1	-0,9	-1,6	-2,5	-2,6	-2,6	-2,4	-1,8	-1,8	-1,1
16	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,1	-2,6	-1,7	-0,7	-1,6
17	-1,9	-1,0	+0,3	-0,2	-0,1	0,9	1,8	2,7	3,8	4,6	5,8	5,8
18	2,7	1,9	1,7	0,9	0,9	0,6	0,7	0,9	1,7	2,8	5,6	6,6
19	—	—	—	—	—	—	5,7	6,0	6,8	5,8	3,1	2,7
20	—	—	—	—	—	—	-3,0	-2,8	-2,5	-2,3	-1,9	-1,2
21	-7,4	-8,7	-8,4	-5,2	-6,1	-7,2	-5,8	-4,9	-3,6	-2,2	-0,4	-1,1
22	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,9	-4,1	-4,3	-4,5	-4,2	-3,9	-3,4	-3,3
23	-4,4	-4,4	-4,5	-4,4	-4,5	-4,4	-4,3	-4,0	-3,2	-2,3	-1,8	-1,8
24	-3,4	-3,2	-3,2	-3,2	-3,5	-3,5	-3,7	-3,2	-2,3	-1,7	-1,1	-0,5
25	—	—	—	—	—	—	-8,1	-6,2	-4,8	-3,3	-2,0	-1,6
26	-5,4	-4,4	-3,9	-4,2	-4,2	-4,3	-3,3	-2,8	-1,2	-0,5	0,7	0,7
27	-3,2	-2,3	-3,1	-3,1	-3,5	-3,0	-2,6	-2,1	-1,0	* 0,1	1,8	0,0
28	4,6	4,1	3,8	4,1	4,1	4,1	3,1	2,8	3,2	4,1	6,2	7,1
29	4,1	3,2	3,3	4,1	4,3	4,1	2,1	0,9	2,1	4,3	5,6	6,6
30	-0,3	-0,3	0,7	1,4	1,6	1,6	1,9	3,1	4,1	4,6	5,8	6,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,7	1,6	1,4	1,2	1,0	0,6	1,0	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
2	0,5	0,4	0,4	-0,1	-0,5	-1,5	-0,6	-0,5	-0,7	-1,1	-1,7	-2,2
3	-2,9	-3,1	-3,3	-4,6	-5,0	-4,3	-5,3	-5,0	-5,5	-5,4	-6,5	-5,8
4	-2,5	-3,0	-2,5	-3,5	-4,0	-4,1	-4,5	-4,6	-4,5	-4,8	-4,8	-4,2
5	-3,0	-2,5	-3,3	-3,6	-3,7	-3,9	-3,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,1	-4,2
6	-0,3	-0,3	-0,7	-1,1	-1,8	-1,8	-1,9	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0	-1,9
7	2,7	1,6	0,5	-0,9	-1,4	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8	-1,7	-1,8
8	-0,6	-1,3	-2,3	-2,7	-3,2	-3,2	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-4,2	-5,2
9	-2,6	-1,8	-3,0	-5,0	-5,6	-7,7	-6,0	-6,3	-7,5	-10,7	-10,2	-10,6
10	-7,7	-8,1	-10,2	-11,7	-12,4	-14,8	-12,2	-13,3	-14,8	-15,0	-14,2	-13,8
11	-8,3	-7,9	-8,4	-8,3	-9,1	-9,9	-9,7	-10,3	-10,7	-9,4	-11,1	-11,0
12	-7,8	-7,5	-7,7	-8,8	-8,7	-9,7	-10,8	-10,4	-11,3	-11,6	-10,7	-12,2
13	-7,0	-5,5	-5,1	-5,7	-6,6	-6,6	-6,6	-5,9	-5,6	-5,3	-5,5	-5,5
14	1,0	0,1	-0,4	-0,6	-0,6	-0,8	-1,2	-1,3	-1,3	-1,1	-1,2	-0,9
15	*-0,7	-1,4	-1,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,5	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2
16	-1,6	-1,6	-1,7	-2,1	-2,2	-2,4	-2,8	-3,1	-3,2	-3,0	-2,3	-2,2
17	5,8	5,5	4,8	5,5	5,2	5,8	5,9	5,8	5,8	4,9	3,6	3,0
18	5,4	4,1	4,8	4,7	5,7	5,5	—	—	—	—	—	—
19	1,8	1,7	0,8	-0,2	-0,9	-1,2	—	—	—	—	—	—
20	*-1,6	-1,6	-1,8	-3,8	-3,8	-4,8	-5,7	-5,9	-6,6	-7,0	-7,2	-7,5
21	-0,3	-0,9	-1,4	-2,2	-2,3	-2,5	-2,9	-4,8	-5,6	-4,6	-4,2	-3,7
22	-3,2	-3,5	-3,9	-4,1	-4,2	-4,3	-4,3	-4,2	-4,3	-4,4	-4,3	-4,3
23	-1,3	-2,3	-2,2	-3,2	-3,2	-3,3	-3,2	-3,2	-3,4	-3,2	-3,2	-3,3
24	-0,4	-1,4	-2,1	-2,6	-3,1	-3,2	-3,3	-4,3	-4,9	-5,2	-6,2	—
25	-0,7	-0,6	-1,3	-2,3	-3,1	-3,7	-4,1	-4,3	-4,2	-5,2	-4,7	-5,2
26	1,2	1,7	1,0	0,4	-0,8	-1,4	-2,2	-2,2	-2,5	-3,1	-2,2	-2,5
27	1,3	1,2	3,5	3,6	3,2	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	4,2	4,2
28	7,2	7,1	6,4	6,1	5,2	4,1	4,1	4,1	3,6	3,8	3,9	4,1
29	7,4	7,6	6,7	4,7	2,5	2,0	1,9	1,1	0,5	0,3	0,2	0,2
30	6,5	6,6	6,6	5,2	3,6	1,8	1,5	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h.	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,6	0,4	1,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	1,9	3,3	3,8	4,6
2	0,6	0,7	1,2	2,0	2,2	2,4	2,2	1,8	1,6	3,6	3,9	3,6
3	0,2	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	1,5	2,6	3,5	3,8
4	1,2	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	1,0	* 1,2	1,3	1,6	2,0	1,8
5	1,5	1,3	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,4	1,9	1,9	2,0
6	-0,6	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	0,8	0,5	1,0	0,9
7	0,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,2	0,9
8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,8	1,4	1,9	* 2,7
9	0,1	0,2	-0,1	-0,1	—	—	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2
10	-0,3	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	* -0,7	-0,2	0,3
11	-0,7	-0,6	-0,7	-0,8	-1,3	-1,1	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	-0,7	-0,6
12	-1,2	-1,3	-1,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,7	-1,6	-1,5	-1,4
13	-1,6	-1,6	-1,4	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,9	-1,7	-1,2	-0,7	0,1
14	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0	-1,9	-1,8	-2,2	-2,7	-2,5	-2,3	-1,6	-1,1
15	-2,7	-2,9	-3,2	-3,5	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,5	-3,5	-3,4	-3,3
16	-3,3	-3,3	-3,3	-3,6	-3,3	-3,4	-3,5	-3,7	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1
17	-3,8	-3,9	-3,8	-3,6	-3,7	-3,4	-3,0	-2,6	-2,3	-2,1	-1,6	-1,9
18	-7,6	-7,7	-8,6	-9,1	—	—	-9,1	-9,3	-8,3	-6,9	-5,7	-4,8
19	-9,2	-9,5	-9,7	-9,0	-8,8	-9,8	-9,4	-9,1	-7,2	-5,5	-2,4	-0,3
20	—	—	—	—	—	—	0,8	0,7	0,2	0,1	0,3	0,3
21	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	1,2	1,8	2,3	3,2
22	0,2	0,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	2,2	3,7	5,2	5,7
23	3,9	3,9	2,4	1,8	2,1	1,2	1,1	0,9	0,6	2,3	3,4	4,4
24	3,7	2,8	2,7	3,3	1,9	1,7	1,9	2,7	3,7	3,7	* 3,8	5,3
25	1,8	1,7	1,2	1,2	1,2	1,3	1,1	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4
26	-1,1	-1,4	-1,8	-1,6	-1,7	-1,7	-1,4	-0,7	1,2	1,2	1,4	2,7
27	3,1	2,6	2,2	2,3	2,2	1,7	2,4	2,4	2,4	3,3	3,3	4,1
28	0,5	0,4	0,9	0,4	0,7	0,7	0,4	0,6	0,4	1,3	2,0	1,9
29	-0,7	-1,0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-1,0	-0,6	0,1	0,7	0,4
30	-1,8	-1,7	-1,7	-1,8	-1,9	-2,2	-2,3	-2,1	-1,2	-0,3	0,2	0,5
31	-1,1	-1,0	-1,0	-2,0	-2,7	-1,7	-2,4	-1,7	-1,2	0,6	* 0,9	-0,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,6	3,4	3,2	2,8	2,6	2,4	1,8	1,6	1,0	0,7	0,6	1,2
2	3,7	4,1	3,6	3,5	3,1	2,7	1,6	1,3	0,7	−0,1	−0,4	0,2
3	4,0	3,6	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,0	1,3	1,2	1,3
4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
5	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	1,4	1,3	1,0	1,0	0,6	0,3	0,6
6	1,4	1,4	1,4	1,0	1,2	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
8	2,7	2,3	1,7	1,3	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
9	−0,2	−0,2	−0,4	−0,6	−0,7	−0,7	−0,4	−0,3	−0,4	−0,3	0,1	−0,4
10	0,3	0,3	−0,1	−0,2	−0,5	−0,6	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,6
11	−0,5	0,0	−0,3	−0,7	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−0,9	−0,9	−1,0
12	−1,4	−0,9	−1,4	−1,4	−1,5	−1,5	−1,4	−1,2	−1,3	−1,1	−1,4	−1,5
13	0,1	−0,2	0,3	−1,0	−0,9	−1,1	−1,5	−1,6	−1,8	−1,7	−1,7	−1,8
14	−1,3	−1,7	−1,7	−1,8	−1,9	−2,3	−2,5	−2,6	−2,7	−2,8	−2,7	−2,7
15	−3,6	−3,6	−3,8	−3,7	−3,7	−4,2	−4,2	−3,7	−3,7	−3,7	−3,7	−3,7
16	−3,0	−3,1	−2,7	−2,8	−3,0	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8	−3,3	−3,3	−3,5
17	−1,8	−1,4	−2,3	−3,6	−4,6	−4,8	−5,6	−6,3	−6,6	−6,8	−7,4	−7,6
18	−3,3	−2,5	−2,5	−4,4	−5,5	−6,5	−6,5	−6,8	−7,6	−8,2	−8,1	−9,1
19	0,1	0,9	0,4	−0,3	−0,6	−0,1	−0,7	−0,2	−0,1	0,8	0,6	0,6
20	* 1,1	0,5	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	0,9	1,0
21	3,3	3,7	2,7	1,9	0,3	0,6	0,3	−0,3	−0,5	−0,4	0,1	0,1
22	5,3	5,3	5,3	5,2	5,7	5,7	5,4	4,9	4,5	4,2	4,4	4,1
23	4,4	4,4	3,7	2,7	2,2	1,8	1,5	1,3	1,2	1,6	3,2	3,4
24	5,7	5,8	5,7	4,0	2,8	1,8	1,9	1,8	1,6	1,0	0,9	2,5
25	3,2	3,3	3,3	2,4	0,6	1,3	0,3	0,0	−0,2	−0,8	−0,8	−0,7
26	3,2	3,4	3,3	2,6	2,1	0,4	0,3	0,4	1,4	2,3	3,4	3,2
27	4,3	3,4	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	1,7	1,3	0,8	0,3	0,4
28	1,9	1,4	1,5	1,3	1,3	1,1	0,4	−0,6	−0,6	−0,7	−0,7	−0,7
29	0,8	0,3	−0,5	−0,6	−1,2	−1,7	−1,7	−2,1	−1,8	−1,8	−1,6	−2,4
30	1,3	0,8	0,4	−0,6	−0,7	−0,1	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,7	−0,9
31	0,2	0,1	−0,5	−0,8	−1,0	−1,5	−2,9	−3,4	−3,3	−2,6	−2,4	+2,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,2	-2,2	-1,9	-2,4	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6	-2,4	-1,8	0,1	0,0
2	-4,4	-3,5	-3,6	-4,2	-4,2	-3,5	-3,4	-3,9	-3,3	-1,6	-1,0	-0,9
3	-4,2	-3,8	-3,6	-3,3	-3,5	-3,6	-3,5	-3,4	-3,0	-1,4	-1,1	-0,4
4	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,0	-2,2	-2,2	-2,0	-1,2	-0,4	-0,4	-0,1
5	-0,1	-0,6	-0,7	-0,9	-0,9	* -0,9	-1,0	-1,0	-0,4	0,6	0,5	1,0
6	-5,2	-6,4	-8,4	-8,4	-8,3	-8,1	-8,4	-9,4	-7,5	-7,0	-5,9	-5,0
7	-8,4	-8,4	-8,4	-7,5	-8,5	-8,2	-7,3	-5,5	-2,4	0,1	0,9	* 0,9
8	-2,8	-2,9	-3,0	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-2,9	-1,9	-1,0	-1,3
9	-9,9	-10,9	-11,8	-11,6	-12,0	-13,1	-12,8	-12,8	-12,0	-10,7	-10,6	-10,0
10	-14,2	-14,7	-14,9	-14,9	-14,3	-16,3	-14,7	-14,6	-12,5	-10,7	-10,2	-9,1
11	-9,4	-8,3	-8,6	-7,9	-6,8	-6,5	-5,5	-3,7	-2,7	-1,0	-0,6	-0,7
12	0,1	-0,8	-0,8	-0,9	-0,4	-0,1	-0,4	-0,7	-0,8	0,0	1,1	1,3
13	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	1,2	1,0	-0,8	-0,8
14	-6,5	-6,4	-7,6	-8,0	-8,8	-8,2	-8,1	-9,0	-8,1	* -6,5	-4,2	-2,2
15	-9,6	-9,9	-10,7	-12,0	-11,6	-11,6	-12,1	-11,1	-8,3	-6,5	-7,0	-6,2
16	-13,7	-14,0	-12,2	-12,9	-13,1	-14,2	-13,0	-12,1	-10,3	-8,5	-5,0	-4,3
17	—	—	—	—	—	—	-4,5	-4,3	-2,9	-1,1	0,9	2,8
18	-2,3	-2,0	-1,2	-1,3	-2,1	-2,8	-2,8	-2,6	-1,6	-0,1	2,0	3,9
19	-1,1	-1,2	-1,1	-0,9	-0,7	-0,5	0,0	0,4	1,2	2,8	3,9	5,6
20	-1,4	-1,5	-2,2	-2,9	-3,2	-3,6	-3,5	-3,3	-2,4	-0,7	1,0	3,3
21	-4,2	-4,6	-4,6	-4,7	-5,0	-5,5	-4,3	-5,5	-4,5	* -3,5	-2,7	-1,5
22	-6,6	-6,8	-7,2	-7,4	-8,2	-8,6	-9,3	-8,3	-7,9	-5,0	-3,0	-2,5
23	-8,3	-6,8	-6,9	-5,9	-5,0	-4,1	-4,5	-3,7	-2,1	-0,5	-0,2	0,5
24	-2,5	-3,3	-3,1	-3,1	-3,4	-4,3	-5,4	-5,5	-4,6	-2,0	1,0	0,9
25	-1,0	-1,9	-2,1	-2,5	-2,9	-3,5	-3,1	-3,0	-1,9	0,0	1,3	2,2
26	-3,6	-3,1	-3,5	-4,8	-4,4	-4,4	-4,0	-1,9	-0,3	0,6	4,0	4,1
27	2,9	2,7	1,9	2,4	2,1	2,0	1,4	0,9	1,1	3,0	3,5	3,9
28	3,5	2,7	2,5	2,6	2,5	2,1	1,7	1,5	2,7	* 4,1	4,7	4,0
29	2,4	2,1	2,1	2,4	2,8	2,8	2,6	2,7	3,9	4,5	5,5	6,3
30	-0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,2	0,3	1,5	2,8	4,5	5,4
31	0,9	1,8	2,4	2,3	2,5	2,5	2,2	1,5	3,4	5,3	7,2	7,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,0	-2,4	-1,4	-2,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-4,1	-4,7	-6,4	-5,0
2	-0,8	-0,9	-2,1	-2,9	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6	-3,8	-3,9	-3,9
3	0,6	-0,5	-1,3	-1,4	-1,5	-1,4	-1,6	-2,2	-2,6	-2,4	-2,3	-2,3
4	0,4	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
5	0,2	-0,1	-1,6	-2,5	-2,4	-2,3	-4,8	-5,7	-7,9	-8,5	-7,4	-7,4
6	-5,1	-5,3	-5,0	-4,6	-4,6	-4,5	-6,2	-7,5	-8,4	-9,3	-9,2	-9,0
7	1,7	1,1	0,2	-0,6	-1,0	-1,2	-1,3	-1,5	-1,6	-2,0	-2,4	-2,6
8	-1,3	-0,4	-1,3	-2,5	-2,9	-4,6	-5,8	-5,8	-6,9	-7,8	-9,3	-9,8
9	* -9,2	-9,2	-10,7	-9,9	-10,0	-10,2	-11,3	-11,7	-12,5	-13,1	-13,7	-13,7
10	-7,2	-6,4	-7,1	-9,3	-10,2	-10,3	-10,3	-9,7	-8,9	-9,4	-9,4	-8,4
11	0,0	1,0	0,2	-0,5	-0,8	-0,7	-0,8	-0,7	-0,2	0,2	0,1	0,1
12	2,1	2,1	1,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,3	1,1	1,2	1,1	1,1
13	-0,8	-0,7	-0,8	-2,0	-2,0	-2,3	-2,6	-2,9	-3,8	-4,8	-5,5	-5,8
14	-3,6	-3,6	-3,5	-4,7	-5,5	-6,6	-7,6	-8,9	-8,6	-7,9	-7,5	-8,4
15	-6,0	-5,9	-7,0	-7,6	-8,7	-10,1	-10,4	-11,6	-12,2	-12,7	-13,4	-13,0
16	-4,3	-3,9	-3,8	-4,2	-4,2	-4,6	—	—	—	—	—	—
17	2,9	2,8	2,1	1,4	0,9	0,5	0,2	0,5	0,2	-0,7	-1,8	-2,1
18	4,9	4,7	4,7	3,2	1,9	1,6	0,8	-0,1	-1,2	-1,1	-1,0	-1,0
19	5,6	5,5	5,3	4,4	3,1	2,3	1,4	0,4	-0,5	-0,7	-1,4	-0,6
20	4,4	4,6	4,5	4,2	1,4	0,2	-0,1	-1,8	-2,6	-2,6	-3,1	-3,7
21	-0,8	-0,2	-0,4	-0,8	-2,1	-3,6	-3,3	-4,0	-4,9	-5,7	-6,2	-6,5
22	-3,0	-2,6	-2,5	-3,6	-5,0	-5,2	-6,5	-7,0	-8,5	-8,7	-8,4	-9,1
23	2,4	0,6	0,4	-0,5	-1,9	-1,3	-2,1	-3,0	-2,6	-2,5	-3,3	-3,0
24	2,1	3,4	3,4	2,4	1,9	1,7	1,4	1,0	1,0	0,6	0,1	-0,5
25	2,9	3,1	3,3	2,4	0,0	-0,5	-2,1	-2,9	-3,3	-3,5	-3,5	-4,0
26	5,0	5,0	4,4	3,8	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
27	4,4	4,7	4,1	3,7	2,6	2,5	2,3	2,9	3,4	3,5	3,5	3,5
28	3,5	3,9	3,9	3,0	2,7	2,7	3,5	3,4	3,2	3,2	3,0	2,5
29	6,5	6,5	6,4	5,5	4,5	4,7	3,4	1,7	1,1	0,8	0,4	0,4
30	6,5	6,8	6,7	6,1	4,0	2,5	2,5	1,4	1,2	1,3	0,5	0,5
31	6,5	6,0	5,5	4,9	4,4	3,6	3,4	2,8	2,4	2,2	2,0	1,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,7	1,0	1,3	1,3	1,4	0,7	1,4	1,0	1,4	1,7	2,0	1,8
2	0,3	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,5	1,3	1,9	3,1
3	0,4	0,4	1,0	1,0	0,2	0,9	1,1	0,7	0,7	1,9	2,1	2,5
4	-1,0	-1,1	-1,8	-2,4	-2,9	-2,2	-2,3	-2,0	-1,5	-0,1	* 0,4	-0,3
5	-5,5	-6,0	-6,5	-5,8	-7,2	-7,9	-8,0	-7,8	-6,2	-5,0	-3,0	-3,0
6	-8,0	-8,0	-8,9	-9,0	-9,1	-9,3	-8,6	-7,9	-6,2	-4,6	-3,3	-1,4
7	-6,1	-6,9	-7,0	-7,0	-7,2	-7,9	-8,0	-7,2	-5,0	-3,1	-1,8	-0,3
8	-3,8	-3,8	-4,2	-4,8	-4,5	-4,2	-3,9	-3,5	-1,9	-0,2	1,0	1,5
9	-3,6	-4,3	-4,0	-4,0	-4,4	-4,1	-5,0	-4,9	-3,3	-1,3	-0,6	0,4
10	-4,9	-4,6	-4,9	-5,0	-5,0	-5,1	-4,4	-4,0	-2,8	-1,0	1,4	2,3
11	0,0	-0,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,3	1,0	* 3,6	4,7	6,3
12	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,6	0,7	1,9	2,7	4,5	5,0
13	-1,4	-1,7	-2,2	-2,6	-2,4	-2,7	-2,4	-2,5	-2,3	-0,9	-0,2	1,1
14	-1,8	-1,6	-1,7	-1,8	-2,1	-2,6	-2,8	-2,0	-0,9	0,1	1,3	2,3
15	-0,8	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,4	0,7	2,3	2,6	3,2
16	-0,6	-0,8	-1,5	-1,7	-1,8	-1,2	-1,4	0,0	0,4	0,5	2,1	3,6
17	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,6	4,8	5,2	5,8	5,8	6,6	6,8
18	5,5	5,3	5,2	5,3	5,1	5,3	5,7	6,1	6,6	6,8	* 7,2	7,9
19	-0,5	-1,5	-0,8	-1,5	-1,4	-1,8	-1,3	-0,7	0,0	0,1	0,0	-1,0
20	-4,0	-3,8	-3,4	-3,2	-3,1	-3,1	-3,0	-2,5	-2,0	-0,8	-0,1	0,2
21	-8,7	-9,0	-10,6	-11,0	-10,8	-11,0	-10,2	-10,3	-9,1	-8,1	-7,2	-5,0
22	-11,0	-10,0	-11,1	-11,1	-11,4	-11,8	-11,8	-10,1	-8,1	-6,5	-5,3	-4,3
23	-6,4	-5,9	-4,3	-3,8	-3,2	-2,9	-2,1	-0,9	0,0	-0,5	0,1	0,9
24	-1,0	-1,9	-1,8	-1,4	-2,0	-2,0	-2,3	-1,0	0,5	2,2	2,4	1,0
25	1,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,7	2,5	3,9	4,0	4,7	5,6
26	0,0	-0,6	-1,0	-1,2	-1,6	-2,0	-2,0	-0,6	1,1	2,8	5,2	6,7
27	5,9	5,7	5,4	4,0	3,8	0,4	1,2	1,9	2,6	3,9	4,9	4,4
28	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	* 0,6	0,3	1,0	1,0	2,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,9	2,0	2,0	1,8	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1	0,8	0,6	0,4
2	3,6	2,6	2,2	1,9	1,9	1,1	1,1	1,6	1,0	0,8	0,5	0,2
3	2,1	2,4	1,8	1,3	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,9	-1,0
4	1,6	1,4	1,4	0,1	-1,1	-1,5	-2,6	-3,8	-4,1	-4,2	-5,2	-6,0
5	-2,6	-2,1	-1,8	-2,1	-3,5	-3,9	-5,4	-6,0	-6,8	-7,0	-7,2	-8,0
6	-0,3	0,2	0,8	0,0	-2,0	-2,3	-3,7	-3,8	-5,0	-5,3	-5,4	-5,2
7	0,4	1,5	1,4	0,8	-0,4	-1,9	-2,2	-2,7	-2,0	-2,7	-3,5	-3,9
8	2,4	1,7	2,4	1,0	-0,2	-1,2	-1,4	-1,9	-2,5	-2,7	-3,5	-3,7
9	1,5	1,6	1,5	0,5	-0,7	-1,8	-2,4	-3,4	-3,8	-3,9	-4,1	-4,9
10	4,4	5,5	4,2	2,6	1,2	0,9	0,8	0,4	-0,1	0,0	0,1	0,1
11	6,9	6,9	6,7	6,5	4,6	3,1	2,2	0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
12	5,7	6,2	5,7	4,3	2,2	1,2	0,7	0,1	0,1	-0,9	-0,8	-1,3
13	2,2	0,9	0,8	0,2	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-1,1	-1,2	-1,7
14	2,4	2,3	2,2	2,2	1,5	1,3	1,2	1,1	0,3	0,2	-0,4	-0,8
15	4,4	3,6	3,1	2,5	2,2	2,0	1,1	1,2	0,9	1,1	0,8	0,3
16	4,2	5,0	5,3	5,2	4,1	3,3	3,6	3,4	3,2	3,6	3,6	3,8
17	7,2	7,4	7,3	7,1	6,7	6,6	6,4	5,9	5,1	4,7	4,7	5,0
18	5,5	2,8	2,8	3,5	0,5	1,4	1,1	-0,5	0,5	-0,5	-0,4	0,5
19	-0,9	-0,1	1,0	-1,1	-2,2	-2,5	-3,2	-4,1	-4,4	-4,3	-5,0	-4,4
20	-1,9	1,3	1,4	-0,6	-3,3	-5,0	-5,3	-5,0	-4,7	-5,9	-6,2	-7,0
21	-5,4	-5,4	-4,4	-5,0	-5,6	-7,1	-7,1	-7,8	-8,0	-9,0	-9,1	-9,1
22	-3,6	-3,2	-3,5	-3,4	-3,1	-4,4	-6,0	-6,0	-7,0	-7,2	-6,8	-6,7
23	0,9	1,1	2,1	1,0	0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,5	-0,7	-1,0	-1,9
24	1,9	2,4	2,0	1,3	0,7	1,0	1,1	1,5	1,9	2,0	2,0	1,9
25	* 6,3	6,6	7,2	7,0	5,9	4,9	4,0	3,6	2,8	2,8	1,1	0,6
26	8,3	8,9	8,9	8,3	7,6	4,7	3,9	3,2	2,9	2,9	2,9	5,7
27	4,9	2,9	3,0	2,4	2,0	0,6	1,1	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2
28	2,1	1,6	1,1	0,5	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,1	1,0	1,8	2,5	2,4
2	1,1	1,1	1,1	0,6	0,5	0,5	0,7	1,1	1,9	2,1	3,1	3,2
3	1,3	1,5	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	3,7	4,6	5,6
4	4,0	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,2	4,5	* 5,0	5,4
5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	5,6	5,7	5,8	6,1	6,4
6	6,7	6,4	6,3	6,7	6,5	5,8	5,9	6,8	7,6	8,9	8,8	8,6
7	3,3	3,1	2,7	2,2	1,3	0,7	0,7	2,6	5,1	7,2	8,7	9,9
8	1,0	2,7	3,4	3,5	4,0	3,6	3,9	5,1	9,5	10,4	12,3	12,2
9	2,6	2,5	2,5	2,2	2,4	1,8	-0,6	-0,1	1,0	1,4	1,8	2,6
10	-1,5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,9	-3,4	-3,1	-1,7	0,4	1,5	1,0	2,0
11	-2,2	-3,0	-3,0	-3,9	-4,0	-4,1	-3,8	-1,5	0,6	* 1,6	3,3	4,9
12	0,8	1,4	1,7	1,6	1,4	2,1	2,8	4,2	8,1	10,0	11,8	12,1
13	10,7	9,1	9,1	8,5	8,4	8,2	8,1	* 8,7	9,5	9,5	10,6	11,5
14	9,3	9,6	9,9	9,8	9,4	9,8	9,8	10,1	11,0	12,1	12,6	13,1
15	6,9	6,9	6,5	6,4	6,8	6,8	6,7	7,0	8,7	11,9	10,6	10,3
16	4,8	4,6	4,2	3,9	3,9	3,9	3,7	2,4	3,9	3,9	5,9	6,0
17	1,8	1,0	1,9	1,2	1,8	1,4	2,8	3,6	5,4	6,8	7,9	8,4
18	1,1	0,3	0,0	0,4	-0,1	0,3	1,3	3,9	6,1	* 7,9	9,4	10,3
19	2,6	3,2	3,7	3,5	3,4	3,8	4,2	4,3	4,9	5,8	4,9	5,5
20	1,9	1,4	1,8	1,6	1,4	1,1	0,5	1,4	3,2	5,2	5,7	5,6
21	-1,1	-1,5	-2,0	-2,4	-2,8	-2,1	-1,4	0,4	3,5	5,4	6,4	7,6
22	2,1	1,8	0,9	0,9	-0,1	1,3	1,9	3,5	5,7	6,9	6,0	5,9
23	-0,6	-1,3	-1,7	-2,5	-2,6	-2,9	-2,4	-1,2	0,2	1,7	0,9	1,1
24	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	1,7	2,4	3,3	3,3	3,2
25	2,3	2,9	2,9	3,1	3,2	3,1	3,4	* 3,6	3,4	3,6	4,2	1,7
26	4,1	4,0	3,6	3,4	3,3	3,0	0,6	0,7	0,7	2,9	3,5	4,3
27	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	4,9	6,3	6,4	6,9
28	-0,3	-0,5	-0,8	-1,1	-1,6	-1,7	-0,1	2,2	4,2	6,4	7,4	8,6
29	3,8	3,2	2,7	2,7	2,8	2,8	4,7	7,4	9,8	11,4	12,7	13,5
30	5,4	4,4	6,2	5,4	4,4	2,5	2,5	4,6	7,6	8,8	10,9	12,8
31	2,3	1,8	1,5	1,3	0,8	1,0	1,7	1,6	1,6	2,0	2,4	2,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,7	3,5	3,1	3,1	2,3	2,0	1,9	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1
2	4,1	4,0	4,0	3,5	3,0	2,3	1,9	1,8	1,9	1,2	1,4	1,1
3	7,0	7,5	7,6	7,2	6,5	5,3	4,6	4,2	4,0	4,0	3,7	3,9
4	5,6	5,8	6,2	6,0	5,8	5,7	5,1	4,9	5,6	4,9	4,7	4,8
5	6,4	6,7	6,7	6,7	6,6	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	6,8	6,7
6	9,6	8,8	7,6	7,0	6,7	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	4,9	4,6
7	* 9,7	10,9	11,0	11,0	9,1	7,7	6,1	5,0	4,0	3,0	2,9	1,9
8	11,5	10,4	7,8	7,6	6,5	5,9	5,7	3,6	4,5	5,0	4,7	3,3
9	2,9	3,1	1,3	1,9	1,5	1,0	0,5	0,7	0,0	–0,8	–0,9	–1,1
10	3,3	3,0	4,0	3,5	2,9	1,1	0,1	0,0	–1,0	–1,4	–1,9	–2,1
11	6,3	7,2	7,7	7,7	6,6	5,2	3,9	2,3	0,4	1,1	1,5	1,4
12	12,0	11,8	11,6	11,2	11,5	10,2	10,0	9,5	9,0	8,9	9,2	9,2
13	12,0	12,3	12,7	11,9	11,3	10,8	10,0	10,1	10,6	9,9	9,0	9,2
14	13,9	13,5	13,9	13,8	13,4	11,8	10,8	10,4	7,5	8,0	8,0	7,6
15	11,0	8,3	7,6	8,3	7,3	6,4	5,5	5,5	5,2	4,5	3,9	4,8
16	5,7	4,0	5,4	5,8	5,5	4,9	4,5	4,3	4,4	3,5	3,4	2,5
17	8,9	9,4	9,9	9,9	9,2	7,0	5,5	5,2	3,5	2,9	1,5	1,4
18	11,0	11,8	12,2	12,3	11,1	8,7	6,9	6,0	4,5	3,9	2,7	2,8
19	* 6,3	5,9	6,0	5,7	4,7	4,2	4,0	3,9	3,6	3,4	3,2	2,3
20	5,9	7,4	6,5	7,0	6,3	5,0	4,0	2,4	1,1	–0,3	–0,6	–0,8
21	8,7	9,7	10,3	10,4	10,1	8,5	7,0	4,6	3,4	2,5	1,6	2,5
22	4,9	2,9	1,8	1,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	–0,1	–0,5
23	1,9	1,3	1,2	1,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2
24	4,1	3,5	3,4	2,5	2,5	2,3	2,2	2,4	2,5	2,4	2,7	2,3
25	1,9	3,3	3,6	3,5	3,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	3,9
26	5,0	5,4	5,4	5,1	5,3	3,4	—	—	—	—	—	—
27	7,4	7,4	8,0	8,5	6,8	5,7	4,3	3,8	1,8	1,3	0,8	0,9
28	10,9	11,9	12,4	12,6	11,5	9,9	8,5	7,0	4,8	4,5	4,5	4,1
29	* 12,9	13,6	13,9	13,9	12,4	9,8	7,5	6,6	5,6	5,3	5,4	5,3
30	13,6	14,5	12,4	7,3	4,7	8,9	3,9	3,8	1,9	3,1	2,9	2,5
31	2,8	1,2	0,8	–0,4	–0,9	–1,0	–1,4	–1,3	–1,1	–1,2	–1,2	–1,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,9	-2,5	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-1,9	* -0,7	-0,4	0,6	1,1	-1,2
2	-4,9	-5,9	-5,4	-6,9	-7,3	-7,3	-5,8	-3,0	-0,2	3,1	3,9	4,0
3	2,5	2,6	2,7	3,2	3,2	0,9	1,3	1,8	2,3	3,1	3,6	3,5
4	3,9	4,6	4,6	4,7	4,7	5,4	6,3	7,6	9,5	11,7	12,4	12,6
5	7,3	6,9	7,0	6,9	6,7	6,8	7,6	* 9,3	10,5	11,0	12,1	12,9
6	10,1	9,9	9,5	9,0	8,9	9,0	9,8	11,3	11,5	12,3	13,0	13,2
7	3,1	3,4	2,6	2,3	1,5	2,5	4,5	7,1	9,8	* 11,7	12,7	13,5
8	6,2	6,4	6,4	9,0	10,0	10,2	10,5	11,9	13,1	14,5	14,3	14,8
9	6,4	7,3	6,5	8,4	7,9	7,3	7,6	8,3	9,3	9,3	9,9	10,0
10	7,0	6,8	6,8	5,2	4,5	5,4	6,4	7,5	7,6	8,5	9,2	9,9
11	4,5	5,8	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	6,2	8,2	7,9	8,3	8,3
12	4,1	4,0	3,8	3,4	3,6	3,4	3,5	3,5	3,6	5,4	6,7	6,4
13	2,5	2,5	2,3	1,4	1,4	0,8	3,3	4,5	5,1	6,9	6,9	6,4
14	2,5	2,5	2,5	2,2	1,8	1,6	1,8	2,2	3,0	4,1	4,8	5,4
15	0,3	0,2	0,2	0,1	1,1	1,5	3,0	4,5	5,2	6,7	8,0	6,1
16	1,1	0,9	0,6	0,1	0,1	1,0	1,9	3,0	3,9	4,1	5,0	5,2
17	0,7	0,6	0,2	0,6	-0,8	-0,3	-0,3	-0,7	1,4	3,6	3,3	3,9
18	-1,5	-1,2	-1,8	-2,2	-1,9	-1,5	-0,1	1,8	1,3	1,8	2,1	2,1
19	-1,2	-1,4	-1,6	-2,2	-2,4	-1,4	0,7	3,6	8,0	8,0	10,2	11,0
20	5,4	5,2	5,0	4,7	4,7	5,4	6,6	8,5	12,2	* 11,0	12,3	13,3
21	4,1	4,8	4,1	5,2	4,2	5,2	6,1	9,2	10,8	12,2	13,1	14,2
22	7,9	7,8	7,8	7,7	7,2	7,2	7,3	8,1	8,1	8,0	6,2	6,0
23	1,1	0,8	0,8	0,8	0,7	1,1	1,5	* 2,5	3,4	3,5	4,2	4,5
24	2,5	2,4	2,4	2,2	2,3	2,5	3,5	5,7	7,6	8,9	8,0	9,9
25	3,6	3,5	3,0	2,9	2,4	3,0	5,5	7,3	7,5	9,4	9,9	10,4
26	6,2	5,8	5,5	5,6	5,7	6,0	7,0	8,5	10,4	11,2	12,3	13,4
27	4,8	3,3	2,7	2,5	2,2	3,4	6,1	8,5	9,8	11,4	12,5	13,0
28	4,5	3,4	2,9	2,2	2,2	3,5	6,3	8,8	10,3	12,2	13,3	13,8
29	7,9	7,3	7,2	7,0	6,9	6,9	6,9	7,6	8,8	9,7	10,5	10,6
30	3,9	3,8	3,8	2,9	2,9	4,3	7,2	9,8	10,9	13,3	13,4	14,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	−0,5	0,7	0,3	−1,0	0,6	−1,8	−1,9	−2,0	−2,9	−4,0	−3,9	−4,7
2	4,7	5,3	4,1	3,7	3,1	2,4	2,1	2,0	1,9	2,0	2,1	2,4
3	4,6	4,6	4,9	5,6	5,6	5,5	5,1	4,6	4,6	4,5	3,8	3,7
4	12,3	12,4	13,2	13,6	12,6	11,7	10,3	9,6	8,7	9,0	8,5	8,3
5	13,6	14,0	14,5	14,5	13,9	12,1	10,5	10,2	9,9	9,4	9,0	9,4
6	14,7	14,0	14,3	14,5	12,2	10,9	8,7	7,9	6,9	5,3	5,1	4,3
7	14,8	15,8	16,5	16,2	14,9	13,3	10,4	9,5	8,2	7,3	6,6	5,9
8	14,9	14,8	13,2	12,7	12,5	11,6	10,0	9,7	9,2	9,3	7,6	7,3
9	10,6	11,0	11,9	11,5	10,2	10,2	8,9	8,5	7,0	6,9	6,4	6,9
10	13,4	* 11,7	11,9	11,4	11,9	10,3	8,5	8,1	7,7	7,4	5,5	4,6
11	8,0	5,9	7,3	6,9	7,3	6,5	6,2	5,5	5,1	5,0	4,8	4,3
12	6,4	3,5	6,8	6,2	6,1	5,3	4,3	3,9	4,3	3,3	3,4	2,7
13	7,9	7,4	3,7	6,1	6,4	5,4	4,5	3,6	3,7	3,1	3,0	3,0
14	* 6,0	7,0	6,1	5,2	5,7	5,1	3,9	3,2	2,1	0,2	0,2	0,3
15	8,9	7,7	7,5	7,5	6,2	3,1	2,9	2,9	2,2	2,1	1,5	1,2
16	6,3	6,4	4,5	4,3	4,7	3,7	2,6	1,1	1,1	1,0	0,4	0,7
17	5,5	5,2	4,7	2,6	−0,2	0,7	−0,4	−0,8	−0,8	−1,3	−1,8	−1,5
18	3,6	4,4	4,5	5,5	4,9	4,0	2,2	1,7	1,4	−0,1	0,0	−1,2
19	12,3	11,5	11,8	12,1	10,6	8,9	7,2	6,9	6,2	6,0	6,0	5,4
20	11,3	11,5	12,5	12,6	12,6	12,2	9,6	8,6	6,8	6,1	5,2	4,4
21	14,9	15,7	15,8	16,1	15,3	14,6	13,1	12,0	11,1	11,1	10,1	8,6
22	6,3	5,9	4,8	3,8	3,7	2,9	2,1	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2
23	5,1	5,0	5,4	4,5	4,4	3,7	3,4	3,3	3,3	3,1	2,8	2,6
24	9,9	9,8	10,5	9,9	9,4	7,9	5,9	4,9	3,9	4,0	3,9	3,8
25	11,4	12,3	13,0	12,9	11,2	7,5	7,0	7,1	6,9	6,9	6,9	6,4
26	14,0	15,1	13,0	9,3	12,3	11,5	10,1	9,0	7,7	6,0	5,6	5,4
27	* 13,3	13,8	14,0	14,0	13,8	12,7	10,4	7,9	7,4	6,7	6,3	4,9
28	14,8	16,0	16,3	15,5	13,9	13,5	12,2	11,7	10,4	9,3	8,5	8,3
29	11,9	12,9	13,4	13,3	12,4	11,7	9,9	8,1	7,8	6,0	5,2	4,8
30	16,4	16,6	17,4	16,0	14,5	13,4	11,9	11,4	11,1	10,8	9,8	8,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,8	8,0	8,0	7,5	8,2	9,1	9,4	10,9	12,7	12,3	14,4	15,2
2	7,3	6,5	7,3	6,5	6,3	7,1	7,9	8,8	9,7	10,7	11,8	13,1
3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,5	5,6	7,4	9,1	10,3	10,4	11,0
4	5,5	5,5	5,5	5,4	5,3	5,6	5,9	7,4	* 9,7	11,7	12,6	11,9
5	8,0	8,1	8,7	9,3	9,2	9,2	9,2	8,4	8,2	9,2	9,0	9,1
6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	7,1	7,6	8,2	9,7	11,2	11,8	13,7
7	5,5	5,2	5,2	5,2	4,8	5,2	7,2	9,0	11,1	12,1	13,1	13,7
8	7,7	7,7	7,7	7,6	7,4	7,6	8,8	9,5	9,7	9,6	9,7	10,0
9	8,1	8,0	8,0	7,7	7,6	7,7	7,7	8,2	8,7	9,6	9,8	9,6
10	8,3	8,0	8,1	8,3	8,3	8,4	8,6	8,5	9,1	9,2	10,4	11,4
11	8,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	8,2	8,7	8,6	* 9,4	10,1	11,2
12	3,0	3,8	3,7	3,0	3,2	3,6	4,0	4,9	4,9	5,9	6,7	7,3
13	1,2	0,3	0,3	−0,6	−1,4	1,4	3,7	5,2	5,9	6,8	7,4	7,5
14	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	3,2	5,2	5,4	5,7	6,0	7,2	7,1
15	1,5	0,7	0,3	0,5	1,3	3,2	4,0	5,8	8,7	9,9	10,8	11,9
16	7,3	7,1	7,0	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4	8,3	8,2	9,0
17	5,8	5,4	5,3	5,3	5,3	5,9	6,5	6,3	8,0	9,4	10,3	11,3
18	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	6,3	9,0	11,1	10,8	14,9	* 11,6	13,0
19	5,0	4,2	4,1	4,2	5,2	7,7	9,8	13,1	13,5	13,6	13,4	16,5
20	8,1	8,1	8,0	7,9	8,0	8,1	9,7	10,6	11,7	11,8	12,5	13,6
21	5,3	4,0	5,0	4,8	6,3	8,6	10,2	10,7	12,1	13,3	13,8	13,9
22	7,0	6,1	5,6	4,7	5,9	8,0	10,5	11,7	12,8	14,8	15,4	15,5
23	6,7	6,4	6,0	5,9	6,1	8,4	9,7	11,9	13,5	13,8	14,8	15,4
24	7,7	6,9	6,8	6,8	7,5	8,9	9,7	10,2	12,6	13,0	13,6	15,8
25	5,8	5,8	5,0	5,7	6,4	9,0	10,8	12,7	14,6	* 15,7	15,7	16,0
26	10,8	9,8	9,6	9,2	9,9	10,3	11,2	12,0	13,2	15,0	15,4	14,8
27	7,8	7,5	6,9	7,8	9,1	10,0	12,1	14,8	15,5	16,8	17,5	16,9
28	7,9	7,8	7,4	8,0	10,3	12,1	12,5	14,7	14,3	16,4	17,2	15,1
29	8,0	6,8	6,7	7,5	8,3	8,8	9,6	10,2	12,5	14,4	13,9	14,9
30	10,7	9,9	9,8	8,8	8,0	11,1	13,0	14,9	15,7	16,0	17,0	16,1
31	9,3	8,9	8,7	8,5	9,7	11,4	12,8	13,9	14,0	15,7	16,9	17,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,4	11,7	8,9	9,2	9,5	9,3	9,3	8,4	8,3	7,4	7,4	7,3
2	13,3	13,2	14,3	11,3	9,5	9,5	7,8	6,5	6,2	5,7	5,5	4,3
3	11,7	12,2	12,7	12,2	11,8	11,2	9,7	8,4	7,6	6,6	6,4	4,7
4	13,7	13,6	14,1	14,9	13,4	12,6	11,3	10,6	9,7	8,8	8,8	8,6
5	9,3	10,2	8,9	8,4	8,3	8,2	7,2	7,1	6,9	6,7	6,7	6,7
6	11,8	12,8	13,6	12,7	12,3	11,7	10,6	9,9	9,2	8,1	7,1	6,2
7	13,5	15,1	14,2	14,4	13,3	12,2	11,1	9,6	8,5	8,8	7,8	7,8
8	9,4	8,7	9,8	10,4	9,9	9,2	8,9	8,3	8,3	8,2	8,2	8,1
9	9,7	9,9	10,5	11,6	9,8	9,6	9,3	8,8	8,7	8,7	8,7	8,6
10	12,7	12,7	10,2	11,4	12,0	11,6	9,7	8,8	8,7	8,7	7,7	6,5
11	10,3	11,0	10,6	10,2	10,3	10,3	8,9	7,8	7,0	6,9	5,0	3,8
12	7,5	8,3	9,2	9,1	9,1	7,9	6,2	5,2	4,3	2,9	2,2	1,5
13	7,8	8,5	8,4	8,3	7,9	6,6	5,8	4,6	4,1	3,9	3,8	3,6
14	8,0	7,3	7,3	7,2	7,0	6,3	5,7	5,1	4,8	3,9	3,2	2,7
15	12,6	12,3	10,5	12,3	12,9	12,2	10,3	9,6	7,9	7,6	7,1	7,4
16	10,8	10,3	11,5	11,9	10,5	9,8	9,2	7,4	7,1	6,4	6,3	6,1
17	11,4	11,9	12,0	11,7	9,7	9,2	8,4	7,7	6,9	6,8	6,4	6,1
18	12,3	12,2	12,4	12,1	11,0	10,2	9,0	7,6	7,5	7,1	6,3	5,7
19	15,3	15,4	16,2	15,5	15,5	12,7	10,7	9,7	9,6	9,1	9,0	8,6
20	15,6	15,0	* 14,5	12,9	12,9	13,1	11,6	9,2	8,0	7,0	5,7	5,3
21	13,8	14,7	15,7	15,6	16,3	15,3	12,8	11,3	10,8	8,4	7,9	7,6
22	16,4	16,9	15,0	16,2	16,1	15,4	13,1	11,4	10,4	9,3	8,3	7,3
23	15,2	15,9	13,1	15,3	13,8	12,8	11,6	10,3	10,0	9,4	9,0	8,3
24	15,8	14,3	14,5	13,8	13,3	12,4	11,0	9,4	8,8	7,7	7,0	6,6
25	17,3	17,5	17,9	18,2	15,7	15,5	14,6	12,6	11,9	12,0	11,4	11,2
26	18,0	17,4	15,8	17,0	13,1	12,4	11,5	10,9	9,9	9,3	8,2	7,6
27	16,9	16,6	16,5	16,8	16,8	14,0	14,0	12,1	11,4	10,5	9,5	8,9
28	15,7	15,1	15,7	15,7	14,9	13,8	12,3	10,8	9,9	9,9	9,0	8,2
29	15,4	17,2	17,7	15,8	15,7	14,0	12,6	12,2	11,5	10,7	10,9	10,8
30	17,3	17,4	17,3	18,2	17,7	16,5	13,5	12,8	12,4	11,5	11,0	10,7
31	17,5	19,5	18,8	15,8	15,1	17,0	14,3	12,8	11,4	10,5	11,8	11,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,7	10,0	9,7	10,0	10,3	11,1	14,3	15,9	17,4	16,6	17,2	17,4
2	11,7	10,2	9,6	9,5	10,2	12,6	14,3	14,8	16,7	18,2	19,4	20,1
3	11,1	11,1	11,0	10,9	12,2	13,0	14,1	15,2	15,2	16,9	18,0	18,4
4	10,9	10,7	10,6	10,8	11,0	11,0	11,3	*12,2	12,5	12,6	12,3	13,2
5	10,1	10,1	9,9	10,0	10,2	10,4	11,5	11,3	12,8	15,2	15,7	17,3
6	10,0	10,1	9,9	9,1	9,8	11,6	13,6	15,1	16,0	15,8	15,6	16,9
7	7,1	6,2	6,3	5,8	5,9	8,7	11,1	12,5	14,4	15,4	16,4	16,2
8	9,5	9,2	7,7	7,2	9,5	12,4	14,9	15,1	16,2	*16,5	17,1	17,5
9	8,9	8,4	7,8	8,9	9,5	12,1	13,5	14,8	16,1	16,7	17,1	18,0
10	10,2	10,2	10,0	9,9	10,6	11,2	12,7	15,5	16,4	18,3	18,8	18,5
11	10,3	10,3	10,1	10,1	10,2	10,5	11,2	*11,7	13,1	11,5	11,9	12,4
12	9,0	8,5	8,4	8,3	8,5	10,9	12,7	13,5	14,2	16,2	17,5	18,0
13	9,4	9,3	9,0	8,5	8,9	10,8	12,5	12,9	14,9	14,9	15,0	16,9
14	11,0	10,7	9,8	8,7	9,8	12,2	14,1	14,7	15,8	11,1	10,9	14,3
15	8,4	8,0	7,3	7,2	7,3	8,2	8,5	10,9	10,7	11,9	*12,6	12,9
16	7,2	6,6	6,1	5,6	7,3	10,3	12,5	13,6	14,7	14,1	16,4	14,7
17	9,9	9,6	9,5	8,7	7,7	8,1	8,6	7,7	7,2	7,3	8,1	8,2
18	6,1	6,1	5,7	5,7	5,7	7,6	8,1	8,7	8,1	10,6	10,5	11,6
19	6,7	6,8	6,6	6,2	6,2	8,4	9,2	9,5	11,8	13,9	13,2	12,8
20	5,6	4,8	5,1	4,7	4,7	8,1	10,0	12,8	14,4	15,2	15,2	*16,5
21	9,1	8,7	8,5	8,4	8,6	9,0	11,0	12,1	12,4	15,2	15,1	16,2
22	9,4	8,8	8,3	7,8	8,1	8,9	9,2	11,6	11,6	11,8	14,1	13,1
23	8,8	8,4	7,9	7,2	7,7	9,6	11,5	12,8	13,6	14,6	15,3	16,8
24	—	—	—	—	—	—	13,8	16,1	17,0	*18,4	18,8	9,8
25	7,2	6,6	6,5	6,4	7,5	9,1	10,6	12,3	14,1	14,3	16,4	17,2
26	7,5	6,7	6,3	5,5	7,2	9,0	11,6	13,4	15,1	15,9	16,9	17,5
27	7,8	7,9	7,1	6,4	6,7	9,6	11,2	14,5	16,3	16,7	17,4	17,9
28	8,9	8,5	7,9	7,8	7,7	10,4	13,4	14,3	*15,0	16,0	17,2	18,0
29	10,1	9,4	7,9	8,1	8,6	11,5	13,4	15,4	16,1	17,2	18,4	19,5
30	11,5	11,6	12,6	12,8	13,2	14,0	14,8	15,7	17,4	18,1	18,4	18,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18,1	18,2	18,6	18,7	18,5	17,3	15,2	13,5	12,1	11,7	12,0	11,9
2	20,8	21,3	21,6	20,6	19,6	19,1	17,2	15,0	13,9	13,5	12,6	12,9
3	18,5	16,3	15,0	14,7	12,2	11,8	12,1	11,3	11,4	10,9	10,7	11,1
4	12,8	12,4	13,1	13,1	12,5	12,3	11,7	11,4	11,3	11,2	10,2	10,1
5	18,6	15,7	16,2	15,2	14,7	12,9	11,9	11,7	11,4	11,3	11,2	10,4
6	17,3	17,7	17,1	*16,8	16,7	15,8	14,3	12,0	10,2	10,1	8,6	7,8
7	17,1	17,6	18,1	18,6	18,6	17,3	17,1	14,1	13,6	11,6	10,5	10,2
8	18,3	18,8	19,0	19,2	19,3	18,3	14,9	13,0	11,8	11,2	9,8	9,2
9	18,3	19,4	15,4	14,1	14,3	14,3	13,4	12,0	11,7	11,1	10,8	10,0
10	17,1	16,3	14,7	11,9	11,8	11,1	10,9	10,9	10,1	10,0	9,3	9,5
11	14,3	15,5	15,7	11,1	14,3	12,6	12,2	11,4	10,4	9,8	9,6	9,2
12	17,0	17,4	16,5	16,6	11,9	10,9	10,9	10,5	10,4	10,4	9,9	9,6
13	16,2	*16,8	16,3	17,2	15,4	15,4	14,4	13,7	12,4	11,8	11,5	11,3
14	16,8	17,1	14,0	15,4	12,9	12,6	11,5	10,8	9,1	8,9	9,1	8,3
15	14,1	15,2	15,8	15,9	16,6	15,8	13,3	10,5	9,8	9,6	7,9	7,6
16	16,1	16,9	18,7	17,0	12,1	13,7	13,6	11,7	11,1	11,0	10,3	9,9
17	9,5	8,1	11,5	9,7	10,2	10,2	9,2	7,4	6,3	5,8	5,9	5,4
18	9,7	10,6	11,7	12,6	11,6	11,1	10,0	8,1	7,8	7,8	7,2	6,7
19	15,1	13,4	15,3	13,0	14,1	13,2	11,4	9,7	8,6	8,4	7,5	6,4
20	16,1	17,5	15,8	16,2	15,2	14,8	13,2	12,1	11,3	10,6	10,1	9,6
21	17,0	16,8	18,7	17,5	15,5	15,1	12,6	11,2	10,7	10,6	10,6	9,7
22	*12,3	13,9	12,4	12,6	12,6	11,8	11,2	10,5	10,2	10,2	10,1	9,3
23	18,4	17,9	18,7	19,0	17,8	16,4	15,5	14,8	14,6	14,4	—	—
24	11,9	11,0	11,9	11,8	11,4	12,4	11,3	9,4	9,4	9,1	8,0	7,2
25	16,4	16,3	17,4	17,8	17,0	15,9	14,9	12,4	11,4	9,9	9,3	8,5
26	*17,9	18,6	19,6	18,4	18,2	16,7	15,7	12,9	11,2	10,6	9,9	8,5
27	18,5	19,4	19,5	19,2	19,8	18,4	15,9	13,9	12,0	11,7	10,9	9,9
28	19,0	19,9	20,3	19,8	19,5	19,3	16,9	14,1	12,7	12,0	11,5	10,4
29	19,9	20,0	21,0	20,7	20,6	20,2	18,0	16,4	14,7	14,2	13,0	12,2
30	20,0	20,9	20,8	20,4	19,5	18,5	15,5	14,8	14,2	14,0	13,9	13,0

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,8	12,1	12,0	12,1	12,3	12,6	14,5	14,0	14,2	16,2	17,1	19,4
2	12,1	11,7	10,9	10,6	12,0	13,7	16,0	18,0	18,9	19,8	20,9	20,2
3	13,3	12,9	13,0	12,5	13,7	15,8	17,9	19,6	21,5	22,9	23,0	24,0
4	13,7	13,2	12,8	12,9	14,2	16,1	18,3	19,6	21,1	22,4	22,9	23,4
5	16,9	16,6	15,8	15,7	15,9	15,7	15,3	19,7	19,8	*20,0	20,7	21,9
6	14,3	14,2	12,3	12,0	12,5	13,5	14,7	16,5	18,6	18,6	19,2	19,7
7	12,5	11,3	11,1	9,9	10,3	12,9	14,7	16,2	17,3	18,6	19,2	20,1
8	12,4	12,1	10,8	10,7	12,2	14,7	17,7	19,1	20,5	23,3	22,2	22,2
9	11,7	11,6	11,1	11,0	11,1	13,0	14,9	16,7	17,3	18,3	16,8	16,5
10	11,0	9,8	9,1	8,9	9,1	10,9	12,1	13,4	14,8	15,7	16,1	16,9
11	11,2	10,8	9,5	8,3	8,7	11,4	14,9	15,7	16,1	17,8	18,1	18,8
12	10,4	9,3	10,2	10,1	10,6	12,8	14,9	17,2	17,3	*17,4	17,9	18,3
13	9,9	9,4	10,1	9,8	10,4	12,3	14,9	16,8	19,2	20,0	21,2	21,4
14	13,0	12,5	13,1	12,3	13,3	15,1	17,0	19,7	21,2	22,3	23,7	23,8
15	15,9	14,3	14,0	13,1	13,3	14,2	15,3	17,2	18,1	19,0	19,9	20,9
16	10,4	10,4	10,4	10,1	10,4	11,1	11,0	12,3	14,8	16,3	15,6	17,6
17	9,7	9,8	9,2	8,5	8,8	11,1	13,5	15,8	15,9	18,0	18,3	18,3
18	10,4	9,4	9,1	—	—	—	15,0	17,3	19,4	20,9	22,1	22,7
19	14,9	15,0	15,0	14,4	14,5	16,9	18,9	21,2	22,7	23,4	*23,6	23,7
20	17,1	16,5	15,6	15,1	14,7	16,8	21,0	22,9	24,9	25,3	24,2	25,5
21	11,6	11,0	11,4	10,6	10,9	13,1	16,7	19,2	20,6	21,7	23,0	23,2
22	13,3	12,7	12,5	12,1	12,8	14,9	17,1	19,6	22,2	24,0	21,9	22,8
23	13,0	12,5	14,0	14,6	14,7	15,3	17,5	18,9	20,2	20,0	21,3	11,8
24	12,6	12,4	11,9	11,6	11,8	13,1	14,3	*16,5	15,5	16,5	18,4	20,1
25	10,5	10,5	10,4	9,7	9,8	10,7	12,1	13,2	13,9	14,0	12,7	12,3
26	9,3	9,2	8,8	8,6	8,5	8,8	8,2	10,1	12,4	*14,3	15,5	16,1
27	9,3	9,0	8,3	8,5	8,3	10,2	11,7	13,4	14,7	16,3	16,3	17,2
28	9,9	9,3	9,3	9,0	9,2	10,6	13,4	14,9	16,5	17,1	18,0	19,3
29	14,9	14,6	14,5	14,6	14,7	15,1	16,4	17,7	18,9	19,4	18,6	20,8
30	13,8	13,9	13,2	12,9	13,2	14,3	15,8	17,4	18,0	19,1	20,5	21,2
31	12,7	11,9	11,3	10,8	10,8	12,5	13,8	15,6	17,4	16,7	17,3	17,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18,4	19,1	20,4	20,5	20,0	20,3	18,6	16,7	15,8	14,5	13,5	12,9
2	22,1	23,0	23,6	23,5	23,0	22,9	21,8	19,6	18,0	16,9	15,2	14,4
3	24,8	25,3	26,5	*24,5	24,7	23,9	22,0	19,2	17,8	16,2	14,8	13,9
4	23,7	24,3	25,4	24,4	24,6	23,6	22,4	20,7	20,2	19,2	19,1	17,6
5	22,7	22,3	22,6	22,7	22,1	21,3	19,8	17,8	16,7	15,6	15,4	14,8
6	20,0	21,4	20,5	21,1	20,7	20,2	18,8	17,1	15,7	14,7	13,2	12,7
7	20,7	21,7	21,7	21,7	21,6	21,1	19,2	17,6	16,7	14,7	13,8	12,8
8	23,7	22,8	12,6	13,5	13,7	15,8	15,1	14,2	13,7	13,7	13,2	12,3
9	18,3	17,9	18,2	18,6	17,2	17,4	16,3	14,3	13,4	12,7	12,2	11,7
10	18,3	17,8	18,0	19,0	18,2	17,4	15,3	14,6	13,7	13,1	12,3	11,4
11	19,5	19,6	21,2	20,2	19,9	19,7	18,1	17,0	15,4	13,7	12,9	11,2
12	19,0	19,9	20,4	20,6	20,5	19,9	17,9	16,3	14,7	13,1	11,4	10,0
13	22,1	23,0	23,3	23,8	23,4	22,5	20,9	18,9	16,6	14,8	13,7	13,8
14	24,4	24,9	25,2	25,4	24,6	23,6	21,9	20,0	18,9	17,4	16,1	16,4
15	*19,4	18,4	18,4	18,8	18,9	17,8	15,9	14,2	13,3	12,6	10,5	10,3
16	17,4	17,7	17,5	18,3	17,1	17,1	16,3	12,9	11,5	10,5	10,4	9,8
17	19,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,3	17,0	15,5	14,8	14,0	12,0	11,4
18	23,5	24,4	24,6	25,4	25,2	24,7	23,1	20,9	18,9	17,2	16,9	16,0
19	25,1	26,1	25,3	25,6	25,4	24,9	23,5	21,3	20,3	19,4	18,3	17,8
20	24,0	23,0	26,4	21,2	18,6	18,6	17,6	16,8	15,2	14,3	12,8	12,3
21	23,7	24,1	25,8	25,3	23,9	22,9	22,2	19,7	16,2	15,7	14,6	13,9
22	23,4	25,3	*25,5	21,5	18,1	17,4	17,6	15,7	15,4	14,6	14,2	13,7
23	13,2	13,3	14,1	16,1	16,2	16,6	15,1	14,5	14,4	13,5	13,3	13,0
24	20,3	14,9	13,6	14,5	14,6	13,5	12,6	12,5	11,8	11,5	11,0	10,7
25	13,9	15,0	14,3	12,8	11,0	11,1	10,6	10,1	10,0	10,0	9,6	9,5
26	17,1	16,7	16,3	16,0	15,3	14,6	13,7	12,9	11,7	10,9	10,4	9,6
27	18,1	17,2	*17,4	17,2	17,6	17,2	15,5	13,4	12,1	11,0	10,7	9,9
28	19,6	20,0	20,2	20,6	19,4	18,5	17,5	16,5	16,0	15,4	15,0	14,8
29	22,0	22,5	22,8	21,4	21,9	*21,6	20,4	17,9	16,8	14,9	14,8	14,0
30	22,7	22,9	22,2	20,5	19,8	18,8	17,4	16,2	14,3	14,3	13,6	13,4
31	19,4	20,1	20,8	21,0	20,8	20,3	18,8	16,8	16,2	14,3	13,4	13,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,4	12,3	12,4	12,4	12,4	14,7	16,3	16,7	18,8	20,1	20,2	20,3
2	13,3	13,1	12,7	12,7	12,2	13,6	15,8	16,6	* 17,0	17,1	19,2	18,6
3	13,3	13,2	12,2	12,2	12,0	14,2	15,9	17,6	18,5	19,7	20,7	22,1
4	13,9	14,0	13,3	12,9	13,8	15,0	17,2	19,6	21,9	23,2	24,8	25,4
5	14,7	14,7	13,7	12,7	12,7	14,6	15,3	17,3	17,9	19,0	19,1	21,5
6	10,5	10,8	10,1	10,2	10,2	12,4	13,4	14,7	15,9	16,7	18,4	18,7
7	12,2	11,5	10,8	10,3	9,9	12,0	14,1	15,4	17,1	17,9	18,7	19,7
8	13,1	11,6	11,8	11,4	10,9	12,8	15,3	17,6	19,2	20,3	21,4	22,2
9	14,3	13,5	13,2	13,0	12,4	14,4	16,7	19,6	20,8	21,2	* 22,1	22,8
10	14,7	13,8	12,8	12,8	12,8	14,2	16,4	18,6	20,7	21,2	21,9	22,8
11	14,1	13,8	13,7	13,6	13,0	14,9	17,3	* 19,3	19,2	19,0	20,0	21,0
12	14,9	14,5	14,3	13,4	12,5	13,7	15,8	17,9	17,6	18,5	19,4	18,4
13	13,8	13,5	13,2	13,3	13,8	13,2	13,6	* 15,0	18,0	18,9	18,6	19,9
14	11,9	11,5	11,7	10,8	10,9	12,8	14,2	15,3	16,6	18,3	18,4	18,5
15	11,9	12,4	11,9	11,1	12,4	11,0	13,5	13,0	15,8	16,8	17,3	18,9
16	11,9	11,1	10,9	10,9	10,8	10,9	11,5	14,5	15,2	* 17,9	18,7	14,6
17	12,3	11,9	11,5	11,3	11,0	11,1	11,6	12,5	13,5	13,6	16,3	15,6
18	10,4	9,8	9,7	9,4	9,5	9,7	10,9	13,4	12,9	14,7	13,9	15,9
19	8,9	8,5	8,9	8,9	8,9	9,3	10,3	11,3	12,3	12,5	13,8	15,1
20	8,4	7,8	—	—	—	—	8,4	9,4	11,0	11,3	13,0	15,4
21	11,1	10,6	10,5	10,6	10,6	11,4	11,9	13,9	16,9	16,0	16,8	17,3
22	11,5	10,3	10,4	9,9	10,0	9,7	9,9	9,8	10,8	12,9	13,0	12,2
23	6,8	6,6	6,3	4,8	5,3	6,4	8,8	10,0	12,7	* 13,4	13,7	14,8
24	9,2	8,7	8,3	8,0	7,4	8,3	10,1	12,1	13,5	14,3	15,4	15,9
25	8,4	7,6	7,4	6,7	6,3	7,4	10,0	12,9	14,9	16,3	16,8	* 17,2
26	8,8	8,7	7,6	7,4	6,2	7,4	10,3	13,7	15,7	17,2	18,4	19,3
27	10,8	9,5	9,2	10,5	10,5	10,7	12,7	15,1	16,1	17,3	18,4	18,9
28	13,4	13,2	12,8	12,4	12,3	12,6	13,2	14,1	14,7	15,8	17,7	17,7
29	12,2	11,5	10,8	10,7	10,7	10,7	13,3	15,3	15,6	16,5	17,6	17,8
30	10,2	10,9	10,6	10,8	11,1	11,7	13,6	14,7	15,4	* 15,7	17,3	18,2
31	9,2	9,6	9,8	9,8	9,6	9,3	9,1	10,6	9,8	10,1	10,3	10,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	18,9	22,0	22,3	22,1	20,4	22,1	19,4	18,7	16,7	15,4	15,3	14,3
2	21,5	20,7	20,3	21,7	21,0	20,2	18,8	16,7	15,7	14,7	14,6	13,3
3	22,8	23,2	23,6	24,0	23,6	23,1	21,7	19,6	17,1	16,6	15,7	15,4
4	25,9	27,1	28,1	27,2	26,3	25,1	14,8	17,2	16,4	15,8	15,5	14,7
5	21,2	21,8	22,6	20,1	17,7	15,1	15,3	15,1	14,2	13,4	12,2	11,8
6	18,5	19,6	19,2	19,4	19,1	18,1	17,1	15,7	14,6	14,2	13,7	13,0
7	20,1	20,0	21,5	21,4	21,4	20,7	19,5	17,5	16,2	14,9	14,1	13,2
8	22,9	23,7	24,2	24,3	24,2	23,1	20,8	19,2	17,7	16,5	15,8	14,9
9	23,0	24,8	23,3	24,0	23,6	22,1	19,3	17,5	16,7	16,2	15,3	14,8
10	23,8	24,3	24,9	23,4	24,8	23,6	21,4	18,7	18,3	14,6	14,3	14,6
11	21,8	22,0	22,8	21,8	21,2	19,8	18,9	17,9	16,8	15,9	14,9	15,4
12	20,1	21,4	21,0	21,8	21,8	19,9	18,4	18,0	16,2	15,3	14,4	13,7
13	19,6	20,4	20,8	20,3	19,4	16,6	15,4	14,5	13,9	13,2	12,8	12,0
14	20,1	21,8	16,5	20,5	17,7	18,5	16,3	15,4	14,4	13,6	13,4	12,9
15	17,9	18,8	18,0	17,4	17,0	15,8	14,4	12,5	13,0	12,0	12,3	12,2
16	14,4	16,2	16,4	17,6	16,5	15,9	14,1	13,0	13,2	13,4	12,8	12,5
17	10,9	14,8	14,8	11,9	14,6	13,4	11,4	10,7	10,7	10,4	10,7	10,3
18	14,9	11,4	12,9	12,1	13,0	12,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,6
19	13,5	15,8	14,9	14,1	13,5	12,8	11,8	11,4	10,5	10,3	9,0	8,4
20	16,1	16,7	17,3	17,4	17,5	16,9	15,2	13,9	13,0	12,3	12,0	11,5
21	17,8	18,9	18,8	17,0	15,9	12,6	12,9	12,3	12,4	12,5	12,4	11,6
22	13,4	14,1	14,6	12,9	12,4	11,5	10,5	10,4	9,6	9,3	8,4	7,4
23	14,9	15,4	15,7	15,7	15,2	14,7	12,9	11,5	11,0	10,2	10,0	9,4
24	16,6	17,4	18,0	17,9	17,4	16,0	14,2	13,0	12,3	11,0	9,5	8,9
25	18,1	19,0	19,3	19,7	19,2	17,3	14,7	13,7	12,7	10,9	9,7	9,5
26	20,2	*20,7	21,4	21,2	20,7	18,7	16,3	15,1	13,3	11,5	11,2	10,3
27	20,2	20,7	20,8	21,2	20,6	19,0	17,1	15,7	15,1	13,8	12,2	14,2
28	18,2	19,0	19,0	18,7	18,7	16,8	15,1	14,2	14,3	13,2	13,2	12,2
29	19,1	19,6	19,1	19,7	19,5	17,7	16,1	15,0	14,8	14,3	13,2	11,4
30	21,0	20,7	20,5	19,8	19,1	17,2	15,3	15,0	14,3	13,3	12,4	10,7
31	9,4	9,1	8,4	8,8	8,5	8,2	7,2	7,3	7,2	7,2	6,3	6,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	6,0	5,7	6,1	5,2	4,1	4,4	8,4	9,4	10,3	11,6	10,7	12,3
2	7,7	8,7	8,8	8,9	8,5	9,2	9,8	10,7	11,9	13,6	13,3	13,4
3	10,2	10,2	9,2	9,3	9,0	9,2	11,2	13,3	14,1	13,3	15,5	15,5
4	11,6	11,6	11,3	11,3	11,0	10,9	11,5	12,4	13,9	14,3	14,3	15,3
5	10,6	10,2	10,5	10,2	9,2	9,0	9,3	8,3	8,3	8,7	8,6	9,1
6	5,6	5,8	5,1	4,1	3,7	3,8	5,3	6,8	8,3	* 8,9	9,5	11,5
7	3,3	2,6	2,6	3,5	2,9	3,5	5,8	9,0	12,3	13,3	14,6	15,3
8	9,6	9,5	9,6	8,5	7,5	8,2	9,0	10,9	11,9	13,4	14,4	14,7
9	9,1	9,5	9,4	9,4	9,3	9,3	10,3	12,2	13,1	14,3	14,0	15,6
10	8,2	8,4	9,7	9,1	9,3	9,8	11,2	12,6	14,1	15,5	16,6	17,7
11	9,7	9,1	9,1	8,9	8,3	6,6	7,0	8,4	8,6	7,9	9,9	12,1
12	6,2	6,5	6,7	6,8	6,4	6,3	6,5	7,2	8,9	9,4	10,0	10,4
13	3,2	2,7	2,2	1,6	1,5	1,3	3,6	6,8	8,9	10,1	* 10,5	11,4
14	9,5	9,3	—	—	—	—	7,1	9,3	11,1	11,8	11,5	13,0
15	—	—	—	—	—	—	7,9	* 9,1	11,1	11,3	11,9	10,3
16	4,0	4,1	4,5	4,0	3,9	4,0	5,2	8,0	9,5	11,1	12,0	12,5
17	7,5	7,2	7,2	7,1	7,3	7,4	7,5	7,5	8,0	8,6	9,9	10,5
18	4,5	4,6	4,9	5,2	5,2	5,2	6,5	7,5	8,5	8,5	9,3	9,1
19	4,8	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5	4,8	5,4	6,7	8,6	8,8	9,9
20	4,3	3,4	3,3	3,9	3,3	2,5	3,9	6,4	8,0	9,1	10,3	11,4
21	7,3	7,7	7,4	7,7	7,7	7,1	7,6	9,4	11,1	12,2	13,9	13,8
22	9,6	9,6	11,4	10,7	12,3	11,6	12,4	10,9	9,9	8,5	8,5	7,4
23	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	7,2	7,4	8,4	9,1	* 10,5	11,4	11,4
24	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,1	10,9	13,3	14,5	15,8	16,7	17,4
25	9,1	9,2	8,2	8,0	7,2	7,2	8,2	10,2	12,2	13,7	15,1	15,9
26	9,2	8,6	8,5	7,4	8,0	7,7	9,2	11,6	14,1	15,5	* 16,4	17,3
27	9,8	9,1	8,4	7,9	8,5	8,7	10,2	12,3	14,5	17,1	18,2	19,0
28	8,5	8,1	7,6	7,3	6,6	7,5	7,7	10,9	13,1	14,4	15,9	16,6
29	9,9	9,6	9,4	9,5	8,6	8,4	9,9	11,6	12,4	16,4	16,6	18,3
30	11,3	9,7	9,4	9,1	8,8	9,0	9,0	9,7	10,8	12,3	14,2	15,4

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,2	14,2	13,8	14,5	13,0	12,0	10,7	9,7	9,8	9,3	8,7	8,7
2	13,2	13,8	13,2	12,0	13,2	12,4	11,3	10,5	10,0	9,6	10,1	10,2
3	16,3	16,9	17,2	17,7	16,7	15,2	13,8	12,5	11,7	11,7	11,1	11,1
4	16,3	17,6	16,8	16,7	16,6	14,7	12,8	11,7	10,9	10,7	10,8	10,8
5	8,4	7,5	7,5	7,7	7,6	7,2	6,9	6,5	6,6	6,6	6,4	6,4
6	10,6	11,8	12,1	11,8	11,0	9,3	7,5	7,4	6,3	5,7	4,0	3,7
7	16,3	14,8	13,5	13,4	12,7	12,4	10,7	10,5	10,4	10,5	10,4	9,8
8	15,9	16,7	15,9	15,7	14,7	12,7	11,4	10,9	10,8	9,9	9,4	9,4
9	15,7	16,2	16,5	16,3	15,3	14,2	12,4	10,9	10,4	9,3	8,9	8,5
10	17,6	17,8	17,7	15,7	13,6	11,5	11,0	10,9	10,8	10,2	10,0	9,8
11	11,8	10,9	11,3	10,8	10,3	9,5	8,8	8,1	7,9	6,3	6,6	5,3
12	11,3	10,5	7,2	8,3	9,1	7,5	6,9	6,3	5,8	5,3	5,2	3,6
13	12,6	13,5	12,9	12,9	12,8	10,6	10,4	9,9	9,1	9,8	9,4	9,9
14	12,4	12,3	12,3	11,3	11,3	9,6	—	—	—	—	—	—
15	8,5	9,7	9,9	9,1	8,8	8,1	7,7	7,1	7,1	6,1	5,1	4,9
16	13,6	12,5	12,4	12,3	11,0	9,9	9,4	8,9	8,1	8,0	8,0	8,0
17	8,5	8,6	9,7	8,9	9,1	8,3	6,6	6,4	6,6	6,5	6,0	4,5
18	9,4	9,4	9,9	9,9	8,3	6,6	6,6	6,4	6,0	5,5	5,4	5,2
19	9,3	* 9,1	9,8	9,8	8,2	6,8	6,5	6,1	5,0	4,4	5,1	4,2
20	12,8	13,1	12,7	12,7	12,3	10,5	9,5	8,9	8,3	7,4	7,4	6,9
21	14,5	15,3	15,8	15,9	13,9	12,8	11,9	10,4	10,0	9,4	8,7	9,2
22	8,2	8,6	11,9	10,4	9,5	8,5	8,1	8,1	8,1	7,6	7,6	7,6
23	11,6	12,5	13,1	13,2	12,1	11,2	11,0	11,1	11,2	10,9	10,2	10,2
24	17,1	17,8	17,8	17,3	16,5	14,6	13,2	12,6	11,7	10,6	10,4	9,3
25	16,3	17,1	17,5	17,3	16,2	14,1	12,7	12,1	11,0	10,7	9,6	9,5
26	18,0	18,7	19,3	18,6	17,4	15,1	13,2	13,0	12,6	11,9	10,9	10,6
27	18,9	* 19,1	19,2	19,0	18,0	16,2	14,0	12,7	11,6	11,1	10,4	9,5
28	17,8	18,5	18,8	18,5	17,2	15,2	13,3	12,6	11,6	10,2	9,9	10,0
29	18,1	19,6	19,6	18,7	17,0	14,5	14,3	15,0	11,6	11,8	11,1	11,4
30	14,9	14,7	13,6	12,8	11,8	10,0	9,4	8,2	7,2	6,4	6,3	5,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,6	4,6	4,7	4,6	4,7	4,9	6,6	9,6	12,5	13,9	15,2	16,2
2	10,2	10,3	10,4	10,8	11,2	11,1	11,0	11,2	12,8	14,9	16,0	17,1
3	10,6	10,4	10,2	9,6	8,8	8,7	9,6	10,9	12,4	* 13,5	14,3	14,8
4	7,0	6,1	6,1	5,3	4,4	4,3	5,3	7,8	10,0	11,8	13,3	14,4
5	7,4	7,0	6,7	6,6	6,6	6,4	7,4	* 9,0	11,2	13,0	14,1	15,1
6	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	10,1	11,4	13,0	12,4
7	6,8	6,0	4,9	5,8	5,4	6,0	7,4	8,5	9,7	10,5	11,5	12,0
8	7,1	7,9	8,1	9,4	9,6	9,9	9,9	10,1	10,5	11,8	* 13,6	15,3
9	7,3	7,4	7,9	8,7	8,2	8,2	7,9	7,8	8,4	8,8	9,4	10,2
10	5,4	4,9	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3	6,1	6,5	8,1	8,5	9,2
11	6,4	6,4	6,3	6,0	5,1	4,7	4,8	5,7	6,3	6,6	6,8	7,8
12	6,7	6,7	6,3	5,8	5,7	5,5	5,5	5,7	6,5	6,7	7,0	7,6
13	6,8	6,4	6,2	6,0	6,2	6,0	6,2	6,7	8,2	9,3	10,2	10,3
14	2,7	2,7	2,1	1,3	1,5	2,4	2,9	4,6	* 6,2	7,5	8,7	11,0
15	3,3	2,6	2,4	2,9	2,4	2,2	2,9	4,5	6,4	7,0	8,9	10,2
16	7,4	7,0	7,0	7,0	7,8	7,7	7,6	9,9	11,6	12,4	13,1	14,3
17	7,6	7,3	6,6	6,8	7,5	7,4	7,5	10,1	10,9	12,0	12,8	13,5
18	6,9	7,1	6,7	7,3	8,0	7,7	7,5	8,4	10,2	11,5	12,7	13,4
19	7,2	8,0	8,9	9,0	9,1	9,1	9,3	9,3	9,1	9,4	9,4	10,3
20	7,2	6,8	7,1	6,7	6,5	6,4	6,4	7,1	8,3	8,0	8,7	7,9
21	6,2	5,6	4,5	4,4	4,4	3,5	3,4	6,1	* 8,4	9,6	9,8	12,0
22	6,0	5,7	5,6	5,5	5,6	5,6	3,5	3,7	3,7	3,8	5,3	4,9
23	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	1,8	2,9	4,1	4,6
24	—	—	—	—	—	—	1,1	2,4	2,7	3,4	4,1	4,5
25	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	1,4	1,8	3,0	4,7	5,6	6,4	7,2
26	1,0	0,6	0,7	–0,2	0,6	0,7	0,8	2,8	4,0	6,1	8,5	9,9
27	5,0	4,9	4,1	3,8	3,6	3,2	2,8	2,6	1,9	1,5	2,1	1,6
28	2,5	2,0	1,5	1,1	1,8	1,4	1,4	2,7	* 3,7	4,6	6,5	6,2
29	2,1	1,8	1,6	1,6	0,4	–0,3	–0,3	2,1	3,0	4,4	5,9	7,1
30	3,7	3,7	3,8	4,4	4,5	4,3	3,8	3,3	3,3	3,1	3,6	3,7
31	1,1	1,0	1,3	1,9	2,2	2,2	2,2	3,7	5,7	5,0	5,5	6,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	17,2	18,0	17,7	16,9	15,6	14,0	12,8	11,2	10,4	10,7	10,4	10,1
2	17,1	16,7	16,7	15,8	15,5	14,3	13,4	13,3	12,8	12,4	11,8	10,8
3	15,6	16,4	16,2	15,6	14,1	11,8	10,6	9,9	10,2	8,8	8,4	7,6
4	15,3	15,7	15,8	15,4	14,1	12,5	11,4	10,5	8,8	8,3	7,7	7,7
5	15,7	16,5	16,9	16,6	15,3	13,7	—	—	—	—	—	—
6	13,8	14,7	15,5	15,3	13,6	11,9	11,2	9,6	9,2	8,5	7,8	7,5
7	13,6	14,4	14,5	13,7	11,9	10,4	8,9	8,5	8,1	7,4	6,8	6,4
8	15,8	14,8	14,2	14,1	12,3	11,2	10,3	10,1	9,2	8,4	8,2	8,2
9	12,0	11,7	11,6	12,0	10,1	8,3	7,3	6,2	6,3	6,3	6,2	5,7
10	9,9	10,0	10,6	10,7	9,2	8,5	8,2	8,2	8,0	7,1	6,2	6,5
11	10,1	9,4	8,8	9,0	7,7	7,6	7,6	7,7	7,2	7,2	6,7	6,5
12	8,6	8,6	8,3	7,8	7,6	7,7	7,3	7,2	7,2	7,1	7,3	7,2
13	11,4	11,0	12,1	11,2	9,7	7,6	7,2	5,3	4,9	4,3	3,5	3,4
14	11,4	11,4	11,9	11,0	9,4	7,5	6,4	5,6	4,5	4,5	4,0	3,4
15	10,4	11,4	11,5	10,8	9,3	8,3	7,7	7,6	7,0	7,0	7,1	7,2
16	14,4	14,9	14,6	14,5	12,7	11,6	10,3	9,0	8,0	8,5	7,9	7,9
17	14,4	14,2	12,3	11,5	11,0	10,7	9,6	8,5	8,1	7,5	7,5	7,5
18	13,5	13,9	13,4	13,0	11,1	9,8	8,8	7,8	6,9	6,9	6,9	7,0
19	10,4	9,7	9,4	8,8	8,6	8,5	8,4	8,2	8,1	7,7	7,4	7,4
20	8,2	9,0	8,4	8,2	7,4	6,7	6,8	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3
21	11,7	11,8	10,6	8,9	8,0	7,9	7,7	7,2	7,1	7,1	7,1	6,5
22	2,5	2,1	2,3	2,2	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—
23	5,5	4,9	4,1	3,7	3,6	3,5	3,3	3,0	2,2	2,0	—	—
24	4,8	4,1	4,0	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	3,4	3,1	2,9
25	7,9	8,0	7,8	7,0	4,5	3,1	2,8	3,1	3,3	3,0	2,2	2,1
26	9,8	9,9	9,0	8,1	6,3	5,2	3,9	3,9	3,9	5,8	5,2	5,1
27	0,5	0,6	1,0	1,5	1,4	1,0	1,0	1,6	1,5	1,5	1,5	2,1
28	6,6	6,7	6,9	6,0	3,8	3,5	2,6	1,9	1,4	0,5	0,7	1,1
29	6,8	6,6	6,4	5,7	4,6	4,6	4,3	3,8	3,1	3,6	3,5	3,5
30	4,8	5,3	4,7	4,9	3,7	2,7	0,8	0,0	0,0	-0,1	0,1	1,0
31	6,2	6,5	6,4	6,5	6,3	5,9	6,4	5,8	5,7	5,7	5,7	5,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,5	5,1	5,3	5,4	5,6	6,6	8,1	9,9	11,5	13,2	14,4	16,4
2	8,2	7,7	7,3	6,9	6,9	6,5	5,8	* 6,7	7,4	7,2	7,7	6,4
3	4,0	3,7	1,1	0,8	1,0	0,8	0,8	1,8	4,1	5,6	6,5	7,1
4	−0,2	−1,1	−1,2	0,0	−1,2	−1,0	−1,2	−0,1	0,8	* 3,1	3,8	5,2
5	4,3	4,8	5,5	6,4	7,6	7,8	8,7	8,8	9,3	10,2	11,3	12,2
6	3,2	2,9	1,5	1,9	2,0	1,2	1,8	3,2	4,8	7,1	9,1	10,7
7	8,5	8,2	8,0	7,6	7,0	7,7	7,3	7,8	9,4	11,2	10,6	12,7
8	8,8	8,7	8,6	8,1	7,8	8,0	8,6	8,3	8,7	9,1	10,2	10,4
9	5,6	5,6	5,2	5,3	4,8	4,6	4,2	3,9	4,7	5,2	4,3	5,1
10	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	0,9	0,7	0,8	0,3	0,4	0,7	1,2
11	−3,3	−3,5	−4,0	−4,2	−4,3	−5,3	−5,3	−3,9	*−2,9	−2,2	−1,4	−0,4
12	−3,6	−4,2	−4,3	−4,5	−4,8	−4,4	−4,7	−3,8	−2,6	−1,4	−1,4	−0,4
13	−4,4	−4,4	−4,5	−5,2	−5,4	−5,5	−5,7	−4,6	−3,4	−1,4	−0,3	0,5
14	−5,1	−5,7	−6,0	−5,9	−6,9	−6,8	−6,9	−6,3	−5,2	−3,2	−2,4	−1,4
15	−5,2	−5,4	−5,3	−5,6	−5,3	−4,6	−4,6	−3,5	−2,7	−2,2	−1,6	−1,2
16	−0,4	−0,3	−0,4	−1,0	−0,8	−0,9	−0,7	*−0,5	1,8	2,3	4,2	3,7
17	−1,7	−1,6	−1,6	−1,7	−1,7	−1,7	−1,9	−1,8	−1,7	−1,1	−1,7	−1,5
18	−2,9	−3,4	−3,6	−3,6	−3,8	−5,7	−5,9	−4,4	−2,7	*−2,6	−1,8	−1,1
19	−2,3	−1,6	−1,7	−2,3	−2,2	−1,9	−1,6	−1,8	−1,5	−1,4	−1,3	−1,2
20	−2,6	−2,4	−2,4	−2,5	−2,5	−2,7	−3,3	−2,8	−2,8	−2,3	−1,8	−1,6
21	−2,7	−3,1	−2,7	−2,9	−3,3	−3,2	−3,2	−3,1	−1,9	−1,1	−0,9	−1,0
22	−4,1	−4,9	−4,2	−4,9	−5,2	−5,8	−5,6	−4,5	−2,7	−1,0	0,4	1,2
23	−3,4	−4,0	−4,2	−4,9	−5,5	−5,6	−5,5	−5,2	−4,8	−4,0	−2,2	−1,1
24	−4,5	−4,1	−4,1	−4,2	−4,2	−4,2	−4,2	−4,2	−4,2	−4,2	−4,3	−4,2
25	−3,2	−3,2	−3,3	−3,3	−3,0	−3,1	−3,1	−3,1	−2,7	*−2,0	−2,4	−2,0
26	−1,8	−1,9	−1,9	−2,0	−2,3	−2,4	−2,4	−1,9	−1,7	−1,2	−0,8	−0,5
27	−3,7	−4,1	−3,9	−3,7	−3,5	−2,8	−2,9	−2,7	−2,7	−1,7	−1,7	0,2
28	3,5	2,7	1,2	0,7	—	—	−0,8	−1,1	−0,3	1,6	2,9	3,9
29	3,7	3,3	2,0	1,6	1,2	1,2	1,1	1,2	1,7	2,2	2,5	2,2
30	0,2	0,3	0,3	1,1	2,6	4,0	4,2	4,2	4,7	6,0	7,2	8,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,4	9,7	9,0	8,1	8,1	8,9	8,7	8,6	8,6	8,7	8,4	8,1
2	8,1	8,0	8,0	7,2	6,4	6,0	6,0	6,0	5,8	6,0	5,0	4,6
3	7,7	8,1	8,4	6,8	4,8	3,3	3,2	1,5	0,9	0,5	0,0	-0,5
4	6,3	7,4	6,8	4,8	3,3	2,6	1,7	0,9	1,9	0,0	1,8	3,8
5	11,7	11,6	10,9	10,6	9,7	8,1	6,8	5,7	6,4	4,3	4,1	3,2
6	12,2	12,3	11,8	10,2	10,0	10,3	10,3	9,7	8,9	8,8	9,0	8,7
7	13,4	13,1	13,2	11,8	10,7	9,7	9,4	9,4	9,3	8,8	8,7	8,9
8	10,3	10,2	9,5	9,1	8,5	8,6	8,1	5,7	5,8	5,8	5,9	5,7
9	4,7	4,8	3,8	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,2
10	1,7	1,8	1,7	1,3	0,6	-0,7	-0,9	-1,3	-2,2	-2,2	-2,7	-3,2
11	0,7	-0,8	-0,3	-1,0	-2,2	-2,4	-2,6	-3,2	-3,3	-3,4	-3,4	-3,4
12	-0,4	-0,4	-0,4	-1,3	-2,3	-2,4	-2,7	-3,3	-3,7	-3,4	-3,9	-3,4
13	0,8	1,6	1,2	0,3	-1,5	-2,0	-2,0	-3,1	-3,8	-3,7	-4,1	-4,8
14	-0,8	-0,4	-0,3	-1,4	-2,0	-2,9	-3,5	-4,3	-4,3	-4,5	-5,2	-5,4
15	-0,5	0,2	-0,1	-0,3	-0,8	-1,5	-1,3	-1,3	-1,0	-0,8	-0,8	-0,5
16	3,0	2,4	2,8	0,8	0,4	0,3	0,3	-0,3	-1,2	-1,2	-2,7	-1,6
17	-1,2	-0,9	-1,8	-2,2	-1,7	-2,1	-1,7	-1,6	-1,8	-2,0	-2,0	-2,7
18	-1,8	-1,9	-1,9	-1,5	-2,0	-1,6	-1,5	-2,2	-2,1	-1,8	-1,7	-1,6
19	-1,3	-1,5	-1,5	-1,7	-2,0	-1,6	-1,6	-2,1	-1,8	-2,1	-2,4	-2,1
20	-1,6	*-1,6	-1,3	-1,8	-1,9	-1,5	-1,3	-1,8	-2,2	-1,9	-2,2	-2,2
21	-0,2	-0,1	-1,0	-1,2	-2,2	-2,2	-2,7	-3,3	-3,5	-3,8	-3,9	-4,1
22	1,7	1,0	1,9	0,8	-0,1	-1,0	-1,4	-2,3	-2,9	-3,2	-3,0	-3,3
23	0,5	-1,6	-2,5	-3,2	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,9	-3,8	-3,3	-3,5
24	-3,1	-2,8	-2,8	-3,2	-3,3	-3,2	-3,5	-3,2	-3,2	-3,6	-3,7	-3,4
25	-1,8	-1,6	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	-1,8	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-2,0
26	0,2	0,2	-0,3	-0,8	-1,4	-1,9	-1,9	-2,2	-3,5	-2,9	-3,0	-3,0
27	1,1	1,7	1,2	1,2	1,1	1,2	2,7	3,7	4,1	4,2	4,1	3,7
28	4,8	5,2	3,8	2,8	2,0	2,0	2,1	2,6	2,6	3,2	4,1	4,2
29	1,7	1,2	0,8	0,3	0,3	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,0	0,2
30	8,2	8,3	7,2	6,2	5,9	5,3	5,2	5,0	4,2	3,1	3,5	5,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,8	5,2	0,9	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,1	0,8	1,2	1,3
2	-1,2	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,7	-1,4	-1,2	* -0,9	-0,9
3	-3,6	-3,9	-4,4	-4,8	-5,1	-5,0	-5,1	-5,0	-4,5	-3,8	-3,0	-3,5
4	-5,4	-5,7	-5,8	-6,1	-5,8	-6,4	-6,3	-6,0	-4,9	-3,1	-2,9	-3,0
5	-4,4	-6,3	-7,2	-7,9	-9,4	-9,1	-8,6	-8,4	-7,0	-3,9	-2,8	-1,3
6	-2,4	-1,5	-1,9	-2,4	-3,3	-3,4	-4,2	-4,4	-3,5	-0,4	-1,8	-0,8
7	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0	0,6	1,9	3,2	2,2
8	-4,7	-5,8	-5,5	-6,1	-6,7	-6,6	-6,0	-6,7	-5,2	-4,2	-3,4	-3,2
9	-5,4	—	—	—	—	—	-5,2	-5,3	-5,2	-5,0	-4,7	-4,6
10	-4,3	-4,1	-4,0	-4,6	-4,6	-4,8	-4,8	-4,7	-4,2	-3,9	-3,0	-3,1
11	-7,9	-7,8	-8,3	-7,2	-6,5	-6,4	-6,5	-6,5	-5,9	-5,5	-3,9	-3,6
12	-5,5	-5,6	-5,6	-5,5	-5,5	-5,4	-5,3	-5,2	-4,8	-3,6	-2,6	-3,1
13	-4,6	-5,1	-5,2	-5,0	-5,1	-5,1	-5,2	-4,8	-5,4	-4,8	* -4,3	-3,9
14	-5,9	-6,0	-5,8	-5,6	-5,6	-5,7	-5,9	-5,1	-4,5	-3,9	-3,5	-2,9
15	-7,0	-7,3	-7,0	-6,7	-6,7	-6,9	-7,2	-7,1	-6,6	-6,0	-6,2	-5,3
16	-7,2	-7,2	-7,4	-7,4	-7,6	-7,8	-7,6	-7,5	-7,0	-6,2	-6,2	-5,7
17	-10,4	-9,7	-10,1	-10,3	-10,2	-10,1	-9,7	-9,7	-8,7	-6,3	-7,1	-7,3
18	-16,3	-16,2	-16,7	-17,3	-16,9	-17,8	-17,2	-16,2	-18,0	-14,6	-13,1	-10,5
19	-8,9	-8,8	-9,1	-9,3	-9,2	-9,0	-8,8	-8,8	-8,3	-7,6	-6,7	-6,2
20	-9,3	-9,8	-10,0	-10,1	-10,7	-10,7	-10,4	-10,6	-9,7	* -9,4	-8,3	-7,8
21	-10,0	-9,6	-11,4	-13,1	-13,8	-14,4	-15,1	-14,3	-13,4	-11,6	-9,4	-7,3
22	-1,2	-1,5	0,7	0,6	0,3	1,3	1,6	1,8	2,1	3,1	3,7	4,1
23	0,5	-0,3	-0,8	-1,9	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9	-2,6	-1,3	0,1	1,1
24	-2,4	-2,8	-2,9	-3,4	-4,3	-3,9	-4,8	-3,7	-2,3	-0,4	1,2	2,7
25	-0,6	-2,3	-2,8	-1,1	-0,9	0,9	0,9	-0,3	-4,0	-3,9	-0,4	3,3
26	0,9	2,1	1,7	1,8	3,1	3,3	3,4	3,7	4,7	5,1	6,3	7,1
27	2,6	2,7	3,1	3,1	3,1	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0	* 2,1	2,3
28	-1,4	-1,3	-1,0	-0,7	-2,1	-3,1	-3,4	-3,2	-2,5	-0,9	0,8	1,9
29	0,3	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,1	1,9	2,9	3,6	3,9
30	2,1	1,9	2,4	2,9	1,9	1,9	2,5	4,7	4,6	4,4	4,9	4,8
31	4,9	5,1	5,3	5,0	5,5	5,8	6,4	6,4	6,5	7,4	8,1	7,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,1	0,6	0,2	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0
2	-1,2	-1,8	-2,1	-2,5	-2,5	-2,9	-2,9	-2,9	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5
3	-3,6	-4,0	-4,1	-4,4	-4,4	-4,7	-5,2	-5,3	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
4	-2,0	-2,9	-3,4	-4,4	-5,1	-5,6	-5,4	-4,9	-4,4	-4,3	-4,2	-4,0
5	-1,2	0,3	-0,3	-1,9	-1,4	-1,2	-1,2	-1,1	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
6	0,0	-0,2	-1,5	-2,4	-2,9	-3,4	-3,4	—	—	—	—	—
7	0,9	1,7	-0,1	-0,8	-2,3	-2,6	-3,0	-3,3	-4,5	-5,0	-5,0	-5,0
8	-2,2	-2,3	-3,0	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-4,6	-4,9
9	-4,5	-4,6	-3,7	-4,5	-4,1	-4,0	-4,7	-4,6	-4,6	-4,7	-4,7	-4,2
10	-2,7	-3,1	-3,1	-3,3	-3,4	-4,6	-5,6	-5,8	-6,6	-7,1	-7,4	-7,7
11	-3,5	-3,4	-4,5	-4,2	-5,1	-7,0	-6,8	-8,2	-6,7	-6,0	-5,6	-5,4
12	-2,1	-3,0	-3,2	-4,0	-3,9	-4,1	-4,2	-4,5	-4,6	-4,6	-4,5	-4,2
13	-4,8	-5,1	-4,8	-5,1	-5,5	-5,2	-5,5	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
14	-3,1	-4,3	-4,9	-5,4	-5,9	-6,3	-6,4	-6,4	-6,3	-6,8	-7,7	-7,4
15	-5,7	-5,6	-6,0	-6,1	-6,4	-6,0	-6,0	-6,2	-6,4	-6,4	-6,5	-6,9
16	-5,1	-5,9	-6,6	* -7,1	-7,7	-7,7	-8,7	-8,7	-8,8	-9,7	-9,8	-9,9
17	-7,0	-7,7	-7,8	-9,6	-10,4	-12,6	-13,1	-14,4	-15,0	-15,4	-16,1	-16,3
18	-10,2	-10,2	-10,0	-9,8	-10,0	-10,2	-10,3	-9,7	-9,7	-9,7	-9,5	-8,9
19	-6,7	-7,1	-7,8	-8,3	-8,3	-8,4	-8,4	-8,5	-8,6	-8,6	-8,6	-8,8
20	-8,3	-8,2	-8,8	-10,0	-10,5	-10,7	-10,7	-10,6	-10,5	-9,9	-9,9	-9,8
21	-6,5	-6,3	-5,6	-7,0	-6,9	-6,0	-5,0	-4,8	-4,3	-3,9	-3,8	-2,7
22	4,2	3,5	3,1	2,2	2,9	2,8	2,5	2,3	2,4	2,1	1,8	0,3
23	2,1	2,0	1,2	-0,5	-0,9	-1,7	-1,5	-2,9	-3,5	-1,2	-1,9	-1,9
24	3,6	3,0	2,1	0,4	-0,7	-1,0	-1,1	-1,2	-1,5	-1,3	-1,4	-1,4
25	1,3	2,5	1,1	0,7	0,6	-0,4	-0,5	-0,4	-0,7	-0,5	0,0	-1,1
26	5,3	5,7	5,3	4,0	3,1	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	3,6	3,0
27	2,5	2,7	2,3	1,9	1,8	1,8	1,8	1,3	1,4	0,9	-0,2	-1,1
28	2,6	2,2	2,4	0,4	-0,2	-1,9	-2,1	-2,4	-2,2	-2,3	-0,3	0,0
29	3,9	3,9	3,8	2,9	2,3	2,6	1,2	1,0	0,9	0,9	1,2	1,9
30	4,9	4,9	4,3	3,9	4,0	4,1	4,0	4,3	4,8	4,7	4,4	4,3
31	8,0	7,4	7,2	7,1	6,5	6,3	6,4	6,4	6,8	6,9	6,9	6,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,6	318,3	317,8	317,4	317,1	316,9	316,6	316,3	315,7	315,1	314,9
2	13,5	13,6	13,6	13,4	13,4	13,6	13,8	14,0	14,1	14,4	14,5	14,4
3	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,2	18,3
4	19,4	19,6	19,6	19,6	19,5	19,7	19,8	19,9	20,2	20,4	20,6	20,6
5	21,0	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	*21,1	21,1
6	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	21,7	21,9	22,2	22,3	22,4	22,3
7	23,2	23,2	23,3	23,4	23,5	23,5	23,5	23,7	23,8	*23,9	23,9	23,9
8	23,9	23,9	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,9	23,8	23,8	23,6
9	22,4	22,3	22,1	21,9	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2
10	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,6	21,7	21,8	21,9	22,0	22,0	22,0
11	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,4	22,4	22,4	22,3	22,2	22,0	21,9
12	21,5	21,5	21,5	21,4	21,5	21,7	21,8	21,9	21,8	*21,8	21,9	21,7
13	21,5	21,4	21,4	21,4	21,2	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	20,8	20,6
14	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	19,9
15	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,5	20,1
16	16,7	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,9	17,9	18,0	18,0
17	16,8	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	16,1	16,0	15,9	15,8
18	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0
19	15,6	15,5	15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	15,0	14,9	14,9	14,9	*14,8
20	13,4	13,3	13,2	12,8	12,5	12,3	12,0	12,1	12,0	12,1	12,3	12,4
21	15,0	15,1	15,1	15,3	15,4	15,6	15,8	15,9	16,1	16,2	16,2	16,2
22	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8
23	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,4
24	16,8	16,8	16,6	16,6	16,4	16,4	16,5	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
25	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	16,9
26	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,5	15,5	15,5	*15,5	15,4
27	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3
28	16,1	16,1	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	15,7
29	15,5	15,4	15,4	15,2	15,0	14,9	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8	14,6
30	13,5	13,5	13,2	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	13,4	13,6	13,8	13,9
31	314,4	314,4	314,2	314,0	313,9	313,9	313,8	313,8	313,8	313,9	313,9	313,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,7	314,7	314,7	314,5	* 14,4	314,2	314,0	313,6	313,2	313,0	312,8	313,0
2	14,6	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	16,0	16,0	16,4	16,6	16,7	16,8
3	18,2	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,3
4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,7	20,9	21,0	21,0	21,0
5	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2
6	22,2	22,2	22,4	22,5	22,5	22,6	22,7	22,9	22,9	23,1	23,1	23,1
7	23,8	23,8	23,8	23,7	23,7	23,8	23,9	24,0	24,0	24,1	23,9	23,9
8	23,4	23,2	23,1	23,1	23,0	23,0	23,0	22,9	22,8	22,7	22,6	22,6
9	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,3	21,5	21,6	21,6	21,6
10	21,9	21,9	22,0	22,1	22,2	22,4	22,5	22,5	22,6	22,6	22,5	22,4
11	21,8	21,8	21,8	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4
12	21,6	21,6	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5
13	20,4	20,2	20,3	20,2	20,0	20,0	19,8	19,7	19,5	19,3	19,4	19,5
14	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,1	20,1
15	19,8	19,5	19,1	18,7	18,5	18,2	18,1	17,5	17,2	17,0	16,8	16,6
16	17,8	17,8	17,9	17,8	17,7	17,6	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0
17	15,6	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9
18	16,0	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7
19	14,5	14,3	14,4	14,4	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	13,9	13,9	13,7
20	12,4	12,7	13,2	13,6	13,9	14,2	14,3	14,4	14,6	14,7	14,9	14,9
21	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
22	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6
23	18,3	18,1	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0
24	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	16,8	16,7	16,8	16,7	16,6
25	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4	16,4	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9	15,9
26	15,3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,2	16,4	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9
27	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4
28	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,7
29	14,5	14,4	14,4	14,3	14,3	14,2	14,2	14,0	13,9	13,8	13,6	13,6
30	14,1	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7	14,6
31	313,7	313,5	313,5	313,4	313,4	313,5	313,5	313,4	313,6	313,5	313,5	313,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,2	313,2	313,1	313,0	312,9	312,8	312,9	313,1	313,2	* 13,2	313,4	313,5
2	16,5	16,5	16,7	16,8	16,8	16,9	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5
3	17,8	17,7	17,4	17,3	17,1	17,0	16,8	16,7	16,6	16,4	16,7	16,3
4	14,7	14,6	14,2	13,9	13,9	13,8	13,6	13,4	13,4	13,4	13,4	13,2
5	11,5	11,5	11,4	11,2	11,1	11,0	11,1	11,1	11,1	11,0	11,0	10,9
6	10,7	10,6	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,6	10,7	10,8	10,8	10,8
7	11,8	12,0	12,0	12,2	12,3	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,5
8	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,6	* 15,6	15,5	15,3
9	—	—	—	—	—	—	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,2
10	14,7	14,6	14,4	14,4	14,3	14,2	14,3	14,4	14,4	14,5	14,5	14,4
11	13,5	13,5	13,4	13,2	13,2	13,1	13,2	13,1	13,0	13,0	12,8	12,7
12	10,4	10,2	9,9	9,6	9,4	9,2	* 9,0	8,7	8,6	8,6	8,6	8,5
13	10,5	10,4	10,3	10,1	10,2	10,1	10,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,0
14	7,6	7,5	7,4	7,4	7,0	7,0	6,9	* 6,8	6,8	6,5	6,1	5,9
15	7,5	8,1	8,5	8,9	9,3	9,8	10,3	10,8	11,3	* 11,8	12,1	12,3
16	15,6	15,6	15,6	15,8	15,9	16,3	16,7	17,0	17,2	17,4	17,5	17,4
17	14,2	13,7	13,5	13,3	13,2	13,0	13,0	13,0	12,9	13,0	13,2	13,1
18	13,8	14,0	14,0	13,9	13,9	14,0	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,3
19	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,6	16,7
20	16,4	16,1	15,8	15,6	15,3	14,9	14,7	14,6	14,5	14,3	14,2	13,9
21	13,7	13,8	13,7	13,6	13,5	13,6	13,7	13,8	14,0	14,2	14,7	14,9
22	16,5	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	* 16,7	16,8	16,8
23	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9
24	17,1	17,2	17,1	17,1	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9
25	16,6	16,4	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,4	15,2	15,2	14,9	14,6
26	13,6	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,2	13,1	13,2	13,3	13,3	13,3
27	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	14,7
28	315,3	315,2	315,2	315,3	315,4	315,5	315,6	315,8	316,0	316,1	316,3	316,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,6	313,8	314,2	314,5	314,9	315,2	315,4	315,6	315,8	316,0	316,3	316,4
2	17,5	17,5	17,6	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,1	18,0	17,8
3	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,4	15,3	15,1	14,9
4	13,0	12,8	12,6	12,6	12,5	12,4	12,4	12,2	12,0	11,9	11,8	11,7
5	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7
6	10,8	10,8	10,9	10,9	11,1	11,2	11,3	11,4	11,6	11,6	11,7	11,8
7	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,3	* 14,4	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0
8	15,1	15,0	14,9	14,8	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2	—	—	—
9	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8
10	14,4	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1	14,0	13,8
11	12,4	12,2	12,0	11,9	11,7	11,7	11,6	11,3	11,2	11,0	10,9	10,7
12	8,3	8,4	8,5	8,7	8,9	9,2	9,6	9,9	10,2	10,3	10,4	10,5
13	9,9	9,7	9,4	9,2	8,9	8,6	8,2	7,9	7,7	7,8	7,6	7,6
14	5,6	5,5	5,5	5,7	5,7	6,0	6,2	6,5	6,6	6,8	6,9	7,1
15	12,6	12,9	13,4	13,8	14,1	14,5	14,8	14,9	15,1	15,3	15,4	15,5
16	17,3	17,2	17,2	16,8	16,5	16,4	16,1	15,8	15,3	15,0	14,7	14,4
17	13,1	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,6	13,8	13,8
18	15,3	15,5	15,5	15,7	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,2	16,1	16,2
19	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,1	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6
20	13,5	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7
21	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,9	16,1	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5
22	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9
23	16,9	16,8	16,8	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0
24	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,3	17,2	17,0
25	14,4	14,2	14,1	14,1	14,0	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7
26	13,2	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4	13,6	13,8	13,9	14,0	14,0	14,1
27	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	15,2	15,2	15,3	15,4	15,4	15,3	15,2
28	316,3	316,3	316,4	316,5	316,7	316,8	317,1	317,1	317,2	317,3	317,3	317,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	—	—	—	—	—	—	317,3	317,3	317,3	317,3	317,2	316,9
2	16,0	16,3	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,5	16,2	15,9
3	13,2	13,1	12,9	12,6	12,4	12,1	11,9	11,7	11,7	11,6	11,4	11,1
4	13,6	13,7	13,9	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7
5	13,8	13,8	13,7	13,8	13,9	14,0	14,2	14,5	14,7	14,9	15,2	15,4
6	16,3	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
7	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2
8	15,0	14,9	14,8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,7
9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	14,9	15,0	15,0
10	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
11	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,2
12	11,8	11,6	11,3	11,1	10,9	10,8	10,7	10,5	10,3	10,0	9,6	9,2
13	6,9	7,0	7,0	7,1	7,2	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7	7,9	8,1
14	11,3	11,4	11,6	11,8	12,1	12,3	12,7	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8
15	14,5	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,6	14,7	14,8	15,0	15,1	15,2
16	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4
17	16,9	16,9	16,9	17,1	17,0	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,4
18	15,9	15,6	15,4	15,2	15,1	15,1	15,4	15,6	15,5	15,7	15,8	16,4
19	16,4	16,5	16,4	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1
20	17,4	17,2	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0
21	13,9	13,7	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,2	11,9	11,7	11,4
22	8,7	8,4	8,2	8,1	8,1	8,0	8,1	7,8	7,5	* 7,4	7,1	6,7
23	6,9	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	7,0	7,2	7,2	7,4	7,3	7,4
24	9,2	9,3	9,2	9,5	9,5	9,7	9,8	9,9	10,0	10,0	10,0	10,1
25	8,2	8,2	8,2	8,4	8,6	8,8	9,3	9,4	9,7	9,8	9,8	9,9
26	11,6	11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,9	11,8	11,9	12,0	12,0	12,0
27	14,3	14,2	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	14,7	14,6	14,6
28	15,4	15,4	15,6	15,6	15,8	15,9	16,2	16,4	16,7	17,0	17,4	17,6
29	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	* 19,0	19,0	19,0
30	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
31	319,7	319,6	319,5	319,5	319,5	319,5	319,6	319,7	319,7	319,6	319,6	319,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,4	316,3	316,1	315,8	315,7	315,7	315,8	315,8	315,8	315,9	316,0
2	15,7	15,5	15,3	15,0	14,8	14,5	14,4	14,3	14,1	13,8	13,5	13,3
3	11,1	11,3	11,4	11,8	12,1	12,5	12,8	12,9	13,1	13,2	13,3	13,5
4	14,7	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	13,9
5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2
6	16,6	16,6	16,4	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,1
7	15,1	15,1	14,9	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,5	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8
9	14,9	14,9	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9
10	14,6	14,5	14,6	14,5	14,7	14,7	14,8	14,8	14,9	14,8	14,8	14,8
11	14,0	13,8	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	12,9	12,7	12,4	12,2	12,0
12	8,8	8,3	7,8	7,3	6,9	6,6	6,6	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7
13	8,2	8,3	8,5	8,9	9,2	9,6	9,9	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1
14	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
15	15,1	15,1	15,2	15,2	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
16	15,3	15,2	15,1	15,1	15,3	15,5	15,9	16,1	16,4	16,4	16,7	16,8
17	17,2	16,9	16,8	16,7	16,5	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1	16,0	15,9
18	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,6	16,5
19	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4
20	15,7	15,5	15,3	15,1	15,0	14,9	15,0	14,9	14,9	14,7	14,5	14,2
21	11,0	10,8	10,5	10,2	10,1	10,1	9,9	9,6	9,4	9,2	9,0	8,8
22	6,3	5,8	5,5	5,1	5,1	5,5	6,1	6,5	6,5	6,7	6,8	6,9
23	7,4	7,4	7,5	7,7	7,8	8,0	8,1	8,3	8,5	8,7	8,8	9,0
24	10,0	10,0	9,7	9,6	9,4	9,4	9,3	9,1	8,9	8,4	8,2	8,2
25	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,9	10,1	10,2	10,3	10,5	10,8	11,2
26	12,0	12,0	12,1	12,3	12,8	13,2	13,5	13,8	14,0	14,1	14,2	14,2
27	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9	15,1	15,2	15,3	15,3	15,3
28	17,7	17,8	* 17,8	18,0	18,1	18,4	18,6	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9
29	19,0	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5
30	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7
31	319,6	319,4	319,3	319,3	319,3	319,2	319,2	319,2	319,1	319,0	318,9	318,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,5	318,1	318,0	317,8	317,7	317,6	317,5	317,3	317,2	317,1	317,1	317,0
2	16,7	16,6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2
3	17,1	17,1	17,1	17,0	17,2	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	16,9	16,8
4	15,2	15,0	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4	14,2	14,1
5	13,5	13,5	13,6	13,8	13,8	14,1	14,3	14,4	* 14,6	14,7	14,8	14,8
6	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	17,1	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7
7	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,2	18,2
8	17,1	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	16,0	15,8	15,7	15,6	15,7	15,8
9	16,4	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7
10	12,6	12,1	11,9	11,5	11,2	11,1	* 11,2	10,9	10,6	10,4	10,2	9,8
11	10,5	10,5	10,3	10,1	10,1	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,2	11,3
12	13,7	13,9	14,0	14,0	14,2	14,3	14,4	14,4	14,3	* 14,3	14,1	14,1
13	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,7	15,7
14	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7
15	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,2	19,3	19,2	19,5	19,6	19,6	19,6
16	20,3	20,2	20,3	20,2	20,4	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,7
17	20,3	20,2	20,1	20,0	20,1	20,2	20,3	20,2	20,3	20,3	20,1	20,0
18	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4
19	19,4	19,3	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	* 18,8	18,6
20	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1
21	* 18,2	18,3	18,4	18,6	18,8	19,0	19,1	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7
22	—	—	—	—	—	—	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1
23	—	—	—	—	—	—	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,3
24	19,6	19,5	19,3	19,0	19,0	18,9	18,9	18,7	18,5	18,4	18,1	17,9
25	14,0	13,7	13,4	13,2	13,3	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,3	14,4
26	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,1	17,3	17,5	17,5
27	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8
28	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1
29	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9
30	317,6	317,5	317,5	317,5	317,6	317,7	317,7	317,8	317,7	317,7	317,7	317,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,9	316,7	316,8	316,4	316,5	316,5	316,6	316,7	316,8	316,7	316,7	316,6
2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
3	16,6	16,4	16,3	16,1	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,4	15,3	15,2
4	13,9	13,8	13,7	13,6	13,6	13,6	13,4	13,8	13,6	13,6	13,6	13,6
5	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,8	16,0	16,0
6	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,4	18,5	18,5	18,5
7	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3
8	15,9	16,0	15,9	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5
9	15,5	15,2	15,1	14,9	14,7	14,5	14,2	14,0	13,8	13,5	13,4	13,1
10	9,4	9,3	9,6	9,8	9,8	9,7	9,8	9,8	9,9	10,5	10,4	10,4
11	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,3	12,5	12,8	13,0	13,3	13,5
12	14,2	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,7	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5
13	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5
14	16,7	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,9	18,0	18,2	18,4
15	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,5	19,7	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2
16	20,7	20,6	20,5	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4
17	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5
18	19,4	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5
19	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6
20	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	18,0
21	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,8	19,9	20,2	20,4	—	—
22	21,0	20,9	20,8	20,8	20,8	20,8	21,0	21,1	21,1	—	—	—
23	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9
24	17,7	17,6	17,4	17,1	16,9	16,6	16,1	15,7	15,4	15,0	14,5	14,3
25	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	15,0	15,3	15,5	15,7	16,0	16,1	16,2
26	17,6	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
27	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
28	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0
29	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5	17,5
30	317,6	317,5	317,4	317,4	317,3	317,4	317,4	317,5	317,5	317,4	317,3	317,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,1	317,0	316,9	316,8	316,8	316,8	316,8	316,8	316,8	316,8	316,7	316,7
2	16,5	16,4	16,5	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3
3	15,2	15,1	15,0	14,9	14,8	14,8	14,6	14,6	14,4	14,3	14,0	* 14,0
4	12,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,2	13,1	13,0
5	13,4	13,3	13,3	13,1	12,9	12,7	12,4	12,4	12,3	11,9	11,9	11,9
6	14,4	14,6	14,7	14,9	15,1	15,4	15,6	15,8	16,1	16,3	16,6	16,7
7	* 18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
8	17,4	17,3	17,1	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,6	16,4	16,1
9	15,7	15,9	16,2	16,3	16,5	16,8	17,0	17,2	17,4	17,5	17,5	17,5
10	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,0	16,8	16,6	16,3	* 16,1	15,8
11	15,4	15,2	15,0	14,9	14,7	14,6	14,5	14,5	14,3	14,4	14,4	14,4
12	14,2	14,1	14,1	14,0	14,0	14,0	14,1	14,0	14,1	14,2	14,3	14,3
13	* 15,3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,2
14	13,6	13,2	13,1	12,9	12,9	13,0	13,1	13,3	13,3	13,4	13,3	13,3
15	13,4	13,4	13,3	13,2	13,2	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,5	12,3
16	11,5	11,5	11,5	11,6	11,6	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	* 12,0	12,1
17	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,1	15,3	15,4	15,5	15,6	15,6
18	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,1	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6
19	* 19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,7	18,7	18,5
20	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,0	15,9
21	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6
22	15,9	16,0	16,1	16,1	16,0	16,1	16,0	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4
23	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	* 17,8	17,7
24	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8
25	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8
26	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,2	17,1	17,0
27	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	15,9	15,9	15,7	15,6
28	14,8	15,1	15,1	15,3	15,5	15,7	15,8	15,9	16,1	16,1	16,0	16,0
29	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4
30	15,1	15,0	15,0	15,2	15,3	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	* 15,5	15,4
31	314,6	314,3	314,2	314,1	314,0	313,8	313,9	313,8	313,8	313,8	313,8	313,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,7	316,6	316,5	316,4	316,3	316,3	316,4	316,5	316,6	316,6	316,6	316,6
2	16,1	15,9	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,5	15,3
3	13,7	13,5	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,9	12,9	13,0	12,9	12,9
4	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
5	12,0	12,2	12,2	12,4	12,7	13,0	13,1	13,4	13,6	13,9	14,2	14,2
6	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3
7	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6
8	15,8	15,6	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,2	15,3	15,3	15,2	15,5
9	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,6	17,7	17,9	17,8	17,8	17,8
10	15,5	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,8	15,7
11	14,3	14,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
12	14,3	14,3	14,3	14,2	14,4	14,5	14,7	14,8	14,9	15,1	15,1	15,2
13	16,0	15,8	15,7	15,4	15,3	15,1	14,9	14,9	14,7	14,5	14,2	13,9
14	13,2	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,6	13,6	13,7	13,7	13,6	13,5
15	12,2	11,9	11,8	11,6	11,4	11,7	11,5	11,4	11,6	11,6	11,6	11,5
16	12,0	12,1	12,4	12,8	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	14,0	14,1
17	15,6	15,7	15,8	15,8	16,0	16,1	16,3	16,7	16,9	17,1	17,2	17,3
18	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
19	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,4	17,3	17,2
20	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
21	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9
22	15,3	15,2	15,2	15,4	15,9	16,7	17,0	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4
23	17,6	17,4	17,6	17,5	17,3	17,4	17,4	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8
24	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9
25	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,7
26	16,9	16,7	16,5	16,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,0
27	15,4	15,3	15,1	15,0	14,9	14,8	14,7	14,8	14,9	14,8	14,8	14,8
28	15,9	15,8	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8
29	15,2	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0	15,1	15,0
30	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	15,1	15,0	15,0	14,8
31	313,8	313,9	313,9	314,1	314,4	314,5	314,7	315,0	315,5	315,8	315,8	316,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,4	316,6	316,7	316,8	316,9	317,1	317,2	317,2	317,3	317,3	317,3	317,4
2	16,7	16,4	16,2	16,1	16,1	15,8	15,8	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7
3	*16,0	16,1	16,2	16,5	16,6	16,7	16,9	17,0	17,0	17,1	*17,5	17,4
4	18,2	18,2	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4
5	19,0	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7
6	17,8	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,4	*17,3	17,2
7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1
8	17,1	17,0	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2
9	*18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,9	18,8	18,9	19,1	19,1
10	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9
11	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,5
12	18,2	18,2	18,2	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,6	18,3
13	17,2	17,1	17,0	16,9	17,0	16,9	16,7	16,7	16,5	16,4	*16,2	16,0
14	15,2	15,2	15,1	15,2	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,3
15	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,1	15,9
16	*14,3	14,4	14,4	14,6	14,5	14,6	14,5	14,4	14,3	14,3	14,5	14,7
17	15,8	15,7	15,8	15,8	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
18	17,6	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	*18,6	18,7	18,8	18,7	18,7
19	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	18,0	17,8	17,9	17,7	17,6	17,6	17,6
20	16,1	15,9	15,7	15,6	15,5	15,6	15,4	15,4	15,5	15,6	*15,6	15,8
21	17,7	17,8	17,8	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1
22	18,2	18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1
23	17,8	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0
24	16,4	16,3	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0
25	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0
26	20,0	19,9	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3
27	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,9	20,9	21,0	21,0	*21,1	21,1
28	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,0	21,0	20,9	20,7
29	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5
30	319,0	318,9	318,9	318,9	319,0	319,0	319,1	319,1	319,1	319,1	319,1	319,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,4	317,2	317,1	317,0	316,9	316,9	317,0	317,1	317,1	316,9	317,0
2	15,7	15,9	15,8	15,5	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,8	15,8
3	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,8	18,1	18,2
4	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,8	18,8	18,9	18,9
5	*18,5	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0
6	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,0	17,0
7	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1
8	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,4	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9
9	19,2	19,3	19,3	19,3	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	19,9
10	19,8	*19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,1	19,0
11	18,3	18,2	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,2
12	18,2	18,0	17,9	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,6	17,5	17,4
13	15,8	15,5	15,3	15,0	14,7	14,7	14,6	14,5	14,7	14,8	15,1	15,1
14	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	16,0	16,2	16,4	16,7	16,9	17,1	17,1
15	15,8	15,5	15,4	15,1	15,0	14,9	14,8	14,7	14,5	14,0	13,9	13,9
16	14,8	14,8	15,1	15,3	15,3	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,7
17	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,3	16,4	16,6	16,8	17,1	17,3	17,4
18	18,7	18,9	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4
19	17,5	17,4	17,3	17,1	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2
20	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,1	17,4	17,6	17,6	17,7
21	*18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,2
22	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9
23	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	16,6	16,6	16,5
24	*17,2	17,5	17,8	18,1	18,5	18,6	18,8	19,0	19,2	19,3	19,4	19,5
25	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1
26	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,7
27	21,0	21,0	21,0	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2
28	20,6	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,2	20,2	20,0
29	19,4	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
30	319,0	319,0	319,0	318,9	318,9	319,0	319,0	319,1	319,1	319,3	319,4	319,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,4	319,5	319,5	319,5	319,6	319,7	319,8	319,8	319,9	319,9	319,9	319,9
2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1
3	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1
4	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	* 18,4	18,3
5	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2
6	18,2	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	17,9
7	17,5	17,5	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7
8	* 18,0	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3
9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
10	15,6	15,5	15,5	15,3	15,4	15,4	15,5	15,5	15,2	15,1	14,9	14,8
11	13,9	14,2	14,3	14,5	14,6	14,8	14,8	15,0	15,0	15,1	* 15,2	15,2
12	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,0
13	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0
14	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,3	19,3
15	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,4	18,4	18,4	18,6	18,4
16	17,7	17,6	17,5	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2	16,0
17	16,1	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2
18	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,5	16,5	* 16,4	16,4
19	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,0	16,9	16,9	16,7	16,5
20	15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,3	15,7	15,9	15,9	15,8	15,8	16,3
21	17,4	17,4	17,3	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5
22	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7
23	18,1	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3
24	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
25	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3	16,1	16,0	* 16,0	15,8
26	* 16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6
27	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2
28	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
29	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9
30	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2
31	317,5	317,5	317,4	317,5	317,5	317,6	317,6	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,9	320,0	320,1	320,2	320,3	320,3
2	20,0	19,8	19,6	19,5	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,4
3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,8
4	18,2	18,0	17,8	17,9	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,4	18,4
5	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,1	18,1	18,2
6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,7	17,6
7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1
8	17,2	17,1	17,0	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7
9	16,1	16,2	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6
10	14,4	14,0	13,8	13,6	13,7	13,3	13,1	12,9	12,9	12,7	13,1	13,4
11	15,2	15,2	15,1	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,5	15,6	15,6	15,7
12	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9
13	*19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2
14	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,8	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
15	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	18,0	17,9	17,9	18,1	17,9	17,9
16	15,6	15,4	15,1	15,9	15,9	15,6	15,3	15,5	15,7	15,8	16,1	16,1
17	15,2	15,1	15,0	15,0	15,1	*15,6	15,7	15,8	16,2	16,3	16,4	16,5
18	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,0	17,0
19	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7
20	16,4	16,6	16,5	16,5	16,7	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,4	17,5
21	17,7	17,7	17,6	17,8	18,0	18,1	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6
22	18,6	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3
23	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
24	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5	16,3
25	15,7	15,6	15,3	15,2	15,1	15,1	15,5	15,8	16,1	16,4	16,6	16,6
26	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,6	17,7	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0
27	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,4
28	18,0	18,2	18,4	18,5	18,6	18,6	18,5	18,7	18,7	18,7	18,8	18,7
29	17,9	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
30	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,3	17,4	17,6	17,6	17,5
31	317,6	317,6	317,5	317,5	317,4	317,4	317,4	317,5	317,7	317,8	317,8	317,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,9	317,9	317,9	317,9	317,9	318,0	318,0	318,1	318,1	318,2	318,1	318,0
2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
3	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0
4	16,1	16,0	16,3	16,6	16,6	16,8	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,2
5	16,7	16,6	16,5	16,6	16,4	16,5	16,8	17,1	17,3	17,5	17,7	17,7
6	* 19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7
7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,2	18,3	18,2	18,0	17,9	17,7	17,5	17,4
8	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	* 17,2	17,1
9	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
10	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0
11	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,3	19,3
12	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2
13	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
14	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	* 18,3	18,4
15	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	19,1	19,2	19,2
16	19,6	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0
17	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
18	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1
19	19,5	19,4	19,3	19,2	19,3	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	* 19,0	18,9
20	18,2	18,1	18,1	18,1	18,3	18,3	18,2	18,3	18,6	18,7	18,9	18,9
21	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	* 19,1	19,0
22	19,0	19,0	19,0	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1
23	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0
24	17,3	17,3	17,2	17,2	17,4	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
25	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,6	18,8	19,0	19,0	18,9	18,8
26	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,5
27	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	* 19,5	19,4
28	18,6	18,5	18,5	18,3	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
29	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,3	18,3
30	18,6	18,7	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,5	19,5
31	319,7	319,6	319,7	319,6	319,7	319,8	319,7	319,7	319,8	319,7	319,6	319,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,0	318,0	318,0	317,9	317,9	317,9	317,9	318,1	318,1	318,2	318,3	318,3
2	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2
3	17,9	17,7	17,6	17,5	17,3	17,1	17,1	17,0	16,9	16,7	16,5	16,3
4	17,1	17,1	17,1	16,8	16,6	16,4	16,2	16,1	16,6	16,8	16,8	16,8
5	17,7	17,8	17,8	17,7	17,8	18,0	18,2	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9
6	19,6	*19,5	19,3	19,2	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,7
7	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2
8	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,2
9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5
10	18,0	18,0	18,0	18,0	18,2	18,4	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
11	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
12	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1
13	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,6	17,6	17,7	17,7
14	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
15	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7
16	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,2	20,2
17	20,1	20,1	20,1	20,0	20,1	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
18	20,0	20,0	19,9	19,9	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6
19	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4
20	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4	19,3	19,3
21	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1
22	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6
23	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
24	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2
25	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3
26	18,4	18,2	18,2	18,0	17,8	18,3	18,2	18,6	18,8	19,0	19,0	19,0
27	19,3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7
28	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
29	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7
30	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6
31	319,4	319,2	319,0	318,9	318,8	318,8	318,8	318,8	318,8	318,7	318,6	318,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,5	318,5	318,4	318,4	318,4	318,4	318,5	318,6	318,6	318,6	318,5
2	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0
3	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	17,0	17,1	* 17,2	17,3
4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,6	16,7	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6
5	15,5	15,4	15,3	15,1	15,0	14,9	* 14,9	14,9	14,9	14,8	14,7	14,5
6	14,6	14,6	14,7	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	16,3
7	19,3	—	—	—	—	—	20,4	20,7	20,9	21,1	21,2	21,3
8	—	—	—	—	—	—	21,9	* 21,9	21,9	21,8	21,7	21,6
9	20,2	20,0	19,9	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2	18,9	18,8
10	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	* 18,9	18,7
11	17,3	17,0	16,9	16,7	16,7	16,8	* 17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0
12	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1
13	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5	18,5
14	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,1	17,0	16,8
15	15,9	15,9	16,3	16,5	16,7	17,0	* 17,4	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5
16	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,1
17	19,9	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,5	19,4	* 19,3	19,1
18	18,3	18,1	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	17,9	17,8
19	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,6	17,7	17,7	17,7
20	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1
21	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3
22	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1
23	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6
24	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	* 19,9	19,7
25	19,6	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	* 20,0	20,2	20,4	20,5	20,5	20,6
26	21,4	21,3	21,2	21,2	21,1	21,2	21,2	21,3	21,4	21,5	* 21,6	21,5
27	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	* 20,2	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1
28	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,1	17,9	17,8
29	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2
30	315,9	315,8	315,8	315,7	315,7	315,6	315,4	315,2	315,1	314,9	314,7	314,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,5	318,4	318,2	318,2	318,1	318,0	318,0	318,1	318,1	318,1	318,0	317,9
2	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,4	17,3
4	16,5	16,4	16,3	16,1	16,1	16,0	16,1	16,2	16,1	16,0	15,8	15,6
5	14,4	14,2	14,1	14,2	14,2	14,1	14,3	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
6	16,4	16,5	16,7	16,9	17,2	17,5	17,9	18,2	18,5	18,7	18,9	19,1
7	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	—	—	—	—	—	—
8	21,5	21,4	21,2	21,1	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4
9	18,7	18,6	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4
10	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6
11	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,3	17,2	17,4
12	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4
13	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
14	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0	16,0	16,0	15,9
15	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5
16	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0
17	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3
18	17,7	17,5	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2
19	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4
20	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,4	19,5	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0
21	*20,1	20,0	20,0	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0
22	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
23	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2
24	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6
25	20,7	20,7	20,8	20,7	20,8	20,9	21,0	21,2	21,3	21,4	21,4	21,4
26	21,3	21,3	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8	20,7	20,6
27	19,9	19,8	19,7	19,5	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6	18,5
28	17,5	17,3	17,1	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3
29	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	15,9
30	314,2	314,1	314,0	313,9	313,7	313,7	313,7	313,7	313,6	313,5	313,4	313,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,6	313,9	314,5	315,2	315,5	315,6	315,7	315,6	315,6	315,6	315,5	315,5
2	14,9	15,0	15,1	15,1	15,2	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,5
3	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,8	16,9
4	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,0	16,0
5	15,8	15,7	15,8	15,7	15,7	15,7	15,9	15,9	16,0	16,1	16,1	16,0
6	15,6	15,4	15,2	14,9	14,7	14,5	14,4	14,3	14,0	13,9	* 13,7	13,6
7	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9	14,9	14,7	14,5
8	13,9	14,6	14,8	14,9	15,1	15,1	15,1	15,4	15,4	15,7	15,7	16,0
9	16,2	16,1	16,0	16,0	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,5	15,4	15,1
10	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,4	13,3
11	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,3	16,4	16,3	16,3
12	15,5	15,4	15,1	15,0	15,0	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3
13	15,6	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	* 15,9	15,9
14	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,6	15,4	15,4	15,2	15,0	14,9	14,8
15	13,5	13,9	14,1	14,1	14,0	13,7	13,7	13,9	13,9	14,0	13,8	13,8
16	15,4	15,6	15,7	16,0	16,2	16,4	16,6	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4
17	17,4	17,3	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,5	16,5
18	16,5	16,6	16,5	16,5	16,7	16,7	16,6	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9
19	18,7	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,3	19,4	19,6	19,5
20	19,4	19,5	19,4	19,6	19,8	20,0	20,3	20,6	20,8	20,9	21,1	* 21,1
21	21,4	21,4	21,3	21,4	21,4	21,4	21,5	21,5	21,6	21,5	21,5	21,3
22	20,8	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,6
23	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	20,0	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5
24	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,1
25	19,1	19,3	19,5	19,7	19,8	19,9	19,9	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1
26	18,2	18,0	17,8	17,6	17,5	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,2
27	14,2	13,9	13,6	13,4	13,1	13,0	12,8	12,8	12,9	12,8	* 12,5	12,4
28	12,0	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6	11,7	11,7	11,8	11,9	11,8	11,7
29	13,5	13,4	13,2	13,0	12,8	12,3	12,1	11,9	11,4	11,2	10,8	10,9
30	8,2	8,5	8,6	8,8	8,9	9,0	9,2	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2
31	311,3	311,3	311,3	311,3	311,3	311,4	311,4	311,4	311,3	311,3	311,1	311,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	315,4	315,3	315,3	315,2	315,2	315,2	315,3	315,2	315,2	315,1	315,0	314,9
2	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5
3	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9
4	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
5	15,9	15,9	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8	15,7
6	13,3	13,4	13,8	13,8	13,9	14,2	14,4	14,3	14,5	14,5	14,6	14,7
7	14,4	14,2	14,1	13,9	13,8	13,6	13,4	13,4	13,3	13,2	13,1	13,2
8	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0	16,1	16,2	16,3	16,3	16,2	16,2	16,0
9	14,7	14,4	14,0	13,7	13,4	13,3	13,3	13,5	13,9	14,1	14,1	14,0
10	13,2	13,1	13,1	13,1	13,3	13,7	14,3	14,5	14,8	15,0	15,0	15,1
11	16,2	16,1	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,1	16,0	15,7
12	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,6	15,6	15,6
13	15,8	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,0	16,0
14	14,8	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,3	14,1	13,7	13,4	13,3
15	13,8	13,6	13,7	13,9	*14,4	14,4	14,6	14,7	14,8	15,1	15,2	15,3
16	17,5	*17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,8	17,8	17,6	17,6
17	16,4	16,4	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6
18	16,8	16,9	17,1	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,5	18,6	18,6
19	19,3	19,1	19,0	19,0	19,2	19,2	19,0	19,0	19,0	19,2	19,3	19,5
20	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	21,1	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
21	21,2	21,0	20,8	20,7	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8	20,8
22	20,6	20,6	20,6	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5
23	19,3	19,1	19,0	18,8	18,7	*18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2
24	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,3	18,5	18,6	18,8
25	19,8	19,5	19,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2
26	15,8	15,6	15,4	15,1	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3
27	12,4	12,3	12,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	12,2	12,0
28	11,6	11,7	11,8	11,9	12,2	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9	13,2	13,3
29	10,6	9,7	9,5	9,4	9,5	8,7	8,8	7,9	8,3	8,3	8,3	8,2
30	10,2	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8	10,9	11,0	11,2	11,2
31	311,0	311,0	311,1	311,1	311,1	311,3	311,5	311,8	311,9	312,0	312,3	312,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,4	312,5	312,5	312,6	312,7	312,8	312,9	313,0	313,0	313,0	313,0	312,8
2	12,7	12,8	12,9	13,2	13,4	13,5	14,0	14,6	15,0	15,3	15,5	15,6
3	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,6	16,8	16,8	16,8	16,7	*16,7	16,6
4	16,7	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,8	*17,0	17,0	17,1	17,1	17,1
5	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,3	18,4	18,6	18,7	18,7
6	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9
7	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,4	17,4
8	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
9	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	*18,2
10	—	—	—	—	—	—	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
11	—	—	—	—	—	—	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	19,8
12	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6
13	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,3	16,1
14	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,7	15,9	15,8	16,0	16,0	16,0
15	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,8	17,9	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4
16	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,2	19,2	19,2	19,3	*19,3	19,2
17	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4
18	19,2	19,2	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,6
19	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7
20	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	*16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	16,9
21	17,2	—	—	—	—	—	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5
22	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	*17,3	17,2
23	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3
24	15,6	15,5	15,4	15,2	15,0	15,1	*15,0	15,0	14,9	14,8	14,6	14,3
25	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1	15,3	15,6	15,7	15,8
26	18,9	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1
27	—	—	—	—	—	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1	15,9	15,7
28	15,9	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,0	17,1
29	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	*17,2	17,2
30	316,5	—	—	—	316,2	316,2	316,1	316,0	316,1	316,0	315,9	315,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,6	312,4	312,3	312,3	312,4	312,7	312,7	313,0	313,0	312,9	312,7	312,7
2	15,7	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8
3	16,6	16,5	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
4	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8
5	*18,6	18,6	18,7	18,8	19,0	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3
6	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5
7	17,3	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4
8	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1
9	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	—	—	—	—	—	—
10	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,5	18,6	—	—	—	—	—
11	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5
12	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6
13	16,1	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8
14	16,0	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,9	17,0	17,1
15	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9
16	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6
17	19,3	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
18	18,5	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7
19	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,5
20	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3
21	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4
22	17,1	17,0	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0
23	16,1	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7
24	14,2	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,1
25	16,0	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,8	18,0	18,3	18,6	18,8	19,0
26	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	—	—	—	—	—	—
27	15,6	15,6	15,4	15,2	15,3	15,2	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8
28	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,0	17,0	17,0
29	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,8	16,6
30	315,5	315,3	315,3	315,2	315,1	314,9	314,7	314,7	314,7	314,5	314,4	314,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,6	315,0	315,3	315,5	315,7	315,8	316,0	316,0	316,1	316,2	316,3	316,4
2	15,3	15,2	15,0	14,9	14,7	14,5	14,4	14,3	14,3	14,2	14,0	13,8
3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,9	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	13,9	14,1
4	16,0	—	—	—	—	—	16,3	16,5	16,7	16,8	16,9	16,9
5	16,1	15,9	15,7	15,4	15,3	15,1	14,8	14,5	14,1	13,7	13,3	12,8
6	—	—	—	—	—	—	11,2	11,4	11,7	11,9	11,8	11,6
7	10,7	10,6	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3	11,5
8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,2	13,2	13,2
9	14,3	—	—	—	—	—	14,9	15,0	15,2	15,4	15,5	15,5
10	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,3	17,3
11	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9
12	16,0	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,2	15,1	14,9
13	14,8	14,9	14,9	14,8	14,8	14,9	15,0	15,2	15,4	15,7	15,9	15,9
14	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,1	16,9
15	—	—	—	—	—	—	14,2	14,7	15,2	15,9	16,5	16,8
16	19,2	19,3	19,5	19,3	19,5	19,6	19,8	19,9	20,2	20,2	20,1	20,1
17	—	—	—	—	—	—	18,9	18,8	18,8	18,9	18,8	18,6
18	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,8	18,9	18,9
19	21,3	21,5	21,7	21,8	21,8	21,9	22,1	22,2	22,3	22,4	22,4	22,4
20	21,0	20,9	20,7	20,5	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,0	19,6
21	17,4	17,3	17,2	16,9	—	—	16,7	16,8	16,7	16,7	16,3	16,1
22	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,5	15,6
23	18,6	18,7	18,8	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6	19,1
24	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,3	18,4	18,7	18,8	19,0	19,1
25	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,4	18,3	18,2
26	16,4	16,6	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	16,9	16,8
27	17,0	17,2	17,3	17,2	17,2	17,4	17,5	17,7	17,8	17,8	17,7	17,6
28	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6
29	19,5	19,8	19,9	19,9	20,0	20,2	20,5	20,7	20,9	20,9	20,9	20,7
30	21,4	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,6	21,7	21,8	21,8	21,7	21,6
31	321,7	321,8	321,8	321,8	321,8	321,8	321,9	321,9	322,0	322,1	321,9	321,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,2	316,2	316,3	316,3	316,3	316,2	316,1	316,0	315,9	315,8	315,7	315,6
2	13,7	13,5	13,4	13,3	13,1	13,0	13,0	12,9	12,9	12,8	12,8	12,8
3	14,1	14,2	14,3	14,5	14,7	15,0	15,3	15,4	15,6	15,7	15,9	15,9
4	16,7	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,3
5	12,4	12,1	11,8	11,6	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1	11,1	—	—
6	11,4	11,2	11,2	11,0	10,8	10,7	10,9	10,9	10,9	11,0	11,0	10,8
7	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	12,5	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9
8	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,3
9	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9
10	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	—	—	—
11	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,3	16,4	16,2
12	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,8	14,7	14,8	14,8
13	15,9	16,0	16,2	16,2	16,4	16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2
14	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,7	15,5	14,8	14,5	14,1	13,6
15	17,2	17,6	18,2	18,6	19,0	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,4	19,3
16	19,9	20,0	20,0	19,9	19,8	19,7	19,8	19,7	19,7	—	—	—
17	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2
18	19,0	19,1	19,3	19,6	10,9	20,0	20,2	20,5	20,8	21,1	21,2	21,3
19	22,3	22,3	22,4	22,4	22,4	22,3	22,2	22,2	22,1	22,0	21,8	21,5
20	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,0	17,8	17,5
21	15,9	15,9	15,9	15,9	15,7	15,6	15,4	15,3	15,1	15,0	15,0	15,1
22	16,0	16,1	16,3	16,6	16,8	17,0	17,4	17,6	18,0	18,2	18,3	18,4
23	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,2
24	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,3
25	17,9	17,6	17,4	17,1	16,7	16,6	16,2	16,1	16,2	16,1	16,0	16,1
26	16,6	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,7	16,8
27	17,4	17,3	17,4	17,2	17,3	17,6	17,7	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1
28	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	19,0	19,2	19,4	19,6
29	20,8	20,8	20,9	20,9	21,0	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,4	21,5
30	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
31	321,5	321,3	321,2	321,1	320,9	320,9	320,7	320,8	320,6	320,4	320,3	320,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	—	—	—	—	—	—	319,4	319,3	319,4	319,4	319,2	319,0
2	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,7
3	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	16,9	*16,8	16,5
4	16,5	16,5	16,6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	17,0	17,1	17,0
5	16,7	16,7	16,8	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,4
6	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14,0	13,9	13,5
7	11,6	11,6	11,8	11,6	11,4	11,3	11,1	10,8	10,5	10,4	10,2	9,8
8	7,3	7,2	6,9	7,3	7,4	7,5	7,6	7,9	8,0	8,3	8,3	8,3
9	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,9	9,2	9,5	9,7	9,9	10,1	10,1
10	10,7	10,7	10,5	10,2	10,1	9,9	10,0	10,1	10,1	10,0	* 9,9	9,7
11	11,5	11,5	11,6	11,7	11,7	11,7	11,9	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3
12	13,7	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6	14,9	15,4	15,7	16,1	16,4	16,6
13	20,3	20,5	20,7	20,9	—	—	21,5	21,8	22,2	22,4	22,5	22,6
14	22,9	22,8	22,7	22,5	22,2	22,1	21,8	21,8	21,6	21,5	21,2	20,7
15	17,9	17,9	17,7	17,5	17,2	17,5	17,5	*17,6	17,7	17,8	17,8	17,8
16	—	—	—	—	—	—	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,0
17	18,3	18,3	18,2	17,7	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	*17,4	17,3
18	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,2
19	15,2	15,2	15,0	14,7	14,5	14,6	14,7	14,6	14,6	14,5	14,3	14,0
20	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,3	12,5	12,6	12,7	12,7	12,6
21	11,7	11,7	11,6	11,5	11,3	11,4	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6
22	11,6	11,7	11,8	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,3	12,3	12,2
23	13,1	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,7	13,7	13,7	13,6
24	15,2	15,4	15,4	15,3	15,2	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	*14,6	14,4
25	12,9	12,8	12,7	12,5	12,2	12,1	12,0	12,1	11,8	11,4	11,2	11,4
26	12,4	12,5	12,7	12,8	13,0	13,2	13,4	13,8	14,1	14,2	14,4	14,5
27	15,1	15,1	15,0	14,8	14,7	14,7	14,6	14,4	14,3	14,5	14,8	14,3
28	14,4	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
29	14,5	14,6	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,5	14,4	14,2
30	14,1	14,0	13,8	13,5	13,2	13,0	12,7	12,5	12,3	12,2	12,3	*12,4
31	316,1	—	—	—	—	—	316,2	316,3	316,1	316,1	316,1	315,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,7	318,6	318,6	318,5	318,5	318,4	318,4	318,3	318,2	318,1	318,1
2	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9
3	16,4	16,5	16,3	16,3	* 16,4	16,5	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
4	16,8	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8
5	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,8	15,7	15,4	15,3	15,0	15,0
6	13,2	12,8	12,6	12,4	12,2	* 12,1	11,9	11,6	11,6	11,7	11,6	11,7
7	9,5	9,3	9,1	8,7	8,6	8,2	7,9	7,7	7,4	7,6	7,6	7,6
8	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3
9	10,1	10,2	10,4	10,6	10,7	10,7	10,8	10,7	10,8	10,7	10,7	10,7
10	9,6	9,7	10,0	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4
11	12,4	12,4	12,6	12,8	12,9	13,0	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6
12	16,8	17,1	17,5	17,9	18,2	18,5	18,8	19,0	19,2	19,5	19,8	20,1
13	22,7	22,8	23,0	23,1	23,1	* 23,3	23,4	23,4	23,3	23,4	23,3	23,1
14	20,4	20,1	20,0	19,8	19,4	19,1	* 19,0	18,8	18,6	18,3	18,1	18,0
15	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,6	—	—	—	—
16	* 18,7	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3	18,4
17	17,0	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,7
18	16,0	15,9	15,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,3
19	13,6	13,2	13,0	12,7	12,4	12,1	11,9	11,7	11,6	11,3	11,3	11,6
20	12,4	12,4	12,4	12,3	12,2	12,2	12,1	12,0	11,9	11,8	11,8	11,6
21	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,6	11,5	11,5	11,5
22	12,0	11,9	12,0	12,1	12,2	12,5	12,6	12,9	13,0	13,1	13,1	13,1
23	13,5	13,4	13,5	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1
24	14,1	13,9	13,7	13,6	13,4	13,7	13,6	13,6	13,5	13,4	13,2	13,0
25	11,6	11,7	11,8	12,2	12,4	12,3	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6
26	14,5	14,6	14,7	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,2	15,2	15,1
27	14,4	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5
28	14,4	14,4	14,3	14,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,2	14,3	14,4	14,4
29	14,1	14,3	14,4	14,5	14,6	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,3
30	12,7	13,1	13,5	13,9	14,1	14,4	14,6	14,8	14,9	15,0	15,0	15,1
31	315,8	315,6	315,7	315,8	315,9	315,9	316,0	316,1	316,2	316,4	316,6	316,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,0	317,2	317,2	317,2	317,2	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	317,0	316,8
2	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,2	18,5	18,6	18,5
4	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9
5	19,3	19,3	19,4	19,5	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2
6	21,5	21,5	21,4	21,4	21,7	21,5	21,6	21,8	22,1	22,1	21,9	21,7
7	20,2	20,0	19,9	19,8	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	* 19,8	19,6
8	19,4	19,5	19,5	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,6	20,5	20,7	20,7
9	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,4
10	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
11	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,6	17,8	17,6
12	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,3	18,4	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
13	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9
14	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,7	17,9	18,3	18,3	18,4	* 18,2
15	16,8	16,8	16,5	16,5	16,2	16,2	16,2	16,4	16,4	16,4	16,5	16,4
16	16,8	16,7	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8
17	14,8	14,6	14,4	14,2	14,2	14,1	14,1	14,2	14,2	14,3	14,3	14,2
18	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,2
19	14,9	14,9	15,1	15,1	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9
20	14,6	14,5	14,3	14,2	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,2	14,2
21	13,2	13,0	12,7	12,6	12,5	12,4	12,4	12,5	12,6	12,8	* 12,9	13,0
22	14,6	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6
23	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,5	15,7	15,8	15,9	15,9
24	17,4	17,5	17,6	17,8	18,1	18,2	18,7	19,1	19,4	19,7	19,9	20,0
25	21,9	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,3	22,5	22,6	22,7	22,8	22,9
26	22,4	22,3	22,2	22,0	21,9	21,7	21,7	21,8	21,7	21,7	21,6	21,5
27	20,8	20,9	20,8	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	21,0	20,9
28	21,4	21,5	21,5	21,4	21,5	21,6	21,8	21,9	22,0	22,1	22,1	22,0
29	321,7	321,6	321,5	321,4	321,4	321,4	321,4	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,7	316,6	316,8	316,8	316,8	316,9	317,0	317,1	317,1	317,0	317,1	317,0
2	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1
3	18,6	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
4	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2
5	20,2	20,2	20,4	20,5	20,6	20,7	20,9	21,1	21,3	21,5	21,6	21,6
6	21,6	21,4	21,3	21,0	20,9	20,9	20,8	20,8	20,6	20,5	20,3	20,1
7	19,5	19,1	19,2	19,0	19,2	19,3	19,5	19,5	19,6	19,4	19,4	19,5
8	20,5	20,4	20,3	20,3	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,6
9	20,2	20,0	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7
10	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,2	18,0	17,8
11	17,5	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2	17,4
12	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1
13	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6
14	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9
15	16,4	16,4	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0
16	15,6	15,4	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,2	15,2	15,0	14,8
17	14,1	14,1	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,7	14,8	14,8	14,9	14,9
18	15,2	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	15,0
19	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,1	14,9	14,8
20	14,2	14,1	14,1	14,0	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,4	13,4	13,3
21	13,0	13,0	13,2	13,3	13,5	13,7	13,9	14,1	14,2	14,4	14,4	14,5
22	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0
23	16,0	16,1	16,1	16,3	16,5	16,7	16,8	16,9	16,9	17,1	17,1	17,3
24	20,1	20,3	20,5	20,7	20,8	21,1	21,2	21,4	21,6	21,8	21,9	22,0
25	22,8	22,8	22,9	23,0	*23,0	23,1	23,1	23,0	22,9	22,8	22,6	22,6
26	21,4	21,1	21,2	21,1	21,1	21,0	21,1	21,1	20,9	20,8	20,8	20,8
27	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3
28	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,7	21,7
29	321,5	321,6	321,5	321,5	321,6	321,7	321,9	322,1	322,0	322,0	321,8	321,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,6	321,4	321,4	321,1	321,0	321,0	321,0	321,0	321,1	321,3	321,4	321,4
2	21,6	21,5	21,4	21,4	21,3	21,1	21,2	21,3	21,2	21,2	21,1	20,8
3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9
4	21,4	21,5	21,4	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,4	21,3
5	20,6	20,4	20,2	20,0	19,9	19,9	19,8	19,7	19,4	19,2	19,0	18,6
6	17,2	17,1	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,8	16,9	*17,0	17,0
7	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,5	18,6	18,8	18,9	19,0
8	—	—	—	—	—	—	*20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8
9	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,5	19,4	19,3	19,1
10	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	17,9
11	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7
12	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,1	15,2	15,3	15,4	15,3	15,3	15,2
13	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	*16,8	16,7
14	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1
15	—	—	—	—	—	—	19,3	19,4	19,5	19,7	19,7	19,7
16	—	—	—	—	—	—	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0
17	20,0	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6
18	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,0	18,8
19	18,2	18,2	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7	17,6	17,4
20	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,7	16,6	16,6	*16,5	16,4
21	16,1	16,0	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5
22	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,0
23	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,1
24	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,1
25	18,3	18,1	17,9	17,6	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,7	16,5
26	15,6	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6
27	16,0	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	*15,6	15,5
28	14,6	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,2	14,1
29	15,3	15,5	15,6	15,8	16,0	16,3	16,5	16,9	17,1	17,4	17,6	17,6
30	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
31	319,5	319,5	319,5	319,5	319,6	319,7	319,7	319,7	319,7	319,8	319,8	319,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,3	321,3	321,4	321,4	321,4	321,4	321,6	321,6	321,7	321,7	321,7	321,7
2	20,5	20,3	20,1	20,0	19,8	19,9	20,0	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3
3	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4
4	21,0	20,9	20,8	20,7	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,7	20,6
5	18,2	17,9	17,7	17,5	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3
6	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	17,0	17,1	17,1	17,3	17,5	17,6	17,9
7	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,9	20,1	20,2	—	—	—
8	19,6	19,5	19,4	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
9	18,8	18,6	18,4	18,2	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1
10	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8
11	17,6	17,5	17,3	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0
12	15,1	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,9	16,1	16,2	16,3
13	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
14	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8
15	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	—	—	—	—	—	—
16	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3	20,1	20,1
17	19,5	19,4	19,3	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,4
18	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
19	17,1	17,0	16,8	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8
20	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
21	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,4
22	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8
23	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
24	19,1	18,9	18,9	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4
25	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
26	15,6	15,6	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,9	16,0	16,0	16,1	16,1
27	15,3	15,2	15,0	14,8	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7
28	14,1	14,0	13,9	13,8	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5	14,7	14,9	15,0
29	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,4	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
30	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6
31	319,6	319,6	319,5	319,4	319,3	319,4	319,4	319,5	319,5	319,5	319,4	319,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,2	319,2	319,2	319,1	319,2	319,1	319,2	319,2	319,2	319,2	319,2	319,1
2	18,2	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9	18,0	17,9	17,7	17,5
3	17,8	17,9	18,0	18,1	18,3	18,5	18,7	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0
4	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,7	17,5
5	16,7	16,5	16,3	16,0	15,6	15,4	15,2	15,1	14,8	14,5	14,3	14,2
6	14,3	14,2	14,1	14,1	14,0	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,1	13,9
7	13,3	13,1	13,0	12,8	12,6	12,7	13,0	13,3	13,6	13,8	14,1	14,2
8	15,3	15,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,0	14,9	14,7
9	12,5	12,4	12,3	12,2	12,3	12,4	12,6	12,8	13,1	13,3	13,4	13,5
10	14,4	14,3	14,2	14,2	14,1	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8	* 13,8	13,7
11	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
12	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,4	16,1
13	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,2
14	14,4	14,3	14,3	14,3	14,2	14,2	14,0	13,8	13,5	13,4	13,2	13,0
15	12,3	12,1	12,1	12,0	12,0	11,8	12,0	12,1	12,3	12,4	12,6	12,7
16	13,9	13,9	13,9	14,0	14,2	14,3	14,5	14,7	14,9	15,0	15,2	15,3
17	16,5	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,7	16,6
18	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,6
19	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,1
20	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9
21	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8
22	16,6	16,5	16,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,8
23	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	* 15,2	15,2
24	—	—	—	—	—	—	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6
25	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,1
26	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,6	15,4
27	13,9	13,8	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,1	14,1	14,0	13,9	13,5
28	11,9	11,8	11,8	11,8	11,9	12,1	12,1	12,0	12,1	11,9	11,9	11,6
29	10,8	10,6	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,2	11,4	11,6	11,6	11,6
30	313,7	313,9	314,0	314,1	314,2	314,4	314,5	314,6	314,7	314,8	314,8	314,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,0	318,9	318,7	318,6	318,5	318,5	318,4	318,5	318,5	318,4	318,3	318,3
2	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,9	17,1	17,3	17,4	17,5	17,7	17,8
3	18,9	*18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8
5	13,9	13,8	13,7	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,2	14,2	14,3
6	13,8	13,7	13,4	13,3	13,3	13,6	13,9	13,9	14,0	13,9	13,7	13,6
7	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2
8	14,4	14,2	13,9	13,6	13,4	13,3	13,2	13,2	13,1	13,0	12,8	12,6
9	13,5	13,7	13,9	14,0	14,2	14,4	14,5	14,6	14,6	14,5	14,3	14,4
10	13,7	13,6	13,8	13,9	13,9	14,0	14,2	14,4	14,5	14,7	14,8	15,0
11	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
12	16,1	15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,7	15,5	15,6	15,6	15,5
13	15,0	14,8	14,6	14,5	14,3	14,3	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4
14	12,8	12,7	12,4	12,3	12,2	12,3	12,2	12,3	12,4	12,4	12,4	12,6
15	12,8	12,9	12,8	12,9	12,9	13,1	13,2	13,5	13,6	13,6	13,7	13,9
16	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,4	16,6	16,6	16,6	16,6
17	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	16,9
18	16,4	16,3	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3
19	17,0	17,1	17,0	17,1	17,1	17,3	17,4	17,7	17,9	18,0	18,2	18,3
20	18,9	18,8	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
21	17,7	17,5	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
22	15,6	15,4	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2
23	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	—	—	—	—	—	—
24	16,5	16,4	16,2	16,2	16,2	16,1	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
25	16,0	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5
26	15,2	15,0	14,8	14,6	14,6	14,6	14,3	14,5	14,5	14,4	14,2	14,1
27	13,3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,4	12,5	12,5	12,3	12,3	12,1	12,0
28	11,5	11,2	10,9	10,7	10,5	10,4	10,5	10,8	10,9	10,9	10,8	10,8
29	11,7	11,6	11,6	11,6	11,7	11,7	12,2	12,5	12,8	13,0	13,3	13,6
30	314,9	314,9	314,9	315,0	315,0	315,1	315,2	315,2	315,3	315,3	315,4	315,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,2	315,2	315,1	314,9	314,8	314,7	314,5	314,3	314,1	313,9	313,6	313,4
2	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,9	13,0	* 13,3	13,5	13,7	13,9
3	—	—	—	—	—	—	15,9	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7
4	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,2	* 16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2
5	16,3	16,3	16,3	16,2	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5
6	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9
7	15,4	15,2	15,0	14,6	14,4	14,3	14,1	13,9	13,9	13,8	* 13,8	13,7
8	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5
9	14,8	14,8	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7	14,5	14,3	14,4	14,3	14,1
10	13,6	13,5	13,2	13,0	12,8	12,8	12,9	13,0	12,9	13,0	13,0	13,1
11	13,9	13,8	13,6	13,7	13,7	13,6	13,6	13,6	13,5	13,6	13,6	13,7
12	14,4	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
13	14,7	14,7	14,7	14,6	14,8	14,9	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1
14	15,8	15,7	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	* 15,5	15,3
15	15,8	15,8	15,7	15,9	16,0	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,2	14,9
16	13,0	12,4	12,1	11,6	11,4	11,2	11,0	10,9	11,0	10,8	10,9	10,5
17	13,7	13,9	14,3	14,5	14,8	15,2	15,6	15,7	15,9	16,1	16,2	16,2
18	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5
19	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4	17,5	17,6	17,5
20	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0
21	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	* 18,2	18,1	18,1	18,0
22	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,6	16,6	16,5	16,3	16,2	16,1	15,9
23	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	* 16,0	16,0	16,1	16,0	16,0	16,0
24	15,1	14,8	14,7	14,5	14,5	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8
25	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4
26	16,3	16,3	16,3	16,3	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,5	17,8	17,9
27	18,3	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,6	* 17,4	17,2
28	15,7	15,6	15,3	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	* 15,1	15,1	15,1	15,1
29	15,9	15,7	15,6	15,9	16,5	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5
30	16,6	16,6	16,5	16,4	16,5	16,4	16,5	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7
31	314,6	314,5	314,3	314,2	314,2	314,3	314,4	314,3	314,2	314,1	314,1	314,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,3	313,2	313,0	313,4	313,0	313,0	313,0	313,0	313,0	313,0	312,9	312,9
2	14,1	14,3	14,7	15,1	15,4	15,7	—	—	—	—	—	—
3	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1
4	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
6	16,8	16,8	16,7	16,6	16,5	16,3	16,3	16,3	16,2	16,0	15,8	15,6
7	13,7	13,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,9	13,7	13,6	13,5	13,3
8	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	* 13,8	14,1	14,3	14,4	14,5	14,8	14,8
9	13,9	13,8	13,7	13,7	13,6	13,8	13,9	13,9	14,1	14,0	14,0	13,8
10	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,4	13,6	13,8	13,9	13,9
11	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5
12	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,4	14,6	14,7	14,7	14,7
13	15,1	15,2	15,2	15,3	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9
14	15,1	14,8	14,5	14,4	14,3	14,4	14,5	15,1	15,4	15,6	15,8	15,8
15	14,5	14,6	14,4	14,3	14,2	14,1	14,0	14,1	14,1	14,0	13,6	13,3
16	10,7	* 10,7	10,7	10,9	11,3	11,6	11,9	12,2	12,7	13,1	13,4	13,5
17	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9
18	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5
19	17,4	17,3	17,4	17,3	17,5	17,8	18,0	18,3	18,7	18,9	19,0	19,1
20	18,8	* 18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,5	18,5
21	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3
22	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,7	14,6	14,6	14,8	15,0	15,3
23	16,0	16,1	16,1	15,9	16,0	15,8	16,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,3
24	13,9	13,7	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,2	14,4	14,6	14,7	14,8
25	15,3	15,4	15,4	15,6	15,4	15,4	15,8	15,7	15,8	16,1	16,1	16,2
26	18,0	17,9	18,0	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3
27	17,0	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	15,8
28	14,9	14,9	15,0	15,2	15,4	15,6	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,1
29	16,4	16,4	16,3	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
30	15,5	15,3	15,1	14,8	14,8	14,7	14,6	14,4	14,6	14,9	14,7	14,7
31	314,7	314,7	314,7	315,0	315,3	315,8	316,1	316,3	316,5	316,6	316,7	316,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,8	316,9	316,9	317,0	317,1	317,2	317,2	317,3	317,2	317,3	317,3	317,3
2	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4
3	17,8	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5
4	—	—	—	—	—	—	19,5	19,7	19,6	19,5	* 19,4	19,2
5	19,0	—	—	—	—	—	18,4	18,3	18,1	17,8	17,5	17,1
6	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,7
7	18,3	18,6	18,8	18,9	19,1	19,2	* 19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7
8	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8	20,7	20,7
9	20,6	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,4
10	19,3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5
11	18,2	—	—	—	—	—	18,2	18,2	18,3	18,4	* 18,4	18,4
12	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
13	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,7	18,6	18,4
14	16,8	16,6	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,0
15	16,8	16,7	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2
16	18,4	18,4	18,3	18,4	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
17	17,7	17,6	17,3	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,4
18	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7	15,5	15,6	* 15,6	15,5
19	16,3	16,3	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1
20	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4	15,2
21	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,3
22	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9
23	18,7	18,6	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,0	17,9	17,9	18,1
24	19,0	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5
25	19,4	19,2	19,1	18,9	18,8	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	* 18,7	18,6
26	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3
27	19,7	19,7	—	—	—	—	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6
28	19,1	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4
29	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,6	18,8	18,9	19,0	19,2	19,3
30	319,5	319,4	319,4	319,2	319,1	319,1	319,0	318,8	318,7	318,5	318,3	318,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,2	317,1	317,1	317,1	317,1	317,2	317,3	317,4	317,5	317,6	317,7	317,6
2	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2	17,4	17,6	17,7	17,8	17,7
3	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,3	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7
4	19,1	19,0	18,8	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,0
5	16,8	16,4	16,2	16,0	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	15,9	16,0	15,9
6	15,6	15,7	15,6	15,6	15,6	15,8	16,1	16,5	16,8	17,3	17,7	18,0
7	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6
8	20,7	20,6	20,5	20,5	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7
9	* 20,2	20,0	20,0	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,7	19,6	19,5
10	18,3	18,3	18,1	18,0	18,0	17,8	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2
11	18,3	18,3	18,3	18,5	18,7	18,9	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2
12	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2
13	18,2	18,1	17,9	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,1	17,0
14	16,1	16,0	16,1	16,0	15,9	15,9	16,0	16,2	16,6	16,8	16,9	16,8
15	16,1	16,1	15,9	16,0	16,0	16,3	16,9	17,0	17,2	17,4	17,9	18,2
16	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0
17	16,2	16,0	15,8	15,6	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0	18,2	16,2
18	15,4	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3
19	16,0	15,8	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	15,8	15,9	15,9	15,9
20	15,1	14,8	14,9	* 15,8	16,0	16,3	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	16,8
21	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,3	19,4	19,5
22	* 19,7	19,7	19,6	19,5	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	18,9	19,0	18,9
23	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	18,1	18,2	18,4	18,6	18,7	18,9	18,9
24	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
25	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1
26	19,3	19,3	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7
27	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,3	19,3	19,2
28	18,3	18,2	18,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	18,0	18,0	18,1	18,2
29	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6
30	317,9	317,7	317,5	317,3	317,2	317,1	317,1	317,2	317,3	317,3	317,4	317,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	317,3	317,2	317,2	317,2	317,3	317,4	317,5	317,7	317,8	317,9	318,0	318,1
2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	* 18,1	18,1	18,0
3	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
4	18,5	18,4	18,2	18,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6
5	16,3	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,7	16,9	17,1	17,2	17,4	17,5
6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0
7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4
8	15,6	15,5	15,2	15,1	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,1	14,9	14,7
9	15,8	15,9	16,0	16,0	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	* 16,4	16,4	16,3
10	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3
11	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
12	19,1	19,0	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5
13	17,8	17,7	17,5	17,5	17,4	17,3	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,3
14	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2
15	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5
16	18,4	—	—	—	—	—	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,[illegible]
17	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3
18	19,3	19,3	19,2	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
19	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0
20	—	—	—	—	—	—	16,9	17,0	16,9	16,9	16,7	16,5
21	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	* 17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4
22	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	* 17,8	17,8	17,7
23	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
24	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8
25	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2
26	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,8	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
27	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
28	19,4	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8
29	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	* 19,9	20,0	20,0
30	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
31	320,5	320,5	320,4	320,4	320,4	320,4	320,5	320,5	320,5	320,5	320,5	320,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,2	318,3	318,3	318,2	318,2	318,2	318,3	318,4	318,4	318,4	318,5	318,4
2	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,2	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6
3	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
4	17,3	17,8	17,8	17,0	16,9	16,8	16,8	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4
5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,9	18,0	18,2	18,4	18,5	18,6	18,7
6	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
7	17,8	17,0	16,8	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9
8	14,4	14,2	13,9	14,3	14,6	14,6	14,7	14,9	15,2	15,4	15,6	15,7
9	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8
10	17,4	17,3	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4
11	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	* 19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,3	19,2
12	18,3	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0	17,9
13	17,3	17,3	17,4	* 17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2
14	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8
15	19,4	19,3	* 19,2	19,1	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5
16	17,7	17,7	17,5	17,5	17,5	17,6	18,0	18,1	18,3	18,6	18,7	18,8
17	19,2	19,2	19,1	* 19,2	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,3	19,3	19,3
18	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,5	19,5
19	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	—	—	—
20	16,4	16,3	16,2	16,0	15,8	15,8	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6
21	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
22	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7
23	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
24	16,7	16,6	16,6	16,4	16,3	16,7	16,5	16,7	16,5	16,6	16,8	17,0
25	17,1	17,0	17,2	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1
26	19,3	19,3	19,2	19,1	19,2	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3
27	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4
28	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
29	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,4
30	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6
31	320,3	320,3	320,2	320,2	320,0	320,0	320,0	320,1	320,2	320,2	320,2	320,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,0	319,9	319,8	319,7	319,7	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,7	319,6
2	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6
3	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7
4	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0
5	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	* 18,4	18,5
6	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5
7	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5
8	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,1	17,1
9	16,5	16,4	16,1	15,9	16,1	15,9	16,1	16,1	16,2	16,4	16,4	16,5
10	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5
11	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,3
12	17,8	17,8	17,8	17,8	18,0	18,2	18,3	18,3	18,4	* 18,4	18,4	18,3
13	18,8	18,8	18,7	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9
14	18,6	18,5	18,4	18,2	18,3	18,4	18,5	18,8	18,7	18,8	18,8	18,6
15	18,9	18,9	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
16	18,4	18,5	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,5	18,5	18,3	18,1
17	16,5	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,5	15,4	15,4	15,1	15,0	14,8
18	12,5	12,3	12,0	11,8	11,8	11,9	12,0	11,9	11,7	11,8	11,7	11,5
19	10,6	10,8	10,7	10,5	10,6	10,6	10,6	10,7	10,8	10,9	* 10,9	10,8
20	13,1	13,3	13,4	13,6	13,9	14,1	14,2	14,4	14,6	14,7	14,8	14,8
21	15,7	15,9	16,1	16,0	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,1	16,0
22	14,5	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,5	15,4
23	15,5	15,7	15,8	15,8	16,0	16,1	* 16,4	16,6	16,8	16,9	17,1	17,1
24	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6
25	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0
26	18,3	18,2	18,1	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	* 17,8	17,9	17,7
27	17,7	17,7	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6
28	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,4
29	17,4	17,3	17,3	17,2	17,1	17,2	17,3	17,4	17,6	17,6	17,6	17,5
30	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,5	19,5	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
31	319,5	319,4	319,2	319,0	318,8	318,8	318,6	318,5	318,3	318,3	318,1	318,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,5	319,3	319,2	319,1	319,0	319,0	319,0	319,1	319,1	319,0	319,0	319,0
2	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9
3	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
4	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
6	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
7	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
8	17,0	16,9	16,7	16,5	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5
9	16,6	16,7	16,9	17,2	17,4	17,6	17,7	17,9	18,1	18,3	18,3	18,4
10	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4
11	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	17,9	17,9
12	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3	18,4	18,6	18,8	18,8	18,9	18,8	18,8
13	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
14	18,6	18,4	18,2	17,9	17,8	17,8	17,9	18,0	18,4	18,5	—	—
15	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5
16	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8
17	14,4	14,1	13,7	13,5	13,7	14,2	14,1	14,0	13,7	13,5	13,1	12,7
18	11,4	11,4	11,2	11,2	11,1	11,2	11,3	11,2	11,2	11,1	11,0	10,9
19	10,8	10,9	10,9	11,0	11,2	11,4	11,8	12,0	12,3	12,6	12,8	13,0
20	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9	15,0	15,1	15,5
21	15,9	15,7	15,6	15,5	15,0	14,8	14,4	14,3	14,1	13,7	13,6	14,0
22	15,3	15,2	15,0	14,9	14,8	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5
23	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,7	18,9	19,0	19,2	19,3
24	*19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
25	18,9	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4
26	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7
27	17,3	17,2	17,0	17,0	16,9	16,9	17,2	17,3	17,5	17,5	17,4	17,3
28	17,3	17,3	17,1	17,1	17,0	17,1	17,3	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
29	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,9	18,2	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0
30	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,8	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7
31	318,0	317,9	317,8	317,8	317,7	317,6	317,6	317,7	317,7	317,7	317,7	317,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,5	317,5	317,5	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4	317,4	317,3	317,1
2	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	* 17,3	17,2	17,3
3	—	—	—	—	—	—	18,8	19,0	19,1	19,4	19,2	19,0
4	—	—	—	—	—	—	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2
5	17,9	17,7	17,7	17,5	17,5	17,5	17,6	17,5	17,5	17,6	17,5	17,5
6	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,7	16,5	16,4
7	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,7	15,5	15,2
8	15,4	15,5	15,5	15,5	15,7	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,0	15,9
9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	* 17,7	17,7	17,7
10	—	—	—	—	—	—	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,8
11	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
12	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
13	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9
14	16,9	16,7	16,7	16,5	16,5	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1
15	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,2	19,4	19,4	19,5	19,5
16	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	* 19,5	19,4	19,2	19,0
17	19,3	19,4	19,3	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3	19,1	18,9
18	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7
19	—	—	—	—	—	—	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5
20	16,4	16,4	16,4	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,6	16,7
21	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4
22	17,9	17,9	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,2	17,0
23	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,5	15,6	* 15,7	15,5	15,5	15,4
24	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	14,8	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	14,7
25	12,9	12,8	12,6	12,3	12,2	12,1	12,3	12,8	13,4	13,7	13,8	14,1
26	15,5	15,6	15,6	15,8	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,6	16,7	16,7
27	16,4	16,2	16,1	15,8	15,7	15,6	15,6	15,4	15,3	15,1	14,8	14,5
28	12,7	12,5	12,3	12,2	12,2	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,1	12,3
29	14,6	14,7	14,6	14,6	14,7	14,7	14,9	14,9	15,0	15,0	14,9	14,8
30	315,6	315,7	315,7	315,8	315,8	315,9	316,0	316,1	316,1	316,2	316,3	316,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	316,9	316,7	316,5	316,3	316,1	315,9	315,7	315,7	315,7	315,8	316,0	316,4
2	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,6
3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	—	—	—	—	—
4	19,1	18,8	18,7	18,7	18,5	18,6	18,4	18,4	18,4	18,2	18,1	18,0
5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2
6	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5
7	14,9	14,7	14,5	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,9	15,0	15,2	15,3
8	16,0	15,9	15,9	16,0	16,0	16,1	16,3	16,4	16,6	16,7	16,8	16,9
9	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	—	—	—	—	—	—
10	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7
11	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
12	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4
13	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,0
14	17,1	17,0	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,4	17,7	17,9	18,0	18,2
15	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,8	19,8
16	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	18,9	19,1	19,3	19,3
17	18,7	18,6	18,3	18,3	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
18	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,4	17,4	—	—	—	—
19	15,4	15,4	15,6	15,6	15,8	15,9	15,9	16,1	16,2	16,4	16,4	16,4
20	16,4	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9
21	17,3	17,4	17,4	17,3	17,5	17,7	17,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
22	16,8	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7
23	15,4	15,2	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	14,8	14,9	15,0
24	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	13,9	13,7	13,4	13,3	13,1
25	14,1	14,5	14,7	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0	15,2	15,3	15,4
26	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,7	16,6	16,5
27	14,1	13,9	13,5	13,3	12,9	12,9	12,8	12,7	12,8	12,8	12,8	12,7
28	12,5	12,8	13,1	13,4	13,6	13,8	14,1	14,4	14,6	14,6	14,6	14,7
29	14,7	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4
30	316,4	316,5	316,6	316,7	316,8	316,9	317,1	317,3	317,4	317,6	317,7	317,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	317,9	317,8	317,8	317,7	317,7	317,5	317,6	317,4	317,4	317,2	317,1	317,0
2	15,1	15,0	14,9	15,1	14,9	14,7	14,7	14,6	14,7	14,8	14,9	15,3
3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,2	19,2
4	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2
5	19,0	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6
7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,9	*18,8	18,7	18,5
8	18,2	18,2	18,2	18,1	18,4	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9	19,0	18,9
9	19,0	18,9	18,8	18,8	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
10	—	—	—	—	—	—	20,6	20,5	20,7	20,6	20,5	20,4
11	—	—	—	—	—	—	18,7	18,7	18,7	18,9	18,9	18,9
12	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,5	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9
13	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	19,9
14	19,0	19,0	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	*18,3	18,1	18,0
15	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
16	17,6	18,1	18,3	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
17	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,6	20,8	20,9	21,0	20,9	20,9	20,8
18	20,5	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4
19	20,0	19,9	19,7	19,8	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6
20	19,6	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
21	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	*21,0	21,0
22	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7	21,8	21,9	21,9	22,0	21,9
23	21,8	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,8	21,7	21,5
24	20,8	20,7	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,6	20,5	20,5
25	21,4	21,4	21,4	21,5	21,5	21,6	21,8	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1
26	22,2	22,1	22,1	22,1	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,2	22,1	21,9
27	21,5	21,4	21,4	21,3	21,3	21,3	21,5	21,6	21,7	21,7	21,6	21,5
28	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,6	21,6	21,7	*21,8	21,7	21,6
29	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2
30	21,3	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,6	21,6	21,5
31	321,3	321,2	321,2	321,3	321,2	321,2	321,3	321,3	321,4	321,4	321,4	321,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,6	316,8	316,6	316,6	316,5	316,4	316,1	315,9	315,7	315,5	315,3
2	15,5	15,7	15,8	16,0	16,4	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,1	18,1
3	19,1	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,2
4	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
5	18,5	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
7	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0	19,0
9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	—	—	—	—	—	—
10	20,2	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	—	—	—	—	—	—
11	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4
12	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
13	19,8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2
14	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8
15	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,6	17,7	17,6
16	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,6	19,6	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3
17	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5
18	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0
19	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6
20	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1
21	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,3	21,3
22	21,8	21,8	21,8	21,7	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8
23	21,4	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9	20,9
24	20,5	20,4	20,5	20,5	20,6	20,7	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4
25	22,0	22,0	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,3	22,2	22,2	22,3	22,2
26	21,7	21,6	21,6	21,5	21,5	21,6	21,6	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4
27	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
28	21,5	21,4	21,4	21,3	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4	21,4
29	21,1	21,0	21,0	20,9	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3
30	21,4	21,3	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,3	21,3
31	321,3	321,3	321,3	321,4	321,4	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5	321,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,5	321,5	312,4	321,5	321,5	321,4	321,5	321,6	321,6	321,6	321,5	321,4
2	21,4	21,3	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	20,7	20,6
3	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	19,9
4	—	—	—	—	—	—	19,4	19,4	19,5	19,6	19,5	*19,5
5	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,4	20,5	20,7	20,7	20,8	20,7
6	21,3	21,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	21,8
7	22,0	21,9	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,7	21,6	21,5
8	21,4	21,3	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8	20,6	20,4
9	18,0	17,9	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8
10	16,1	15,9	15,6	15,4	15,2	14,9	14,8	14,6	14,5	14,2	14,0	13,7
11	11,1	10,8	10,4	—	—	—	9,3	9,7	9,8	* 9,9	10,3	10,6
12	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,8	11,9	12,0	12,0	12,1	12,1	12,0
13	11,8	11,8	11,9	11,9	12,0	12,1	12,3	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5
14	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,1	14,9	14,7	14,4	14,1
15	15,5	15,6	15,7	15,7	15,7	15,9	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8
16	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
17	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	20,9
18	19,9	19,8	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	*19,5	19,2	18,9
19	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
20	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5
21	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,8	17,1	17,4	17,6	17,8	18,0
22	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,4
23	—	—	—	—	—	—	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,5
24	—	—	—	—	—	—	14,4	14,3	14,0	13,9	13,8	13,6
25	—	—	—	—	—	—	11,7	11,8	11,8	11,7	12,2	12,4
26	16,0	15,9	15,8	15,6	15,5	15,5	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,2
27	13,4	13,5	13,6	13,8	14,0	14,1	14,2	14,4	14,6	*14,9	14,9	14,9
28	14,4	14,3	14,3	14,2	14,3	14,3	14,2	14,2	14,3	14,6	14,5	14,3
29	13,7	13,5	13,2	12,8	12,3	12,1	12,0	12,1	12,0	12,0	12,0	11,8
30	813,7	313,6	313,5	313,4	313,2	313,0	312,8	312,8	312,8	312,9	312,9	312,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,4	321,3	321,8	321,3	321,4	321,4	321,5	321,5	321,5	321,4	321,4	321,4
2	*20,4	20,3	20,8	20,2	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9
3	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	—	—	—	—	—	—
4	19,5	19,4	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9
5	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,9	21,1	21,2	21,2	21,3	21,8	21,3
6	21,8	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7	21,5	21,4	21,3	21,8	21,3	21,4	21,4	21,5	21,5	21,4	21,5	21,5
8	20,2	20,0	19,9	19,7	19,6	19,6	19,5	19,3	19,2	18,9	18,7	18,3
9	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,3
10	13,8	13,0	12,9	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,3	12,0	11,9	11,5
11	10,6	10,8	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,8
12	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,9	11,7	11,8	11,8	11,7	11,8	11,8
13	13,7	13,8	14,1	14,4	14,7	14,9	15,2	15,4	15,6	15,7	15,8	15,8
14	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,5	14,8	15,2	15,3
15	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8
16	17,2	17,2	17,3	17,4	17,6	17,8	18,2	18,6	19,2	19,8	20,1	20,3
17	20,8	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0
18	18,7	18,7	18,8	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,0
19	19,0	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
20	18,4	18,2	18,1	17,9	17,8	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,5
21	18,1	18,3	18,4	18,5	18,8	19,0	19,2	19,4	19,6	19,7	19,9	19,9
22	20,3	19,9	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	—	—	—	—	—
23	17,2	17,1	16,9	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	16,6	16,5	16,2
24	13,5	13,5	*13,4	13,2	13,2	13,0	—	—	—	—	—	—
25	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,6	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9
26	15,0	14,9	14,7	14,6	14,3	14,0	13,8	13,5	13,3	13,2	13,3	13,4
27	14,9	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5
28	14,3	14,2	14,1	14,0	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4	14,3	14,2	14,0
29	11,7	11,9	*12,4	12,9	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7	13,6	13,6	13,8
30	312,6	312,5	312,5	312,5	312,5	312,6	—	—	—	—	—	—

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	—	—	—	—	—	—	312,6	312,8	312,9	313,0	313,0	313,0
2	15,7	—	—	—	—	—	15,8	15,8	16,0	15,9	15,9	15,9
3	—	—	—	—	—	—	17,9	18,0	17,9	17,8	*17,7	17,6
4	16,2	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,9	17,3	17,7	18,1	18,2	18,3
5	19,1	19,0	18,8	18,5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9
6	17,2	17,1	17,1	17,0	17,2	17,3	17,3	17,4	17,6	17,8	17,9	17,9
7	19,1	19,2	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,4	19,4	19,3	•19,3
8	19,2	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	*19,0	18,9	19,0	18,9	18,8
9	18,2	18,6	18,7	18,8	18,7	18,9	19,0	19,3	19,4	19,6	19,4	19,2
10	17,4	17,2	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	*16,4	16,2	15,8
11	16,0	16,1	16,0	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	15,9
12	15,6	15,6	15,6	15,3	15,1	14,8	14,9	15,1	15,4	15,4	15,6	15,6
13	12,9	12,8	13,0	12,7	12,7	12,7	12,7	12,6	12,5	12,4	12,2	12,2
14	10,4	10,3	10,4	10,5	10,4	10,5	10,6	10,6	10,6	10,8	11,0	11,2
15	14,4	14,6	14,9	15,0	15,3	15,6	15,9	16,1	16,4	16,7	17,0	17,1
16	20,5	20,8	21,0	21,2	21,3	21,4	21,8	22,0	22,2	22,3	22,4	22,4
17	22,3	22,1	22,0	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,6	*21,5	21,3	21,0
18	19,1	18,9	18,8	18,6	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,0	17,9	17,7
19	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,3	18,5	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3
20	21,0	21,0	21,0	21,1	21,3	21,7	21,7	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1
21	22,6	22,6	22,6	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,7	22,5
22	21,3	21,1	20,9	20,7	20,5	20,3	20,1	20,1	20,0	19,8	19,5	19,1
23	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
24	16,1	16,0	15,9	—	—	—	15,1	14,9	14,6	14,5	*14,1	13,7
25	—	—	—	—	—	—	8,2	* 8,1	8,1	8,0	7,8	7,5
26	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	5,4	5,7	6,0	6,2
27	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9	8,3	8,5	8,7	9,0	9,3	9,4	9,5
28	12,2	12,3	12,4	12,5	12,5	12,6	12,9	13,1	13,1	13,2	13,1	12,9
29	13,3	13,5	13,8	13,9	14,1	14,4	14,9	15,4	15,7	16,1	16,4	16,7
30	19,2	19,3	19,5	19,4	19,5	19,6	19,9	*20,3	20,5	20,7	20,6	20,6
31	321,2	321,3	321,3	321,1	321,0	321,0	321,0	321,0	321,1	321,1	320,9	320,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,2	313,3	313,5	313,8	314,0	314,3	314,6	314,8	315,0	315,2	315,3	315,4
2	16,0	16,0	16,1	16,2	16,5	16,7	17,0	—	—	—	—	—
3	17,3	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5	16,5	16,5	16,3	16,3	16,4	16,3
4	18,4	18,5	18,7	18,9	19,2	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1
5	17,8	17,6	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3
6	18,0	18,1	18,1	18,3	18,5	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1
7	19,2	19,2	19,3	19,3	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4
8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,7	18,7	18,6	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0
9	19,0	18,8	18,7	18,5	18,2	18,0	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4
10	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,2	16,3	16,2
11	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,3	16,2	16,0	15,8
12	15,5	15,4	15,4	15,2	15,3	15,0	14,8	14,3	13,8	13,5	13,4	13,1
13	12,2	11,9	11,9	11,7	11,4	11,3	11,2	10,9	10,9	10,7	10,6	10,4
14	11,3	11,5	11,6	11,9	12,1	12,5	12,9	13,2	13,4	13,8	14,0	14,2
15	17,3	17,6	17,8	18,0	18,4	18,6	19,0	19,4	19,7	19,9	20,2	20,3
16	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,6	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5
17	20,7	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	17,8	19,6	19,4
18	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8
19	19,3	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9
20	22,1	22,1	22,1	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,3	22,4	22,5	22,6
21	22,3	22,2	22,2	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0	22,0	21,9	21,8	21,6
22	18,7	18,4	18,2	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7
23	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2
24	13,2	12,8	12,4	12,0	11,7	11,3	11,1	10,9	10,6	10,3	9,9	9,7
25	7,2	7,0	7,0	6,9	6,8	6,6	—	—	—	—	—	—
26	6,5	6,7	7,0	7,1	* 7,3	7,4	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,7
27	9,6	9,7	10,0	10,2	10,4	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0	12,1
28	12,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,6	12,7	12,8	12,8	13,0
29	16,8	17,1	17,6	17,7	18,0	18,2	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1
30	20,6	20,7	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,1	21,1	21,3	21,3	21,3
31	320,7	320,7	320,7	320,8	320,7	320,8	320,8	320,9	320,8	320,8	320,7	320,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,7	320,6	320,6	320,4	320,4	320,4	320,5	320,5	320,5	320,3	320,1
2	19,5	19,3	19,3	19,1	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,2	17,8	17,4
3	16,0	16,1	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,6
4	13,0	13,2	13,4	13,7	13,7	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	13,8	13,7
5	12,8	13,3	13,2	13,2	13,1	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,2	13,2
6	13,5	13,6	13,7	13,7	13,8	13,9	14,1	14,3	14,5	14,7	14,8	14,9
7	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,9	18,1	* 18,1	18,1
8	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,0	19,8
9	—	—	—	—	—	—	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,5
10	18,8	18,5	18,2	17,9	17,7	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	16,7
11	13,9	13,6	13,1	12,5	—	—	10,8	* 10,7	10,5	10,3	9,9	9,2
12	8,0	8,0	—	—	—	—	8,6	8,8	8,9	9,1	9,2	9,1
13	8,6	8,5	8,4	8,3	8,1	8,2	8,3	8,5	8,7	8,7	8,8	8,9
14	11,6	11,8	12,2	12,5	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9	* 14,3	14,5	14,6
15	17,3	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,5
16	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	17,8
17	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	18,1	18,4	18,7	18,9	19,1	19,2
18	21,0	21,1	21,1	21,4	—	—	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	21,8
19	21,1	21,0	20,8	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2
20	18,6	18,6	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,1	17,9	17,5
21	13,7	13,4	13,1	13,0	12,9	12,9	12,9	12,8	12,8	* 12,8	12,8	12,7
22	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,8	13,1	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9
23	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3	14,3	14,2	14,0	13,9	13,8	13,7	13,5
24	11,3	11,2	11,1	10,8	10,7	10,5	10,4	10,4	10,3	10,3	10,2	10,0
25	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,1	10,1	10,3	10,4	10,4
26	11,2	11,2	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,5	11,6	11,6	11,8	11,8
27	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2
28	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,2	* 13,2	13,2	13,2
29	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,3
30	15,4	15,5	—	—	—	—	15,8	15,9	15,9	16,1	16,2	16,1
31	316,4	316,3	316,3	316,2	—	—	316,2	316,2	316,2	316,1	316,1	315,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	319,9	319,9	320,0	320,0	320,0	320,0	319,9	319,9	319,8	319,7	319,6
2	17,2	16,9	16,8	16,7	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0
3	15,3	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13,0
4	13,6	13,5	13,6	13,5	13,5	13,5	13,0	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9
5	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
6	14,9	15,0	15,2	15,4	15,6	15,7	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,5
7	18,0	18,0	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
8	19,8	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	—	—	—	—	—	—
9	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	19,9	19,8	19,6	19,4	19,1
10	16,3	15,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,3	15,0	14,8	14,5
11	8,7	8,8	* 8,2	8,2	7,9	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0
12	9,0	9,0	9,0	9,1	9,2	9,3	9,2	9,2	9,1	8,9	8,9	8,7
13	9,0	9,1	9,3	9,6	10,0	10,2	10,3	10,6	10,8	11,0	11,4	11,5
14	14,7	15,0	15,2	15,5	15,7	16,0	16,3	16,5	16,7	16,8	17,0	17,2
15	18,5	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
16	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
17	19,3	19,4	19,6	19,8	20,1	20,3	20,4	20,6	20,8	20,9	20,9	21,0
18	21,7	21,6	21,6	21,7	21,6	21,6	21,7	21,5	21,5	21,4	21,5	21,3
19	19,9	19,8	19,7	19,5	19,5	19,5	19,3	19,2	19,0	18,9	18,8	18,6
20	16,9	16,4	16,1	15,7	15,3	15,1	14,8	14,6	14,2	14,1	14,0	13,8
21	12,5	12,3	12,2	12,2	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5
22	14,1	14,2	14,3	14,6	14,6	14,7	14,9	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9
23	13,2	12,9	12,9	12,7	12,6	12,4	12,3	12,1	11,9	11,8	11,7	11,5
24	9,9	9,9	9,7	9,7	9,8	9,8	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,9
25	10,4	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1	11,2	11,3
26	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,7	12,7	12,8
27	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
28	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6
29	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,3
30	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
31	315,8	315,7	315,7	315,7	315,7	315,8	315,8	315,8	315,8	315,9	315,9	315,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,9	315,9	315,9	316,0	316,0	316,0	316,1	316,1	316,2	316,3	316,2
2	15,8	15,8	15,7	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	14,9
3	13,6	13,5	13,5	13,4	13,3	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,7
4	15,0	15,1	15,0	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	* 15,8	15,8
5	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,4	18,3
6	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9	18,0	18,1
7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
8	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,3
9	17,6	17,7	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,2
10	18,1	18,3	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	18,9
11	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,8	18,8	* 18,8	18,8	18,6
12	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9
13	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,4	20,2	20,2	20,2
14	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	20,8	20,9	20,9
15	19,8	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,7	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1
16	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4
17	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	19,8
18	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	* 20,1	20,1	20,1
19	20,3	20,3	20,3	20,2	20,3	20,3	20,4	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6
20	20,7	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,9	21,0	21,0	21,1	21,0
21	20,8	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,2	21,3	21,3	21,4	21,3	21,3
22	21,8	21,9	21,9	21,8	21,9	21,9	22,0	22,1	22,2	22,2	22,1	22,0
23	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3
24	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6	21,5
25	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	* 21,3	21,3	21,3
26	21,8	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	22,0	22,0	22,1	22,1	22,2	22,1
27	22,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5	22,5	22,3
28	322,3	322,3	322,3	322,2	322,2	322,4	322,4	322,4	322,5	322,4	322,5	322,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,1	316,1	316,1	316,1	316,1	316,2	316,2	316,2	316,1	316,1	316,0	315,9
2	14,7	14,6	14,4	14,4	14,2	14,2	14,1	14,1	14,0	14,0	13,8	13,8
3	13,7	13,8	14,0	14,1	14,3	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9	15,0
4	15,9	16,1	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,7
5	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2
6	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,8
7	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3
8	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5
9	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,2	18,1
10	18,8	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,4	18,5	18,6	18,7
11	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
12	18,9	19,1	19,4	19,5	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5
13	19,9	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,2	20,3	20,3	20,4
14	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8
15	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4
16	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,3	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
17	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4
18	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
19	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8
20	20,9	20,8	20,8	20,8	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8
21	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,8
22	21,8	21,7	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2
23	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	21,5	21,6
24	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6	20,7
25	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8
26	22,1	22,1	22,0	22,0	22,1	22,1	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,3
27	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,2	22,3	22,2	22,4	22,5	22,5	22,4
28	322,3	322,2	322,1	322,3	322,2	322,2	322,4	322,4	322,4	322,4	322,4	322,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	322,3	322,2	322,2	322,1	322,1	322,2	322,2	322,3	322,3	322,3	322,3	322,2
2	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4
3	22,2	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,9	21,9	21,8
4	21,0	20,9	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,2	* 20,2	20,1	19,9
5	16,0	15,6	15,2	15,4	15,6	15,9	16,4	16,3	17,0	17,6	17,9	18,0
6	19,5	19,4	19,3	19,1	19,0	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2
7	18,4	18,4	18,2	18,2	18,1	18,1	17,9	18,0	18,0	17,9	17,7	17,5
8	16,2	16,0	15,7	15,6	15,3	15,2	15,1	14,9	14,7	14,5	14,4	14,2
9	12,1	11,9	11,6	11,5	11,7	11,9	12,2	12,5	12,7	12,8	12,9	13,0
10	12,8	12,7	12,6	12,6	12,8	12,8	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4
11	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,7	14,8	14,8	14,9	* 15,0	15,0
12	15,8	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0
13	17,9	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
14	16,4	16,3	16,2	16,2	16,1	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	16,0	15,8
15	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,1	15,0
16	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	19,2	19,3	19,3	19,3
17	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,4	19,4	19,2	19,2	19,1	18,9	18,9
18	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	* 17,9	17,8	17,8
19	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,2
20	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2
21	17,1	16,8	16,5	16,4	16,2	16,0	* 15,9	15,8	15,6	15,5	15,3	15,3
22	14,6	14,7	14,7	14,7	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
23	14,8	14,7	14,6	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	* 14,7	14,6	14,6
24	14,3	14,2	14,0	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,7	13,7	13,6
25	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,6	12,7	12,8	12,8	12,9	12,9	12,8
26	13,8	13,8	13,9	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
27	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,8	16,1	16,3	16,6	16,8	17,0	17,1
28	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
29	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4
30	15,3	15,1	14,9	14,8	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6	14,4	* 14,2	13,9
31	313,3	313,3	313,3	313,3	313,3	313,3	313,3	313,3	313,3	313,2	313,1	312,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h.	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	322,0	322,0	322,0	322,0	322,0	321,8	322,0	322,0	322,2	322,2	322,1	322,1
2	22,3	22,2	22,2	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4	22,3	22,3	22,3	22,3
3	21,6	21,6	21,4	21,4	21,4	21,4	21,5	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1
4	19,6	19,4	19,1	18,9	18,7	18,5	18,4	18,2	17,7	17,2	16,9	16,4
5	19,2	19,3	19,6	19,7	19,8	20,0	20,3	20,4	20,3	20,2	19,9	19,7
6	18,1	18,0	18,0	18,1	18,0	18,2	18,3	18,3	18,5	18,6	18,5	18,5
7	17,4	17,4	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,7	16,6	16,6	16,5	16,4
8	14,0	13,8	13,6	13,3	13,2	13,2	13,1	13,0	12,8	12,6	12,3	12,1
9	12,9	12,9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,0	12,9	12,8
10	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,3	14,4	14,4	14,5
11	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8
12	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5	17,5	17,7	17,9	18,0	17,9	17,9	17,8
13	* 17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
14	15,6	15,5	15,2	15,0	14,9	15,0	14,9	14,8	15,0	15,0	15,1	15,0
15	15,1	14,9	14,8	14,7	14,9	14,9	14,9	15,8	16,6	17,0	17,5	18,0
16	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,7	19,8	19,8
17	18,7	18,5	18,5	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0
18	17,7	17,5	17,5	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6
19	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5
20	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,3
21	15,1	15,0	14,9	14,8	14,7	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	14,5	14,5
22	15,0	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0	14,9	14,8
23	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,5	14,5	14,6	14,6	14,5	14,4	14,4
24	13,4	13,3	13,3	13,3	13,2	13,3	13,3	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1
25	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,6	13,7	13,7	13,8	13,7
26	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
27	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
28	17,4	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0
29	16,2	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9	15,7	15,5	15,4
30	13,7	13,4	13,3	13,1	12,9	12,8	12,8	12,8	12,9	13,2	13,3	13,3
31	312,6	312,4	312,2	312,0	311,8	311,7	311,7	311,7	311,8	311,7	311,6	311,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	311,5	311,6	311,7	312,0	312,1	312,5	312,9	313,3	313,6	313,7	313,8	313,9
2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,6	12,5	12,7	12,7	12,8	12,8	12,9	12,9
3	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,5	14,7	14,9
4	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	* 17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,2
5	16,8	16,8	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8	16,7	16,6	16,4	16,2	16,1
6	14,6	14,6	14,5	14,4	14,5	14,6	14,6	14,7	14,7	* 14,7	14,7	14,7
7	15,6	15,7	15,9	16,0	16,2	16,5	16,7	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4
8	17,7	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
9	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6	15,5	15,2
10	13,5	13,5	13,4	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,4	13,2	12,8
11	11,9	11,9	12,0	12,5	12,8	12,9	12,9	13,0	13,2	* 13,3	13,3	13,3
12	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6
13	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,6	* 11,2	10,8	10,5	10,2	9,9	9,9
14	11,8	11,9	11,9	12,1	12,1	12,3	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
15	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7
16	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1	18,3	18,3	18,3
17	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
18	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	* 19,3	19,1
19	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3
20	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9	19,9
21	18,8	18,6	18,5	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8
22	17,9	17,7	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
23	14,8	14,4	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,1	14,0	13,9	13,8	13,6
24	14,0	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3
25	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	* 14,4	14,4	14,3
26	13,4	13,2	13,1	12,9	12,8	12,8	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
27	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,3
28	14,5	14,5	14,5	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,9
29	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
30	315,7	315,6	315,6	315,6	315,5	315,6	315,7	315,8	315,8	315,9	315,9	315,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	314,0	313,9	313,9	313,9	313,9	313,8	313,8	313,8	313,8	313,7	313,6	313,4
2	13,0	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,3	13,5	13,5	13,5	13,7	13,7
3	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,7	15,9	16,2	16,5	16,7	16,8	16,8
4	17,1	17,0	16,8	16,8	16,7	16,8	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9
5	15,8	15,5	15,3	15,1	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6
6	14,7	14,7	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0	15,2	15,2	15,3	15,4	15,5
7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7
8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9	16,9	17,0	16,9	16,8	16,8	16,7
9	14,9	14,7	14,4	14,2	14,0	13,8	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,5
10	12,5	12,2	11,9	11,7	11,6	11,5	11,4	11,7	11,8	11,8	11,8	11,9
11	13,3	13,2	13,1	12,9	12,7	12,7	12,9	13,1	13,0	13,4	13,4	13,4
12	13,7	13,7	13,5	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,2	13,0	12,9	12,7
13	10,2	10,8	11,0	11,0	11,1	11,2	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
14	12,4	12,3	12,4	12,5	12,8	13,4	13,7	14,0	14,2	14,3	14,4	14,5
15	16,0	16,3	16,4	16,6	16,7	16,8	16,8	17,0	*17,1	17,1	17,1	17,2
16	*18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9
17	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3
18	19,0	18,9	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
19	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7
20	19,8	19,7	19,6	19,5	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3	19,2	19,2	19,1
21	17,8	17,9	17,8	17,8	18,0	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0
22	17,0	16,8	16,5	16,4	16,2	16,1	16,1	16,0	15,8	15,7	15,6	15,2
23	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,9	14,0
24	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
25	14,3	14,2	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,0	13,8	13,6
26	12,7	12,7	12,8	12,8	13,0	13,0	13,2	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6
27	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
28	14,9	14,9	15,0	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6
29	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
30	315,8	315,8	315,7	315,7	315,7	315,8	315,9	316,0	316,1	—	—	—

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	—	—	—	—	—	—	316,2	316,3	316,4	316,5	316,5	316,5
2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	* 17,6	17,5
3	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6
4	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,1
5	15,6	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	17,9
7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
8	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1	17,0
9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	* 16,2	16,2	16,1
10	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,1
11	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	15,3
12	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5
13	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5
14	18,0	18,0	18,0	18,1	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7
15	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
16	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	* 19,4	19,4	19,2	19,0
17	18,5	18,2	18,1	18,1	18,0	18,3	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6
18	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4
19	17,9	18,0	18,0	17,9	18,0	18,0	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3
20	18,1	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	17,9
21	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3
22	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	16,9	16,7
23	15,4	15,3	15,4	15,3	15,2	15,2	15,1	15,1	14,9	* 14,8	14,6	14,4
24	13,4	13,6	13,6	13,6	13,8	13,9	13,9	13,8	13,8	13,7	13,8	13,8
25	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,8	14,6	14,5	14,2
26	14,0	14,0	13,8	13,7	13,6	13,5	13,4	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6
27	14,8	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,3	15,5	15,5
28	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8
29	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,8	15,7
30	16,2	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0	* 15,8	15,7	15,6
31	315,3	315,2	315,1	135,1	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1	315,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,5	316,6	316,6	316,6	316,7	316,7	316,9	317,2	317,2	317,3	317,3	317,4
2	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
3	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2
4	15,9	15,8	15,6	15,6	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8	15,7	15,7	15,6
5	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7
6	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9
7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5
8	16,9	16,7	16,6	16,5	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3
9	15,9	15,8	15,6	15,5	15,5	15,4	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,6
10	15,0	14,9	14,7	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
11	15,2	15,0	15,2	15,2	15,1	15,2	15,5	15,7	16,0	16,0	16,1	16,1
12	17,4	17,4	17,4	17,4	17,6	17,6	17,7	17,9	18,2	18,2	18,2	18,2
13	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	18,1	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
14	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2
15	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2
16	18,7	18,8	18,7	18,5	18,5	18,2	18,4	18,6	18,8	18,8	18,8	18,6
17	18,4	18,3	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,5	18,6	18,5	18,4
18	18,3	18,2	18,1	18,0	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9
19	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
20	17,7	17,5	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3
21	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7
22	16,5	16,3	16,0	15,9	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,4
23	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5
24	13,6	13,4	13,3	13,8	13,8	13,9	14,1	14,3	14,6	14,8	15,0	15,1
25	14,1	13,9	13,8	13,7	13,6	13,6	13,6	13,8	13,9	13,8	13,9	14,0
26	12,6	12,4	12,8	13,3	13,5	13,7	13,9	14,0	14,3	14,5	14,7	14,8
27	15,6	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
28	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,5	15,6	15,8	15,7	15,8	15,7
29	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,6	15,8	15,9	16,3	16,4	16,3	16,3
30	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,3	15,3
31	315,1	315,1	315,1	315,1	315,2	315,2	315,3	315,4	315,5	315,5	315,5	315,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,7	315,7	315,8	315,9	316,1	316,2	316,3	316,5	316,6	316,6	316,7	316,8
2	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9	16,8	16,7
3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,0	* 18,1	18,1	18,1
4	—	—	—	—	—	—	19,7	19,9	19,8	19,9	19,8	19,8
5	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,2	20,2
6	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	* 20,0	19,9	19,7
7	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3
8	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,3
9	17,0	16,7	16,6	16,5	16,4	16,6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,6
10	16,7	16,6	16,5	16,3	16,3	16,3	* 16,3	16,3	16,2	16,2	16,1	15,9
11	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	16,1	16,2	16,4	16,6	16,8	16,8	16,9
12	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
13	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	* 19,0	18,9	18,9	19,0
14	19,0	19,0	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7
15	17,6	17,5	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9
16	16,6	16,5	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3
17	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1
18	—	—	—	—	—	—	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2
19	18,5	18,5	18,6	18,6	18,8	18,8	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
20	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	* 18,2	18,2	18,2	18,1
21	17,0	16,9	17,2	17,6	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
22	17,6	17,5	17,4	17,3	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,5
23	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,5
24	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0
25	20,5	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,9	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2
26	20,8	20,7	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4
27	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	* 19,6	19,6	19,5	19,4
28	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,2
29	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	16,8	16,6
30	316,8	316,8	316,6	316,7	316,6	316,5	316,2	316,0	315,9	315,9	315,8	315,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,9	316,9	316,9	316,9	316,9	317,0	317,1	317,1	317,2	317,1	317,1	317,0
2	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,8	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3
3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	—	—	—	—
4	19,9	20,0	19,9	19,9	19,9	*20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3
5	20,1	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9
6	19,6	19,5	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9
7	18,2	18,1	17,9	17,8	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
8	17,1	16,9	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,3	17,3	17,3	17,1
9	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8
10	15,7	15,6	15,5	15,2	15,0	14,9	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,6
11	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9
12	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8
13	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,2	19,1	19,1	19,0
14	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,6
15	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6
16	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
17	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7
18	18,1	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,4	18,4	18,4	18,6	18,5
19	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5
20	18,0	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4	17,2	17,1	17,2	17,1	17,0	16,9
21	17,5	17,4	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
22	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7
23	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9
24	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,2	20,2	20,3	20,4
25	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
26	20,3	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,7	19,8	20,0	19,9	19,9	19,9
27	19,2	19,1	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
28	18,1	17,9	17,8	17,7	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3
29	16,4	16,2	16,0	15,8	15,7	15,7	15,6	15,9	16,2	16,4	16,6	16,7
30	315,4	315,2	315,2	315,1	315,1	315,1	315,2	315,2	315,3	315,4	315,5	315,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	315,6	315,7	315,7	315,7	315,8	315,9	316,0	316,0	316,1	316,1	316,2	316,2
2	16,8	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	16,9
3	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	* 18,7	18,6	18,5
5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2
6	17,4	17,3	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0	16,8	16,8	16,8	16,7
7	16,5	16,5	16,4	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1
8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
9	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7
10	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8
11	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	* 18,7	18,7	18,7
12	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,7	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,2
13	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7
14	21,7	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,4	21,4	21,2
15	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,0
16	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,4
17	—	—	—	—	—	—	17,8	18,0	18,2	18,2	18,4	18,4
18	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	* 19,9	19,9	19,9
19	20,2	20,1	20,1	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3
20	19,9	19,8	19,6	19,5	19,5	19,5	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2	19,0
21	18,4	18,3	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,6	18,6	18,4	18,4	18,5
22	18,8	18,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,4
23	17,0	16,8	16,7	16,7	16,9	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9
24	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3
25	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	* 18,4	18,2
26	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
27	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6
28	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,3	18,3	18,2	18,1	18,2
29	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,9	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
30	19,2	19,2	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
31	318,5	318,4	318,4	318,3	318,4	318,3	318,4	318,3	318,3	318,3	318,2	318,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,1	316,1	316,0	316,0	316,0	316,0	316,2	316,3	316,6	316,7	316,8	316,8
2	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1
3	17,4	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,3	18,4	18,5	18,5
4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
5	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5
6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7
7	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7
8	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6
9	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6
10	17,7	17,7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3
11	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3
12	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,8	20,9	20,9
13	21,7	21,7	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,7
14	21,0	20,9	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6
15	19,8	19,7	19,6	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
16	18,1	18,0	17,8	17,5	17,2	17,3	17,6	—	—	—	—	—
17	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,4	19,5	19,7	19,7	19,8	19,8
18	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2
19	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0
20	18,8	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
21	18,2	18,1	18,3	18,3	18,0	18,0	18,2	18,4	18,6	18,7	18,7	18,7
22	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,4	17,3	17,4	17,3	17,3	17,1
23	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,3	18,3
24	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4
25	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3
26	18,7	18,6	18,5	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7
27	18,4	18,3	18,1	18,1	18,2	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5
28	18,0	17,8	17,5	17,4	17,4	17,5	17,8	17,9	18,0	17,9	18,1	18,3
29	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
30	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,9	18,0	18,2	18,4	18,4	18,5	18,5
31	317,9	317,9	318,0	318,0	318,1	318,2	—	—	—	—	—	—

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	—	—	—	—	—	—	319,4	319,5	319,6	319,6	319,6	319,5
2	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
3	19,4	19,3	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,1
4	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	18,9
5	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,4	17,2
6	17,0	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5
7	16,5	16,4	16,5	16,4	16,5	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
8	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	*17,4	17,4	17,4	17,3
9	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	16,9
10	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8
11	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3
12	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
13	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9
14	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,7	*16,6	16,6	16,4
15	15,7	15,8	15,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3	15,1	14,9
16	13,9	13,9	13,6	13,5	13,6	13,6	13,5	13,6	13,5	13,6	13,5	13,5
17	14,4	14,2	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,2
18	15,2	15,2	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0
19	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,0	17,2
20	17,5	17,4	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3
21	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	*17,6	17,7	17,7
22	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2
23	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5
24	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,1
25	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1
26	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6
27	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,6
28	19,5	19,3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,9	18,8	18,6	*18,5	18,3	18,1
29	18,9	18,8	18,8	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,8	18,8
30	18,7	18,5	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
31	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	318,6	318,6	318,6	318,6	318,7	318,6	318,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h.	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,5	319,4	319,4	319,4	319,3	319,4	319,4	319,4	319,5	319,5	319,5	319,5
2	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4
3	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,0	19,1	19,1
4	18,8	18,7	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,2
5	17,0	16,8	16,6	16,4	16,3	16,3	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,9
6	16,2	15,9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,7	16,0	16,1	16,3	16,5	16,5
7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,8	16,9
8	17,4	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
9	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,5	16,4	16,4	16,4	16,3
10	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9
11	18,2	18,2	18,1	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
12	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3
13	17,8	17,6	17,5	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,2
14	16,2	16,1	16,0	15,8	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
15	14,8	14,7	14,5	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1	14,0
16	13,4	13,5	13,6	13,7	13,7	13,7	14,0	14,2	14,4	14,5	14,5	14,5
17	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,4	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,1
18	16,0	16,2	16,2	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	16,9	17,0	16,9	16,8
19	17,2	17,3	17,4	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6
20	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,4
21	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,2	18,2	18,3
22	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0
23	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3
24	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0
25	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3
26	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
27	20,5	20,4	20,3	20,1	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,7	19,6
28	17,8	17,9	18,2	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0
29	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,5
30	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,6	18,4
31	318,5	318,3	318,3	318,1	318,1	318,0	318,2	318,3	318,3	318,4	318,3	318,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	318,1	318,1	318,1	318,1	318,1	318,1	318,1	318,1	318,0	317,9
2	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	17,0	16,9	17,1	17,2	17,1	16,9
3	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,6
4	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,2	17,1	17,3	*17,3	17,3	17,2
5	16,4	16,4	16,3	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6
6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,8	17,7
7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1
8	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6	17,4	17,2
9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0
10	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3
11	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,3	16,4	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9
12	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5
13	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
14	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,2
15	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6
16	21,2	21,1	21,1	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3	21,4	21,6	21,6	21,6
17	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	21,7	21,6
18	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,5	20,4	20,4	20,3	*20,2	20,0	19,7
19	17,4	17,7	17,9	18,1	18,4	18,7	18,9	19,0	19,2	19,3	19,4	19,3
20	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,7
21	20,2	20,1	19,9	19,8	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6
22	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8
23	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,4	19,5	19,5	19,5
24	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4
25	18,8	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	*18,6	18,5	18,2	18,1
26	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1
27	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,8	18,7	18,6	18,6
28	17,8	17,7	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5	16,3	16,1
29	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5
30	318,9	318,9	318,9	318,8	318,8	318,8	318,8	318,9	318,9	318,9	318,8	318,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,7	317,6	317,6	317,5	317,5	317,5	317,6	317,5	317,5	317,5	317,4
2	16,8	16,5	16,3	16,2	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4
3	16,5	16,4	16,3	16,3	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,5
4	17,2	17,1	16,9	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5
5	16,6	16,5	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6	17,7	17,7
6	17,6	17,6	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
7	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
8	17,1	16,9	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8
9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,8	16,9	17,0	16,9	17,0	16,9	16,9
10	17,0	16,8	16,5	16,2	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	15,1	15,1	15,9
11	*16,1	16,3	16,4	16,4	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,1	17,1
12	17,4	17,4	17,3	17,4	17,7	17,5	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1
13	18,5	18,5	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9
14	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7
15	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	21,0	21,1	21,2	21,2	21,2
16	*21,5	21,4	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
17	21,5	21,4	21,3	21,2	21,2	21,1	21,1	21,2	21,1	21,1	21,1	21,0
18	19,4	19,1	18,7	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,0	17,8	17,5
19	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0
20	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,4
21	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1
22	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0
23	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7
24	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8
25	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2
26	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0
27	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0	17,9
28	15,9	15,7	15,6	15,5	15,6	15,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2
29	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	18,7	18,8	18,8
30	318,7	318,6	318,6	318,6	318,6	318,6	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,7	318,7	318,6	318,6	318,5	318,5	318,6	318,7	318,7	318,7	318,7	318,7
2	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	* 19,8	19,8
3	19,9	19,9	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,8	19,8	19,7
4	18,5	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	18,0	18,1	18,0	17,9	17,7
5	16,4	16,3	16,2	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,5	15,5	15,3
6	15,2	15,3	15,1	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,1	15,3	15,6	15,4
7	17,9	17,8	17,7	17,5	17,3	17,3	17,2	17,0	16,8	16,6	15,3	16,1
8	14,8	14,6	14,5	14,1	13,8	13,5	13,3	13,2	13,2	13,1	13,2	13,5
9	14,6	14,5	14,3	14,3	14,2	14,0	13,9	13,8	13,9	13,8	* 13,7	13,5
10	13,5	13,6	13,8	14,0	14,2	14,3	14,6	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3
11	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4
12	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,4	19,5	19,8	19,9	20,0	20,0	19,9
13	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7	19,8	19,7	19,7	19,8	19,7
14	19,0	18,9	18,7	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,7
15	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9
16	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	18,0	18,0	* 18,1	18,1	18,1	18,0
17	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
18	17,3	17,2	—	—	—	—	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3	16,1
19	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,1
20	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,6	15,7
21	16,1	16,0	15,7	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0	14,8	14,6	14,5	14,4
22	13,8	13,7	13,5	13,3	13,1	13,2	13,3	13,3	13,4	13,7	13,9	14,1
23	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,3	17,5	* 17,6	17,6	17,7	17,7
24	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2
25	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,4
26	17,0	17,0	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,2	16,1	15,8
27	15,9	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2
28	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2
29	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2
30	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,9	18,0	* 18,2	18,2	18,2
31	318,6	318,6	318,5	318,5	318,4	318,5	318,6	318,8	318,9	319,3	319,5	319,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,5	318,4	318,4	318,4	318,4	318,5	318,5	318,6	318,6	318,7	318,7
2	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	19,8
3	19,5	19,4	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6
4	17,5	17,3	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,5	16,5
5	15,1	15,0	14,9	14,7	*14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,8	15,0	15,2
6	16,8	17,1	17,7	17,7	17,7	17,9	18,0	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
7	15,8	15,7	15,5	15,4	15,3	15,3	15,4	15,3	15,1	14,9	14,7	14,7
8	13,6	13,8	14,1	14,4	14,4	14,4	14,5	14,7	14,9	14,8	14,7	14,6
9	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3	13,4	13,3	13,3	13,4
10	15,5	15,6	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,6	16,7	16,9	16,9
11	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6
12	*19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	19,9
13	19,6	19,6	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,1	19,0
14	18,5	18,4	18,4	18,3	18,3	18,4	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5
15	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4
16	17,8	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7
17	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,7	17,6	17,6	17,5
18	15,9	15,7	15,6	15,4	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,4	15,4
19	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	14,9	14,9
20	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
21	14,2	14,1	13,9	13,9	13,9	14,1	14,2	14,1	13,9	13,9	13,9	13,8
22	14,1	14,2	14,4	14,6	14,9	15,2	15,5	15,7	16,0	16,3	16,4	16,6
23	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,8
24	*19,2	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,7
25	18,3	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2
26	15,6	15,4	15,3	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,2	15,4	15,8	15,8
27	17,2	17,2	17,4	17,5	17,7	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4
28	19,1	*19,1	19,1	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7
29	19,0	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	18,1
30	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
31	319,7	319,7	319,9	320,0	320,2	320,4	320,5	320,7	320,8	320,8	320,7	320,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,6	320,5	320,4	320,3	320,3	320,3	320,4	320,4	320,3	320,1	319,7
2	—	—	—	—	—	—	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7
3	17,5	17,5	—	—	—	—	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4
4	17,5	17,4	—	—	—	—	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6
5	17,8	17,9	18,0	18,1	—	—	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
6	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	*19,1	19,1	19,0
7	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,8	19,7
8	20,1	20,2	20,1	20,2	20,2	20,2	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3
9	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8
10	20,8	20,9	20,8	20,9	21,0	21,0	21,1	21,2	21,4	21,5	21,6	21,6
11	22,6	22,6	22,7	22,7	22,8	22,8	*23,0	23,1	23,2	23,3	23,3	23,2
12	23,2	23,1	23,0	23,0	23,1	23,0	23,0	23,1	23,1	*23,1	23,1	22,9
13	22,1	22,0	21,8	21,6	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4	21,3	21,2
14	19,9	19,8	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3
15	19,7	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5
16	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,8	19,9	19,9	20,0	19,9
17	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5
18	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8	20,9	21,0	21,1	21,2	21,4	21,3	21,3
19	21,7	21,7	21,6	21,7	21,7	21,6	21,7	21,8	21,9	22,1	22,0	21,8
20	21,4	21,4	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6	21,6
21	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	22,1	22,1	22,2	22,3	22,2	22,1
22	21,8	21,8	21,6	21,5	21,5	21,4	21,4	21,4	21,5	21,5	21,4	21,2
23	19,2	19,1	18,8	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,5	17,3
24	15,0	14,8	14,6	14,7	14,5	14,4	14,4	14,5	14,4	14,2	14,2	14,2
25	14,3	14,4	14,3	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	14,1	14,1	14,1	13,8
26	—	—	—	—	—	—	13,6	13,7	13,6	13,6	13,3	13,1
27	—	—	—	—	—	—	11,8	11,9	11,9	12,0	12,0	11,9
28	13,5	13,6	13,8	13,8	13,9	14,1	14,2	14,5	14,8	15,0	15,1	15,2
29	16,7	16,9	—	—	—	—	17,2	17,1	17,3	17,4	17,4	17,3
30	—	—	—	—	—	—	317,2	317,3	*17,4	317,5	317,4	317,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,6	319,4	319,3	319,1	318,9	318,9	318,8	318,7	318,7	318,5	—	—
2	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
3	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
4	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7
5	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7
6	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,4	19,4	19,5
7	19,8	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,1
8	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6
9	20,7	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,8
10	21,6	21,7	21,8	21,8	21,9	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,6
11	23,2	23,1	23,1	23,1	23,1	23,2	23,2	23,2	23,3	23,3	23,3	23,2
12	22,8	22,7	22,7	22,6	22,5	22,5	22,5	22,4	22,4	22,3	22,2	22,2
13	20,9	20,7	20,5	*20,6	20,5	20,5	20,4	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1
14	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7
15	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
16	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,2	20,2	20,3	20,4
17	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9
18	21,3	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	21,6	21,7	21,8	21,7	21,8	21,7
19	21,8	21,7	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,8	21,7	21,6	21,5	21,5
20	21,5	21,4	21,5	21,5	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0
21	22,0	22,0	21,9	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,9
22	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,2	20,1	20,1	19,9	19,7	19,5
23	17,1	16,9	16,7	16,5	16,4	16,2	16,1	15,9	15,8	15,7	15,5	15,2
24	14,2	14,2	14,1	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,2	14,3	14,4
25	13,5	13,2	13,0	13,0	13,0	13,2	13,2	12,8	13,1	—	—	—
26	12,9	12,8	12,8	12,8	12,8	12,6	—	—	—	—	—	—
27	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4	12,5	12,6	12,8	12,9	13,1	13,3	13,4
28	15,2	15,3	15,4	15,5	15,8	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,7	16,8
29	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	—	—	—	—	—	—
30	317,2	317,2	317,2	317,2	317,3	317,3	317,4	317,4	317,5	317,5	317,6	317,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,7	317,8	317,8	317,9	317,9	318,1	318,3	318,5	318,7	318,7	318,8
2	20,6	20,8	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,7	21,8	21,8
3	21,7	21,7	21,6	21,5	21,3	21,1	21,1	21,0	21,0	*21,0	20,9	20,7
4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,7	20,7	20,6	20,5
5	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,4	19,6	19,8	19,9	20,0	20,2	20,2
6	20,7	20,7	20,8	20,9	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	22,2	22,3	22,4
7	23,7	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	24,0	24,1	24,2	24,2	24,1
8	24,1	24,0	—	—	—	—	24,3	24,6	24,7	24,8	24,8	24,8
9	24,8	24,6	24,6	24,4	24,3	24,1	24,0	24,0	23,9	23,8	23,5	23,2
10	—	—	—	—	—	—	22,8	23,0	23,2	23,3	23,2	23,1
11	22,9	22,9	22,9	22,9	22,8	22,9	22,8	22,8	22,8	23,0	22,8	22,7
12	—	—	—	—	—	—	23,5	23,7	23,9	24,1	24,0	24,0
13	24,0	24,0	23,9	23,9	23,8	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,4
14	22,5	22,5	22,5	22,4	22,3	22,2	22,3	22,3	22,3	22,4	22,3	22,1
15	21,3	21,3	21,4	21,2	21,1	21,2	21,1	21,1	21,2	21,3	21,3	21,2
16	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,7	21,6
17	22,7	22,7	22,7	22,6	22,6	22,6	22,7	22,9	23,0	23,1	*23,0	22,9
18	23,0	23,0	23,0	22,9	22,8	22,8	22,8	22,9	22,8	22,9	22,8	22,6
19	21,5	21,4	21,4	21,3	21,1	21,0	20,9	20,9	21,0	21,0	20,8	20,6
20	19,3	19,3	19,4	19,3	19,2	19,3	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7
21	20,3	20,3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,7	19,7	20,0	20,1	20,1	20,2
22	20,5	20,6	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8	21,0	21,3	21,3	21,2
23	—	—	—	—	—	—	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	22,9
24	22,6	22,5	22,7	22,6	22,7	22,7	22,7	22,8	22,6	22,6	*22,6	22,5
25	22,2	22,2	22,1	21,9	21,8	21,7	21,8	21,6	21,6	21,5	21,3	21,1
26	20,3	20,3	20,4	20,3	20,3	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,5
27	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,6	19,8	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1
28	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,5	20,8	20,9	21,0	21,1
29	22,7	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8	23,0	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3
30	23,8	23,8	23,7	23,7	23,6	23,6	23,8	23,9	23,9	23,9	23,8	23,7
31	323,6	323,6	323,6	323,5	323,5	323,5	323,5	323,6	323,6	323,7	323,7	323,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,9	318,9	319,0	319,2	319,3	319,5	319,6	319,8	320,0	320,3	320,4	320,5
2	21,8	21,8	21,9	22,0	22,0	22,1	22,0	22,1	22,0	22,0	21,9	21,8
3	20,6	20,5	20,4	20,5	20,4	20,5	20,4	20,4	20,3	20,4	20,3	20,4
4	20,5	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9
5	20,3	20,3	20,4	20,3	20,3	20,2	20,3	20,3	20,2	20,5	20,6	20,6
6	22,5	22,6	22,8	22,9	23,1	*23,3	23,4	23,5	23,4	23,6	23,7	23,5
7	24,0	23,9	24,0	23,9	23,9	24,0	23,9	23,8	23,9	24,0	24,0	24,0
8	24,7	24,7	24,9	25,0	25,1	25,2	—	—	—	—	—	—
9	23,0	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,7	22,7	—	—	—	—
10	23,0	22,9	22,8	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,1	23,1	23,0
11	22,7	22,7	22,7	22,8	22,9	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,2	23,2
12	23,9	23,8	23,9	24,0	24,1	24,1	24,1	24,2	24,2	24,2	24,2	24,1
13	23,2	23,0	22,9	22,9	22,9	23,0	23,0	22,9	22,8	22,8	22,8	22,6
14	22,0	21,8	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,6	21,6	21,5	21,5	21,4
15	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,2	21,2	21,3	21,2	21,3
16	21,5	21,4	21,5	21,6	21,8	22,0	22,1	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7
17	22,9	22,9	22,8	22,9	22,8	22,9	22,9	22,9	22,9	23,0	23,1	23,1
18	22,3	22,2	22,1	22,1	22,1	22,1	22,0	21,9	21,8	21,7	21,6	21,6
19	*20,5	20,5	20,5	20,5	20,4	20,2	20,1	20,0	20,0	19,8	19,6	19,5
20	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,3
21	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5
22	21,2	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	22,0	—	—	—	—	—
23	22,8	22,8	22,7	22,7	22,7	22,6	22,6	22,5	22,5	22,6	22,7	22,7
24	22,4	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,3
25	20,8	20,6	20,5	20,6	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,4	20,4
26	20,2	20,1	20,0	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	19,8	19,7
27	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9	*20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	20,0
28	21,2	21,3	21,4	21,6	21,7	21,9	22,1	22,3	22,4	22,6	22,7	22,7
29	23,2	23,2	23,2	23,3	23,4	23,4	23,6	23,6	23,5	23,5	23,6	23,7
30	23,6	23,7	23,7	23,6	23,6	23,7	23,8	23,7	23,8	23,7	23,8	23,7
31	323,5	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4	323,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	323,3	323,4	323,4	323,3	323,2	323,1	323,1	323,1	323,2	323,2	323,0	322,7
2	22,3	22,3	22,3	22,1	22,0	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1	21,9	21,7
3	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,2	21,3	21,4	21,3	21,2
4	20,8	20,8	20,7	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,2	20,0	19,7
5	—	—	—	—	—	—	17,6	17,7	*17,8	17,9	17,8	17,7
6	18,7	18,9	19,0	19,0	19,2	19,5	19,7	19,9	20,2	20,2	20,1	20,0
7	19,9	19,9	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	*20,2	20,1
8	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,4	21,5	21,7	21,8	21,7	21,5
9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9	21,9	21,8	21,6
10	21,1	21,1	21,2	21,4	21,5	21,7	21,8	22,0	22,2	22,4	22,4	22,3
11	21,7	21,6	21,5	21,3	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
12	21,2	21,3	21,3	21,4	21,5	21,6	21,8	22,0	22,1	22,1	22,1	22,0
13	21,4	21,4	21,3	21,2	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,0	20,9
14	20,5	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,8	*20,9	20,9	20,8
15	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,7
16	20,3	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,8	19,8	19,6	19,4
17	20,6	20,8	20,7	20,8	20,7	20,8	20,9	21,2	21,4	21,5	21,6	21,5
18	22,6	22,7	22,7	22,6	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,4	22,3
19	—	—	—	—	—	—	21,1	21,2	21,2	21,2	21,1	20,8
20	19,4	19,3	19,5	19,4	19,3	19,1	18,8	18,8	18,5	18,1	17,8	17,5
21	14,3	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,3	*14,4	14,4	14,4
22	16,5	16,8	17,1	17,2	17,3	17,5	17,5	17,3	17,5	17,6	17,6	17,5
23	21,2	21,4	21,5	21,6	21,7	21,9	22,1	22,2	22,3	22,4	22,4	22,4
24	19,9	19,8	19,9	19,8	19,9	20,0	20,2	20,4	20,7	21,0	21,2	21,3
25	—	—	—	—	—	—	21,8	22,0	22,1	22,2	22,2	22,1
26	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,1
27	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6	20,5	20,6	20,6	20,6
28	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,5	20,5	*20,7	20,8	20,6
29	20,6	20,6	20,7	20,6	20,8	20,8	21,0	21,2	21,5	21,7	21,9	21,9
30	22,5	22,4	22,4	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,2	22,2	22,2	22,1
31	319,9	319,8	319,7	319,5	319,3	319,1	319,0	318,8	318,6	318,5	318,4	318,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	322,4	322,3	322,3	322,4	322,4	322,5	322,5	322,5	322,5	322,4	322,4	322,3
2	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,2	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0
3	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8
4	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	—	—	—
5	17,7	17,8	17,9	18,0	17,9	18,0	18,0	18,3	18,4	18,7	18,6	18,7
6	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,9	19,9	19,8	19,9	20,0	20,0	19,9
7	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,7	20,8	20,9	20,9	21,0
8	21,4	21,4	21,5	21,7	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	21,9
9	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,3	21,2	21,3	21,2	21,1	21,0	21,0
10	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,2	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	21,9
11	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,1
12	21,9	21,8	21,7	21,7	21,7	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,6	21,5
13	20,7	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,4
14	20,7	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,6
15	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,6	20,7	20,6	20,6	20,4
16	19,1	18,7	18,6	18,3	18,3	18,4	18,5	18,8	19,3	19,6	20,1	20,4
17	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	22,0	22,1	22,3	22,4	22,4	22,6	22,7
18	22,0	21,9	21,8	21,7	21,7	21,8	—	—	—	—	—	—
19	20,6	20,4	20,2	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	19,8	19,9	19,7	19,5
20	17,0	16,6	16,2	16,0	15,9	15,7	15,5	14,9	14,6	14,4	14,2	14,4
21	14,3	14,2	14,3	14,4	14,5	14,8	15,0	15,4	15,6	15,8	16,2	16,4
22	17,5	17,6	17,7	18,1	18,4	18,9	19,4	19,7	20,1	20,4	20,7	21,0
23	*22,2	22,2	22,1	22,0	21,8	21,6	21,5	21,4	21,1	20,7	20,3	20,1
24	21,3	21,4	21,5	21,5	21,7	21,8	—	—	—	—	—	—
25	22,0	22,0	22,0	21,9	22,0	21,8	21,8	21,8	21,7	21,6	21,6	21,5
26	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6	20,7	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5
27	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4
28	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6
29	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0	22,1	22,3	22,3	22,4	22,4	22,5	22,5
30	21,9	21,8	21,6	21,5	21,4	21,2	21,0	20,8	20,7	20,5	20,3	20,1
31	317,8	317,6	317,6	317,5	317,4	317,4	317,3	317,1	316,9	316,7	316,5	316,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,0	315,7	315,4	315,1	314,6	314,5	314,4	314,2	314,0	313,9	313,7	313,5
2	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,2	15,5
3	16,5	16,5	16,4	—	—	—	16,9	17,1	17,2	17,4	17,7	17,7
4	18,8	18,8	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,7	* 18,7	18,7
5	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,1	18,2	18,3	18,5	18,7	18,8
6	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9	20,0	19,8
7	19,4	19,4	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	18,9	18,7	18,5
8	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,4	18,3	18,3
9	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,7
10	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3
11	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	* 18,2	18,3	18,4
12	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0
13	20,0	19,9	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6
14	18,0	17,9	17,7	17,6	17,4	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	16,9
15	15,5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,9	14,9	14,8	14,7	14,8	14,8	14,7
16	15,1	15,0	15,0	14,9	15,0	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,3
17	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7
18	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	* 18,6	18,6	18,5
19	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2
20	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,5	17,6	17,6	17,5
21	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2	17,0
22	17,0	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6
23	16,3	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7
24	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7
25	—	—	—	—	—	—	17,5	17,6	17,5	* 17,6	17,6	17,5
26	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
27	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	16,1
28	314,4	314,3	314,1	314,0	313,8	313,7	313,7	313,7	313,7	313,7	313,6	313,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,2	313,2	313,2	313,4	313,7	314,1	314,3	314,6	314,8	315,0	315,0	315,1
2	15,7	15,8	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5
3	17,7	17,9	18,0	18,1	18,3	18,5	18,6	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1
5	18,8	18,9	19,2	19,4	19,5	* 19,7	19,8	19,9	19,9	20,1	20,0	20,1
6	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4
7	18,2	18,0	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9	17,9	17,7	17,6	17,5	17,4
8	18,3	18,3	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2
9	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9
10	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5
11	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
12	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	19,4	19,2	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2
14	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7
15	14,7	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1
16	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
17	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,2	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6
18	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5
19	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7
20	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,1	17,2	17,1
21	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1
22	16,5	16,4	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3	16,4
23	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,2	17,2	17,2
24	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	—	—	—	—	—	—
25	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
26	18,0	17,9	17,9	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,0
27	15,9	15,8	15,7	15,5	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8	14,7	14,7	14,5
28	313,3	313,1	312,9	312,8	312,7	312,7	312,6	312,6	312,5	312,4	312,3	312,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	312,2	312,2	312,1	312,1	312,0	312,0	311,9	312,0	312,0	312,0	312,1	312,1
2	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,5	13,6	13,7	13,7	13,8	13,8	14,0
3	13,2	13,0	12,8	12,6	12,6	12,5	12,4	12,3	12,3	12,1	12,2	12,2
4	13,7	13,7	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,6	* 13,5	13,4
5	—	—	—	—	—	—	9,9	10,0	10,2	10,3	10,4	10,4
6	—	—	—	—	—	—	9,9	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2
7	—	—	—	—	7,4	7,7	* 8,0	8,3	8,4	8,6	8,9	9,0
8	11,2	11,3	11,2	11,2	11,1	10,7	10,5	10,0	9,6	9,2	9,3	9,2
9	13,2	13,4	13,5	13,5	13,4	13,4	13,3	13,3	13,1	* 13,1	13,0	13,0
10	14,6	14,3	14,5	14,9	15,1	15,3	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2
11	16,3	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5
12	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,8	15,1	15,3	15,5
13	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5	17,3
14	13,0	12,7	12,4	12,2	12,2	12,1	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6
15	—	—	—	—	—	—	12,6	12,7	12,9	13,0	13,3	13,5
16	16,3	16,2	16,2	16,4	16,4	16,6	16,9	17,1	17,4	17,7	17,9	18,2
17	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8
18	20,2	20,1	20,0	20,1	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,1	20,1
19	19,4	19,4	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,7	19,8	19,8
20	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,2	21,3	21,5	21,7	21,7	21,8
21	22,0	22,0	21,9	21,8	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0	22,0
22	22,2	22,1	22,0	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4	22,3
23	22,4	22,3	22,3	22,3	22,2	22,3	22,3	22,4	22,4	* 22,4	22,2	22,0
24	20,8	20,7	20,6	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,2	20,0	19,8	19,6
25	17,3	17,0	16,8	16,7	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5
26	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,7	18,8	18,8	18,8
27	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8
28	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1
29	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	18,8	18,7	18,5
30	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,5	17,5	* 17,3	17,2	17,1
31	316,4	316,3	316,2	316,1	316,0	315,9	315,9	315,7	315,7	315,5	315,3	315,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,2	312,3	312,2	312,3	312,4	312,6	312,7	312,9	313,2	313,2	313,4	313,5
2	13,8	13,7	13,6	13,6	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,4	13,4	13,2
3	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,6
4	13,1	12,9	12,7	12,4	12,2	12,1	11,8	11,5	—	—	—	—
5	10,3	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	—	—	—	—	—	—
6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,0	6,9	—	—	—	—	—	—
7	9,1	9,2	9,4	9,6	9,7	9,9	10,1	10,3	10,4	10,6	10,7	10,9
8	9,3	9,3	9,3	9,3	9,4	9,8	10,0	11,1	11,8	12,3	12,7	12,9
9	13,8	13,7	14,1	14,5	14,7	14,9	15,2	15,2	15,3	15,2	15,0	14,8
10	16,1	16,2	*16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3
11	15,3	15,1	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,6	14,6
12	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,6	17,7
13	17,0	16,7	16,3	15,9	15,6	15,3	15,0	14,7	14,3	14,0	13,6	13,3
14	12,6	12,8	12,9	13,1	13,3	13,6	—	—	—	—	—	—
15	13,8	14,0	14,2	14,4	14,7	15,1	15,3	15,7	16,1	16,2	16,1	16,2
16	*18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2
17	19,7	19,7	19,7	19,7	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
18	19,8	19,8	19,7	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4
19	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4
20	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1
21	22,0	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9	22,0	22,0	22,1	22,2	22,1	22,1
22	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,3	22,3	22,3
23	21,9	21,7	21,5	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
24	19,2	18,9	18,7	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5
25	16,6	16,8	16,9	17,0	17,1	17,4	17,8	18,1	18,4	18,6	18,7	18,7
26	18,6	18,3	18,2	18,0	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2
27	18,8	18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	19,0	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
28	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	13,0
29	18,4	18,3	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8
30	16,9	16,8	16,7	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
31	314,8	314,6	314,3	313,9	313,7	313,5	313,4	313,3	313,0	312,9	312,7	312,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	312,2	312,0	311,9	312,1	312,3	312,4	312,5	312,5	312,6	312,7	312,7	312,7
2	—	—	—	—	—	—	14,0	14,4	15,0	15,3	15,7	16,0
3	16,2	16,0	15,9	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7
4	15,8	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,4	16,6	16,6	16,5
5	18,2	18,4	18,7	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,2	18,9	18,8	18,5
6	15,1	15,0	14,5	14,2	13,9	13,7	14,1	14,3	14,4	* 14,3	14,3	14,3
7	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,0
8	14,8	14,5	14,4	14,5	14,5	14,4	14,3	14,2	14,0	13,8	13,8	13,9
9	13,7	13,7	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
10	15,1	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,2	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9
11	13,8	13,8	13,7	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	13,8
12	14,1	14,2	14,2	14,3	14,5	14,7	14,9	15,0	15,2	15,3	15,5	15,5
13	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	* 16,8	16,8
14	18,4	18,4	18,5	18,7	18,7	19,0	19,2	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7
15	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,0	20,9
16	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	19,7
17	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,5	18,3	18,1	17,8
18	—	—	—	—	—	—	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1
19	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4
20	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	* 18,5	18,5
21	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0
22	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,9	20,0	20,1	20,2	—	—	—
23	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0	20,8
24	19,8	19,7	19,6	19,4	19,4	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1	18,9	18,7
25	17,7	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8
26	17,4	17,3	17,2	17,1	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8
27	15,8	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	* 16,0	15,9	15,8
28	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
29	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3	16,0	15,8
30	314,3	314,3	314,3	314,3	314,1	314,0	313,9	314,0	313,8	313,8	313,6	313,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	312,6	312,6	312,6	312,5	312,5	312,5	312,6	312,7	312,7	312,8	312,8	312,9
2	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,7	16,8	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3
3	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,8	16,0	16,0	16,0	15,8
4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,8	17,0	17,3	17,5	17,6	17,8	18,0
5	18,4	18,0	17,7	17,4	17,2	16,8	16,7	16,5	16,2	15,9	15,8	15,6
6	14,4	14,6	14,9	15,3	15,6	15,9	16,1	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5
7	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,5	15,3	15,0
8	14,0	13,8	13,8	13,6	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,6
9	14,1	14,2	14,1	14,3	14,2	14,5	14,6	14,8	14,9	14,9	15,0	15,0
10	14,7	14,6	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,3	14,1	14,0	13,9
11	13,8	13,7	13,6	13,6	13,6	13,7	13,8	14,0	14,0	14,1	14,1	14,2
12	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2
13	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,3
14	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5
15	20,9	20,8	20,7	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6
16	19,5	19,4	19,2	19,0	18,9	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0
17	17,7	17,5	17,5	17,5	17,8	17,9	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3
18	18,1	18,1	18,0	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,7	18,7	18,8	18,7
19	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2
20	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4
21	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6
22	20,3	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,4	20,6	20,8	20,9	21,0	21,1
23	20,6	20,3	20,1	20,1	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,0	20,0	19,9
24	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,7	17,8	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8
25	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5
26	16,7	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8
27	15,8	15,6	15,5	15,5	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
28	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3
29	15,5	15,2	14,9	14,7	14,6	14,4	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4
30	313,2	313,1	313,0	312,7	312,4	312,4	312,3	312,3	312,3	312,3	312,2	312,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	312,2	312,1	311,8	311,7	312,0	312,8	313,2	313,3	313,5	313,5	313,5	313,5
2	13,1	13,0	13,1	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,4
3	12,7	12,5	12,5	12,3	12,1	12,0	11,8	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2
4	12,8	13,2	13,5	13,8	14,0	14,3	14,6	14,8	14,9	*15,1	15,2	15,3
5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2
6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3
7	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5	17,3
9	15,8	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6
10	16,9	17,0	17,1	17,1	17,3	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7
11	17,0	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1	*15,9	15,7
12	13,5	13,4	13,5	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9
13	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,9	15,0	15,0
14	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	16,8	16,9
15	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,6
16	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	15,9	16,0	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1
17	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,5	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0
18	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	*19,7	19,5
19	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,2	18,1	17,8	17,8
20	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	*18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4
21	19,4	19,4	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
22	18,2	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2
23	17,8	17,5	17,2	16,9	16,8	16,6	16,6	16,6	16,6	16,8	17,2	17,6
24	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4
25	16,2	15,7	15,2	14,8	14,4	14,0	13,5	13,7	13,9	14,0	*14,1	14,1
26	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,5	16,7	16,9	17,2	17,5	17,9	18,3
27	—	—	—	—	—	—	21,1	21,0	21,0	20,8	20,7	20,6
28	19,0	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	17,9	17,8	17,7	17,6
29	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
30	19,3	19,3	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8
31	320,3	320,3	320,3	320,3	320,4	320,5	320,6	320,7	320,7	320,6	320,6	320,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,5	313,5	313,6	313,7	313,5	313,5	313,6	313,6	313,6	313,5	313,5	313,3
2	13,6	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,7	13,5	13,3	13,1
3	* 11,1	10,9	10,8	10,8	10,7	10,9	11,2	11,4	11,6	11,9	12,1	12,4
4	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,7	15,9	16,2	16,4	16,5	16,5	16,6
5	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4
6	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1
7	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8
8	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,5	16,2	16,1	16,0
9	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,5	16,5	16,6	16,8	16,9
10	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1
11	15,5	15,3	15,0	14,8	14,5	14,4	14,2	14,1	14,0	13,9	13,7	13,6
12	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,1	14,2	14,3	14,4	14,4	14,5
13	15,0	15,0	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,0	16,1	16,3
14	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8
15	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6
16	16,4	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	18,1	18,5	18,7	18,9	19,0
17	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4
18	19,4	19,2	18,9	18,8	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5
19	17,7	17,5	17,3	17,0	17,3	17,3	17,5	17,7	17,9	17,8	17,8	17,7
20	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
21	19,2	19,1	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,3
22	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0
23	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8
24	18,2	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,4	17,4	17,3	17,1	16,9	16,5
25	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1	15,4	15,5	15,6	15,7
26	18,6	19,0	19,3	19,6	20,0	20,2	—	—	—	—	—	—
27	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	* 19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,2
28	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7
29	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3
30	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3
31	320,4	320,2	320,2	320,1	320,0	319,9	320,0	320,0	320,2	320,2	320,2	320,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,1	320,1	320,1	320,1	320,1	320,1	320,1	320,2	* 20,3	320,3	320,2	320,1
2	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,1	19,0	18,8
3	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0
4	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
6	19,3	19,1	19,0	18,9	18,9	19,0	19,1	19,0	18,9	19,0	18,9	18,8
7	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,7	17,7
8	17,2	17,1	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	* 17,3	17,3	17,2
9	17,1	17,0	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1
10	17,6	17,6	17,5	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
11	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5
12	18,8	18,8	18,6	18,6	18,6	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
13	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
14	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9
15	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	* 18,9	18,9	18,8
16	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0
17	17,4	17,4	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
18	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2
19	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0
20	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5
21	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5
22	18,6	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	19,0	19,0	* 19,0	18,9	18,9
23	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
24	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2
25	17,4	17,3	17,2	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,4	18,7	18,9
26	—	—	—	—	—	—	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9
27	18,1	18,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,4
28	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	* 18,0	18,0	18,1	18,2
29	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2
30	318,4	318,4	318,4	318,4	318,4	318,5	318,6	318,6	318,6	318,6	318,6	318,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	320,0	320,0	319,8	319,7	319,6	319,6	319,6	319,7	319,8	319,7	319,7	319,6
2	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,9	18,4	18,9	19,1	19,0	18,9	18,8
3	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1
4	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,5	19,5	19,5	19,5
5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,6	19,6	19,5	19,4
6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1
7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4
8	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1
9	17,0	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,3
10	17,6	17,5	17,4	17,4	17,6	17,5	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5
11	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,5	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7
12	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7
13	18,6	18,5	18,5	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6
14	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	18,9	18,9
15	18,7	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
16	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5
17	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1
18	18,0	17,9	17,7	17,5	17,5	17,7	17,7	17,9	18,1	18,3	18,6	18,6
19	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3
20	19,4	19,3	19,2	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0
21	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,5	18,5	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7
22	18,9	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5
23	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
24	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5
25	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	—	—	—
26	18,8	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
27	17,4	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4
28	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,4	18,4
29	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5
30	318,5	318,4	318,3	318,3	318,2	318,2	318,2	318,3	318,4	318,5	318,6	318,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,5	318,4	318,2	318,2	318,1	318,2	318,1	318,0	317,9	317,9	317,8	317,6
2	17,3	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3
3	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,8	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9
4	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7
5	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6	* 17,6	17,5
6	16,8	16,6	16,5	16,5	16,3	16,2	16,3	16,3	16,2	15,9	15,8	15,6
7	12,9	12,7	12,6	12,5	12,5	12,7	12,8	13,0	13,2	13,6	14,0	14,3
8	16,4	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	16,9
9	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,1	16,0
10	16,7	16,7	16,7	16,6	16,7	16,7	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	16,9
11	17,0	16,9	16,8	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3
12	16,0	15,9	15,9	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	* 16,6	16,7	16,8
13	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0
14	19,1	19,0	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9
15	18,0	18,0	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6
16	17,0	16,9	16,9	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8
17	16,8	16,9	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	17,9	18,0	18,1	18,2
18	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	19,9
19	19,8	19,8	19,6	19,6	19,6	19,5	19,4	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8
20	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,1
21	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7	15,7	15,6	15,7	15,6	15,4	15,4
22	16,4	16,6	16,7	16,7	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2
23	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0
24	18,6	18,6	18,6	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0	18,0	17,9
25	—	—	—	—	—	—	16,2	16,1	16,0	15,8	15,9	15,9
26	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,3	17,5	17,7	* 17,9	17,9	17,9	17,9
27	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,5	17,2
28	15,3	15,4	15,1	14,6	14,9	14,9	14,9	14,9	14,8	14,9	14,9	14,8
29	14,5	14,5	14,5	14,5	14,7	14,8	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,7
30	16,1	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2
31	316,4	316,3	316,2	316,3	316,3	316,4	316,5	316,6	316,7	316,8	316,9	317,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,1	317,0	316,7	316,6	316,6	316,5	316,7	316,8	317,0	317,1	317,2
2	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0
3	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9
4	18,7	18,5	*18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3	18,2	18,2	18,1
5	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8
6	15,3	15,2	14,8	14,6	14,4	14,2	14,0	14,2	13,8	13,5	13,3	13,1
7	14,6	14,7	14,9	15,0	15,2	15,4	15,6	15,7	15,9	16,0	16,2	16,3
8	17,0	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
9	15,8	15,5	15,2	15,2	15,8	16,1	16,4	16,6	16,8	16,8	16,8	16,7
10	16,9	16,9	16,8	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1
11	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	16,0	16,2	16,1	16,0	16,0
12	16,9	16,9	17,1	17,2	17,2	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,1	18,2
13	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2
14	18,8	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
15	17,5	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0
16	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,8	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8
17	18,2	18,3	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	19,2	19,2	19,3	19,4
18	19,9	19,8	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	19,9	19,8
19	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
20	17,9	17,7	17,5	17,4	*17,3	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	16,7
21	15,2	15,3	15,0	15,1	15,3	15,3	15,5	15,7	16,2	16,0	16,2	16,2
22	18,4	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,8	18,9	19,1	19,2	19,2	19,2
23	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8
24	17,7	17,6	17,4	17,2	17,4	17,2	—	—	—	—	—	—
25	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	16,0	16,2	16,5	16,7	16,9	17,0
26	17,9	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,5	18,4
27	16,9	16,7	16,5	16,4	16,5	16,4	16,5	16,4	16,1	15,9	15,7	15,4
28	14,7	14,7	14,7	14,6	14,5	14,4	14,5	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6
29	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	16,2	16,1	16,1	16,0
30	*16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3
31	317,0	317,2	317,3	317,4	317,5	317,6	317,8	317,9	318,0	318,1	318,1	318,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,1	318,0	318,1	318,1	318,2	318,3	318,4	318,5	318,6	318,7	318,8	318,8
2	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,0	* 17,8	17,8
3	17,0	16,9	16,8	16,8	16,9	16,8	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1
5	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9
6	18,5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,4	18,5	18,6	18,8	18,8	18,7
7	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8
8	20,0	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7
9	18,9	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	* 18,2	18,2	18,1
10	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2	17,2
11	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8
12	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4
13	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4
14	18,1	18,1	18,2	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1
15	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8
16	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	* 20,2	20,0	20,0
17	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,3	18,1
18	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,6	17,4	17,3
19	16,1	15,9	15,8	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8
20	15,8	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,6	15,7	15,7	15,6	15,7	15,5
21	15,9	15,7	15,7	15,6	15,7	15,8	* 15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4
22	16,8	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6
23	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	* 17,1	17,1	17,2
24	17,9	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
25	17,4	17,4	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,2	17,1	16,9
26	15,1	14,9	14,6	14,6	14,4	14,4	14,3	14,3	14,4	14,5	14,7	14,8
27	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
28	15,6	15,4	15,4	15,4	15,2	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3
29	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2
30	17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	* 17,2	17,1	17,1
31	317,0	316,9	316,8	316,7	316,6	316,6	316,7	316,7	316,8	316,7	316,6	316,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,9	318,9	318,9	318,8	318,8	318,8	318,9	319,0	319,0	318,9	318,8
2	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
3	16,8	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,4
4	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,8	18,9	19,0	18,9
5	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5
6	18,5	18,3	18,5	18,4	18,5	18,5	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2
7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,1	20,1	20,2	20,2	20,1
8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,5	19,3	19,1
9	18,0	17,9	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5
10	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3
11	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1
12	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2
13	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,2	18,2	18,2	18,3	18,1
14	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,8
15	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7
16	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1
17	18,0	17,9	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6
18	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3
19	14,6	14,3	14,2	14,8	15,0	15,4	15,5	15,7	15,8	15,9	15,8	15,9
20	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,7	15,8	16,0	16,0	16,1	16,0
21	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,6	16,8	16,9	17,0	16,9	16,8
22	16,6	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8
23	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7	17,8	17,9
24	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,6	17,6
25	16,6	16,5	16,3	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,2
26	15,0	15,0	15,1	15,2	15,2	15,4	15,7	15,9	16,2	16,3	16,5	16,6
27	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1	15,9	15,9	15,8
28	15,4	15,3	15,1	15,0	14,9	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6
29	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,9	17,0	17,1
30	17,0	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
31	316,4	316,2	316,2	316,1	316,1	316,1	316,2	316,4	316,4	316,5	316,6	316,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,7	316,8	316,8	316,9	316,9	317,1	317,2	317,3	317,4	317,4	317,4	317,4
2	17,8	17,8	17,9	17,8	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5
3	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3
4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	18,9	18,8
5	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5
6	17,0	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	*17,7	*17,8	17,7	17,7
7	17,1	16,9	16,6	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5
8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,0
9	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6
10	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,1
11	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2
12	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2
13	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	*19,5	19,4	19,2
14	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5
15	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,8
16	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,1	19,1
17	18,8	18,7	18,6	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,3	18,2	18,1
18	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,8	18,0	18,2	18,4	18,6	18,8	18,9
19	19,7	19,7	19,8	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0
20	20,2	20,2	20,2	20,3	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	*20,4	20,4	20,3
21	19,7	19,9	19,6	19,5	19,7	19,7	19,6	19,7	19,8	19,8	19,7	19,6
22	19,3	19,2	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6
23	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
24	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,5	18,6	18,8	19,0
25	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	20,0	20,1	20,2	20,5	20,6	20,7	20,8
26	21,7	21,5	21,6	21,5	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,6	21,5
27	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6	20,6	20,7	20,7	*20,8	20,7	20,7	20,6
28	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1
29	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,5	19,4
30	318,1	318,1	317,9	317,8	317,6	317,6	317,7	317,8	317,6	317,6	317,4	317,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,5	317,4	317,4	317,4	317,4	317,5	317,6	317,6	317,7	317,7	317,8
2	* 18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	19,9	19,0
3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3
4	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9
5	17,4	17,3	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0
6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
7	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8
8	18,0	17,9	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4
9	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
10	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4
11	20,2	20,2	20,2	20,2	20,3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6	20,5
12	20,0	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
13	19,1	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
14	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5
15	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0
16	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8
17	17,9	17,7	17,5	17,3	* 17,2	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	17,1	17,1
18	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,7
19	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2
20	20,2	20,0	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
21	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,4	19,3
22	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,5	17,5	17,4
23	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,2	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7
24	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7
25	20,8	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	21,4	21,5	21,7	21,7	21,7	21,7
26	21,4	21,2	21,1	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
27	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0
28	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
29	19,3	19,2	19,0	18,8	18,7	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2
30	317,0	317,0	316,9	316,8	316,6	316,7	316,8	316,9	317,1	317,1	317,1	317,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,8	317,8	317,8	317,2	317,3	317,4	317,5	317,6	317,6	317,7	317,7
2	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0	19,2	19,3	19,5	19,5	19,6	19,5
3	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6
4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	* 19,8	19,7	19,6
5	18,6	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0
6	—	—	—	—	—	—	18,7	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3
7	—	—	—	—	—	—	17,8	17,6	17,3	17,2	16,9	16,7
8	16,3	16,2	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5
9	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,3	16,0	15,9
10	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1	16,8
11	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	* 15,4	15,3	15,2	15,2
12	15,8	15,9	16,1	16,3	16,4	16,7	16,9	17,2	17,4	17,4	17,4	17,5
13	20,1	20,1	20,0	20,1	20,1	20,3	20,5	20,5	20,7	20,7	20,8	20,9
14	21,5	21,4	21,3	21,3	21,4	21,3	21,5	21,5	21,5	21,5	21,4	21,2
15	20,4	20,3	20,1	20,1	20,1	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,1	19,9
16	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,2
17	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6
18	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	* 16,5	16,5	16,4	16,1
19	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9
20	15,1	14,8	14,4	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2	14,3	14,2	14,3	14,4
21	15,6	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	15,9
22	16,7	16,7	16,8	16,7	16,9	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5
23	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	* 18,4	18,3
24	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,6	17,5
25	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	17,9
26	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3
27	—	—	—	—	—	—	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,6
28	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,6
29	15,7	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0
30	18,0	18,2	18,4	18,6	18,9	19,1	19,5	19,8	20,1	20,2	20,4	* 20,3
31	321,0	320,9	320,9	320,9	320,9	321,0	321,1	321,2	321,2	321,3	321,3	321,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,7	317,7	317,8	317,8	317,9	318,0	318,1	318,3	318,5	318,6	318,6
2	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6
3	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
4	19,4	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	19,0	18,9	18,8	18,7
5	17,7	17,6	17,5	17,3	17,3	17,3	—	—	—	—	—	—
6	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4	—	—	—	—	—	—
7	16,5	* 16,6	16,5	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4
8	15,4	15,3	15,1	15,1	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,9	16,0	16,1
9	15,8	15,9	15,9	16,1	16,4	16,4	16,6	16,8	17,1	17,2	17,3	17,4
10	16,6	16,3	16,2	16,1	15,9	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,6	15,3
11	15,2	15,2	15,4	15,5	15,5	15,6	15,7	15,6	15,6	15,6	15,7	15,6
12	17,6	17,9	18,1	18,3	18,7	19,0	19,2	19,3	19,6	19,9	19,9	20,0
13	20,9	21,0	20,9	20,9	21,0	21,2	21,3	21,4	21,6	21,5	21,5	21,5
14	21,1	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,8	20,8	20,6	20,5	20,5
15	19,8	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6
16	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
17	17,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	16,9	16,8
18	15,9	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,0	15,0
19	14,8	14,7	14,8	14,8	14,9	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,5	15,3
20	14,4	14,5	14,7	14,8	15,0	15,1	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
21	16,0	15,9	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6
22	17,4	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3
23	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8
24	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
25	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4	17,3
26	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7	—	—	—	—	—	—
27	18,5	18,3	18,4	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3
28	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,3	16,0
29	16,1	* 16,4	* 16,6	16,8	17,1	17,3	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,8
30	20,4	20,5	20,6	20,6	20,8	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
31	321,2	321,1	321,1	321,0	321,0	321,1	321,1	321,1	321,1	321,0	320,9	320,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,7	320,6	320,5	320,4	320,4	320,4	320,4	320,5	320,5	320,5	320,5	320,4
2	20,0	19,9	19,8	19,8	19,8	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8
3	19,1	19,1	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	* 19,3	19,4	19,4	19,5	19,5
4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5
5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,4	17,5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,3	17,1
6	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	* 16,7	16,6	16,6
7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0
8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,5
9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,7
10	21,2	21,3	21,4	21,4	21,4	21,5	21,6	21,6	21,6	21,7	21,6	21,5
11	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	21,1	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,3
12	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,4	20,2	19,9
13	17,6	17,6	17,4	17,2	17,0	16,6	16,4	16,2	16,0	15,9	* 15,6	15,2
14	12,5	12,3	—	—	—	—	11,3	11,3	11,2	11,1	11,0	10,8
15	11,4	11,5	11,6	11,8	11,9	12,2	12,4	12,7	13,0	13,2	13,4	13,5
16	13,8	13,8	13,6	13,4	13,4	13,2	13,2	13,2	12,9	12,7	12,5	12,1
17	11,9	11,8	11,7	11,6	11,6	11,5	11,6	11,7	11,7	11,8	11,8	11,7
18	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,2	14,1	14,0	13,9	13,7
19	12,3	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	12,0	12,1	12,2	12,4	12,7	12,8
20	14,8	15,0	15,2	15,4	15,5	15,7	15,9	16,1	16,4	* 16,7	16,8	16,9
21	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4	18,2
22	18,2	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
23	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
24	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,4
25	16,9	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,5	16,4	16,7	16,5	16,3
26	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,1
27	13,8	13,6	13,4	13,1	12,9	12,6	12,5	12,3	12,0	* 11,8	11,6	11,1
28	—	9,4	—	9,6	9,9	10,1	10,3	10,6	10,8	11,0	11,1	11,2
29	13,1	13,2	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,0	* 12,9	12,7	12,5
30	311,7	311,8	312,0	312,1	312,3	312,5	312,7	312,9	313,0	313,2	313,2	313,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,4	320,2	320,2	320,2	320,2	320,3	320,3	320,3	320,3	320,2	320,1	320,1
2	19,7	19,6	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2
3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,4
4	18,3	18,2	18,2	18,0	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6
5	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,2	17,3	17,1
6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7
7	18,0	17,9	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
8	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
9	19,8	19,9	20,1	20,2	20,4	20,6	20,7	20,9	21,0	21,0	21,1	21,2
10	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,4	21,3	21,3
11	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	20,9	20,8	20,7
12	19,8	19,6	19,6	19,3	19,2	19,2	19,0	18,9	18,8	18,5	18,2	18,0
13	14,9	14,6	14,3	14,1	13,8	13,8	13,7	13,5	13,3	13,0	12,8	12,6
14	10,6	10,6	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	10,9	11,1	11,2	11,3	11,3
15	13,6	13,7	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,1	14,0	14,1
16	11,9	11,8	11,8	11,5	11,5	11,5	11,5	11,6	11,7	12,0	12,0	12,0
17	11,7	*11,8	11,9	11,9	12,0	12,3	12,5	12,7	12,9	13,3	13,5	13,7
18	13,6	13,4	13,3	13,2	13,0	13,1	13,1	13,0	12,9	12,8	12,6	12,5
19	12,9	12,9	13,0	13,1	13,3	13,6	13,8	14,0	14,3	14,5	14,6	14,7
20	17,0	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4
21	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,3	18,4	18,3	18,3	18,3
22	18,0	18,0	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
23	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8
24	17,3	17,2	17,1	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,0
25	16,1	16,2	16,1	16,0	15,8	15,5	15,4	15,2	15,3	15,0	15,1	15,1
26	15,0	14,8	14,8	14,7	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4	14,3	14,2	13,9
27	10,9	10,5	10,5	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	9,9	9,9	9,6	9,6
28	11,4	11,5	11,8	12,0	12,1	12,3	12,5	12,7	12,8	13,0	13,1	13,1
29	12,4	12,4	12,4	12,4	12,2	12,2	12,2	12,0	11,9	11,7	11,7	11,7
30	313,0	313,1	313,1	313,1	313,1	313,3	313,3	313,2	313,2	313,3	313,3	313,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	313,5	313,6	313,7	313,7	313,8	313,9	314,0	314,2	314,4	314,6	314,7	314,7
2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5
3	17,5	17,7	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,4	18,5	18,7	18,7	18,8
4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,4
5	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,5	17,6	17,7	17,6	17,6
6	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8
7	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8
8	19,2	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,0
9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,6	19,5
10	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,3	* 19,4	19,4	19,3
11	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8
12	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,9	19,8	19,8	19,7	19,5
13	18,3	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8
14	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8	* 18,0	18,1	18,0	17,9
15	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,1
16	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,5	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9
17	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	* 21,1	21,0	20,8
18	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,3
19	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,5	18,6	18,5	18,4	18,4	18,1	18,0
20	—	—	—	—	—	—	14,5	14,5	14,6	14,7	14,5	14,4
21	16,3	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,7	17,9	18,1	18,5	18,6	18,7
22	18,8	18,8	18,6	18,5	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,7	17,7	17,5
23	18,6	18,8	19,1	19,3	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,4
24	15,7	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	* 15,9	15,7
25	15,4	15,7	15,9	16,1	16,1	16,4	16,8	17,1	17,3	17,5	17,5	17,5
26	16,4	16,2	16,0	15,7	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0
27	12,6	12,6	12,6	12,5	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,5	12,3
28	11,4	11,5	11,6	11,6	11,6	11,7	11,8	11,9	11,9	12,0	12,0	11,9
29	14,0	14,2	14,4	14,3	14,3	14,4	14,6	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9
30	17,4	17,6	17,9	18,0	18,1	18,3	18,5	18,7	18,9	19,1	19,1	19,0
31	319,3	319,3	319,3	319,2	319,2	319,2	319,3	319,4	319,6	319,8	* 19,8	319,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,9	315,0	315,2	315,4	315,5	315,7	315,9	316,0	316,1	316,3	316,3	316,3
2	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,9	17,0	17,1	17,3	17,3	17,4	17,5
3	18,9	* 19,0	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,7	19,7	19,8	20,0	20,0
4	19,3	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,6	18,5	18,3	18,0	17,8
5	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
6	17,8	17,7	17,7	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6
7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,3	18,4	18,6	18,8	19,0	19,1
8	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,9	20,0	19,9
9	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9	19,0	18,9
10	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
11	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1
12	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5
13	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7
14	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5
15	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,7	19,7
16	20,8	20,9	21,0	21,0	21,2	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,3
17	20,6	20,5	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	19,9	19,9	19,9	19,9	19,7
18	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	18,9	19,0	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9
19	17,8	17,5	17,3	17,1	17,1	17,3	17,0	16,8	16,4	16,0	15,8	15,7
20	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1
21	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	19,0	19,1	19,0	19,0	18,9
22	17,3	17,1	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,8	17,9	18,1	18,3
23	18,0	17,6	17,3	17,1	16,9	16,6	16,5	16,6	16,5	16,4	16,1	16,0
24	15,6	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,1	15,1	15,3
25	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1	16,7
26	15,8	15,7	15,6	15,4	15,1	14,7	14,3	13,9	13,6	13,1	12,9	12,8
27	12,2	12,1	12,0	11,8	11,6	* 11,3	11,1	11,1	10,8	10,7	11,1	11,2
28	11,8	11,9	11,9	12,0	12,0	12,2	12,4	13,0	13,4	13,7	13,8	13,9
29	14,9	15,1	15,2	15,4	15,6	15,8	16,1	16,4	16,6	16,9	17,1	17,2
30	* 18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	19,0	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3
31	319,7	319,7	319,8	319,9	319,9	320,0	320,1	320,2	320,3	320,4	320,5	320,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,6	320,7	320,7	320,8	320,9	321,0	321,1	321,2	321,3	321,4	321,3
2	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,5
3	22,6	22,6	22,5	22,5	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,6	22,6	22,4
4	22,0	21,9	21,9	21,6	21,4	21,4	21,2	20,9	20,9	20,8	20,8	20,5
5	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,6	21,7	21,8	21,9	22,1	22,2	22,2
6	22,3	22,3	22,2	22,0	21,8	21,7	21,7	21,6	21,7	21,8	21,7	21,5
7	20,6	20,5	20,5	20,3	20,1	20,1	20,0	19,8	19,7	19,7	19,6	* 19,4
8	19,9	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,4	20,6	20,9	21,0	21,1	21,0
9	23,7	23,9	24,0	24,0	24,0	24,2	* 24,4	24,5	24,6	24,7	24,8	24,7
10	25,2	25,0	25,0	—	—	—	* 25,1	25,2	25,2	25,2	25,2	25,0
11	24,0	—	—	—	—	—	23,5	23,6	23,5	23,5	23,7	23,5
12	22,7	22,7	22,5	22,5	22,3	22,3	22,4	22,3	22,2	22,1	22,0	21,6
13	20,0	19,7	19,7	19,5	19,3	19,0	19,1	19,1	19,0	19,1	19,2	19,1
14	20,9	20,9	21,0	21,0	20,9	20,9	21,0	21,1	21,2	* 21,3	21,3	21,2
15	21,4	21,5	21,5	21,4	21,3	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
16	21,4	21,4	21,3	21,2	21,0	21,0	21,1	21,0	21,1	21,1	21,0	20,9
17	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,2	21,1
18	21,2	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1
19	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,7	20,8	20,7
20	20,7	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	21,0	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6
21	22,2	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,3	22,5	22,5	* 22,6	22,5	22,4
22	21,8	21,7	21,6	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,2	21,0
23	19,9	19,9	19,9	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4	19,3	19,1	18,8	18,5
24	14,5	14,3	14,1	13,9	13,6	13,6	13,7	14,0	14,2	14,4	14,6	14,8
25	19,1	19,3	19,5	19,6	19,7	20,0	20,2	20,4	20,5	20,6	20,4	20,3
26	19,2	19,2	19,1	19,0	18,8	18,9	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,2
27	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5
28	18,3	18,2	18,1	18,0	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	* 17,8	17,7	17,6
29	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5
30	18,8	18,9	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,1
31	315,9	316,1	315,9	315,8	315,6	315,4	315,3	315,3	315,5	315,6	315,8	316,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,2	321,2	321,3	321,4	321,5	321,6	321,8	322,0	322,1	322,1	322,1	322,0
2	22,3	22,3	22,4	22,4	22,5	22,7	22,7	22,7	22,8	22,7	22,6	22,6
3	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5	22,5	22,6	22,5	22,4	22,2	22,2	22,2
4	20,3	20,3	20,3	20,5	20,5	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,0	21,1
5	22,1	22,2	22,2	22,3	22,4	22,4	22,5	22,6	22,5	22,5	22,5	22,4
6	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1	20,8	20,6
7	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8
8	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	22,2	22,5	22,7	23,0	23,2	23,5	23,6
9	24,7	24,9	24,9	25,0	25,0	25,1	25,3	25,3	25,4	25,3	25,2	25,3
10	24,8	24,7	24,8	24,7	24,8	24,8	24,6	24,6	24,5	24,4	24,4	24,2
11	23,3	23,2	23,0	23,0	23,1	23,2	23,1	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
12	21,3	21,2	21,1	21,1	21,0	20,8	20,7	20,6	20,5	20,5	20,3	20,1
13	19,0	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,4	20,5	20,6	20,8	20,8
14	21,2	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,6	21,5	21,4
15	21,4	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	21,6	21,5	21,5
16	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0
17	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,3	21,2	21,3	21,4	21,3	21,3	21,2
18	21,0	20,9	20,9	20,8	—	—	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6
19	20,6	20,7	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6
20	21,6	21,7	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2
21	22,2	22,2	22,3	22,3	22,3	22,3	22,2	22,1	22,1	22,0	22,0	21,9
22	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,0
23	18,1	17,9	17,7	17,4	17,1	* 17,0	16,7	16,4	16,0	15,5	15,0	14,8
24	15,0	15,3	15,6	16,0	16,4	16,9	17,3	17,6	17,9	18,3	18,5	18,8
25	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,1	20,2	20,1	19,9	19,8	19,6	19,4
26	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1
27	18,4	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4	18,3
28	17,4	17,2	17,3	17,2	17,2	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0
29	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9
30	17,8	17,6	17,4	17,3	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	16,0
31	316,2	316,3	316,4	316,4	316,4	316,5	316,4	316,3	316,4	316,4	316,5	316,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,6	316,7	316,8	316,9	317,1	317,2	317,4	317,6	317,8	317,9	318,0
2	18,8	18,7	18,6	18,4	18,0	17,8	17,7	17,4	17,0	16,4	15,8	14,9
3	13,0	12,9	12,7	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7	12,9	13,1	13,3	13,4
4	16,9	17,0	17,3	17,5	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,3	* 19,4	19,4
5	18,5	18,3	18,0	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,3	17,1	17,1	16,8
6	14,8	14,7	14,5	14,2	14,1	14,1	* 14,1	14,1	14,1	14,0	14,0	13,8
7	13,0	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	13,1	13,1	13,0	12,9	12,7
8	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,3	14,3
9	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,7	16,7	16,7
10	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5	17,4
11	17,6	17,6	17,6	17,5	17,6	17,6	17,7	17,8	18,0	* 18,1	18,1	17,9
12	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6
13	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,1
14	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,8
15	18,0	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,8	19,0	19,2
16	20,9	20,9	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	21,1	21,4	21,2	21,2	21,1
17	20,4	20,4	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,4	20,4	20,5	20,4	20,4
18	19,1	18,8	18,6	18,4	18,2	17,9	17,6	17,5	17,4	17,1	17,1	17,0
19	18,3	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3	18,1	18,0	17,8	17,6	17,6	17,6
20	19,5	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1
21	21,4	21,4	21,4	21,3	21,4	21,4	21,4	21,5	21,5	21,6	21,6	21,6
22	21,9	21,9	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,7
23	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9	20,8	20,9	21,0	21,1	21,3	21,4	21,3
24	21,9	21,7	21,6	21,4	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,3	21,3
25	21,2	21,1	20,9	20,8	20,7	20,5	20,6	20,4	20,4	* 20,3	20,2	20,1
26	20,1	20,1	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	18,9
27	15,8	15,7	15,6	15,6	15,4	15,7	15,6	15,7	15,7	15,5	15,3	* 15,3
28	316,1	316,1	316,1	316,3	316,5	316,6	316,8	317,1	317,5	317,7	317,9	318,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,0	318,1	318,3	318,4	318,5	318,6	318,7	318,8	318,9	318,9	318,9	318,9
2	14,3	* 14,1	13,9	13,5	13,4	13,3	12,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,1
3	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7
4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,1	19,0	18,8
5	16,6	16,4	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7	15,6	15,4	15,1	14,9
6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,3	13,5	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,1
7	* 12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,6
8	14,3	14,3	14,4	14,5	14,5	14,8	15,0	15,1	15,1	15,2	15,2	15,3
9	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,2	17,3	17,3
10	17,2	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5
12	17,5	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
13	18,0	18,1	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1
14	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	18,1
15	19,2	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9
16	* 20,6	20,6	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,4
17	20,3	20,2	20,0	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0	19,8	19,6	19,4	19,2
18	* 17,2	17,4	17,5	17,6	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,4	18,3
19	17,6	17,7	17,7	17,8	18,0	18,3	18,8	18,9	19,1	19,3	19,5	19,5
20	20,2	20,3	20,4	20,6	20,7	20,8	21,0	21,1	21,2	21,3	21,3	21,4
21	21,7	21,6	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
22	21,5	21,3	21,2	21,1	21,1	21,2	21,3	21,3	21,3	21,2	21,1	21,1
23	21,5	21,5	21,6	21,7	21,9	22,1	22,2	22,2	22,2	22,1	22,1	22,0
24	21,0	21,0	21,0	20,9	20,9	21,1	21,1	21,1	21,2	21,1	21,2	21,2
25	19,9	19,8	19,7	19,8	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,2	20,2	20,2
26	18,6	18,3	18,1	17,8	17,5	17,3	17,1	16,7	16,5	16,4	16,2	15,8
27	15,1	15,2	15,4	15,6	15,7	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9	16,0	16,0
28	318,0	318,0	318,2	318,4	318,5	318,8	319,0	319,3	319,5	319,6	319,8	319,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	320,1	320,2	320,3	320,4	320,5	320,6	320,7	20,8	320,9	321,0	321,0
2	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,5
3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9
4	20,3	20,4	20,4	20,5	20,7	20,9	21,0	21,1	21,1	21,1	*21,0	21,0
5	19,2	19,1	19,0	19,1	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,8	19,8	19,9
6	20,4	20,3	20,1	19,8	19,9	19,7	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0
7	20,4	20,4	20,2	20,0	19,9	19,8	19,8	19,7	19,5	19,3	19,2	19,1
8	16,8	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,3	16,2
9	17,8	17,9	17,8	17,7	17,8	17,9	18,3	18,8	19,0	19,2	19,2	19,4
10	22,0	22,1	22,1	22,2	22,3	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,4
11	22,0	21,8	21,6	21,5	21,5	21,4	21,4	21,3	21,2	*21,2	21,1	21,0
12	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,9	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
13	18,5	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	18,0	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0
14	17,2	17,1	17,0	17,0	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	16,9
15	15,4	15,1	14,8	14,6	14,7	14,6	14,6	14,6	14,5	14,5	14,4	14,3
16	15,8	15,9	16,0	16,0	16,2	16,4	16,7	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
17	19,6	19,7	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,5	19,5
18	17,5	17,4	17,1	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4	16,3	16,1
19	15,5	15,5	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8	16,9	17,0	17,1
20	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,8	21,0	21,2	21,3	21,3	21,3
21	—	—	—	—	—	—	19,7	19,6	19,5	19,3	19,0	18,7
22	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8
23	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
24	17,7	17,6	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,1	17,0	16,9	*16,8	16,7
25	16,0	15,8	15,9	15,8	15,7	15,6	15,7	15,5	15,4	15,4	15,4	15,6
26	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0
27	—	—	—	—	—	—	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9
28	17,9	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,1	16,9
29	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15,0	14,8	14,6	14,3
30	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,8	11,6	11,2	10,9	10,4	*10,0	9,6
31	311,7	311,8	311,8	311,8	311,9	312,0	312,1	312,3	312,4	312,5	312,8	312,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,8	320,7	320,7	320,6	320,7	320,7	320,7	320,7	320,8	320,8	320,8	320,8
2	20,4	20,3	20,3	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3
3	19,6	19,4	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,9	20,1	20,2
4	20,8	20,7	20,6	20,5	20,3	20,4	20,2	20,0	18,7	18,5	18,3	18,2
5	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5
6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,6	20,4
7	18,8	18,6	18,3	18,0	17,8	17,6	17,5	17,4	17,3	17,1	17,0	16,9
8	16,1	16,0	16,2	16,3	16,4	16,6	16,8	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7
9	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,4	20,6	20,9	21,2	21,4	21,6	21,8
10	22,3	22,2	22,2	22,2	22,1	22,2	22,3	22,3	22,3	22,1	22,1	22,0
11	20,8	20,7	20,5	20,3	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,8
12	* 19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5
13	17,7	17,6	17,5	17,2	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,1
14	16,7	16,5	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	15,8	15,7	15,6
15	14,2	14,2	14,1	14,1	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,4	15,6	15,7
16	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	19,0	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6
17	19,2	19,0	18,7	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,0	17,8	17,7	17,6
18	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4
19	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,2	19,5	19,7
20	21,2	21,1	21,0	21,0	20,9	20,9	—	—	—	—	—	—
21	18,3	17,9	17,5	17,1	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,6
22	16,8	16,9	16,9	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1
23	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
24	16,5	16,3	16,1	16,0	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,1	16,1
25	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,5	15,5	15,6	15,7
26	* 15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,6	—	—	—	—	—	—
27	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9
28	16,7	16,5	16,3	16,1	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8
29	14,0	13,7	13,4	13,2	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,5	12,3	12,1
30	9,3	9,0	9,4	10,0	10,6	11,0	11,1	11,2	11,5	11,5	11,6	11,7
31	313,0	313,3	313,6	314,2	314,9	315,5	316,0	316,5	316,8	317,0	317,2	317,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,7	317,9	318,0	318,2	318,5	318,7	318,9	319,1	319,3	319,4	319,4
2	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,1
3	20,1	19,9	19,9	19,9	20,0	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7
4	20,3	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	20,1	20,2	20,2	*20,1	20,0	19,9
5	19,6	19,5	19,4	19,5	19,4	19,5	19,7	19,8	19,9	19,8	19,7	19,6
6	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,6	19,8	19,9	19,8
7	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	20,0	19,8	19,8	*19,7	19,6	19,4
8	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,3	18,3
9	17,5	17,2	16,9	16,7	16,6	16,4	*16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,4
10	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,1	15,2	15,1	14,8	14,5
11	11,4	11,7	11,7	11,6	11,5	11,5	11,6	11,5	11,4	11,4	11,2	11,1
12	10,5	10,4	10,5	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0	12,3	12,6	12,8
13	14,1	13,9	13,6	13,0	12,4	12,2	11,8	11,4	11,1	10,8	10,7	10,4
14	11,4	11,2	11,2	11,2	11,4	11,5	11,7	11,9	12,1	*12,3	12,4	12,5
15	12,5	12,1	11,7	11,3	10,9	10,8	10,7	10,9	10,8	10,7	10,5	10,5
16	13,1	13,3	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	13,8	13,7
17	14,0	14,0	14,0	13,9	14,0	14,1	14,2	14,4	14,5	14,5	14,6	14,6
18	15,4	15,4	15,6	15,7	15,8	16,1	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,5
19	14,5	14,3	14,2	14,2	14,1	14,0	13,9	13,8	13,9	13,7	13,6	13,5
20	12,1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,0	*12,1	12,2	12,3
21	12,6	12,5	12,5	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,6
22	12,6	12,4	12,3	12,3	12,0	11,7	11,4	11,3	11,0	11,0	10,8	10,8
23	13,3	13,3	13,4	13,5	13,5	13,7	13,8	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5
24	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5
25	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,6
26	18,3	18,3	18,4	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0	18,9
27	18,6	18,4	18,3	18,2	18,3	18,4	18,3	18,3	18,1	*17,9	17,8	17,6
28	15,6	15,5	15,3	15,2	15,2	15,2	*15,1	14,9	14,7	14,5	14,3	13,9
29	14,4	14,5	14,6	14,6	14,9	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,0	16,1
30	316,5	316,5	316,6	316,6	316,5	316,5	316,5	316,5	316,5	316,5	316,4	316,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,4	319,4	319,5	319,6	319,7	319,9	320,2	320,4	320,6	320,7	320,8	320,8
2	20,0	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,8	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2
3	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6	20,6	20,5
4	19,7	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6
5	19,5	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0
6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4
7	19,3	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4
8	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,1	17,9	17,8
9	15,1	15,0	14,9	14,8	14,9	15,0	15,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5
10	14,1	13,8	13,6	13,3	12,9	* 12,9	12,8	12,6	12,3	12,0	11,7	11,5
11	10,9	10,8	10,6	10,4	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5
12	13,0	13,2	13,2	13,5	13,6	13,8	13,9	14,2	14,3	14,4	14,4	14,4
13	9,9	10,0	10,2	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,4	11,4	11,3	11,4
14	12,5	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0	12,8
15	10,3	10,2	10,3	10,1	10,2	10,7	11,1	11,5	11,8	12,4	12,6	12,9
16	13,6	13,6	13,6	13,5	13,3	13,5	13,6	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0
17	14,6	14,5	14,5	14,6	14,8	14,8	15,0	15,2	15,4	15,5	15,5	15,5
18	* 16,4	16,2	15,9	15,7	15,5	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	14,9	14,7
19	13,4	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6	12,4	12,2	12,2
20	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7
21	12,6	12,6	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,5
22	10,9	11,1	11,2	11,4	11,7	12,0	12,2	12,6	12,8	12,9	13,0	13,2
23	14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	15,1	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,8
24	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4	17,4
25	* 17,3	17,2	17,1	17,1	17,2	17,5	17,6	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2
26	18,8	18,7	18,7	18,8	18,7	18,7	18,9	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8
27	17,5	17,3	17,2	17,1	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,2	16,0	15,8
28	13,7	13,4	13,2	13,1	13,1	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,2	14,3
29	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6
30	316,1	315,9	315,8	315,7	315,5	315,4	315,2	315,3	315,3	315,2	314,8	314,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,6	314,4	314,1	313,9	314,2	314,2	314,2	314,2	314,2	314,1	314,0	313,9
2	15,0	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,3
3	16,3	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9
4	14,5	14,2	14,1	14,0	13,8	13,6	13,5	13,5	* 13,3	13,0	12,7	12,4
5	10,8	10,5	10,7	10,9	11,2	11,5	11,7	12,2	12,6	12,9	13,2	13,5
6	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	* 17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1
7	18,1	18,1	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6
8	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6
9	17,7	17,6	17,6	17,6	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
10	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6
11	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	* 18,3	18,4	18,4
12	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
13	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6	17,4
14	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	* 16,4	16,3	16,2	16,0	15,9	15,8
15	14,4	14,3	14,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8	13,7
16	13,7	13,7	13,7	13,7	13,6	13,7	13,8	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0
17	14,7	14,7	14,6	14,7	14,8	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4
18	15,7	15,5	15,5	15,4	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	* 15,3	15,3
19	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,3	15,2	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3
20	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8
21	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5
22	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8
23	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8
24	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
25	15,9	16,0	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	* 16,1	16,0	15,9
26	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	15,9
27	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,7
28	15,2	15,1	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,1	15,1	15,2	15,2	15,0
29	14,6	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,7
30	14,9	14,9	14,8	14,7	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,4
31	314,6	314,6	314,6	314,7	314,9	315,0	315,2	315,3	315,5	315,6	315,7	315,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	313,7	313,8	313,9	314,0	314,0	314,0	314,1	314,3	314,5	314,7	314,8	314,9
2	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,1	16,2	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
3	15,8	15,6	15,3	15,2	15,1	15,0	15,0	15,0	14,9	14,8	14,8	14,7
4	11,9	11,4	10,9	10,8	10,6	10,5	10,2	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2
5	13,8	14,1	14,4	14,6	15,0	15,3	15,7	16,1	16,5	16,7	16,9	17,1
6	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1
7	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4
8	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
9	17,5	17,3	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4
10	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
11	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8
12	19,1	19,1	19,0	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,5	18,4	18,2
13	17,3	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0
14	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	14,9	14,8	14,6	14,5
15	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7
16	14,0	14,0	14,0	14,0	13,9	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5	14,5	14,7
17	15,5	15,4	15,4	15,3	15,4	15,5	15,6	15,6	15,8	15,7	15,8	15,7
18	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5
19	15,3	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7
20	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6
21	15,4	15,3	15,3	15,3	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,8
22	15,7	15,6	15,6	15,7	15,6	15,6	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0
23	15,8	15,7	15,8	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9
24	15,9	15,8	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	15,9
25	15,8	15,6	15,5	15,4	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7
26	15,8	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,6	15,8	15,9	15,9	15,8	15,8
27	15,5	15,5	15,4	15,2	15,2	15,3	15,2	15,2	15,4	15,3	15,3	15,2
28	15,0	15,0	14,8	14,7	14,7	14,8	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7	14,6
29	14,5	14,4	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8
30	14,2	14,1	14,0	14,0	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,6	14,5	14,5
31	315,6	315,6	315,7	315,8	315,7	315,8	316,0	316,1	316,2	316,3	316,5	316,5

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,5	316,6	316,6	316,7	316,8	316,9	316,9	316,9	316,9	316,9	* 16,8	316,6
2	15,1	14,8	14,7	14,7	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14,1	14,0	14,0
3	13,1	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7
4	14,3	14,4	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2
5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,2	16,3
6	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	* 18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2
7	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	* 17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9
8	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,9	16,7	16,5	* 16,4	16,1	15,9
9	14,0	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	14,0	14,0	13,9	14,0	14,0	14,0
10	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,9	13,8
11	14,2	14,3	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0
12	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	16,9	16,9	16,8
13	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
14	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,8	16,9	16,8	16,5
15	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4
16	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8
17	15,3	15,3	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	* 15,9	16,0	16,2	16,3	16,4
18	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	* 18,4	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2
19	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8
20	17,1	17,0	16,8	16,8	16,7	16,6	* 16,6	16,6	16,5	16,5	16,4	16,2
21	15,8	15,7	15,6	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
22	16,7	16,9	17,0	17,2	17,4	17,5	17,7	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3
23	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1
24	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,4	18,2	18,0	18,5
25	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5
26	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,8	19,9	19,8	19,9	19,8	19,9	19,9
27	20,2	20,2	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3
28	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	* 18,6	18,5	18,4	18,2
29	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1
30	316,7	316,7	316,6	316,7	316,8	316,8	316,8	316,8	316,8	316,7	316,7	316,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,3	316,1	315,8	315,7	315,6	315,6	315,6	315,5	315,6	315,5	315,6	315,5
2	13,6	13,4	13,3	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,0	13,0
3	13,7	13,6	13,5	13,6	13,9	13,9	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,3
4	15,2	15,2	15,1	15,1	15,2	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,5
5	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,7	17,7
6	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
7	17,9	17,8	17,7	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,5
8	15,8	15,6	15,4	15,2	15,0	15,0	14,7	14,8	14,7	14,7	14,3	14,2
9	13,9	13,7	13,9	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	13,7	14,1	14,1	14,2
10	13,4	13,3	13,3	*13,9	13,9	13,9	14,1	14,2	14,3	14,4	14,3	14,3
11	15,1	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,6
12	16,7	16,8	16,6	16,5	16,6	16,9	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6
13	17,7	17,6	*17,3	17,2	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2
14	16,2	16,1	16,4	16,1	16,1	16,2	16,3	16,2	16,6	16,6	16,6	16,7
15	*17,2	17,2	17,1	17,0	16,7	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,3
16	15,7	15,5	15,3	15,3	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	15,3	15,5
17	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	17,4	17,6	17,8	17,9	18,0
18	18,2	18,1	18,1	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4
19	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2
20	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	15,9	15,9
21	15,4	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,5	15,7	15,9	16,2	16,5	16,6
22	18,4	18,5	*18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,2	19,4	19,4	19,5
23	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0
24	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3
25	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6
26	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2
27	20,2	20,1	20,1	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6
28	18,1	17,9	17,8	17,6	17,7	17,5	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,3
29	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7
30	316,5	316,4	316,4	316,4	316,5	316,5	316,8	316,8	317,0	317,2	317,3	317,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,4	317,4	317,5	317,6	317,7	317,8	317,9	318,1	318,3	318,4	318,4
2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,7
3	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,8
4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,8
5	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,2	20,2	20,4	20,5	*20,5	20,4	20,4
6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,9	20,8	20,8	20,9	20,8	20,8	20,8	20,8
7	20,4	20,4	20,3	—	—	—	20,3	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0
8	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,6
9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2
10	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7
11	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4
12	20,6	20,7	20,6	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9	*20,9	20,8	20,7
13	20,5	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4
14	19,8	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3
15	19,2	19,0	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	18,8
16	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	*19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9
17	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	19,9	19,8	19,6
18	18,6	18,4	18,3	—	—	—	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9
19	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	*18,3	18,3
20	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
21	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,6	18,7	18,6	18,5	18,7
22	17,8	17,7	17,7	17,8	17,9	17,8	17,8	17,7	17,4	17,4	17,2	17,1
23	15,9	16,0	16,1	16,5	16,7	16,7	16,6	16,5	16,2	15,9	15,6	17,7
24	17,0	16,8	16,8	16,7	17,0	17,1	17,3	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4
25	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
26	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	*18,2	18,2	18,2
27	18,9	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4
28	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,7	19,7	19,8	19,8	19,7
29	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2
30	18,2	18,1	17,9	17,9	18,0	17,9	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,6
31	317,0	316,9	316,9	316,9	317,0	317,1	317,2	317,2	317,3	317,3	317,3	317,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,4	318,3	318,4	318,4	318,3	318,4	318,5	318,7	318,8	318,9	319,0	319,1
2	19,7	19,7	19,7	19,6	19,7	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
3	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6
4	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9
5	20,3	20,3	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,5	20,7	20,7	20,6
6	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
7	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3
8	* 18,4	18,4	18,3	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,0
9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6
10	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,1
11	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6
12	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,4	20,5	20,5
13	20,3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9
14	19,2	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
15	18,7	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4
16	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,2
17	19,5	19,3	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
18	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7
19	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8
20	18,5	18,5	18,3	18,5	18,4	18,7	18,8	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8
21	18,4	18,1	18,0	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,1	18,0	18,0
22	16,8	16,7	16,4	16,3	16,8	16,8	16,7	16,6	16,6	16,5	16,2	16,0
23	16,8	17,0	* 16,8	16,7	16,6	16,6	16,7	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1
24	17,2	17,4	17,5	17,5	17,4	17,5	17,5	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6
25	17,8	17,8	17,7	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,0
26	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,7	18,7	18,8	18,8
27	19,4	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,5	19,6	19,6	19,6
28	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,4
29	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,3
30	17,3	17,1	16,9	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8	17,9	17,1	17,1	17,0
31	317,1	317,0	316,9	316,9	316,8	316,8	316,9	317,0	317,1	317,2	317,2	317,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	317,1	317,1	317,1	317,1	317,2	317,2	317,3	317,5	317,6	317,7	317,8	317,8
2	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	* 19,1	19,2	19,2	19,2
3	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
4	18,5	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,4
5	18,8	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	* 18,7	18,7	18,8	19,0	18,9	18,7
6	19,0	19,0	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3	19,2	* 19,2
7	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1
8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5
9	17,0	17,0	17,0	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	* 17,2	17,1
10	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
11	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	18,0	18,0	* 18,0	18,0
12	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7
13	18,2	18,1	18,0	17,8	18,1	18,3	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
14	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
15	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
16	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	* 18,0	18,0	18,0
17	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,1
18	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0
19	18,3	18,1	18,2	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7
20	18,7	18,6	—	—	—	—	18,6	18,7	18,7	18,8	18,7	18,5
21	18,3	18,2	18,1	18,1	18,0	18,1	18,3	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
22	17,8	17,7	17,7	17,8	17,9	18,1	* 18,3	18,5	18,8	18,9	18,9	18,9
23	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3	19,4	19,5	* 19,4	19,4	19,2
24	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0
25	18,7	18,6	18,5	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6
26	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,2
27	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1
28	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
29	18,4	18,3	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,0	17,9
30	16,5	16,3	16,2	16 2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,6	* 16,7	16,6	16,4
31	316,4	316,5	316,6	316,5	316,4	316,3	316,2	316,2	316,2	316,3	316,2	316,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,8	317,7	317,6	317,6	317,6	317,7	317,8	318,1	318,2	318,4	318,5
2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8
3	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5
4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	18,7	18,5	18,8	19,1	19,3	19,0
5	18,4	18,3	18,1	18,2	18,5	18,5	18,8	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1
6	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4
7	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8
8	17,5	17,4	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
9	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0
10	16,8	16,6	16,4	16,2	16,1	16,2	16,3	16,4	17,1	17,6	17,6	17,7
11	18,1	17,9	18,0	17,9	17,8	17,9	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2
12	18,6	18,4	18,2	18,0	17,9	17,9	18,1	18,2	18,0	18,1	18,3	18,1
13	18,1	17,9	17,9	17,9	17,8	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0
14	17,5	17,4	17,4	17,2	17,2	17,1	17,2	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
15	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
16	18,1	18,2	18,3	18,2	18,2	18,2	18,4	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1
17	19,1	18,9	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7
18	18,0	18,1	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,4
19	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,9	18,8
20	18,5	18,4	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2
21	17,8	17,6	17,5	17,4	17,4	17,6	17,6	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8
22	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
23	19,1	19,0	19,0	18,9	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
24	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8
25	18,5	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,7	17,6
26	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
27	17,0	16,9	16,8	16,7	16,7	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	17,3
28	18,1	18,1	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4
29	17,7	17,5	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6
30	16,2	15,8	15,6	15,4	15,4	15,3	15,5	15,7	15,7	15,9	16,1	16,2
31	316,1	316,2	316,2	316,2	316,1	316,0	315,9	316,0	316,0	316,0	316,0	315,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,8	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,8	315,8	315,8	315,8	315,8
2	15,6	15,5	15,6	15,5	15,7	16,2	16,5	16,8	17,1	17,2	17,2	17,3
3	18,2	18,1	18,0	17,9	18,0	18,0	*18,0	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1
4	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,1
5	16,6	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,5	*16,8	17,0	17,1	17,3	17,4
6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	*19,0	18,9	18,8
7	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
8	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8
9	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1
10	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5
11	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	*20,1	20,2	20,3	20,5	20,5	20,4
12	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	19,9	19,9
13	19,0	18,8	18,6	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7	*17,5	17,4
14	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,2	15,8
15	—	—	—	—	—	—	13,9	14,0	13,9	13,9	13,9	14,0
16	13,6	13,5	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5
17	11,3	11,1	10,9	10,7	10,7	10,6	*10,7	10,9	11,0	11,2	11,2	11,3
18	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6	14,9	15,0	15,1	15,2
19	—	—	—	—	—	—	18,0	18,1	18,2	*18,2	18,2	18,2
20	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7
21	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,1	16,9
22	15,3	15,2	15,5	15,3	15,3	15,4	15,7	16,0	16,5	16,9	17,1	17,3
23	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	18,0	18,1	18,2	18,4	18,6	18,7	18,6
24	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8
25	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7
26	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3	*20,3	20,2
27	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7
28	19,1	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,3	18,2
29	17,0	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4
30	318,1	318,4	318,6	318,7	318,8	319,0	319,2	319,4	319,5	319,6	319,6	319,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,7	315,7	315,6	315,6	315,6	315,6	315,7	315,8	315,8	315,7	315,7	315,7
2	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2
3	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	17,9	17,9	18,0
4	18,0	17,9	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,7	17,6	17,4	17,1
5	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6
6	18,7	18,6	18,4	18,3	18,2	18,2	18,0	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5
7	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6
8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1
9	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10	18,4	18,5	18,5	18,6	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5
11	20,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
12	19,8	19,8	19,9	19,7	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4	19,2
13	17,2	17,1	16,9	16,7	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	16,8	16,8	16,8
14	15,7	15,4	15,1	14,8	14,6	14,4	14,3	14,2	14,0	—	—	—
15	14,0	13,9	13,8	14,0	13,9	13,9	14,0	13,9	13,9	13,9	13,8	13,8
16	12,4	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,2	12,2	12,0	11,8	11,7	11,6
17	11,5	11,7	11,9	12,0	12,2	12,4	12,7	12,9	13,1	13,2	13,3	13,4
18	15,4	15,5	15,5	15,7	16,0	16,2	16,4	16,7	16,9	—	—	—
19	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
20	17,6	17,5	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
21	16,7	16,5	16,3	16,1	16,0	15,9	15,9	15,7	15,7	15,7	15,6	15,4
22	17,3	17,4	17,3	17,4	17,4	17,5	17,8	18,0	18,2	18,4	18,3	18,3
23	*18,5	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,2	19,3	19,3	19,4
24	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6
25	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8
26	20,1	20,1	20,0	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
27	19,6	19,5	19,4	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1
28	17,9	17,7	17,5	*17,4	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0
29	16,2	16,1	15,9	15,8	15,6	15,7	15,7	16,4	16,9	17,3	17,5	17,8
30	319,5	319,5	319,4	319,4	319,4	319,5	319,5	319,6	319,6	319,6	319,6	319,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,6	319,5	319,5	319,4	319,4	319,4	319,5	319,6	319,7	319,8	319,7	319,8
2	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8
3	21,3	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	*21,0	20,9	20,8
4	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5	19,4
5	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,8	18,7
6	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0
7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
8	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	*18,4	18,3
9	17,7	17,5	17,3	17,3	17,3	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	16,9
10	15,3	15,1	15,0	15,0	15,1	15,3	*15,5	15,5	15,4	15,5	15,4	15,4
11	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	16,1	16,3	16,5	16,6	16,7	16,7
12	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,2
13	16,6	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,2	16,1	15,9
14	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	*15,1	15,0	15,0	14,9
15	14,8	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5
16	15,0	15,2	15,2	15,3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,4	16,4
17	17,5	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	17,9	17,7
18	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	17,9	17,8	17,7
19	16,5	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
20	15,5	15,1	14,7	14,5	14,3	14,1	14,0	13,9	13,6	13,6	13,6	13,4
21	11,9	11,7	11,5	11,4	11,2	11,0	10,7	10,4	10,3	10,1	* 9,9	9,6
22	9,3	9,1	9,1	9,1	9,5	10,1	11,0	11,6	11,9	12,3	12,5	12,6
23	15,0	14,9	14,7	14,6	14,6	14,2	14,2	14,2	14,1	13,9	13,7	13,3
24	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	13,0	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,7
25	14,6	14,7	14,8	15,0	15,2	15,3	15,5	15,8	16,0	16,1	16,2	16,1
26	14,6	14,8	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,6	15,6	15,5	15,4
27	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7
28	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	*18,8	18,7	18,5	18,2
29	15,8	15,7	15,5	15,1	14,9	14,7	*14,6	14,2	13,9	13,7	13,5	13,2
30	11,9	12,0	11,9	12,1	12,2	12,3	12,7	13,3	13,8	14,2	14,4	14,4
31	312,0	311,7	310,9	310,7	—	—	309,9	310,0	310,5	310,7	*10,8	310,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,7	319,7	319,6	319,6	319,7	319,7	319,8	319,9	320,0	320,0	320,0	320,1
2	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,9	21,1	21,2	21,3	21,4	21,3	21,3
3	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9
4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,2	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1
5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
6	17,9	17,8	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
7	17,0	16,9	16,7	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3
8	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8
9	16,7	16,5	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4
10	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,5	15,6
11	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
12	16,1	16,0	15,8	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6
13	15,7	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1
14	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,8
15	14,4	14,4	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,9	15,0	15,0
16	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,2	17,3	17,4
17	*17,6	17,6	17,8	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
18	17,5	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1	17,0	16,9	16,9	16,8	16,7	16,6
19	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,2	16,2	16,0	15,8	15,7
20	13,2	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5	12,4	12,3	12,3	12,2	12,0
21	9,4	9,0	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5	8,3	8,6	9,2	9,4	9,5
22	13,0	13,2	13,6	13,9	14,1	14,4	14,6	14,7	14,9	14,9	14,9	15,0
23	12,8	12,6	12,6	12,4	12,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,1	12,1
24	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	14,1	14,1	14,2	14,3	14,4	14,4
25	16,0	15,9	16,0	15,8	15,8	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,6
26	15,3	15,2	15,0	15,0	14,9	15,1	15,1	15,2	15,3	15,7	16,0	16,4
27	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3
28	17,9	17,7	17,4	17,2	16,7	16,6	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1	15,8
29	13,0	12,9	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	11,9
30	14,5	14,6	14,5	14,5	14,5	14,6	14,5	14,3	13,9	13,5	12,9	12,5
31	310,9	310,9	310,9	311,1	311,4	311,6	311,7	311,8	311,9	312,0	311,9	311,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	311,7	311,4	311,0	310,8	310,5	310,6	* 10,4	310,5	310,4	310,0	309,9	310,0
2	13,2	13,4	13,7	13,9	14,3	14,7	15,0	15,4	15,4	15,7	15,9	16,3
3	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4	18,3
4	16,9	16,6	16,3	16,1	15,8	15,5	15,4	15,1	14,9	* 14,7	14,4	14,3
5	12,6	12,4	12,3	12,3	12,4	12,8	13,7	14,1	14,2	14,2	14,5	14,8
6	17,2	17,3	17,2	17,3	17,2	17,2	* 17,3	17,5	17,5	17,7	17,8	17,9
7	18,7	18,7	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,0	18,9
8	18,0	17,8	17,6	17,3	17,3	17,6	17,6	17,6	17,7	17,6	17,4	17,1
9	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	17,1	17,2	17,4	17,4	17,4
10	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,2	20,4	20,7	21,0	21,2	21,3	21,6
11	24,1	24,2	24,2	24,3	24,3	24,4	24,5	24,6	* 24,7	24,7	24,6	24,5
12	23,7	23,6	23,4	23,3	23,3	23,2	23,1	23,0	23,0	23,0	22,8	22,7
13	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,7	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6
14	20,4	20,4	20,3	20,4	20,3	20,4	* 20,4	20,5	20,5	20,4	20,4	20,2
15	19,1	19,0	18,9	18,7	18,5	18,4	18,4	18,2	18,2	18,0	18,0	17,8
16	17,6	17,5	17,4	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,5
17	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7
18	19,3	19,5	19,6	19,7	19,9	20,0	20,2	20,5	20,8	* 20,9	20,9	21,0
19	21,9	21,8	21,8	21,9	22,0	21,9	22,0	22,1	22,1	22,0	21,8	21,6
20	20,7	20,6	20,4	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1	19,9	19,7
21	18,2	18,1	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9	17,8
22	17,9	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2
23	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2
24	18,8	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2
25	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	* 18,1	18,1	18,0
26	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8
27	17,9	17,7	17,4	17,0	16,8	16,8	16,5	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2
28	19,7	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	* 19,1	18,6
29	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	16,9	16,8
30	314,1	—	—	—	—	—	* 12,1	312,1	311,9	311,8	311,5	311,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,3	310,4	310,7	310,8	311,0	311,2	311,3	311,5	311,9	312,3	312,5	312,9
2	16,3	16,6	16,9	17,1	17,3	17,5	17,8	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6
3	18,1	17,9	17,8	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,5	17,3	17,1
4	14,2	14,0	13,8	13,4	13,3	13,3	13,3	13,3	13,1	13,0	13,0	12,9
5	15,1	15,5	15,8	16,0	16,3	16,6	16,9	17,1	17,3	17,5	17,3	17,2
6	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7
7	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,5	18,2
8	16,9	16,7	16,6	16,4	16,3	16,3	16,2	16,4	16,6	16,8	16,9	16,9
9	17,4	17,4	17,7	18,0	18,2	18,5	18,7	18,8	19,0	19,2	19,3	19,4
10	21,7	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	23,4	23,5	23,7	23,8	23,9	24,0
11	24,4	24,4	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,2	24,1	24,0	23,9	23,9
12	22,5	22,4	22,4	22,3	22,3	22,3	22,2	22,1	22,2	22,1	22,1	22,0
13	21,4	21,3	21,3	21,2	21,0	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5
14	20,1	19,9	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2
15	17,6	17,4	17,3	17,2	17,5	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
16	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
17	17,8	17,8	17,8	17,9	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,8	19,0	19,1
18	21,0	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	21,9	21,9	21,9
19	21,4	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,3	21,2	21,2	21,0	20,9
20	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,5	18,4	18,3
21	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9
22	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5
23	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9
24	18,1	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
25	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
26	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6	18,4	18,2
27	17,2	17,2	17,3	17,4	17,6	17,9	18,1	18,4	18,8	19,1	19,4	19,6
28	18,2	17,7	17,4	17,0	16,7	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,4	16,5
29	16,4	16,2	15,9	15,8	15,7	15,7	15,5	15,2	15,0	14,8	14,7	14,6
30	311,1	311,1	311,0	311,0	310,8	310,6	310,5	310,2	309,9	309,6	309,3	309,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	308,9	309,0	309,6	309,8	310,4	310,8	311,2	311,6	311,8	312,0	312,1	311,8
2	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,9	13,0	13,0	13,0	13,0	* 12,8	12,7
3	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,4
4	16,7	16,8	17,0	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,8	18,0	18,0	18,0
5	18,6	18,5	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,3
6	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,3	18,3	18,1
7	—	—	—	—	—	—	19,0	19,2	19,4	* 19,4	19,3	19,3
8	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8
9	—	—	—	—	—	—	22,7	22,8	23,0	23,2	23,2	23,2
10	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,9	24,0	24,1	24,1	24,0	* 23,9
11	22,8	22,6	22,4	22,3	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,8	21,7	21,5
12	21,3	21,3	21,2	21,2	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
13	19,9	19,9	19,8	19,6	19,4	19,3	19,2	19,1	19,2	19,0	* 18,8	18,6
14	16,1	16,0	15,8	15,7	15,3	15,1	* 15,0	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2
15	13,7	13,6	13,6	13,5	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,7	13,6	13,6
16	13,4	13,4	13,5	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6	13,5	13,4
17	13,4	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,1	14,1
18	14,9	14,9	—	—	—	—	14,4	14,2	14,0	13,8	13,5	12,9
19	14,3	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4	14,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,5
20	13,5	13,7	13,9	14,0	14,2	14,4	14,7	14,9	15,3	* 15,2	15,3	15,5
21	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7	17,5	17,1
22	14,6	14,6	14,6	14,6	14,5	14,5	14,6	14,6	14,8	14,8	14,8	14,9
23	15,1	15,1	15,1	15,0	14,9	14,9	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	* 14,4
24	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9	15,0	14,9	14,9	14,8	14,7	14,3
25	12,7	12,7	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,3	12,1	11,9
26	9,5	9,4	9,2	—	—	—	8,6	* 8,4	8,3	8,3	8,3	8,2
27	10,6	10,7	10,9	11,0	11,2	11,4	11,7	11,9	12,1	12,4	* 12,5	12,5
28	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,4	14,4	14,5	14,4	14,3
29	14,1	14,3	14,5	14,7	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,2	16,1
30	15,0	14,9	14,8	14,6	14,4	14,3	14,4	14,6	15,0	15,3	15,4	15,6
31	318,0	318,1	318,0	317,9	317,8	317,7	317,9	317,8	317,9	317,8	317,8	317,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	311,9	312,1	312,3	312,5	312,6	312,8	312,9	313,0	313,1	313,2	313,2	313,2
2	12,7	12,7	13,0	13,1	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0
3	15,4	15,5	15,7	15,9	16,0	16,1	16,1	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6
4	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
5	*18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
6	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,1	—	—
7	19,5	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
8	20,8	20,8	20,9	21,0	21,1	21,3	21,4	21,6	21,7	—	—	—
9	23,2	23,2	23,3	23,3	23,3	23,4	23,4	23,5	23,6	23,7	23,7	23,8
10	23,8	23,8	23,8	23,8	23,7	23,6	23,6	23,5	23,4	23,3	23,1	23,0
11	21,4	21,3	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3
12	20,8	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,4	20,4	20,1
13	18,3	18,0	17,9	17,6	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,4
14	14,1	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
15	13,5	13,4	13,4	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,5	13,5
16	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,4
17	14,2	14,2	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0
18	*12,5	12,1	12,3	12,3	12,4	12,7	13,1	13,4	13,7	13,9	14,1	14,2
19	14,4	14,2	14,3	14,2	14,2	14,1	14,0	14,0	13,8	13,6	13,7	13,6
20	15,5	15,8	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,7	17,9	17,9	18,0
21	16,8	16,5	16,3	16,1	15,8	15,7	15,4	15,3	15,1	15,0	14,9	14,7
22	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,3	15,3
23	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,6	14,7	14,8	14,8	14,7
24	14,1	14,1	14,0	14,0	13,9	13,7	13,8	13,6	13,5	13,3	13,0	12,9
25	12,1	11,7	*11,8	11,6	11,3	11,0	10,8	10,4	10,2	10,0	9,8	9,7
26	8,7	8,9	9,2	9,3	9,4	9,6	9,7	9,8	10,0	10,2	10,5	10,5
27	12,7	12,8	13,0	13,2	13,4	13,5	13,7	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3
28	14,1	13,9	13,9	13,8	13,7	13,7	13,7	13,6	13,8	13,9	14,0	14,0
29	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,0	15,8	15,6	15,5
30	15,9	16,4	*16,8	17,0	17,3	17,5	17,6	17,8	18,0	18,0	18,1	18,1
31	317,9	318,0	318,1	318,0	318,0	317,9	318,0	317,9	317,8	317,9	317,9	317,9

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Januar Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Februar Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,6	4,7	5,9	5,0	3,9	3,6	1,6	3,2	3,5	4,2	2,9	1,8
2	0,2	-0,5	0,0	0,7	-0,2	-0,4	-1,1	-0,4	0,3	-1,5	-2,3	-1,3
3	-1,5	-0,9	0,7	0,4	0,0	0,0	-6,2	-4,1	-2,5	0,1	-1,5	-1,9
4	1,4	1,8	2,7	2,2	2,6	2,1	-3,5	-1,7	-0,3	-1,2	-1,1	-2,5
5	0,1	0,8	2,0	2,1	1,0	-1,0	-1,5	0,9	2,8	2,3	1,0	0,4
6	-0,8	-0,2	0,6	0,6	0,4	0,2	0,3	2,0	4,7	4,1	1,3	0,5
7	0,1	1,6	2,0	2,0	0,5	0,3	0,1	2,9	4,5	4,0	1,8	0,5
8	-2,0	-0,9	0,4	0,3	-0,9	-1,4	-1,0	0,0	1,4	0,7	0,0	-0,4
9	-3,6	-2,4	-1,2	0,0	-1,0	-1,5	-3,1	-2,6	-2,5	-2,5	-3,8	-4,7
10	-1,0	-0,3	-0,1	0,1	-0,1	-2,1	-5,0	-4,4	-3,5	-2,4	-2,9	-4,2
11	-6,1	-2,8	-1,8	-0,4	-1,2	-1,5	-4,0	-2,7	-1,8	-0,9	-2,6	-3,5
12	-2,7	-1,2	-1,0	-0,6	-1,3	-1,0	-4,8	-3,6	-1,9	-1,0	-2,5	-4,0
13	-1,4	-1,1	-1,0	-1,2	-1,5	-1,5	-2,0	3,1	3,8	2,5	1,8	-0,2
14	-6,0	-3,4	-3,5	-3,2	-5,0	-6,4	-4,0	-1,9	-0,6	0,2	-0,6	-0,4
15	-10,7	-8,6	-6,0	-4,7	-5,2	-5,2	-4,8	-4,3	-2,9	-3,9	-5,3	-5,6
16	-11,0	-8,5	-8,5	-10,3	-11,0	-13,0	-7,3	-7,1	-6,2	-5,9	-7,4	-9,7
17	-14,4	-14,1	-11,8	-11,1	-9,8	-10,0	-7,8	-6,6	-4,7	-4,7	-5,9	-6,5
18	-10,0	-8,9	-8,0	-7,8	-8,6	-9,0	-7,2	-2,8	-5,7	-4,7	-6,3	-7,5
19	-11,8	-10,0	-11,3	-10,1	-9,1	-9,1	-11,4	-11,9	-8,5	-7,5	-9,2	-13,0
20	-8,2	-4,2	-4,0	-4,0	-5,0	-6,0	-11,9	-8,1	-6,4	-6,1	-4,8	-6,6
21	-7,9	-7,0	-5,8	-4,8	-5,8	-7,7	-3,7	-0,3	-0,3	0,2	-0,6	-2,0
22	-8,4	-5,7	-4,2	-4,6	-5,9	-6,6	-3,0	1,8	1,6	3,7	1,1	-0,2
23	-6,4	-4,1	-4,4	-4,4	-4,4	-6,6	-0,7	4,4	4,0	2,9	0,3	-1,6
24	-6,7	-3,6	-2,5	-1,3	-3,3	-5,4	0,0	2,4	6,0	5,1	1,9	0,0
25	-5,9	-3,0	-1,8	-1,5	-2,6	-3,6	-7,0	-1,2	5,0	6,0	4,2	3,4
26	-4,5	-2,8	-2,1	-2,7	-3,8	-5,8	3,2	5,6	7,0	7,3	6,3	4,1
27	-7,2	-5,5	-5,2	-5,5	-7,5	-9,7	3,0	5,9	6,3	4,6	3,2	2,2
28	-14,7	-12,8	-11,0	-11,5	-10,9	-12,4	0,4	3,5	3,5	2,3	1,6	0,6
29	-15,5	-11,6	-9,5	-7,8	-9,4	-10,8						
30	-10,6	-7,5	-7,1	-7,0	-7,6	-7,5						
31	-7,1	-5,6	-4,0	-2,6	-4,0	-4,1						

Quecksilber - Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	2,4	5,0	7,7	6,6	5,6	3,5	0,0	3,3	4,1	5,4	5,6	5,5
2	3,1	5,3	6,8	7,5	6,2	4,0	2,5	3,0	3,9	4,4	4,6	3,5
3	3,2	6,4	8,0	8,1	7,3	4,6	3,0	5,2	4,2	5,2	4,8	3,8
4	2,0	4,2	6,5	5,0	4,0	2,7	2,9	4,5	6,4	5,4	4,8	4,1
5	0,8	3,0	4,0	4,6	2,9	1,3	2,2	3,9	6,6	7,2	7,5	6,6
6	0,4	2,3	2,8	3,5	2,9	0,1	4,3	6,1	8,2	8,5	7,9	6,8
7	2,0	4,0	5,1	5,6	4,4	2,4	6,3	7,5	9,6	9,9	9,1	7,9
8	0,7	2,3	2,7	2,6	1,9	0,6	6,0	7,9	4,9	5,7	5,8	4,0
9	-2,4	0,3	0,9	0,4	-0,6	-2,5	1,6	0,6	3,4	4,2	3,4	2,9
10	-3,5	-0,7	0,3	0,1	-0,3	-3,2	5,5	6,5	7,5	8,0	0,7	3,3
11	-3,9	1,0	0,3	-0,6	-1,4	-4,4	1,7	2,0	2,1	2,9	1,9	2,2
12	-4,7	0,5	1,9	3,7	0,4	-1,0	3,7	4,4	4,8	4,4	6,0	6,0
13	0,2	2,5	3,9	2,6	0,4	-0,4	7,6	10,5	11,1	12,2	12,2	10,8
14	-0,1	1,3	3,6	2,5	2,0	0,4	7,9	11,5	14,3	15,4	14,8	13,0
15	0,7	3,4	3,1	4,3	4,3	0,3	8,6	12,3	13,8	14,8	13,8	11,5
16	0,7	4,4	4,9	2,9	3,5	3,6	11,1	12,0	14,7	14,7	13,4	12,3
17	1,2	5,3	6,9	6,7	6,9	4,2	8,3	11,4	13,4	13,8	13,4	12,2
18	4,8	6,7	3,4	4,6	4,5	3,1	7,4	10,2	11,6	13,5	12,0	10,4
19	3,0	4,5	5,8	6,6	6,5	4,8	5,9	9,6	11,6	13,0	13,0	11,3
20	4,0	6,7	7,2	7,9	8,0	5,5	9,7	14,2	16,1	16,5	16,4	13,5
21	0,9	5,4	7,7	9,3	9,4	6,4	5,0	4,7	6,6	8,3	7,5	5,9
22	2,9	6,7	10,3	11,1	11,2	7,8	1,1	4,2	4,9	5,8	3,5	3,3
23	5,7	7,4	9,7	8,9	7,0	5,1	-0,3	0,5	2,8	2,9	2,0	1,0
24	5,0	7,5	9,4	10,0	10,1	7,2	1,2	3,2	3,5	2,5	1,3	0,0
25	5,7	9,1	10,0	11,4	11,5	8,6	1,4	2,8	3,9	4,5	2,7	2,7
26	4,9	7,9	7,9	8,1	5,6	3,3	5,0	4,1	3,9	5,8	4,2	2,8
27	3,0	3,4	4,1	4,5	4,4	4,6	4,6	5,9	6,6	7,0	6,9	6,5
28	2,2	2,3	1,7	1,8	1,9	1,3	2,6	5,4	7,5	8,0	7,4	5,6
29	-0,2	0,7	1,9	2,9	1,9	0,0	5,3	7,0	8,5	8,9	8,1	7,6
30	-1,2	0,3	0,8	1,2	1,0	0,0	5,2	7,8	9,0	9,6	8,6	7,6
31	-1,1	0,9	1,6	2,0	1,6	1,4						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,1	8,3	10,0	10,0	10,7	9,4	12,9	13,9	15,4	16,3	17,2	16,4
2	6,1	9,0	10,6	12,3	11,4	10,1	13,6	16,8	20,8	22,0	20,7	19,2
3	7,4	11,2	14,0	14,4	14,5	11,8	15,0	13,1	15,4	15,5	16,3	16,0
4	10,2	13,1	14,3	16,0	16,5	15,1	13,4	16,3	17,4	17,2	13,5	16,3
5	7,0	12,5	15,4	16,0	14,9	11,4	14,3	16,5	17,3	17,2	17,0	16,4
6	5,8	5,7	5,8	4,5	4,4	4,5	14,9	17,7	19,2	20,0	19,8	19,0
7	7,1	8,9	10,2	10,4	10,3	9,4	16,1	18,7	19,9	20,6	19,8	19,4
8	9,0	10,2	11,7	11,3	11,2	10,0	19,2	19,9	20,7	21,7	21,5	19,9
9	4,1	5,7	6,9	5,4	6,2	5,4	13,8	13,5	17,5	15,4	15,5	15,4
10	5,3	8,3	9,9	10,8	7,8	6,7	17,3	17,8	19,0	19,0	19,9	18,4
11	10,7	11,1	9,0	10,1	8,7	9,0	15,3	17,9	19,1	19,9	20,1	19,0
12	8,4	8,6	8,6	8,9	10,5	8,0	16,8	20,0	20,5	22,1	21,9	19,3
13	5,8	7,1	7,8	9,7	9,6	8,5	17,5	20,2	21,6	22,5	22,6	21,3
14	5,7	7,1	9,6	9,0	5,8	4,4	17,4	19,5	19,3	19,5	18,2	16,5
15	6,7	9,6	11,6	9,9	10,5	5,6	14,3	15,7	17,5	17,9	18,4	15,7
16	10,3	9,2	11,5	11,6	7,3	7,9	11,1	12,1	10,7	10,5	8,0	7,4
17	8,0	11,4	10,5	10,3	9,8	8,4	7,5	8,9	10,4	12,8	12,4	11,9
18	6,8	8,6	9,6	10,3	9,9	8,5	9,0	12,4	13,6	9,4	12,5	11,0
19	6,6	7,6	7,8	9,8	9,5	8,3	8,6	9,2	10,0	8,7	7,8	6,7
20	9,5	10,7	13,0	12,5	12,1	11,2	6,8	7,0	7,9	7,7	6,9	6,4
21	9,8	13,9	15,4	17,1	16,0	13,4	7,7	9,5	8,6	8,9	8,6	8,4
22	10,7	14,6	16,3	18,2	16,7	10,4	10,3	12,4	14,5	13,2	13,8	12,8
23	12,5	12,7	13,4	13,6	12,7	10,7	9,8	10,5	11,5	11,2	10,4	8,7
24	10,4	12,9	14,4	15,3	15,1	14,4	7,8	8,7	7,5	7,1	5,9	6,0
25	11,8	14,7	16,2	16,9	16,9	15,8	6,7	9,2	9,5	10,4	9,2	8,7
26	12,6	15,8	16,3	17,2	17,1	16,1	11,4	12,4	14,2	13,7	12,4	11,9
27	12,3	15,3	16,5	17,4	17,4	16,2	10,7	11,8	13,6	15,0	14,5	14,7
28	10,1	10,3	12,3	12,5	12,8	10,8	11,4	13,1	14,2	15,4	15,5	14,6
29	13,6	14,2	13,4	15,5	14,1	14,2	12,4	15,2	16,4	17,0	17,4	16,7
30	13,1	14,8	16,7	17,1	16,7	15,8	13,5	16,7	17,8	18,3	18,7	17,8
31	16,3	19,7	21,8	20,0	18,8	15,5						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Juli Morgens. 8h	10h	12h	Juli Abends. 2h	4h	6h	August Morgens. 8h	10h	12h	August Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,3	18,4	20,2	21,0	19,9	17,9	15,1	18,2	19,5	20,4	21,0	20,2
2	15,7	18,5	19,0	19,8	19,4	18,6	17,3	19,9	21,3	22,5	22,5	21,5
3	14,9	17,0	16,2	17,1	15,5	15,6	18,5	21,3	22,3	23,1	23,3	21,9
4	14,4	16,4	18,2	18,3	12,8	15,9	17,7	19,0	18,9	18,1	15,5	16,1
5	12,2	14,8	16,0	17,4	16,8	16,2	9,4	10,2	11,0	13,0	13,1	11,7
6	14,0	16,6	17,2	17,4	16,5	16,1	13,0	14,5	15,7	15,5	16,0	14,7
7	12,3	14,0	15,7	16,2	14,8	14,5	12,2	15,2	17,1	18,8	19,3	18,6
8	13,2	14,9	15,8	16,6	17,2	16,7	12,7	13,9	17,8	16,6	14,1	12,8
9	15,3	17,8	18,9	18,6	20,0	19,0	9,8	11,0	11,3	12,7	13,2	12,7
10	17,1	20,5	21,7	23,2	22,1	20,1	11,0	14,2	14,2	15,0	15,7	11,4
11	10,5	12,9	15,3	16,3	16,7	15,8	12,4	13,6	14,8	15,6	15,1	14,3
12	13,4	16,8	16,1	16,5	15,5	13,5	11,1	11,9	13,8	13,2	12,9	11,4
13	14,7	16,1	17,2	18,5	19,2	17,6	10,1	10,4	10,6	11,1	11,8	11,4
14	14,9	17,7	19,6	20,8	21,1	20,2	10,6	10,4	11,3	12,5	12,9	12,2
15	14,6	20,6	19,4	19,5	18,4	15,9	11,2	12,5	12,1	14,0	13,6	12,0
16	15,9	18,0	19,1	20,2	12,0	13,7	10,9	11,6	11,0	12,8	12,7	11,9
17	13,5	16,2	15,9	13,6	12,6	10,1	12,2	12,9	14,0	15,4	14,0	12,6
18	11,2	13,1	13,6	15,3	15,9	14,7	11,5	13,1	15,2	15,8	14,8	13,8
19	14,1	16,2	17,7	18,5	18,8	18,4	10,8	14,7	16,8	18,8	19,3	18,5
20	12,7	13,1	11,4	11,8	14,5	12,7	16,2	12,9	14,2	12,5	15,1	13,9
21	10,7	12,2	13,7	13,8	11,5	9,3	14,7	16,7	17,9	18,4	18,6	17,4
22	11,4	12,5	12,5	12,9	14,6	13,8	15,6	18,1	18,5	19,5	19,6	18,4
23	11,1	14,2	15,6	16,7	15,6	14,8	15,2	17,7	19,6	21,2	21,4	20,0
24	14,1	16,3	17,5	18,8	19,0	17,8	18,4	20,3	21,8	22,5	22,7	21,0
25	15,8	18,5	18,6	18,9	18,0	13,7	17,3	20,2	20,9	21,2	21,6	20,2
26	11,4	11,3	11,5	14,7	16,2	12,6	17,3	20,9	20,5	20,9	20,1	15,1
27	13,1	15,6	16,0	16,7	12,0	12,3	14,1	15,4	17,9	17,0	17,4	16,3
28	13,6	15,8	17,3	14,9	11,6	12,9	12,9	14,9	15,6	17,8	18,2	16,9
29	12,5	16,2	17,2	16,0	15,2	14,1	15,3	17,4	19,3	19,6	19,8	18,0
30	13,8	16,4	17,7	16,1	16,2	14,5	14,8	18,1	19,7	20,5	20,4	18,6
31	13,5	16,2	17,9	17,9	17,8	17,2	13,9	16,2	18,6	18,0	19,1	16,3

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	September: Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	October: Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,3	14,2	18,5	16,7	17,3	15,2	9,1	11,3	12,5	13,3	12,8	10,3
2	12,5	14,1	15,1	15,5	15,5	14,4	7,8	9,3	11,6	10,7	9,5	8,0
3	11,9	13,5	14,1	15,9	15,0	12,4	9,4	11,6	12,7	12,5	11,8	9,6
4	11,8	12,5	14,6	13,9	13,9	13,0	7,0	10,9	13,5	14,6	14,6	11,2
5	13,1	17,0	17,3	15,2	12,3	12,0	8,1	11,7	14,5	15,0	14,0	12,2
6	10,7	11,5	11,8	10,8	12,0	10,0	9,0	11,1	15,1	15,5	14,8	11,6
7	7,0	8,4	9,8	11,0	10,6	9,6	9,2	11,7	14,6	16,0	16,1	12,7
8	6,6	9,7	11,8	12,6	13,2	11,6	10,0	11,0	10,3	8,6	8,4	7,8
9	9,1	11,2	13,4	14,7	15,3	13,2	8,5	11,1	14,9	13,8	12,9	10,0
10	10,1	12,0	13,4	14,5	14,0	12,4	7,7	9,5	10,5	10,4	9,9	9,1
11	9,7	11,7	13,0	13,9	14,0	12,7	5,9	7,4	8,5	8,4	8,4	8,3
12	10,7	13,5	14,2	13,9	13,6	11,8	8,4	9,6	11,0	11,1	11,0	9,6
13	10,0	11,2	13,3	14,7	13,8	11,6	9,3	10,5	11,5	12,0	11,0	9,9
14	10,6	12,6	13,9	14,0	13,8	12,5	7,4	10,5	13,5	12,3	12,2	10,4
15	5,8	7,0	10,1	9,8	10,2	8,5	9,8	10,6	11,8	13,9	11,9	9,3
16	7,0	9,9	10,8	11,1	10,0	8,4	7,1	8,4	9,1	9,5	8,8	5,6
17	7,2	10,9	12,3	13,1	13,3	11,8	2,4	7,0	9,9	10,9	10,0	7,9
18	7,9	12,5	14,3	15,2	14,4	12,5	6,9	10,2	13,5	14,4	13,6	11,5
19	10,1	11,7	13,4	15,0	13,4	11,5	10,4	11,4	13,4	13,9	11,8	10,4
20	12,2	12,6	15,3	15,6	15,5	13,2	7,8	10,4	10,4	11,7	10,1	9,5
21	10,1	12,3	15,0	16,2	15,0	12,1	7,2	8,4	10,8	11,4	10,0	7,0
22	10,9	13,0	14,5	16,5	16,0	13,0	8,2	8,8	10,5	12,2	11,6	9,2
23	10,1	12,8	14,6	16,0	16,0	13,4	3,6	8,4	11,6	12,9	11,9	8,9
24	12,4	14,8	15,5	15,6	14,3	12,7	9,1	12,3	14,4	13,7	12,4	10,5
25	7,1	8,9	9,6	10,0	8,8	6,6	6,4	8,3	8,3	8,9	8,1	6,1
26	4,6	6,9	7,8	8,4	8,0	5,2	4,0	8,4	10,4	10,9	9,6	7,1
27	2,0	5,6	8,5	10,3	10,8	8,5	4,1	8,5	12,6	12,0	11,5	11,5
28	5,6	10,1	12,5	14,1	14,4	11,0	8,4	9,5	10,0	12,6	12,7	8,7
29	6,0	10,5	12,2	13,5	13,1	10,4	6,4	6,9	8,5	8,7	9,7	10,0
30	5,6	11,2	16,0	16,1	15,0	11,2	6,0	8,3	9,0	10,2	7,7	6,1
31							5,4	7,2	8,3	7,2	6,5	6,2

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,4	5,8	7,7	8,5	7,3	6,1	-0,5	0,5	1,3	0,8	0,0	-0,2
2	3,7	2,9	2,9	2,3	2,6	1,6	-0,5	0,5	1,0	0,2	-0,1	-0,6
3	0,5	1,8	3,0	3,5	3,2	0,6	-2,1	-3,7	-3,9	-4,6	-5,6	-6,4
4	2,0	4,2	5,6	6,8	4,4	1,4	-9,2	-7,1	-5,7	-6,3	-7,4	-6,4
5	0,4	1,5	1,6	2,0	1,5	1,4	-10,5	-3,2	-0,1	1,5	0,6	0,8
6	0,9	4,0	2,6	2,3	1,2	0,8	-1,4	-1,1	-1,0	-0,1	-3,3	-4,4
7	0,8	1,8	3,3	3,5	2,5	2,1	-0,5	0,2	0,5	0,5	0,0	-0,7
8	0,5	2,6	4,4	5,7	4,5	2,0	-2,6	-0,7	0,4	0,5	-1,7	-2,4
9	-1,2	-0,4	1,9	1,7	1,0	1,0	-3,4	-1,5	0,5	-2,1	-4,4	-4,4
10	0,2	1,2	2,1	5,1	4,0	1,4	-4,3	-2,9	-2,6	-4,8	-7,2	-6,0
11	-1,4	0,7	1,9	1,6	1,1	1,1	-6,2	-4,7	-4,7	-4,9	-5,2	-5,4
12	1,5	1,6	2,4	2,9	2,5	2,0	-9,2	-7,8	-5,7	-6,3	-7,4	-8,3
13	-0,4	0,6	2,5	3,6	1,8	0,1	-6,1	-4,8	-4,0	-4,1	-4,9	-5,9
14	0,4	1,3	1,5	1,9	1,5	1,4	-5,4	-3,8	-2,7	-3,2	-4,2	-4,0
15	2,4	3,6	4,5	4,5	3,6	3,4	-1,4	-1,2	-1,2	-1,1	-1,5	-1,6
16	2,9	3,2	3,7	3,7	3,1	3,0	0,7	1,6	2,4	2,6	1,4	1,3
17	2,8	4,1	4,4	3,6	3,5	3,1	0,2	1,0	1,1	0,7	-0,2	-0,5
18	2,9	2,9	3,6	4,0	3,6	3,4	-3,3	-2,4	-3,0	-3,3	-5,5	-7,7
19	3,0	3,7	4,5	6,3	4,4	2,6	-14,5	-13,3	-12,1	-12,0	-13,0	-14,4
20	-0,2	0,4	0,3	0,9	0,8	0,4	-17,3	-15,2	-12,3	-11,8	-12,8	-13,4
21	0,4	1,0	1,5	1,3	0,9	0,8	-14,4	-12,6	-12,8	-13,0	-14,5	-14,8
22	0,2	1,7	2,6	2,4	1,3	0,8	-12,0	-10,1	-8,1	-7,5	-9,7	-10,6
23	0,3	1,3	1,8	1,5	0,5	0,3	-9,1	-7,7	-5,1	-4,5	-4,9	-7,2
24	-1,0	-0,8	-0,9	-0,8	-1,0	-0,8	-1,0	2,8	3,6	3,3	1,3	0,0
25	-0,3	1,1	2,4	1,5	0,0	-0,6	0,0	2,0	2,0	2,1	0,3	-1,5
26	-9,6	-7,6	-3,3	-2,5	-2,8	-5,6	-0,6	0,0	1,6	2,4	1,5	0,0
27	-4,5	-3,6	-3,3	-2,3	-2,1	-2,1	-3,6	-1,4	1,1	0,2	-0,9	-2,4
28	-1,6	0,1	0,0	0,5	-1,8	-3,1	-7,8	-6,5	-4,6	-3,5	-4,6	-5,4
29	-5,7	-3,8	-2,1	-2,2	-3,0	-2,9	-8,0	-5,5	-3,0	-2,9	-3,9	-5,4
30	-2,5	-0,5	0,5	0,8	0,3	0,2	-4,3	-1,6	0,4	-0,7	-1,4	-1,9
31							1,0	1,6	2,9	1,4	0,5	0,1

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	Januar Morgens.			Januar Abends.			Februar Morgens.			Februar Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,4	1,4	1,3	1,0	0,2	-0,2	-2,0	-1,2	-0,6	-0,8	-1,4	-1,9
2	-6,8	-4,8	-3,4	-3,2	-5,5	-7,0	-2,5	-1,8	-0,2	0,1	-1,0	-3,5
3	-6,6	-5,6	-5,4	-4,3	-6,5	-7,7	-6,6	-2,5	-0,7	-0,3	-2,1	-4,6
4	-8,3	-6,2	-4,4	-5,1	-6,0	-7,6	-1,2	-9,1	-7,9	-6,0	-6,5	-8,0
5	-10,5	-8,4	-6,3	-5,3	-6,4	-7,5	-7,4	-2,5	2,1	3,4	2,4	1,5
6	-8,6	-7,4	-4,9	-2,5	-4,5	-4,6	-0,2	1,4	4,0	3,6	2,3	0,0
7	-4,3	-2,0	-1,4	-1,9	-3,0	-2,8	2,3	5,5	6,3	7,2	6,3	5,5
8	-2,5	2,3	5,5	5,5	2,9	1,4	6,9	5,9	7,2	8,0	8,5	7,5
9	0,6	2,2	4,5	5,2	2,5	1,8	4,4	6,8	9,4	10,0	9,3	6,3
10	-0,8	2,1	3,0	2,7	1,5	1,6	2,6	6,9	10,5	10,8	9,0	6,5
11	1,0	2,5	2,3	3,0	1,4	1,0	3,7	7,8	10,8	11,5	10,0	6,7
12	-1,7	-2,3	-2,5	-2,8	-3,9	-5,0	6,5	7,2	8,5	9,8	8,7	6,3
13	-10,0	-9,3	-8,5	-10,4	-10,9	-12,4	3,6	7,0	10,4	11,0	9,9	8,0
14	-13,5	-11,2	-8,8	-8,0	-7,5	-10,2	7,1	7,4	9,4	10,9	9,4	7,0
15	-8,0	-4,0	0,8	0,7	0,5	0,0	4,3	4,7	5,4	4,5	3,3	2,9
16	0,9	1,5	2,6	2,2	1,2	0,1	1,4	3,0	3,9	4,7	4,0	3,1
17	-3,0	-1,1	1,6	1,5	0,5	-0,8	1,9	1,4	1,0	0,8	0,5	-0,1
18	1,0	4,9	5,3	6,1	4,5	2,0	-1,6	-0,7	0,8	0,8	-0,1	-0,8
19	-3,5	-1,0	2,2	2,5	1,2	0,3	0,9	3,0	4,5	5,1	4,0	2,0
20	1,8	3,0	4,0	5,0	3,9	1,9	0,0	3,0	4,5	4,3	2,2	0,3
21	4,1	5,0	6,9	7,8	5,0	3,0	-1,4	-1,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,5
22	1,2	3,6	6,5	7,3	5,0	4,6	-2,3	-1,5	-0,9	-1,5	-1,7	-2,5
23	4,0	4,2	4,7	4,4	4,2	5,0	-2,6	-1,1	-0,1	0,2	-0,8	-1,1
24	2,7	4,8	7,0	8,1	5,8	5,2	0,0	0,5	1,4	1,3	1,2	0,2
25	5,2	4,9	5,6	4,2	3,8	3,4	0,0	1,1	2,1	2,4	2,6	1,0
26	2,3	3,3	3,9	3,9	3,2	1,6	-2,6	1,6	2,7	2,6	1,9	1,5
27	-0,1	1,9	3,4	2,9	2,7	1,2	1,8	2,4	3,5	4,0	3,5	2,5
28	0,5	1,5	2,2	2,0	2,0	-1,0	1,3	4,0	4,8	5,8	3,9	1,6
29	-0,3	0,6	1,2	0,3	-1,2	-1,1	-1,7	0,7	2,9	4,7	4,0	3,0
30	-1,4	-1,4	-0,2	0,1	-1,2	-2,5						
31	-3,0	-2,0	-1,8	-1,2	-1,5	-1,8						

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

	März 1856 Morgens.			Abends.			April 1856 Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,4	1,1	1,5	2,1	1,5	0,6	−1,2	3,6	5,9	7,5	8,1	6,2
2	−0,6	1,4	3,2	4,7	5,3	2,3	0,5	5,9	9,4	10,6	10,8	8,6
3	1,1	2,8	4,3	4,7	4,0	2,5	5,6	9,4	11,2	13,1	12,4	10,5
4	−2,3	1,3	3,6	4,6	5,3	3,4	5,7	10,8	13,6	13,6	11,7	10,3
5	−1,2	1,2	4,6	6,6	6,8	3,0	7,4	9,4	12,6	11,9	11,3	8,5
6	−0,1	0,4	0,7	2,4	1,8	1,0	5,8	8,7	10,8	13,2	11,0	8,8
7	−4,4	−3,5	−2,1	−2,0	−2,4	−4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	6,2	4,7
8	−6,6	−3,0	−1,2	0,6	1,2	−0,4	5,2	7,2	9,9	10,3	10,5	8,6
9	−3,4	0,1	2,9	3,2	3,2	1,0	8,0	8,4	10,1	5,5	5,0	3,9
10	−0,1	1,7	3,7	4,5	5,1	2,1	5,1	9,2	11,4	12,3	8,5	7,8
11	1,0	2,6	3,0	4,5	3,6	1,6	6,8	9,0	10,1	10,8	11,3	10,1
12	−0,9	2,5	4,9	5,8	4,5	2,6	8,2	11,2	14,4	16,0	15,5	12,6
13	−1,1	−0,6	0,3	1,0	0,4	−0,6	10,4	13,0	15,7	18,0	17,4	15,1
14	−2,4	−2,2	−1,3	−0,9	−0,5	−1,3	11,0	16,2	18,0	18,8	18,4	15,5
15	−0,3	0,0	1,4	3,4	2,4	1,3	8,0	7,5	7,9	9,3	8,4	6,0
16	−1,4	−0,4	0,9	0,9	0,6	0,4	2,2	3,0	3,6	3,0	2,8	2,6
17	−1,0	1,9	3,8	5,1	5,7	2,5	3,3	5,7	7,3	8,7	8,1	7,0
18	−0,8	3,4	6,4	8,3	8,0	4,1	3,9	6,8	10,9	9,8	10,0	9,0
19	−0,1	4,8	9,2	10,3	10,3	7,2	5,6	8,7	9,0	10,0	10,3	7,7
20	1,9	6,2	7,9	9,4	8,8	6,6	4,1	7,0	8,3	9,1	9,6	8,1
21	3,2	6,8	8,6	8,4	7,0	5,2	3,8	7,3	9,5	10,5	10,8	9,3
22	3,6	5,6	7,5	7,9	7,2	4,9	4,3	8,1	11,1	13,1	13,7	12,5
23	2,4	3,8	5,5	6,0	5,1	3,6	7,8	10,8	13,2	14,3	14,5	13,0
24	1,5	2,8	4,0	5,2	4,1	2,7	10,1	13,1	14,9	15,6	15,0	13,7
25	−0,6	3,4	6,6	8,7	9,1	6,3	10,1	13,9	15,7	17,4	16,4	14,5
26	0,3	3,8	7,3	8,0	7,4	4,9	11,1	13,1	14,9	15,8	16,5	10,5
27	−2,4	0,7	3,3	5,4	6,0	3,6	12,9	14,0	14,9	16,9	17,4	14,4
28	−0,9	1,7	4,5	6,5	7,3	5,9	12,0	14,8	16,7	17,0	17,9	15,4
29	−3,3	−1,6	−0,4	0,2	0,3	−1,4	8,4	8,4	10,0	12,4	12,7	11,0
30	−4,4	−1,3	1,0	2,3	3,0	1,4	7,2	8,4	8,2	9,9	10,2	9,0
31	−2,0	2,5	4,4	5,3	5,8	4,1						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Mai Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	Juni Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,1	10,1	11,6	10,5	7,0	7,3	13,5	15,9	14,6	15,8	15,6	15,3
2	5,7	6,1	6,0	4,2	2,9	2,3	13,3	16,4	17,7	18,6	18,8	17,5
3	2,7	3,5	5,6	6,6	5,5	4,3	15,8	19,9	20,3	21,5	21,4	21,0
4	3,5	5,2	5,8	6,5	5,4	4,8	17,1	20,1	21,9	22,1	22,1	20,9
5	2,9	5,0	6,0	5,8	6,1	4,2	18,3	20,5	22,5	24,0	25,0	20,4
6	5,6	6,6	7,4	8,9	8,4	7,6	16,9	14,0	12,4	14,1	13,5	11,9
7	6,8	10,6	11,9	13,5	9,5	7,5	7,3	7,2	7,9	8,2	6,8	10,2
8	6,2	7,5	7,7	7,8	7,6	6,8	11,9	13,0	12,7	13,5	13,2	13,0
9	6,4	6,9	11,2	11,9	13,1	12,7	13,4	16,8	17,5	17,3	16,1	14,9
10	11,0	13,8	14,8	16,1	12,6	12,4	12,7	16,0	17,9	19,5	19,1	19,1
11	7,0	8,6	8,8	11,3	11,7	9,6	16,9	18,3	19,0	19,3	17,6	12,7
12	8,7	12,0	14,2	12,8	13,2	11,0	15,5	18,0	18,5	18,7	18,8	19,6
13	9,1	10,5	12,9	13,8	12,1	10,7	16,7	19,6	20,3	19,7	21,1	18,8
14	10,4	13,7	13,3	14,8	13,4	11,8	17,5	20,2	20,4	19,9	16,0	16,6
15	10,2	12,4	13,2	14,3	12,9	11,5	15,5	17,5	18,7	19,3	19,6	17,7
16	10,3	9,7	10,4	10,9	9,0	7,7	14,3	16,5	17,1	18,3	18,0	17,3
17	7,1	7,9	10,1	10,9	11,1	10,2	16,7	19,7	20,7	22,0	18,5	14,7
18	10,1	11,7	12,5	13,7	13,3	12,6	11,7	11,2	12,3	13,9	12,2	10,8
19	11,0	12,7	12,9	14,1	14,0	12,3	13,5	15,1	17,5	17,4	17,8	15,3
20	10,2	12,2	13,4	14,2	13,9	12,5	15,7	16,4	18,0	18,5	9,4	11,0
21	10,8	12,6	14,6	14,3	15,1	13,4	9,6	10,5	9,6	9,8	10,0	8,7
22	12,1	15,1	17,8	18,2	18,3	15,7	10,6	12,2	13,4	13,9	12,8	14,0
23	9,7	10,7	11,1	10,6	9,0	10,4	12,2	12,2	10,4	13,4	13,2	11,2
24	11,6	13,1	11,8	11,4	8,4	7,6	9,4	11,6	11,8	12,6	13,2	11,6
25	9,7	11,6	13,5	14,1	11,2	11,8	8,8	9,0	9,2	9,7	10,0	10,0
26	10,3	9,7	11,1	12,0	8,5	9,3	11,2	12,0	14,0	15,9	15,9	14,6
27	11,7	14,6	14,6	15,5	16,7	15,5	15,1	15,6	16,8	18,2	18,6	17,4
28	15,2	19,3	19,3	19,2	17,8	15,3	15,5	18,7	19,9	21,2	21,5	20,5
29	15,7	17,8	17,9	19,1	17,9	17,1	16,3	16,4	16,4	17,2	17,0	16,5
30	18,4	15,1	16,9	18,4	20,5	18,5	14,0	16,6	17,9	18,8	19,5	18,6
31	12,6	16,2	12,4	11,8	12,4	9,6						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Juli Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	August Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,6	14,8	14,4	18,0	15,2	18,4	15,3	18,2	19,9	20,2	20,1	19,0
2	13,2	13,6	16,2	14,1	14,8	13,0	15,5	17,8	19,4	20,3	20,5	19,3
3	10,5	12,5	14,6	14,7	14,6	14,0	15,0	17,3	19,5	20,7	20,9	20,0
4	11,0	13,3	14,1	16,5	15,6	16,1	15,9	18,0	20,3	21,6	22,1	19,1
5	9,5	10,9	12,6	13,4	12,8	11,1	13,6	15,5	15,8	16,7	15,9	14,3
6	11,0	12,7	13,8	14,6	14,4	13,5	10,7	13,8	15,0	15,7	15,6	14,6
7	14,4	17,0	18,3	17,9	18,7	17,5	13,6	15,3	16,8	17,5	17,1	16,4
8	12,2	14,7	15,7	16,0	14,8	10,8	13,4	16,9	18,6	19,3	19,5	18,3
9	10,7	12,1	14,0	13,8	12,6	10,9	14,2	16,1	17,9	17,7	17,3	15,5
10	7,3	8,1	11,3	10,6	6,8	10,4	15,7	18,4	20,4	21,9	22,1	20,9
11	9,9	11,4	17,2	10,3	10,2	10,8	18,2	19,8	22,8	23,5	23,4	22,8
12	13,4	15,1	16,1	17,2	17,1	17,0	18,9	21,9	23,4	23,8	24,0	21,0
13	15,5	14,9	15,2	16,0	10,9	11,7	16,9	20,1	21,9	23,2	22,4	21,6
14	12,4	12,2	13,1	13,8	13,9	13,4	16,6	20,7	23,4	23,4	23,7	22,0
15	12,3	15,5	17,4	17,8	17,0	16,6	15,7	18,9	18,2	19,2	19,8	18,6
16	13,1	16,5	18,7	20,5	20,1	19,6	14,9	17,4	19,0	20,4	20,7	19,6
17	14,1	14,4	14,6	15,4	14,4	13,7	18,2	19,6	23,0	23,5	22,1	16,9
18	11,2	13,7	16,0	16,0	15,8	14,5	14,4	16,7	19,0	19,6	17,2	12,0
19	12,7	15,2	17,2	17,5	17,8	16,6	13,3	13,7	16,0	17,9	16,5	15,2
20	12,5	13,7	13,9	13,2	14,2	12,2	13,8	15,0	17,3	17,7	17,0	15,9
21	11,2	12,7	12,4	12,9	13,3	12,4	14,1	16,9	18,7	18,8	15,9	15,4
22	12,8	15,4	15,7	15,9	16,0	15,0	9,3	11,4	15,4	16,5	16,3	14,4
23	13,5	16,3	17,4	18,4	18,5	17,5	12,1	13,0	13,9	13,7	12,3	11,3
24	15,0	18,4	20,4	21,5	21,4	18,9	11,3	13,2	16,3	15,9	15,7	13,3
25	17,6	19,6	20,3	21,1	14,2	15,6	10,6	13,4	14,6	16,0	15,5	14,4
26	12,5	13,8	15,1	16,0	16,2	14,9	13,3	13,6	13,5	13,8	13,0	12,0
27	12,4	14,4	14,4	16,6	14,2	14,0	11,9	13,5	15,2	17,0	16,7	14,6
28	13,1	15,4	15,6	14,1	13,1	12,0	14,5	15,9	16,6	15,7	15,6	15,0
29	15,6	15,8	16,8	17,7	18,2	17,1	13,7	15,4	16,9	18,0	18,0	16,3
30	13,9	17,1	18,0	18,6	18,9	18,2	12,4	13,7	15,2	15,4	14,9	13,5
31	15,2	18,2	19,4	19,7	19,9	18,8	10,1	14,1	16,6	18,8	18,8	18,4

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	September 1856 Morgens.			Abends.			October 1856 Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,8	18,3	20,5	21,8	22,3	20,0	6,9	10,0	11,4	11,1	10,6	9,5
2	13,4	14,2	12,6	10,2	9,2	8,8	10,0	13,6	15,3	14,1	14,3	11,7
3	7,5	9,0	10,7	10,3	10,0	6,9	8,1	10,4	11,6	12,6	12,6	9,4
4	7,5	9,3	9,7	10,2	7,8	5,6	6,5	9,9	12,6	14,2	14,0	10,4
5	8,2	10,0	11,2	11,5	10,6	8,8	6,1	11,1	13,3	15,3	14,6	11,4
6	6,0	10,5	13,2	15,0	14,4	12,5	7,0	12,1	14,3	16,2	15,4	11,3
7	10,9	13,6	15,5	16,3	16,3	14,1	7,7	12,6	14,6	16,1	14,8	12,1
8	10,2	11,8	13,9	14,5	13,6	12,6	12,0	15,6	16,6	17,3	16,4	13,4
9	9,9	12,1	13,3	14,9	14,1	11,7	10,8	13,2	16,3	15,8	15,2	12,4
10	10,0	12,5	14,6	16,4	15,6	13,3	9,0	13,6	16,2	16,6	15,3	12,7
11	9,9	13,3	14,7	15,9	15,3	12,8	8,0	11,0	12,7	14,3	13,2	10,4
12	9,3	12,2	15,0	14,3	13,9	12,3	10,6	12,3	14,4	14,9	13,5	11,5
13	8,1	12,2	14,2	14,0	13,0	11,1	8,3	11,4	13,3	13,9	11,2	9,0
14	8,3	10,7	12,1	12,7	13,2	11,8	7,1	8,6	8,7	10,0	9,4	8,4
15	7,6	10,5	11,4	12,7	12,1	10,3	8,9	10,9	12,6	13,2	11,8	9,4
16	10,3	12,3	12,4	11,7	11,0	10,6	6,8	9,0	9,1	9,0	8,0	7,0
17	9,5	12,1	13,1	13,9	14,2	12,5	6,1	7,3	7,9	8,3	8,6	7,1
18	12,7	14,2	14,5	13,5	13,4	12,1	6,8	9,0	9,3	10,3	10,9	8,6
19	11,4	12,0	12,4	9,0	8,1	7,4	5,5	6,8	9,2	10,5	10,2	7,5
20	5,7	6,7	7,9	7,2	6,3	5,6	3,7	5,9	8,1	10,4	10,0	7,5
21	5,7	7,3	8,4	8,5	7,5	6,1	3,1	5,7	8,7	11,6	10,5	7,4
22	7,0	8,0	11,2	11,1	10,7	7,9	2,2	6,4	9,2	10,9	10,0	7,0
23	8,0	11,9	14,8	15,8	14,3	10,5	4,1	6,8	7,6	8,3	7,0	4,3
24	8,7	13,3	13,6	14,1	13,1	10,9	3,1	4,2	5,8	6,0	5,9	4,9
25	10,8	12,5	11,6	9,3	8,3	7,5	0,9	4,3	6,2	6,5	5,5	2,3
26	8,7	10,9	12,8	12,8	12,3	9,0	-1,0	1,0	3,0	5,8	4,8	1,7
27	6,3	10,5	13,9	15,4	13,9	11,4	-1,4	1,2	2,7	5,4	4,7	2,0
28	7,3	10,9	12,8	13,3	10,3	8,5	-3,1	-0,1	2,2	4,5	4,6	1,0
29	7,5	11,8	13,2	14,3	13,6	10,1	-1,8	0,5	1,1	1,8	0,6	0,0
30	7,0	9,2	10,3	11,0	11,1	9,7	-0,2	0,8	1,9	2,4	1,4	1,0
31							-0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	0,6

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Nov. Morgens. 8h	10h	12h	Nov. Abends. 2h	4h	6h	Dec. Morgens. 8h	10h	12h	Dec. Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,4	1,0	2,2	2,0	1,9	1,6	-3,9	-3,0	-2,3	-3,0	-3,9	-4,2
2	0,8	1,3	2,1	1,8	1,5	1,0	-6,1	-6,0	-3,3	-3,4	-4,8	-4,9
3	-1,6	1,8	4,3	2,5	1,0	-0,7	-10,3	-8,4	-3,8	-4,3	-6,3	-7,5
4	-2,3	0,2	1,7	1,0	0,4	-0,1	-5,0	-2,5	0,5	-1,6	-3,2	-4,0
5	0,3	0,8	1,9	2,2	0,8	-0,6	-8,3	-3,0	-0,8	-1,7	-2,0	0,0
6	-5,2	-1,8	-0,4	0,0	-1,1	-3,1	2,7	5,2	6,1	6,3	4,4	4,1
7	-2,5	-1,1	-1,0	-0,7	-1,0	-0,8	2,6	4,8	6,3	5,5	4,5	2,0
8	0,2	1,3	1,7	1,2	0,1	-0,2	-0,5	2,4	2,9	3,7	2,3	1,4
9	-0,3	0,8	1,3	1,5	1,4	1,0	0,4	4,5	4,8	5,7	1,9	1,6
10	0,6	3,2	3,9	4,5	2,9	1,7	-1,9	-0,1	2,9	0,1	-0,6	-1,4
11	0,5	2,1	4,5	3,6	2,1	1,4	-4,2	0,1	1,7	-0,9	-0,7	-0,8
12	0,3	1,8	2,3	2,0	1,5	0,5	-1,1	1,1	3,2	3,7	2,4	1,7
13	-0,5	0,1	0,8	0,6	-0,8	-1,0	1,7	3,5	5,2	4,3	3,3	1,0
14	-0,1	1,1	2,1	1,4	1,0	1,1	2,8	3,9	3,9	3,3	2,9	2,7
15	-0,4	0,3	0,3	0,1	-0,3	-0,6	1,3	1,5	3,2	2,8	1,6	0,4
16	-1,4	0,9	1,2	0,1	-0,2	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,4	-1,1	-1,9
17	-8,2	-5,0	-4,3	-3,6	-5,9	-6,0	-3,7	-3,4	-3,4	-3,4	-4,0	-3,8
18	-9,6	-7,9	-5,5	-6,0	-7,1	-7,3	-3,9	-3,8	-3,5	-3,2	-3,0	-2,7
19	-6,1	-3,1	-1,7	-2,0	-3,4	-3,8	-3,3	-1,5	0,2	0,1	-0,9	-1,1
20	-2,6	-0,1	1,9	-0,3	-1,0	-2,4	-2,7	-1,8	0,7	1,8	-0,4	-1,4
21	0,0	1,4	1,5	0,7	0,0	-0,4	-1,5	-1,1	-0,8	-0,1	-0,6	-1,0
22	-0,5	2,5	1,5	1,8	-0,2	-0,4	-3,2	-1,7	-1,0	1,5	-0,4	-0,6
23	1,5	2,1	2,3	2,3	2,6	2,8	-2,5	0,7	2,0	2,0	0,8	0,2
24	5,5	5,7	6,1	5,2	5,0	4,6	-0,7	1,0	1,9	1,5	0,0	-0,1
25	2,9	3,3	0,2	-1,0	-1,4	-1,5	-2,5	0,4	2,3	0,6	-1,5	-3,0
26	-1,6	-1,0	-0,2	-0,2	-1,3	-1,9	0,2	0,7	0,3	1,7	-0,9	-3,4
27	-5,1	-4,0	-3,8	-4,2	-4,8	-5,2	-2,1	-1,1	-0,2	0,1	-1,4	-2,0
28	0,8	1,5	2,3	2,3	2,4	0,4	-2,9	-3,3	-1,6	-2,4	-5,0	-7,4
29	1,2	2,3	2,6	0,3	-1,4	-1,4	-4,9	-4,8	-3,5	-2,9	-2,8	-3,3
30	-3,7	-3,0	-1,6	-2,2	-3,4	-3,8	-2,8	-1,9	-0,6	-0,3	-1,7	-2,8
31							-5,9	-2,1	0,4	0,8	-0,2	-0,6

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Januar Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	Februar Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,4	2,4	2,8	2,5	1,6	1,4	-5,8	-3,4	-2,1	-2,7	-4,3	-5,4
2	0,6	1,9	3,1	3,5	1,5	1,1	-7,2	-5,1	-6,0	-6,5	-7,5	-9,0
3	0,0	0,6	3,3	3,7	1,3	0,2	-6,8	-5,2	-2,9	-2,9	-4,2	-4,9
4	2,4	2,8	3,1	4,1	2,0	0,2	-6,5	-3,2	-3,2	-2,0	-2,7	-3,6
5	-3,7	-2,5	-2,3	-0,9	-0,8	-0,7	-3,9	-1,4	-1,0	-2,2	-3,4	-3,0
6	-1,6	-0,5	0,0	-0,3	-1,2	-1,4	-7,1	-6,0	-5,2	-3,7	-6,5	-9,0
7	-4,1	-3,7	-2,6	-2,8	-3,6	-3,9	-11,2	-8,0	-7,2	-5,9	-6,6	-7,8
8	-5,0	-4,9	-4,1	-2,3	-4,2	-4,4	-10,7	-7,1	-5,7	-4,8	-5,1	-7,5
9	-6,3	-6,9	-4,2	-4,0	-4,5	-4,5	-10,6	-7,3	-5,0	-5,4	-5,8	-7,5
10	-5,0	-4,2	-2,6	-2,5	-4,1	-5,4	-10,5	-7,2	-5,0	-5,3	-5,0	-6,6
11	-6,6	-3,5	-1,5	-1,3	-0,5	-0,6	-3,5	0,0	5,6	6,9	4,3	2,5
12	1,3	1,5	1,8	1,5	0,9	0,4	1,9	2,9	3,7	2,9	1,5	0,5
13	-3,5	-1,9	-0,8	-0,7	-1,2	-1,9	-1,7	1,2	2,2	2,4	1,9	1,2
14	-1,4	-0,8	0,0	0,1	-0,5	-1,0	-2,0	0,4	1,6	1,9	1,3	-0,4
15	-3,2	-1,7	-1,0	-0,8	-2,3	-2,8	-1,5	-0,6	0,5	1,4	1,5	-0,6
16	-6,5	-3,9	-2,6	-2,2	-4,5	-6,5	-3,3	0,4	2,3	2,7	1,8	-0,6
17	-10,0	-4,4	-3,9	-2,0	-2,9	-4,5	-4,3	-2,9	-1,5	-1,0	-1,2	-3,0
18	-2,3	-0,9	0,1	0,5	-2,9	-4,7	-2,5	0,6	4,4	5,8	4,4	1,2
19	-5,2	-1,2	0,9	1,0	0,6	0,6	0,1	2,6	5,7	5,0	3,8	1,2
20	0,0	1,5	2,6	1,7	0,5	-0,4	-3,0	0,5	1,4	2,3	2,0	0,0
21	-2,9	-2,4	-2,0	-1,8	-3,1	-4,0	-3,3	0,3	3,1	4,1	2,5	1,2
22	-6,7	-6,2	-4,8	-4,5	-4,8	-5,0	0,7	2,6	2,8	2,6	2,2	0,2
23	-5,9	-4,4	-3,8	-2,6	-3,1	-3,4	-1,8	-0,1	1,3	0,7	1,4	-0,3
24	-6,0	-4,1	-2,4	-3,1	-4,4	-5,4	-3,8	-2,5	-1,0	1,6	1,6	-0,2
25	-7,1	-5,9	-5,9	-3,1	-4,5	-6,0	-3,2	0,7	3,4	4,0	3,6	1,1
26	-4,4	-3,9	-2,7	-3,1	-4,3	-4,8	-1,1	2,2	3,9	4,2	3,6	1,4
27	-4,5	-2,5	-1,4	-1,8	-2,7	-2,7	-2,9	-1,5	0,0	0,1	0,5	-0,8
28	-3,5	-2,0	0,0	-0,7	-2,1	-2,8	-3,4	-0,5	0,1	0,7	-0,7	-1,5
29	-4,2	-2,1	-0,8	-0,6	-2,0	-2,9						
30	-4,6	-2,7	-1,1	-1,9	-3,1	-4,7						
31	-5,3	-4,9	-5,8	-6,2	-7,1	-8,8						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	1,1	3,5	4,9	4,4	1,5	5,5	5,8	7,3	9,3	8,8	7,2
2	-1,7	0,8	1,6	4,5	4,0	1,5	3,7	7,2	9,9	11,4	11,5	10,0
3	-2,2	0,4	3,2	3,7	3,1	0,6	6,3	8,9	7,9	8,5	9,3	7,9
4	-4,2	-1,5	0,1	2,3	2,5	0,0	6,8	9,7	11,3	13,1	11,5	10,0
5	-0,2	-0,4	1,8	1,6	0,9	-0,2	5,1	9,7	11,5	13,3	13,3	11,4
6	-0,4	0,7	1,9	1,3	1,2	1,3	6,7	11,3	13,6	14,5	13,2	11,7
7	2,2	4,6	5,9	6,1	6,4	3,5	7,2	7,7	7,8	8,1	8,3	8,0
8	3,1	6,1	6,6	5,4	5,0	4,5	8,5	12,2	13,4	12,4	12,1	10,4
9	-1,2	0,3	2,1	0,5	1,6	-1,6	6,8	11,2	13,7	15,1	14,2	11,9
10	-0,8	0,6	0,8	1,7	0,5	-1,3	6,9	8,3	11,5	11,9	12,3	10,2
11	-4,1	-1,6	-2,3	-1,3	-2,4	-4,3	7,1	8,7	9,8	11,6	11,6	10,0
12	-4,9	-3,9	-3,7	-3,2	-4,2	-4,9	5,4	6,5	3,9	3,3	3,6	3,5
13	-4,4	-2,6	-1,7	-0,3	-0,6	-2,7	4,0	8,8	9,2	3,5	3,2	3,5
14	-7,2	-0,6	6,5	4,1	4,9	2,2	2,7	4,6	7,9	8,3	6,3	1,0
15	6,4	8,7	10,8	11,0	11,7	9,4	2,9	5,5	5,5	2,4	2,7	2,8
16	1,0	3,8	4,8	4,8	3,4	2,0	4,1	6,3	6,5	6,5	5,6	4,5
17	1,0	3,5	4,0	5,4	5,8	3,9	4,9	7,7	9,3	10,0	10,7	9,9
18	0,1	3,5	6,1	7,8	7,9	5,5	4,6	8,6	10,5	11,5	11,2	9,9
19	0,9	3,7	6,3	7,4	7,0	4,7	5,3	8,6	11,1	12,5	12,8	10,6
20	-0,3	1,0	2,9	3,4	2,7	0,2	7,0	11,0	13,1	14,3	14,6	13,1
21	-2,0	-0,7	1,4	2,1	1,6	1,2	9,8	11,8	11,5	8,0	6,4	5,8
22	-1,0	1,6	3,6	4,0	3,1	1,4	4,5	6,0	7,2	6,7	7,6	5,7
23	0,3	2,6	4,7	6,2	5,8	3,5	2,8	3,3	6,2	4,7	4,5	1,3
24	0,0	1,5	2,5	4,0	3,9	2,4	0,6	1,0	2,2	2,8	3,4	0,6
25	2,2	5,6	6,7	5,4	7,0	4,3	0,5	1,7	2,4	0,9	0,8	0,0
26	3,6	3,8	4,5	6,1	4,8	3,9	0,2	1,4	1,7	2,7	2,4	1,9
27	2,1	3,0	4,7	5,3	6,1	4,2	0,1	1,2	1,9	4,0	3,7	3,0
28	3,3	5,8	6,2	6,6	5,2	4,1	2,5	4,1	5,7	4,3	4,4	3,5
29	2,7	5,6	6,5	8,7	7,1	5,1	1,1	1,4	2,5	3,1	3,2	3,2
30	0,6	4,2	7,4	10,0	9,5	7,9	4,0	5,5	5,6	5,4	6,6	5,4
31	5,5	9,4	9,8	10,2	10,0	8,4						

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

	Mai 1857 Morgens.			Abends.			Juni 1857 Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,2	4,8	6,1	7,8	8,8	7,2	5,2	6,9	6,6	7,0	10,3	10,0
2	4,6	7,2	9,5	10,0	9,1	8,0	7,8	10,8	10,5	11,4	11,6	11,1
3	4,4	8,4	9,4	9,8	10,1	9,1	11,3	12,4	13,9	14,2	15,0	13,5
4	5,4	8,2	10,1	12,2	11,5	9,5	12,3	15,5	15,6	12,1	14,0	12,3
5	6,4	9,9	10,6	9,9	9,5	8,2	12,6	14,2	15,9	16,5	16,3	15,5
6	4,3	6,0	8,0	8,5	9,2	7,4	13,8	16,3	17,4	18,4	18,2	17,0
7	5,3	7,3	8,0	9,5	9,4	8,9	15,6	18,1	19,9	19,9	20,3	19,8
8	6,1	8,5	10,3	11,6	11,8	10,9	16,6	18,3	19,3	20,5	16,4	13,4
9	7,3	10,8	12,5	13,5	13,4	12,5	9,5	8,9	9,9	9,3	8,4	7,8
10	9,6	12,6	14,3	15,3	15,8	14,6	7,9	10,5	13,5	12,9	13,3	12,4
11	10,8	13,2	15,3	16,1	12,5	12,3	9,8	10,9	11,2	12,8	13,4	12,1
12	10,5	12,2	13,6	13,7	12,5	11,5	9,6	10,8	12,7	12,9	10,9	11,0
13	9,5	10,6	13,8	14,5	13,0	8,0	8,2	10,3	9,3	7,4	9,9	9,3
14	5,8	7,4	9,5	9,3	9,4	8,4	8,6	9,2	11,8	12,6	11,2	10,0
15	8,3	10,6	12,1	13,4	13,9	12,9	8,6	11,4	12,6	12,3	12,4	11,8
16	10,5	14,6	16,9	15,1	14,6	15,1	9,9	12,4	14,1	14,9	15,4	13,9
17	9,6	11,3	14,1	14,4	12,4	11,9	14,4	15,7	16,5	17,1	17,1	16,3
18	11,6	15,0	16,0	15,9	17,5	16,4	13,3	16,2	17,4	17,8	17,9	17,0
19	13,7	15,2	16,4	17,2	17,7	16,8	14,2	16,1	17,4	17,5	18,5	17,6
20	15,3	16,6	18,4	19,1	19,0	17,9	15,9	18,5	20,4	21,3	21,4	21,3
21	15,0	18,1	19,1	20,2	20,3	18,8	16,8	17,1	18,8	18,5	14,8	13,2
22	15,8	18,1	19,4	20,1	20,4	19,0	12,6	14,1	18,7	18,8	16,0	16,0
23	15,4	18,6	19,7	20,0	20,5	18,3	11,6	13,6	15,5	15,2	14,4	14,2
24	13,0	13,6	16,5	16,7	9,0	10,1	12,4	14,3	15,2	15,7	16,1	15,4
25	10,8	12,6	14,7	15,6	15,8	14,7	12,5	15,4	16,5	17,1	17,4	16,6
26	16,0	15,8	17,1	18,5	9,2	9,1	14,6	18,7	19,3	19,5	20,2	18,1
27	8,8	8,9	8,4	9,2	9,6	9,0	16,0	18,6	19,6	20,2	20,4	20,0
28	10,4	11,9	13,4	14,5	14,5	13,8	18,0	21,1	21,4	23,0	22,2	21,3
29	12,5	13,7	15,1	16,8	17,5	15,5	18,6	20,9	22,2	22,9	23,0	19,2
30	14,4	15,9	15,9	16,5	13,8	12,3	16,9	18,0	20,5	18,7	13,7	14,4
31	9,5	10,1	9,7	9,5	8,2	7,4						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Juli 1857. Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	August 1857. Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,6	12,9	13,3	12,0	14,8	14,0	16,2	15,5	18,8	20,1	18,3	18,1
2	12,1	14,6	14,5	16,2	15,4	14,0	16,8	19,3	20,9	21,5	21,7	20,7
3	12,6	15,5	16,2	11,3	13,7	12,7	16,9	20,3	22,6	24,1	23,8	22,1
4	13,9	16,5	17,4	18,0	17,9	17,3	19,5	22,2	24,2	23,9	24,7	23,5
5	18,0	20,9	20,4	21,3	21,7	20,2	19,3	21,6	23,3	27,0	23,9	20,5
6	19,5	20,9	21,1	22,2	20,5	18,1	18,3	20,0	20,7	21,4	21,5	19,5
7	12,2	12,2	11,9	14,6	14,7	12,1	14,4	18,3	18,7	20,8	18,4	17,0
8	12,2	15,5	15,4	16,1	16,0	14,5	11,7	14,9	16,6	17,6	14,3	13,9
9	12,1	13,2	11,8	17,4	18,0	14,8	13,9	15,5	17,2	17,8	17,0	15,8
10	12,9	14,9	17,3	17,1	15,8	15,8	13,0	13,0	14,6	14,6	14,9	13,3
11	14,3	16,5	17,9	18,7	18,5	16,4	13,4	16,0	17,5	18,1	18,7	16,5
12	14,5	15,1	16,0	16,5	16,8	15,5	14,0	16,2	18,5	18,5	18,9	17,4
13	13,8	16,2	16,8	17,7	17,8	18,1	14,3	16,7	18,5	19,5	19,4	18,5
14	14,5	18,0	19,1	20,4	21,3	20,2	14,0	17,4	19,0	19,8	19,7	18,5
15	18,0	20,5	21,6	22,7	23,1	22,2	14,9	16,9	18,9	20,4	20,5	18,9
16	19,0	22,3	24,0	24,4	24,6	23,4	14,7	17,4	17,4	12,5	10,1	9,7
17	14,8	14,5	15,6	17,0	15,7	14,5	9,4	10,2	10,6	11,9	11,5	10,3
18	15,5	15,8	16,2	17,9	17,0	16,4	10,5	11,5	11,6	10,9	11,3	10,5
19	15,4	16,2	17,4	19,0	19,3	17,7	12,2	13,2	12,7	12,5	12,7	12,4
20	17,0	19,8	20,7	21,6	22,5	22,1	11,2	12,2	11,6	14,3	14,6	13,4
21	20,0	20,7	23,0	20,5	19,9	19,3	12,6	13,8	14,6	16,4	16,7	14,6
22	14,8	15,8	18,1	18,6	19,2	17,7	13,5	16,1	18,1	18,5	18,7	17,2
23	10,5	12,3	14,4	16,4	15,6	15,5	14,0	16,8	18,4	18,9	18,6	16,9
24	15,3	16,7	17,9	19,4	19,7	18,8	11,8	14,9	16,6	17,3	16,7	14,6
25	17,0	19,2	20,6	21,8	22,4	21,9	9,7	12,6	14,5	16,0	16,3	14,6
26	18,5	20,8	22,1	23,4	24,0	23,3	11,0	14,6	16,4	17,2	17,5	16,4
27	18,8	22,2	23,5	24,3	23,1	20,1	12,9	16,6	18,0	18,5	19,2	17,4
28	19,1	23,2	21,7	22,4	22,5	21,3	14,8	17,9	18,4	14,0	12,7	12,3
29	15,8	18,0	18,9	19,0	19,1	18,3	10,8	13,1	13,4	14,8	14,3	13,0
30	14,2	17,8	19,5	21,0	21,6	19,4	9,5	13,6	15,3	16,5	16,4	14,5
31	15,9	18,4	20,2	19,9	19,6	18,0	11,0	13,8	15,8	17,7	18,2	16,3

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Sept. Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	Oct. Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,7	16,3	17,4	17,5	16,9	15,4	11,7	13,4	13,9	15,0	14,9	12,2
2	15,5	13,3	17,1	17,2	17,6	14,5	10,8	13,1	13,7	14,9	14,0	11,8
3	14,7	16,2	17,9	17,5	16,8	15,3	9,2	12,8	14,2	15,0	14,8	12,4
4	13,5	17,1	18,0	18,4	17,1	14,5	8,9	12,7	15,2	16,4	15,6	12,8
5	12,6	14,8	18,1	18,5	14,7	12,8	8,6	12,2	15,1	16,5	15,5	12,1
6	13,9	14,5	17,1	17,2	17,1	12,5	10,3	10,8	6,8	5,7	5,2	5,0
7	12,6	14,8	17,8	17,3	16,6	14,7	4,6	7,4	9,0	10,5	10,2	8,0
8	10,8	14,6	16,8	17,7	18,0	15,6	7,2	10,2	9,6	10,5	8,1	8,2
9	15,1	18,6	18,5	20,2	17,8	15,6	6,9	9,0	11,7	10,9	9,1	8,1
10	15,7	17,3	18,3	19,1	19,0	16,9	7,1	8,8	10,1	9,1	8,8	7,7
11	12,2	15,5	16,9	10,1	11,0	10,4	6,6	7,8	9,4	9,4	8,5	7,4
12	10,5	13,7	16,0	16,8	12,1	10,3	4,3	8,1	8,9	11,2	9,5	6,6
13	9,8	13,6	14,3	13,2	11,8	10,8	5,9	9,5	9,7	9,0	8,5	7,9
14	11,8	13,5	14,7	13,9	13,7	12,3	8,1	9,3	10,8	12,4	12,8	9,6
15	10,5	13,0	15,5	14,7	15,2	12,3	6,2	10,3	12,5	14,5	13,9	11,0
16	9,2	12,5	14,0	14,5	14,3	11,8	5,8	7,9	7,9	8,6	8,5	7,9
17	9,2	12,5	14,7	15,9	15,8	13,5	8,2	9,1	11,2	10,2	10,0	9,2
18	11,1	14,7	16,5	17,5	17,2	15,1	9,3	10,4	13,3	11,7	11,8	9,2
19	8,8	10,3	11,3	11,3	10,8	9,4	5,1	10,2	13,3	14,5	13,5	9,6
20	6,1	8,4	9,5	10,1	9,9	6,9	7,2	11,8	15,1	14,3	13,4	10,4
21	4,9	8,9	10,0	10,0	10,5	7,7	5,2	10,5	15,0	15,0	12,9	10,5
22	6,1	9,7	11,4	12,1	11,8	10,0	7,1	9,4	9,7	10,9	10,7	9,4
23	8,5	10,6	12,3	12,4	11,7	8,3	5,6	10,0	11,1	11,5	10,5	9,8
24	4,5	7,2	10,0	11,4	10,6	7,4	8,8	10,0	10,6	12,1	10,5	8,5
25	5,8	10,4	13,0	14,1	12,7	9,6	6,4	7,7	10,5	12,6	11,6	9,5
26	6,5	9,8	14,4	15,8	15,1	12,2	3,7	6,2	8,8	9,8	9,0	7,9
27	10,8	14,9	16,7	18,3	17,9	13,9	6,8	9,1	9,9	10,4	9,0	7,5
28	10,8	15,2	17,6	18,6	18,1	14,6	6,4	8,4	10,9	11,0	10,5	8,5
29	11,2	11,5	11,9	11,5	10,9	10,7	6,3	9,0	9,9	10,6	9,0	7,9
30	10,0	10,5	12,5	12,4	12,3	11,0	5,7	6,5	7,3	8,0	7,3	6,5
31							5,6	4,5	6,1	5,5	5,5	3,9

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Nov. Morgens. 8h	10h	12h	Nov. Abends. 2h	4h	6h	Dec. Morgens. 8h	10h	12h	Dec. Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-0,6	3,5	6,0	7,0	5,5	2,6	-0,6	1,4	2,7	1,7	-0,1	-0,4
2	-1,4	0,9	2,3	3,2	2,3	0,0	-4,3	-1,6	2,0	1,9	1,4	-0,1
3	1,0	3,4	5,5	6,8	6,1	5,5	-3,1	-2,4	-1,8	-0,8	-2,2	-4,3
4	7,8	10,3	11,3	12,9	12,1	8,9	-3,0	-0,2	4,0	0,0	-1,6	-2,6
5	6,4	10,0	11,6	12,5	10,3	7,0	-3,8	-2,0	-1,0	-0,4	-2,1	-1,6
6	5,7	7,2	8,5	7,8	7,2	6,0	1,9	4,2	4,6	4,3	3,0	2,5
7	3,1	5,7	8,1	8,5	7,5	7,0	1,3	2,8	2,8	2,2	1,5	1,4
8	4,4	7,5	8,5	7,5	6,6	6,5	-0,1	0,1	0,3	0,4	-0,3	-0,4
9	5,6	6,7	7,5	7,6	6,5	6,0	0,1	0,5	0,6	1,3	1,0	0,7
10	4,8	5,5	5,6	5,3	4,6	4,4	-1,5	-1,3	0,5	-0,5	-1,6	-1,7
11	1,6	2,5	3,3	3,4	2,8	2,3	-3,2	-2,6	-2,0	-1,6	-2,3	-2,3
12	0,5	1,9	3,2	2,8	2,1	1,7	-2,7	-1,6	-0,4	-0,5	-1,0	-1,0
13	-1,1	0,9	2,2	2,1	1,5	-0,3	-1,9	-2,1	-1,6	-1,3	-2,0	-2,1
14	-0,7	0,3	1,1	2,8	1,6	-0,2	-2,5	-1,7	-1,3	-1,1	-2,3	-2,5
15	-2,4	-0,5	2,8	4,0	3,0	2,0	-6,7	-3,9	-1,4	1,0	-0,6	-2,2
16	-0,4	2,0	4,2	5,4	3,6	1,0	-3,8	-1,0	1,6	3,7	2,5	-1,6
17	-2,6	-0,5	0,7	1,0	0,4	-0,2	-2,1	0,3	2,0	1,5	0,2	-1,5
18	0,5	0,7	0,4	0,0	-0,4	-0,5	-3,9	-3,4	-2,2	-1,9	-2,5	-2,8
19	-1,9	-1,6	-0,7	0,1	-0,1	-1,6	-7,3	-3,9	-1,3	0,0	-1,9	-2,2
20	-3,6	-1,5	-1,6	-0,5	-1,4	-1,5	-3,6	-2,0	1,4	1,4	0,5	0,6
21	-1,3	-1,0	-0,4	-0,1	-0,7	-0,8	-0,4	0,7	1,3	1,9	1,9	2,2
22	-1,9	-1,7	-0,9	-0,7	-1,6	-2,0	3,7	4,1	4,4	4,5	4,0	3,8
23	-5,7	-3,9	-1,3	0,5	-0,4	-2,8	3,4	3,6	4,5	4,5	4,0	3,4
24	-4,0	0,8	1,9	0,9	0,8	0,4	2,3	2,9	3,5	3,9	3,4	2,5
25	-1,3	1,6	2,9	4,5	3,3	1,4	1,5	2,0	3,5	4,1	2,9	0,3
26	1,9	3,3	4,4	4,2	2,8	1,8	1,6	2,2	2,8	2,9	1,6	0,5
27	0,3	0,9	1,9	1,2	0,3	-0,1	0,5	1,2	1,5	1,5	0,2	-0,4
28	-1,4	-0,2	-0,6	-0,2	-1,0	-1,0	-0,8	0,2	0,3	-1,2	-3,3	-4,8
29	-1,5	-0,4	1,1	-0,3	-1,3	-1,4	-9,5	-7,1	-4,2	-3,4	-5,0	-6,4
30	-1,0	-0,1	0,8	0,3	-0,4	-0,4	-5,5	-3,1	-2,0	-0,9	-2,8	-3,9
31							-5,6	-3,9	-1,9	-0,4	-1,6	-3,2

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Januar Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Februar Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-6,7	-5,6	-3,3	-2,0	-3,7	-4,4	1,5	1,8	2,5	2,2	1,4	-1,0
2	-3,6	-3,0	-0,6	-0,8	-1,6	-1,9	-3,6	-3,3	-4,0	-4,0	-4,0	-5,0
3	-1,4	-1,0	-0,6	-0,4	-0,6	-0,7	-4,4	-1,5	1,1	0,7	-0,7	-1,6
4	-7,3	-7,3	-6,6	-7,1	-7,6	-8,6	-6,1	-1,0	4,5	2,9	2,2	-1,4
5	-7,5	-5,9	-3,3	-1,9	-2,5	-4,5	2,1	2,4	3,8	3,4	2,9	1,5
6	-9,4	-7,0	-5,3	-3,4	-4,1	-5,2	-2,1	-0,8	1,2	1,4	0,3	-1,5
7	-9,5	-7,2	-4,4	-2,4	-3,5	-5,4	-8,5	-6,3	-4,8	-3,4	-3,7	-5,5
8	-7,6	-4,0	-1,0	-0,2	-2,1	-4,4	-6,8	-5,3	-4,2	-3,0	-4,0	-5,4
9	-9,8	-6,0	-3,7	-0,8	-2,5	-5,0	-5,9	-2,8	-2,7	-2,5	-3,5	-4,0
10	-3,4	-0,6	2,0	1,6	0,5	-1,6	-9,5	-8,8	-7,4	-4,9	-4,8	-4,9
11	-8,0	-4,9	-2,7	-1,4	-2,0	-4,6	-6,9	-4,0	-1,4	-0,2	-0,9	-3,6
12	-7,0	-4,6	-3,4	-2,8	-3,9	-3,8	-8,7	-6,0	-2,7	-2,3	-2,2	-4,6
13	-3,0	-1,7	-0,8	0,3	-0,9	-1,2	-7,7	-3,6	-1,6	-1,7	-1,8	-3,4
14	-2,7	-0,5	0,2	1,1	-0,5	-0,8	-6,6	-2,7	2,8	0,3	1,1	-1,2
15	-3,6	-2,5	-1,4	-0,6	-1,6	-1,7	0,4	2,2	3,2	2,7	0,9	0,0
16	-0,6	0,4	1,4	1,8	1,6	0,7	-1,6	1,5	0,1	0,4	-0,5	-3,5
17	-3,4	-2,6	-2,0	-2,4	-3,4	-3,7	-6,1	-1,9	1,0	-0,6	-2,7	-3,7
18	-2,8	-2,2	-0,7	-0,7	-1,8	-2,1	-9,4	-7,5	-6,6	-5,8	-6,4	-9,3
19	-0,9	0,2	1,4	1,7	1,4	1,3	-14,0	-9,8	-6,8	-4,4	-4,8	-7,6
20	1,5	2,3	2,1	2,5	2,2	1,9	-9,7	-5,1	-2,8	-1,8	-2,4	-3,8
21	0,0	0,4	-1,0	-0,5	-1,0	-1,2	-5,5	-4,4	-3,0	-2,8	-3,0	-3,4
22	-6,2	-5,3	-4,5	-3,8	-5,5	-6,5	-8,1	-5,4	-2,3	-0,4	-1,1	-4,4
23	-7,7	-6,0	-5,8	-5,3	-5,6	-6,1	-9,0	-5,1	-1,3	-1,0	-1,4	-5,1
24	-3,7	-0,4	0,3	0,0	-1,1	-2,1	-11,2	-9,2	-6,7	-6,0	-6,1	-7,6
25	-4,5	-2,7	-2,7	-5,0	-5,2	-6,7	-11,9	-9,4	-5,9	-2,4	-2,6	-4,6
26	-15,4	-11,3	-9,8	-7,9	-7,4	-9,6	-11,2	-7,1	-4,2	-2,1	-2,1	-5,9
27	-16,3	-13,1	-11,5	-9,7	-10,0	-11,7	-10,5	-6,1	-5,0	-3,6	-4,5	-6,4
28	-14,0	-11,1	-9,1	-6,3	-7,7	-9,1	-9,6	-5,9	-3,8	-0,6	0,1	-2,0
29	-13,6	-9,5	-9,5	-8,4	-8,6	-10,2						
30	-16,4	-12,8	-8,9	-8,2	-8,1	-10,9						
31	-2,0	0,1	2,1	3,2	2,5	2,2						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-9,5	-6,3	-3,1	-1,6	-2,0	-4,2	6,5	8,0	7,9	6,9	6,5	5,3
2	-6,5	-4,2	-0,4	1,5	1,3	-1,2	2,8	2,2	2,5	2,7	3,5	2,4
3	-3,1	-1,3	0,0	0,5	0,0	-1,0	2,5	4,0	5,0	8,3	7,9	6,9
4	-6,2	-4,6	-3,9	-2,6	-2,8	-3,6	6,3	8,1	9,6	10,0	9,5	8,5
5	-1,4	1,1	6,9	3,3	2,2	0,4	1,3	3,3	5,4	6,7	7,6	4,9
6	-0,4	2,0	3,2	1,4	0,1	-0,5	1,1	1,2	4,4	2,9	1,3	1,0
7	-3,1	-0,9	0,0	-1,7	-2,0	-3,1	2,0	3,5	5,2	6,7	4,7	3,4
8	-1,8	2,0	3,8	4,0	3,0	1,6	2,9	6,5	5,0	10,2	6,1	6,0
9	-1,3	1,6	2,5	0,0	-1,2	-2,3	4,0	5,9	5,2	7,3	5,5	4,5
10	-2,1	-0,3	1,4	1,1	0,9	-0,5	3,7	5,7	7,9	7,9	7,7	6,1
11	-3,7	0,4	-0,2	1,0	0,5	-1,2	2,6	7,0	7,5	7,2	7,6	6,0
12	-3,0	-1,5	0,2	-0,2	-0,8	-1,9	2,8	3,8	4,6	4,4	3,5	2,4
13	-3,3	-0,7	1,1	0,7	0,9	-2,7	1,9	4,6	5,9	5,9	5,7	4,3
14	1,5	3,2	3,2	2,7	2,2	1,5	3,1	4,8	5,7	7,4	7,3	6,0
15	0,0	4,6	6,2	3,0	3,7	0,3	1,6	5,9	7,7	9,3	9,7	7,5
16	0,4	2,9	3,9	3,1	2,5	1,4	3,8	8,7	11,3	12,9	13,4	11,1
17	3,1	3,9	4,9	4,3	4,3	3,5	9,7	13,2	15,7	16,6	14,6	11,5
18	3,4	4,9	5,1	5,4	5,3	3,0	8,3	10,1	13,0	13,0	9,0	8,3
19	0,6	3,1	5,1	6,2	6,3	4,5	7,7	9,6	10,8	11,5	11,7	9,8
20	0,5	1,8	2,5	3,2	3,4	1,6	6,9	9,5	9,8	12,6	13,5	12,5
21	-2,1	1,4	3,2	4,4	4,6	2,5	10,3	12,6	14,1	16,0	15,9	12,4
22	-0,2	3,8	5,4	6,9	8,0	5,9	9,6	11,6	13,7	14,7	14,6	12,3
23	2,9	6,1	8,8	10,2	9,4	8,1	7,0	9,4	10,8	12,1	12,4	10,0
24	3,6	7,1	9,4	10,0	11,3	9,5	8,2	11,8	14,7	15,9	16,2	14,5
25	6,9	7,6	7,1	3,0	3,0	2,5	9,4	11,4	12,2	10,7	11,9	10,8
26	-0,2	1,5	2,6	4,4	4,7	3,0	6,8	9,9	10,4	11,4	11,3	10,1
27	0,2	2,0	4,2	5,1	4,0	3,0	8,8	10,9	12,1	13,1	13,7	12,1
28	1,1	4,0	5,6	6,2	5,9	3,6	6,9	9,4	11,0	12,4	12,8	11,6
29	0,3	3,6	6,6	8,6	8,9	7,0	8,7	12,7	15,1	16,4	17,1	14,6
30	3,2	7,7	10,1	12,0	10,8	8,7	13,2	14,5	15,9	13,3	13,4	11,6
31	5,0	9,2	11,6	12,6	12,1	8,9						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Mai Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Juni Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,9	6,4	6,9	6,4	6,4	5,1	13,4	16,7	19,5	19,2	18,9	18,0
2	6,0	8,1	6,6	5,3	5,5	5,7	16,6	18,8	19,4	20,3	20,1	10,9
3	3,5	4,2	3,6	3,9	2,6	1,8	15,0	17,8	19,0	19,8	19,9	18,5
4	5,2	7,3	9,3	10,6	10,6	9,9	17,2	19,2	20,4	21,3	21,4	20,6
5	8,7	9,6	12,0	13,2	13,2	11,9	16,9	19,1	19,6	19,6	19,1	17,5
6	8,9	11,7	14,1	15,4	15,2	12,9	13,6	16,8	18,4	19,4	19,1	17,4
7	8,6	11,2	11,7	11,6	9,7	7,7	15,1	17,7	18,0	19,1	19,6	18,4
8	2,0	1,8	3,0	2,7	2,7	2,1	15,9	18,7	19,3	19,9	19,6	18,4
9	1,6	3,0	3,4	3,7	4,4	4,8	14,7	17,7	19,0	20,2	19,9	19,0
10	4,6	6,8	7,7	9,4	9,6	7,9	16,0	17,4	18,8	20,1	19,5	14,4
11	6,5	8,6	9,9	11,0	10,8	9,9	15,3	17,1	18,4	19,6	19,8	15,6
12	8,3	9,9	10,0	10,2	11,3	10,0	15,3	17,7	19,0	20,6	20,9	19,9
13	8,2	10,4	8,3	11,3	11,2	7,1	17,6	20,9	21,5	23,2	22,4	21,7
14	9,3	9,7	11,8	13,0	13,2	11,2	18,4	22,5	21,6	23,4	22,5	21,6
15	10,2	13,8	15,7	16,4	17,4	14,5	17,8	20,4	22,2	22,3	21,8	20,1
16	10,2	13,3	15,3	7,7	6,9	6,6	17,4	18,8	21,2	21,6	20,6	19,8
17	9,8	11,8	13,1	13,7	12,1	11,9	18,0	20,2	21,3	23,7	21,6	19,4
18	12,1	14,2	15,4	16,9	16,2	15,5	18,5	21,0	23,5	24,1	23,5	22,4
19	14,9	15,4	12,9	14,2	15,0	9,9	15,0	14,7	16,7	17,7	18,7	16,7
20	9,6	10,1	10,2	12,0	11,5	9,9	14,8	17,9	17,5	19,2	18,5	16,4
21	10,6	13,0	13,0	13,4	13,6	12,5	15,5	11,8	15,5	17,0	14,9	12,6
22	12,9	16,4	18,3	19,1	19,4	16,8	13,2	12,8	15,3	11,8	12,5	13,6
23	15,7	16,3	13,0	12,1	14,2	13,3	12,9	14,5	14,7	16,5	16,6	15,5
24	9,9	11,8	11,1	13,4	13,3	12,1	13,6	16,4	18,3	17,8	17,9	17,7
25	6,9	7,4	9,7	10,1	8,4	7,2	7,7	8,3	9,4	12,1	12,3	11,8
26	7,4	7,6	6,6	6,3	6,2	6,5	11,0	13,2	13,8	12,7	14,8	14,0
27	6,5	8,2	8,6	9,2	9,7	8,8	11,8	15,7	17,0	15,5	16,7	16,2
28	9,8	11,9	9,8	11,1	7,7	7,5	13,8	14,5	9,1	12,2	12,9	12,9
29	6,6	8,4	8,9	10,4	10,0	8,7	11,9	15,1	14,3	15,6	15,9	15,3
30	8,7	11,3	13,2	13,9	14,7	12,8	13,2	15,3	16,2	17,0	16,7	16,2
31	12,0	13,4	15,1	16,1	16,8	15,2						

Quecksilber - Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Juli Morgens 8h	Juli Morgens 10h	Juli Morgens 12h	Juli Abends 2h	Juli Abends 4h	Juli Abends 6h	August Morgens 8h	August Morgens 10h	August Morgens 12h	August Abends 2h	August Abends 4h	August Abends 6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,9	15,5	16,9	17,4	18,3	17,4	7,8	8,9	10,0	11,0	12,7	12,0
2	11,9	13,9	15,2	14,7	14,4	12,9	8,6	10,0	9,8	9,7	9,4	9,5
3	11,2	10,5	8,9	9,3	10,4	10,9	11,9	15,6	15,7	16,8	15,6	14,4
4	10,4	12,3	15,3	14,8	15,0	14,4	14,3	16,4	17,9	18,3	18,0	17,1
5	12,5	18,0	17,8	17,7	17,9	16,6	14,7	17,8	18,6	19,8	20,0	19,2
6	14,6	17,3	18,6	19,7	19,9	18,6	14,1	13,2	16,8	18,4	14,2	13,4
7	12,2	10,6	13,2	13,8	14,6	14,4	11,7	13,5	15,0	14,1	13,8	13,4
8	14,3	18,3	17,7	12,6	13,1	12,2	10,8	13,2	13,0	14,3	13,1	12,4
9	12,3	14,7	16,4	18,5	15,6	11,0	11,9	14,6	17,2	16,9	16,8	15,0
10	10,9	11,8	12,8	13,8	14,0	13,0	12,5	15,1	17,0	17,5	18,5	18,1
11	11,2	11,9	11,5	11,4	10,0	8,9	13,9	16,0	18,2	18,2	18,5	17,8
12	8,4	9,7	9,5	11,7	9,8	10,7	14,1	17,0	18,6	20,0	18,5	17,7
13	11,1	13,2	12,5	13,8	15,0	14,5	15,7	17,3	18,7	19,9	20,5	17,3
14	13,9	15,9	19,6	19,7	18,9	16,9	14,6	17,7	18,8	19,6	19,9	18,6
15	15,0	17,2	18,5	20,0	19,7	17,9	14,9	16,4	18,1	18,8	19,0	15,7
16	17,4	18,6	20,1	20,8	20,5	16,9	13,8	17,4	17,7	17,9	17,7	16,2
17	13,2	15,5	15,8	14,4	15,4	16,2	13,6	16,9	18,4	19,2	20,1	18,4
18	15,9	19,8	20,1	20,3	20,2	19,5	14,5	17,9	19,6	20,1	20,2	18,6
19	16,6	18,7	20,1	20,2	19,8	18,7	16,7	18,2	20,1	20,8	14,5	11,0
20	16,0	18,1	18,6	20,5	18,8	18,4	12,3	15,1	13,6	15,1	14,3	12,7
21	16,0	19,6	21,3	18,3	19,8	15,0	10,7	12,6	14,1	15,3	14,8	12,6
22	10,6	10,7	12,5	13,2	11,9	11,7	10,2	10,3	9,8	10,9	9,0	8,4
23	13,0	15,7	15,7	16,7	16,6	16,3	9,3	11,2	12,2	12,2	13,8	12,6
24	14,7	18,4	18,1	20,2	18,6	15,3	11,4	13,8	16,7	16,1	16,3	14,7
25	15,6	16,5	16,5	18,7	18,4	17,4	12,2	13,2	15,4	13,8	15,9	13,9
26	13,4	15,9	16,1	18,1	16,6	15,8	9,7	10,1	9,0	10,2	10,2	9,9
27	13,7	16,2	17,5	18,9	19,6	17,3	6,9	8,7	10,5	11,9	9,7	10,0
28	13,1	13,1	13,0	13,5	13,0	13,3	8,7	8,1	11,9	12,2	11,9	9,1
29	9,2	9,7	12,7	11,5	11,8	10,3	8,4	11,2	11,3	13,0	11,9	11,0
30	9,6	11,1	11,1	11,6	12,3	10,5	9,6	12,6	13,7	14,2	13,6	12,1
31	8,5	8,4	8,8	8,7	8,2	8,2	11,9	14,3	15,0	15,0	14,6	12,2

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	September 1858						October 1858					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
1	11,2	12,7	14,0	14,0	14,1	11,1	12,4	14,5	12,2	13,9	13,1	11,4
2	8,6	11,9	13,7	14,5	14,8	13,0	8,3	9,4	10,5	11,7	10,7	8,4
3	10,8	14,6	16,5	17,5	17,1	14,9	9,0	10,8	11,5	12,2	12,1	9,6
4	13,6	16,0	18,3	18,6	18,7	17,0	5,9	10,6	12,3	13,6	13,5	11,0
5	14,2	18,1	18,8	17,6	18,5	16,2	8,7	12,7	14,9	15,7	15,3	13,0
6	12,1	14,2	15,5	14,5	13,3	11,7	8,6	9,2	9,8	10,5	10,2	8,5
7	10,5	11,4	13,6	12,0	10,8	10,7	6,0	9,5	11,6	13,0	12,8	10,0
8	10,5	12,5	14,7	13,1	13,5	11,1	9,0	12,3	15,2	16,0	13,3	12,2
9	11,7	12,9	14,5	15,0	15,1	13,0	9,5	11,9	13,0	10,2	9,0	7,9
10	10,4	12,0	12,5	14,2	14,2	12,7	6,4	6,6	8,8	9,4	8,4	5,5
11	9,1	12,2	14,2	15,0	15,3	13,1	6,0	9,8	13,3	14,6	12,7	10,5
12	9,7	12,0	15,4	17,3	17,6	15,6	8,5	8,3	8,4	7,5	5,7	4,8
13	11,3	14,8	17,4	18,8	18,9	16,5	4,9	5,4	6,3	7,1	6,6	5,4
14	13,2	15,8	17,5	18,8	18,2	15,4	2,6	5,9	8,0	9,0	8,5	6,1
15	12,5	14,4	16,4	18,0	16,6	14,4	4,7	6,0	6,6	7,3	6,8	4,7
16	10,9	13,7	15,3	16,5	16,5	14,4	2,9	7,8	11,3	13,3	12,6	8,8
17	10,8	14,2	16,2	17,5	17,5	14,4	3,6	8,0	10,4	11,5	10,1	6,9
18	13,2	14,2	16,0	16,3	16,3	14,1	1,8	5,6	7,4	8,1	9,5	6,4
19	12,5	14,8	15,1	16,4	16,4	14,2	4,9	6,2	7,5	7,0	6,0	5,5
20	12,8	17,1	19,1	18,1	18,3	15,3	5,8	6,2	7,1	7,4	7,4	6,8
21	12,8	15,4	15,9	16,8	15,3	13,3	3,9	7,8	10,0	10,7	10,1	7,2
22	10,1	12,5	14,3	16,2	15,7	13,0	5,2	6,4	8,6	10,0	8,7	5,9
23	9,9	14,3	16,1	17,2	17,1	15,0	7,5	8,5	9,4	9,2	8,7	8,4
24	12,4	12,3	11,8	12,7	12,4	11,2	8,1	9,1	10,0	9,7	8,9	7,9
25	10,6	12,5	14,4	12,8	13,9	11,5	7,7	8,8	9,5	9,6	8,9	8,5
26	10,3	12,4	14,6	14,7	14,0	12,1	9,3	10,6	11,1	11,5	11,0	9,4
27	9,6	12,5	14,1	13,9	14,2	12,3	8,4	10,5	11,1	11,0	10,0	8,9
28	9,9	13,1	14,4	15,6	15,0	12,5	8,2	10,0	11,5	10,2	8,6	8,0
29	8,5	11,5	14,1	15,5	15,0	12,0	5,1	3,3	2,8	2,5	2,2	2,2
30	10,3	13,8	16,6	17,3	16,2	13,6	−1,2	−1,5	0,6	0,1	0,1	−0,5
31							−1,9	0,1	0,5	1,2	0,5	−1,2

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Nov. Morgens 8h	Nov. Morgens 10h	Nov. Morgens 12h	Nov. Abends 2h	Nov. Abends 4h	Nov. Abends 6h	Dec. Morgens 8h	Dec. Morgens 10h	Dec. Morgens 12h	Dec. Abends 2h	Dec. Abends 4h	Dec. Abends 6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,3	0,2	1,2	1,5	1,4	0,8	0,9	3,3	4,5	3,5	3,2	2,5
2	-2,0	-1,2	0,3	0,0	-0,3	-1,0	2,0	3,3	3,8	4,1	3,3	2,9
3	-4,9	-5,0	-3,9	-3,6	-5,1	-4,6	1,0	2,6	4,0	3,7	2,7	2,7
4	-5,0	-3,5	-3,2	-3,2	-3,7	-4,1	1,0	1,6	1,7	1,5	1,8	1,9
5	-4,2	-3,3	-2,8	-3,0	-3,8	-4,2	1,4	1,8	2,0	2,0	1,6	1,4
6	-3,1	-1,8	-0,5	-0,3	-1,0	-1,7	-0,3	0,6	0,8	1,1	0,8	0,4
7	-1,7	0,6	3,5	1,5	-0,9	-1,7	0,5	0,4	1,0	1,1	1,0	0,8
8	-1,6	-0,8	0,4	-1,1	-2,6	-3,0	0,6	1,5	2,6	2,1	1,2	0,8
9	-3,1	0,0	-1,1	-2,0	-5,0	-7,3	-0,4	-0,5	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6
10	-12,2	-7,9	-8,5	-8,6	-11,8	-12,1	-0,8	-0,5	0,1	-0,1	-0,5	-0,7
11	-14,2	-14,3	-9,1	-8,3	-8,5	-10,0	-1,1	-0,7	-0,6	-0,3	-0,7	-0,8
12	-12,2	-10,0	-8,7	-7,7	-8,8	-10,0	-1,9	-1,6	-1,4	-1,2	-1,6	-1,5
13	-14,3	-9,8	-7,5	-5,7	-6,0	-6,7	-1,8	-1,1	0,3	-0,3	-0,7	-1,3
14	-2,4	0,0	0,1	0,1	-0,4	-0,6	-2,6	-2,3	-1,0	-1,6	-1,8	-2,3
15	-2,6	-1,7	-1,1	-1,6	-2,0	-2,2	-3,5	-3,3	-3,0	-3,6	-3,6	-3,8
16	-3,0	-2,0	-1,5	-1,3	-1,8	-2,5	-3,4	-3,2	-3,0	-2,9	-3,1	-3,0
17	2,4	4,9	5,8	5,3	5,5	5,6	-3,0	-2,1	-1,9	-1,0	-2,9	-4,5
18	1,0	2,7	6,6	4,0	4,8	5,6	-8,3	-6,9	-4,8	-2,5	-3,8	-6,4
19	5,9	5,5	2,4	1,4	-0,2	-1,1	-9,5	-6,0	-1,0	0,3	-0,6	-0,5
20	-2,8	-2,2	-0,8	-1,8	-3,0	-4,4	1,1	0,5	0,8	0,5	1,3	1,4
21	-5,0	-2,0	-1,4	-1,3	-2,0	-2,5	0,7	1,6	2,7	2,9	1,6	0,7
22	-4,5	-3,9	-3,6	-3,6	-4,1	-4,2	1,4	3,9	5,6	5,5	5,4	5,9
23	-3,6	-2,2	-1,5	-2,5	-3,4	-3,5	0,8	2,0	4,0	4,2	2,5	1,7
24	-3,1	-2,0	-0,4	-1,4	-2,4	-3,1	2,0	3,4	5,4	5,6	4,0	1,8
25	-6,4	-3,3	-1,7	-0,5	-2,5	-3,5	1,2	1,8	2,5	3,2	2,4	1,0
26	-2,5	-0,4	0,6	1,5	0,6	-1,3	-0,6	1,3	2,6	3,2	2,4	0,2
27	-1,5	0,3	0,6	1,6	4,0	3,2	2,5	3,0	3,6	3,4	2,6	2,4
28	2,5	4,1	6,9	6,8	5,7	3,6	0,6	1,2	1,7	1,5	1,3	1,0
29	1,0	3,6	6,0	6,9	4,5	2,0	-1,1	0,1	0,7	0,2	-0,6	-1,5
30	3,1	4,8	6,8	6,2	4,9	1,9	-1,9	0,3	1,0	0,7	0,0	0,1
31							-1,5	1,1	-0,3	0,1	-0,9	-1,5

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Januar 1859 Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h	Februar 1859 Morgens 8h	10h	12h	Abends 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	-1,3	-0,2	-2,2	-2,1	-3,4	1,0	1,7	1,9	2,1	1,9	1,5
2	-3,9	-2,0	-1,1	-0,9	-2,9	-3,7	0,4	1,5	3,2	3,1	2,3	1,6
3	-3,7	-2,2	-0,8	-0,9	-1,7	-1,9	1,2	2,3	2,7	2,5	1,5	0,5
4	-2,1	-0,5	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	-1,3	0,1	0,0	0,9	0,3	-1,5
5	-0,4	0,9	1,0	0,0	-2,4	-2,0	-7,9	-5,3	-3,0	-2,5	-2,5	-4,3
6	-9,0	-6,5	-4,7	-4,8	-4,5	-4,3	-7,9	-5,0	-1,8	-0,3	-0,5	-3,0
7	-6,0	-0,5	0,7	0,9	-0,3	-1,1	-7,2	-3,4	-0,8	1,1	0,5	-0,8
8	-2,9	-1,7	-1,5	-0,2	-2,4	-4,5	-3,4	0,1	1,5	1,9	1,2	-1,0
9	-12,9	-10,8	-9,9	-9,2	-9,9	-10,2	-4,5	-1,5	0,6	1,9	1,0	-1,1
10	-15,0	-10,6	-9,0	-5,9	-8,8	-10,5	-3,3	-0,3	2,8	5,9	3,1	1,5
11	-3,5	-1,4	-0,8	0,4	-0,4	-0,5	-0,1	3,7	6,0	6,5	5,8	3,0
12	-0,3	0,0	1,5	1,6	0,5	0,0	1,1	3,2	4,6	5,5	3,9	0,9
13	1,0	1,0	-0,7	-0,4	-2,0	-2,4	-2,3	-0,4	1,4	1,4	0,4	-0,5
14	-9,0	-6,4	-2,3	-3,2	-4,1	-6,2	-1,6	0,4	2,6	2,5	2,4	1,7
15	-10,5	-5,8	-6,2	-5,5	-7,3	-9,4	0,5	2,8	3,8	4,2	2,9	2,3
16	-11,6	-8,3	-3,4	-3,5	-4,0	-4,4	0,0	2,0	3,5	5,0	5,0	3,1
17	-3,8	-0,6	3,1	3,4	1,4	0,6	4,9	5,4	6,3	6,5	6,4	5,6
18	-2,6	-0,4	3,5	4,1	3,0	1,0	5,2	5,9	6,9	2,3	2,9	0,7
19	0,2	2,6	4,7	5,1	3,5	1,4	-0,8	-0,3	-0,6	-0,1	-1,2	-2,4
20	-3,6	-1,2	2,5	3,9	3,0	-0,5	-2,0	-0,5	0,3	1,3	0,0	-4,5
21	-5,9	-3,1	-1,1	-0,2	-0,9	-3,6	-10,5	-7,9	-5,3	-5,3	-5,0	-6,8
22	-8,2	-4,8	-2,3	-2,5	-3,3	-5,4	-10,3	-6,4	-4,2	-3,3	-3,4	4,5
23	-3,6	-0,3	0,7	0,7	-0,5	-1,4	-0,9	-0,8	0,7	1,4	1,1	0,3
24	-5,3	-1,8	1,1	3,0	2,3	1,6	-0,5	2,1	1,2	2,4	1,4	1,0
25	-3,1	0,0	2,2	2,9	2,0	-0,8	2,3	4,1	5,5	6,6	6,9	5,0
26	-1,8	0,3	3,5	4,7	3,6	3,3	0,0	3,1	6,5	8,6	8,0	4,4
27	1,0	2,8	3,9	4,4	3,5	2,2	1,7	3,5	4,1	2,7	2,5	1,0
28	0,7	3,4	2,9	3,0	2,4	2,0	0,7	1,0	2,2	1,9	0,8	0,8
29	3,0	4,5	6,2	6,5	5,5	4,6						
30	0,3	3,1	5,6	7,1	5,7	2,5						
31	1,2	4,4	6,4	5,6	4,4	3,1						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,6	1,9	2,8	3,7	2,9	1,9	-0,7	0,8	-0,3	1,1	-0,2	-1,1
2	1,1	2,1	3,3	3,7	3,3	2,1	-3,0	3,0	4,9	5,5	3,6	2,5
3	1,5	3,4	5,0	6,8	6,5	5,3	1,5	2,8	3,3	4,6	5,5	5,5
4	3,9	4,7	5,5	5,6	5,9	5,2	7,6	11,4	12,1	12,6	13,4	11,8
5	5,6	6,0	6,5	6,8	7,1	7,2	9,5	11,4	12,7	13,9	14,1	12,2
6	6,8	9,2	8,4	8,8	7,1	6,3	10,6	11,4	12,7	13,4	13,5	10,3
7	2,1	6,8	9,4	11,5	11,5	8,8	6,5	12,2	13,5	15,3	15,5	13,1
8	5,1	10,4	12,2	10,4	8,0	6,3	12,1	13,9	14,0	13,8	11,8	11,2
9	0,0	1,5	2,1	2,9	1,5	0,5	8,5	9,8	10,5	11,6	11,8	10,5
10	-1,7	1,1	1,9	3,0	3,0	1,1	7,9	8,3	9,5	11,2	10,1	9,3
11	-1,9	2,2	5,7	7,3	7,5	5,1	5,5	7,2	7,7	5,2	6,5	6,0
12	3,7	10,0	12,2	11,4	10,9	9,9	3,9	5,2	6,7	4,8	6,5	5,4
13	9,6	10,5	12,1	12,8	12,6	11,4	5,4	7,1	7,0	8,2	6,2	5,9
14	10,4	11,9	13,0	13,1	13,4	11,5	2,8	4,2	5,4	6,7	5,4	5,1
15	7,0	12,0	10,5	8,5	8,0	6,8	5,3	6,9	6,1	7,6	7,3	3,0
16	2,7	4,4	6,3	4,3	5,5	4,9	2,7	3,7	5,1	5,3	3,8	2,9
17	4,0	6,3	8,0	8,8	9,1	6,5	-0,2	3,5	3,5	5,0	3,1	0,8
18	3,1	8,1	10,0	11,2	11,5	8,5	1,3	1,9	2,6	4,5	5,8	4,5
19	4,6	6,2	6,2	5,6	5,5	4,2	3,8	8,4	10,2	11,4	12,1	8,9
20	1,4	5,6	5,6	6,3	6,4	4,5	9,0	11,3	13,3	11,7	12,4	11,9
21	0,3	5,2	7,4	9,3	10,0	8,3	9,3	12,1	13,9	15,1	15,7	14,0
22	2,8	6,9	5,7	3,2	1,2	0,7	8,4	8,5	6,8	5,6	3,8	3,1
23	-0,7	2,4	2,0	1,5	1,7	0,8	2,7	3,4	4,9	4,5	4,3	3,5
24	1,5	3,2	3,1	3,3	2,5	2,5	5,5	9,2	10,2	9,9	9,8	7,5
25	3,4	3,8	2,5	3,3	3,9	3,2	7,4	9,2	10,0	11,8	12,5	7,4
26	1,5	3,6	5,6	6,1	5,9	4,6	9,4	12,2	13,9	15,0	9,7	11,4
27	4,6	6,5	7,4	8,1	8,2	6,1	8,5	11,4	13,0	14,1	14,1	12,7
28	2,1	6,4	9,6	11,6	12,0	9,5	9,0	12,2	14,2	16,0	15,5	13,6
29	6,5	10,7	12,4	13,7	13,5	10,4	8,6	10,3	11,3	12,9	13,1	11,8
30	4,3	8,7	12,5	14,8	7,6	4,0	9,4	12,8	13,9	16,0	15,2	12,6
31	1,4	2,5	2,3	1,1	-0,4	-1,0						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	Mai 1859 Morgens.			Abends.			Juni 1859 Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,9	12,2	14,3	11,3	8,8	9,2	15,8	16,6	17,4	18,4	18,5	17,0
2	9,4	10,8	12,1	12,5	11,1	8,8	15,4	18,8	20,1	20,9	20,3	18,8
3	7,6	10,8	11,0	12,5	12,5	11,5	15,0	16,2	18,8	16,3	14,8	11,7
4	8,0	11,1	11,4	12,7	13,5	11,6	11,6	12,2	12,6	12,2	12,6	12,3
5	8,2	8,6	8,5	9,6	8,2	7,7	11,9	15,9	17,5	16,7	14,8	12,8
6	8,7	12,0	12,9	12,7	12,5	11,5	15,3	16,2	16,4	17,2	16,7	15,7
7	8,8	12,0	12,8	13,6	13,1	11,3	12,9	15,7	16,8	17,5	17,9	17,0
8	9,1	9,3	9,9	8,5	10,3	9,5	15,1	17,2	17,6	18,4	18,4	17,4
9	8,7	10,4	10,4	11,1	12,2	10,4	14,5	16,4	18,0	18,9	13,7	14,0
10	9,8	10,8	12,9	13,0	12,2	12,3	16,3	18,4	18,9	16,7	12,5	11,3
11	9,7	10,4	12,4	11,9	10,9	11,0	11,6	12,1	12,3	15,2	11,0	12,8
12	5,9	6,8	7,8	8,7	8,9	8,2	13,2	16,6	16,4	16,7	16,2	10,1
13	5,3	6,9	7,1	8,3	8,2	6,3	13,1	15,7	17,1	16,8	17,5	15,7
14	5,4	5,7	6,5	6,7	6,4	5,8	14,7	10,4	14,4	17,1	15,1	12,6
15	5,9	10,0	11,7	11,9	11,8	11,2	11,2	12,3	13,4	14,2	15,7	14,7
16	7,6	8,3	9,4	10,9	12,1	9,9	12,9	14,0	15,1	16,2	16,3	13,0
17	6,4	8,9	10,5	11,2	10,8	8,5	8,6	8,3	9,4	9,5	10,3	10,4
18	10,2	11,3	14,1	12,4	12,0	10,2	9,3	10,3	11,1	10,8	12,5	11,5
19	13,0	14,6	15,4	15,1	14,7	12,9	10,3	13,2	12,3	13,8	12,5	12,6
20	10,7	12,2	13,2	14,7	13,7	13,6	12,2	15,2	16,5	17,8	16,4	14,5
21	11,1	13,6	14,6	15,0	15,1	14,6	12,7	15,5	16,3	16,6	16,8	14,9
22	11,9	15,0	15,3	16,1	15,1	14,5	11,3	11,7	13,1	13,7	12,4	11,8
23	12,0	13,8	15,4	15,4	14,5	12,6	12,8	14,7	16,4	17,8	18,2	16,0
24	10,9	13,4	16,0	14,3	13,5	12,9	16,4	18,5	9,5	10,3	11,7	12,1
25	12,6	16,0	15,8	17,1	17,4	15,5	13,0	14,3	17,4	16,5	17,4	15,7
26	12,2	15,3	15,8	16,9	16,7	11,9	13,4	16,2	17,4	19,0	18,4	17,4
27	15,4	17,1	17,0	16,0	16,0	13,9	14,8	17,2	17,9	18,8	18,5	17,6
28	14,4	16,8	16,2	15,5	15,8	13,6	13,7	16,2	17,9	19,4	19,2	18,3
29	11,0	15,2	15,2	16,7	15,5	14,0	15,2	17,6	19,7	19,8	20,0	19,3
30	14,4	16,0	16,3	16,6	17,6	16,3	16,8	18,5	19,3	20,5	20,5	18,4
31	13,4	15,2	18,1	18,8	15,6	16,9						

Quecksilber-Thermometer
neben dem registrirenden Thermometer.

	Juli 1859						August 1859					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,1	16,7	20,1	20,0	20,5	20,0	17,4	20,4	21,1	22,4	22,3	21,9
2	18,5	20,4	21,6	22,9	22,8	22,2	16,6	18,0	19,3	20,6	20,5	19,7
3	18,9	22,7	24,8	24,4	24,4	23,7	17,9	20,1	22,3	22,9	23,2	22,1
4	20,1	22,7	23,7	24,5	24,5	23,5	19,1	22,9	24,5	25,4	25,5	23,7
5	19,7	21,1	22,2	22,9	22,7	21,5	17,7	19,2	21,5	21,5	20,1	15,2
6	17,0	19,2	20,3	21,4	20,5	20,1	15,7	17,4	20,2	19,7	19,4	18,0
7	16,5	18,9	20,1	21,4	21,0	20,1	15,9	18,8	20,8	21,3	21,4	20,6
8	18,5	23,0	21,9	22,3	12,5	15,4	17,9	20,7	22,4	23,1	23,4	22,2
9	15,9	17,7	18,9	18,7	18,6	17,4	18,9	21,6	23,2	25,2	24,0	22,0
10	14,0	16,0	18,5	18,0	18,5	17,3	18,7	21,3	22,7	23,7	23,4	23,1
11	15,8	17,7	18,7	19,2	19,5	18,6	18,4	18,5	20,2	21,5	21,2	19,3
12	16,4	18,6	19,6	20,7	20,8	19,9	18,9	19,3	19,5	21,3	21,8	20,1
13	17,3	20,5	21,5	22,9	23,1	21,9	14,7	18,7	20,4	19,8	19,7	16,3
14	19,3	22,0	23,4	24,3	24,4	22,8	15,9	18,3	18,4	20,7	20,4	18,0
15	17,3	19,0	21,0	19,2	19,0	17,8	13,9	17,5	18,4	19,0	17,9	16,3
16	13,0	17,2	17,3	17,6	18,6	17,1	15,4	17,3	14,8	15,2	16,5	14,7
17	16,2	18,3	18,7	19,8	19,6	19,0	12,3	13,3	15,5	14,2	11,8	12,3
18	17,1	20,9	22,9	23,8	24,4	23,8	12,5	14,3	14,8	10,8	11,8	11,8
19	20,8	22,9	24,3	25,8	25,1	24,4	11,8	13,0	16,0	15,5	14,1	12,4
20	20,7	24,0	24,9	22,9	20,8	18,2	9,9	11,8	15,4	16,8	16,9	16,5
21	19,7	22,0	23,5	24,2	25,3	23,3	14,6	16,3	18,1	18,5	16,9	13,4
22	19,4	24,0	23,1	25,0	21,5	17,4	10,8	14,2	13,1	14,7	13,5	12,4
23	18,9	20,0	11,8	13,2	16,1	16,6	10,6	14,0	14,7	15,4	15,5	14,5
24	16,2	15,9	19,1	14,6	13,9	13,2	12,7	14,5	16,0	17,1	17,4	16,0
25	13,3	14,4	12,8	15,4	12,2	11,6	12,8	15,9	17,7	19,1	19,2	17,4
26	11,9	15,3	16,2	16,9	15,8	14,1	13,6	17,2	19,1	20,5	21,0	19,3
27	13,3	16,2	16,8	17,1	17,4	16,9	15,6	18,1	19,6	20,8	20,9	19,0
28	15,5	17,8	19,8	19,7	20,4	18,4	14,3	16,1	17,7	18,8	18,2	16,5
29	17,7	19,5	20,3	21,9	21,1	20,6	15,7	16,4	17,7	19,3	18,8	17,0
30	17,1	19,1	20,9	22,2	19,5	19,5	14,5	15,1	17,5	19,6	18,6	15,7
31	16,0	17,2	18,5	20,2	20,5	20,0	9,9	9,6	9,7	8,9	8,5	8,0

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

	September 1859						October 1859					
	Morgens.			Abends.			Morgens.			Abends.		
T.	8h	10h	12h	2h	4h	6h	8h	10h	12h	2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,6	11,2	13,0	13,6	13,5	11,4	9,8	14,6	16,4	18,2	16,9	13,5
2	10,2	13,1	13,0	13,7	12,1	12,4	11,5	15,1	16,4	16,6	15,7	13,4
3	13,4	13,9	16,2	16,8	17,1	15,0	11,4	13,4	14,7	15,9	15,2	12,0
4	12,8	15,0	15,4	17,4	16,5	14,7	8,1	12,0	14,4	15,8	15,4	12,6
5	9,5	9,4	9,9	8,8	8,8	8,8	8,8	12,7	14,6	16,1	16,1	13,2
6	8,5	10,3	11,0	11,9	11,5	9,8	8,7	11,4	12,4	14,6	15,0	12,1
7	9,2	13,3	15,5	14,7	14,0	12,4	8,7	10,8	11,9	14,5	14,0	10,6
8	10,9	13,6	14,6	16,5	15,2	12,4	10,6	11,5	14,1	13,8	12,9	10,3
9	12,6	14,3	14,9	16,0	15,7	13,6	7,6	8,8	9,7	11,3	11,2	8,2
10	12,8	15,4	17,3	17,4	15,8	11,7	5,9	8,0	9,2	9,6	10,6	8,4
11	9,1	8,3	11,7	10,9	10,5	9,1	5,8	6,9	8,0	9,9	9,0	7,5
12	7,3	9,4	10,4	10,5	8,3	8,1	6,4	7,5	7,9	9,0	8,5	8,1
13	6,7	10,4	11,5	13,6	12,9	10,5	7,2	9,8	11,3	11,4	10,9	7,8
14	9,8	11,8	12,6	11,9	11,3	9,7	4,8	7,9	10,8	11,1	11,1	7,7
15	8,7	10,9	10,0	9,8	8,6	7,6	5,1	7,6	10,3	11,6	11,1	8,8
16	7,3	10,5	12,3	11,8	11,3	9,2	10,5	12,5	14,3	14,7	13,9	10,9
17	7,6	8,9	10,6	9,0	9,3	8,5	9,6	11,8	12,8	13,3	11,4	10,4
18	7,7	9,0	9,6	9,7	10,3	6,9	8,2	11,2	12,8	13,0	12,4	9,2
19	6,4	8,7	9,8	9,5	9,7	7,0	9,2	9,3	10,2	9,7	9,0	8,7
20	6,6	9,4	11,2	13,4	12,5	10,3	8,0	9,1	8,5	9,4	8,5	7,3
21	9,5	12,1	13,5	14,8	15,2	12,4	6,2	9,5	11,7	11,2	8,8	7,8
22	10,9	8,7	7,4	8,7	10,4	8,7	3,9	4,0	5,0	2,1	1,7	1,2
23	8,8	10,4	11,4	12,6	12,3	11,1	0,6	2,5	4,2	4,5	3,5	3,4
24	13,7	16,3	17,5	17,3	16,5	14,4	2,4	3,6	4,8	4,6	3,6	3,2
25	10,2	13,7	15,9	16,9	17,0	14,3	3,2	5,9	7,5	7,7	6,7	3,5
26	11,5	15,6	17,5	18,5	18,5	15,2	2,7	5,9	9,5	9,5	8,0	5,0
27	12,5	17,1	18,5	19,4	19,0	15,8	2,9	2,0	1,7	1,1	1,5	1,1
28	11,2	14,8	16,9	18,3	18,0	15,5	2,9	4,8	6,4	6,4	5,5	3,3
29	12,3	16,7	18,1	18,9	18,1	14,1	1,8	4,5	7,3	6,8	5,9	4,4
30	10,0	12,2	15,1	14,4	12,6	10,3	3,8	3,3	3,9	4,9	4,4	2,5
31							3,5	5,0	6,4	6,4	6,4	6,2

Quecksilber-Thermometer

neben dem registrirenden Thermometer.

T.	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h	Morgens. 8h	10h	12h	Abends. 2h	4h	6h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,4	13,2	15,7	9,9	8,4	8,8	-0,5	0,6	1,3	0,5	-0,5	-0,8
2	7,5	7,5	6,4	8,1	7,5	6,2	-1,5	-1,2	-0,8	-1,7	-2,3	-2,8
3	1,8	5,4	6,8	7,6	6,0	2,9	-4,8	-3,8	-3,5	-3,9	-4,2	-4,5
4	0,0	3,1	5,4	7,3	4,8	2,6	-5,5	-2,5	-2,9	-2,9	-4,0	-6,1
5	8,4	10,2	12,4	11,5	10,5	8,2	-9,4	-5,2	-1,4	-0,4	-1,8	-1,0
6	3,4	7,2	10,7	12,3	10,1	10,0	-4,2	-0,5	-0,7	-0,1	-2,2	-3,2
7	7,5	11,0	12,0	12,3	11,0	8,6	-0,5	1,9	2,1	1,3	-1,3	-2,9
8	7,8	8,8	10,2	10,0	8,8	8,6	-6,7	-4,4	-3,0	-1,9	-3,6	-3,9
9	4,5	5,5	5,0	5,1	3,6	3,0	-5,0	-4,6	-4,0	-4,6	-4,4	-4,4
10	1,6	1,2	1,9	2,5	1,8	-0,2	-4,5	-3,9	-3,1	-3,0	-3,1	-4,3
11	-3,9	-1,8	-0,5	-0,5	-1,0	-2,4	-6,3	-5,4	-3,4	-3,5	-4,3	-6,7
12	-3,6	-1,6	-0,7	-0,1	-0,8	-2,5	-5,1	-3,5	-3,1	-2,9	-4,0	-4,1
13	-4,7	-2,0	0,2	1,4	0,0	-2,4	-5,3	-4,7	-3,8	-4,8	-5,1	-5,4
14	-6,3	-3,2	-1,5	-0,5	-1,4	-3,0	-5,3	-3,7	-2,8	-4,2	-5,3	-6,2
15	-3,3	-1,8	-0,8	0,5	0,1	-1,1	-7,0	-6,2	-5,3	-5,7	-6,1	-6,1
16	-0,6	2,4	3,6	2,1	0,3	0,2	-7,5	-6,3	-5,8	-5,8	-6,8	-7,8
17	-1,9	-1,1	-1,0	-0,5	-2,0	-2,0	-9,9	-6,5	-7,6	-7,5	-9,1	-12,3
18	-4,3	-2,6	-1,5	-2,0	-2,0	-2,1	-17,2	-15,3	-10,5	-10,1	-10,0	-10,3
19	-1,8	-1,0	-0,9	-1,0	-1,5	-1,5	-9,0	-7,5	-5,9	-7,0	-8,2	-8,4
20	-2,7	-2,3	-1,4	-2,1	-1,9	-2,0	-10,3	-9,0	-7,7	-8,0	-9,3	-9,9
21	-3,0	-0,8	-1,2	-0,3	-1,5	-2,5	-15,1	-12,2	-7,0	-6,2	-6,8	-5,7
22	-5,1	-1,7	1,0	1,6	0,4	-1,1	2,7	3,6	4,2	4,3	3,0	3,4
23	-5,0	-3,7	-0,3	-1,5	-2,8	-3,1	-2,5	-1,3	1,5	2,5	0,4	-1,4
24	-3,7	-2,9	-3,0	-2,4	-2,6	-2,9	-3,5	-0,4	2,6	3,3	0,3	-1,2
25	-2,6	-2,3	-2,0	-1,6	-1,9	-1,7	-0,8	-4,6	3,0	1,8	0,3	-0,5
26	-1,9	-0,7	-0,2	0,4	-0,7	-1,5	3,3	4,2	6,4	4,5	3,2	2,1
27	-2,4	-1,2	0,7	1,8	1,4	1,5	1,6	2,0	2,4	2,5	2,0	1,6
28	-1,0	0,8	3,6	4,4	2,5	1,8	-3,4	-1,5	1,6	2,5	0,4	-1,5
29	-1,1	2,2	2,2	1,1	0,6	0,5	1,6	3,0	4,0	4,0	3,0	2,6
30	4,3	5,9	7,7	7,7	5,7	4,9	4,7	4,6	5,0	4,7	4,0	4,5
31							6,3	6,8	7,4	7,2	6,7	6,3

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Morgens.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1854												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	-3,90	-4,10	-4,16	-3,98	-4,06	-4,20	-4,16	-3,91	-3,35	-2,25	-1,50	-0,52
F.	-3,31	-3,62	-3,85	-4,10	-4,11	-4,27	-4,22	-3,79	-2,97	-1,98	-0,85	-0,51
M.	-0,34	-0,76	-0,86	-1,22	-1,25	-1,47	-1,30	-0,34	0,99	2,03	2,97	3,58
A.	3,11	2,63	2,00	1,68	1,41	1,78	3,18	4,94	6,55	7,75	8,54	9,25
M.	7,22	6,90	6,62	6,45	6,68	7,70	9,04	10,31	11,32	12,32	13,14	13,[illegible]
Jn.	9,15	8,84	8,67	8,55	8,89	9,87	11,22	11,94	12,60	13,21	14,09	14,[illegible]
Jl.	10,42	10,07	9,72	9,27	9,69	11,20	12,78	13,89	15,10	16,02	16,29	16,96
A.	9,92	9,60	9,19	8,86	8,77	9,50	10,81	12,12	13,28	14,43	14,95	15,54
S.	6,71	6,20	5,80	5,55	5,41	5,46	6,82	8,76	10,38	11,40	12,62	13,19
O.	5,10	4,96	4,73	4,63	4,50	4,36	4,43	5,55	6,78	8,01	9,02	9,80
N.	-0,87	-0,95	-0,93	-0,93	-1,01	-0,93	-1,01	-0,69	0,03	0,95	1,59	1,99
D.	0,45	0,42	0,45	0,29	0,13	0,12	0,32	0,45	0,80	1,34	1,59	2,10
1855												
Jr.	-5,50	-5,48	-5,50	-5,55	-5,76	-5,68	-5,77	-5,86	-5,13	-4,20	-3,52	-3,08
F.	-3,08	-3,22	-3,31	-3,34	-3,42	-3,68	-3,57	-3,39	-2,24	-0,98	-0,05	0,21
M.	0,58	0,30	0,20	-0,01	-0,16	-0,13	0,33	1,45	2,83	3,91	4,49	4,85
A.	2,53	2,20	2,04	1,82	1,64	2,04	3,22	4,55	5,55	6,32	7,21	7,58
M.	5,40	5,08	4,45	4,55	4,65	5,88	7,68	9,00	9,97	11,01	11,76	12,28
Jn.	9,48	8,91	8,71	8,47	8,99	10,16	11,43	12,47	13,55	13,96	14,59	15,16
Jl.	10,17	9,88	9,66	9,37	9,85	11,15	12,56	13,59	14,85	15,81	16,44	16,83
A.	11,11	10,92	10,64	10,41	10,26	11,00	12,25	13,49	14,19	15,14	16,13	16,40
S.	7,84	7,54	7,03	6,86	6,67	6,77	7,61	8,79	10,19	11,34	12,49	13,16
O.	6,51	6,41	6,37	6,25	6,10	6,05	6,35	7,43	8,58	9,75	10,78	11,59
N.	0,19	0,14	0,10	0,00	-0,20	-0,25	-0,27	-0,06	0,45	1,17	1,82	2,17
D.	-5,05	-5,12	-5,16	-5,18	-5,19	-5,15	-5,11	-4,99	-4,41	-3,36	-2,72	-2,32

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Abends.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1854												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	-0,31	-0,17	-0,65	-1,52	-2,25	-2,65	-2,90	-2,92	-3,10	-3,28	-3,50	-3,51
F.	-0,10	-0,04	-0,44	-0,91	-1,71	-2,22	-2,33	-2,55	-2,86	-3,03	-3,15	-3,27
M.	4,21	4,30	4,42	4,05	3,31	2,15	1,56	0,94	0,52	0,22	0,00	-0,16
A.	9,93	10,16	10,11	9,97	8,93	8,25	6,85	5,79	4,81	4,30	3,74	3,37
M.	14,02	14,55	14,66	14,35	13,79	12,81	11,49	10,08	9,24	8,63	8,09	7,84
Jn.	14,55	14,85	14,54	14,26	14,04	13,51	12,52	11,39	10,48	10,19	9,78	9,52
Jl.	17,51	17,71	17,91	17,63	16,81	16,26	14,90	13,65	12,69	12,13	11,49	11,12
A.	16,23	16,07	15,99	15,45	14,89	14,09	12,88	11,93	11,36	10,95	10,45	10,16
S.	13,72	14,21	14,37	13,92	13,25	11,71	10,42	9,28	8,47	7,71	7,25	6,69
O.	10,19	10,34	10,25	9,50	8,24	7,27	6,76	6,16	5,69	5,54	5,35	5,10
N.	2,23	2,13	1,76	1,06	0,63	0,34	0,04	-0,12	-0,43	-0,56	-0,69	-0,65
D.	2,03	1,94	1,70	1,24	1,00	0,75	0,81	0,86	0,75	0,65	0,62	0,52
1855												
Jr.	-2,99	-3,00	-3,28	-3,84	-4,40	-4,78	-4,93	-5,09	-5,31	-5,43	-5,64	-5,49
F.	0,37	0,37	-0,37	-1,07	-1,80	-2,25	-2,46	-2,45	-2,57	-2,55	-2,66	-2,80
M.	5,07	5,09	5,01	4,37	3,43	2,39	1,83	1,43	1,17	1,11	0,89	0,67
A.	7,92	8,22	7,90	7,58	7,21	6,43	5,32	4,61	4,23	3,75	3,45	3,08
M.	12,72	12,70	12,66	12,20	11,52	10,65	9,41	8,22	7,06	6,91	6,35	5,87
Jn.	15,22	15,65	15,66	15,46	14,96	14,65	13,37	12,05	11,30	10,73	10,16	9,84
Jl.	17,12	17,27	17,44	16,47	16,22	15,49	14,31	12,95	12,26	11,54	11,12	10,56
A.	16,91	17,28	17,75	17,60	17,11	16,06	14,67	13,52	12,81	12,30	11,86	11,38
S.	13,67	13,92	13,83	13,61	12,78	11,45	10,39	9,62	8,96	8,59	8,08	7,83
O.	11,84	12,05	12,08	11,31	10,07	9,33	8,58	8,11	7,53	7,06	6,76	6,57
N.	2,44	2,54	2,24	1,72	1,22	0,83	0,64	0,44	0,35	0,28	0,18	0,10
D.	-2,47	-2,74	-3,19	-3,92	-4,28	-4,43	-4,53	-4,63	-4,68	-4,67	-4,75	-4,98

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Morgens.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1856												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	-2,08	-2,09	-2,18	-2,25	-2,35	-2,34	-2,31	-2,23	-1,47	-0,58	0,29	0,88
F.	-0,21	-0,31	-0,28	-0,30	-0,28	-0,20	-0,19	0,26	1,06	2,02	2,94	3,69
M.	-1,41	-1,71	-2,05	-2,13	-2,26	-2,39	-1,86	-0,73	0,45	1,58	2,60	3,46
A.	3,93	3,44	3,23	2,93	2,69	3,04	4,65	6,64	8,03	9,23	10,24	11,10
M.	6,18	5,99	5,81	5,61	5,88	6,73	8,16	9,15	10,18	10,86	11,45	12,01
Jn.	9,93	9,70	9,42	9,13	9,64	10,96	12,46	13,67	14,69	15,38	15,87	16,25
Jl.	9,57	9,35	9,10	8,90	9,07	10,04	11,34	12,53	13,57	14,50	15,32	15,64
A.	11,48	11,05	10,70	10,37	10,25	10,95	12,38	13,91	15,04	16,02	17,23	18,05
S.	7,00	6,81	6,65	6,37	6,17	6,20	7,28	8,80	10,07	11,43	12,28	12,71
O.	4,48	4,17	3,97	3,89	3,78	3,69	4,04	4,97	6,40	7,87	9,01	9,65
N.	-1,64	-1,70	-1,79	-1,73	-1,88	-1,95	-1,88	-1,27	-0,58	0,18	0,69	0,92
D.	-2,91	-2,85	2,75	-2,73	-2,54	-2,64	-2,64	-2,35	-1,73	-0,62	0,25	0,85
1857												
Jr.	-2,88	-3,04	-3,29	-3,45	-3,57	-3,72	-3,72	-3,74	-3,13	-2,35	-1,62	-1,21
F.	-4,17	-4,21	-4,44	-4,44	-4,73	-4,82	-4,87	-4,21	-2,97	-1,72	-0,90	-0,04
M.	-0,55	-0,67	-0,91	-1,08	-1,36	-1,51	-1,11	-0,13	1,26	2,18	3,02	3,83
A.	2,99	2,73	2,41	2,21	2,00	2,28	3,30	4,56	5,95	6,92	7,63	8,05
M.	6,37	5,87	5,47	5,23	5,39	6,69	8,25	9,81	10,92	11,79	12,64	13,39
Jn.	8,10	7,81	7,47	7,24	7,90	9,47	10,86	12,31	13,27	14,27	15,26	15,56
Jl.	11,16	10,87	10,73	10,51	10,66	11,98	13,01	15,02	16,25	17,02	17,40	18,10
A.	10,97	10,60	10,25	9,82	9,58	10,32	11,72	13,43	14,75	15,77	16,58	17,17
S.	8,47	8,19	7,85	7,68	7,39	7,38	8,55	10,37	11,81	12,98	14,10	14,92
O.	6,53	6,30	6,09	5,83	5,65	5,45	5,76	6,85	8,24	9,38	10,37	10,86
N.	0,28	0,23	0,21	0,10	0,08	-0,09	-0,06	0,25	1,08	2,10	2,86	3,41
D.	-1,90	-2,12	-2,24	-2,21	-2,23	-2,11	-2,01	-1,99	-1,49	-0,61	0,19	0,75

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Abends.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1856												
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	1,00	0,99	0,44	-0,25	-0,90	-1,25	-1,59	-1,71	-1,82	-1,92	-2,02	-2,08
F.	4,06	4,18	3,88	3,18	2,38	1,67	1,21	0,82	0,50	0,29	0,20	0,08
M.	4,01	4,57	4,75	4,53	3,71	2,39	1,30	0,68	0,09	-0,45	-0,84	-1,19
A.	11,81	12,05	12,08	11,89	11,06	9,82	8,28	7,16	6,47	5,67	5,23	4,62
M.	12,97	12,50	12,24	11,69	11,18	10,57	9,22	8,07	7,58	7,08	6,65	6,39
Jn.	17,39	17,17	17,29	16,57	16,13	15,51	13,96	12,78	11,96	11,46	10,90	10,60
Jl.	15,80	15,99	16,10	15,55	15,35	14,73	13,29	12,07	11,36	10,87	10,31	9,92
A.	18,43	18,93	19,00	18,65	17,99	16,97	15,47	14,32	13,39	12,71	12,24	11,87
S.	13,13	13,14	12,92	12,68	11,79	10,51	9,59	8,82	8,33	7,95	7,35	7,10
O.	10,29	10,74	10,52	9,95	8,65	7,55	6,84	6,11	5,55	5,13	4,82	4,61
N.	0,91	0,56	0,23	-0,32	-0,74	-0,86	-1,07	-1,10	-1,43	-1,56	-1,65	-1,82
D.	0,82	0,66	0,01	-0,75	-1,15	-1,51	-1,70	-1,97	-2,09	-2,26	-2,45	-2,55
1857												
Jr.	-0,96	-0,99	-1,47	-2,15	-2,72	-2,86	-2,94	-2,89	-2,87	-2,88	-2,92	-3,06
F.	0,23	0,27	0,10	-0,51	-1,42	-2,21	-2,66	-2,97	-3,21	-3,29	-3,62	-3,83
M.	4,37	4,54	4,45	4,28	3,30	2,22	1,50	0,94	0,68	0,32	0,00	-0,22
A.	8,29	8,24	8,38	8,20	7,64	6,62	5,44	4,88	4,32	3,85	3,43	3,29
M.	14,08	14,00	13,93	13,34	12,87	12,22	10,73	9,39	8,70	7,95	7,32	6,94
Jn.	15,75	16,03	16,23	16,15	15,88	15,08	13,75	11,91	10,78	9,93	9,39	8,88
Jl.	18,79	18,84	19,20	19,25	18,89	17,97	16,66	14,90	13,83	12,92	12,25	11,61
A.	17,82	17,96	17,99	17,72	17,30	16,21	14,71	13,55	12,78	12,31	11,68	11,30
S.	15,23	15,36	15,16	14,78	13,77	12,22	11,26	10,57	10,02	9,67	9,13	9,02
O.	11,55	11,69	11,62	10,92	9,93	9,00	8,21	7,73	7,28	6,97	6,80	6,46
N.	3,65	3,77	3,44	2,83	2,09	1,69	1,38	1,09	0,76	0,52	0,38	0,30
D.	0,85	0,97	0,60	-0,11	-0,77	-0,93	-1,18	-1,34	-1,63	-1,80	-1,91	-1,99

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Morgens.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858												
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Jr.	-6,13	-6,10	-6,29	-6,40	-6,48	-6,44	-6,38	-6,51	-5,59	-4,40	-3,51	-3,02
F.	-6,19	-6,33	-6,71	-7,03	-7,04	-7,41	-7,42	-6,73	-5,43	-4,06	-2,90	-2,06
M.	-1,38	-1,53	-1,79	-1,98	-2,10	-2,18	-1,85	-0,63	1,04	2,10	3,08	3,79
A.	3,37	3,05	2,78	2,66	2,55	3,05	4,36	5,61	6,75	7,93	8,87	9,34
M.	5,22	4,96	4,71	4,51	4,71	5,68	6,85	8,22	9,12	9,87	10,65	10,55
Jn.	10,78	10,29	9,77	9,47	10,09	11,73	13,61	14,71	15,92	16,66	17,47	17,87
Jl.	9,93	9,66	9,43	9,19	9,46	10,50	11,83	12,79	13,64	14,60	15,22	15,54
A.	9,38	9,20	8,92	8,58	8,55	9,23	10,38	11,65	12,81	13,80	14,54	15,14
S.	8,91	8,61	8,30	8,08	7,93	8,03	9,26	10,97	12,37	13,40	14,52	15,33
O.	5,47	5,32	5,01	4,88	4,67	4,56	4,88	5,99	7,00	7,99	8,79	9,43
N.	-3,58	-3,67	-3,73	-3,67	-3,77	-3,88	-3,82	-3,47	-2,39	-1,65	-0,84	-0,51
D.	-0,56	-0,65	-0,71	-0,79	-0,88	-0,93	-0,93	-0,87	-0,45	0,20	0,72	1,11
1859												
Jr.	-3,81	-3,89	-4,02	-4,11	-4,14	-4,31	-4,22	-4,02	-2,94	-1,49	-0,97	0,26
F.	-1,77	-1,95	-2,06	-2,16	-2,34	-2,51	-2,34	-1,79	-0,78	0,31	1,24	1,91
M.	2,65	2,45	2,44	2,23	2,08	2,00	2,20	3,15	4,65	5,83	6,47	6,91
A.	3,49	3,38	3,16	3,06	2,91	3,23	3,43	5,81	7,08	8,17	8,77	9,60
M.	6,61	6,22	6,16	6,08	6,43	7,46	8,63	9,76	10,76	11,74	12,34	12,87
Jn.	9,28	8,92	8,57	8,34	8,82	10,47	11,97	13,22	14,24	14,90	15,56	15,82
Jl.	12,40	11,93	11,64	11,34	11,76	13,31	15,15	16,95	18,19	19,20	19,55	20,00
A.	11,69	11,31	10,98	10,74	10,65	11,56	13,10	14,76	16,00	16,88	17,78	18,28
S.	7,83	7,67	7,61	7,41	7,17	7,15	8,14	9,65	10,97	11,99	12,75	13,45
O.	5,55	5,32	5,15	5,14	5,12	4,98	5,11	6,28	7,44	8,33	9,32	10,04
N.	0,07	-0,14	-0,39	-0,50	-0,59	-0,62	-0,59	-0,09	0,75	1,71	2,33	2,99
D.	-3,69	-3,83	-4,04	-4,17	-4,35	-4,34	-4,31	-4,18	-3,78	-2,71	-1,90	-1,34

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Abends.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858												
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Jr.	-2,45	-2,32	-2,50	-3,09	-3,83	-4,20	-4,60	-4,89	-5,30	-5,36	-5,74	-5,83
F.	-1,50	-1,28	-1,40	-1,80	-3,02	-3,85	-4,31	-4,85	-5,04	-5,56	-5,98	-6,20
M.	4,05	3,91	3,86	3,66	2,91	1,76	1,07	0,52	0,04	-0,41	-0,74	-0,98
A.	9,76	10,26	10,23	10,04	9,32	8,22	6,58	5,81	5,30	4,75	4,29	3,80
M.	10,85	11,16	11,25	11,15	10,55	9,74	8,65	7,61	6,79	6,29	5,80	5,55
Jn.	18,44	18,81	18,88	18,92	18,46	17,31	15,91	14,34	13,54	12,64	11,81	11,20
Jl.	15,87	16,13	16,29	16,09	15,58	14,77	13,55	12,35	11,70	11,07	10,69	10,30
A.	15,36	15,83	15,67	15,62	15,03	14,15	12,85	11,82	11,16	10,65	10,18	9,82
S.	15,82	16,04	16,23	15,99	14,97	13,58	12,40	11,53	10,99	10,36	9,83	9,43
O.	9,76	9,94	9,76	9,20	8,12	7,30	6,76	6,36	5,95	5,64	5,34	5,26
N.	-0,33	-0,50	-0,87	-1,56	-2,07	-2,43	-2,55	-2,79	-3,09	-3,27	-3,30	-3,41
D.	1,29	1,26	1,04	0,57	0,25	0,05	-0,22	-0,40	-0,52	-0,60	-0,56	-0,56
1859												
Jr.	0,63	0,63	0,24	-0,48	-1,25	-1,64	-2,14	-2,63	-3,00	-3,27	-3,58	-3,59
F.	2,36	2,43	2,45	1,78	0,72	0,05	-0,39	-0,75	-1,05	-1,28	-1,55	-1,66
M.	7,42	7,42	7,29	7,00	6,26	5,29	4,62	4,15	3,52	3,25	3,00	2,81
A.	9,91	9,93	9,93	9,57	9,09	8,02	6,72	6,05	5,47	4,92	4,46	4,08
M.	13,24	13,88	13,15	13,10	12,42	11,69	10,39	9,25	8,64	8,02	7,51	7,11
Jn.	16,44	16,56	16,68	16,16	15,48	14,84	13,53	12,04	11,19	10,78	10,21	9,67
Jl.	20,63	20,79	20,80	20,50	19,93	19,50	18,16	16,51	15,36	14,34	13,4[illegible]	12,88
A.	18,61	19,39	19,39	19,20	18,76	17,56	15,68	14,72	13,94	13,09	12,49	11,95
S.	13,67	13,96	13,96	13,61	12,84	11,37	10,33	9,77	9,17	8,68	8,34	8,04
O.	10,19	10,61	10,44	9,98	8,81	7,88	7,24	6,71	6,31	6,13	5,83	5,70
N.	3,22	3,17	2,87	2,14	1,54	1,24	1,12	0,71	0,57	0,40	0,28	0,25
D.	-1,29	-1,46	-1,88	-2,64	-2,96	-3,29	-3,46	-3,60	-3,64	-3,61	-3,64	-3,68

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Morgens.

300‴ +

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1854												
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	16,76	16,81	16,82	16,81	16,81	16,85	16,93	17,02	17,10	17,14	17,16	17,07
F.	18,34	18,31	18,24	18,21	18,20	18,19	18,22	18,31	18,34	18,39	18,45	18,42
M.	20,43	20,39	20,35	20,34	20,37	20,41	20,48	20,53	20,58	20,62	20,60	20,55
A.	18,26	18,21	18,20	18,19	18,21	18,29	18,36	18,41	18,44	18,46	18,41	18,31
M.	16,13	16,09	16,09	16,09	16,17	16,26	16,29	16,35	16,37	16,34	16,29	16,24
Jn.	17,01	16,97	16,89	16,87	16,88	16,90	16,89	16,93	16,92	16,93	16,92	16,88
Jl.	17,65	17,62	17,57	17,60	17,62	17,66	17,69	17,76	17,77	17,73	17,72	17,68
A.	18,45	18,42	18,38	18,38	18,41	18,45	18,51	18,55	18,60	18,61	18,57	18,52
S.	19,72	19,67	19,65	19,63	19,65	19,74	19,81	19,88	19,96	19,97	19,92	19,84
O.	17,51	17,50	17,44	17,43	17,45	17,47	17,55	17,62	17,68	17,71	17,68	17,58
N.	15,31	15,31	15,26	15,24	15,26	15,25	15,30	15,37	15,41	15,44	15,39	15,28
D.	16,48	16,48	16,46	16,42	16,41	16,46	16,47	16,56	16,65	16,74	16,68	16,57
1855												
Jr.	18,10	18,12	18,07	18,03	17,97	17,96	18,03	18,08	18,12	18,15	18,16	18,07
F.	13,94	13,92	13,84	13,80	13,77	13,76	13,81	13,88	13,94	14,00	14,05	13,99
M.	14,16	14,11	14,05	14,05	14,05	14,08	14,16	14,21	14,24	14,27	14,26	14,22
A.	17,06	17,00	16,96	16,91	16,94	17,01	17,08	17,08	17,11	17,12	17,09	17,02
M.	15,71	15,69	15,68	15,68	15,71	15,78	15,81	15,84	15,83	15,78	15,72	15,65
Jn.	17,85	17,82	17,78	17,81	17,84	17,87	17,90	17,93	17,92	17,92	17,90	17,88
Jl.	17,60	17,55	17,52	17,52	17,53	17,58	17,63	17,64	17,60	17,56	17,53	17,46
A.	18,43	18,39	18,38	18,37	18,38	18,46	18,52	18,58	18,64	18,65	18,63	18,58
S.	18,43	18,37	18,35	18,31	18,32	18,38	18,47	18,52	18,58	18,58	18,54	18,48
O.	15,88	15,90	15,89	15,90	15,90	15,88	15,91	16,00	16,01	16,01	15,93	15,87
N.	17,15	17,15	17,13	17,13	17,12	17,13	17,20	17,29	17,33	17,36	17,31	17,22
D.	16,78	16,83	16,85	16,85	16,86	16,88	16,92	17,00	17,11	17,18	17,15	17,07

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Abends.

300'''+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1854												
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jr.	17,01	16,92	16,96	16,97	16,97	16,99	17,03	17,03	17,03	17,00	17,00	16,97
F.	18,31	18,24	18,23	18,20	18,22	18,29	18,35	18,37	18,41	18,44	18,44	18,44
M.	20,47	20,40	20,34	20,29	20,27	20,33	20,38	20,44	20,44	20,43	20,41	20,40
A.	18,20	18,11	18,03	17,94	17,91	17,89	17,95	18,07	18,10	18,10	18,09	18,08
M.	16,16	16,05	15,96	15,90	15,87	15,93	15,99	16,12	16,19	16,24	16,27	16,25
Jn.	16,83	16,81	16,79	16,76	16,72	16,72	16,79	16,85	16,95	17,01	16,99	16,97
Jl.	17,60	17,52	17,46	17,41	17,41	17,42	17,48	17,52	17,62	17,70	17,70	17,71
A.	18,45	18,41	18,36	18,35	18,35	18,32	18,39	18,48	18,52	18,55	18,55	18,55
S.	19,76	19,66	19,57	19,53	19,53	19,55	19,65	19,76	19,79	19,82	19,80	19,77
O.	17,48	17,43	17,38	17,32	17,34	17,43	17,49	17,51	17,55	17,55	17,55	17,54
N.	15,17	15,09	15,06	15,07	15,12	15,17	15,19	15,23	15,25	15,22	15,17	15,13
D.	16,46	16,41	16,43	16,44	16,48	16,55	16,61	16,65	16,68	16,72	16,74	16,66
1855												
Jr.	17,96	17,94	17,98	17,99	17,99	18,02	18,05	18,01	18,02	18,01	17,98	17,95
F.	13,92	13,90	13,94	13,99	14,02	14,09	14,13	14,16	14,17	14,16	14,14	14,11
M.	14,14	14,05	14,00	13,97	13,99	14,07	14,16	14,23	14,24	14,21	14,21	14,19
A.	16,96	16,89	16,85	16,80	16,79	16,82	16,90	16,99	17,04	17,07	17,07	17,06
M.	15,55	15,49	15,45	15,43	15,45	15,50	15,55	15,63	15,73	15,75	15,76	15,74
Jn.	17,83	17,80	17,77	17,72	17,70	17,73	17,77	17,83	17,93	17,95	17,97	17,95
Jl.	17,39	17,35	17,25	17,25	17,22	17,22	17,26	17,35	17,46	17,52	17,57	17,55
A.	18,53	18,47	18,41	18,33	18,30	18,31	18,37	18,46	18,51	18,53	18,52	18,51
S.	18,41	18,34	18,27	18,22	18,20	18,21	18,27	18,34	18,35	18,36	18,32	18,29
O.	15,76	15,67	15,64	15,61	15,64	15,67	15,73	15,74	15,82	15,84	15,84	15,82
N.	17,14	17,08	17,09	17,09	17,13	17,18	17,20	17,23	17,26	17,26	17,25	17,24
D.	16,98	16,96	17,01	17,02	17,01	17,03	17,05	17,05	17,07	17,05	17,05	17,00

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Morgens.

300'''+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1856												
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jr.	14,81	14,84	14,83	14,75	14,70	14,72	14,75	14,82	14,86	14,88	14,83	14,71
F.	18,03	18,03	17,99	17,98	18,00	18,00	18,05	18,16	18,24	18,30	18,34	18,28
M.	18,28	18,24	18,19	18,15	18,15	18,17	18,22	18,27	18,30	18,32	18,33	18,25
A.	15,49	15,45	15,44	15,42	15,43	15,48	15,54	15,56	15,60	15,61	15,57	15,47
M.	15,60	15,53	15,46	15,44	15,49	15,50	15,53	15,52	15,49	15,48	15,44	15,38
Jn.	18,20	18,25	18,21	18,21	18,23	18,24	18,27	18,30	18,27	18,24	18,20	18,13
Jl.	18,16	18,12	18,07	18,07	18,10	18,13	18,19	18,23	18,24	18,23	18,22	18,19
A.	17,36	17,35	17,32	17,26	17,31	17,37	17,41	17,46	17,48	17,48	17,46	17,38
S.	16,87	16,84	16,81	16,75	16,75	16,78	16,84	16,89	16,93	16,95	16,88	16,82
O.	19,73	19,71	19,68	19,71	19,70	19,70	19,80	19,85	19,92	19,94	19,90	19,85
N.	17,26	17,21	17,13	17,09	17,02	16,99	16,98	17,04	17,05	17,08	17,05	16,95
D.	16,36	16,38	16,38	16,31	16,29	16,34	16,40	16,50	16,60	16,66	16,63	16,57
1857												
Jr.	15,17	15,19	15,18	15,17	15,13	15,13	15,17	15,24	15,29	15,35	15,34	15,22
F.	19,22	19,24	19,20	19,19	19,21	19,23	19,32	19,39	19,45	19,46	19,49	19,41
M.	16,79	16,71	16,60	16,58	16,58	16,61	16,68	16,71	16,75	16,75	16,73	16,67
A.	15,36	15,31	15,30	15,30	15,33	15,41	15,46	15,48	15,51	15,52	15,50	15,46
M.	16,66	16,63	16,62	16,62	16,67	16,73	16,79	16,82	16,82	16,78	16,75	16,65
Jn.	18,11	18,07	18,05	18,06	18,12	18,16	18,20	18,25	18,24	18,25	18,21	18,15
Jl.	18,47	18,43	18,39	18,38	18,43	18,50	18,57	18,60	18,62	18,60	18,59	18,52
A.	17,73	17,68	17,65	17,64	17,66	17,70	17,74	17,75	17,75	17,75	17,71	17,65
S.	18,26	18,26	18,25	18,24	18,26	18,33	18,39	18,43	18,48	18,50	18,44	18,36
O.	17,30	17,28	17,21	17,18	17,15	17,14	17,20	17,27	17,32	17,33	17,33	17,27
N.	18,94	18,94	18,89	18,89	18,88	18,88	18,91	18,98	19,02	19,02	19,00	18,89
D.	21,80	21,79	21,82	21,78	21,75	21,76	21,81	21,91	21,99	22,08	22,04	21,95

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Abends.

300‴+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1856												
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	14,60	14,58	14,62	14,65	14,66	14,70	14,72	14,72	14,71	14,70	14,70	14,70
F.	18,21	18,13	18,14	18,14	18,15	18,21	18,26	18,28	18,27	18,26	18,22	18,21
M.	18,13	18,05	18,00	17,93	17,93	17,99	18,07	18,13	18,18	18,20	18,20	18,21
A.	15,38	15,28	15,16	15,11	15,07	15,12	15,19	15,33	15,38	15,39	15,39	15,42
M.	15,34	15,29	15,25	15,28	15,29	15,35	15,42	15,52	15,62	15,69	15,70	15,70
Jn.	18,05	17,97	17,91	17,90	17,87	17,92	17,99	18,09	18,19	18,24	18,33	18,32
Jl.	18,13	18,10	18,06	18,04	18,02	18,04	18,10	18,17	18,25	18,28	18,32	18,30
A.	17,32	17,25	17,16	17,10	17,06	17,09	17,13	17,27	17,31	17,33	17,31	17,33
S.	16,75	16,70	16,68	16,67	16,65	16,69	16,74	16,79	16,83	16,85	16,88	16,89
O.	19,75	19,71	19,70	19,68	19,72	19,80	19,82	19,84	19,86	19,83	19,86	19,84
N.	16,87	16,83	16,85	16,85	16,91	16,96	17,00	17,03	17,07	17,06	17,08	17,03
D.	16,52	16,49	16,55	16,57	16,60	16,65	16,68	16,71	16,70	16,70	16,68	16,66
1857												
Jr.	15,10	15,02	15,04	15,07	15,09	15,13	15,13	15,13	15,12	15,11	15,12	15,09
F.	19,32	19,28	19,25	19,26	19,27	19,35	19,38	19,42	19,43	19,48	19,48	19,48
M.	16,61	16,53	16,46	16,41	16,41	16,45	16,49	16,55	16,57	16,56	16,52	16,47
A.	15,45	15,41	15,37	15,33	15,33	15,37	15,44	15,56	15,58	15,59	15,60	15,57
M.	16,55	16,45	16,39	16,37	16,34	16,35	16,44	16,53	16,65	16,67	16,68	16,67
Jn.	18,08	18,02	17,94	17,90	17,88	17,89	17,92	17,98	18,08	18,10	18,14	18,11
Jl.	18,41	18,35	18,30	18,25	18,20	18,23	18,30	18,40	18,52	18,56	18,60	18,61
A.	17,58	17,53	17,48	17,44	17,41	17,43	17,53	17,63	17,68	17,72	17,74	17,73
S.	18,28	18,20	18,12	18,08	18,10	18,12	18,17	18,25	18,26	18,29	18,29	18,29
O.	17,23	17,18	17,20	17,18	17,22	17,31	17,35	17,39	17,43	17,43	17,40	17,38
N.	18,83	18,76	18,75	18,75	18,78	18,82	18,82	18,83	18,87	18,87	18,90	18,87
D.	21,87	21,83	21,85	21,89	21,93	21,96	21,99	22,00	22,00	22,04	22,05	22,01

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Morgens.

300‴+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858												
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	20,55	20,57	20,57	20,52	20,50	20,51	20,55	20,63	20,70	20,74	20,69	20,56
F.	17,47	17,43	17,35	17,34	17,31	17,33	17,37	17,42	17,42	17,46	17,47	17,42
M.	16,26	16,20	16,14	16,11	16,09	16,10	16,15	16,17	16,19	16,20	16,20	16,18
A.	16,86	16,81	16,79	16,77	16,80	16,87	16,95	16,99	17,04	17,04	17,01	16,84
M.	16,89	16,84	16,82	16,81	16,86	16,92	17,00	17,05	17,06	17,08	17,07	17,06
Jn.	18,53	18,49	18,44	18,47	18,50	18,56	18,62	18,64	18,65	18,64	18,61	18,57
Jl.	17,19	17,16	17,10	17,07	17,10	17,14	17,18	17,22	17,24	17,24	17,24	17,20
A.	17,54	17,47	17,43	17,40	17,43	17,46	17,51	17,54	17,58	17,60	17,57	17,52
S.	18,84	18,81	18,78	18,76	18,78	18,84	18,89	18,95	19,01	19,02	18,99	18,95
O.	17,77	17,72	17,69	17,70	17,70	17,70	17,79	17,85	17,92	17,94	17,91	17,83
N.	16,40	16,39	16,35	16,33	16,32	16,32	16,35	16,41	16,42	16,46	16,41	16,29
D.	17,52	17,57	17,59	17,58	17,54	17,59	17,67	17,76	17,83	17,91	17,86	17,76
1859												
Jr.	20,64	20,66	20,62	20,56	20,49	20,49	20,53	20,58	20,62	20,66	20,66	20,54
F.	18,01	18,00	17,93	17,89	17,90	17,91	17,97	18,00	18,06	18,05	18,03	17,94
M.	17,97	17,94	17,88	17,84	17,87	17,88	17,94	17,98	17,99	17,98	17,94	17,89
A.	15,77	15,70	15,67	15,64	15,63	15,69	15,73	15,76	15,77	15,77	15,73	15,66
M.	15,79	15,75	15,73	15,72	15,76	15,81	15,86	15,91	15,93	15,92	15,91	15,84
Jn.	16,90	16,87	16,83	16,86	16,88	16,92	16,95	16,98	16,96	16,95	16,93	16,89
Jl.	18,95	18,91	18,90	18,93	18,99	19,03	19,08	19,12	19,12	19,10	19,05	19,04
A.	18,00	17,94	17,91	17,90	17,93	17,98	18,08	18,12	18,17	18,20	18,16	18,09
S.	17,48	17,43	17,42	17,38	17,41	17,48	17,53	17,59	17,65	17,68	17,65	17,61
O.	16,11	16,07	16,00	16,00	16,00	16,00	16,08	16,16	16,21	16,23	16,20	16,11
N.	18,27	18,24	18,18	18,14	18,13	18,16	18,19	18,27	18,30	18,32	18,26	18,20
D.	15,93	15,95	15,98	15,97	15,97	16,00	16,07	16,11	16,20	16,23	16,17	16,06

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Abends.

300'''+

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1858												
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jr.	20,41	20,34	20,32	20,32	20,32	20,35	20,36	20,38	20,38	20,37	20,37	20,35
F.	17,34	17,29	17,28	17,29	17,30	17,36	17,39	17,41	17,41	17,40	17,40	17,37
M.	16,10	16,08	16,04	16,01	16,02	16,10	16,16	16,25	16,31	16,33	16,31	16,28
A.	16,88	16,77	16,70	16,66	16,65	16,69	16,78	16,89	16,91	16,90	16,92	16,89
M.	17,04	17,01	16,97	16,95	16,94	16,98	17,02	17,12	17,20	17,21	17,21	17,19
Jn.	18,48	18,41	18,33	18,26	18,21	18,24	18,30	18,39	18,48	18,51	18,52	18,51
Jl.	17,14	17,09	17,02	16,98	17,00	17,02	17,08	17,15	17,25	17,24	17,25	17,22
A.	17,47	17,40	17,35	17,32	17,30	17,32	17,38	17,50	17,55	17,57	17,58	17,55
S.	18,87	18,82	18,73	18,68	18,66	18,70	18,78	18,86	18,89	18,89	18,91	18,88
O.	17,75	17,71	17,70	17,70	17,74	17,82	17,86	17,88	17,94	17,94	17,92	17,89
N.	16,22	16,17	16,18	16,16	16,16	16,23	16,26	16,26	16,29	16,28	16,25	16,22
D.	17,66	17,63	17,65	17,67	17,67	17,69	17,72	17,73	17,75	17,76	17,80	17,77
1859												
Jr.	20,42	20,41	20,45	20,48	20,50	20,56	20,60	20,62	20,63	20,61	20,58	20,54
F.	17,84	17,83	17,85	17,87	17,93	18,04	18,11	18,14	18,17	18,18	18,19	18,16
M.	17,75	17,67	17,62	17,59	17,62	17,71	17,77	17,85	17,85	17,86	17,89	17,86
A.	15,56	15,49	15,44	15,41	15,41	15,47	15,57	15,70	15,74	15,76	15,74	15,74
M.	15,76	15,68	15,64	15,59	15,58	15,62	15,69	15,78	15,86	15,87	15,88	15,87
Jn.	16,80	16,71	16,66	16,63	16,63	16,66	16,72	16,78	16,87	16,94	16,96	16,96
Jl.	18,92	18,86	18,78	18,74	18,70	18,73	18,77	18,85	18,94	18,97	18,99	18,97
A.	18,01	17,91	17,82	17,74	17,70	17,70	17,80	17,91	17,96	18,01	18,04	18,02
S.	17,54	17,49	17,44	17,42	17,40	17,44	17,51	17,59	17,63	17,65	17,63	17,62
O.	16,00	15,93	15,90	15,87	15,86	15,91	15,92	15,93	15,94	15,96	15,93	15,90
N.	18,12	18,09	18,09	18,08	18,13	18,20	18,23	18,25	18,28	18,30	18,27	18,25
D.	16,04	16,01	16,10	16,12	16,15	16,19	16,23	16,26	16,29	16,30	16,30	16,28

